Registered No. R. 10. Registered No. T. M. 60.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE

[Vol. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th August 1941. 21st Karkatakam 1116.

CONTENTS.

	Page
Part I—Important Intelligence—Leave—Appointments—Investiture of powers—Promotions—Circular *re* re-classification of the existing Budget Heads—Proceedings of the Government of Travancore *re* mismanagement of certain private temples—Proceedings of the Government of Travancore *re* Syllabus for the third paper on Hindu Religion prescribed for the Devaswom Officers' Test—Notice *re* approving the Bye-laws of the Oachira Village Union—Notification republishing a notification issued by the Ministry of Food, London—Circular *re* Liquidation of 5 per cent. loan of 1091—Season Report—Prices of necessaries—Postings—Declarations *re* acquisition of lands—Notification nominating the Registrar of Co-operative Societies as a member of the Board of Industries—Notifications *re* resurveying certain plotted sketches—Notification exempting an institution from certain provisions of the Travancore Insurance Act—Notification changing clause 2 of the Rules under Act XII of 1094—Amendment to Clause 33 in the Matches (Excise Duty) Order, 1100—Notification importing quarantine restrictions against Cholera in the Netherland East Indies—Circular to the Administrators and parties interested in Trusts and Charitable Endowments *re* liquidation of the 5 per cent. loan of 1091—Notice inviting sealed tenders for the contract for the transport of Government Stationery articles and printed forms to the several offices in the State—Notification *re* completion of settlement of certain Edavagai lands ...	1541—1609
[illegible]	

CONTENTS.

PAGE.

ച്ചിറ വില്ലേജ് വ്യക്തിയുടെ ഉപേക്ഷയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടു നോട്ടീസ്—ലണ്ടൻ ആഫീസിനിയന്ത്രണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പരസ്യം വീ. പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തികൊണ്ടുള്ള പരസ്യം—൧൦൯൬-ാമാണ്ടു മുതൽ ൭ വീതം പലിശയുള്ള കടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ—കയ്യാലപ്പുരയിട്ടവരോട് —നിർവ്യാജരോടുള്ള വിചാരിപ്പട്ടിക—സ്ഥലങ്ങൾ പൊന്നുംവിലയ്ക്കു എടുക്കുന്നതുസംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ—ഇൻഡസ്ട്രീസ് ബോർഡിലേക്കു ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നാമിനേറ്റു ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പരസ്യം—ചില പ്ലാട്ടഡ് സെക്യൂരിറ്റി സർവേ ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച പരസ്യങ്ങൾ—തിരുവിതാംകൂർ ഇൻഷ്വറൻസ് ആക്ടിൻ പ്രകാരം ഒരു സ്ഥാപനത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പരസ്യം—൧൦൯൮-ാം ആക്ടിൻപ്രകാരം ഉള്ള ൨-ാം ചട്ടത്തിനെ മാററിയുംകൊണ്ടുള്ള പരസ്യം—൧൧൦൮-ലെ തീരുവ (എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി) ഓർഡർ സമ്പ്രദായത്തെ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പരസ്യം—നെതർലാൻഡ് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസിൽ കാളവാ സംബന്ധ്, തടങ്കൽ പാലയം കയറ്റുമതിക്കൊണ്ടുള്ള പരസ്യം—൧൦൯൮-ാമാണ്ടു മുതൽ വീതം പലിശയുള്ള കടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച ഉദ്ദേശം ലക്ഷ്യാംഗങ്ങളും മേനാട്ടു വഹിക്കുന്നവരുടെ അറിവിനായിട്ടുള്ള സർക്കുലർ—സർക്കാർ സ്കൂകളിൽ നായന്മാരും അച്ഛന്മാരും സംസ്ഥാനത്തു നേരത്തെ ആഫീസുകളിൽകൊണ്ടു ചെല്ലുന്ന വക ളു തർജ്ജമകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരസ്യം—ചില ഇടവകകളുടെ കണക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയതു സംബന്ധിച്ച പരസ്യം ... [illegible]

PART II—The Travancore Fisheries Act (Amendment) Bill—The Travancore Fisheries Act (Second Amendment) Bill—Draft Rules under the Travancore Patent and Designs Act, 1116.

രണ്ടാംഭാഗം—തിരുവിതാംകൂർ ഫിഷറീസ് ആക്ട് (ഭേദഗതി) ബിൽ—തിരുവിതാംകൂർ ഫിഷറീസ് ആക്ട് (രണ്ടാമത്തെ ഭേദഗതി) ബിൽ—തിരുവിതാംകൂർ ൧൧൧൬-ലെ പേറ്റന്റ ആൻഡ് ഡിസൈൻസ് ആക്ടിൻപ്രകാരമുള്ള നക്കൽ ചട്ടങ്ങൾ ...

PART III—Private Advertisements—Calendar ... 717—727

മൂന്നാം ഭാഗം—സ്വകാര്യ പരസ്യങ്ങൾ—പഞ്ചാംഗം ... ൭൧൭—൭൨൭

PART IV—Agriculture 123-125; Anchal 105-107; Co-operative 221; Devaswom 935-954; Education 319-322; Electricity 435-438; Excise 89-90; Forest 537-548; Judicial 267-274; Land Revenue 6161-6345; Medical and Public Health 225-227; Municipal Councils 399-409; Police 77-78; Public Service 235-236; Public Works 681-690; Stores Purchase 779-78; Survey 133-136; University 521-533; Village Panchayat 946.

നാലാം ഭാഗം—കൃഷി—൧൨൩—൧൨൫; അഞ്ചൽ—൧൦൫—൧൦൭; പരസ്പര സഹായസംഘം—൨൨൧; ദേവസ്വം—൯൩൫—൯൫൪; വിദ്യാഭ്യാസം—൩൧൯—൩൨൨; വിദ്യുച്ഛക്തി—൪൩൫—൪൩൮; എക്സൈസ്—൮൯—൯൦; വനംവക—൫൩൭—൫൪൮; ജുഡിഷ്യൽ—൨൬൭—൨൭൪; റവന്യൂ—൬൧൬൧—൬൩൪൫; മെഡിക്കലും പബ്ളിക് ഹെൽത്തും—൨൨൫—൨൨൭; നഗരസഭ—൩൯൯—൪൦൯; പോലീസ്—൭൭—൭൮; പൊതുമരാമത്തു—൬൮൧—൬൯൦; പബ്ളിക് സർവീസ്—൨൩൫—൨൩൬; സ്റ്റോർസ് പർച്ചേസ്—൭൭൯—൭൮; സർവെ—൧൩൩—൧൩൬; യൂണിവേഴ്സിറ്റി—൫൨൧—൫൩൩; വില്ലേജ് പഞ്ചായത്ത്—൯൪൬.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5TH AUGUST 1941. / 21ST KARKATAKAM 1116.

PART I

Important Intelligence.

R. O. C. No. 3295/41/Genl.

His Highness the Maharaja left Trivandrum on tour to Courtallam on Thursday the 17th July 1941/2nd Karkadagom 1116.

വിശേഷകാര്യം.

മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് ൧൯൪൧ ജൂലൈ ൧൭/൧൧൧൬ കർക്കടകം ൨-ാം൹ വ്യാഴാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും കുററാലത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നു.

விசேட காரியம்.

மாட்சிமைதங்கும் மஹாராஜா திருவுளங்கொண்டு 1941 ஜூலை 17-ஆம் தேதிக்குச் சரியான 1116-ஆமாண்டு ஆடிமாதம் 2-ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையன்று திருவனந்தபுரத்திலிருந்து குற்றாலத்துக்கு எழுந்தருளியுள்ளார்கள்.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 19th July 1941.

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

Revenue and Magistracy.

D. Dis. No. 2219/41/Judl. LEAVE OF ABSENCE.

M. R. Ry. V. Krishnaswami Aiyar Avergal, B. A., B. L., acting Tahsildar, Trivandrum taluk, is granted privilege leave for 12 days from the 25th Mithunam 1116.

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കു തഹശീൽദാർ മ. രാ. രാ. വി. കൃഷ്ണസ്വാമിഅയ്യർ ബി. എ., ബി. എൽ. അവർകൾക്കു ൧൧൧൬ മിഥുനം ൨൫-ാം-മുതൽ ൧൨ ദിവസത്തെ അവകാശത്തെ അവധി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 29th July 1941.

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

D. Dis. No. 2244/41/Judl. LEAVE OF ABSENCE.

Sahib Bahadur M. Zainuddin B. A., B. L., acting Tahsildar and First Class Magistrate, Neyyattinkara taluk, is granted privilege leave for 10 days from the 18th Mithunam 1116.

നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കു ആക്റ്റിംഗ് തഹശീൽദാരും ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ടുമായ സാഹിബ് ബഹദൂർ എം. സൈനുദ്ദീൻ ബി. എ., ബി. എൽ.-നു ൧൧൧൬ മിഥുനം ൧൮-ാം-മുതൽ ൧൦ ദിവസത്തെ അവകാശാവധി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 29th July 1941.

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

R. O. C. No. A/41/Judl. LEAVE OF ABSENCE.

Sahib Bahadur P. M. Munowari B. A., B. L. Tahsildar and Second Class Magistrate, Parur taluk, is granted combined privilege leave and furlough for 2 years from the 21st Karkatakam 1116 preparatory to retirement, of which 4 months will be privilege leave, 4 months furlough on average salary and the balance furlough on half average salary.

പറവൂർ താലൂക്കു തഹശീൽദാരും രണ്ടാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ടുമായ സാഹിബ് ബഹദൂർ പി. എം. മുനവരി ബി. എ. ബി. എൽ.-ന്, ഉദ്യോഗത്തിൽനിന്നു പെൻഷൻ പറ്റിപ്പിരിയുന്നതിനു പ്രാരംഭമായി ൧൧൧൬ കർക്കടകം ൨൧-ാം-മുതൽ, അവകാശ അവധിയും ഫർലോയും ചേർന്നു രണ്ടു വർഷത്തെ അവധി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിൽ നാലു മാസം അവകാശ അവധിയും, നാലുമാസം ശരാശരി ശമ്പളത്തിലുള്ള ഫർലോയും, ബാക്കിയുള്ളതു പകുതി ശരാശരി ശമ്പളത്തിലുള്ള ഫർലോയുമായിരിക്കുന്നതുമാണ്.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 4th August 1941.

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

Magistracy.

D. Dis. No. 2339/41/Judl. APPOINTMENT.

Sahib Bahadur P. M. Muhammed Sali, B. A., B. L. Advocate, Trivandrum, is appointed as an Honorary First Class Magistrate of the Bench Magistrates' Court, Trivandrum, for a term of two years from the 11th Karkatakam 1116 *vice* Sahib Bahadur Haji O. Muhammed Kannu whose term of office has expired.

തിരുവനന്തപുരത്തു അഡ്വക്കേറ്റു സാഹിബ് ബഹദൂർ പി. എം. മുഹമ്മതു സാലി ബി. എ. ബി. എൽ.-നെ, ഉദ്യോഗകാലാവധി അവസാനിച്ച സാഹിബ് ബഹദൂർ ഹാജി ഒ. മുഹമ്മതു കണ്ണിനു പകരം ൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൧-ാം-മുതൽ രണ്ടു സംവത്സരക്കാലത്തേക്ക്, തിരുവനന്തപുരം ബെഞ്ചു മജിസ്ട്രേട്ടു കോടതിയിലെ ഒരു ഓണററി ഒന്നാംക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ടായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

INVESTITURE OF POWERS.

Under Section 12 of Act V of 1067, Sahib Bahadur P. M. Muhammed Sali, B. A., B. L., appointed Honorary First Class Magistrate of the Bench Magistrates' Court, Trivandrum, is invested with the powers of a First Class Magistrate in respect of criminal cases arising within the pakuthies of Vanchiyoor (excluding the ground within the Fort). Changazhacherry, Palkulangara, Muttathara, Iranimuttam, Kadakampalli, Oolloor, Madathuvilagom, Chettivilagom, Anjamada, Aramada and Rendamada in the Trivandrum taluk.

തിരുവനന്തപുരം ബെഞ്ചു മജിസ്ട്രേട്ടു കോടതിയിലെ ഓണററി ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ടായി നിയമിതനായ സാഹിബ് ബഹദൂർ പി. എം. മുഹമ്മതു സാലി ബി. എ., ബി. എൽ.-ന് തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ, വഞ്ചിയൂർ (കോട്ടയ്ക്കകത്തുള്ള സ്ഥലമൊഴികെ) ചെങ്ങഴച്ചേരി, പാൽക്കുളങ്ങര, മുട്ടത്തറ, ഇരണിമുട്ടം, കടകംപള്ളി, ഉള്ളൂർ, മടത്തുവിളാകം, ചെട്ടിവിളാകം, അഞ്ചാമട, അറാമട, രണ്ടാമട എന്നീ പകുതികളിലുണ്ടാകുന്ന ക്രിമിനൽ കേസുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ൧൦൬൭-ലെ ൫-ാം റെഗുലേഷൻ ൧൨-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ടിന്റെ അധികാരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 4th August 1941.

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

Magistracy.

D. Dis. No. 2279/41/Judl. LEAVE OF ABSENCE.

M. R. Ry. N. Velayudhan Nair Avergal, B. A., B. L., Stationary Magistrate, Trivandrum City, is granted combined leave for 9 days from the 24th Mithunam 1116, of which 6 days will be privilege leave and the rest leave on medical certificate on half average salary.

തിരുവനന്തപുരം സിററി സ്റ്റേഷനറി മജിസ്ട്രേട്ട് എം. ആർ. ആർ. വി. എൻ. വേലായുധൻനായർ ബി. ഏ. ബി. എൽ. അവർകൾക്ക്, ൧൧൧൬ മിഥുനം ൨൪-നു മുതൽ ൯ ദിവസത്തെ സംയുക്തരജ ആയി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ ൬ ദിവസം അവകാശരജയും ബാക്കി പകുതി ശരാശരിശമ്പളത്തിൽ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കേററിന്മേലുള്ള രജയും ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 1st August 1941.

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

R. O. C. No. 6697/41/Judl. LEAVE OF ABSENCE.

Mr. M. C. Abraham, B. A., B. L. acting Stationary Magistrate on Survey Training under orders of transfer to Kuzhithura, is granted privilege leave for one month from the 16th Karkatakam 1116.

കഴിത്തുറയിലേക്കു സ്ഥലം മാററി ഉത്തരവു നൽകിയിരിക്കുന്ന, സർവേ പരിശീലനത്തിനു പോയിട്ടുള്ള, ആക്ടിംഗ് സ്റ്റേഷനറി മജിസ്ട്രേട്ട് മി. എം. സി. എബ്രഹാം ബി. ഏ. ബി. എൽ. ന്, ൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൬-നു മുതൽ, ഒരു മാസത്തെ അവകാശരജയായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 4th August 1941.

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

Devaswom Department.

Dis. No. 678/41/Dev. APPOINTMENTS.

1. M. R. Ry. S. Ramakrishna Iyer Avergal, Secretary to Government, to be acting Devaswom Commissioner, *vice* M. R. Ry. K. Parameswara Panicker Avergal, Devaswom Commissioner granted combined privilege leave and furlough from 23-1-1117.

2. M. R. Ry. K. Kunjan Pillai Avergal, Assistant Peishkar, Trivandrum, to be acting Secretary to Government *vice* M. R. Ry. S. Ramakrishna Iyer Avergal on other duty.

3. Mr. A. Gnanamony, Assistant Secretary to Government, to do duty as Assistant Peishkar and First Class Magistrate, Trivandrum *vice* M. R. Ry. K. Kunjan Pillai Avergal on other duty.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 2nd August 1941.

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

Electrical Department.

R. Dis. No. 1745/41/P. W. LEAVE, APPOINTMENT AND PROMOTION.

1. Mr. J. C. Parthew, Telephone Engineer to Government has been granted privilege leave for 2 months and 10 days from 3-12-1116 preparatory to the termination of his services under this Government.

ഗവൺമെൻറ് ടെലഫോൺ എഞ്ചിനീയർ മിസ്റ്റർ ജെ. സി. പാർത്ത്യൂവിന്, ഈ ഗവൺമെൻറിലെ സർവീസ് ഉദ്യോഗം അവസാനിക്കുന്നതിൻെറ പ്രാരംഭമായി, ൧൧൧൬ കർക്കടകം ൩-നു മുതൽ രണ്ടുമാസം പത്തു ദിവസത്തെ അവകാശരജയായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

2. M. R. Ry. M. V. Rama Varma Raja Avergal, S. P. T. Executive Engineer, Electrical Division, Trivandrum, to be Telephone Engineer, the designation "Telephone Engineer" being substituted for "Telephone Engineer to Government."

തിരുവനന്തപുരം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എം. ആർ. ആർ. വി. എം. വി. രാമവർമ്മരാജാ അവർകളെ, ടെലഫോൺ എഞ്ചിനീയരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു, "ഗവൺമെൻറ് ടെലഫോൺ എഞ്ചിനീയർ" എന്നതിനുപകരം, "ടെലഫോൺ എഞ്ചിനീയർ" എന്ന ഉദ്യോഗപ്പേര ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

3. M. R. Ry. K. P. Sreedharan Nair Avergal, Assistant Engineer in the Electrical Engineer's Office to be promoted as acting Executive Engineer, Electrical Division, Trivandrum, *vice* M. R. Ry. M. V. Rama Varma Raja Avergal.

ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയരുടെ ആഫീസിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മ. രാ. രാ. കെ. പി. ശ്രീധരൻനായർ അവർകൾക്ക്, മ. രാ. രാ. എം. വി. രാമവർമ്മരാജാ അവർകളുടെ പകരം, തിരുവനന്തപുരം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ ആക്ടിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

4. M. R. Ry. G. K. Nair Avergal, Assistant Engineer (on leave) to be Assistant Engineer in the Electrical Engineer's Office *vice* M. R. Ry. K. P. Sreedharan Nair Avergal.

(അവധിയിലിരിക്കുന്ന) അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ മ. രാ. രാ. ജി. കെ. നായർ അവർകളെ, മ. രാ. രാ. കെ. പി. ശ്രീധരൻനായർ അവർകളുടെ പകരം, ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയരുടെ ആഫീസിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

5. Mr. A. M. Mani to be acting Assistant Engineer in the vacancy consequent on the posting of M. R. Ry. G. K. Nair Avergal.

മിസ്റ്റർ എ. എം. മാണിയെ, മ. രാ. രാ. ജി. കെ. നായർ അവർകളുടെ നിയമനംമൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒഴിവിൽ ആക്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 1st August 1941.

M. K. Nilakanta Aiyar,
Chief Secretary to Government.

Education Department.

R. O. C. No. 2835/41/Edn.

Promotion.

Sahib Bahadur K. M. Bijili, B. Sc., B. L., L. T., First Grade teacher, is appointed acting Second Grade Headmaster, English High School, Chavara, *vice* M. R. Ry. P. S. Subbiah Avergal, B. A., L. T., retired from service.

ഒന്നാംഗ്രേഡ് അദ്ധ്യാപകൻ സാഹിബ് ബഹദൂർ കെ. എം. ബിജിലി ബി. എസ്സ്. സി., ബി. എൽ. എൽ. റ്റി. യെ, ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്നു പെൻഷൻ പറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ മ. രാ. രാ. പി. എസ്സ്. സുബ്ബയ്യാ ബി. എ., എൽ. റ്റി., അവർകളുടെ പകരം, ചവറാ ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂളിൽ ആക്ടിംഗ് രണ്ടാം ഗ്രേഡ് ഹെഡ്മാസ്റ്ററായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 31st July 1941.

M. K. Nilakanta Aiyar,
Chief Secretary to Government.

Finance Department.

No. F. L. 4877.

Leave of Absence.

M. R. Ry. R. Krishnaswami Aiyar Avergal, B. A., Divisional Treasury Officer, Kottayam, privilege leave for 1 month and 15 days from date of relief.

കോട്ടയം ഡിവിഷനൽ ട്രഷറി ആഫീസർ മ. രാ. രാ. ആർ. കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ ബി. എ. അവർകൾക്കു ജോലിയിൽനിന്നും വിടുർത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരുമാസവും 15 ദിവസത്തെ അവകാശ അവധി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

Appointments.

1. M. R. Ry. G. Madhavan Pillai Avergal, B. A., Superintendent, Accountant-General's Office, to be acting Divisional Treasury Officer, Kottayam, *vice* Mr. Krishnaswami Aiyar.

അക്കൌണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ആഫീസിൽ സൂപ്രണ്ട് മ. രാ. രാ. ജി. മാധവൻപിള്ള ബി. എ. അവർകളെ മി. കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യരുടെ പകരം കോട്ടയം ആക്ടിംഗ് ഡിവിഷനൽ ട്രഷറി ആഫീസരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

2. M. R. Ry. P. Karthikeyan Nair Avergal, B. A., B. L., acting Superintendent, Accountant-General's Office, to continue as such *vice* Mr. Madhavan Pillai.

അക്കൌണ്ടന്റ് ജനറലിന്റെ ആഫീസിൽ ആക്ടിംഗ് സൂപ്രണ്ട് മ. രാ. രാ. പി. കാർത്തികേയൻനായർ ബി. എ., ബി. എൽ., അവർകൾ മി. മാധവൻപിള്ളയുടെ പകരം അപ്രകാരം തുടരുന്നതാണ്.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 28th July 1941.

R. Rama Varier,
Deputy Accountant-General in charge.

No. Fl. 4787. CIRCULAR.

Government having sanctioned a re-classification of the existing budget heads, as detailed in the annexure, with effect from the commencement of the next Malabar year (1117), all Heads of Departments and Offices, Divisional and Sub-Treasury Officers and all other receiving and disbursing Officers are hereby requested to adopt the revised classification from 1st Chingam 1117.

R. Rama Varier,
Deputy Accountant General in Charge of the duties of the Financial Secretary.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 25th July 1941.

To

All Heads of Departments and Offices and
Divisional and Sub-Treasury Officers.

Annexure.

ACCOUNT HEADS RE-CLASSIFIED.

SECTION I.

Revenue.

A. Principal Heads of Revenue.

I. Customs.
II. Excise.
III. Land Revenue.
IV. Salt.
V. Stamps
VI. Forests.
VII. Taxes on Income.
VIII. Registration.

B. Railway Revenue Account.

IX. Railways (Net.)

C. Irrigation Revenue Account.

X. Productive Irrigation (Net receipts)

D. Anchal Revenue Account.

XI. Anchal (Net receipts)

E. Debt Services.

XII. Interest.

F. Palace.

XIII. H. H. The Maharaja's Garage and Stables.

G. Civil Administration.

XIV. Administration of Justice.
XV. Jails.
XVI. Police.
XVII. Ports.
XVIII. Education.
XIX. Agriculture and Fisheries.
XX. Industries.
XXI. Medical and Ayurveda.
XXII. Public Health and Sanitation.
XXIII. Devaswoms.
XXIV. Currency and Mint.
XXV. Stationery and Printing.
XXVI. Miscellaneous Departments.

H. Civil Works and Miscellaneous Public Improvements.

XXVII. Buildings, Communications and Miscellaneous Public Improvements.
XXVIII. Water Supply and Drainage.
XXIX. Maramat.
XXX. Receipts from Electric Schemes (Net.)
XXXI. Telephone Scheme (Net.)

I. Commercial Services.

XXXII. State Transport Scheme (Net.)
XXXIII. Clay Refining and Porcelain Factory (Net.)

J. Army and Defence.

XXXIV. Army.

K. Miscellaneous.

XXXV. Receipts in aid of pensions.
XXXVI. Receipts from the State Guests' Department.
XXXVII. Miscellaneous.

L. Extraordinary items.

XXXVIII. Receipts on account of sale of lands.

EXPENDITURE.

A. Direct demands on revenue.

1. Customs.
2. Excise.
3. Land Revenue.
4. Salt.
5. Stamps.
6. Forest.
7. Taxes on Income.
8. Registration.

A. A. Capital Outlay charged to revenue account.

3—A. Survey of minor circuits.

B. Railways.

B. B. Railways Capital Account within the Revenue Account.

9—B. Railway State Section.

C. Irrigation Revenue Account.

10. Protective Irrigation.

C. C. Irrigation Capital outlay charged to Revenue Account.

10—C. Irrigation Capital Account.

D. Anchal Revenue Account.

D. D. Anchal capital outlay charged to Revenue Account.

11—D. Anchal Capital Account.

E. Debt Services.

12. Interest on Debt and other obligations.
13. Interest on capital outlay on commercial schemes.
14. Appropriation for reduction or avoidance of debt.

F. Palace.

15. Palace.
16. Panivagai.
17. H. H. The Maharaja's Garage and Stables.
18. H. H. The Maharaja's Tours outside the State.

G. Civil Administration.

19. General Administration.
20. Administration of Justice.
21. Jails.
22. Police.
23. Ports.
24. Education.
25. Agriculture and Fisheries.
26. Industries.
27. Co-operative Department.
28. Uplift of Backward Communities

29. Medical and Ayurveda.
30. Public Health and Sanitation.
31. Devaswoms.
32. State Charities.
33. Currency and Mint.
34. Stationery and Printing.
35. Miscellaneous Departments.

H. Civil Works and Miscellaneous Public Improvements.

36. Buildings, Communications and Miscellaneous Public Improvements.
37. Water Supply and Drainage.
38. Electrical Works to Government Buildings.
39. Maramat.

I. Commercial Services.

J. Army and Defence.

40. Army.
41. Subsidy.

K. Miscellaneous.

42. Political Pensions.
43. Miscellaneous Political Expenditure.
44. Superannuation Pensions and Allowances.
45. Miscellaneous.
46. Contribution to the Devaswom Fund.

L. Extraordinary items.

SECTION II.

CAPITAL.

G. G. Civil Administration—Capital Accounts outside the Revenue Account.

47. Capital Outlay on Water Supply Schemes.
48. Capital Outlay on Drainage Schemes.

H. H. Civil Works and Miscellaneous Public Improvements—Capital Accounts outside the Revenue Account.

49. Capital outlay on Buildings and Communications:—
 (i) Town Planning Schemes.
 (ii) Council Chamber.
 (iii) Providing dustless surfacing to M. S. Road.
 (iv) University Buildings.
 (v) Construction of a Tobacco Bankshall at Trivandrum.
 (vi) Military Buildings.

I. I. Commercial Services—Capital outlay outside the Revenue Account.

50. Capital outlay on Electrical Schemes.
51. Capital outlay on Telephone Schemes.
52. Capital outlay on Clay Refining and Porcelain Factory.
53. Capital outlay on State Transport Scheme.

SECTION III.

DEBT HEADS.

M. Public Debt.

(*a*) Loans raised in open market.
(*b*) Special Loans.

N. Unfunded Debt.

(*a*) Savings Bank Deposits.
(*b*) Life Insurance Funds (Government and Public Branches.)
(*c*) do. (Public Branch) Investment account.
(*d*) Teachers' Provident Fund.
(*e*) State Provident Fund.

C. Deposits and Advances.

Part I. Deposits bearing interest :—
(A) Reserve funds.
(1) Sinking Funds.
(2) do. Investment Account.
(3) Reserve funds for Electricity.
(4) do. Investment Account.
(5) Depreciation Fund for Electricty.
(6) do. Investment Account.
(7) Transport Insurance Fund.
(8) do. Investment Account.
(9) do. General Reserve Fund.
(10) do. Investment Account.

Part II. Deposits not bearing interest :—
(A) Reserve Funds.
(1) General Reserve Fund.
(2) do. Investment Account.
(3) Revenue Reserve Fund.
(4) do. Investment Account.
(5) Distress Relief Fund.
(6) do. Investment Account.
(B) Other Deposit Accounts :—
1. Deposits of Local Funds.
(i) Education Fund.
(ii) Marine Fund.
(iii) Municipal Fund.
(iv) Sri Pandaravagai Fund.
(v) Kakur Fund.
(vi) Devaswom Fund.
(vii) Kandukrishi Fund.
2. Civil Deposits and other accounts.
Civil Deposits.
(i) Revenue Deposits.
(ii) Judicial Deposits.
(iii) Personal Deposits.
(iv) Miscellaneous Deposits.
(v) Tea Cess Fund
(vi) Trust Interest Account.
(vii) Irrigation Fund.
Other Accounts.
(i) Road Development Fund.
(ii) Agricultural Research Fund

Part III. Advances not bearing Interest.
(1) Advances repayable.
(a) Civil Objection Book Advances.
(i) Gazetted Officers.
(ii) Other Officers.
(b) Palace Advances.
(c) Departmental Advances :—
(i) Land Revenue
(ii) Excise
(iii) Agriculture.
(iv) Industries.
(v) Ayurveda
(d) Special Advances.
(e) Advances to the Land Mortgage Bank.
(2) Permanent Advances.
(3) Coinage Account—Mint Advance.
(4) Accounts with British Government and Foreign States.

Part IV. Suspense.
(1) Suspense Accounts.
(i) Cash recoveries of Service payments.
(ii) Deduction on account of court attachments.
(iii) Receipts/Expenditure on account of dues to Co-operative Societies.

(iv) Objection Book suspense—Receipts.
(v) do. do. Charges.
(vi) Palace Suspense.
(vii) Contribution works.
(viii) University suspense.
(ix) Receipts in connection with the Travancore Credit Bank.
(x) The Central Banking Corporation of Travancore Suspense.
(xi) Land Mortgage Bank suspense.
(xii) Anti-Tuberculosis Fund.
(xiii) Overdraft Account with the Imperial Bank of India.

(2) Departmental Balances—Anchal Cash Balance.

(3) Surplus Investments:—
(i) Cash Balance investment account.
(a) In Government of India Securities.
(b) In Banks &c.
(ii) Special deposits and shares in Industrial concerns.
(iii) Deposite (not bearing interest) with the Imperial Bank of India.
(iv) do. do. with the Credit Bank.
(v) Bullion Account.

Part V. Miscellaneous.
(i) Security Purchase Account.
(ii) Miscellaneous.

P. Loans.

(1) Loans to Municipalities, Port Funds, etc.
(i) Loans to the Cochin Harbour authorities for Harbour works.
(ii) Loans to the Alleppey Landing and Shipping Fees Committee.
(iii) Loans to the Alleppey Municipality for Water Supply Scheme.
(iv) do. Shencottah Municipality for Water Supply Scheme.
(v) Agricultural Loans.
(vi) Industrial Loans.
(vii) Miscellaneous Loans and Advances.
(viii) Fishery Loans.
(ix) Loans to Co-operative Societies.

(2) Loans to Government Servants:—
(i) Advances for purchase of motor cars and other conveyances.
(ii) do. for pursuit of higher studies.
(iii) Other Advances.

Q. Remittances.

(1) Hundies.
(a) Anchal Hundies.
(b) Foreign Hundies.

(2) Remittance by Bills;—
(a) R. T. Rs.
(b) Pre-audit chéques
(c) Supply Bills
(d) P. W. D. cheques
(e) Forest cheques
(f) Bills Receivable
(g) Bills Payable
(h) Maramat cheques
(i) Panivagai cheques
(j) Electrical cheques

(3) Local Remittances:—
(a) Cash remittance
(b) Anchal remittance
(c) Miscellaneous remittance
(d) Railway remittance
(e) Devaswom remittance
(f) Remittance in transit
(g) Transfers civil
(h) Transfers divisional

LIST OF MAJOR AND MINOR HEADS OF ACCOUNT.

1. REVENUE SIDE.

Major Heads.	*Minor Heads.*		*Detailed Heads.*
I. Customs.			
(A) Customs proper.	(a) Land Customs		
	(1) Exports	1	Arecanuts.
		2	Copra.
		3	Cocoanuts.
		4	Coir Yarn.
		5	Punnac
		6	Jaggery
		7	Cocoanut Oil.
		8	Laurel Oil.
		9	Lemon grass Oil.
		10	Ginger.
		11	Pepper.
		12	Cane Sugar unrefined.
		13	Tamarind.
		14	Tea
		15	Turmeric.
		16	Charcoal.
		17	Firewood.
		18	Mango and jackwood planks and logs.
		19	Fish, raw or dried, salted or unsalted,
		20	Prawns.
		21	Hides.
		22	Cardamom.
		23	All other articles.
	(2) Imports	1	Snuff.
		2	Cigars.
		3	Cigarettes.
		4	Beedies.
		5	Beedy tobacco.
		6	Liquors.
		7	Spiriteous preparations.
		8	All other articles.
	(b) Sea Customs		
	(1) Exports	1	Arecanuts.
		2	Copra
		3	Cocoanuts.
		4	Coir Yarn.
		5	Punnac.
		6	Jaggery.
		7	Cocoanut oil.
		8	Laurel oil.
		9	Lemon grass oil.
		10	Ginger.
		11	Pepper.
		12	Cane sugar unrefined.
		13	Tamarind.
		14	Tea
		15	Turmeric.
		16	Charcoal.
		17	Firewood.
		18	Mango and jackwood planks and logs.
		19	Fish, raw or dried, salted or unsalted.
		20	Prawns.
		21	Hides.
		22	Cardamom.
		23	All other articles.

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Detailed Heads.*
	(2) Imports	1 Ale, Beer, Porter, Cider and other fermented liquors.
		2 Spirits and liquors including spirits present in drugs medicines, etc.
		3 Wines.
		4 Cigars.
		5 Cigarettes.
		6 Beedi tobacco.
		7 Biscuits, cakes and Farinaceous and Patent foods.
		8 Portland cement excluding white Portland cement.
		9 Chemicals, drugs and medicines.
		10 Dyes derived from Coaltar and Coaltar derivatives.
		11 Paper and stationery.
		12 Machinery and Instruments and apparatus.
		13 Iron and steel.
		14 Metals other than iron and steel.
		15 Textile manufactures-cotton.
		16 Textile manufactures-other than cotton.
		17 Motor cars, cycles, scooters, Omnibuses, Chassis, Vans, Lorries and parts thereof.
		18 All other articles.
I. Customs—(contd.) A Customs proper—(contd.)	(c) Compensation under the Inter portal Trade Convention	
	(d) Net receipts from the Cochin Harbour Scheme	
	(e) Amounts received from the British Indian Government on account of spirituous medicinal preparations	
	(f) Miscellaneous	1. Rent of Godowns.
		2. Sale of confiscated and unserviceable articles.
		3. Shipping Bill fees realised under the Sea Customs rules
		4. Other items.
	(g) Deduct—Refunds	
	Total.	
I. Customs B Excise Duty on Matches	(a) Excise Duty on Matches	
	(b) Deduct—cost of collection	
	(c) „ Refunds	
	Net.	
	Contribution from the Government of India	
	License fees etc.,	
	Total	
II. Excise A. Tobacco	(a) Duty on tobacco	1. Jaffna tobacco
		2. Coimbatore tobacco
		3. Tinnevelly tobacco
	(b) Miscellaneous	1. Rent of warehouses
		2. Sale proceeds of confiscated articles
		3. Other items

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Detailed Heads.*
B. Abkari	(a) Foreign Liquors	1. License fee on foreign liquors
		2. Other items
	(b) Arrack	1. Excise duty on arrack
		2. Rents of Independent shops
		3. Rents of areas farmed out
		4. Other items
	(c) Toddy	1. Rents of independent shops
		2. Tree tax
		3. Other items
	(d) Miscellaneous	1. Fines and forfeitures
		2. Sale proceeds of confiscated articles
		3. do. of old materials & stores.
		4. Officers supplied to private persons
		5. Other items
C, Opium and Ganja		1. Rent of independent shops
		2. License fees
		3. Gain on sale of Opium and Ganja
		4 Other items
	Total of A, B and C	
	Deduct—Refunds.	
III. Land Revenue	(a) Ordinary revenue	1. Ayacut further sub divided into (i) Current revenue. (ii) Arrears.
		2. Sanchayam
	(b) Leases to the British Government	
	(c) Receipts from the Survey Department	1. Value of maps sold
		2. Demarcation and survey charges realised
		3. Fees from Survey schools
		4. Miscellaneous
	(d) Miscellaneous	1. Process fees fines, etc.,
		2. Receipts from markets
		3. Fixed charges realised under L. R. M. work
		4. Miscellaneous
	(e) Deduct Refunds	
	Grand Total	
IV. Salt	(a) Duty on Salt	1. Foreign Salt
		2. Local Salt
	(b) Government share of produce of the local salt factories	
	(c) Recoveries on account of charges incurred in the sale of salt	
	(d) Fines and Penalties	
	(e) Miscellaneous	1. Sale proceeds of trees etc., in Allcms
		2. Collections on account of priyavasi
		3. Sale proceeds of gunny bags, old materials etc.,
		4. Rent of storage sheds
		5. Other Items

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Detailed Heads.*
	(f) Deduct Refunds	
V. Stamps		
A. Non-Judicial	(a) Sale of General stamps	1. One anna stamps for receipts
		2. Bill of Exchange or hundies
		3. Other general stamps
	(b) Duty on impressing documents	1. Duty on embossing 1 anna receipt and cheque stamps
		2. Other Duty levied under Stamp Act
	(c) Fines and penalties	
	(d) Miscellaneous	1. Adjudication fees.
		2. Other items.
	(e) Deduct-Refunds	
B. Judicial	(a) Sale of court fee stamps	
	(b) Fines and Penalties	
	(c) Miscellaneous	
	(d) Deduct-Refunds	
	Total.	
VI. Forests	(a) Timber and other produce removed from the Forests by Government Agency	1. Timber.*
		2. Firewood and charcoal.
		3. Bamboos.
		4. Cardamoms
		5. Ivory.
		6. Minor forest produce.*
	(b) Timber and other produce removed from Forests by consumers or purchasers	1. Timber.
		2. Firewood and charcoal.
		3. Bamboos.
		4. Cardamoms including rent of gardens.
		5. Grazing and fodder-grass.
		6. Minor produce.
	(c) Drift and waif-wood and confiscated forest produce	
	(d) Livestock	1. Sale of Elephants.
		2. Hire of Elephants.
	(e) Miscellaneous	1. Fines and forfeitures.
		2. Refunds.
		3. Other items.
	(f) Receipts from Ascu treatment of timber	
	Total.	
	(g) Deduct-Refunds	
	Net Total.	
VII. Taxes on Income	(a) Incometax	1. Ordinary collections.
		2. Deductions by Government from salaries and pensions
		3. Deductions from Interest on Government securities.
	(b) Super Tax	1. Super Tax realised from companies.
		2. Do. from individuals.
	(c) Miscellaneous	1. Penalties.
		2. Other items.

* Further subdivided into (i) Royal trees.
(ii) Jungle wood.

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Detailed Heads.*
	(d) Deduct Refunds	1. Under ordinary collections. 2. Under deductions by Government from salaries and pensions. 3. Under supertax 4. Other refunds.
	Net Total.	
VIII. Registration	(a) Fees for registering documents	
	(b) Fess for copies of registered documents	
	(c) Miscellaneous	1. Search fees. 2. Fines and forfeitures. 3. Fees for visits paid. 4. Fees for copies under sections 59 and 60 of the Registration Act. 5. Chitty fees. 6. Other items.
	(d) Deduct refunds	
	Total.	
IX. Railways (Net)	Net Receipts	
	Group Head C, Irrigation Revenue Account	
X Productive Irrigation		
A. Gross receipts	(a) Direct receipts by the P. W. D.	1. Rent on buildings. 2. Sale of canal produce. 3. Plantations. 4. Miscellaneous.
	(b) Indirect receipts by the Land Revenue Department land revenue due to Irrigation	
	Total.	
B. Deduct Working Expenses	(a) Extension and improvements	
	(b) Maintenance and Repairs	
	(c) Establishment	
	(d) Tools and Plant	
	Gross Total.	
	(e) Deduct old maintenance charges	
	Net Total.	
	Net Receipts	
	Group head D Anchal Revenue Account.	
XI. Anchal (net receipts)		
A. Gross Receipts	(a) Sale proceeds of Anchal Stamps and cards	
	(b) Commission on local hundies	
	(c) Commission on foreign hundies	
	(d) Sale proceeds of service stamps	
	(e) Fees and petty receipts	1. Fees from unpaid and insufficiently stamped letters. 2. Sale of old stores and materials

Major heads.	Minor heads.	Detailed heads.
XI. Anchal (net receipts). (contd.)		3. Other items. 4. Receipts on account of the display of advertisement boards in Anchal Offices.
	Total of Gross Receipts.	
B. Deduct—working Expenses.	(a) Superintendence Salaries Establishment T. A. Contingencies	
	(b) Inspection Salaries Establishment T. A. Contingencies	
	(c) Anchal Offices Establishment T. A. Contingencies	
	(d) Maintenance of Anchal buildings transferred to the P. W. D.	
	(e) Cost of stationery supplied from the Stationery Stores	
	(f) Cost of printing work done by the Government Press and the Central Prison Press	
	(g) Cost of manufacture of Anchal stamps and cards supplied by the Stamp Manufactory	
	(h) Cost of packing and transmission of Anchal and Service Anchal stamps	
	Total of working expenses.	
	Net-receipts from Anchal.	

Group Head E Debt Services.

Major heads.	Minor heads.	Detailed heads.
XII. Interest	(a) Interest on investments	1. Interest on Government of India Securities. 2. do. on fixed and current deposits in banks.
	(b) Premium on the purchase and sale of Government of India Securities	
	(c) Interest on investments and shares in industrial concerns	
	(d) Interest on overdraft accounts	
	(e) Interest on arrears of revenue	1. Land Revenue. 2. Excise Revenue.
	(f) Interest on loans	1. Interest on land improvement loans. 2. Miscellaneous loans and advances. 3. Interest on industrial loans. 4. Interest on loan to the landing and shipping fees committee. 5. do. to Cochin Harbour authorities for the purchase of a dredging plant.
	(g) Deduct—Refunds	
	Total.	

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Detailed Heads.*
	Ground Head F *Palace.*	
XIII. H. H. The Maharaja's Garage and Stables.	(*a*) Sale of motor cars, carriages, horses, etc.	
	(*b*) Other receipts	
	Total	
	Group Head G *Civil Administration.*	
XIV. Administration of Justice	(*a*) Sale proceeds of unclaimed properties	
	(*b*) Court Fees realised in cash	1. Recoveries on account of pauper suits.
		2. Other items.
	(*c*) General Fees, fines, and forfeitures	1. Fees and fines of the High Court.
		2. do. of the District and Munsiff's courts.
		3. Magisterial fines.
		4. Fines creditable to local bodies.
		5. Other items.
	(*d*) Examination fees	
	(*e*) Surplus of District Cattle Pound funds	
	(*f*) Cash receipts under the Arms Act	
	(*g*) Fees from Notary Public	
	(*h*) Miscellaneous	1. Sale of old stores &c.
		2. Other items.
	(*i*) Deduct...Refunds	
	Net total of XIV. Administration of Justice	
XV. Jails	(*a*) Jail Manufacture	
	(*b*) Receipts from the Central Prison Press	
	(*c*) Miscellaneous	1. Sale of produce.
		2. Sale of old materials and Stores.
		3. Other items.
	Total	
	Deduct...Refunds.	
	Net Total of XV Jails.	
XVI. Police	(*a*) Police supplied to private persons and companies.	
	(*b*) Receipts under the Motor Vehicles Act.	
	(*c*) Receipts from the Hackney Carriage Act.	
	(*d*) Police Car receipts.	
	(*e*) Fees for examination of motor buses.	
	(*f*) Miscellaneous	1. Sale of clothing and other articles.
		2. Other items.
	Deduct—Refunds.	
	Net Total of XVI—Police.	
XVII. Ports.	(*a*) Port Dues	
	(*b*) Miscellaneous	1. Landing and Shipping dues.
		2. Light House fees.
		3. Other items.
	Total	
	Deduct—Refunds.	
	Net total of XVII—Ports.	

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Detailed Heads.*
XVIII. Education.	(a) Fees from Schools—General	1. English Schools.
		2. Malayalam and Tamil Schools.
	(b) Fees from schools—Special	1. Training Schools.
		2. Sanskrit Patasala.
		3. Sri Swathi Thirunal Academy of Music.
		4. Receipts from the Reformatory School.
	(c) Miscellaneous	1. Examination fees.
		2. Teachers' license fee.
		3. Receipts from the Shencottah Sri Mulam Sattanadar Endowment.
		4. Fees recovered from the Travancore Students in the Medical and Engineering Colleges, Madras.
		5. Other items.
	Total	
	Deduct—Refunds.	
	Net Total of XVIII—Education.	
XIX. Agriculture	(a) Agricultural receipts.	1. Receipts on account of experimental cultivation.
		2. Receipts from sale of Agricultural publications.
	(b) Veterinary receipts.	
	(c) Dairy Farm receipts.	1. Interest.
		2. Depreciation charges.
		3. Other items.
	(d) Poultry farm receipts.	
	Total	
	Deduct—Refunds.	
	Net total of XIX—Agriculture.	
XX. Industries.	(a) Receipts from the Technical Institutes.	
	(b) do. from the School of Commerce.	
	(c) Receipts from the London Chamber of Commerce Examinations.	
	(d) Other receipts.	
	Total	
	Deduct—Refunds.	
	Net total of XX—Industries.	
XXI. Medical and Ayurveda.		
(A) Medical	(a) Sale of Medicines.	
	(b) Hospital Receipts.	
	(c) Fees for services rendered.	
	(d) Fees from the X-ray branch of the General Hospital.	
	(e) Miscellaneous.	1. Sale of old materials and stores.
		2. Other items.
	(f) Cost of leper patients of other States treated in the Travancore Hospitals.	
	Deduct—Refunds.	
	Total	

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Detailed Heads.*
XXI. Medical and Ayurveda (*contd.*) (B) Ayurveda	(*a*) Receipts from the Ayurveda College.	
	(*b*) Receipts from the sale of Ayurvedic Medicines.	
	(*c*) Miscellaneous	1. Sale of old materials etc.
		2. Other items.
	Deduct—Refunds.	
	Total	
	Total of XXI—Medical and Ayurveda.	
XXII. Public Health and Sanitation.	(*a*) Contributions from Municipalities etc. for Mosquito control.	
	(*b*) Other miscellaneous receipts of the Public Health Department.	
	Total	
	Deduct—Refunds.	
	Net Total of XXII—Public Health and Sanitation.	
XXIII. Devaswoms	(*a*) Receipts from Sripandaravagai	
	(*b*) Receipts from Agrasals	
	(*c*) Sale proceeds of surplus provisions	
	(*d*) Miscellaneous	
	Total	
	Deduct—Refunds	
	Net Total of XXIII-Devaswoms	
XXIV. Currency and Mint	(*a*) Gain on silver coinage.	
	(*b*) do. copper coinage	
	(*c*) Miscellaneous	
	Total	
XXV. Stationery and Printing	(*a*) Stationery Receipts	1. Sale proceeds of stationery.
		2. Receipts from the workshops.
		3. Other items.
	(*b*) Press Receipts	
	(1) Sale of Gazette and other publications	1. Subscriptions to the Gazette.
		2. Sale of Sanskrit and Malayalam publications.
		3. Subscriptions to the Police Gazette.
		4. Other publications.
	(2) Other Press receipts	1. Sale proceeds of service books, forms, etc.
		2. Work done for private persons.
		3. Advertisements.
		4. Sale of old stores and materials.
		5. Other items.
	Total	
	Deduct—Refunds	
	Net Total of XXV—Stationery and Printing	
XXVI. Miscellaneous Departments	(*a*) Joint Stock Department	1. Fees for registering Joint Stock Companies.
		2. Other items.
	(*b*) Museum and Government Gardens	1. Receipts from the Museum.
		2. do. from the Government Gardens
	(*c*) Mining receipts	1. Royalty.
		2. Exploitation fees.

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Detailed Heads.*
XXVI. Miscellaneous Departments—(contd.)	(d) Receipts from the Department of the Public Service Commissioner	1. Examination fees. 2. Other items
	do. from the Co-operative Department	1. Fees for auditing the accounts of Co-operative Societies. 2. Other items.
	(f) do. from the Prime Movers and Steam Boilers Act	
	(g) do. from Rubber factory	
	(h) Share of profits from the Sugar Factory	
	(i) Miscellaneous:—	
	(1) Receipts from the Stores Purchase Committee	(i) Receipts from workshops. (ii) Other receipts.
	(2) Receipts under the Patents and Designs Act X of 1090	
	(2) Receipts under the Travancore Insurance Act	(i) Fees realised under the Act. (il) Commission realised for collection of interest.
	(4) Receipts under the Travancore Partnership Act	
	(5) Revenue, Account Test and other Examination fees	
	(6) Receipts from the Sri Chitralayam	
	Gross Total	
	Deduct—Refunds	
	Net Total	

Group Head H—Civil Works and Miscellaneous Public Improvement.

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Detailed Heads.*
XXVII. Buildings Communications and Miscellaneous Public Improvements	(a) Rent on buildings and furniture	
	(b) Fees from Rest Houses	
	(c) Sale of buildings	
	(d) Sales of Tools and Plant	
	(e) Tolls on roads and bridges	
	(f) Workshops receipts	
	(g) Navigation receipts	
	(h) Sale of avenue trees	
	(i) Water rights, royalties, rents, fees, etc.	
	(j) Interest and depreciation charges for the Electric Plant in the Residency	
	(k) Subventions from the Central Road Fund	
	(l) Fines and refunds	
	(m) Miscellaneous	1. Sale of produce. 2. Sale of fishing rights. 3. Sale of old materials. 4. Value of materials received from old buildings. 5. Other items.
	Gross Total	
	Deduct—Refunds	
	Net Total of XXVII Buildings Communications, etc.	

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Detailed Heads.*
XXVIII. Water Supply and Drainage.		
(A) Receipts from Water Supply Schemes	(a) Receipts on account of water charges	
	b) Contribution from the Trivandrum Corporation	
	(c) Other items	
	Total	
(B) Do. from Drainage Scheme	(a) Contribution from the Trivandrum Corporation	
	(b) Other items	
	Total	
	Total of XXVIII	
	Deduct—Refunds	
	Net Total of XXVIII Water Supply and Drainage	
XXIX. Maramat	(a) Sale of old materials	
	(b) Other items	
	Deduct—Refunds	
	Total	
XXX. Receipts from Electric Schemes		
1. Trivandrum Electric Supply Gross Receipts	(a) Charges for connecting, testing, re-connecting installation, changing the position of meters, etc.	
	(b) Supply of energy to street lights	
	(c) Sale of energy for lights, fans and motive power, etc.	
	(d) Receipts on Store transactions	
	(e) Miscellaneous	
	Deduct—Refunds	
	Total	
Deduct—working expenses	(a) Direction	
	Salaries	
	Establishment	
	T. A.	
	Contingencies	
	(b) Generation	
	Salaries	
	Establishment	
	T. A.	
	Contingencies	
	(c) Distribution	
	Salaries	
	Establishment	
	T. A.	
	Contingencies	1. Maintenance and repairs
		2. Maintenance of tools and plant
	(d) Store Section	
	Establishment	
	Contingencies	
	(e) General charges	
	Stationery and Printing	
	Depreciation Fund and other miscellaneous charges	
	Pension contribution	
	Audit charges	
	Tools and Plant	

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Detailed Heads.*
XXX. Receipts from Electrical Schemes (*contd.*)	(*f*) Suspense	Purchases Stock Miscellaneous advances, Establishment, General charges Billing suspense
	Deduct 25 per cent. of the pay and Travelling allowance of the Executive Engineer and staff debitable to 31 (c) Electric Installation in Government buildings	
	Total of working expenses	
	Net total of Trivandrum Electric Supply	
II. P. H. E. Project Gross receipts	(*a*) Sale of energy for lights and fans	
	(*b*) do. for domestic purposes	
	(*c*) do. for cinemas	
	(*d*) do. for street lighting	
	(*e*) do. for agricultural purposes	
	(*f*) do. for industrial purposes	
	(*g*) do. in bulk under special contracts	1. K. D. H. P. Co. 2. Licensees.
	(*h*) Charges for connecting testing, etc.	
	(*i*) Miscellaneous	
	Deduct—Refunds	
	Total	
Deduct—Working Expenses	(*a*) Direction Salaries Establishment T. A. Contingencies	
	(*b*) Generation Salaries Establishment T. A Contingencies	Office contingencies Repairs and Maintenance.
	(*c*) Transmission Salaries Establishment T. A. Contingencies	Office contingencies Repairs and maintenance.
	(*d*) Distribution Salaries Establishment T. A. Contingencies	Office contingencies Maintenance and Repairs.

Major Heads.	*Minor Heads*	*Detailed Heads.*
XXX. Receipts from Electrical Schemes —(*contd.*)	(*e*) Miscellaneous	
	Salaries	
	Establishment	
	T. A.	
	Contingencies	
	(*f*) General Charges	
	Stationery and Printing	
	Pension contribution	
	Depreciation	
	Maintenance of P. H.E. Trunk system	
	Audit charges	
	Tools and Plant	
	(*g*) Suspense	Purchases
		Stock
		Miscellaneous P. W. advances
		Establishment-general charges
		Billing suspense
	Deduct— share debitable to Trunk Telphone scheme working expenses	
	Total of working expenses	
	Net Total of P. H. E. Project.	
XXXI. Receipts from Telephone Schemes		
Trunk Telephone Scheme		
Gross Receipts	(*a*) Installation fees	
	(*b*) Call fees	
	(*c*) Miscellaneous	
Deduct — Working expenses	(*a*) Direction	
	Salaries	
	Establishment	
	T. A.	
	Contingencies	1. Office contingencies
		2. Maintenance of exchanges at Trivandrum, Quilon, etc.
	(*b*) General charges	
	Stationery and Printing	
	Pension contribution	
	Depreciation	
	Audit charges	
	Tools and Plant	
	(*c*) Suspense	Purchases
		Stock
		Miscellaneous advance
		Establishment general charges
		Billing suspense
	Add—Proportionate share of the salary etc. of the Electrical Engineer etc.	
	Total of working expenses	
	Net Total of Trunk Telephone Scheme.	

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Detailed Heads.*
	Group Head I—Commercial Services.	
XXXII. State Transport Service Gross Receipts	(a) Passenger fares	
	(b) Luggage	
	(c) Parcel Receipts	
	(d) Postal or Anchal Mail receipts	
	(e) Advertisement	
	(f) Receipts on account of transport of goods by lorries	
	(g) Commission and discount	
	(h) Miscellaneous	
	Total	
Deduct—Working expenses	(a) Administration, Management and control,	
	Salaries	
	Establishment	
	T. A.	
	Contingencies	Office contingencies Carriage and freight
	(b) Repairs, Renewals and Replacements, etc.	
	1. Buses and lorries	
	Establishment	
	Contingencies	1. Replacement and Renewals 2. Materials and spare parts 3. Electric Power 4. Water supply 5. Pay of menials 6. Miscellaneous
	2. Service Buildings	
	(c) Operating expenses	
	1. Running staff	
	Establishment	
	T. A.	
	Contingencies	
	2. Fuel	1. Diesel oil 2. Petrol 3. Charcoal 4. Alcohol
	3. Tyres	1. Tyres 2. Cleaning materials 3. Tickets etc. etc. Tolls 4 Miscellaneous
	(d) General charges	
	1. Stationery and Printing	
	2. Leave and Pensionary contribution	
	3. Contribution to the Transport Insurance Fund	
	4. Contribution to the General Reserve Fund.	
	5. Preliminary expenses and general charges written off	

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Detailed Heads.*
XXXII. StateTransport service (*contd*) Deduct—Working expenses (*contd.*)	6. Commission to. Parcel Agents	
	7. Depreciation on Rolling stock	
	8. Andit charges	
	9. Suspense	Purchase Stock Miscellaneous advance
	Total of working expenses	
	Net Total of XXXII—Transport Scheme	
XXXIII. The Clay Refining and Porcelain Factory Gross Receipts	(a) Sale of China clay	
	(b) Sale of other articles	
	(c) Miscellaneons	
Deduct — Working Expenses	(a) Administration	
	Salaries	
	Establishment	
	T. A.	
	Contingencies	1. Office contingencies 2. Pay of menials and lorry staff 3. Purchase of felspar, quarts, Attingal clay, gypsum, lime shell, etc. 4. Chemicals 5. Oils, paints, etc. 6. Wages 7. Power 8. Gunny bags, packing materials, etc. 9. Miscellaneons
	(b) Manufacturing operations	1. Jars, 2. Crockery, 3. Elecrical goods, 4. Fancy articles, 5. Pipes, 6. Sanitary-ware, etc.
	(c) General charges	
	Leave and Pensionary contribution	
	Depreciation of Machinery and building	
	Audit Charges	
	Suspense	1. Purchase 2. Stock 3. Miscellaneous advances.
	Total of working Expenses	
	Net Total of XXXIII — The Clay Refining and Porcelain Factory.	

Group Head J —Army and Defence.

XXXIV. Army	(a) Receipts from the State Forces	
	(b) Receipts from H. H. The Maharaja's Bodyguard	
	Deduct—Refunds	
	Total	

Major Heads	*Minor Heads*	*Detailed Heads*
	Group Head K —Miscellaneous.	
XXXV. Receipts in aid of pensions etc.	(*a*) Contributions in aid of pensions and gratuities	1. Contribution on account of Government officers lent to foreign service. 2. Contribution of officers employed by local funds.
	(*b*) Fees for renewal of lost pension payment orders	
	(*c*) Refund of gratuities	
	Total of XXXV. Receipts in aid of pensions, etc.	
XXXVI. Receipts from the State Guests Department.	(*a*) Receipts from the Mascot Hotel	
	(*b*) Miscellaneous	
	Total	
XXXVII. Miscellaneous	(*a*) Adiyara or succession and other customary fees	
	(*b*) Unclaimed deposits	
	(*c*) Receipts from the Victoria Jubilee Town Hall	
	(*d*) Exhibition Receipts	
	(*e*) Receipts under the Weights and Measures Act	
	(*f*) Receipts under the Vital Statistics Act	
	(*g*) Receipts from the Sale of photographs to Eastern News Photos Madras, etc.	
	(*h*) Cash recoveries of service payments in previous years	
	(*i*) Fees for Government audit	1. Receipts from Sripandaravagai and Kakur towards auditing establishment in the Accountant General's Office 2. Fees for audit of accounts of official receivers.
	(*j*) Receipts on account of the Government loans	1. Fees and Penalties. 2. Commission on account of purchases and sale of Government Pro-notes.
	(*k*) Receipts under the Travancore Coffee Market Expansion Act	
	(*l*) Miscellaneous	1. Hire of Government Motor car. 2. Lapsed R. T. Rs 3 Lapsed Anchal Hundies. 4. Recoveries on account of law charges other than those in pauper suits. 5. Commission for encashment of cheques. 6. do. on account of the issue of R. T. Rs and cash orders. 7. Other items.
	Total of XXXVII—Miscellaneous.	

Major Heads.	*Minor Heads,*	*Detailed Heads.*
	Group Head L. Extraordinary items.	
XXXVIII. Extraordinary receipts.	(*a*) Sale of Government lands	
	(*b*) Sale of other Government Assets	
	(*c*) Other items.	
	Total of XXXVIII. Extraordinary Receipts.	

EXPENDITURE

Group head A—Direct demands on Revenue.

Major Heads	*Minor Heads.*	*Sub Heads*	*Detailed Heads,*
1. Customs	(*a*) Customs Establishment	Salaries	
		Estt.	
		T. A.	
		Contingencies	Petty construction and repairs.
			L. C. charges etc. etc.
	(*b*) Compensation		
	Total		
2. Excise	(*a*) Superintendence	Salaries	
		Estt.	
		T. A.	
		Contingencies	Examination charges
			Law charges
			Equipment and clothing. etc. etc.
	(*b*) Division Offices	Salaries	
		Estt.	
		T. A.	
		Contingencies	Petty construction and repairs, Telephone, etc, etc,
	(*c*) Ranges	Salaries	
		Estt.	
		T. A.	
		Contingencies	Petty construction and repairs
			Purchase and upkeep of motor boat etc. etc.
	(*d*) Tobacco Bankshalls	Salaries	
		Estt.	
		T. A.	
		Contingencies	Electric current
			Petty construction and repairs etc. etc,
	(*e*) Excise compensation		
	(*f*) Suspense stock	Opium and Ganja stock	
	Grand Total.		
3. Land Revenue	(*a*) Direction	Salaries	
		Estt	
		T. A.	
		Contingencies	Petty Construction and repairs.
			Purchase and repair of furniture etc. etc.

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub Heads.*	*Detailed Heads.*
3. Land Revenue (contd.)	Deduct share debitable to 7 Taxes on Income.		
	(b) Division Cutcherries	Salaries	
		Estt.	
		T. A.	
		Contingencies	Petty construction and Repairs, Purchase and repair of furniture etc etc.
		Deduct share debitable to Administration of Justice.	
	(c) Taluk Cutcherries	Salaries	
		Estt.	
		T. A.	
		Contingencies	do.
	(d) Proverthi do.	Estt.	
		T. A.	
		Contingencies	do.
	(e) Land Records	Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	do.
	(f) Revenue Survey	Salaries	
		Estt.	
		T. A.	
		Contingencies	Demarcation of Goverment properties. Petty construction & repairs. Litho and photo printing, etc. etc.
	(g) Jenmikaram-Settlement	Estt.	
		T. A.	
	(h) Miscellaneous	(a) Land Revenue compensation	i Jenmibhogam ii Karathilchilavu iii Thiruppuvaram iv Michavaram v Artha Palisa vi Other compensations
		(b) Other Miscellaneous charges.	
	Grand Total		
4. Salt	(a) Salt Factories (Manufacture)	Salaries	
		Estt	
		T. A.	
		Contingencies	Petty construction and repairs Maintenance of channels Anchal charges etc.
	(b) Salt Business (sale)	Salaries	
		Estt.	
		T. A.	
		Contingencies	Petty construction & repairs Purchase of gunnies etc.
	(c) Salt compensation		
	(d) Suspense stock		
	Grand Total of 4 Salt.		

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub Heads.*	*Detailed Heads.*
Stamps	(a) Stamp Manufactory	Salaries Estt. Contingencies	Petty construction & repairs Purchase of water marked papers etc.
	(b) Central Stamp Depot.	Salaries Establishment Contingencies	Purchase and repair of furniture Tin cases for despatch of stamps etc.
	(c) Discount on sale of stamps		
	Grand Total.		
6. Forest	(a) Direction	Salaries Estt. T. A. Contingencies	Purchase of Uniforms Purchase of Tools and plant etc.
	(b) Divisional Executive Estt.	Salaries Estt. T. A Contingencies	Rewards Law charges etc.
	(c) Conservancy and works	(1) Timber and other Produce removed from Forest by Government Agency.	(i) Timber Royal trees Jungle wood (ii) Firewood and charcoal (iii) Bamboos (iv) Cardamoms (v) Ivory (vi) Minor produce
		(2) Timber & other produce removed from forest by purchasers or consumers	
		(3) Confiscated Forest produce, Drift & Waifwood	
		(4) Live-stock	(i) Capture of Elephants. (ii) Keep of trained elephants.
		(5) Stores Tools and Plant.	
		(6) Communications and Buildings	(i) Roads and Bridges Original works. Maintenance. (ii) Buildings. Original works Maintenance. (iii) Other works. Original works. Maintenance.

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub Heads.*	*Detailed Heads.*
6. Forest—(*contd.*)		(7) Organisation, improvement and extension of forests	(i) Demarcation. (ii) Cost of forest settlement, compensation for lands and rights. (iii) Surveys (iv) Working plans (v) Sowing and planting (vi) Protection from fire. (vii) Other works.
	(*d*) Development of Forest Resources	Salaries Establishment T. A. Contingencies	
	(*e*) Suspense stock		
	Total of 6 Forest		
7. Taxes on Income	(*a*) Direction	Salaries Establishment T. A. Contingencica	Pay of menials. Purchase and repair of furniture, etc.
	Add share debitable from 3. Land Revenue.		
	(*b*) Administration	Salaries Establishment T. A. Contingencies	do.
	(*c*) District Establishment	Salaries Establishment T. A. Contingencies	do.
	Total of 7 Taxes on Income		
8. Registration	(*a*) Direction	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Binding charges. Purchase and repair of furniture
	(*b*) District Establishment	Salaries Establishmont T. A. Contingencies	Purchase and repair of furniture. Anchal charges, etc.
	(*c*) Sub-Registrars' Offices Establishment	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Petty construction and repairs, etc.
	Total of 8 Registration.		
	Section A. A. Capital Outlay charged to Revenue.		
8A. Survey of Minor Circuits		Salaries Establishment T. A. Contingencies	

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub Heads.*	*Detailed Heads.*
	Section B.—Railway Revenue Account.		
9. State Railways	Interest on debt Interest on Railway Debenture loan of 1091 M. E.		
	Section B· B.—Railway Capital account within Revenue Account.		
9.B. Construction of Railways, etc. (State Section)			
	Section C.—Irrigation Revenue Account.		
10. Protective Irrigation	Works Extensions and improvements Maintenance and repairs *Add* Old maintenance charges incurred in pre-project days Establishment Tools and Plant Amount transferred to the Irrigation Fund *Deduct* Amount financed from Irrigation Fund " Contribution recovered from ryots Total		
	Section C. C.—Irrigation Capital account charged to Revenue Account.		
10.C. Irrigation Capital Account. Kodayar Project works	Works Establishment Tools and Plant *Deduct* Receipts on capital accouot Total		
	Section D. D.—Anchal Capital ontlay charged to Revenue Account.		
11. Anchal Capital Account	Works Establishment Tools and Plant Total		
	Section E.—Debt Services.		
12. Interest on Debt and other obligations	(*a*) *Interest on funded debts* 1. 3 1/2 per cent. Loan of 1956 2. 5 per cent. Loan of 1091 3. Special Loans (*b*) *Interest on unfunded debts* 1. Savioge Bank deposits 2. Life Insurance Fund (Government Servants)		

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub Heads.*	*Detailed Heads.*
12. Interest on Debt and other obligations (*contd.*)	3. do. (Public Branch)		
	4. State Provident Fund		
	5. Teachers' Provident Fund		
	(c) *Interest on other interest bearing funds*		
	Depreciation, Reserve and other funds		
	(d) *Miscellaneous*		
	Total		
	(e) Deduct:— Interest transferred to commercial departments		
	(i) Railway revenue accounts		
	(ii) Pallivasal Hydro-Electric Scheme		
	Net Total		
13. Interest on capital outlay on commercial schemes	(a) Electrical Schemes		
	(i) Pallivasal Hydro-Electric Scheme		
	(ii) Broadcasting		
	(b) Other schemes		
	Total		
14. Appropriation for Reduction or avoidance of debt	(a) Sinking funds:—		
	1. 3 1/2 % Loan of 1956		
	2. Special Loans		
	(b) Other appropriations		
	Section F.	Palace	
15. Palace	(a) Palace Civil list		
	(b) Special Palace supplies		
	Total		
16. Panivagai	Establishment and works		
17. H. H. The Maharaja's Garage and Stables	(a) General Superintendence	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Maintenance of palanquins
			do. of Radbam
			Purchase of books
			Water supply
			Electric current
			Telephone charges etc., etc.
	(b) Garage Section	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Purchase of motor cars
			Maintenance of do.
			Upkeep and repair of motor cars
			Equipment and clothing, etc, etc

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub Heads.*	*Detailed Heads.*
	(c) Horses and Bulls Section	Establishment T. A. Contingencies	Purchase of horses and bulls Maintenance of do. Upkeep and repair of carriages and harness, etc.
	(d) Elephants Section	Establishment Contingencies	
	Total.		
18. H. H. The Maharaja's Tours outside the State	H. H. The Maharaja's Tours outside the State		

Section G.—Civil Administration.

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub Heads.*	*Detailed Heads.*
19. General Administration	(a) (1) General and Revenue Secretariat	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Upkeep of motor cars. Private Secretary's contingencies, etc.
	(2) Revision of State Manual	Salaries Establishment T. A. Contingencies	
	(b) Publicity Secretariat	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Cost and carriage of chemicals Anchal charges Purchase of books, etc.
	(c) Legal and Legislative Secretariat	Salaries Establishment T. A. Contingencies	
	(d) Financial Secretariat	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Purchase and repair of furniture Purchase of books and periodicals Tour charges, etc.
	(e) Accountant-General's Office	Salaries Establishment T. A. Contingencies	do.
	(f) Treasury Establishment	Salaries Establishment T. A. Contingencies	do.
	(g) Public Service	Salaries Establishment T. A. Contingencies	do.
	(h) Legislative Bodies	Salaries T. A. Contingencies	do.
20. Administration of Justice	(a) High Court	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Examination charges Tour charges, etc.

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub Heads.*	*Detailed Heads.*
20. Administration of Justice	(b) Civil and Sessions Courts	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Bonus to copyists.
			Petty construction and repairs.
			Batta to witnesses, etc.
			... ... etc.
			... ...
	(c) Criminal Courts	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Petty construction and repairs.
			Batta to prisoners.
			Batta to witnesses.
			... ...
			... ...
	(d) Law Officers	Salaries	
		Establishment.	
		T. A.	
		Contingencies	Law charges.
			Fees to Vakils (V.)
			Do. (N. V.)
	(e) Conciliation Offices	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	
	(f) *Add* share debitable from 3. Land Revenue		
	Total of 20. Administration of Justice.		
21. Jails	(a) Central Prison	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Dieting charges.
			Garden charges.
			Hospital charges.
			... ...
			... ...
	(b) Jail Manufacture	Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Purchase of raw materials.
			Purchase of chemicals and colours.
			Hospital charges.
			... ...
			... ...
	(c) Central Prision Press	Establishment	Pay of menials.
		Contingencies	Purchase of stores.
			... ...
			... ...
	Deduct cost of printing work done for the Anchal Department		
	" cost of printing work done for Water Works Department		
	" cost of printing work done for Electrical Department		
	Total		
	Grand Total of 21—Jails		

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub Heads.*	*Detailed Heads.*
22. Police	(a) Superintendence	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Water Supply Equipment and clothing. ... ...
	(b) District Police	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Petty construction and repairs. Carriage thondi articles. Special rewards. etc.
23. Ports	...	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Petty construction and repairs. Upkeep and maintenance of fire engine. Purchase and repair of buoys and flag staffs. ... ...
24. Education			
A. University	1. Grant to the Travancore University. 2. Grant to the Benares Hindu University. 3. Grant to the Medical and Engineering Colleges at Madras.		
B. Secondary	(a) *English Education.*		
	1. English High Schools for boys	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Petty construction and repairs. Books and periodicals. etc.
	2. Do. for girls	Salaries Establishment T. A. Contingencies	do.
	3. English Middle Schools for boys	Establishment T. A. Contingencies	Binding charges. Books and periodicals. etc.
	4 General list of graduate teachers	Salaries T. A.	
	5. English Middle Schools for girls	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Petty construction and repairs. Fixed contingent grant.

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub Heads.*	*Detailed Heads.*
B. Secondary Education (contd.)	6. Formation of Junior Red Cross Groups in schools.		
	7. Opening of Vocational middle schools.		
	8. Grants-in-aid to non-Government English schools		
	(b) *Malayalam and Tamil Education.*		
	1. Malayalam and Tamil High and Middle Schools for boys	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Books and Periodicals. Educational appliances, etc.
	2. Do. for girls	do.	do.
	3. Purchase of Dictionary of Malayalam phrases and idioms		
	4. Grants-in-aid to Non-Government Malayalam and Tamil schools		
	5. Lump provision for the appointment of additional teacher consequent on the opening of additional classes and divisions		
	6. Medical Inspection of school children		
C. Primary Education	(a) Primary schools	Establishment T. A. Contingencies	Educational appliances Petty construction and repairs ... ...
	(b) Grants-in-aid to primary schools		
D. Special School Education	(a) Training schools	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Teaching appliances ... ...
	(b) Reformatory School	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Bedding and clothing, Hospital charges ... ...

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub Heads.*	*Detailed Heads.*
D. Special School Education (*contd.*)	(*c*) Sanskrit Patasala	Salaries	
		Establishment	
		Contingencies	Examination charges
			... ...
			... ...
	(*d*) Special school for Malayala Brahmins	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Binding charges, Equipment, furniture etc.
	(*e*) Sri Swathi Thirunal Academy of Music	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Musical instruments
			Rent
			Furniture
			... ...
			... ...
	(*f*) Fishery Schools	Establishment	
		Contingencies	
	(*g*) Grant-in-aid to non-Government institutions		
E. General	(*a*) Direction	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Books and Periodicals
			... ...
			... ...
	(*b*) Inspection	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Books and Periodicals.
			... ...
			... ...
F. Miscellaneous	(*a*) Scholarships	1. In Secondary Schools	
		2. In Primary Schools	
		3. In Special Schools	
	(*b*) Miscellaneous	1. Text Book Committee	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	
		2. Examinations	
		3. Introduction of a State Library system	
		4. Aids to Orphanages	
		5. Grants-in-aid	(1) Maintenance grants for reading rooms and libraries.
			(2) do. for furniture.
			(3) do. for hostels.

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub Heads.*	*Detailed Heads.*
F. Miscellaneous (*contd.*)	(*b*) Miscellaneous (*contd.*)	6. Stipends	
		7. Teachers' Provident Fund	
		8. T. A. to the members of the Education Advisory Board	
		9. Contribution to the Boy Scouts Association	
		10. Encouragement of Scouting in Departmental Schools	
		11. Grants to Travancore Athletic Association	
		12. Encouragement of Education of Muslim Girls	
		13. Games and athletics in Schools	
		14. Summer School of Music	
		15. Revenue District Maps	
		16. Sri Chitrodaya Narthakalayam	
		17. Allowance to teachers selected for training in the proper singing of Vancheesamangalam	
		18. Organiser of Vocational and Welfare work in Schools	
	Total of 24 Education.		
25. Agriculture	(*a*) Direction	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Wages to coolies. Purchase and Repair of Furniture. Demonstration charges. ... ...
... ...			
	(*b*) Plant Pathology	Salaries Establishment T. A. Contingencies	
	(*c*) Experimental Farms and Manure Depots	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Experimental cultivation and curing of tobacco. Purchase of live stock. ... ...

Major heads.	*Minor heads.*	*Sub-heads.*	*Detailed heads.*
25. Agriculture —(*contd.*)	(*d*) Agricultural Education		
	(1) Agricultural. School, Kottarakara	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Wages to coolies. Stipends. Purchase of live stock.
			... ...
			... ...
	(2) Do. at Konni	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	Do.
		Contingencies	
	(*e*) Apiculture	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Anchal charges.
			Purchase of appliances.
			... ...
			... ...
	(*f*) Veterinary	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Purchase of medicines and Instruments.
			Maintenance of live stock.
	(*g*) Grants	(1) Grants-in-aid to Private Veterinary Vaidyans	
		(2) Grant to the Trivandrum Cattle Breeding Society	
	(*h*) Fisheries		
	(*i*) Marketting Officers	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	Books or Periodicals.
		Contingencies	Purchase and Repair of furniture. Electric current.
			... ...
			... ...
	(*j*) Dairy Farm	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	Purchase of live stock.
		Contingencies	Electric current.
			... ...
			... ...
	(*k*) Poultry Farm	Establishment	
		Contingencies	
	Total of 25	Agriculture	
26. Industries	(*a*) Direction	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	Purchase of apparatus and Chemicals. Purchase and Repair of furniture.
		Contingencies	
			... ...
			... ...
		Contingencies for prospecting of Mica, graphite &c.	

Major heads.	*Minor heads.*	*Sub-heads.*	*Detailed heads.*
26. Industries— (contd.)	(b) Industrial Education		
	(1) S. M. R. V. Technical Institute (weaving)	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Purchase of Power loom. Purchase of raw materials.
			... ...
			... ...
	(2) Government School of Commerce	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Purchase and Repair of furniture, Typewriters &c.
			... ...
			... ...
	(3) Grants to Industrial Institutions	...	
	(c) Industrial Development-weaving	Establishment	
		T. A.	Rents. Tour charges. Other contingencies.
		Contingencies	
	(d) Industrial Engineer	Salaries	
		T. A.	
		Establishment	Purchase of apparatus. Other contingencies.
		Contingencies	
	(e) Sales Depot	Establishment	
		Contingencies	Furniture and Equipment. Rent.
			... ...
			... ...
	(f) Examination charges	...	
	Total of 26 Industries		
27. Co-operative Department.	(a) Direction	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	Purchase and Repair of furniture. Purchase of Books and Periodicals.
		Contingencies	
			... ...
			... ...
	(b) District Establishment	Salaries	
		Establishment	Purchase and Repair of furniture. Purchase of Books and Periodicals.
		T. A.	
		Contingencies	
			... ...
			... ...
	(c) Grants-in-aid	(1) Grants to Supervising Unions	
		(2) Grants to Co-operative Conference	
		(3) Provision for carrying on propaganda for cottage industries	
		(4) Subsidy to the Gorasa Vyavasaya Co-operative Society	
		(5) Grants for the working of the Central Produce Society Ltd., Alleppey	
	Total of 27 Co-operative Department.		

Major heads.	*Minor heads.*	*Sub-heads.*	*Detailed heads.*
28. Uplift of Backward communities	(*a*) Direction	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Electric current, Water supply, etc., etc.
		Sri Chitra Harijan Hostel	
	(*b*) Ameliorative measures	(1) Intensive ameliorative work in 3 selected centres in North, Central and South Travancore	
		(2) Proposed Enadimangalam settlement for Backward communities	
		(3) Opening of a Colony at Kurichi	
		(4) Other miscellaneous items of work	
	Total of 28	Uplift of Backward Communities.	
29. Medical and Ayurveda. (A) Medical	(*a*) Superintendence	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Petty construction and repairs. Telephone charges. etc., etc.
	(*b*) Hospitals and Dispensaries	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Petty construction and. Dieting charges. Repairs. Purchase of European medicine and Instruments. etc., etc.
	(*c*) Medical Training	Salaries	
		Contingencies	
	(*d*) Medical Stores	Salaries	
		Establishmet	
		Contingencies	Petty construction and repairs. Purchase and Repair of Furniture. Anchal charges etc.
	(*e*) Grants	1. Grants to Allopathic institutions	
		2. Scholarships for the study of European medicine	
(B) Ayurveda	(*a*) Direction	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Purchase and Repair of Furniture, Tour charges, Rents, etc.

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub-Heads.*	*Detailed Heads.*
	(b) Ayurveda College	Salaries	
		Establishment	
		Contingencies	Stipends Dissection charges etc.
	(c) Ayurveda Pharmacy	Establishment	
		Contingencies	Tools and Plant. Wages to coolies. Miscellaneous etc.
	(d) Ayurveda Hospital	Establishment	Dieting charges
		Contingencies	Purchase of medicines for Pharmacy
	(e) Ayurveda Botanical Gardens	Establishment	
		Contingencies	
	(f) Grants	1. Grants to Ayurvedic Medical Institutions	
		2. Honoraria to Vaidyans	
	Total of 29. Medical and Ayurveda.		
30. *Public Health and Sanitation*			
(A) Public Health	(a) Direction	Salaries	
		Establishment	
		Contingencies	Anchal chrges
		T. A.	Tour charges
			...
			...
	(b) Dist. Health Offices	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Do.
	(c) Public Health Education	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Books and Periodicals Maintenance of Health Car
			...
			...
	(d) Health Unit Scheme	Salaries	
		Establishment	
		T. A.	
		Contingencies	Drugs for epidemics Purchase of Books etc.
	(e) Medical Entomology	Salaries	
		Establishment	
		T. A	
		Contingencies	Rents Chemicals etc.
	(f) Other items	(1) Grants to Municipalities for mosquito control	
		(2) Control of filariasis in Shertallai Taluk	
	(g) Lump provision for maternity and child welfare work		
	Total of (A) Public Health.		

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub Heads.*	*Detailed Heads.*
30. *Public Health and Sanitation*—(contd.)			
B. Sanitation	Rural Sanitation	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Tools and Plant Petty construction and repairs, Street lighting etc. ...
C. Prevention of Epidemics	(*a*) Plague	Salaries Establishment T. A. Contingencies	
	(*b*) Other Epidemics		
	Total of 30. Public Health and Sanitation.		
31. Devaswoms	(*a*) Controlling Agencies		
	(1) Commissioner	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Purchase and Repair of Furniture Anchal charges etc.
	(2) Dist. Officers	Salaries Establishment T. A. Contingencies	Purchase and Repair of Furniture, Rents nchal charges etc.
	(3) Supervising Officers	Salaries Establishment T. A. Contingencies.	Purchase and Repair of Furniture Electric current etc.
	(4) Devaswom Resident staff	Estt. T. A.	
	(*b*) *Sri Pandaravagai*		
	(*c*) *Grants to Temples*		
	(1) Within the State		
	(2) Outside the State	Establishment Contingencies	
	(*d*) *Charitable Institutions*		
	(1) Within the State		
	(i) Agrasala	Salaries Establishment Contingencies	Daily meals Anchu Sadya Dharma Kanji ...
		Suspense Agrasala stock	
	(ii) Mofussil Ottuparas	Establishment Contingencies	Swayampakam Koppukars ...
	(iii) Othoottus	(i) Othoottus Contingencies	Daily meals Cleaning charges ...
	Vedic School etc.	(ii) Vedic School Establishment Contingencies	Rents Scholarships

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub Heads.*	*Detailed Heads.*
		(iii) Grants to Menkompu and Thiruperumthura Vedic Schools	
	(iv) Japadakshina	Establishment Contingencies	
	(2) *Outside the State*		
	(i) Benares Satrom	Establishment Contingencies	
	(ii) Charitable Institutions outside the State	Kannadian Satrom Thirukannankudi Satrom Thiruvaduthurai Matom Bhadrinath temple feeding Rameswaram Kattalai charges	
	(iii) Miscellaneous		
	(*e*) Extraordinary expenditure		
	(*f*) Lump provision for arrear claims		
	(*g*) Devaswom Miscellaneous		
	(*h*) Murajapom		
	Grand Total of Devaswoms		
32. State Charities	...	...	(i) Dharmakanji and Kanjipuras. (ii) Pakkam (iii) Attavisesham. (iv) Miscellaneous Sadya. (v) Thannirpandal. (vi) Dharmapullu (vii) Miscellaneous.
33. Currency and Mint	(*a*) Mint Establishment	Salaries Estt T. A. Contingencies	Purchase and upkeep of machines, tools, etc. ... ...
	(*b*) Loss in Minting		
	Total of 33. Currency and Mint.		
34. Stationery and Printing	(*a*) Controller of Stationery and Printing	Salaries Estt T. A Contingencies	Carriage of forms and packing charges, Telephone etc.
	(*b*) Stationery	Salaries Estt T. A. Contingencies	Cost of stationery for Public departments, Carriage of Stationery etc.
		Deduct—cost of stationery supplied to Anchal Department Do. do. to Electrical Department	

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub-Heads.*	*Detailed Heads.*
34. Stationery and Printing—(*contd.*)	Stationery—(*contd.*)	Deduct—cost of stationery supplied to Mascot Hotel	
		Do.—Water Works	
		Do.—For Printing Malayalam Readers and Copy Books	
		... ...	
	(*c*) Printing	Salaries	
		Estt	
		T. A.	
		Contingencies	Purchase of stores and chemicals.
			Purchase of plant.
			... ...
			... ...
		Deduct—cost of printing work done for Anchal Department	
		Do. for Mascot Hotel	
		Do. for Electrical Department	
		... ...	
	Total of 34.	Stationery and Printing.	
35. Miscellaneous Departments	(*a*) Joint Stock Department	Salaries	
		Estt	
		T. A.	
		Contingencies	Purchase of books.
			Law charges etc.
	(*b*) Museum and Government Gardens		
	1. Museum	Salaries	
		Estt	
		T. A.	
		Contingencies	Purhcase of specimens etc.
	2. Government Gardens	Salaries	
		Estt	
		T. A.	
... ...		Contingencies	Purchaseof animals etc.
	(*c*) Stores Purchase Committee	Salaries	
		Estt	
		T. A.	
		Contingencies	
	(*d*) Archaeological Department	Salaries	
		Estt	
		T. A.	
		Contingencies	Transcription of old records and Granthavaries.
			Purchase of photographic materials.
			... ...
	(*e*) Preservation of Oriental Literature	Salaries	
		Estt	
		T. A.	
		Contingencies	
	(*f*) Controller of Patents and Designs	Estt	
		Contingencies	

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub-Heads.*	*Detailed Heads.*
	(g) Economic Development Board	Salaries	
		Estt	
		T. A.	
		Contingencies	Pay of menials. etc. etc.
	(h) Revenue, Account Test and other Examinations	...	Honorarium to clerk.
			Remuneration to Examiners.
			Other contingencies.
			... ...
	(i) Sri Chitralayam	Salaries	
		Estt	
		T. A.	Electric current.
		Contingencies	Telephone.
			... ...
	(j) Census Department	Salaries	
		Estt	
		T. A.	
		Contingencies	
	(k) Game Department	Salaries	
		Estt	
		T. A.	
		Contingencies	
	(l) Rubber Factory		
	(m) Inspection of Factories	Salaries	
		Estt	
		T. A.	
		Contingencies	
	(n) Administration of labour laws	Salaries	
		Estt	
		T. A.	
		Contingencies	

Total of 35. Miscellaneous Departments.

Section H. Civil Works and Miscellaneous Public Improvements.

36. Civil Works	(a) Direction	Salaries	
		Estt	
		T. A.	Purchase of books and Periodicals etc. etc.
		Contingencies	
		Deduct:—share debitable to Protective Irrigation	
		Do. to Irrigation capital Account	
		Do. to Anchal Capital Account	
		etc. etc.	
	(b) Executive Establishment	Salaries	
		Estt	
		T. A.	
		Contingencies	Law charges.
			Tour charges.
			Anchal charges.
			... ...
		Deduct:—share debitable to Protective Irrigation	
		Do. to Irrigation Capital Account	
		etc. etc.	
	(c) Advisory Board		
	(d) Works		
	(i) Original Works	1. *Buildings.*	
		i. Land Revenue	
		ii. Salt	
		iii. Excise	

Major Heads.	Minor Heads.	Sub Heads.	Detailed Heads.
36. Civil Works (contd)	(d) Works (contd.)		
	(i) Original Works—I. *Buildings* (contd.)		
		iv Customs	
		v Registration	
		vi Palace	
		vii General Administration	
		viii Administration of Justice	
		ix Jails	
		x Ports	
		xi Education	
		xii Agriculture and Fisheries	
		xiii Medical and Ayurveda	
		xiv Public Health, Sanitation etc.	
		xv Miscellaneous Departments	
		xvi P. W. D. Buildings	
		xvii Rest Houses	
		xviii Government Houses	
		xix Aviation	
		xx Miscellaneous	
		xxi Guest Houses	
	II. Communications.		
	III Miscellaneous Public Improvements.		
	(ii) Repairs and Maintenance	i Buildings	
		ii Communications	
		iii Mis. Pub. Improvements	
	(e) Tools and Plant	Scientific Instruments	
		Drawing materials	
		Plant and machinery	
		Tools	
		Repairs and carriage	
		...	
		Deduct share debitable to Protective Irrigation	
		Do. to Productive Irrigation Capital Account	
		Do. to Anchal Capital Account	
	(f) Suspense	i Purchases	
		ii Stock	
		iii Mis. P. W. Advance	
		iv Workshop suspense	
Total of 36 Civil Works.			

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub Heads.*	*Detailed Head.*
37 Water Supply and Drainage	(a) Maintenance of Water supply installation to Government buildings, etc.	Salaries Estt. T. A. Contingencies.	
A. The Willingdon Water Works	(b) Willingdon Water Works—*Working Expenses*		
	(1) Executive Establishment	Salaries	
		Estt	(i) Pensionable (ii). Non-Pensionable
		T. A. Contingencies	
	(2) Ministerial establishment	Establishment	(i) Pensionable (ii) Non-pensionable
		T. A. Contingencies	
	(3) General charges	Maintenance charges Statinnery and Printing	
		Suspense	Purchase Stock Mis. advances Meter suspense
	Deduct—amount debitable to the Military budget		
	Add—Share of Direction, Office establishment. pay of clerk in the Secretariat etc.		
	Total of A. Willingdon Water Works.		
B. Alleppey Water Works (Maintenance)	(a) *Working Expenses.*		Salaries Establishment T. A. Contingencies and works Total
	(b) Deduct-Expenditure to be met by the Alleppey Municipality Total.		
C. Shencottah Water Works (Maintenance)	(a) *Working Expenses.*		Salaries Estt T. A. Contingencies and Works
		Deduct—Expenditure to be met by Shencottah Municipality Total	

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub Heads.*	*Detailed Heads.*
D. Drainage		(a) Executive	
		Salaries	
		Estt	
		T. A.	
		Contingencies	
		(b) Works and Maintenance	
		Total	
	Total of 37 Water supply and Drainage.		
38. Electrical Works to Govt. Buildings etc.	(a) Superintendence	Salaries	
		Estt	
		T. A.	
		Contingencies	
	(b) Works		
	(c) Maintenance	Mis. Pub. Improvements, cost of current and maintenance of Electric installation in Govt. Buildings at Quilon, Kottayam and Nagercoil	
		....	
		....	
	(d) Add—Proportionate share of Estt transferred from XXX Elec. Schemes		
	(e) Share of Tools and Plant		
	Total of 38. Electrical Works to Government Buildings.		
39. Maramat	(a) Maramat Department		
	(1) Supervision	Salaries	
		Estt	
		T. A.	
		Contingencies	Tour charges
			Anchal charges.
			....
			....
	(2) Works		
	Original works	Buildings	
		Communications	
		Miscellaneous Public Improvements	
		....	
	Repairs and Maintenance	Buildings	
		Communications	
		Miscellaneous Public Improvements	
	(3) Tools and Plant		
	(b) Palaces, Bungalows and Satroms	Establishment	
		Contingencies	Petty construction.
			Repairs.
			Maintenance of Electric Installation etc.
	Total of 39 Maramat.		

Major heads.	*Minor heads.*	*Sub heads.*	*Detailed heads.*
	Section J. Army and Defence.		
40. Army	(a) Travancore State Forces	Salaries Establishment T. A. Contingencies.	 Equipment. Arms and Accoutrements etc., etc.
	(b) Superannuation and retired allowances		
	(c) Maintenance of Military Buildings		
	Total of 40—Army		
41. Subsidy	Subsidy		
	Section K. Miscellaneous.		
42. Political Pensions	Political Pensions		
43. Miscellaneous Political Expenditure	(a) State Guests Department	Salaries Establishment T. A. Contingencies	 Purchase of Books and Periodicals. Anchal charges etc., etc.
		Purchase of State Cars.	
		Maintenance of State Cars	
		Catering and other charges	
		Tourists traffic Suspense—Stock	
	(b) Mascot Hotel	Salaries Establishment Contingencies	 Housing and Catering. Repair and renewal of furniture etc., etc.
	(c) Government Houses		
	(1) Government House, Cape	Establishment T. A. Contingencies	 Maintenance of gardens. Pay of menials etc., etc.
	(2) Government House, Quilon	Establishment Contingencies	do.
	(3) Travancore House, Courtallam	do.	do.
	(4) Government House, Munnar	do.	do.
	(5) White House, Peermade	do.	do.
	(6) Government House, Kottayam	do.	do.
	(d) Other charges	(i) Expenditure in connection with the visit of H. E. the Viceroy (ii) Do. in connection with the Birthday of H. H. the Maharaja.	

Major heads.	*Minor heads.*	*Sub-heads.*	*Detailed heads.*
43. Miscellaneous Political Expenditure—(*contd.*)	(*a*) State Guests Department—(*contd.*)		
		(iii) Expenditure in connection with Federation	
		(iv) Education of H. H. the Elaya Raja	
		(v) Miscellaneous	
	(*e*) Stock-taking in Guest Houses and Government Houses	Salaries Establishment T. A. Contingencies	
	Total of 43—Miscellaneous Political Expenditure		
44. Superannuation allowances and Pensions	(*a*) Superannuation and Retired allowances		
	(*b*) Compassionate allowances		
	(*c*) Gratuities		
	(*d*) Compassionate Gratuity		
	(*e*) Pension contribution		
	Total		
45. Miscellaneous	(*a*) Petty Establishment		
	1. V. J. T. Hall	Establishment Contingencies	
	2. Palace Vaidyans and Artists		
	(*b*) Rewards for killing wild animals		
	(*c*) Burial and funeral charges of paupers		
	(*d*) Expenditure in connection with antirabic treatment		
	(*e*) Contributions to Associations, Clubs, &c.		
	(*f*) Contributions to the C. M. S. Kottayam, on resumption of Munro Island		
	(*g*) Contribution for charitable purposes		
	(*h*) Exhibition charges		
	(*i*) Grants to Municipalities		
	(*j*) Expenditure under the Weights and Measures Act		
	(*k*) Bankers' commission		
	(*l*) Bank contingencies		
	(*m*) Contribution to the Village Panchayats and Rural Reconstruction		

Major Heads.	*Minor Heads.*	*Sub-Heads.*	*Detailed Heads.*
	(n) Contribution to the Air Mail Service		
	(o) Destruction of Water Hyacinth from tanks, pools &c.		
	(p) Remuneration to Pakuthy staff for detection of omissions in Vital Statistics registration in rural areas		
	(q) Vilavasl payments to the Palace		
	(r) Expenditure in connection with the Travancore Credit Bank		
	(s) Audit of accounts of the Trivandrum Central Co-operative Bank		
	(t) Punja Loan Special Officer		
	(u) Expenditure in connection with the transport of Lepers to the Leper Colony		
	(v) Miscellaneous		
	Total		

SECTION L.—Extraordinary items.

45. (a) Contribution to the War Fund	...	...	...
46. Contribution to the Devaswom Fund	...	...	...

Proceedings of the Government of His Highness the Maharaja of Travancore.

Read :

1. Petition dated 21-9-1114 from the people of Parampuzha Kara, Vijayapuram pakuthi, Kottayam taluk.
2. Letter R. O. C. No. 2821/39 dated the 9th February 1940 from the Devaswom Commissioner.
3. G. O. R. O. C. No. 1082/39/Dev. dated the 3rd April 1940.
4. Letter R. O. C. No. 2821/39 dated the 7th August 1940.

ORDER R. DIS. No. 673/41/DEV., DATED TRIVANDRUM, 1-8-1941.

A petition having been received from the people of Parampuzha Kara, Vijayapuram pakuthi, Kottayam that the affairs of the Perungalloor Siva temple were being mismanaged and that poojas were not being performed in the temple, the Devaswom Commissioner was asked to enquire into the matter. The Devaswom commissioner reported that on account of differences between the Santhikaran of the temple and the people of the locality regarding the entry of all classes of Hindus into the temple for worship, poojas were not being performed in the temple from Kumbham 1113 and that two out of the three trustee families were agreeable to the Devaswom being assumed by Government. The Devaswom Commissioner was, therefore, authorised to conduct a formal enquiry into the affairs of the Devaswom under Section 6 of the Hindu Religious Endowments Act, III of 1079 and submit a full report.

2. It is seen from the Devaswom Commissioner's report that there are three trustee families for the Devaswom, *viz.* Kalasavalli, Kumaramangalam and Muttam, and that the senior members of the three families have unanimously requested that the Devaswom might be assumed by Government. The Devaswom Commissioner has also reported

that, from Kumbham 1113, poojas are not being performed properly and that the temple now looks deserted. The trustees were, therefore, directed to appear on 30-6-1941 and show cause why orders should not be passed under Section 6 of Act III of 1079 in regard to the management of the Devaswom. The trustees did not appear on the appointed day. A petition was received from Narayanan Damodaran Nampuri of Kumaramangalathu Illom, stating that his family was agreeable to the management of the Devaswom being assumed by Government.

3. In view of the application of the senior members of the three trustee Illoms, Government, under the sanction of His Highness the Maharaja, resolve to assume the management of the Perungalloor Siva temple in Vijayapuram pakuthi, Kottayam taluk, under Section 5 (1) (a) of the Hindu Religious Endowments Act, III of 1079, and order accordingly.

(By order) M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

To

1. Br. Govindan Vasudevan Nampuri, Kalassavalli Illom, Parampuzha Kara, Vijayapuram pakuthi, Kottayam taluk.
2. Br. Narayanan Damodaran Nampuri, Kumaramangalathu Illom, Parampuzha Kara, Vijayapuram pakuthi, Kottayam taluk.
3. Br. Parameswaran Narayanan Nampuripad, Muttathu Illom, Parampuzha Kara, Vijayapuram pakuthi, Kottayam taluk.
4. The Devaswom Commissioner.
5. The Accountant General.
6. The Gazette.
7. The Press Room.

Proceedings of the Government of His Highness the Maharaja of Travancore.

Read:

1. Letter R. O. C. No. 1291/39/Mis. dated the 18th November 1940 from the Devaswom Commissioner.
2. G. O. R. O. C. No. 3166/40/Dev. dated the 28th December 1940.
3. Letter R. O. C. No. 1291/39/Mis. dated the 26th June 1941, from the Devaswom Commissioner.

ORDER R. O. C. No. 3166/40/DEV., DATED TRIVANDRUM, 1ST AUGUST 1941.

The Cheruvally Assari family, Mathevikattu Muri, Karthigapally taluk, was granted Inam lands for conducting a Guruthi Service on the 4th day of Vrischiga Vritham every year in the Valiakulamgara Devaswom, Mavelikara Group. The Devaswom Commissioner reproted that the family defaulted the Guruthi in the Devaswom from the year 1107, that the holders of the lands expressed their unwillingness to perform the service as per precedents and that therefore the Guruthi was being performed departmentally since 1107.

2. As it was essential that the customary Guruthi Service in the Devaswom should be performed regularly and properly and as the Inam holder had committed default and expressed his unwillingness to conduct the service, Government in G. O. read above, sanctioned the performance of the service departmentally, the expenditure being met in the first instance from the Devaswom Fund. Proposals for fixing a pathivu for the ceremony were also called for from the Devaswom Commissioner.

3. These proposals have been received and considered by Government. They accordingly sanction a pathivu of Rs. (11-22-12 eleven, chuckrams twenty two and cash twelve per annum, as per the details appended, for the conduct of the Guruthi in the Devaswom on the 4th day of the Vrischiga Vritham every year.

4. Necessary action will be taken for the formal determination of the right of the Cheruvalli Asari family to the service and the resumption of the Inam lands attached thereto.

(By order) M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

(Appendices will issue separately.)

To

1. The Devaswom Commissioner.
2. The Accountant General.
3. The Press Room.
4. The Gazette.

Proceedings of the Government of His Highness the Maharaja of Travancore

Read:—

1. Petition dated the 6th Kanni 1115 from the inhabitants of Kudassanad Kara, Palamel pakuthi, Mavelikara taluk.
2. Letter R. O C. No. 5008/39 dated the 29th March 1940, from the Devaswom Commissioner.
3. G. O. R. O. C. No. 2224/39/Dev. dated the 15th April 1940.
4. Letter R. O. C. No. 5008/39 dated the 16th November 1940, from the Devaswom Commissioner.

ORDER R. DIS. NO. 676/41/DEV., DATED TRIVANDRUM, 1ST AUGUST 1941.

The petitioners alleged serious mismanagement in the affairs of the private Thirumanimangalam Devaswom in their Kara and prayed for assumption of the institution by Government. The allegations were after a preliminary enquiry, reported to be true. Government, thereupon, in G. O. read above, authorised the Devaswom Commissioner, under Section 6 of the Hindu Religious Endowments Act, III of 1079, to conduct a formal enquiry into the affairs of the Devaswom and send up a report.

2. The Devaswom Commissioner's report disclosed that the Vanjipuzha Chief; Panapazhoor Namburipad and Erathu Vathallur Moothathu in their capacities of Karima, Manushyam and Poduval respectively and Kadakkal Moothedathu family in the capacity of Ooranma, were exercising control over the management of the Devaswom in the past and that Krishna Kurup Padmanabha Kurup, Pappadiyil House and Govindan Thangal Raman Thangal, Punnakkakulangara House, in Kudassanad were managing the affairs of the institution claiming the sole right therefor. It was also reported that the trustees had failed to make provision for the conduct of pooja in the temple during the first week of Kanni 1115, that the utsavam and the other Visesha ceremonies in the temple had been discontinued, that the pay of the Santhikaran was in arrears, that the Thanathu lands of the Devaswom were converted into Kanum tenures in favour of the Trustee families and that the Thiruvabharanams of the Devaswom were not properly cared for.

3. The parties were, therefore, directed to appear on the 2nd July 1941 to show cause why orders should not be passed under Section 6 of the Hindu Religious Endowments Act, III of 1079 in respect of the Devaswom. The parties appeared and were heard.

4. At the hearing, the Trustees through their Advocate agreed that Government might exercise superintendence for a year and that if the affairs of the Devaswom did not, in the opinion of Government, improve, Government might then assume the Devaswom. The enquiry has disclosed serious mismanagement calling for the assumption of the Devaswom by Government. However, in view of the assurance given by the Trustees that the affairs of the institution would be improved within one year, Government resolve to exercise superintendence over the management of the affairs of the Thirumanimangalam Devaswom in Kudassanad Kara, Palamel pakuthi, Mavelikara taluk, under Section 5 (2) of the Hindu Religious Endowments Act, III of 1079 and order accordingly. The Devaswom Commissioner will report about the condition of the Devaswom after one year.

(By order) M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

To

1. K. Kesava Kurup, Puthen Veedu, Kudassanad
2. Raman Pillai, Pullampallil Kizhakkethil Veedu, Kudassanad
3. Padmanabha Pillai, Mundakkal House, Kudassanad
4. Krishna Kurup Padmanabha Kurup, Pappadiyil House, Kudassanad
5. Govindan Thangal Raman Thangal, Punnakkakulangara House, Kudassanad
6. The Devaswom Commissioner
7. The Accountant General
8. The Gazette
9. The Press Room.

Proceedings of the Government of His Highness the Maharaja of Travancore.

Read :—

1. Letter R. O. C. No. 1904/36 dated the 2nd July 1940 from the Devaswom Commissioner.
2. G. O. R. O. C. No. 1823/40/Dev., dated the 13th July 1940.
3. Letter R. O. C. No. 1904/36 dated the 1st November 1940 from the Devaswom Commissioner.

ORDER R. DIS. No. 679/41/DEV., DATED TRIVANDRUM, 2ND AUGUST 1941.

In his letter R. O. C. No. 1904/36 dated the 2nd July 1940, the Devaswom Commissioner reported that complaints had been received by him about the mismanagement of the affairs of the Kizhakkedathu Subramoniaswami temple, a private institution at Keezhvaipur, Tiruvella and that the enquiries conducted by the Department disclosed serious mismanagement of the institution. Thereupon, in G. O. R. O. C. No. 1823/40/Dev., dated the 13th July 1940, the Devaswom Commissioner was authorised, under Section 6 of the Hindu Religious Endowments Act, III of 1079, to conduct a formal enquiry into the affairs of the Devaswom and submit a full report. The Devaswom Commissioner's report was received with his letter R. O. C. No. 1904/36 dated the 1st November 1940 read above.

2. It is seen from the report that there are three Illoms having trusteeship over the Devaswom, *viz.*, Vaipokara, Thennasseri and Narayanamangalathu Illoms, and that Krishnaru Neelakantaru of Thennasseri Illom is now managing the affairs of the Devaswom. The Managing trustee appears to be anxious to be relieved from management, but the other trustees are keeping aloof. The enquiry has further disclosed that none of the trustee Illoms is taking any interest in the proper management of the Devaswom, that the daily poojas are not conducted properly, that the utsavom ceremony has been discontinued, that the Sricoil is now only a thatched shed which might tumble down at any moment and that the Pattom due to the Devaswom is not collected properly so that it is heavily in arrears.

3. In the circumstances disclosed by the Devaswom Commissioner's report, the trustees were directed to appear on 30-6-1941 and show cause why orders should not be passed under Section 6 of Act III of 1079 in regard to the management of the Devaswom. The trustees did not appear on the appointed day. A petition dated 4-11-1116 was, however, received from Kesavaru Kesavaru of Narayanamangalathu Illom admitting the items of mismanagement excepting default in the daily Poojas and requesting Government to take over the management of the Devaswom, as he was incapable of continuing in the management.

4. On a perusal of the records, Government are convinced that the affairs of this Devaswom are mismanaged. The managing trustee Krishnaru Neelakantaru of Thennaseri Illom has, in his petition dated 11-1-1116 to the Devaswom Commissioner, admitted mismanagement and Kesavaru Kesavaru of Narayanamangalathu Illom has also now admitted mismanagement. In the circumstances, Government consider that the trustees have failed to carry out their duties properly and in the best interests of the Devaswom. They, therefore, resolve to exercise superintendence in the management over the Kizhakkedathu Subramaniaswami temple, Koozhvaipur, Thiruvella, under Section 5 (2) of the Hindu Religious Endowments Act, III of 1079, and order accordingly.

(By order) M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

To

1. Br. Kesavaru Kesavaru, Narayanamangalathu Illom, Kalluppara pakuthi, Tiruvella
2. Br. Narayanaru Krishnaru, Vaipookara Illom, Kalluppara pakuthi, Tiruvella
3. Br. Krishnaru Neelakantaru, Thennasseri Illom, Kalluppara pakuthi, Tiruvella
4. The Devaswom Commissioner
5. The Accountant General
6. The Gazette
7. The Press Room.

Proceedings of the Government of His Highness the Maharaja of Travancore.

Read again :—

1. G. O. R. Dis. No. 264/41/Dev., dated the 29th March 1941.

Read also :—

2. Letters R. O. C. No. 5537/37 dated the 3rd April 1941 and the 7th June 1941.

ORDER R. DIS. NO. 677/41/DEV., DATED TRIVANDRUM, 1ST AUGUST 1941.

In G. O. R. Dis. No. 264/41/Dev., dated the 29th March 1941, Government sanctioned a third paper on Hindu Religion being instituted for the Devaswom Officers, Test. The Devaswom Commissioner has now forwarded the syllabus for the examination. Government have carefully considered the matter and are pleased to prescribe the syllabus which is appended to this order, for the examination.

2. The Devaswom Commissioner has also recommended the following additional provisions to the Rules issued under G. O's R. Dis No. 377/38/Dev., dated the 20th May 1938 and R. Dis. No. 49/40/Dev., dated the 13th January 1940 regarding the Devaswom Officers' Test Examination, in view of the institution of a third paper for the examination :—

(i) The paper on Hindu Religion may be of three hours' duration with a maximum of 100 marks ,

(ii) Candidates who get 40 per cent. or more of the aggregate marks and not less than 35 per cent. of the marks in each of the three parts may be declared to have passed the examination ;

(iii) Candidates may appear for the examination in parts, but certificates may be issued only after they secure passes in all the three parts ;

(iv) The fee for Part III of the examination may be Re. (2) two :

(v) The examiner may be selected by the Board of Examiners for Special Tests, in consultation with the Devaswom Commissioner who is also a member of the Board :

(vi) A sum of Rs. (25) twenty-five may be fixed for setting the paper on Hindu Religion and the valuation fee may be ten chuckrams per paper and

(vii) The third paper may be instituted from 1117 onwards.

Government accept the Devaswom Commissioner's proposals and order accordingly.

(By order) M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

To

The Devaswom Commissioner
The Accountant-General
The Secretary to the Board of Examiners for Special Tests
The Gazette
The Press Room.

APPENDIX.

Syllabus for the third paper on Hindu Religion prescribed for the Devaswom Officers' Test.

I. Hindu conception of the Universe—Its efficient and material causes—The elements of Apas, Agni, Vayu, Akasa—Vedic Cosmology and conceptions of time and space.

Jivatma and Paramatma—Theism—Atheism—Polytheism Budhism and Jainism.

II. Hindu conception of Dharma—Its principles—Comparison with Christian and Islamic ethical and moral teachings.

Non-absolute characteristics of ethical code in Hindu Dharma.

Hinduism not an exclusive religion but a Dharma for all humanity—The Hindu system of ethics—How it differs from the ethics of the Greeks—The Buddhist view—Jainistic view—The conceptions of Maya and Brahman—Appearance and reality.

The law of Karma—Its universal character—Theory of Predestination and Freedom of will—Value of effort—Hindu theory of life—how a combination of both doctrines.

The doctrine of the Gita. The nature of Birth, Death, Reincarnation and Transmigration of soul—Mukthi or Moksha—(Only a very elementary knowledge need be expected).

III. Place of Vedas among Hindu scriptures—Sruthis and Smrithis—Rig Veda—Yajur Veda—Sama Veda—Adharvana Veda Manthras—Brahmanas—Upanisheds—Vedanta—Ithihasas and Puranas—Ramayana and Mahabbharatha—Bhagavat Gita—The 18 Puranas and their importance in inculcating the principles of Vedanta—Impertance of Bhagavat Gita—The gospel of Gita—The doctrine of Avatars—The ten Avatars of Vishnu and the principle nnderlying them—Budha and Mahavira also regarded as Avatara—Dharmasastras of Manu, Yajnavalkya and Parasara—Agamas—Saiva Agamas—Vaishnava Agamas—Sakteya Agamas—The six Darsanas—Nyaya of Gautama—Vaiseshika of Kanada—Sankhya ef Kapila—Yoga of Patanjali. Mimamasa of Jainiem—Vadanta of Badsrayana—The Pre-eminence of Vedanta as compared with the rest—The Dwaitha, Adwaitha, Visishtadwaita—doctrines of Vedanta—The teachings of Sankaracharya, Ramanujnacharya and Madhwacharya. (Only a superficial historical treatment is required).

Karma Yoga—
Gnana Yoga—
Bhakthi Yoga—
Raja Yoga—Essential character of—

IV. Srautha and Grhya ritualisms and their general import.

Drawbacks and defects of ritalism—The needs of ritualism and the object aimed to be achieved by it—the use of images—different kinds of images flat er pratika—Linga and Yantra—Forms of Pooja—External Poojasas with flowers etc. and Manasa Pooja-Japa, Homa, Tharpana including Mudra and Nyasa—Yogic Sadana—The similarity of the rituals in pooja to the treatment given to an honoured guest—Temples and temple worship—The symboliem and rituals of temple wership—How the temples of Kerala differ from temples in other parts of India in structural aspects as well as rituals—Prominence given to Thanthric rituals in Kerala temples. Similarity of the Temple Ceremoniale to that connected with Kings.

The symbolic meaning attached to conceptions of Siva, Vishnu, Sakthi and other deitiee—The cults of Vaishnavitos, Saivites and Saktheyas (Very elementary treatment will do)—The traditions relating to Sastha and their connection with Budhism and Jainism.

V. Place of caste in Hindu Religion and Society—Origin of Varna and Asrama—Caste system among Hindus largely due to historical, social and political reasons.

VI. Peculiar Kshetracharas obtained in important Kerala temples and the traditions behind them (with particular reference to Travancore temples)—Kshetramahatmya of important temples.

Proceedings of the Government of His Highness the Maharaja of Travancore.

Read:—

1. Petition dated 19th Idavom 1111 from the people of Vallikkode, Pathanamthitta taluk.
2. Letter No. 4845/36 dated 14th September 1936 from the Devaswom Commissioner.
3. G. O. R. O. C. No. 1244/36/Dev., dated 28th September 1936.
4. Letter R. O. C. No. 4845/36 dated 19th July 1938 from the Devaswom Commissioner.
5. Letter R. O. C. No. 4845/36 dated 8th January 1940 from the Devaswom Commissiener.

ORDER R. DIS. No. 674/41/DEV., DATED TRIVANDRUM, 1ST AUGUST 1941.

A petition was received from the Hindus ef Vallikkede Kara, Vallikkode pakuthi, Pathanamthitta taluk, stating that the Trippara Mahadevar and Trikkovil Sri Padmanabhaswami temples, which belonged to the people of the locality, came, in course of time, under the sole management of the Kainikkara Illom and that the Managing Ooranma, treating the temples as his own, was alienating their properties, and appropriating the funds for the purposes of the Illom. It was further alleged that poojas were not being properly performed in the temples and that the Thiruvabharanams and Bharanipatrams had been disposed of. They, therefore, prayed for the interference of Government in the management of the temples.

2. The Devaswom Commissioner, who was asked to enquire into the complaint, reported that the temples were held on Ooranma by two Potti families, viz. Kainikkara and Vathanithottam and that the enquiry brought to light that poojas were not conducted properly, that properties belonging to the temples had been alienated for valuable consideration in the interests of the Ooranma family and to the detriment of the Devaswom, that endowments were not taken care of and that the temple buildings were completely in disrepair. Thereupon, Government, in G. O. R. O. C. No. 1244/36/Dev., dated the 28th September 1936, authorised the Assistant Devaswom Commissioner, Ambalapuzha, to conduct a formal enquiry into the affairs of the temples under Section 6 of the Hindu Religious Endowments Act, III of 1079, and submit a full report. The report has now been received.

3. It is seen from the Assistant Devaswom Commissioner's report that, at the enquiry, the Kainikkara Potti contended that the temples belonged solely to his Illom, and that proceedings under Act III of 1079 could not be taken by Government in respect of the institutions. The Assistant Commissioner, therefore, conducted an enquiry into the claim set up by the Kainikkara Illom. The people of the locality produced copies of Vilangipers to prove that there were originally more than one Ooranma for the temples. The Kainikkara Potti exhibited copy of judgment in O. S. No. 104 of 1078/A. S. No. 356 of 1080 on the file of the Quilon District Court to prove that his family's sole right to appoint Santhikars in the temples without any interference from the Hindus of the place, was recognised by the civil courts. On a consideration of this and other evidence adduced by both the parties, the Assistant Commissioner came to the conclusion that, originally, there were two Ooranma families viz., Vathanithottam and Kainikkara Illoms, that the Karakkars used to nominate a Koima also for the management of the temples and that, in course of time, Kainikkara Illom came to be the sole trustee.

4. As regards the affairs of the temples, it is seen from the report that no accounts are kept for the temples, that the daily poojas are not being properly performed, that utsavam has been stopped, that some temple buildings have already crumbled down and those that remain are in utter disrepair, that there are no registers of Thiruvabharanams and vessels, that debts to the extent of about Rs. 4,000 have been created, charged on the lands of the temples and that vazhivadus, for which endowments had been made, have been stopped. In view of the serious mismanagement that the report disclosed, the managing Ooranma was directed to appear on the 4th July 1941 and show cause why orders should not be passed under Section 6 of the Hindu Religious Endowments Act in regard to the management of the temples. Damodararu Kumararu of Kainikkara Matom appeared and stated that the daily poojas were being performed on the old scale, that the temple buildings could not be renovated as the income of the Devaswom was only just sufficient for the daily poojas, that no Devaswom lands had been alienated during the period of his trustee-ship and that no accounts were maintained as there was no surplus to be accounted for. He also requested that he might be allowed to continue in management under such conditions as Government considered necessary.

5. It is seen from the records of enquiry and the deposition of Kumararu Damodararu of Kainikkara Illom before the Third Class Magistrate, Pathanamthitta in C. C. No. 52 of 1078 of that court that Vathanithottam Illom was also a trustee of the temples under consideration. But the statement of Damodararu Kumararu of Kainikkara Matom, before the Assistant Commissioner, that there were no accounts for the temples separate from the Illom accounts as the temples belonged to his family, makes it clear that the Kainikkara Illom has been treating the temples as its own properties. The ruined condition of the temple buildings, the failure to maintain registers of Thiruvabharanams and vessels and the creation of large debts are items of mismanagement of a serious character. Under sanction of His Highness the Maharaja, Government, therefore, resolve to assume the management of the Trippara Mahadevar and Trikkovil Sri Padmanabhaswami temples in Vallikkode pakuthi, Pathanamthitta taluk, under Section 5 (1) (*e*) of the Hindu Religious Endowments Act, III of 1079 as amended by Act VIII of 1116, and order accordingly.

(By order) M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

To

1. Br. Damodhararu Kumararu of Kainikkara Matom, Pazhoor Illom, Elanthoor Pariaram Muri, Vallikkode pakuthi, Pathanamthitta.
2. The Devaswom Commissioner.
3. The Accountant-General.
4. The Gazette.
5. The Press Room.

R. Dis. No. 432/41/L. G. A. NOTIFICATION.

The Government of His Highness The Maharaja have been pleased to approve the following bye-laws passed by the Oachira Village Union under Section 36 of the Travancore Village Unions Act, IX of 1115, and order the same to be published in the Government Gazette:—

I. CESS ON LAND.

1. Every person who pays Sirkar land tax in the Porunad pakuthy Karunagapally taluk, shall pay to the Oachira Village Union, a cess at tho rate of one chuckram for evory one rupee of land tax paid by him.

2. An assessment register showing the cess to be paid by each person to the Village Union at the rate mentioned above shall be maintained in the Village Union Office and necessary changes will be made therein from timo to time as and when found necessary.

3. The cess shall be paid in two equal half yearly instalments on or before the 15th Dhanu and Medam every year, failing which demand notices with a feo of two chuckrams per notice shall be issued to the defaulters.

4. If the cess along with the demand notice fee is not paid within seven days of the service of the demand notice, action shall be taken undor Section 42 of the Village Unions Act to realise the amount under the provisions of the Revenue Recovery Act.

5. Any person may present a petition to the Village Union in regard to the cess to be paid by him, and in that case, within 7 days of the receipt of final orders on bis petition, he shall pay the cess due from him to the Union, failing which, action shall be taken as provided for in bye-laws 3 and 4 supra.

6. Tho President of the Union shall have power to dispose of all petitions presonted before the Union.

II. LICENSE FEES.

1. No place within the Village Union shall be used for any of the purposes mentioned in bye-law No. 12, except under a license obtained from the Village Union.

2. All applications for license shall be prepared in prescribed form*Appended which can be had at a cost of one chuckram per form from the Village Union Office.

3. All applications for license shall be sont to the President of the Union.

4. Every application for license shall be accompanied by the prescribod license fee.

5. If the license be not granted, the foe remitted by the applicant will be refunded. But, if on any account, the license once granted happons to be revoked, the license fee will not be refunded.

6. Tho President shall have the power to grant or reject any application for license.

7. Every licoose shall be in force for tho period mentioned therein unloss it is revoked.

8. The licensee shall produco the license when called for by the President or by any mombor of tho Union or by any officer specially authorised in that behalf by the Union.

9. The President shall have the power to revoke or suspend a license once granted and to grant again a licoose once revoked or suspended.

10. The licensee shall hold himself responsible for any act of omission or commission in violation of the conditions of tho license on the part of his agents or servants.

11. The President shall have powor to fine any person who causes or abets a breach of any of the provisions of these by-laws up to Rupees ten at a time.

12. License fees shall be levied as follows:—

(1) Coffee or tea shops Rs. I por annum.
(2) Hotels Re. 1 Do.
(3) Meat shops Re. 1 Do.

Note:—Only half the fees for one year will be levied in the case of the shops of the kind mentioned above, conducted temporarily for periods of three months or less.

(4) For drama, circus and wrestling match Re. 1 per day.
(5) For Cinema Re. 1 Do. limited to Rs. 10 a month.
(6) For all othor shows when entrance is by tickets Re. I per day.

III. CATTLE POUND.

Cattlo pounds will be conducted by the Union as per the provisions of the Cattle Trespass Act IV of 1086.

IV. PROFESSION TAX.

1. A profession tax of seven chuckrams per annum for every Rs 100 or fraction thereof shall be realised from persons residing within the limits of the Union whose annual income is Rs. 300 and above.

'*Person*' means and includes any Company or association or body of persons whether incorporated or not.

2. No profession tax shall be levied on income from agricultural products.

3. The profession tax for any particular year shall be calculated on the income for the previous year ending the last day of Karkadagom.

4. Every person on being required by the Village Union, shall submit before the Union, a return showing his gross income during the previous year and the expenses incurred solely for the exercise of his profession or avocation during such year. If no return is made, assessment will be made by the Union on general consideration with reference to the nature and reputed value of his business etc.

5. If profession tax is not paid by a person in accordance with the notice received therefor from the Village Union, the same shall be realised under the provisions of the Revenue Recovery Act.

V. VEHICLE TAX.

Vehicles, boats or valloms permanently kept or used within the limits of the Union or which are kept continuously for 15 days in any half year within such limits shall be assessed by the Union to vehicle tax as noted below:—

		Rs.	chs.	c.
(1) Motor lorry [illegible]	for six months	10	0	0
(2) Motor bus [illegible]	Do.	10	0	0
(3) Motor car	Do.	5	0	0
(4) Motor cycle	Do.	3	0	0
(5) Vehicles drawn by horses or bullocks	Do.	0	14	0
(6) Cycle	Do.	0	14	0
(7) Motor boat	Do.	7	0	0
(8) Vallom	Do.	0	4	0

All irrecoverable items of revenue due to the Union shall be written off with the sanction of the Registrar of Village Unions.

These bye-laws shall come into force from the date of their publication in the Government Gazette.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 29th July 1941.

(By order)

M. K. Nilakanta Aiyar,
Chief Secretary to Government.

BEFORE THE OFFICE OF THE PRESIDENT, VILLAGE UNION, OACHIRA.

Application for license under the Travancore Village Unions Act, IX of 1115.

Particulars regarding the applicant.		Particulars regarding license.		Particulars regarding the place of trade or business.						Amount of fees produced with the application.	Signature of the applicant with date.	Remarks.
Name in full.	Address.	Purpose for which license is applied.	Nearest street or road.	Ward & assessment No. of building.	East.	North.	West.	South.	If building whether tiled or thatched.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										Rs. chs.		

D. Dis. No. 1662 of 41/Devpt. NOTIFICATION.

Press Notice No. P. N. 867, dated the 4th March 1941 issued by the Ministry of Food, London, regarding gift parcels of tea from abroad to individuals in the United Kingdom is re-published below.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 29th July 1941.

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

MINISTRY OF FOOD.

NAVILLA HOUSE, PAGE STREET, LONDON, S. W. I.

P. N. 867
4th March, 1941.

Press Notice—Gifts of Tea from Abroad.

The present regulations on gifts of food from abroad provide that such gifts may only be received if they are bona fide unsolicited gifts addressed to individuals and received by parcel post. Rationed foods may be included and all parcels must be clearly marked as gifts. No permit or license is required (Special conditions apply to gifts consigned to charitable or similar organisations).

Previously there has been no limit, other than that imposed by the Parcel Post Regulations, to the quantity of any one commodity which may be included in a parcel. It has now been found necessary to impose a limit in the case of tea. Any parcel despatched from abroad after March 10th and containing more than 2 lbs. of tea will be confiscated.

The public is reminded that gifts of food stuffs may not be solicited from abroad or any payment made. It is an offence under the Rationing Order, 1939, to obtain or attempt to obtain, or to supply any rationed food in excess of the ration.

No. Bk. R. 1496. CIRCULAR.

The attention of Heads of all Departments and offices is invited to Notification No. Dl. 168 dated 8th July 1941 regarding the liquidation of the 5% Loan of 1091 M. E. and they are informed that the following action shall be taken by them in respect of promissory notes of the above Loan deposited as security and lodged with the undersigned.

1. The covering lists in respect of pro-notes deposited as security by employees now in service and by private persons for due performance of contracts &c., shall be forwarded to the office of the undersigned so as to reach him not later than the *25th of Karkadagom 1116* with a statement containing the following particulars.

Name of employee and designation
(if a Government servant)
Where employed.
No. and amounts of notes deposited
under one or more covering lists.

2. Officers who hold covering lists shall be responsible for any loss occurring on account of delay in opening Security accounts as per para 3 below if the covering lists are not surrendered before the above date.

3. In respect of covering lists so surrendered, pay orders will be made out in the name of the party who has furnished the security, for the principal amount of the note besides the usual order for interest and sent to the officer concerned for the opening of a S. B. account in the Treasury or for credit to the concerned Security Account if a part of the security is already in cash.

4. The officers to whom such pay orders are forwarded shall be responsible for opening a Security Account in the Treasury or for credit to the concerned Security Account of the employee on or before 6th Chingom 1117.

5. The pay orders for interest may as usual be handed over to the parties for encashment.

6. The covering lists relating to Pro-notes deposited as security by persons who have now retired or are now no more need be surrendered only at the time of release of the Security in accordance with Articles 203 and 204 of the Financial and Account Code.

Accountant General's Office,
Trivandrum, 31st July 1941.

S. NARAYANA AIYAR,
Dy. Accountant-General.

To

All Heads of Departments and Offices.

SEASON REPORT FOR THE WEEK ENDING THURSDAY THE 31st July 1941, 16th Karkadagam 1116.

Division.	Station.	Rainfall up to		Up to the end of the Week.		
		This week.	Total up to the end of the previous week.	This year.	Average of past ten years.	Excess (+) or deficit (—) of col. 4 compared with col. 5.
	1	2	3	4	5	6
Trivandrum.	Bhuthapandy ...	0.28	...	26·30	...	...
	Nagercoil ...	0·50	...	16·70	...	...
	Thuckalai ...	0·75	...	28·95	...	...
	Kuzhithurai ...	5·73	...	38·06	...	...
	Neyyattinkara ...	1·64	...	54·01	...	...
	Trivandrum ...	2·47	...	37·31	...	...
	Nedumangad ...	2·13	...	50·16	...	...
	Attingal ...	3·50	...	51·30	...	...
					...	...
Quilon.	Quilon ...	2·90	...	62·29	...	...
	Karunagapally ...	2·83	...	64·18	...	...
	Haripad ...	4·96	...	67·51	...	...
	Adoor ...	1·66	...	60·58	...	...
	Kottarakara ...	1·40	...	59·02	...	...
	Alleppey ...	3·20	...	80·20	...	...
	Thiruvella ...	1·38	...	52·69	...	...
	Mavelikara ...	3·85	...	69·55	...	...
	Pathanamthitta ...	4·80	...	68·00	...	...
	Punalure ...	4·16	...	67·15	...	...
	Shencottah ...	0·97	...	37·39	...	...
	Shertallai ...	3·40	...	62·60	...	...
					...	...
Kottayam.	Changanacherry ...	3·65	...	82·30	...	...
	Kottayam ...	4·38	...	67·54	...	...
	Vaikom ...	2·44	...	73·50	...	...
	Meenachil ...	4·95	...	75·52	...	...
	Muvattupuzha ...	4·90	...	92·68	...	...
	Thodupuzha ...	5·96	...	96·58	...	...
	Perumbavoor ...	4·25	...	78·18	...	...
	Parur ...	5·11	...	44·00	...	...
	Devicolam ...	2·31	...	71·04	...	...
	Arudai ...	5·25	...	115·45	...	...
					...	...

DIVISION REPORTS.

Division.	Markets well supplied or not. 7	Progress of Agricultural operations, state of standing crops, prospects and probable out-turn of harvests, serious damage done to crops by insects or other natural calamities. 8	The prospects of the season, tracts in which rainfall has been insufficient, areas affected by scarcity, number of people under relief and state of food stocks. 9	Remarks as to the condition of agricultural stock, water-supply, failure of pasturage or fodder, etc. 10
Trivandrum	Well supplied	State of standing crops—Good.	State of foodstock—Satisfactory except in the Chirayinkil taluk where it is rather dear.	Condition of agricultural stock—Fair. Water supply—Sufficient. Pasturage and fodder—Sufficient.
Quilon	Do.	State of standing crops—Fair. No damages done to crops by insects or other natural calamities.	Rain fall—sufficient.	Agricultural stock—satisfactory. Water supply—Sufficient.
Kottayam	Do.	Condition of standing crops—Fair.	Rainfall—sufficient. State of food stock—Satisfactory.	Sufficient.

STATEMENT OF PRICES OF NECESSARIES FOR THE WEEK ENDING THURSDAY THE 31ST JULY 1941/16TH KARKADAGOM 1116.

Talok	Headquarters	Rice.												Paddy.											
		First sort-price per standard para.						2nd sort-price per standard para.						First sort-price per standard para.						2nd sort-price per standard para.					
		Wholesale.			Retail.			Wholesale.			Retail.			Wholesale.			Retail.			Wholesale.			Retail.		
		B. Rs.	Ch.	C.	B. Rs.	Ch.	C.	B. Rs.	Ch.	C.	B. Rs.	Ch.	C.	B. Rs.	Ch.	C.	B. Rs.	Ch.	C.	B. Rs.	Ch.	C.	B. Rs.	Ch.	C.
Thovala	Bhoothapandy	...	...	...	1	21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	23	...	...	...	...	...	...	...
Agasthieswaram	Nagercoil	1	2[illegible]	8	1	22	8	1	17	8	1	18	8	...	23	8	...	24	8	...	21	8	...	22	8
Kalkulam	Thuckalai	1	19	...	1	20	...	1	17	...	1	18	...	...	20	...	...	20	8	...	19	12	...	20	...
Vilavancode	Kuzhithurai	...	...	...	1	24	...	...	...	...	1	22	...	...	...	...	...	22	...	...	...	...	...	10	...
Neyyattinkara		1	26	...	1	27	...	1	24	...	1	25	...	...	25	...	...	26	...	...	24	...	...	25	...
Trivandrum	Chalai	1	23	...	1	23	8	-	19	8	1	20	...	...	24	...	...	24	8	...	23	...	...	23	8
Nedumangad		1	18	4	1	19	4	1	17	...	1	18	...	...	20	...	...	20	...	...	20	...	...	20	...
Chirayinkil	Attingal	1	25	8	1	26	8	1	23	...	1	24	...	...	19	...	...	20	...	...	15	...	...	19	...
Quilon		1	24	8	1	25	8	1	28	8	1	24	8	...	25	...	...	26	...	...	24	...	...	25	...
Kottarakara		1	26	...	1	27	...	1	25	...	1	25	8	...	...	...	...	20	...	...	...	...	...	...	...
Pathanapuram		1	21	...	1	22	...	1	16	...	1	17	...	...	16	8	...	17	8	...	15	...	...	16	...
Shencottah		1	18	11	1	19	11	1	16	15	1	17	15	...	22	8	...	28	8	...	21	9	...	22	9
Kunnathur		...	...	...	...	...	...	2	2	...	2	4	...	...	20	...	...	22	...	...	18	...	...	19	...
Karunagapally		1	28	...	2	...	8	1	25	8	1	26	8	...	22	...	...	23	...	...	...	...	...	...	...
Karthikapally		1	16	8	1	17	...	1	14	...	1	14	8	...	21	...	...	21	8	...	20	...	...	20	8
Mavelikara		1	19	8	1	20	4	1	17	...	1	17	12	...	23	...	...	23	12	...	22	...	...	22	8
Thiruvalla		1	17	...	1	17	8	1	16	...	1	17	...	...	20	8	...	21	—	...	19	8	...	20	...
Pathanamthitta		...	...	...	1	22	4	...	—	...	1	19	8	...	...	...	...	21	...	...	...	...	...	20	...
Ambalapuzha		1	25	8	1	26	8	1	20	4	1	21	8	...	21	...	...	21	8	...	19	...	...	20	...
Shertallai		1	18	...	1	19	...	1	17	...	1	18	...	...	21	...	...	22	...	...	20	...	...	21	...
Changanacherry		1	23	8	1	24	8	1	22	8	1	23	8	...	20	4	...	20	8	...	20	...		20	4
Kottayam		1	20	4	1	20	12	1	18	2	1	18	10	...	18	4	...	18	12	...	17	8		18	...
Vaikom		1	17	...	1	17	8	1	16	...	1	16	8	...	20	...	...	20	8	...	19	...	...	19	8
Meenachil		1	19	...	1	22	...	1	16	...	1	19	...	...	...	...	...	...	—	...	...	...	...	...	...
Moovattupuzha		1	21	...	1	21	8	1	20	...	1	20	8	...	21	...	...	21	8	...	20	...	...	20	8
Thodupuzha		1	15	...	1	18	8	1	15	...	1	15	4	...	23	...	...	23	8	...	21	8	...	22	...
Kunnathunad		1	14	...	1	14	8	1	10	...	1	10	8	...	20	8	...	21	...	...	19	...	...	19	8
Parur		1	20	8	1	21	...	1	16	8	1	17	...	...	21	—	...	21	8	...	19	...	...	19	8
Devicolam		2	13	...	2	14	...	2	8	...	2	9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Peermade		2	...	10	2	...	10	1	24	12	1	24	12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	

STATEMENT OF PRICES OF NECESSARIES FOR THE WEEK ENDING THURSDAY THE 31ST JULY 1941/16TH KARKADAGAM 1116.—(concd).

Taluk.	Headquarters	Salt-price per Edangali.		Tapioca price per lb. Green tubers.		Tapioca price per lb. Dried chips.		Common fish price per lb.		Green gram price per standard para.			Horse gram price per standard para.			Gingelly price per standard para.			Coconuts price per 100.			Jaggery No. of palams per B. Re.	Sugarcane Molasses-price per pound.		
		Ch.	C.	Ch.	C.	Ch.	C.	Ch.	C.	B. Rs.	Ch.	C.	B. Rs.	Ch.	C.	B. Rs.	Ch.	C.	B. Rs.	Ch.	C.		B. Rs.	Ch.	C.
Thovala	Bhootnapandy	2	8	...	5	...	...	3	8	1	26	...	1	...	...	1	18	...	3	7	...	20	...	2	...
Agasteeswaram	Nagercoil	2	8	...	6	...	10	3	4	2	8	...	1	11	8	1	26	8	4	...	...	16	...	2	8
Kalkulam	Thuckalai	2	8	...	4	...	8	2	8	1	24	...	1	...	...	1	20	...	3	14	...	14	...	1	12
Vilavancode	Kuzhithurai	2	8	...	12	1	4	4	...	1	26	...	...	24	...	2	20	...	3	14	...	14	...	2	4
Neyyattinkara		3	...	...	5	...	8	4	8	2	...	...	1	8	...	1	20	...	1	21	...	15	...	2	...
Trivandrum	Chalai	2	8	...	5	...	6	2	8	2	7	...	1	14	...	2	4	...	2	4	...	16	...	2	8
Nedumangad		2	3	...	4	...	8	3	8	2	4	...	1	7	...	2	...	...	2	7	...	20	...	1	8
Chirayinkil	Attingal	2	8	...	5	...	10	2	8	1	26	8	1	7	...	2	4	...	2	...	...	14	...	2	4
Quilon		3	...	...	6	...	12	2	8	2	14	...	1	12	...	2	14	...	2	21	...	14	...	2	4
Kottarakara		2	12	...	5	...	...	2	8	2	8	...	1	1	8	2	13	...	1	27	...	14	...	1	[illegible]
Pathanapuram		2	12	...	4	...	8	3	8	2	4	8	2	4	...	1	21	...	3	...	...	14	...	2	...
Shencottah		2	10	...	...	...	...	3	2	1	21	14	...	25	2	1	14	12	3	15	12	14½	...	3	4
Kunnathur		3	...	...	6	...	12	3	8	2	2	...	1	16	...	2	12	...	2	14	...	9	...	1	12
Karunagapally		3	12	...	6	1	...	4	...	2	10	8	1	3	8	1	21	...	2	...	...	10	...	1	8
Karthikapally		2	8	...	8	...	12	3	...	3	...	...	1	1	8	1	11	8	2	14	4	15	...	1	12
Mavelikara		2	8	...	6	...	12	2	8	2	24	...	...	27	8	1	16	...	2	7	...	14	...	1	8
Thiruvalla		3	...	...	8	1	...	3	8	2	6	...	1	3	8	2	...	...	2	14	...	8	...	2	...
Pathanamthitta		2	8	...	5	...	10	...	...	1	26	8	1	2	...	1	11	8	2	...	...	16	...	1	12
Ambalapuzha		2	12	...	7	...	12	3	...	1	21	...	1	1	8	1	25	...	2	11	8	16	...	1	8
Shertallai		2	12	...	12	1	...	3	8	1	22	...	1	2	...	2	24	...	2	14	...	20	...	1	12
Changanacherry		4	...	...	7	1	2	4	...	2	14	...	1	7	...	1	20	...	3	...	...	10	...	2	8
Kottayam		3	...	...	8	...	12	3	6	2	4	...	1	2	...	2	16	8	3	14	...	13½	...	2	6
Vaikom		2	8	...	5	1	...	2	8	1	22	...	1	2	...	1	22	...	2	21	...	9	...	2	8
Meenachil		2	12	...	6	1	4	3	8	2	24	...	1	7	...	2	7	...	2	14	...	16	...	2	4
Moovattupuzha		2	8	...	6	...	8	3	...	1	24	...	1	2	...	2	15	...	4	...	...	14	...	2	8
Thodupuzha		2	8	...	6	1	...	...	...	2	1	...	...	26	...	2	14	...	2	7	...	8	...	2	...
Kunnathunad		2	8	...	7	...	...	2	8	1	22	...	...	25	...	1	27	...	3	14	...	...	...	1	12
Parur		3	...	...	15	1	5	1	8	1	14	8	1	13	8	1	18	8	3	14	8	...	...	2	8
Devicolam		3	9	...	...	...	...	7	2	2	1	...	1	12	...	...	...	...	4	13	...	14	...	2	...
Peermade		4	...	...	...	1	8	...	...	2	15	...	...	...	...	...	...	...	4	14	...	12	...	...	8

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

Police Department.

R. O. C. No. 3230/40/Judl.

PROMOTIONS IN THE CADRE OF FIRST AND SECOND GRADE INSPECTORS OF POLICE.

(i) M. R. Ry. A. S. Daivanayagom Aiyar Avergal, Second Grade Inspector of Police, to be acting First Grade Inspector of Police *vice* Sahib Bahadur D. Hussain Khan on other duty as acting Assistant Superintendent of Police.

രണ്ടാംഗ്രേഡ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം. ആർ. ആർ. എ. എസ്. ദൈവനായകം അയ്യർ അവർകളെ ആക്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായി വേറെ ജോലിയിലിരിക്കുന്ന സാഹിബ് ബഹാദൂർ ഡി. ഹുസൈൻഖാന്റെ പകരം ആക്ടിംഗ് ഒന്നാംഗ്രേഡ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

(ii) M. R. Ry. V. S. Ganesa Pillai Avergal, Second Grade Inspector of Police, to be acting First Grade Inspector of Police *vice* M. R. Ry. K. Narayanan Nair Avergal, on other duty as acting Assistant Superintendent of Police.

രണ്ടാംഗ്രേഡ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം. ആർ. ആർ. വി. എസ്. ഗണേശപിള്ള അവർകളെ ആക്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായി വേറെ ജോലിയിലിരിക്കുന്ന എം. ആർ. ആർ. കെ. നാരായണൻനായർ അവർകളുടെ പകരം ആക്ടിംഗ് ഒന്നാംഗ്രേഡ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

(iii) M. R. Ry. T. R. Vaidyanatha Aiyar Avergal, Second Grade Inspector of Police, to be acting First Grade Inspector of Police *vice* Mr. M. M. George on other duty as acting Assistant Superintendent of Police but without prejudice to the claims of M. R. Ry. T. S. Sankaranarayana Aiyar Avergal, on other duty in the Palace.

രണ്ടാംഗ്രേഡ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം. ആർ. ആർ. ടി. ആർ. വൈദ്യനാഥയ്യർ അവർകളെ ആക്ടിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടായി വേറെ ജോലിയിലിരിക്കുന്ന മി. എം. എം. ജോർജിന്റെ പകരം എന്നാൽ കൊട്ടാരത്തിൽ വേറെ ജോലിയിലിരിക്കുന്ന എം. ആർ. ആർ. ടി. എസ്. ശങ്കരനാരായണയ്യർ അവർകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കു ഹാനിവരാതെ ആക്ടിംഗ് ഒന്നാംഗ്രേഡ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

(iv) Mr. P. M. Mammen, acting Second Grade Inspector of Police *vice* M. R. Ry. T. S. Sankaranarayana Aiyar Avergal, on other duty in the Palace, to continue as such.

കൊട്ടാരത്തിൽ വേറെ ജോലിയിലിരിക്കുന്ന എം. ആർ. ആർ. ടി. എസ്. ശങ്കരനാരായണയ്യർ അവർകളുടെ പകരം ആക്ടിംഗ് രണ്ടാംഗ്രേഡ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടരായ മി. പി. എം. മാമ്മൻ അപ്രകാരം തുടരുന്നതിനു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

(v) M. R. Ry. B. S. Sivasankara Pillai Avergal, acting Second Grade Inspector of Police *vice* Sahib Bahadur D. Hussain Khan, to continue as such in the vacancy of M. R. Ry. T. R. Namby Aiyangar Avergal, on long leave.

സാഹിബ് ബഹാദൂർ ഡി. ഹുസൈൻഖാന്റെ പകരം ആക്ടിംഗ് രണ്ടാംഗ്രേഡ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടരായിരിക്കുന്ന എം. ആർ. ആർ. ബി. എസ്. ശിവശങ്കരപ്പിള്ള അവർകളെ ദീർഘകാലത്തെ അവധിയിലിരിക്കുന്ന എം. ആർ. ആർ. ടി. ആർ. നമ്പിഅയ്യങ്കാർ അവർകളുടെ ഒഴിവിൽ അപ്രകാരം തുടരുന്നതിനു അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

(vi) Mr. P. Gnanamuthu Nadar, Third Grade Inspector of Police, to be acting Second Grade Inspector of Police *vice* M. R. Ry. A. S. Daivanayagom Aiyar Avergal, promoted as acting First Grade Inspector of Police.

മൂന്നാംഗ്രേഡ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ പി. ജ്ഞാനമുത്തുനാടാർ അവർകളെ ആക്ടിംഗ് ഒന്നാംഗ്രേഡ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകപ്പെട്ട എം. ആർ. ആർ. എ. എസ്. ദൈവനായകം അയ്യർ അവർകളുടെ പകരം ആക്ടിംഗ് രണ്ടാംഗ്രേഡ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

(vii) M. R. Ry. S. Venkitachala Sarma Avergal, Third Grade Inspector of Police, to be acting Second Grade Inspector of Police, *vice* M. R. Ry. V. S. Ganesa Pillai Avergal, promoted as acting First Grade Inspector of Police.

മൂന്നാംഗ്രേഡ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം. ആർ. ആർ. എസ്. വെങ്കിടാചലശർമ്മ അവർകളെ ആക്ടിംഗ് ഒന്നാംഗ്രേഡ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകപ്പെട്ട എം. ആർ. ആർ. വി. എസ്. ഗണേശപിള്ള അവർകളുടെ പകരം ആക്ടിംഗ് രണ്ടാംഗ്രേഡ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

(viii) M. R. Ry. V. K. Gopala Panicker Avergal, Third Grade Inspector of Police, to be acting Second Grade Inspector of Police, *vice* M. R. Ry. T. R. Vaidyanatha Aiyar Avergal, promoted as acting First Grade Inspector of Police.

മൂന്നാംഗ്രേഡ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എം. ആർ. ആർ. വി. കെ. ഗോപാലപ്പണിക്കർ അവർകളെ ആക്ടിംഗ് ഒന്നാംഗ്രേഡ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടരായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകപ്പെട്ട എം. ആർ. ആർ. ടി. ആർ. വൈദ്യനാഥയ്യർ അവർകളുടെ പകരം ആക്ടിംഗ് രണ്ടാംഗ്രേഡ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടരായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 29th July 1941.

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

Public Works Department.

D. Dis. No. 1762/41/P. W. POSTING.

M. R. Ry. K. N. Govinda Pillai, Avergal, Special Officer in charge of Relief Works is posted to the Kozhencherry Bridge Works Sub Division.

റിലീഫ് വർക്സിന്റെ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആഫീസർ എം. ആർ. റ. രാ. കെ. എൻ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവർകളെ, കോഴഞ്ചേരി ബ്രിഡ്ജ് വർക്സ് സബ് ഡിവിഷനിൽ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 4th August 1941.

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

Registration Department.

D. Dis. No. 2248/41/Judl. LEAVE OF ABSENCE.

Mr. A. K. George B. A., D. L. M., District Registrar, Quilon, is granted a further extension of privilege leave for 16 days from the 16th Mithunam 1116.

കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് രജിസ്ട്രാർ മി. എ. കെ. ജോർജ് ബി. ഏ., ഡി. എൽ. എം. ന് ൧൧൧൬ മിഥുനം ൧൬-ാം- മുതൽ ൧൬ ദിവസത്തെ അവകാശ അവധി കൂടി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 29th July 1941.

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

D. Dis. No. 1743/41/P. W. DECLARATION.

Under Section 6 of Act XI of 1089, it is hereby declared that an area of 35·021 cents comprised in Survey No. 537/5 and 36·742 cents comprised in Survey No. 537/1 of the Mazhuvannur pakuthi, Kunnathunad taluk, is required for the improvements to the Cheepikuzhi chira in Mazhuvannur pakuthi.

The plan of the lands proposed to be acquired is available for inspection at the office of the Division Peishkar, Kottayam.

൧൦൮൯-ലെ ൧൧-ാം റെഗുലേഷൻ ൬-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ;

മഴുവന്നൂർപകുതിയിൽ ചീപ്പിക്കുഴിച്ചിറ നന്നാക്കുന്നതിലേക്കു കുന്നത്തുനാട്ടു താലൂക്ക മഴുവന്നൂർപകുതിയിൽ സർവെ ൫൩൭/൫-നമ്പരിൽപെട്ട ൩൫.൦൨൧ സെന്റും ൫൩൭/൧-നമ്പരിൽപെട്ട ൩൬.൭൪൨ സെന്റും സ്ഥലം സർക്കാരിലേക്കു എടുക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. എടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പ്ലാൻ കോട്ടയം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ ചെന്നാൽ കാണാവുന്നതാകുന്നു.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 29th July 1941.

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

Dis. 434/41/Log. A. DECLARATION.

Under Section 6 of Act XI of 1089 it is hereby declared that an extent of 242 sq. links of land from S. Nos. 1135 and 1137 of Vanchiyoor Prkuthy, Trivandrum Taluk is required for widening the lane branching from Sri Mulam Road.

The plan of the land proposed to be acquired is available for inspection at the office of the Division Peishkar, Trivandrum.

൧൦൮൯-ലെ ൧൧-ാം ആക്ട് ൬-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ വഞ്ചിയൂർപകുതിയിൽ സർവെ ൧൧൩൫, ൧൧൩൭ ഈ നമ്പരുകളിൽനിന്നു ൨൪൨ ചതുരശ്ര ലിങ്ക്സ് സ്ഥലം ശ്രീമൂലം റോഡിൽനിന്നുള്ള ഇടവഴി വീതികൂട്ടുന്നതിലേക്കു ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

എടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പ്ലാൻ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാവുന്നതാണ്.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 30th July 1941.

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government

D. Dis. 664/41/Rev. DECLARATION.

Under Section 6 of Act XI of 1089 it is hereby declared that an extent of 484 Sq. links of land from Survey Nos. 945/2 and 945/6 of Vanchiyoor pakuthy, Trivandrum taluk is required in connection with the construction of a Gopuram in front of the Karakanteswaram temple.

The plan of the lands proposed to be acquired is available for inspection at the Office of the Division Peishkar, Trivandrum.

[illegible] പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ [illegible] പകുതിയിൽ സർവേ [illegible] നമ്പരുകളിൽ നിന്നും [illegible] ചതുരശ്രലിംക്സ് സ്ഥലം [illegible] ഒരു റോഡു പണിചെയ്യുന്നതിനു [illegible] നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

എടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പ്ലാൻ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർ കച്ചേരിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കാണാവുന്നതാണ്.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 30th July 1941.

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

D. Dis. No. 1720/41/Devpt. NOTIFICATION.

It is hereby notified that M. R. Ry. K. R. Narayana Aiyar Avergal, Registrar of Co-operative Societies, has been nominated as a member of the Board of Industries reconstituted, under Section 3 of the Travancore State Aid to Industries Act IV of 1107, in the place of M. R. Ry. M. Ramachandra Row Avergal, until further orders.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 4th August 1941.

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

Dis. No. 1170/Rev. NOTIFICATION.

Whereas it is found that the plotted sketch of Survey No. 1189 of Chengazhasseri Pakuthi, Trivandrum Taluk is incorrect and that it is not prepared in accordance with the Settlement records or the actual lie of the land and whereas it is necessary to prepare a correct sketch for the same, Government direct a resurvey of the above Survey number under Section 5 of the Survey and Boundaries Act X of 1094.

The survey will be conducted by the L. R. M. Staff under the control of the Tahsildar, Trivandrum as provided in the revised L. R. M. Rules.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 30th July 1941.

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

D. Dis. No. 2355/41/Judl. NOTIFICATION.

In exercise of the powers conferred by Section 116 of the Travancore Insurance Act, 1114 (Act XIX of 1114) as amended by the Travancore Insurance (Amendment) Act, 1116 (Act VI of 1116), the Government of His Highness the Maharaja are pleased to exempt the Bombay Mutual Life Assurance Society Ltd., Bombay, from the provisions of clauses (a), (b) and (d) of Sub-section (2) of Section 16 of the Travancore Insurance Act, XIX of 1114, in respect of the year 1939, subject to the condition that the said company shall furnish the Registrar of Insurance with the following statements and information *viz*:—

(1) certified copies of every Balance Sheet and Revenue Account, Valuation abstract and Report and Statement supplied to the public authority of the country in which it is constituted, incorporated or domiciled, and to the Superintendent of Insurance, Government of India;

(2) A statement showing the assets held by the Insurer in Travancore; and

(3) For each class of Insurance, the Revenue Account and Balance Sheet referred to in (1) supra should be supplemented with information relating to business in Travancore in respect of

(*i*) (*a*) Premium income and consideration moneys—
(*b*) Income from other source, and
(*ii*) Statements in Forms "D D" and "D D D" of Part II, Third Schedule of the said Act.

Huzur Cutcherry,
Trivandrum, 1st August 1941.

(By order)

M. K. NILAKANTA AIYAR,
Chief Secretary to Government.

R. Dis. No. 1687 of 41/Devpt. NOTIFICATION.

The Government of His Highness the Maharaja hereby sanction the substitution of the following for clause 2 of the Rules sanctioned in G. O. No. 4165/F. and M. R., dated 13th October 1920, under the Travancore Plant Pests and Plant Diseases Act XII of 1094.

"2. The Government of His Highness the Maharaja hereby authorise the Agricultural Inspector and Agricultural Demonstrators of the Department of Agriculture, Travancore and the Entomologist, Assistant Entomologist and the Demonstrator (Entomological Section) of the Travancore Central Research Institute to exercise in respect of the cocoanut leaf roller pest the powers conferred upon the Director of Agriculture under sections 6, 7 and 8 of the Travancore Plant Pests and Plant Diseases Act XII of 1094".

Huzur Cutcherry, (By order) M. K. NILAKANTA AIYAR,
Trivandrum, 31st July 1941. *Chief Secretary to Government.*

R. Dis. No. 1693/41/Devpt. NOTIFICATION.

In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Travancore Matches (Excise Duty) Act IV of 1109, the Government of His Highness the Maharaja are pleased to direct that the following further amendment shall be made in the Matches (Excise Duty) Order, 1109 namely:—

After clause 38 of the said Order, the following clause shall be inserted, namely:—

"38—A. No matches shall be issued out of a manufactory, after 5 P. M. on the day appointed for the presentation of the annual or supplementary Budget of the Central Government to the Chambers of the Indian Legislature. The date of the presentation of the annual budget of the Central Government to the legislature is the last day of February or if that day falls on Sunday, the previous Saturday.

Huzur Cutcherry, (By order) M. K. NILAKANTA AIYAR,
Trivandrum, 1st August 1941. *Chief Secretary to Government.*

Dis. No. 1190/Rev. NOTIFICATION.

Whereas it is found that the plotted sketch of Survey No. 2679 of Vanchiyur pakuthy, Trivandrum taluk is incorrect and that it is not prepared in accordance with the Settlement records or the actual lie of the land and whereas it is necessary to prepare a correct sketch for the same, Government directs resurvey of the above Survey Number under Section 5 of the Survey and Boundaries Act X of 1094.

The survey will be conducted by the L. R. M. staff under the control of the Tahsildar, Trivandrum, as provided in the Revised L. R. M. Rules.

Huzur Cutcherry, M. K. NILAKANTA AIYAR,
Trivandrum, 1st August 1941. *Chief Secretary to Government.*

D. Dis. No. 572/41/L. G. B. NOTIFICATION.

It is hereby notified for general information that the Netherlands East Indies have imposed quarantine restrictions on account of cholera against arrivals by air and sea from Cawnpore. In order to avoid possible delay and inconvenience at the port of debarkation, passengers leaving Cawnpore for the Netherlands East Indies are advised to be in possession of cholera inoculation certificates showing that inoculation has been performed not less than six days and not more than six months prior to arrival.

Huzur Cutcherry, M. K. NILAKANTA AIYAR,
Trivandrum, 1st August 1941. *Chief Secretary to Government.*

No. Bk. R. 1499. CIRCULAR.

Administrators and parties interested in Trusts and charitable Endowments are hereby informed that in pursuance of Government order No. Fl. 4371 dated 8th July 1941 sanctioning the liquidation of the 5 per cent. Travancore Government loan of 1091 on 1st Chingom 1117, the value of the pro-notes of the above loan included in the assets of the Trusts and Charitable Endowments and standing enfaced in the name of the Dewan of Travancore or the Treasurer of Charitable Endowments is proposed to be reinvested in the Government Savings Bank before the sixth of Chingom 1117. Objections if any, to the above procedure may be communicated to the Undersigned before the 30th Karkadagom 1116.

Accountant-General's Office, R. RAMA VARIER,
Trivandrum, 4th August 1941. *Dy. Accountant-General in Charge.*

R. O. C. No. 4363/41/C. P. O. NOTICE.

Sealed tenders are invited for the contract for the transport of Government Stationery articles and printed forms from the respective Stores in Trivandrum to the several offices in the State. Tenders should be superscribed "Tender for the transport of Government stationery articles and printed forms". They should be addressed to the Controller of Stationery and Printing, and should reach him not later than the 15th August 1941/31st Karkadagom 1116. No tender received after 10·30 A. M. on that date will be considered. The successful tenderer, who alone will be intimated of the result, will have to deposit a security of Rs. 250 for the due fulfilment of the contract to be entered into with Government for the purpose. Tenders should specify the rate per mile per pound. Tenders will be opened by the Controller of Stationery and Printing in his office at 3 P. M. on the 16th August 1941/32nd Karkadagom 1116 in the presence of such of the tenderers or their authorised agents who are present at the time. Government are at liberty to to accept or reject any tender without assigning any reason therefor.

Huzur Cutcherry, M. K. Nilakanta Aiyar,
Trivandrum, 29th July 1941. *Chief Secretary to Government.*

R. Dis. No. 1205/41/Rev. NOTIFICATION.

Under Section 6 (i) of the Edavagai Act III of 1109 and Section 6 (E) of the Rules dated 6th July 1935 issued thereunder it is hereby notified that the Settlement of the Edavagai lands comprised in Vadakkekara Pakuthi of the Poonjar Edavagai, has been completed and that fair pattas will be issued from the Office of the Settlement Supervisor, Poonjar from the 30th Karkadakam 1116 M. E.

The collection of new rates of assessment will commence from the beginning of Chingom 1117 M. E. It is also notified for the information of the public that in all documents in respect of immovable properties in the above pakuthi to be executed from 1st Chingom 1117 the new survey numbers, territorial sub-divisions etc., as per the Settlement shall be used.

൧൧൦൯-ാമാണ്ടത്തെ ൩-ാംനമ്പരായ ഇടവകറെഗുലേഷൻ ൬ (i)-ാംവകുപ്പിൻപ്രകാരവും അതനുസരിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ൧൧൧൦ മിഥുനം ൨൨-ാംനു-യിലെ ചട്ടങ്ങളിലെ ൬ (E) വകുപ്പിൻപ്രകാരവും ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ പൂഞ്ഞാർ ഇടവകയിലെ വടക്കേക്കരപകുതിയിൽപ്പെട്ട ഇടവകഭൂമികളുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്നും പുതിയപട്ടയങ്ങൾ കൊല്ലവർഷം ൧൧൧൬ കർക്കടകം ൩൦-ാംനു-മുതൽ പൂഞ്ഞാർ സെറ്റിൽമെന്റ് സൂപ്പർവൈസരുടെ ആഫീസിൽനിന്നു നൽകുന്നതാകുന്നു.

പുതിയതീരുവനുസരിച്ചുള്ള കരംപിരിവു കൊല്ലവർഷം ൧൧൧൭ ചിങ്ങം ൧-ാംനു-മുതൽ തുടങ്ങുന്നതാണ്. കൂടാതെ മേൽപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ളപകുതിയിലെ സ്ഥാവരവസ്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചു ൧൧൧൭ ചിങ്ങം ൧-ാംനു-മുതൽ ചമയ്ക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാആധാരങ്ങളിലും സെറ്റിൽമെന്റനുസരിച്ചുള്ള പുതിയ സർവേനമ്പരുകൾ, പ്രാദേശികാപവിഭാഗങ്ങൾ മുതലായവ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണെന്നും പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Huzur Cutcherry, (By order) M. K. Nilakanta Aiyar,
Trivandrum, 4th August 1941. *Chief Secretary to Government.*

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th August 1941. / 21st Karkatakam 1116.

PART II

Legislative Department.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE

[Vol. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th August 1941. 21st Karkatakam 1116.

PART III.

No. 531/41-A.

IN THE COURT OF THE RESIDENT FOR THE MADRAS STATES, TRIVANDRUM.

Succession Certificate Case No. 15 of 1941.

In the matter of the debts of Chandy Lonan Anthraper, deceased.
Notice dated 19th July 1941.

Whereas application has been made to me by Alexander Anthraper son of the late Chandy Lonan Anthraper, residing at Park Bungalow, Kadakkarapalli, Vayalar Pakuthy, Sherthalai Taluk, Travancore State, on his own behalf and on behalf of his minor brothers and sister, Joseph Anthraper, Abraham Anthraper, Varkkey Anthraper and Mariam Anthraper, for a certificate under Part X of the Indian Succession Act, 1925, to enable him to collect the following debt, namely :—

Debt.

A sum of Rs. 3348 (three thousand three hundred and forty-eight only) due from the National Insurance Co., Ltd., Calcutta, under policy No. 40982 dated 15th November 1926 issued in the name of Chandy Lonan Anthraper deceased.

Notice is hereby given that any parties who may desire to show cause why such certificate should not be granted to the applicant, should appear before me at the Trivandrum Residency on the 6th September 1941 at 1 p. m., when or so soon after as may be practicable, the application will be heard and disposed of.

M. V. Menon,
For *Resident for the Madras States.*

LIST OF CONVERSION.

No.	Name of Father or Guardian.	Xian Name.	Sex.	Age.	Address.	D/of conversion to Hinduism.	Hindu Name.	Temple of conversion to Hinduism.	Signature of the party.	Signature of the Temple Officer.	Signature of the Harijan Sevak Sangh Worker.
129	Samuel	Abaranam	Female	8	Perunicode	20·10·1116	Anandalakshmy	Bhuthapondy	Signed	Signed	Signed.
130	Samuel	Gnanammai	Do.	6	do.	do.	Gnanambal	do.	do.	do.	do.
131	Devaneson	Dharmaraj	Male	13	do.	do.	Dharmaraj	do.	do.	do.	do.
132	Ananthappa	Pushpam	Female	6	Thittivilal	do.	Muthammal	do.	do.	do.	do.
133	Sundram	Thangiah	Male	13	Balakrishnanpathoor	31·10·1116	Thangiah	Suchindram	do.	do.	do.
134	Sundram	Subbiah	do.	15	do.	do.	Subbiah	do.	do.	do.	do.
135	Sundram	Packiam	Female	9	do.	do.	Packiam	do.	do.	do.	do.
136	Papanasom	Nesamoney	Male	13	Kulathucheri	do.	Veerapakthan	do.	do.	do.	do.
137	Sundram	Jebagnanam	do.	13	Pandarathope	32·10·116	Sivagnanam	Krishnancoil	do.	do.	do.
138	Pitchan	Swamidhas	do.	10	Peruvilai	do.	Velayudham	Elakaram	do.	do.	do.
139	Manickam	Muthiah	do.	11	do.	do.	Muthuraj	do.	do.	do.	do.
140	Manickam	Pauliah	do.	13	do.	do.	Balasundram	do.	do.	do.	do.
141	Gunupatham	Chionian	do.	15	Ambalanthirithy	6·11·1116	Chellappan	Bhuthapondy	do.	do.	do.
142	Gurupatham	Abaranam	Female	12	do.	do.	Janaky	do.	do.	do.	do.
143	Maruthan	Yesudial	do.	6	do.	do.	Easwaravaduvu	do.	do.	do.	do.
144	Shanmugom	Annchaly	Female	10	Ganesapuram	24·11·1116	Azhekammal	Vadiveeswaram	do.	do.	do.
145	Packiam	Neelammai	do.	14	Elankamoniapuram	6·12·1116	Neelammal	Suchindram	do.	do.	do.
146	Raman	Manuel	Male	10	do.	do.	Veliah	do.	do.	do.	do.

Kottar,
21st July 1941.

M. E. NAIDOO,
President, Harijan Sevak Sangh, Nagercoil District.

LIST OF STUDENTS WHOSE CHANGE OF NAMES HAS TO BE NOTIFIED ON ACCOUNT OF EMBRACING HINDUISM.

S. No.	Old name of the student.	Present name of the student.	Age.	Class or Form.	Name of School.	Old name of the guardian.	Present name of the guardian.
1158	Jesy	Kamalamma	15	Form III	English Middle School, Kattakada	Joseph	Ramayyan.
1159	James	Madhavan	9	Prep. Class	Do.	Do.	Do.
1160	John	Thankappen	7	Class. I	Malayalam Primary School, Kandala	Do.	Do.
1161	George	Chellappen	12	Prep. Class	English Middle School, Kattakkada	Yocob	Ayyappen.
1162	V. J. Marry	P. J. Njanammal	11	Form I	N. S. S. English School, Kottayam	P. Chacko	Sukumaran Kutty.
1163	V. J. John	V. 1 Suseelan	15	Class II	Sanskrit School. Kakkuzhy, Chingavanam	P. A. John.	A. Sivadas.
1164	Jesy	Sarada	11	Prep. Class	English High School for Girls, Paruthikkunnu	Davidu	Gopalan.
1165	T. K. Joseph	T. V. Neelakantan	8	Class II	C. M. S. V. P. School, Kadamuri	Kuruvila	Vasudevan.
1166	P. M. Daniel	P. R. Kumaran	10	Class V	N. S. M. M. School, Thrikothamangalam	Mathayi	Raghavan.
1167	K. C. Anna	K. C. Sarojam	13	Do.	M. M School, Eraviperoor	Davidu	Das
1168	T. T. Anna	T. T. Thankamma	13	Do.	M. M. School, Vellaramemala, Vennikulam	Thomas	Thevan.
1169	T. T. Ely	T. T. Gouri	10	Class 4	Do.	Do.	Do.
1170	P. D. Yohannan	P. K. Bhaskaran	15	Form IV	St. John's E. H. School, Eraviperoor	Davidu	Kochudevan.
1171	P. K. Mathayi	P. K. Gangadharan	12	Prep. Class	N. S. S. E M. School, Kaviyoor	Kutty	Kutty.
1172	P. M. Mammen	P. K. Kutten	11	Do.	N. S. S. E. M. School, Kaviyoor	Mathayi	Kunjol.
1173	N. P. Chacko	N. P. Mylen	13	Do.	Do.	Ulakan	Ulakan.
1174	J. Kunjachen	M. K. Kunjen	10	Do.	Do.	Joseph	Kutty.
1175	John	M. K. Pappen	8	Class 4	B. M. P. School, Pamala	Do.	Do.
1176	K. C. Benjan	K. C. Kunjcherukan	10	Prep. class	N. S. S. E. M. School, Kaviyoor	Azhakan Thiruvan	Azhakan Thiruvan.
1177	P. M. Isac	P. M. Kochukunju	14	Do.	Do.	Azhaky	Azhaky.
1178	N. T. Peelipose	N. T. Chellappen	12	Do.	Do	Ulakan	Ulakan.
1179	K. N. Daniel	K. K. Kunjucherukan	11	Class 5	M. M School, Kainnampally, Chenganoor	K. Mathayi	Kunjunarayanan.

S. No.	Old name of the student.	Present name of the student.	Age.	Clas or Form.	Name of School.	Old name of guardian	Present name of the guardian.
1180	Alexander	Krishnan Kutty	12	Preparatory Class	English Middle School, Balarama-	Salaman	Janardanan
1181	Sathianesan	Gopalan	11	do.	do. [puram	Varkey	Velayudhan
1182	D. Francis	K. Vasudevan	12	Class 5	L. M. S. M. M. School, Uriakkode	...	...
1183	P. Kochukunju	Kochukrishnan	13	do.	M. M. School, Nedumangad	...	...
1184	Meeteese	Sreedharan	10	Preparatory Class	English Middle School, Nemom	Seemon	Kochappy
1185	P. Chellamma	Cellamma	14	Class 5	M. M. School, Ponvila	Poulose	Madhavan
1186	Y. Haris	M. Karunakaran	15	Class 8	M. H. School, Kanjramkulam	K. Yovan	Madhavan
1187	Thomas David	K. Kunjachen	12	Form II	P. R. D. S. English Middle School,	K. T. John	K. Raghavan
1188	C. A. Issac	Suseelan, C. A.	14	Form I	do. [Anikad	C. M. Chacko	C. N. Janardhana
1189	V. P. Aley	V. K. Sarojini	11	Preparatory Class	do.	...	Krishnan
1190	K. S. Anna	K. S. Chinnamma	10	do.	do.	Poulose	Padmanabhan
1191	V. A. Ouseph	P. P. Narayanan	12	do.	do.	Habel	Prdmanabhan
1192	P. V. Rachel	P. V. Kutty Amma	13	do.	do.	K. T. John	K. Raghavan
1193	T. M. Mariam	G. R. Rajamma	14	do.	do.	E. J. Georgo	G. Rebindranath
1194	T. C. Poulose	T. C. Sankaran	14	do.	do.	Painkily	Palnkily
1195	P. D. George	N. Madhavan	13	do.	do.	...	Narayanan
1196	P. P. Eapen	P. R. Raghavan	14	do.	do.	K. T. John	K. Raghavan
1197	P. J. Philip	Viswanathankutty	12	do.	do.	Mathayi	Chennan
1198	P. P. Philipose	P. D. Sadasivan	12	do.	do.	Devasia	Devan Kathiran
1199	T. D. Joseph	T. D. Sukumaran	11	do.	do.	Daniel	Devan
1200	P. D. Mathayi	P. D. Divakaran	13	do.	do.	do.	do.
1201	V. I. Yohannan	V. K. Govindadas	14	Class VII	M. M. School, Nedumkunnam	Isac	Kunjappen
1202	M. Joseph	M. Krishnadas	14	Class V	do.	Mathayi	Mylen

Trivandrum,
9th Karkadakom 1116.

C. K. NAGOM PILLAI,
General Secretary.

LIST OF STUDENTS WHOSE CHANGE OF NAMES HAS TO BE NOTIFIED ON ACCOUNT OF EMBRACING HINDUISM.

S. No.	Old name of the student.	Present name of the student.	Age.	Class or Form.	Name of School.	Old name of the guardian.	Present name of the guardian.
1140	C. T. Manual	C. T. Vasudevan	12	Form II	Hindu Mission English M. School, Thalavady	Thevan	Thevan
1141	K. C. George	K. C. Narayanan	13	Prep. Class	do.	Kunjan	Kunjan
1142	Mosa	P. Damodaran	13	do.	do.	Pappy	Kalyani
1143	M. Saramma	K. Sarasamma	14	do.	E. H. School for Girls, Parnthikkunnu	J. Markose	J. Krishnan
1144	K. Thankayyen	K. Thankayyen Nadar	14	Class V	L. M. S. Malayalam Middle School Perinpakonam	Chinnamma Pillai	Chinnamma Pillai
1145	C. Marry	K. Kamalamma	11	Prep. Class	English Middle School, Venganoor	Charels	Krishnan
1146	K. Silly	K. Sarada	13	Class VI	Malayalam Middle School, Vattiurkavu	do.	do.
1147	J. Jonson	K. Kunjan	11	Prep. Class	English Middle School, Kunnappuzha	Joseph	Kochappy
1148	A. Benchamin	A. Chellappa	12	do.	S. A. E. M. School, Krishnancoil	Arulanandan	Ananthan
1149	A. Appaswamy	A. Appaswamy	10	do.	do.	do.	do.
1150	A. Nallathampy	A. Narayanan Thampy	15	Form V	S. M. R. V. E. H. School, Vadassery	do.	do.
1151	P. Devaraj	P. Devaraj	15	Class VIII	St. Francis Tamil H. School, Nagercoil	Puthukanathan	Muthayya
1152	N. Samuel	N. Swaminathan	12	Form I	S. A. E. M. School, Krishnancoil	Neethiyudian	Neethiyudiyan
1153	U. Ponnayya	U. Ponnayya	15	Form II	do.	David	Dharmalingom
1154	K. B. Pathrose	K. R. Kesavan	12	Form II	N. S. S. E. H. School, Perunna	K. C. Benchamin	K. C. Raghavan
1155	C. A. Mariya	C. K. Janaky	12	Class V	Malayalam Middle School, Kumpanad	Ely	Kalyanai
1156	K. J. Francis	K. T. Chellappen	12	do.	M. M. School, Podiyady, Thiruvalla	Kunjappen	Thevan
1157	V. J. Ouseph	V. N. Govindan	12	Prep. Class	N. S. S. English Middle School, Kunnamthanam	Yohannan	Naduvan

No. 534/41-A.

IN THE COURT OF THE RESIDENT FOR THE MADRAS STATES, TRIVANDRUM.

Succession Certificate Case No. 16 of 1941.

In the matter of the debts of K. Easwaran Potti, deceased.

NOTICE DATED 19TH JULY 1941.

Whereas application has been made to me by R. Easwaran Potti, residing at Anakottil Street, Fort, Trivandrum, for a certificate under Part X of the Indian Succession Act, 1925, to enable him to collect the following debts due to his father's younger brother K. Easwaran Potti, deceased, namely:—

DEBT.

A sum of Rs. 118 (one hundred and eighteen only) due from the National Star Assurance Company Limited, Linghi Chetti Street, G. T. Madras, under policy No. 21236/RP.

Notice is hereby given that any parties who may desire to show cause why such certificate should not be granted to the applicant, should appear before me at the Trivandrum Residency on the 30th August 1941 at 1 P. M., when or so soon after as may be practicable, the application will be heard and disposed of.

M. V. MENON.
For *Resident for the Madras States.*

തിരുവിതാംകൂർ നമ്പൂതിരിബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം), (ലിക്വിഡേഷൻ.)

നോട്ടീസ്.

താഴെപറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതിലേക്കു ബാങ്കിലെ ഓഹരിക്കാരുടെ പൊതുയോഗം ൧൧൧൬ മിഥുനം ൩൧-ാം തീയതി പകൽ ൩ മണിക്കു പൊന്നോർക്കോട്ടുമനയ്ക്കൽവെച്ചു കൂടിയതിൽ കോറം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ താഴെപറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു ബാങ്കിലെ ഓഹരിക്കാരുടെ പൊതുയോഗം ൧൧൧൭ ചിങ്ങം ൭-ാം തീയതി ഉച്ചതിരിഞ്ഞു ൩ മണിക്കു പൊന്നോർക്കോട്ടു മനക്കൽവെച്ചു കൂടുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കകൊണ്ടു മേല്പറഞ്ഞ സമയത്തിൽ മെമ്പർമാർ നേരിട്ടോ പ്രോക്സിമൂലമോ ഹാജരാകുവാൻ അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

വിഷയങ്ങൾ.

(൧) ൧൧൧൬ മേടം ൧൮-ാം-നു വരെ ലിക്വിഡേറ്റർമാർ തയ്യാറാക്കീട്ടുള്ള ബാക്കി കണക്കുകളും റിപ്പോർട്ടുകളും വായിച്ചു പാസാക്കുക.

(൨) പ്രത്യേകവിഷയം, ബാങ്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തുക.

(൩) ബാങ്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മറ്റുകാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു തീർച്ചപ്പെടുത്തുക.

പൊന്നോർക്കോട്, A. O. കുമാരപുരം,
൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧-ാം.

പി. ടി. ഇല്ലന്നമ്പൂതിരിപ്പാട് (ഒപ്പ്),
ലിക്വിഡേറ്റർ.

N. B. യോഗത്തിൽ പ്രോക്സിമൂലം ഹാജരാകുന്നവർ യോഗം കൂടുന്നതിനു ൪൮ മണിക്കൂർ മുമ്പ് ബാങ്കിന്റെ ആഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാകുന്നു.

തിരുവല്ലാ പുത്തൻകടയിൽ മുതിയപ്പൻ എന്നയാൾ കാരായാണ്മ പേരിനു മറിയ സ്റ്റീഫൻ തരകൻ എന്നും, ഇപ്പിനെ ഇംഗ്ലീഷ് കളങ്ങളിൽ S. M. സ്റ്റീഫൻ എന്നും മാറിയിരിക്കുന്ന വിവരം ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

൧൧൧൬ കർക്കടകം ൫-ാം.

എസ്. മുതിയപ്പൻ (ഒപ്പ്).

തിരുവനന്തപുരം പത്മവിലാസം കൊട്ടാരത്തിൽ ജോലിയിലിരുന്ന അപ്പുപിള്ളയായ ഞാൻ എന്റെ പേര് 'എൻ. വേലായുധൻനായർ' എന്ന് ഇതിനാൽ മാറിയിരിക്കുന്നു.

൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൮-ാം.

അപ്പുപിള്ള (ഒപ്പ്).

ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എം. മുഹമ്മദ് കാസിം എന്ന് എഴുതി ഒപ്പിട്ടു വരുന്ന പതിവിനെ മാറ്റി മേലാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എം. മുഹമ്മദ് കാസിം എന്നുമാത്രം എഴുതാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നവിവരം പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി പരസ്യംചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.

൧൧൧൬ കർക്കടകം ൩-ാം.

എം. മുഹമ്മദ് കാസിം,
അറബിക് മുൻഷി, ഇംഗ്ലീഷ്‌സ്കൂൾ, തങ്കലം.

പരസ്യം.

പറവൂർ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ [illegible] സക്ഷൻ [illegible]

[illegible]

പറവൂർ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽനിന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

[illegible]

[illegible] (ഉത്തരവിൻപ്രകാരം) [illegible] (ഒപ്പ്).

പരസ്യം.

[illegible] കോർട്ടിൽ [illegible] സക്ഷൻ [illegible]

[illegible]

[illegible] (ഉത്തരവിൻപ്രകാരം) [illegible] (ഒപ്പ്).

TRAVANCORE CREDIT BANK.

Notice is hereby given that the 3rd Annual General Meeting of Shareholders of the Travancore Credit Bank will be held at the Office of the Bank in Avenue Road, Trivandrum, on Saturday the 23rd August 1941 at 2-30 P. M. (local time).

K. A. SIVASANKARAN,
Secretary.

AGENDA.

1. To receive and pass the accouuls of the Bank for the year ended the 30th June 1941.
2. To consider the declaration of a Dividend.
3. Tu elect Directors under Clanses 38 and 39 of Schedule II of the Travancore Credit Bank Act IV of 1113.
4. To elect Auditors for the current financial year and fix their remnneration.

Mc. N. Krishna Iyer, M. A., B. L., a Shareholder of the Bank has notified his intention to propose Mr. T. C. Meenakshisundaram, B. A., G. D. A., R. A., of Madras as one of the Auditors of the Bank for the current year, at the Annual General Meeting.

The Register of Shareholders of the Bank will be closed from the 7th August 1941 to the 23rd August 1941, both days inclusive.

പരസ്യം.

അടൂർ മുൻസിഫ്കോർട്ടിൽ ൧൧൧൨ സക്സഷൻ ഹർജിനമ്പർ ൭.

ഹർജിക്കാർ. (൧) തെന്നല്ലൂർപകുതിയിൽ മുളനിലമുറിയിൽ മണപ്പാട്ടുവീട്ടിൽ മാധവിഅമ്മ കല്യാണിഅമ്മ.

(൨) ടിയിൽ കല്യാണിഅമ്മ തങ്കമ്മ.

൧-ാംഹർജിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവും ൨-ാംഹർജിക്കാരിയുടെ പിതാവും ആയിരുന്ന തെന്നല്ലൂർപകുതിയിൽ മുളനിലമുറിയിൽ ഇടയിലെവീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള കേശവപിള്ള ൧൧൦൮ ഇടവം ൧൧-ാം തീയതി മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതും ടിയാന്റെ അവകാശികളായി ഹർജിക്കാർ മാത്രം ഉള്ളതും വേറെ യാതൊരവകാശികളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ നായർറഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചു ടിരാമൻപിള്ള കേശവപിള്ളക്ക ഈടായി കിട്ടേണ്ടതായ അടിയിൽ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന കടങ്ങൾ ഈടാക്കുന്നതിന അവകാശികളായ ഹർജിക്കാർക്ക സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റു കൊടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ആകയാൽ അതെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടിനമ്പർ ഹർജി വിചാരണദിവസമായ ൧൧൧൨ കർക്കടകമാസം ൨൮-ാംതീയതി ൧൧ മണിക്ക നേരിട്ടോ അധികാരപ്പെടുത്തിയ കോർട്ടുവക്കീലോ ഏജന്റോ മുഖേന ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണെന്ന ഇതിനാൽ സകലരേയും തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

പട്ടിക.

ക്രമ നമ്പർ	കടക്കാരുടെയും മറ്റും പേരുവിവരം	ഈടാക്കേണ്ട തുക
൧	മരിച്ച രാമൻപിള്ള കേശവപിള്ള പേർക്ക തെന്നല്ലൂർപകുതിയിൽ തെന്നല്ലൂർമുറിയിൽ [illegible] ഇല്ലത്തു നീലകണ്ഠൻ നമ്പൂതിരി കൃഷ്ണൻനമ്പൂതിരിയും നീലകണ്ഠൻനമ്പൂതിരി വാസുദേവൻനമ്പൂതിരിയും കൂടി ൧൧൦ [illegible] എഴുതിക്കൊടുത്ത പ്രോനോട്ടു സംബന്ധിച്ചു ഹർജിക്കാർ വാദികളായി അടൂർ മുൻസിഫ്കോർട്ടിൽ ൧൧൧൨ [illegible] നമ്പർ അന്യായപ്രകാരം ഉള്ള തുക	പണം [illegible] ചക്രം
൨	തെന്നല്ലൂർപകുതിയിൽ ടിമുറിയിൽ [illegible] ശങ്കരൻ [illegible] രാമൻപിള്ള കേശവപിള്ളക്ക ൧൧ [illegible] എഴുതിക്കൊടുത്ത പ്രോനോട്ടുപ്രകാരം ഹർജിക്കാർ ഈ കോർട്ടിൽ ൧൧൧൨ [illegible] നമ്പരായി ബോധിപ്പിച്ച അന്യായപ്രകാരമുള്ള തുക	പണം [illegible] കാശ അരക്കാൽ
൩	പന്തളം വടക്കേക്കരപകുതിയിൽ [illegible]മുറിയിൽ പുല്ലായി[illegible]വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള [illegible] രാമൻപിള്ള കേശവപിള്ളക്ക ൧൧ [illegible] എഴുതിക്കൊടുത്ത പ്രോനോട്ടുപ്രകാരം അടൂർ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ ൧൧൧൨ [illegible] നമ്പർ അന്യായപ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ട തുക	പണം [illegible] ചക്രം
൪	തെന്നല്ലൂർപകുതിയിൽ മുളനിലമുറിയിൽ [illegible] നാരായണപിള്ള [illegible] രാമൻപിള്ള കേശവപിള്ള വാദിയായി അടൂർ മുൻസിഫ്കോർട്ടിൽ ൧൧൦ [illegible] നമ്പർ ഡിക്രിതുക	പണം [illegible]
൫	കുന്നത്തൂർപകുതിയിൽ [illegible]മുറിയിൽ വടക്കേക്കര [illegible] മഠത്തിൽ [illegible] നാരായണരു [illegible] രാമൻപിള്ള കേശവപിള്ള അടൂർ മുൻസിഫ്കോർട്ടിൽ ൧൧൦ [illegible] നമ്പരായി സമ്പാദിച്ച ഡിക്രിതുക	പണം [illegible]
൬	ഇടപ്പള്ളി ഇളങ്ങല്ലൂർസ്വരൂപത്തിങ്കൽ [illegible] ചെന്നൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരും ഗണപതി എന്ന [illegible] ഇടപ്പള്ളി വലിയ രാജാ അവർകളുടെ വക [illegible] കണ്ടെഴുത്ത [illegible] നമ്പർ വെൺപാട്ടപ്രകാരം [illegible] കെട്ടിവച്ചതുക	ബ്രി. രൂപാ [illegible]
൭	തെന്നല്ലൂർപകുതിയിൽ കടമ്പനാട്ടുമുറിയിൽ വെട്ടിപ്പുറത്തുവീട്ടിൽനിന്നും [illegible] മണ്ണടിപകുതിയിൽ [illegible]മുറിയിൽ [illegible] കേശവപിള്ള ൧൧൦ [illegible] മരിച്ച രാമൻപിള്ള കേശവപിള്ള പേർക്ക എഴുതിക്കൊടുത്ത പ്രോനോട്ടുപ്രകാരമുള്ള തുക	പണം [illegible]

൧൧൧൨ കർക്കടകം ൨-ാം, (ഉത്തരവിൻപ്രകാരം) ഹെഡ്ഗുമസ്താ (ഒപ്പ്).

നോട്ടീസ്.

തിരുവനന്തപുരം അഫീഷ്യൽറിസീവർ ആഫീസിൽനിന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാക്കോർട്ടിൽ ൧൧൧൫-ലെ ഐ. പി. നമ്പർ ൧൪.

ഇൻസാൾവെൻറ. (൧) മുട്ടത്തറപകുതിയിൽ [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ പി. [illegible] പണിക്കർ, (൨) ടിയിൽ പി. കേശവപണിക്കർ, (൩) ടിയിൽ പി. കുഞ്ഞുകുട്ടൻപണിക്കർ, (൪) ടിയിൽ പി. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപണിക്കർ.

ടി നമ്പരിൽ അവസാനവീതം (ഫൈനൽ ഡിവിഡൻറ്) വീതിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി ഇൻസാൾവെൻറന്മാരിൽ പണം കിട്ടാനുള്ളവർ അവരുടെ അവകാശം ൧൧൧൬ ചിങ്ങം ൩൧-നകം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാക്കോർട്ടിലോ അഫീഷ്യൽ റിസീവരാഫീസിലോ ഹാജരാക്കി തെളിയിക്കേണ്ടതും വീഴ്ചവന്നാൽ അവരുടെ അവകാശത്തെ ഗൌനിക്കാതെ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു കടക്കാർക്കു വീതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

അഫീഷ്യൽറിസീവരാഫീസ്, കെ. ടി. [illegible],
തിരുവനന്തപുരം, ൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൭-നു. അഫീഷ്യൽ റിസീവർ.

ആലപ്പുഴ അഡീഷനൽ മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ ൧൧൧൬-ൽ സക്സഷൻ ഹർജി ൪.

ഹർജിക്കാരൻ, [illegible]

എതൃഹർജിക്കാരൻ, ടിയിൽ തോമാ ചാക്കൊ.

എതൃഹർജിക്കാരനേയും മററുള്ളവരേയും തെര്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഹർജിക്കാരൻറെ എതൃഹർജിക്കാരൻറെ സഹോദരനായിരുന്ന റി. റി. ജോസഫ് ൧൧൧൬-ൽ മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതിനാൽ [illegible] കമ്പനിയിൽനിന്നും കിട്ടുവാനുള്ളതായി കാണുന്ന ശ്രീ. [illegible] ഈടാക്കി എടുക്കുന്നതിനു ഒരു സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കണമെന്നു ഹർജിക്കാരൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി സംഗതിയെപ്പററി എതൃഹർജിക്കാരനോ മററു വല്ലവർക്കുമോ വല്ല തർക്കവുമുണ്ടെങ്കിൽ ടി നമ്പർ വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്ന ൧൧൧൬ ചിങ്ങം ൨൮-നു പകൽ ൧൧ മണിക്കു മുമ്പുകാലം ഈ കോടതിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൧൧൬ ആടി ൨൮-നു. (ഉത്തരവിൻപ്രകാരം) ഹെഡ് ഗുമസ്താ, (ഒപ്പ്)

"I intend moving the Honourable High Court to get myself enrolled as an Advocate, one month hence."

MATHEW, P. T.

"I intend to move the Honourable High Court to enrol me as an Advocate a month hence."

26th Mithunam 1116. P. Parameswaran Pillai.

പരസ്യം.

കരുനാഗപ്പള്ളി മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ ൧൧൧൬-ൽ സക്സഷൻ ഹർജിനമ്പർ ൪.

ഹർജിക്കാരി. കല്ലേലിഭാഗപുരംപകുതിയിൽ പുന്നക്കുളംമുറിയിൽ താഴത്തോടത്തുവടക്കതിൽവീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള.

എതൃഹർജിക്കാർ. (൧) കല്ലേലിഭാഗപുരംപകുതിയിൽ പുന്നക്കുളംമുറിയിൽ താഴത്തോടത്തുവീട്ടിൽ കണക്ക വേലായുധൻപിള്ള വാസുദേവൻപിള്ള (൨) ടിയിൽ കണക്ക വേലായുധൻപിള്ള രാഘവൻ (൩) ടിയിൽ കണക്ക വേലായുധൻപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള (൪) ടിയിൽ കണക്ക വേലായുധൻപിള്ള രാമകൃഷ്ണപിള്ള (൫) ടിയിൽ കണക്ക വേലായുധൻപിള്ള മാധവൻപിള്ള (൬) ടിയിൽ കണക്ക വേലായുധൻപിള്ള അച്യുതൻപിള്ള (൭) ടിയിൽനിന്നും ടിപകുതിയിൽ [illegible]മുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ കണക്ക വേലായുധൻപിള്ള വേലായുധൻപിള്ള (൮) ടിയിൽ കണക്ക വേലായുധൻപിള്ള മാധവൻപിള്ള (൯) ടിപുന്നക്കുളംമുറിയിൽ ടിവീട്ടിൽ കണക്ക വേലായുധൻപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള (൧൦) ടിയിൽനിന്നും താഴത്തോടത്തു [illegible]വീട്ടിൽ കല്യാണിപ്പിള്ള കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള (൧൧) ടിയിൽ കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള ഈശ്വരിപ്പിള്ള (൧൨) ടിയിൽ ഈശ്വരിപ്പിള്ള മാധവിപ്പിള്ള (൧൩) ടിയിൽനിന്നും [illegible]വീട്ടിൽ [illegible]പ്പിള്ള [illegible]പ്പിള്ള (൧൪) ടിയിൽ ഈശ്വരിപ്പിള്ള മാധവിപ്പിള്ള (൧൫) ടിയിൽ നാണിപ്പിള്ള [illegible]പ്പിള്ള (൧൬) ടിയിൽ നാണിപ്പിള്ള [illegible]പ്പിള്ള, (൧൭) ടിതാഴത്തോടത്തുവീട്ടിൽ നാണിപ്പിള്ള [illegible].

ഹർജിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവായ കരിച്ച കണക്ക കുഞ്ഞുപിള്ള വേലായുധൻപിള്ള പേർക്കു [illegible] പകുതിയിൽ [illegible]മുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ [illegible] ൧൧൦൯-ാം നാരായണൻകുറുപ്പ് [illegible] എഴുതിക്കൊടുത്തിരുന്ന പണയാധാരപ്രകാരമുള്ള അവകാശം ൧൧൦൭-ാം [illegible] പ്രകാരം ഹർജിക്കാരി ഈടാക്കുന്നതിനു മരിച്ച വേലായുധൻപിള്ള അവർകളുടെ സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കററു കരുനാഗപ്പള്ളി മുൻസിഫ്കോർട്ടിൽ ൧൧൦൯ സി ര. നം. [illegible]മായി അന്യായപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു മരിച്ചു [illegible] മരിച്ച വേലായുധൻപിള്ളയുടെ അവകാശിയായ ഹർജിക്കാരിക്കു സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കററ് കിട്ടണമെന്നു ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹർജിക്കു തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ൧൧൧൬ [illegible] ഈ കോടതിമുമ്പാകെ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണമെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൦-നു. (ഉത്തരവിൻപ്രകാരം) കെ. വി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ,
ഹെഡ് ഗുമസ്താ.

ആലപ്പുഴ അഡീഷനൽ മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ ൧൧൧൬ സക്ഷൻ ഹർജി ൩൯.

ഹർജിക്കാരൻ. അമ്പലപ്പുഴ പകുതി കോട്ടപ്പുറം കരയിൽ പെരുമ്പാളത്തു ഇല്ലത്തിനും ആലപ്പുഴ തോണ്ടൻകുളങ്ങര വൈള്യൻ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള അവർകളുടെ മഠത്തിൽ താമസിക്കും കുഞ്ഞൻ നാരായണൻ ഇളയത്.

എതൃഹർജിക്കാരൻ. കൊച്ചി കണയന്നൂർ താലൂക്ക നായരമ്പലം വില്ലേജ് നെടുങ്ങാട്ടുമഠത്തു പാതിരിശേരിഇല്ലത്തു നിലകണ്ഠൻ നീലകണ്ഠൻ ഇളയത്,

ടി എതൃഹർജിക്കാരനെയും മററുള്ളവരെയും തെര്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

എതൃഹർജിക്കാരന്റെ സഹോദരനായിരുന്ന ൧൧൧൨ ധനു ൨൪-നു മരിച്ച നീലകണ്ഠൻ കേശവൻ ഇളയതിന്റെ സകല സ്വത്തുക്കളുടെയും അവകാശം ആലപ്പുഴ സബ രജിസ്ത്രാഫീസിൽ ൧൧൧൬-ൽ ൻ-ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിൽപത്രപ്രകാരം ഹർജിക്കാരനു കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ടി കേശവൻ ഇളയതിന്റെ പേർക്കു കോന്നൻ രാമൻനായരും ഗോവിന്ദൻ മാധവൻനായരുംകൂടി ചേർന്നു ൧൧൦ മകരം ൧൦-നു എഴുതിക്കൊടുത്തിരുന്ന നോട്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹർജിക്കാരൻ ആലപ്പുഴ മുൻസിഫ കോർട്ടിൽ ൧൧൧൬-ൽ ൨൩൮൫-ാംനമ്പരായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള അന്യായപ്രകാരം ഈടാക്കുവാനുള്ള രൂപ ൯൧. ഈടാക്കി എടുക്കുന്നതിന ഒരു സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കററു കൊടുക്കണമെന്നു ഹർജിക്കാരൻ ബോധിപ്പിച്ച ടി ഹർജി ൧൧൧൬ ആടി ൨൯-ാം-നു വിചാരണക്കു വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെപ്പററി തർക്കമോ ആക്ഷേപമോ ഉള്ള പക്ഷം വിചാരണദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു ഈ കോടതിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൧൧൬ ആടി ൩-നു. (ഉത്തരവിൻപ്രകാരം) ഹെഡ് ഗുമസ്ത (ഒപ്പ്).

NOTIFICATION.

Owing to the expansion of other Engineering activities the firm now doing business under the name and style of "Metropolitan Waterways and Sanitary Works" shall from 1st Chingom 1117 carry on business under the changed name and style of "Metropolitan Engineering Company". All the rights and liabilities of the former will automatically devolve upon the latter.

Trivandrum,
29th July 1941.

V. HARIHARA AIYAR,
Per pro the Metropolitan Waterways and Sanitary Works.

നോട്ടീസ്.

പെരുമ്പാവൂർ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ

൧൧൧൬-ൽ സക്സഷൻ നമ്പർ ൪.

ഹർജിക്കാരി, വെങ്ങോല പകുതി വെങ്ങോല കരയിൽ കളപ്പുര പുത്തൻപുരയിൽ താമസിക്കും ഇട്ടുമ്മാളി മകളു ഏലിയാമ്മ

(അഡ്വക്കേററു ടി. ഐ. മൈക്കിൾ)

എതൃകക്ഷി. ടി കരയിൽ കിടങ്ങേത്തു ചേന്നൻകുഴിയിൽ വർക്കിയുടെ മകളു ഏലി,

ടി എതൃകക്ഷിയെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

മേൽ നമ്പരിൽ ഹർജിക്കാരിയും ൧൧൧൪ മേടം ൨൭-ാംനു-ക്കു ൪൯൦-ാം നമ്പർ ആധാരത്തിൽ ഇന്ത്യാനാഷണൽ സിവിലിട്ടുള്ള ബാങ്കർ റബ്ബർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും ൧൬൯൨-ാം നമ്പർ ഷെയർ സർട്ടിഫിക്കററുപ്രകാരം ഈടാക്കുവാനുള്ള അവകാശപ്പെട്ട മുതലുകളും വസൂലാക്കി എടുക്കുവാൻ സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കററു കിട്ടണമെന്നു ടി ഹർജിക്കാരി അപേക്ഷിച്ചിരിക്കയാൽ അതിനെപ്പററി വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ ൧൧൧൬ കർക്കടകം ൩൧-ാംനു പകൽ ൧൧ മണിക്കു ഈ കോർട്ടു മുമ്പാകെ കക്ഷി നേരിട്ടോ ക്രമപ്രകാരം അധികാരപ്പെടുത്തിയ കോർട്ടു വക്കീൽ മുഖേനയൊ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൦-നു. (ഉത്തരവിൻപ്രകാരം) ഹെഡ് ഗുമസ്ത, (ഒപ്പ്).

I intend to move the Honourable High Court of Travancore that I may be declared an Advocate of the said High Court a month hence.

Chavarai, 20-12-1116. S. VELAYUDHAN NAIR, M. A., LL. B.

നോട്ടീസ്.

൧. തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റു തോട്ടത്തിലുള്ള നിൽപുള്ള ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ ൧൧൧൭-ാമാണ്ടത്തെ ആദായം കുത്തകപ്പാട്ടം ഈ ആഫീസിൽ വച്ചു ൧൧൧൬ കർക്കടകമാസം ൩൦-ാം-നു/൧൯൪൧ ആഗസ്റ്റ് ൧൫-ാം-നു വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്കു ലേലം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

൨. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു വിചാരിക്കുന്നവർ അഞ്ചു (5) രൂപാ ലേലത്തിനു മുമ്പു ഈ ആഫീസിൽ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ലേലത്തിനു ശേഷം ലേലം വിളിക്കാത്തവർ കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള തുക മടക്കി കൊടുക്കുന്നതും ആകുന്നു. ലേലം വിളിച്ചെടുത്തവർ അവരുടെ ലേലത്തുക ൧൧൧൭-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ൧൫-ാം തീയതിക്കകം ഈ ആഫീസിൽ ഒടുക്കേണ്ടതും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു തോട്ടത്തിലുള്ള ചെടികളെ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധനകളനുസരിച്ചു നടന്നുകൊള്ളാമെന്നു അവരുടെ ചെലവിന്മേൽ ഒരു ഉടമ്പടി എഴുതിക്കൊടുക്കേണ്ടതും ആണ്.

൩. ലേലം സ്ഥിരപ്പെട്ടു കിട്ടിയ കക്ഷികളും ൧൧൧൭-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ൧൫-ാം തീയതിക്കകം ലേലത്തുക ഒടുക്കുന്നതിലോ, ഉടമ്പടി എഴുതിക്കൊടുക്കുന്നതിലോ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അവരുടെ ലേലക്കാരന്റെ ഡിപ്പോസിറ്റുതുക സർക്കാരിലേക്കു മുതൽക്കൂട്ടുന്നതും ടിയാന്റെ പേരിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ ചെടികൾ വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു.

൪. ടി ചെടികളുടെ അനുഭവകാലം ൧൧൧൭-ാമാണ്ടത്തെ ... ഉണ്ടായിരിക്കയുള്ളു.

൫. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയേണ്ടുന്നവർ ഈ ആഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്.

ഗവർമെന്റ് ഗാർഡൻസ്,
തിരുവനന്തപുരം, ൧൧൧൬ കർക്കടകം ..-നു. ആന്നറി ഡയറക്ടർ, (ഒപ്പ്).

I intend to move the Honourable High Court of Travancore that I may be declared an Advocate of the said High Court a month hence.

Kottayam, 20-12-1116. N. N. NARAYANA PILLAI, B. A., B. L.

പഞ്ചാംഗം.

ഇംഗ്ലീഷ് മാസം.

൧൯൪൧ ആഗസ്റ്റ്.

മലയാളമാസം.
൧൧൧൬ കർക്കടകം.

തീയതി	തീയതി.	ആഴ്ച.	നക്ഷത്രം		തിഥി.		വിശേഷദിവസങ്ങൾ.
൯	൨൪	[illegible]	പൂ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൨൫.-നു ഏകാദശി.
൧൦	൨൫	[illegible]	ഉ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൨൬.-നു സ്വാമിപാദ
൧൧	൨൬	[illegible]	തി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	കം, ഇരുവാലിയ
൧൨	൨൭	[illegible]	അ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ശേഷി ഉപാകർമ്മം.
൧൩	൨൮	[illegible]	ചി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൨൭.-നു ഗായത്രീജ
൧൪	൨൯	[illegible]	പൂ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പം.
൧൫	൩൦	[illegible]	ഉ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
൧൬							

THE

TRAVANCORE

GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LXXVIII] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 31.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5TH AUGUST 1941. / 21ST KARKATAKAM 1116.

Department of Agriculture.

പരസ്യം.

കൊന്നി കൃഷിപാഠശാല തോട്ടത്തിലെ തെങ്ങുകളും താഴെ വിവരിക്കുന്നതുമായ ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽനിന്ന് ൧൧൧൭ ചിങ്ങമാസം ൧-ാം-മുതൽ കർക്കടകം ൩൧-ാംതീയതിവരെ ഒരുകൊല്ലത്തേക്കുള്ള അനുഭവം എടുക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ൧൧൧൬ കർക്കടകം ൩൧-ാം- വ്യാഴാഴ്ച പകൽ ൧൧ മണിക്ക് ൟ പാഠശാല ആഫീസിൽവച്ചു പരസ്യമായി ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നതാകുന്നു.

(൧) ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ൫ (അഞ്ച്) [illegible] നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(൨) ഏറ്റവും കൂടുതൽതുകയ്ക്കു വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെപേരിൽ [illegible] അവർകളുടെ [illegible] സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

(൩) കൂടുതൽതുകയ്ക്കു വിളിക്കുന്നവരുടെ നിരതദ്രവ്യം അവർ അടയ്ക്കേണ്ട തുകയിൽ വരവുവയ്ക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ഉടനെ തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

(൪) ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയതായി നോട്ടീസ്കിട്ടിയാൽ മൂന്നുദിവസത്തിനകം ലേലക്കാരൻ ലേലത്തുകയിൽ മൂന്നിലൊന്ന് [illegible] പാട്ടസംഖ്യയും ഒടുക്കി പാട്ടഉടമ്പടി എഴുതിവയ്ക്കേണ്ടതും ബാക്കി [illegible] ൧൧൧൭ [illegible] മാസം ൧൫-ാംതീയതിക്കകം ഈ ആഫീസിൽ ഒടുക്കി രസീതുവാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതുമാകുന്നു.

(൫) പാട്ടക്കാരൻ [illegible] വൃക്ഷങ്ങളിലെ ഫലങ്ങൾ [illegible] ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അറിവോടും സമ്മതത്തോടുംകൂടി [illegible] സ്വന്തചിലവിന്മേൽ [illegible] ആകുന്നു.

(൬) ലേലക്കാരൻ [illegible] പണം അടയ്ക്കാതെയും, ഉടമ്പടി എഴുതിവയ്ക്കാതെയും [illegible] പണം [illegible] സർക്കാരിലേക്കുണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങൾക്കും ലേലക്കാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും, [illegible] അതിന് അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പാഠശാലയാഫീസിൽനിന്നും അറിയാവുന്നതുമാണ്.

(൧)	തെങ്ങ്	൧൧	(൪)	പറങ്കിമാവ്	൧൦
(൨)	കമുക്	൧൬	(൫)	മുളകുകൊടി	൨
(൩)	പ്ലാവ്	൬	(൬)	മാവ്	൨

ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂൾ കോന്നി,
൧൧൧൬ കർക്കടകമാസം ൧൫-ാംനു.

ഹെഡ്മാസ്റ്റർ (ഒപ്പ്).

പരസ്യം.

തിരുവനന്തപുരം കടപ്പുറത്തു പൌൾട്രിഫാറത്തിലുള്ള താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരം പറയുന്ന കോഴികളെയും ഫാറത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളും മറ്റു സാമാനങ്ങളും ഈ വരുന്ന കർക്കടകമാസം ൨൭-ാംനു തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ൧൦ മണിമുതൽ താഴെപ്പറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾപ്രകാരം ലേലംചെയ്തു വിൽക്കുന്നതിനു തീർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ലേലം ൧൧ മണിവരെ നടത്തുന്നതാണ്.

(൧) അഞ്ചുരൂപാ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കുന്നവരെമാത്രമേ ലേലത്തിൽ ചേരാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളു. മുതലുകൾ വിളിച്ചെടുക്കുന്നവർ അടച്ചിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം ലേലത്തുകയിൽ മുതൽവയ്ക്കുന്നതും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ലേലംമുഴുവൻ അവസാനിച്ചാൽ തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമാണ്.

(൨) ഉപകരണങ്ങളേയും കോഴികളേയും മറ്റും ഒന്നായിട്ടോ, പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി ഗ്രൂപ്പുതിരിച്ചോ സൌകര്യംപോലെ ലേലംചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

(൩) മേൽപറഞ്ഞ തീയതിതന്നെ വില്പന മുഴുവൻ പൂർത്തിയാകാതെ വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്തദിവസങ്ങളിലും ആവശ്യംപോലെ മേൽപറഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയംതന്നെ ലേലം നടത്തുന്നതാണ്.

(൪) ലേലം ആരംഭിക്കുന്നതുമുതൽ അവസാനിക്കുന്നതുവരെ സ്ഥലത്തു ഹാജരായിരിക്കുന്ന ലേലക്കാരുടെ പൂർണ്ണസമ്മതം അപ്രകാരം ചെയ്യാതെ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതല്ല സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും മറ്റും കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന പരാതികൾ സ്വീകാര്യമല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(൫) കോഴികളെ ലേലത്തിനു പിടിക്കുന്നവർ അന്നത്തെ ലേലം അവസാനിച്ചാൽ ഉടൻതന്നെ ലേലത്തുക മുഴുവൻ കെട്ടിവച്ചു കോഴികളെ ഏറ്റുവാങ്ങി ഫാറത്തിൽനിന്നും ഉടൻതന്നെ മാറ്റിക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യാതെ വീഴ്ചവരുത്തുന്നതായാൽ ആ വക ലേലം റദ്ദുചെയ്തു വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യുന്നതും, അതിൽവച്ചു സർക്കാരിലേക്കുണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങളും ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നു തന്നെ കരക്കിരിവ ആക്ടനുസരിച്ചു ഈടാക്കുന്നതും മേലെഴുതിയാതൊരു ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(൬) ഉപകരണങ്ങളുടേയും മറ്റും ലേലം,ഡയറക്ടർ അവർകളുടെ അവസാനതീരുമാനത്തിനു വിധേയമാത്രം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്.

വിൽക്കപ്പെടുന്ന കോഴികളുടെയും മറ്റും പട്ടിക.

(൧)	റെയിഡ് ഐലണ്ട് റെഡ് പൂവൻകോഴി	എണ്ണം	൧൫ (പതിനഞ്ച്).
(൨)	ബ്ളാക്ക് മയിനാർക്കാ ടി	ടി	൧ (ഒന്ന്)
(൩)	റെയിഡ് ഐലണ്ട് പെട	ടി	൪൯ (നാല്പത്തൊമ്പത്)
(൪)	വൈറ്റ് ലഗോൺ ടി	ടി	൩ (മൂന്ന്).
(൫)	ബ്ളാക്ക് മയിനാർക്കാ ടി	ടി	൭ (ഏഴ്)
(൬)	റെയിഡ് ഐലണ്ട് (പ്രായപൂർത്തിവരാത്ത പെട)	ടി	൧൨ (പന്ത്രണ്ട്)
	ടി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ടി	ടി	൩൫ (മുപ്പത്തഞ്ച്)
(൭)	റാന്തൽ വിളക്ക്	ടി	൨ (രണ്ട്)
(൮)	മണ്ണെണ്ണത്തൊട്ടി	ടി	൧ (ഒന്ന്).
(൯)	ചെറിയ കൂട	ടി	൫ (അഞ്ച്)
(൧൦)	മൺവെട്ടി	ടി	൧ (ഒന്ന്)
(൧൧)	കുന്താലി	ടി	൧ (ഒന്ന്).
(൧൨)	ചെറിയ തകര	ടി	൩ (മൂന്ന്)
(൧൩)	കോഴികൾക്കു തീറ്റികൊടുക്കുന്നതിനുള്ള തകരപ്പാത്രങ്ങൾ.	ടി	൨൨ (ഇരുപത്തിരണ്ട്).
(൧൪)	തീക്കട്ട അടുപ്പ്	ടി	൨൨ (ഇരുപത്തിരണ്ട്)
(൧൫)	കോഴികളെ ചേക്കേറുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം വലുത്	ടി	൩ (മൂന്ന്).
(൧൬)	ടി ചെറുത്	ടി	൬ (ആറ്).
(൧൭)	Trap Nest	ടി	൪ (നാല്)
(൧൮)	Camponising set	ടി	൧ (ഒന്ന്).
(൧൯)	കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടച്ചുവളർത്തുന്ന കൂട് (Movable runs)	ടി	൩ (മൂന്ന്).

(൧൭)	ബ്രഷ്, പഴയതായുള്ള	ഷി	൧ (ഒന്ന്)
	ഷി പുതിയതായുള്ള	ഷി	൪ (നാല്)
(൧൮)	കോഴിപ്പുരകൾ (ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്കു കൊണ്ടുപോകാവുന്നവ)	ഷി	൩ (മൂന്ന്)
(൧൯)	[illegible] അടങ്ങുന്ന [illegible]	ഷി	൪ (നാല്)
	ഷി [illegible]	ഷി	[illegible]
(൨൦)	ത്രാസ്	ഷി	൧ (ഒന്ന്)
(൨൧)	Crater	ഷി	[illegible] (നാല്)

തിരുവനന്തപുരം,
൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൫-ാം൹.

എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള,
[illegible] സൂപ്രണ്ട്.

Leave of Absence.

Mr. G. Raghavan, Veterinary Inspector, Perumpavoor, is granted privilege leave for two months from the 11th Karkadagom 1116.

Office of the Director of Agriculture,
Trivandrum, 30th July 1941.

K. R. Narayana Aiyar,
Director of Agriculture.

THE
TRAVANCORE
GOVERNMENT GAZETTE

[Vol. LXXVIII] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5TH AUGUST 1941.
21ST KARKATAKAM 1116.

Anchal Department

NOTICE.

It is hereby notified that a departmental Anchal Office in the name of the "Museum Anchal Office" has been opened near the New Government Office Buildings near the Museum, Trivandrum, with effect from the 1st Karkatakam 1116.

തിരുവനന്തപുരത്ത് മ്യൂസിയത്തിനടുത്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പുതിയ ഗവർമ്മെന്റ് ആഫീസ് കെട്ടിടങ്ങൾക്കു സമീപം മ്യൂസിയം അഞ്ചലാഫീസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റൽ അഞ്ചലാഫീസ് ൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧-ാം തീയതി മുതൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

P. A. KASIM,
Anchal Superintendent.

Office of the Anchal Superintendent,
Trivandrum, 15-12-1116.

NOTICE.

It is hereby notified for the information of the public that a hanging letter box has been placed in front of the Principal Port Office, Alleppey, with effect from 4-12-1116. The letter box has been arranged to be cleared daily at 3·35 P. M. from the Alleppey Anchal Office.

൧൧൧൬ കർക്കടകം ൪-ാം തീയതി മുതൽ ആലപ്പുഴ പ്രിൻസിപ്പൽ പോർട്ടാഫീസിന്റെ മുൻവശത്തു ഒരു തൂക്കുപെട്ടി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ പെട്ടി ദിവസംതോറും ഉച്ചക്കു പിൻപു ൩-൩൫ നു ആലപ്പുഴ അഞ്ചലാഫീസിൽനിന്നും ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനു ഏർപ്പാടു ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം ഇതിനാൽ പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

P. A. KASIM,
Anchal Superintendent.

Office of the Anchal Superintendent,
Trivandrum 14th Karkatakam 1116.

NOTICE.

It is hereby notified for the information of the public that a hanging letter box has been placed at the Bala Jana Sakhyam M. M. School, Keekozhur with effect from 26th Mithunam 1116 and the same has been arranged to be cleared daily at 12·30 P. M. by the Ayroor-Keekozhur Runner.

൧൧൧൬-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം ൨൬-ാംനു മുതൽ കീഴക്കൂർ ബാലജനസഖ്യം എം. എം. സ്കൂളിൽ ഒരു എഴുത്തുപെട്ടി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതും പെട്ടി ദിവസേന ഉച്ചക്കു ൧൨.൩൦-നു അയിരൂർ കീഴക്കൂർ റണ്ണർ മുഖാന്തിരം ഇളക്കപ്പെടുന്നതുമാകുന്നതുമായ വിവരം ഇതിനാൽ പൊതുജനങ്ങളെ അറിവിനായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Office of the Anchal Superintendent,
Trivandrum, 15th Karkadagom 1116.

(Sd.)
Anchal Superintendent.

NOTICE.

The following unserviceable articles will be sold in public auction at the Anchal Superintendent's Office Stores at 2 P. M. on 30th Karkatakam 1116.

Each bidder will have to deposit an earnest money of B. Rs. (5) five which will be returned immediately if the bid be unsuccessful. The successful bidder will have to pay up the whole amount including the earnest money on the spot, and remove the articles immediately. In the event of failure to pay up the amount, the articles will be reauctioned at the risk of the original bidder, and the loss, if any, will be recovered from him; and he will not be entitled to get any gain that may accrue by the reauction.

List of unserviceable articles.

1.	Big bags	17	13.	Wooden box	2
2.	Medium bags	142	14.	Anchal map	3
3.	Small bags	56	15.	Granite weights	6
4.	Leather money bags	7	16.	Sign boards	3
5.	Anchal Man's leather bags	18	17.	Clock and timepice stand	3
6.	Belts	18	18.	Small chair	1
7.	Table light	1	19.	Money purse	1
8.	Hanging light	1	20.	Net money bag	1
9.	Lantern	9	21.	Bamboo mat thatties	2
10.	Hanging letter boxes	6	22.	Pulley	1
11.	Chairs	3	23.	Wire netting with planks to fix them	8
12.	Stool	2			

താഴെ ലിസ്റ്റിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉപയോഗമില്ലാത്ത പഴയ സാമാനങ്ങളെ അഞ്ചൽസൂപ്രണ്ടാഫീസ് സ്റ്റോറിൽവച്ച് ൧൧൧൬ കർക്കടകം ൩൦-ാംനു പകൽ ൨ മണിക്കു ലേലത്തിൽ വില്ക്കുന്നതാകുന്നു.

ഓരോ ലേലക്കാരനും വിളിക്കുന്നതിനുമുൻപായി (൫) ബ്രിട്ടീഷ് രൂപാ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടേണ്ടതും ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്താത്തപക്ഷം ആ രൂപാ ഉടനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു. സ്ഥിരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ലേലക്കാരൻ ഉടൻതന്നെ നിരതദ്രവ്യം ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻതുക കൊടുത്തു സാമാനങ്ങളെ മാററിക്കൊള്ളേണ്ടതുമാണ്. അങ്ങിനെ ഉടൻതന്നെ വിലകൊടുക്കാതെയിരുന്നാൽ സാമാനങ്ങൾ ആദ്യലേലക്കാരൻെറ ഉത്തരവാദത്തിന്മേൽ വീണ്ടും ലേലം വിളിക്കപ്പെടുന്നതും അതിനാൽ വല്ല നഷ്ടവും ഉണ്ടാവുന്നതായാൽ അതു അയാളുടെ പക്കൽനിന്നും ഈടാക്കുന്നതും എന്നാൽ വീണ്ടും ലേലം വിളിക്കുന്നതിനാൽ ഏതെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടായാൽ ആയതിനു അയാൾക്കു അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

സാമാനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്.

(൧)	വലിയ ബേഗ	൧൭	(൧൩)	മരപ്പെട്ടി	൨
(൨)	ഇടത്തരം ബേഗ	൧൪൨	(൧൪)	അഞ്ചൽ പടം	൩
(൩)	ചെറിയ ബേഗ	൫൬	(൧൫)	കരിങ്കൽപടി	൬
(൪)	തുകൽപണസഞ്ചി	൭	(൧൬)	മരത്തിൽബോർഡ്	൩
(൫)	അഞ്ചലോട്ടക്കാരുടെ തുകൽബേഗ	൧൮	(൧൭)	ക്ലോക്കിനും ടൈംപീസിനും സ്റ്റാൻഡ്	൩
(൬)	ബെൽററ്	൧൮	(൧൮)	ചെറിയ കസേര	൧
(൭)	മേശവിളക്ക്	൧	(൧൯)	പണസഞ്ചി	൧
(൮)	തൂക്കുവിളക്ക്	൧	(൨൦)	വലസഞ്ചി	൧
(൯)	റാന്തൽ	൯	(൨൧)	പരമ്പുതട്ടി	൨
(൧൦)	തൂക്ക് എഴുത്തുപെട്ടി	൬	(൨൨)	കപ്പി	൧
(൧൧)	കസേര	൩	(൨൩)	കമ്പിവല (ചേർത്തുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തടിസഹിതം	൮
(൧൨)	സ്ററൂൾ	൨			

P. A. Kasim,
Anchal Superintendent.

NOTICE.

It is hereby notified for the information of the public that a hanging letter box has been placed at the Hindava Sthree Samajam Office at Mathilbhagom with effect from 1st Karkatakam 1116. The box has been arranged to be cleared daily at 4.45 P. M. by the Niranam—Thiruvalla Runner.

൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧-നു-മുതൽ മതിൽഭാഗത്തുള്ള ഹിന്ദവസ്ത്രീസമാജം ആഫീസിൽ ഒരു തൂക്കുപെട്ടി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പെട്ടി ദിവസേന വൈകുന്നേരം ൪-൪൫-ന് നിരണം-തിരുവല്ലാ ഓട്ടക്കാരനാൽ തുറക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

Office of the Anchal Superintendent,
Trivandrum, 17th Karkadagam 1116.

P. A. Kasim,
Anchal Superintendent.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th August 1941. / 21st Karkatakam 1116.

Co-operative Department.

നോട്ടീസ്.

[illegible]

അലമാരി ൧ (പഴയത്)

മേശ ൧

കസേര ൧

Office of the Liquidation Inspector of
Co-operative Societies Kottarakkara
11th Karkatakam 116/26th July 1941.

P. K. Narayana Pillai,
Liquidation Inspector.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

VOL. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 31.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5TH AUGUST 1941.
21ST KARKATAKAM 1116.

Devaswom Department.

ആലുവാ ഗ്രൂപ്പ് ദേവസ്വം സൂപ്രണ്ടാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ഈ ഗ്രൂപ്പിൽചേർന്ന ഒന്നാം ദേവസ്വങ്ങളിൽ നിത്യനിദാനം, മാസവിശേഷം, ആട്ടവിശേഷം, ഉത്സവം മുതലായ അടിയന്തരങ്ങൾക്ക് അകത്തേപടിത്തരം, പുറത്തേപടിത്തരം വകക്ക് ൧൧൧൭-ാമാണ്ടു ഒന്നാംതരം ചേർത്തിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിൻപടിയുള്ള സാമാനങ്ങൾ കണക്കു കൊടുത്തു ഏറ്റു ഏല്പിക്കുന്നതിനു ൧൧൧൬ മേടം ൨൮-ാംനു-ലെ ഗസറ്റിൽ ദേവസ്വം ... ഡിസ്ട്രിക്ട് ദേവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ കമ്മീഷണരാഫീസിൽനിന്നും പ്രസിദ്ധംചെയ്തിട്ടുള്ള ... നിബന്ധനകളനുസരിച്ച് ൧൧൧൬ കർക്കടകം ൩൧-ാംനു പകൽ ൧൨ മണിക്കു ... വെച്ച് ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ടെണ്ടർകാരൻ ഉൾപ്പെടെ ലേലത്തിൽ ചേരുന്ന മാത്രമല്ല ഓരോ ദേവസ്വത്തിലെ കണക്കു ൧൦ ക്ക. രൂപ നിരതദ്രവ്യം ഹാജരാക്കേണ്ടതാകുന്നു.

കണക്ക് ഏറ്റുകൊള്ളുന്നവർ ലേലം അനുവദിച്ച് വിവരം അറിയിക്കുന്നതോടെ ൧൦൦-ക്ക ൧൦ വീതമുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റ് വെക്കേണ്ടതാണ്.

ലേലം ഈ ഓഫീസിൽ അനുവദിക്കുന്ന ... ഉടൻതന്നെ ആ കണക്കു ... ഡിപ്പോസിറ്റിൽ ... സംഖ്യ നിരതദ്രവ്യം ഉൾപ്പെടെ ഹാജരാക്കേണ്ടതും ലേലത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ഉടനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ആകുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരം അറിയണമെന്നുള്ളവർ ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

സൂപ്രണ്ട്, (ഒപ്പ്).

പറവൂർ,
൧൧൧൬ കർക്കടകം ൨൧-ാംനു.

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	.	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	..	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	[illegible]	...	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	[illegible]	...	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	...	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...

[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	...	...	...	[illegible]	...	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	...	...	...	[illegible]	...	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	...	...	...	[illegible]	...	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	...	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	...	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	...	...	...		...	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	...	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	...	...	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	[illegible]	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	...	...	...	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

ലിസ്റ്റ്—(തുടർച്ച.)

സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്	തിരുവിതാംകൂർ വാരസഭ വക	ശ്രീമാൻ [illegible]	ശ്രീമാൻ ചെമ്പോഴിക്കൽ	ശ്രീമാൻ തമ്പുരാക്കി	ശ്രീമാൻ [illegible]	ശ്രീമാൻ പകരപ്പള്ളി	ശ്രീമാൻ നാനികുളങ്ങര	ശ്രീമാൻ വെട്ടത്തുമഠം	ശ്രീമാൻ [illegible]	ശ്രീമാൻ ഇരവി പുരം	ശ്രീമാൻ നാരാണ [illegible]
ചമ്പ് എണ്ണം	[illegible]	...	...	...	[illegible]	...	...	...	...	...	...
കരിങ്ങ ടി	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
ചപ്പ്ടകവള്ളം ടി	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...	...	...	...	...	...
വിളമ്പുകലം ടി	[illegible]	...	...	[illegible]	...	[illegible]	...	...	...	...	...
ചട്ടി ടി	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]		...	...	...	...	...
ചിരട്ടത്തവി ടി	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	...	...
കയറുമുറി ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	...	...	...	...	...	...
പപ്പടപ്പാൽ ഇടങ്ങഴി	[illegible]	[illegible]	...	...	[illegible]	...	...	...	[illegible]	...	...
വെള്ളിച്ചെണ്ണ ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]
വാഴയില എണ്ണം	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...
കരിപ്പും ടി	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...
തിരുളില പലം	...	[illegible]	[illegible]	...	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...
കരിക്ക എണ്ണം	...	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	...	...	[illegible]	...	...
തിരിനൂൽ പലം	...	[illegible]	...	...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...
വെല്ലം ഇടം	...	[illegible]	...	...	[illegible]	[illegible]	...	...	...	[illegible]	...
സാമ്പ്രാണി പലം	...	[illegible]	...	...	[illegible]	...	...	...	...	...	...
പനിനീർ കുടം	...	[illegible]	...	...	...	...	...	...	...	...	...
അകിൽ പലം	...	[illegible]	...	...	...	...	...	...	...	...	...
കുങ്കുമപ്പൂവ് കഴഞ്ച്	...	[illegible]	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ഭസ്മ പിടി	...	[illegible]	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ഇഞ്ചി പലം	...	[illegible]	...	...	[illegible]	...	...	...	[illegible]	...	...
എള്ള് ഇടങ്ങഴി	...	[illegible]	...	...	...	...	...	...	...	...	...
കുടുക്കട എണ്ണം	...	[illegible]	...	...	[illegible]	...	...	...	...	...	...
കരിങ്കൽകല ടി	...	[illegible]	...	...	...	...	...	...	...	...	...

കവപ്പം എണ്ണം	...	൨	...	...	...	...	...	...	...	...	...
കമ്പക്കായ ...	...	൪	൪	...	...	...	...	...	...	...	...
അടയ്ക്കാക്കുല	...	൨	...	...	...	...	...	...	...	...	...
പുഴുക്കലരി പറ	...	൪൨	൨ ഇടങ്ങഴി ൯ അര	൨ ഇടങ്ങഴി ൩ അര	൪൨ ഇടങ്ങഴി ൩ ൭	ഇടങ്ങഴി ൩	൭ ഇടങ്ങഴി ൨ അ	...	...	...	...
ഗോതമ്പ് ഇടങ്ങഴി	...	൩൭	...	...	...	...	...	...	...	...	...
പടവലങ്ങാ എണ്ണം	...	൰൦൦	൨൦	൭൦	൭൫	൰൨൦	...	...	...	...	...
...ങ്ങായ് ...	...	൰൦൦	..	൨൬	...	...	...	...	...	...	...
...ക്കി	...	൬	...	൰	൨	൨	൩	...	൰൨	...	...
...എണ്ണം	...	...	൨	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	൨	...	...	...	...	...	...	...
... ഇടങ്ങഴി	...	...	...	൪൦ൻ	അരയ്ക്കാൽ	അര	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	൰	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	൰	൪	...	...	...	...	...
... ഇടങ്ങഴി	...	...	...	...	കാലംശത്തിൽ	...	...	കാൽ	...	...	...
... എണ്ണം	...	...	..	...	൰൦	...	...	...	...	...	...
... ഇടങ്ങഴി	...	...	...	..	൪	൩	...	...	...	...	...
...	..	...	...	...	൰	...	...	...	...	...	...
... പറ	...	...	...	...	...	൫	...	...	...	...	...
... എണ്ണം	...	...	...	...	...	൰	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	൩	...	...	...	...	...
... എണ്ണം	...	...	...	...	...	...	...	൰	൰	...	...
...	...	..	...	...	...	...	൩	൩	൩	...	..
...	...	...	...	...	...	...	൩	൰	൩	...	...
... എണ്ണം	...	...	...	...	...	...	൪	൪	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	൪൨	൰൨	൰൨	...	...
... കെട്ട്	...	...	...	...	...	...	...	൨	...	...	...
... ഇടങ്ങഴി	...	...	...	...	...	...	...	൪	...	...	...
... എണ്ണം	...	...	...	...	...	...	...	൰൨	...	...	...
... എണ്ണം	...	...	...	...	...	...	...	...	൨	...	...

തൃക്കാരിയൂർ ഗ്രൂപ്പ് ദേവസ്വം സൂപ്രണ്ടാഫീസിൽനിന്നും ൧൦൭൭-ലെ ൩-ം ആക്ടിലെയും ൧൦൯൭-ലെ ൧൧-ം ആക്ടിലെയും ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട

൧൦൯൬-ലെ ൧൨-ം ആക്ട് ൩൭-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു

പി. ഡി. പെരുമ്പാവൂർ ദേവസ്വത്തിലേക്കു കുടിശ്ശികതീർക്കേണ്ടവരുടെ താഴെ പട്ടികയിൽപറയുന്ന വസ്തുക്കളെ ജപ്തിചെയ്തു പെരുമ്പാവൂർ ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിന്റെ മി പ്പാർട്ടുവന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിനെ ടി. ദേവസ്വംകച്ചേരിയിൽവച്ചു പട്ടികയിൽപറയുന്ന തിയതികളിൽ ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽതുക വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ ൧൦൦-നു ൧൦ വീതമുള്ള തുക ഉടനെയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകവും കെട്ടേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആവർത്തിച്ച ലേലംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതും അതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം മുതൽ വകക്കാരനിൽനിന്നും കരവഴിപ്പിരിവു ആക്റ്റിൻപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും അവസാനലേലത്തിൽ കൂടുതൽവന്നാൽ ആയതിനു അവർക്കു അവകാശമില്ലാത്തതും ആകുന്നു. കൂടാതെ ലേലത്തിനുവച്ചിരിക്കുന്നവർ ആയതു ഉള്ളതുപോലെ വാങ്ങുന്നതാകുന്നു. ലേലം കഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരൻ പണം കെട്ടാമെന്നതാണെന്നാൽ ആയതു ഈ ആഫീസിൽതന്നെ കെട്ടേണ്ടതും വേറെ സ്ഥലത്തു കെട്ടാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

തൃക്കാരിയൂർ
൧൧൧൩ കർക്കടകം ൯—ാം-

എൻ. പത്മനാഭപിള്ള,
ദേവസ്വം സൂപ്രണ്ട്.

൧൧൧൩-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം ൩൦-ാം തീയതി ൧൧ മണിയ്ക്കുമേൽ ലേലം. —

പട്ടിക.

ക്രമ നമ്പർ	ജപ്തി നമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്	നിലമോ പുരയിടമോ എന്നു	കുടിശ്ശിക തുക രൂ.	ച.	കാ.	ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ സർവേ നമ്പർ	സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ	ലായർ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	നെല്ല് പറ	ഇട.	പണം രൂ.	ച.	കാ.	ഇനം
൧	൧൪൨	പാറയിൽ മുള്ളയിടം കുമാരൻനാരായണൻ കർത്താ	പുരയിടം	൧	൨൪	൦	൨൧൩	൪	...	൧	൧൫	...	...	൧	൫	...	ദേവസ്വംപാട്ടം
൨	൨൧൫	പുത്തൻകുടിയിൽ പാർക്കും വല്ലപ്പള്ളി ഔലി മരക്കാർ	നിലം	൧൧	൮	...	൧൪൨	൩	...	...	൯൪	൧൫	൯⅞	...		൨	ദേവസ്വംപാട്ടം
൩	൧൩൪	വാഴപ്പനായിൽ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ പാറുക്കുട്ടിയമ്മ	നിലം	൭	൧൨	൧൦	൨൩൨	൪	...	...	4⅜	൩	...	...	...	൪	ദേവസ്വംപാട്ടം
൪	൪൩	തണ്ടാടിപ്പുതുമന ചെറുകാരൻ പരമേശ്വരൻകർത്താ	നിലം	൯	൮	൧൨	൩൬൨	൧ ൨	...	...	൯൦	൬	൬	...	...	...	ദേവസ്വംപാട്ടം
൫	൨൩൮	പെട്ടിക്കനാക്കുടി പത്രോസ് ഔസേപ്പ്	നിലം	൨൨	൯	൧൪	൨൧൯	൮	...	൧	൨൧	൧൯	൧൩⁄൪	...	...	...	ദേവസ്വംകാണം
൬	൨൬	ചായിൽ പൗലോസ് കുഞ്ഞൂട്ടികുടിയാൻ മത്തായി പത്രോസ്	നിലം	൧൭	൧	൬൪	൩൧൦	൧൭	വി	൧	൪൧	൬	൬	...	..	...	ദേവസ്വം
൭	൬൭	പുത്തൻവീട്ടിൽ മാത്തു ഔസേപ്പ് പേരിൽ കല്ലുപുരക്കൽകാർത്ത്യായനിപിള്ള	നിലം	൧൩	൨	൮	൩൧൦	൧൭	വി	൨	൧൧	൧൫	൪	...	...	...	ടി
				൬	൫	൯	൩൨൯	൧	...	൧	൩൨	...	...	൪	൬	...	ടി
൮	൧൮൪	പടക്കകുടി മീതിയൻ മരയ്ക്കാർ	പുരയിടം														
൯	൧൧	അമ്പലപ്പള്ളി വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദപ്പേരിൽ അമ്മുക്കുട്ടിഅമ്മ	നിലം	൧൦	൨	൧൧	൩൬൨	൯	ഏ	...	൨൧	൧	൧	...	...	...	ടി
൧൦	൧൦൧	ഉഴക്കാടൻ പണിക്കരുകുടി അയ്യപ്പൻ	നിലം	൩	...	൧൦	൪൮൧	൪	...	...	൨൯	൧	൧⅞	...	...	...	ടി

തക്കാരിയൂർഗ്രൂപ്പ് ദേവസ്വം സൂപ്രണ്ടാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട താഴെ വിവരിക്കുന്ന ദേവസ്വങ്ങളിലെ ശാന്തിക്കാരന്റെ [illegible] ൧൧൧൬ കർക്കടകം [illegible] തീരുന്നതാകയാൽ ൧൧൧൭ ചിങ്ങം [illegible] മുതൽ [illegible] കാലത്തേക്കു ആളെ നിയമിക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ശമ്പളം മുതലായതിന്റെ വിവരം ബി. പട്ടികയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ഇതിലേക്കു ആരെയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എ. ഫാറപ്രകാരം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതും അപേക്ഷയോടുകൂടി ൧൧൧൬ കർക്കടകം [illegible] ഉണ്ടായിട്ടുള്ള [illegible] വകുപ്പിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ജി. ഓ. വിനോടു അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഫാറപ്രകാരം [illegible] ഉള്ളടക്കത്തിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷഫാറത്തിൽ [illegible] കാളങ്ങളിൽ ഇല്ലാപ്പത്ര പകർപ്പും വ്യക്തമാക്കപ്പെട്ടിരി ക്കണം.

അപേക്ഷകൾ ൧൧൧൬ കർക്കടകം [illegible] തീയതിക്കകം ഈ ആഫീസിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം നേരിട്ടു ബോധിപ്പിക്കുകയോ അഞ്ചൽവഴിക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അയക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞും ഫാറപ്രകാരം അല്ലാതെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റു കൂടാതെയും വരുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

തക്കാരിയൂർ,
൧൧൧൬ കർക്കടകം [illegible].

എൻ. [illegible],
ദേവസ്വം സൂപ്രണ്ട്.

എ ഫാറം.

അപേക്ഷകന്റെ പേര്	സ്വദേശം	ഇപ്പോഴത്തെ മേൽവിലാസം	വയസ്സ്	മതിയായ വിദ്യാഭ്യാസം	മുൻപു ശാന്തിയായിരുന്ന: ദേവസ്വം	മുൻപു ശാന്തിയായിരുന്ന: കാലം	ശാന്തിക്കുള്ള പരിചയം	ഹാജരാക്കിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരം: ഒന്നാമത്തെ	ഹാജരാക്കിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരം: മറ്റുള്ളവ	അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ്	റിമാർക്ക്

ബി ഫാറം.

നമ്പർ	ദേവസ്വം	ഉദ്യോഗത്തിന്റെ പേര്	ശമ്പളം പ്രതിമാസം: രൂ.	ശമ്പളം പ്രതിമാസം: ച.	ശമ്പളം പ്രതിമാസം: കാ.	കൈനീട്ടം	ബ്രഹ്മസ്വം	കരാറിന്റെ കാലാവധി	ഏതു വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടവരെന്ന്	റിമാർക്ക്
൧	[illegible]	ശാന്തി	൩	൧൪	...	...	...	൧൧൧൭ മുതൽ ൩ കൊല്ലം	മലയാള ബ്രാഹ്മണരോ എമ്പ്രാന്തിരിമാരോ	ഒരു ശാന്തിക്കാരൻ
൨	ചാലപ്പുറം	ടി	൩	൧൪	...					

പത്മനാഭപുരം ഗ്രൂപ്പുദേവസ്വം സൂപ്രണ്ടാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ദേവസ്വങ്ങളിൽ ൧൧൧൭-ാമാണ്ടത്തേക്കു നടത്തേണ്ടതായ മെയിന്റനൻസ് പണികൾ [illegible] കെട്ടിടങ്ങളിൽ [illegible], നന്ദാവനം, വാഹനം അറ്റകുറ്റം, പെയിന്റിംഗ് മുതലായ [illegible] താഴെയുള്ള എല്ലാവേലകളും കൺട്രാക്ട് കൊടുത്തു നടത്തുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി വേലകൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്താൻ സമ്മതമുള്ളവർ ൧൧൧൭-ലെ ദേവസ്വം ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റു ഷെഡ്യൂൾ റേറ്റിൽ [illegible] ഏതുവിധം കുറച്ചു നടത്താമെന്നുള്ളതിലേക്കു താഴെപറയുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചു ടെൻഡർ [illegible] [illegible] ൧൧൧൭ ചിങ്ങമാസം [illegible] ൧൧ മണിക്കകം ഈ ആഫീസിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം രേ രിട്ടോ അഞ്ചൽവഴിക്കോ അയച്ചുതരേണ്ടതും യാതൊരു കാരണവശാലും അന്നേദിവസം പകൽ ൧൧ മണിക്കു മേൽ ഹാജരാക്കുന്ന ടെൻഡറുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതും പകൽ [illegible] ഹാജരുള്ള ടെൻഡറുകൾ പൊട്ടിക്കുന്നതാകുന്നു.

(൨) ആകപ്പാടെ ദേവസ്വങ്ങളിൽ നടത്താനുള്ള വേലകളെ പ്രവൃത്തിയുടെ സൌകര്യത്തിനുവേണ്ടി ഏതാനും സബ്ഗ്രൂപ്പുകളെ ഒന്നിച്ചുചേർത്തു ലാട്ടുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ലാട്ടുകൾ ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകമായി ലാട്ടുകൾക്കു ടെണ്ടർ കൊടുക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഓരോ ലാട്ടിലുൾപ്പെട്ട സബ്ഗ്രൂപ്പുകളുടെ വിവരം ഇതോടുകൂടി കാണിക്കുന്ന പട്ടിക താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

(൩) ഓരോ ലാട്ടിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ടെണ്ടറുകൾ അയക്കേണ്ടതും ഓരോ ടെണ്ടറിനും (൫൦) അൻപതു രൂപാ വീതം നിരതദ്രവ്യം ഖജാനാവിലൊ ട്രഷറിയിലൊ അടച്ചതിനുള്ള ചെല്ലാൻ രസീതു ഹാജരാക്കേണ്ടതും ടെണ്ടറിന്റെ പുറത്തു കക്ഷിയുടെ പൂർണ്ണമായ പേരും മേൽവിലാസവും ഏതു ലാട്ടിലേക്ക് എന്നു വിശദമായി വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതും മേൽവിലാസം തികച്ചില്ലാതെ വരുന്ന ടെണ്ടറുകൾ തള്ളപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(൪) യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ ഏതെങ്കിലും ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്നതിനോ നിഷേധിക്കുന്നതിനോ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിനു അധികാരമുള്ളതുമാകുന്നു.

(൫) അനുവാദം വന്നതിന്മേൽ സ്വീകരിക്കാത്ത ടെണ്ടർകാരുടെ നിരതദ്രവ്യം തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതും സ്വീകരിച്ച ടെണ്ടർകാരൻ അനുവദിച്ചവിവരം തെര്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരായി പട്ടപ്പുകരമുള്ള ഉടമ്പടി എഴുതിവയ്ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

(൬) കൺട്രാക്ടർ അനുവദിച്ചവിവരം തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുമ്പ് അതിന്റെ പിഴവുകളെ ഉടമ്പടിയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതിനുള്ളം ഉടമ്പടി വയ്ക്കാതെയോ ഉടമ്പടി വച്ചതിന്മേലം അതിലെ വ്യവസ്ഥക ളനുസരിച്ചു വേലനടത്താതെയോ വീഴ്ച വരുത്തുന്നപക്ഷം കൺട്രാക്ട് റദ്ദുചെയ്തു അനുവദിച്ചു ടെണ്ടർ ചെയ്ത മറ്റൊരാളിൽ ഏർപ്പാടുചെയ്തോ വേലകൾ നടത്തിക്കുന്നതും അതിൽ വച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യ കൺട്രാക്ടറുടെ ഡെപ്പാസിറ്റിൽനിന്നും ഈടാക്കുന്നതും അതു മതിയാകാതെ വന്നാൽ ടിയാന്റെ സകല സ്വത്തുക്കളിൽനിന്നും റവന്യൂ കുടിശ്ശിഖ പ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആയതിനെപ്പറ്റി ടിയാന് ആവലാതിയില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(൭) സാധാരണയായി എല്ലാ വേലകളും കൺട്രാക്ടർ തന്നെ നടത്തിക്കുന്നതാണെങ്കിലും കൺട്രാക്ടർ സ്ഥലത്തില്ലാത്ത കൺട്രാക്ടറെക്കൊണ്ട് തൃപ്തികരമായി വേല നടത്തിക്കാൻ സാധിക്കയില്ലെന്നോ കൺട്രാക്ടറെ തെര്യപ്പെടുത്തി വേലനടത്തിക്കാൻ സാവകാശമില്ലെന്നോ തോന്നുന്നപക്ഷം മറ്റുവിധത്തിൽ വേലനടത്തിക്കുന്നതിനു ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിനു അധികാരമുള്ളതും ആയതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു പരാതിപ്പെടുവാൻ കൺട്രാക്ടർക്കു അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(൮) ഓരോ ഏറ്റവേലയും ദേവസ്വം ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ ൧൧൦൯-ലെ സ്റ്റാന്റിംഗ് ഓർഡർ പ്രകാരം ഡെപ്പാസിറ്റിനും മറ്റും നിബന്ധനയും അനുസരിച്ചു നടത്തിപ്പാനുള്ളതാകുന്നു.

(൯) കൂടുതൽ വിവരം അറിയേണ്ടതാവശ്യമുള്ളവർ ആഫീസുസമയങ്ങളിൽ ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളേണ്ടതാണ്.

തിരുവനന്തപുരം,
൧൧൧൫ കർക്കടകം ൧൫-ാം൹.

പി. കുമാരൻനായർ,
ദേവസ്വംസൂപ്രണ്ട്.

ലാട്ടുവിവരം കാണിക്കുന്ന പട്ടിക.

ജോലിവിവരം	ലാട്ടു നമ്പർ	ലാട്ടിന്റെപേര്	ലാട്ടിലുൾപ്പെട്ട സബ്ഗ്രൂപ്പുകൾ
എ. ചില്ലറകെട്ടിടം പണി അറ്റകുറ്റം മെയിന്റനൻസു കെട്ടിടംമേച്ചിൽ ഉത്സവ മരാമത്തുകൾ മുതലായവ (പ്രത്യേക ലാട്ടുകൾ)	൧	തിരുവട്ടാർ	തിരുവട്ടാർ പൊന്മന, തിരുനന്തിക്കര കുളിയൽ, കന്നിക്കര
	൨	നീലകണ്ഠസ്വാമി കോവിൽ	നീലകണ്ഠസ്വാമി കോവിൽ രാമസ്വാമി കോവിൽ തോവാളക്കട്ട വെള്ളിമല മേക്കോടു പന്നിപ്പാകം
	൩	മണ്ടക്കാട്	മണ്ടക്കാട്ട മാത്താണ്ഡപുരം അറുമ്പാൾ കോവിൽ തലക്കുളം. കണവിള കരുങ്കൽ
	൪	തിരുവിതാംകോട്	തിരുവിതാംകോട വർമ്പല്ലഗ്രോക്കു, കേരളപുരം ഇപ്പുണിയാട ഇല്ലിപ്പ തിരുപ്പതി കരികൾ
ബി. മേൽപ്പാത്രം സംബന്ധം അറ്റകുറ്റം, ഇരുമ്പുപൊട്ട് വാഹനംവേല പെയിന്റിംഗ് പുത്തരിപ്പുവേല മുതലായവ (പ്രത്യേകം ലാട്ടുകൾ)	൧	തിരുവട്ടാർ	തിരുവട്ടാർ, ഇല്ലിപ്പ, തിരുവമ്പു, പൊന്മന, തിരുനന്തിക്കര കുളിയൽ കന്നിക്കര, നീലകണ്ഠസ്വാമി കോവിൽ, രാമസ്വാമി കോവിൽ, തോവാളക്കട്ട, വെള്ളിമല, മേക്കോടു
	൨	മണ്ടക്കാട്	മണ്ടക്കാട്, മാത്താണ്ഡപുരം, തലക്കുളം, പന്നിപ്പാകം, കരുങ്കൽ കണവിള അറുമ്പാൾകോവിൽ, തിരുവിതാംകോട്, വർമ്പല്ലഗ്രോക്കു, കേരളപുരം, ഇപ്പുണിയാട് കരികൾ.

എ. ബി. പ്രത്യേകം ലാട്ടുകളാകുന്നു.

ചെങ്കോട്ട ഗ്രൂപ്പുദേവസ്വം സൂപ്രണ്ടാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപെട്ട താഴെ വിവരിക്കുന്ന ചെറിയ ദേവസ്വങ്ങളിലെ ശാന്തിക്കാരുടെ കാലാവധി ഇതോടു അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി തീരുന്നതിനാൽ ൧൧൧൭ ചിങ്ങം ൧-ാം-തീയതി മുതൽ മൂന്നു കൊല്ലത്തേക്കു ആളെ നിയമിക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശമ്പളം അനുഭവം മുതലായതിന്റെ വിവരം ബി പട്ടികയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ഇതിനുകീഴെ അടിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എ ഫാറപ്രകാരം അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷകന്മാർ ൧൧൧൬ [illegible] ഉണ്ടായിട്ടുള്ള [illegible] നമ്പർ ദേവസ്വം വിളംബരത്തിൽ [illegible] വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ജി, ഗ്രേഡിനോടു അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഫാറപ്രകാരം യോഗ്യതയ്ക്കും നല്ലനടത്തയ്ക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാണ്.

അപേക്ഷഫാറത്തിൽ [illegible] കോളങ്ങളിൽ ഉള്ളടക്കം [illegible] വ്യക്തമായി [illegible] ചേർത്തിരിക്കണം.

അപേക്ഷകൾ ൧൧൧൬ കർക്കടകം [illegible] -ാംതീയതിക്കകം ഈ ആഫീസിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം നേരിട്ടു ബോധിപ്പിക്കുകയോ അഞ്ചൽമാർഗ്ഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അയക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അവധികഴിഞ്ഞും ഫാറപ്രകാരം അല്ലാതെയും സർട്ടിഫിക്കേറ്റുകൂടാതെയും അയക്കുന്ന അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല.

ചെങ്കോട്ട,
൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൪-ാം-.

സി. ആർ. ചന്ദ്രശേഖരയ്യർ,
ദേവസ്വം സൂപ്രണ്ട്.

എ. ഫാറം.

അപേക്ഷകന്റെ പേര്	സ്വദേശം	ഇപ്പോഴത്തെ വാസസ്ഥലം	വയസ്സ്	ജാതിയുടെ ഉൾപ്പിരിവ്	മുമ്പ് ശാന്തിനടത്തിയിരുന്ന: ദേവസ്വം	മുമ്പ് ശാന്തിനടത്തിയിരുന്ന: എത്രകാലത്തേയ്ക്ക് ശാന്തി ചെയ്തു എന്ന്	ശാന്തിക്കു വേണ്ട അറിവ്	ഹാജരാക്കിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആരാൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന്: യോഗ്യതയ്ക്ക്	ഹാജരാക്കിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആരാൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന്: നല്ലനടത്തയ്ക്ക്	അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ്	റിമാർക്ക്

ബി. ഫാറം.

നമ്പർ	ദേവസ്വം	ഉദ്യോഗത്തിന്റെ പേര്	ശമ്പളം പ്രതിമാസം രൂ.	ച.	കാ.	മറ്റ് അനുഭവം	[illegible]	റിമാർക്ക്
	അഞ്ചാംമല സബ്ഗ്രൂപ്പ്.							
൧	ഗുരുസ്വാമിക്കോവിൽ	ശാന്തി	൩	...	...	...	...	
൨	ഇടപ്പുഴ	ടി	൨	...	...	...	...	
൩	കയപ്പുറം	ടി	൩		...	...	...	
൪	കടക്കൽ }	ടി	൨	൧൪	...	...	...	
	മണ്ണിക്കാവ് }	ടി	൨	൭	...	...	...	
൫	തല്ലിക്കൽ	ടി	...	൨൧	...	...	...	
	കാവയിൽ സബ്ഗ്രൂപ്പ്							
൧	കാവയിൽ	ശാന്തി	൪	...	...	...	...	
൨	പ്ലാക്കാട് }	ശാന്തി	൨	...	...	...	...	
	അരുവിക്കര }	ശാന്തി	൨	...	...	...	...	
	പിടവൂർ }	ശാന്തി	൩	...	...	..	...	
൩	ദേവം	ശാന്തി	൩	...	...	...	...	
൪	പിറക്കര }	ശാന്തി	൩	...	...	...	...	
	തടത്തുംകാവ് }	ശാന്തി	൨	...	...	...	...	

ബി. ഫാറം (തുടർച്ച).

നമ്പർ	ദേവസ്വം	ജീവനക്കാരുടെ ഉദ്യോഗം	ശമ്പളവും അലവൻസും: ശമ്പളം പ്രതിമാസം രൂ.	ച.	കാ.	ശമ്പളവും അലവൻസും: വേറെ തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ	വേറെ	റിമാർക്ക്
൭	കിടങ്ങയിൽ	ശാന്തി	൩	...	...	...	...	
	തലമന		൨	...	...	...	...	
	കൂട്ടമംഗലം		൨	...	...	...	...	
൮	കാരിയംപീടിക	ശാന്തി	൧	൧൪	...	...	...	
	ഏരൂർ സബ്ഗ്രൂപ്പ്							
൧	ആയിരവല്ലി	ശാന്തി	൨	൧൪	...	...	...	
	ഗണപതി		൨	൧൪	...	...	...	
	ചാമക്കുളം സബ്ഗ്രൂപ്പ്							
	ശ്രീതിലകണ്ഠപുരം		൨	...	...	...	...	
൧	കരിമ്പാലൂർ	ശാന്തി	൨	...	...	...	...	
	കണ്ണനല്ലൂർ		൨	...	...	...	...	
	ഇരവിപേരൂർ സബ്ഗ്രൂപ്പ്							
൧	തരണികാവ്	ശാന്തി	൨	൧൪	...	...	...	
൨	പുതിയടം		൩	...	...	...	...	
	കൈപ്പുഴ	ശാന്തി	൨	...	...	...	...	
	ശാസ്താംകോട്ട		൨	൧൪	...	...	...	
൩	അഷ്ടമംഗലം		൧	൩	൮	...	...	
	പടിഞ്ഞാറേക്കരയവർ		...	൨ ൧	...	...	...	
	തിരുവാമ്പാടി	ശാന്തി	...	൨ ൧	...	...	...	
	ശാസ്താ		...	൨ ൧	...	...	...	
	മേത്ത ആയിരവല്ലി		...	൪	...	...	...	
	അടൂർ സബ്ഗ്രൂപ്പ്							
൧	തട്ടയിൽ	ശാന്തി	൪	...	...	...	...	
൨	അടൂർക്കോട്ട	ടി	൩	൧൪	...	...	...	
൩	മാപ്പിള	ടി	൭	൧൪	...	...	...	
൪	അമ്പലമംഗലം	ടി	൫	...	...	...	...	
൫	മണ്ണടി	ടി	൨	൧൪	...	...	...	
൬	കൈതോട്	ടി	൧	൮	...	...	...	
൭	കണ്ടയത്തുകാവ്	ടി	൧	൮	...	...	...	
	കുന്നത്തൂർ സബ്ഗ്രൂപ്പ്							
൧	ചിറ്റായിക്കര	ശാന്തി	൧	൧൬	൮	ഉത്സവകാലത്ത് ഇടയ്ക്കിടെ ചോറ്	...	

വൈക്കം ഡിസ്ത്രിക്ട് ദേവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണരാഫീസിൽ
നിന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

(എ) ഈ ഡിസ്ത്രിക്ടിൽ ചേർന്ന താഴെപ്പറയുന്ന ദേവസ്വത്തിലെ ശാന്തിക്കാരന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അതിലേക്കു വീണ്ടും [illegible] ആളെ ഏർപ്പെടുത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

(ബി) ശാന്തിക്കുള്ള ശമ്പളം [illegible] വിവരം താഴെ ബി. പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഇതിനുതാഴെ അടിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എ. ഫാറം പ്രകാരം അപേക്ഷകൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും [illegible] യോഗ്യതയും നല്ലനടത്തയും അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റു ഹാജരാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(ഡി) അപേക്ഷാഫാറം [illegible] വ്യക്തമായി ചേർത്തിരിക്കണം.

(ഇ) അപേക്ഷകൾ ഈ വരുന്ന ൧൧൧൬ ചിങ്ങമാസം [illegible] ഈ ആഫീസിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം നേരിട്ടു ബോധിപ്പിക്കുകയോ [illegible] രജിസ്റ്റർ ചെയ്തയക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

(എഫ്) അവധി കഴിഞ്ഞും ഫാറപ്രകാരമല്ലാതെയും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൂടാതെയും വരുന്ന അപേക്ഷകളെപ്പറ്റി യാതൊന്നും ആലോചിക്കുന്നതല്ല.

അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണരാഫീസ്,
വൈക്കം,
൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൮-ാം.

(ഒപ്പ്)
സൂപ്രണ്ട് ഇൻചാർജ്.

എ. ഫാറം.

അപേക്ഷകന്റെ പേര്	വയസ്സ്	ഇപ്പോഴത്തെ താമസസ്ഥലം	ജാതി	[illegible]	മുൻപരിചയമായിരുന്ന			സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ആരാൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന്		അപേക്ഷകന്റെ [illegible]	[illegible]
					ദേവസ്വം	[illegible]	[illegible]	യോഗ്യതയ്ക്കു	നല്ലനടത്തയ്ക്കു		

ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം പൂർണ്ണവും സത്യവുമാകുന്നു എന്നിതിനാൽ [illegible].
അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ്.

ബി. പട്ടിക.

ഗ്രൂപ്പ്	ദേവസ്വത്തിന്റെ പേര്	മേൽശാന്തിയോ കീഴ്ശാന്തിയോ എന്ന്	മാസംതോറുമുള്ള നെല്ല്	മററു [illegible]	[illegible]	അപേക്ഷകൻ ഏതിനത്തിൽ പെട്ടവനായിരിക്കണമെന്ന്	[illegible]	റിമാർക്ക്
[illegible]	പി. ഡി. [illegible]	കീഴ്ശാന്തി	[illegible] നെല്ല്	...	...	മലയാള ബ്രാഹ്മണനോ [illegible] ബ്രാഹ്മണനോ		

[illegible] ആഫീസിൽനിന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ഈ ഗ്രൂപ്പിൽപെട്ട [illegible] താലൂക്കിൽ [illegible] ടെണ്ടർ [illegible] ടെണ്ടറുകൾ [illegible] ആഫീസിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം ടെണ്ടറുകൾ [illegible] ടെണ്ടറുകൾ [illegible] ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

[illegible] ടെണ്ടർ [illegible] ഇല്ലെങ്കിൽ [illegible] ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും [illegible]

ന്നിയിൽ ടെൻഡർസഹിതം അയച്ചിട്ടുള്ള നിരതദ്രവ്യം നീക്കി ബാക്കി തുക ടെണ്ടർ ഉടമ്പടി പ്രകാരം ഉടമ്പടി വ ച്ചതിനുശേഷം അടങ്കൽ പകർപ്പുവാങ്ങി ബോധ്യപ്പെട്ടതിനുശേഷം വേല ആരംഭിച്ച് കെമ്പോസ്റ്റിനകം തീർക്കേണ്ടതു മാകുന്നു.

അടങ്കൽവിവരം താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരം അറിയേണ്ടവർ ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦൮൭ കർക്കടകം ൧൦-ാംനു.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആഫീസർ, (ഒപ്പ്.)

വാഴപ്പള്ളി ദേവസ്വത്തിലേക്ക് നാലു തവണയിൽകെട്ടും മുതൽ കൂട്ടവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള അടങ്കലിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ്.

നമ്പർ	ദേവസ്വം	വേലവിവരം	തോതു് രൂ.	ച.	കാ.	ഇരുപ്പു്	തുക രൂ.	ച.	കാ.
൧	*ബിൽസഹിതം ഇൻവോയിസു മുതൽ ചേർക്കേണ്ടതാകുന്നു	*൬ ൦ ഗ്രേഡ് വീതി ക്രോസ് നിരയും കമാസ് ഇഞ്ചി മുതൽ ൯	൩	...	...	൯൭൦ ൧൫	൧൯	...	...
൨		കൽകെട്ടിൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഇടങ്ങളിൽ മണ്ണിട്ടു നിറച്ചു ഇഞ്ചി മുതൽ ൨൪	...	൦	൪	൫	൪	൧൪	...
൩		അടിസ്ഥാനത്തിനു നിരപ്പിൽ കോട്ടിംഗ് ഇഞ്ചി മുതൽ ൬	...	൦	൪	൫	൧	൩	൯
൪		വിളമ്പിനും കല്ലാശാരിക്കും കൊടുപ്പു പണ്ടങ്ങൾക്കു ചുവപ്പുനിറം കമ്പിളിയിൽ കളി ൨൦	...	൭	...	കളി ൧൫	൭	...	...
൫		തേക്കുതടി മുതൽ ൪൯	...	൨	...	൯൭൦ ൧൫	൩	൧൨	...
൬		വയ്ക്കോൽ, ൯൪ മുതൽ ൨൦ വരെ ൧൫൫ മുതൽ ൧൬൫ വരെ ൧൯൦ മുതൽ ൧൯൮ വരെ ൨൦൦ മുതൽ ൨൧൧ വരെ നമ്പർ ഉരുപ്പടികൾ തലയിൽകെട്ടുകളിൽ വച്ചു തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്നതിനു	൭	...	...	൧൫	൧൨	...	...
൭		ഉരുപ്പടികളുടെ വില്ലും അറ കുറവുകൾ തീർത്തു മിനുക്കി വ ച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ അടക്ക ളും കണക്കുപ്രകാരം വേണ്ട വളങ്ങൾക്കും അരക്ക വിലയും കൂലി	൨	...	...	൧൫	൯	...	...
൮		൪൯-ാം നമ്പരിൽ പെട്ട ഉരുപ്പ ടികൾ ൧൦ തരം ചട്ടത്തിൽ പ്ലേറ്റിൽവച്ച് തറപ്പിച്ചുപിടിപ്പി ക്കുന്നതിനു തകിടു തയ്യാറ് കൂലി ൪൭	...	൨൧	...	൧൫	൩	...	...
൯		ഉരുപ്പടികളുടെ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു മിനുക്കുന്നതിനു്	...	...	...	L. S.	൩	...	...
൧൦	†ദേവസ്വത്തിൽ നിന്നും സ്വർണ്ണം വെള്ളി ഇവ കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു	†സ്വർണ്ണത്തിൽ വ്യാളിമുഖം ൨൦ ഉള്ള ൨൦ ഗ്രെയിൻ വെള്ളിയിൽ താമരപ്പൂവ് ൧൦൦-ാം, ചെ പ്പവു് ൯൦-ാം, ചെപ്പവു് ൧൨-ാം, ചുണ്ടാ മുറിക്കളു ൧൦൦-ാം അരിക്കൾ.൦൦.൦ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കി ൨൦ തരം പട്ടത്തിന്റെ അ രികളിൽ വച്ചു തയ്ച്ചുപിടിപ്പി ക്കുന്നതിനു സ്വർണ്ണത്തിന്റെ	൧	...	...	തോലാ ൧൫	൬	...	...
		വെള്ളി തോലാ ൨൦ ക്കു പ ണിക്കൂലി	...	൪	...	൫	൨	൨൪	...
		തയ്യൽകൂലി തൽവില ഉറപ്പ ടെതയ്ച്ചു് ൪൦	...	൨൧	...	തയ്ച്ചു് ൧൫	൩	...	...
		ആകെ	...	...	...		൭൯	൨൭	൯

നാഗർകോവിൽ ഗ്രൂപ്പ് ദേവസ്വം സൂപ്രണ്ടാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ടി ഗ്രൂപ്പിൽ [illegible] ദേവസ്വം [illegible] 1116-ാമാണ്ട് [illegible] ചെയ്യേണ്ടതായ [illegible] അവരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അപേക്ഷയും ഇതേവരെ ഹാജരാക്കിട്ടില്ലാത്ത [illegible] ഇതുകൊണ്ടും ഉള്ള പക്ഷം ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ഒരു മാസത്തിനകം സർട്ടിഫിക്കറ്റും അപേക്ഷയും ഹാജരാക്കിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

ശുചീന്ദ്രം,
1116 കർക്കടകം 15-ാം.

വി. [illegible],
സൂപ്രണ്ട്.

തിരുവല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ദേവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണരാഫീസിൽനിന്നും
പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

(൧) ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽചേർന്ന താഴെപറയുന്ന ദേവസ്വത്തിലെ ശാന്തിക്കാരന്റെ ഒഴിവ് [illegible] സാധിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ അതിലേക്കു വീണ്ടും ഒരു ആളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

(൨) ശാന്തിക്കുള്ള ശമ്പളം അതുപോലെ മറ്റു [illegible] വിവരം താഴെ ബി. പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

(൩) ഇതിലേക്കു അടിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എ. ഫാറപ്രകാരം അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അപേക്ഷയോടുകൂടി [illegible] ഉത്തരവിൽ [illegible] വകുപ്പിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നപ്രകാരം സി. ഡി. വിന്നോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഫാറപ്രകാരം [illegible] സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

(൪) അപേക്ഷാഫാറം ഒന്നും തന്നെ കാര്യത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം വ്യക്തമായി ചേർത്തിരിക്കണം.

(൫) അപേക്ഷകൾ ഈ വരുന്ന 1116 ചിങ്ങമാസം [illegible] ഈ ആഫീസിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം നേരിട്ട് ബോധിപ്പിക്കുകയോ അഞ്ചൽമാർഗ്ഗം രജിസ്റ്റർചെയ്തയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

(൬) അവസാനിക്കും ഫാറപ്രകാരമല്ലാത്തതും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൂടാതെയും ഉള്ള അപേക്ഷകളെപ്പററി ഗൌനിക്കുന്നതല്ലാ.

അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണരാഫീസ്,
തിരുവല്ല,
1116 കർക്കടകം 15-ാം.

എൻ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള,
സൂപ്രണ്ട് ഇൻചാർജ്.

എ. ഫാറം.

അപേക്ഷകന്റെ പേര്	സമുദായം	ഇപ്പോഴത്തെ വാസസ്ഥലം	വയസ്സ്	[illegible]	മുൻപ് ശാന്തിയായിരുന്ന			സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്		അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പും തീയതിയും	[illegible]
					ദേവസ്വം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം പൂർണ്ണവും സത്യവുമാകുന്നു എന്നു ഇതിനാൽ പ്രതിജ്ഞചെയ്യുന്നു.
അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പ്.

ബി പട്ടിക.

നമ്പ്ര്	ഉദ്യോഗത്തിന്റെ പേര്	ശമ്പളത്തോതോ ക്ലാസോ ഗ്രേഡോ	യോഗ്യത: സാധാരണമായത്	യോഗ്യത: പ്രത്യേകമായത്	വയസ്സ്	അപേക്ഷകൾ എത്തിച്ചേരേണ്ട അവസാന തീയതി	ഒഴിവു	കുറിപ്പ്
ഒന്ന്	ഡി. ഡി. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൨൦ (രൂ) [illegible]	[illegible]		[illegible]

കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് ദേവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ആഫീസിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നത്.

ഈ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ട താഴെപ്പറയുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ശാന്തിക്കാരുടെ [illegible] ഈയാണ്ടിൽ [illegible] -ാം കർക്കടകം [illegible] ഒന്നാം [illegible] അവസാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു [illegible] ആളെ ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശാന്തിക്കാരന് ഉള്ള [illegible] യോഗ്യതയുടെ വിവരം താഴെ ബി. പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇതിനുള്ള മാതൃകയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എ. ഫാറപ്രകാരം അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അപേക്ഷകരായിട്ടുള്ളവർ [illegible] ഉള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതും [illegible] ഉദ്യോഗത്തിൽ [illegible] യോഗ്യതയും നല്ലനടത്തയും [illegible] സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഹാജരാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

അപേക്ഷാഫാറം [illegible] കാളത്തിൽ ഇഷ്ടവും പരിചയവും വ്യക്തമായി ചേർത്തിരിക്കണം.

അപേക്ഷകൾ ഈ മാസം [illegible]-ാം തീയതിക്കകം ഈ ആഫീസിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം നേരിട്ട് ബോധിപ്പിക്കുകയോ [illegible] രജിസ്റ്റർചെയ്ത് അയക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

കൊല്ലം,
[illegible] കർക്കടകം [illegible].

എൻ. ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ,
ദേവസ്വം സൂപ്രണ്ട് ഇൻചാർജ്

ഫാറം എ.

അപേക്ഷകന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും	[illegible]	വയസ്സ്	ഇന്നെവരെ [illegible]	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആരാൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടു: യോഗ്യത	സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആരാൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടു: നല്ലനടത്ത	[illegible]	[illegible]	അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പും തീയതിയും

ലിസ്റ്റ് (ബി. പട്ടിക).

ദേവസ്വത്തിന്റെ പേര്	മേൽശാന്തിയോ കീഴ്ശാന്തിയോ ഏത്	ശമ്പളം രൂ.	ച.	കാ.	[illegible]	[illegible]
ചെങ്ങന്നൂർ ഗ്രൂപ്പ്						
ചെങ്ങന്നൂർ	കീഴ്ശാന്തി	൧൦	...	...		
ഏറ്റുമാനൂർ ഗ്രൂപ്പ്						
തിരുനക്കര	മേൽശാന്തി	൧൫	...	...		൨൦൦
വടയാർ	ടി	൧൨	...	...	ചൊറ ക്ലിപ്തദേവി	൧൦൦
തിരുനക്കര	കീഴ്ശാന്തി	൧൦	...	...		൨൦൦
പാറമ്പിൽ	ടി	൯	...	...	ടി	൫൦
കോട്ടയം തളിയിൽ	മേൽശാന്തി	൧൮	...	...		൧൦൦
കിളിരൂർ	കീഴ്ശാന്തി	൧൦	...	...		൫൦
മള്ളൂർകാവ് തെക്കുംകൂർ	ശാന്തി	൭	...	...	ക്ലി	
മറിയപ്പള്ളി	ടി	൬	...	...		
പള്ളം ചെറുവള്ളികാവ്	ടി	൫	...	...	ക്ലി	
ശക്തീശ്വരം പുത്തൻകാവ്	ടി	൬	...	...		
ആലുവാ ഗ്രൂപ്പ്						
ചേന്ദമംഗലം	കീഴ്ശാന്തി	൯	...	...	൧	
വെള്ളാരപ്പിള്ളി	ടി	൨	...	...		
തിരുവാലൂർ	ടി	൯	...	...	൧	
ശ്രീമൂലം	ശാന്തി	൭	...	...		
മാർക്കണ്ഡേയപുരം	ടി	൭	...	...		
തൃക്കാക്കര	ടി	൩	...	...	൧	
തൃപ്പൂണിത്തുറ	മേൽശാന്തി	൧൨	...	...	ക്ലി	൫൦
രാമപുരം	ശാന്തി	൪	...	...	ക്ലി	
ചേരാനല്ലൂർ		൧	൧൫	...		
പി. ഡി. ചിറക്കൽ	ടി	൬	...	...		
വടക്കുംപുറം	ടി	൨	...	...		
മൂവാറ്റുപുഴ ഗ്രൂപ്പ്						
പിറവത്ത്	ശാന്തി	൨൦	...	...		൧൦൦
വാഴപ്പള്ളി	കീഴ്ശാന്തി	൧൦	...	...		
നെല്ലിക്കാട്	ശാന്തി	൭	...	...		
കുന്നംകുളം ചെറുവള്ളിക്കാവ്	ടി	൧	൧൮	൬	ക്ലി	
തെക്കൻ	ടി	൬	...	...		
അയ്യമ്പള്ളി	ടി	൭	...	...		
ചേനപ്പാടി	ടി	൪	...	...	ക്ലി	
മാമ്പിലശ്ശേരി	ടി	൧	൨൧	൯		
മൂക്കന്നൂർ ചെറുവള്ളികാവ്	ടി	൧	൨൧	൯		
മേക്കാലി	ടി	൧	൨൧	൯		
മണികണ്ഠപുരം	കീഴ്ശാന്തി	൧൨	...	...		൫൦
ടി	പുറശാന്തി	൧൦	...	...		

തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ത്രിക്ട് ദേവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ആഫീസിൽ നിന്നും
പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ഈ ഡിസ്ത്രിക്ടിൽപെട്ട വലിയശാല, നാന്തൻകോട്, പത്മനാഭപുരം ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കു താഴെ ബി ഫാറത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതായ ദേവസ്വങ്ങളിലെ മേൽശാന്തിമാരുടെ കാലാവധി തീരുന്നതിനാൽ വീണ്ടും അവരെ മൂന്നു കൊല്ലത്തേക്കു ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ശാന്തിക്കാരിക്കുള്ള ശമ്പളം അനുഭവം മുതലായതു അതാതു അനുബന്ധിച്ചുള്ള ബി ഫാറത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇതിലേക്കു ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചേർത്തിട്ടുള്ള എ ഫാറപ്രകാരം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതും അപേക്ഷയോടുകൂടി ൧൧൧൫-ാമാണ്ട് ൪-ാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ൭൩൭-ാം നമ്പർ ഗവർമെന്റ് ഉത്തരവിൻപ്രകാരം യോഗ്യതയും നല്ലനടത്തയും അടങ്ങുന്ന സർട്ടിഫിക്കേറ്റുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

അപേക്ഷാഫാറത്തിൽ ഒന്നും രണ്ടും കാളത്തിൽ പേരും പ്രായവും ഉള്ളതും വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കണം. അപേക്ഷകൾ ൧൧൧൬ കർക്കടകം ൩൧-ാംനു-കകം ഈ ആഫീസിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം നേരിട്ട് ഹാജരാക്കുകയോ അഞ്ചൽമാർഗ്ഗം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അവധി കഴിഞ്ഞും ഫാറപ്രകാരം അല്ലാതെയും അസൽ സർട്ടിഫിക്കേറ്റുകൾ കൂടാതെയും വരുന്ന അപേക്ഷകളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതല്ല.

തിരുവനന്തപുരം,
൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൮-ാം.

കെ. പി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ,
ദേവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ.

ശാന്തിക്കപേക്ഷിക്കേണ്ട ഫാറം എ.

അപേക്ഷകന്റെ പൂർണ്ണമായ പേര്	സ്വദേശം	ഇപ്പോഴത്തെ താമസസ്ഥലം	ജാതി	ജാതിയിൽ ഏതു വിഭാഗം	വയസ്സ്	മുൻപു ശാന്തിയായിരുന്ന: ദേവസ്വത്തിന്റെ പേര്	മുൻപു ശാന്തിയായിരുന്ന: ഉദ്യോഗത്തിലിരുന്ന കാലം	മുൻപു ശാന്തിയായിരുന്ന: ശാന്തി ഒഴിയാനുണ്ടായ കാരണം	സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ആരാൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന്: യോഗ്യത	സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് ആരാൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന്: നല്ലനടത്ത	അപേക്ഷകന്റെ ഒപ്പും തീയതിയും	റിമാർക്സ്

മേൽപറഞ്ഞിട്ടുള്ളവയെല്ലാം പൂർണ്ണവും സത്യവുമാണെന്നു ഉറപ്പുപറയുന്നു,

അപേക്ഷകൻ (ഒപ്പ്).

ശമ്പളം മുതലായതിന്റെ വിവരം ഫാറം ബി.

നമ്പർ	ഗ്രൂപ്പ്	ദേവസ്വത്തിന്റെ പേര്	ഇനം	ശാന്തിയുടെ വിവരം	അനുഭവം: മാസം ഒന്നിനു ശമ്പളം രൂ.	ച.	കാ.	അനുഭവം: മറ്റു അനുഭവം	ഉരുപ്പടികളുടെ ജാമ്യം	ജാമ്യവസ്തുക്കൾ വേണ്ട തരം	കാലാവധി തീരുന്ന തീയതി	റിമാർക്സ്
൧	വലിയശാല	പിരപ്പൻകോട്			൧൫			...	രൂപ ൧൦൦	പൊറതി	൧-൧-൧൧൭	
൨		തിരുപ്പതിസാരം			൧൨			൨ കട്ടി ചോറ്	൭൫൦	ടി	൨-൩-൧൧൭	
൩		പടാശ്ശേരി കൃഷ്ണൻകോവിൽ			൧൪			൨ പടി ചോറ്	൨൦൦	ടി	൯-൧൦-൧൧൬	
൪	നാന്തൻകോട്	ടി	മേൽ	മേൽശാന്തി	൧൫			ടി	൨൦൦	ടി	൧൬-൨-൧൧൭	
൫		തിരുവെങ്കിടത്തപ്പൻ			൧൫			൧ കട്ടി ചോറ്	൫൦	ആളുകൾ	൧-൧-൧൧൭	
൬		ശർക്കരക്കോട്ട്			൧൨			½ പടി ചോറ്		പൊറതി	൧-൧-൧൧൭	
൭		അയസ്ഥിരം			൭			൨ പടി ചോറ്		ടി	൧-൧-൧൧൭	
൮		ആക്കിയനമ്പി			൧൨			...	പത്ര	മേലെഴുത്ത് ഫണ്ട്	൧-൧-൧൧൭	
൯	പത്മനാഭപുരം	ആറാട്ടുമേൽക്കോവിൽ			൧൦			...	൨൦	പൊറതി	൧-൧-൧൧൭	
൧൦		രാമസ്വാമിക്കോവിൽ			൧൨			...	൧൫൦	ടി	൧-൧-൧൧൭	

കൊല്ലംകോട്ട് ദേവസ്വം സൂപ്രണ്ടാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്ന ലേലങ്ങൾ.

(൧) ഇതിനുകീഴിൽപ്പെട്ട തേവാ പി. ഡി. ദേവസ്വം വകയിൽ വിവരം പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ [illegible] മാണ്ടു ചിങ്ങമാസം മുതൽ [illegible] കൊല്ലത്തേക്കു പാട്ടത്തിനു ലേലം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

(൨) ലേലം തേവാ പി. ഡി. ദേവസ്വം സൂക്ഷിപ്പുകാരന്റെ വശം [illegible] കർക്കടകമാസം [illegible] പകൽ പത്തു മണിക്കു ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നുള്ളവർ പത്തു രൂപാ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ലേലത്തിൽ പിടിക്കാത്തവരുടെ കെട്ടിവച്ച തുക ലേലം കഴിഞ്ഞാലുടനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

(൩) ടി വസ്തുക്കൾ ഒന്നായോ, പ്രത്യേകമായോ, സൗകര്യംപോലെ ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ പിടിക്കുന്നവർ ലേലത്തുകയുടെ നാലിലൊന്നു സംഖ്യ ലേലത്തിനായി ഉടനേയും ബാക്കി സംഖ്യ ലേലം ഉറപ്പിച്ചതായി ദേവസ്വത്തിൽനിന്നും അറിയിക്കുന്ന ഉടനെ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്.

(൪) ലേലത്തിൽ പിടിക്കുന്നവർ ലേലം പൂർത്തിയായാലുടൻ ദേവസ്വത്തിൽ നിന്നും കൊടുക്കുന്ന മാതൃകപ്രകാരം സ്വന്തം ചിലവിന്മേൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വെൺപാട്ട ആധാരം എഴുതി രജിസ്റ്റരാക്കി ഹാജരാക്കേണ്ടതും ആവശ്യമുള്ളവർ അവരുടെ ചിലവിന്മേൽ എഴുതി വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതുമാകുന്നു.

(൫) ലേലം പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ മേൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തരത്തിൽ ലേലത്തിൽ വസ്തുവാടകയും, പാട്ടപ്പെട്ട ആധാരം എഴുതി രജിസ്റ്റർചെയ്തു ഹാജരാക്കാതെയോ ഇരുന്നാൽ ആവശ്യപ്പെട്ട ലേലം തടഞ്ഞുവച്ചു വസ്തുക്കൾ ആയാളുടെ ആദ്യലേലക്കാരിൽ നിന്നും കരക്കടിയിലെ ആക്ടുപ്രകാരം തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നതും പുനർലേലത്തിൽ കുറവ് വന്നാൽ ആയതിനെ ആയാളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതും ആകുന്നു. ഇടായ്ക്കു നിരതദ്രവ്യത്തെ ഇതിലേക്കു കെട്ടിവച്ചിരുന്നാൽ ആയതു ഈടാക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്.

(൬) ലേലം സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലെ ഉത്തരവുപ്രകാരമായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതെ യാതൊരു വിവരവും അറിയണമെന്നുള്ളവർ തേവാ പി. ഡി. ദേവസ്വം ആഫീസിൽ ഹാജരായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

[illegible] കർക്കടകം [illegible]. ദേവസ്വം സൂപ്രണ്ട്, (ഒപ്പ്).

വസ്തുവിവരം.

(൧) കന്യാകുമാരി താലൂക്കിൽ തേവാ പകുതിയിൽ തെക്കേമുറി പടിഞ്ഞാറെ മുറിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പരിൽപ്പെട്ട [illegible] സെന്റ് വേളയിൽ പുരയിടവും അതിൽ നിൽപ്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും.

(൨) ടി നമ്പരിൽപ്പെട്ട [illegible] സെന്റ് തരിശു നിലം.

(൩) ടി പകുതിയിൽ തെക്കേമുറി കിഴക്കേക്കര മുറിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റ് പുരയിടവും വൃക്ഷങ്ങളും.

(൪) ടി മുറിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റ് പുരയിടവും വൃക്ഷങ്ങളും കൂടി ആകുന്നു.

ദേവാ പി. ഡി. ദേവസ്യം വകയായി കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കിൽനിന്നും ഒഴിപ്പിച്ച ഏറ്റെടുപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾ വെൺപാട്ടം കൊടുക്കുന്നതിലേക്ക് ഇവ അനുസരിച്ചു തയാറാക്കിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്.

നമ്പർ	സർവേ നമ്പർ	സർവേ ലഗർ	നിലമോ പുരയിടമോ എന്ന്	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	*സർക്കാരിലേക്കുള്ള പാട്ടം: നെല്ല് പ.	നെല്ല് ഇ.	പണം രൂ.	പണം ച.	പണം കാ.	കണക്കെടുത്ത ഇവ അനുസരിച്ച് വൃക്ഷങ്ങൾക്കും തറക്കും ചുമത്താവുന്ന പാട്ടം: കായ്ഫലം വൃക്ഷങ്ങളുടെ എണ്ണം: തെങ്ങ്	കമുക്	പ്ലാവ്	പുളി	മാവ്	പന	പുന്ന	കണക്കുപടി ഇവപ്രകാരം കായ്ഫലം വൃക്ഷങ്ങളുടെ പാട്ടം രൂ.	ച.	കാ.	തറപ്പാട്ടം രൂ.	ച.	കാ.	റിമാർക്ക്
൧	൩൩൩	൧	തീയ്യ വിക തിയ പുരയിടം		൩൯			...	...	...	൨൯	...	...				൧	൭	൧൧			...		
൨	൩൩൩	൨	നിലം		൨൦	൯	൩	...	...	...	...	...	...				...	...	...			൧൪		
൩	൦൨൪൭	...	പുരയിടം		൯൬			൪	൨൩	൯	൭൦	൧൬	൨	൨			...	൧൩	൧൩			...		
൪	൯൧൯൯	൭	[illegible]		൨൬			...	൬	൧൪	൯	൬	...				...	൨	൧൬			...		

* ഇതിൽ ൩൩൩/൧-ാം നമ്പർ ൩൯ സെന്റ് നിലമായിരുന്നതിൽ ൯൯ കൈവശക്കാർ ൩൯ സെന്റും നിലം നികത്തി പുരയിടമാക്കിയതാണ്. കണക്കെടുത്ത ഇവ അനുസരിച്ചു കായ്ഫലം തെങ്ങ് ൧-ന ൧ ചക്രവും, കമുകിന ൨ ചക്രവും, പുളിക്ക ഒരു രൂപായും പ്ലാവിന ൭ ചക്രവും പുന്നക്കു [illegible] ചക്രവും ക്രമത്തിനുള്ള പാട്ടം കണക്കാക്കിയാണ് ലിസ്റ്റിൽ വൃക്ഷങ്ങളുടെ പാട്ടത്തുക ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഓരോ വസ്തുക്കളിലും കായ്ഫലം ആയിട്ടില്ലാത്തവ, കായ്ഫലം നശിച്ചുപോയതും, പാകമായ് [illegible] വൃക്ഷങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്. ഒരു സർവേ ൩൩൩/൧-ാം നമ്പരിന് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതായി തെങ്ങുകൾ ൧൧-ം കായ്ക്കാത്ത തെങ്ങ്, കരപ്ലാവ് ഒന്നും ഒരു പറങ്കിമാവും ഉണ്ട്. സർവേ ൦൨൪൭-ൽ ലിസ്റ്റിൽ ചേർക്കാത്തതായി കായ്ഫലം നശിച്ച തെങ്ങ് ഒന്നും, കായ്ക്കാത്ത തെങ്ങ് അഞ്ചും, [illegible] എട്ടും, തൈത്തെങ്ങുകൾ [illegible] അഞ്ചും, [illegible] ഒന്നും ഉണ്ട്. സർവേ ൯൧൯൯-ാം നമ്പരിൽ ലിസ്റ്റിൽ ചേർക്കാത്ത [illegible] കാണുന്നു. പുരയിടങ്ങളിൽ വൃക്ഷം നിൽക്കാത്ത തറപ്പാട്ടം ചേർത്തിട്ടില്ല. സർവേ ൩൩൩/൨-ാം നമ്പരിന മതിപ്പ് പാട്ടമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE

[Vol. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th August 1941. / 21st Karkatakam 1116.

Education Department.

No. 6631/206.

It is hereby notified that the aid, recognition and permission granted to the opening of Thirunaulhikara Infant Jesus Primary School in Thripparappu Pakuthy, Kalkulam Taluk are withdrawn with effect from 1st Karkatakam 1116.

Office of the Division Inspector of Schools,
Trivandrum, 26th July 1941.

V. Sundararaja Naidu,
Division Inspector of Schools.

16232/II.

The transfers of the following officers in the General List of Women Graduate teachers have been ordered :—

No.	*Name.*	*From.*	*To.*
1.	Miss Acca Oommen	Teacher E. H. School for girls, Trivandrum.	Assistant Inspectress of Girls' Schools, Trivandrum.
2.	Miss Siromany Isaac.	Do. do.	Teacher, English High school for boys, Kayenkulam.
3.	Sry. J. Bhargavi Amma.	Teacher, H. G. T. School for Women, Trivandrum.	Teacher E. H. School for Girls, Trivandrum.

Office of the Director of Public Instruction,
Trivandrum, 26th July 1941.

A. Gopala Menon,
Director of Public Instruction.

[illegible]

[illegible]

കെ. ശിവരാമപ്പണിക്കർ,
അസി. ഇൻസ്പെക്ടർ.

NOTICE.

The legal claimants who are entitled to get the pay and compassionate gratuity in favour of Mr. T. T. Punnen, deceased teacher of this school who died on 20th Mithunam 1116, may apply to the undersigned with the necessary heirship certificate and other necessary records, within one month after the publication of this notice. Applications received after the date fixed above, will not be considered and the amount will be forfeited to Government.

English Middle School,
Kumarakom, 7th Karkadagom 1116.

T. V. CHERIAN,
Headmaster, E. M. School, Kumarakom.

MINUTES OF THE MEETING OF THE COMMITTEE OF VISITORS TO THE REFORMATORY SCHOOL HELD ON TUESDAY THE 22ND JULY 1941, AT 5 P. M.

Present :—

Joseph Thaliath Esq., M. A., Bar-at-law, Ag. Chief Justice, *President*,
Vaidyasastrakusala Dr. (Mrs.) M. Poonen Lukese, B. A., M. B. B. S., L. M., M. C. O. G. Surgeon General, *Vice President*.
M. R. Ry., H. Ramakrishna Aiyar Avl., B. A., B. L., Judge, High Court, *Member*.
M. R. Ry., P. Parameswaran Pillai Avl., B. A., B. L., District Magistrate, Trivandrum *Member*.
M. R. Ry. M. Govindan Avl., B. A., B. L. M. L. C., *Member*.
M. R. Ry., A. Gopala Menon Avl., M. A. B. Com., Director of Public Instruction; *Honorary Secretary*.

(1) Read and confirmed the minutes of the previous meeting of the Committee held on 9th January 1941.

(2) Read and recorded—

(a) Letter D.-Dis No. 787/41 Edn. dated 23rd June 1941 from the Chief Secretary to Government re: the appointment of M. R. Ry. M. Govindan Avl., B. A., B. L. Member of the State Council as a Non-official Member of the Committee in place of James Fletcher Esq., B. A., M. L., L. L. B., who vacated after the expiry of his term of office in the Committee.

(b) Letter No. 787/41/Edn. dated 23rd June 1941 *re*: the re-nomination of Sry T. Narayani Amma, B. A., as a non-official Member of the Committee for a further period of 2 years.

(c) Letter R. O. C. No. 4755/38/Edn. dated 17-2-1941 from the Chief Secretary to Government *re* the modification of Sec. 6 (3) of the Reformatory Schools Act VI of 1099.

Resolved that Government may be informed that the reasons detailed in the Legal Remembrancer's note were adopted by the Committee and that, therefore, no fresh or independent reasons were given.

(d) Letter D. Dis. No. 591/41/Edn. dated 9-5-1941 from the Chief Secretary to Government concerning the Circular to Magistrates advising them to use their discretion according to the provisions in Section 28 of the Reformatory Act. In this connection a note submitted by the Superintendent explaining the difficulties of sending students on Licence was also read.

Resolved that in view of the difficulties mentioned by the Superintendent, Government be informed that at present, nothing can be done under rules 87 to 92.

(e) Letter from Government No. R. O. C. 5121/40/Edn. dated 8-4-1941 re the adherence to Section 6 and Rule 122 of the Reformatory Act was also read and recorded.

(3) Read Letter No. 332/26 dated 18-4-1941 from the Superintendent, Reformatory School to the Honorary Secretary to the Committee (Director of Public Instruction) re the acquisition of a tank and tank bund adjoining the land now under the control of the School.

Resolved that the suggestion of the Superintendent be accepted and Government be addressed accordingly.

(4) Read the note from the Sanitary Circle Officer, Trivandrum (No. 1203 dated 23-9-1116) forwarded by the Director of Public Health with his letter No. 4002 dated 19-5-1941.

Resolved that Government be addressed re: the necessity for urgent repairs and construction of new buildings.

The meeting terminated at 5 40 P. M. with a vote of thanks to the Chair.

൧൦൮൬-മാണ്ടു മിഥുനം ൨൨-നു ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടു ൫ മണിക്കു തിരുവനന്തപുരം ദുർഗ്ഗുണപരിഹാര
പാഠശാലാ സന്ദർശകസമിതി നടത്തിയ യോഗനടപടികൾ.

ഹാജർ.

ഓണറബിൾ [illegible] എസ്. [illegible] എം. എ. ബാർ-അറ്റ്-ലാ ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്—പ്രസിഡന്റ്,

[illegible] ഡാക്ടർ (മിസിസ്സ്) എം. പുന്നൻ ലൂക്കോസ് ബി. എ., എം. ബി., സി. എം., എൽ. എം., എം. സി. [illegible], സർജൻ ജനറൽ—വൈസ് പ്രസിഡന്റ്,

മ. രാ. രാ. എ. [illegible] അവർകൾ ബി. എ., ബി. എൽ. [illegible] മെമ്പർ,

മ. രാ. രാ. പി. [illegible] അവർകൾ ബി. എ., ബി. എൽ., തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ട് മെമ്പർ,

മ. രാ. രാ. എം. ഗോവിന്ദൻ അവർകൾ ബി. എ., ബി. എൽ., എം. ആർ. സി. മെമ്പർ,

മ. രാ. രാ. എ. ഗോപാലമേനോൻ അവർകൾ എം. എ., ബി. കോം., വിദ്യാഭ്യാസഡയറക്ടർ ആണറി സിക്രട്ടറി.

(എ) [illegible] നടത്തിയ കഴിഞ്ഞയോഗത്തിലെ നടപടികൾ വായിച്ചു സ്വീകരിച്ചു.

(ബി) താഴെ പറയുന്നവ വായിച്ചു റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

(എ) കമ്മറ്റിയിലെ ഒരു അംഗമായിരുന്ന മിസ്റ്റർ [illegible] ബി. എ., എം. എൽ., എൽ. എൽ. ബി.-യുടെ ഉദ്യോഗകാലാവധി അവസാനിച്ചതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഒഴിവിൽ കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു അനൗദ്യോഗികസാമാജികനായി മ. രാ. രാ. എം. ഗോവിന്ദൻ ബി. എ., ബി. എൽ. അവർകളെ നിയമിച്ചതായുള്ള ഗവർമ്മെന്റു ചീഫ് സിക്രട്ടറിയുടെ ൧൦൮൬ [illegible] ഡി. ഡിസ്. [illegible] എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്പർ എഴുത്ത്.

(ബി) കമ്മറ്റിയിലെ ഒരു അനൗദ്യോഗികസാമാജികയായി [illegible] ശ്രീമതി [illegible] നാരായണിഅമ്മ ബി. എ.-യെ വീണ്ടും നിയമിച്ചുള്ള ഗവർമ്മെന്റു ചീഫ് സിക്രട്ടറിയുടെ ൧൦൮൬ [illegible] ഡി. ഡിസ്. [illegible] എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്പർ എഴുത്തു.

(സി) [illegible] ആണ്ടത്തെ ആക്ടറായ റിഫോർമേറ്ററിസ്കൂൾസ് ആക്ട് [illegible] വകുപ്പു പ്രകാരം [illegible] വരുത്തേണ്ട ചില ഭേദഗതികളെക്കുറിച്ചു [illegible] എൽ. ഡി. സി. [illegible] (എഡ്യൂക്കേഷൻ) നമ്പരായി ഗവർമ്മെന്റു ചീഫ് സിക്രട്ടറിയയച്ച എഴുത്ത്. [illegible] എഴുത്തിനെസംബന്ധിച്ചു [illegible] അവർകളുടെ [illegible] വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള [illegible] കമ്മറ്റി പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു [illegible] പ്രത്യേകമായ [illegible] ഗവർമ്മെന്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(ഡി) റിഫോർമേറ്ററി ആക്ടിലെ [illegible] വകുപ്പിനാൽ [illegible] നിർദ്ദേശങ്ങൾ [illegible] വിധിയോഗിക്കുന്നതിൽ മജിസ്ട്രേട്ടന്മാർ [illegible] ഗവർമ്മെന്റു ചീഫ് സിക്രട്ടറി അയച്ചിട്ടുള്ള സർക്കുലറിനെക്കുറിച്ചുള്ള എഴുത്ത്.

[illegible] സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിനായി വെളിയിൽ [illegible] ഇപ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ വിശദീകരിച്ചു [illegible] തയാറാക്കിയിരുന്ന [illegible] വായിച്ചു.

സൂപ്രണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പരിഹരിച്ചു [illegible] വരെയുള്ള [illegible] നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിനെ [illegible] തൽക്കാലം നിവൃത്തിയില്ലെന്നുള്ള വിവരം ഗവർമ്മെന്റിനെ ധരിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(ഇ) റിഫോർമേറ്ററി ആക്ടിലെ [illegible] വകുപ്പും അനുസരിച്ചുള്ള [illegible] [illegible] (എഡ്യൂക്കേഷൻ) നമ്പരായി ഗവർമ്മെന്റു ചീഫ് സിക്രട്ടറിയയച്ച എഴുത്തും വായിച്ചു റിക്കാർഡു ചെയ്തു.

(എഫ്) പാഠശാലയുടെ [illegible] ഉണ്ടാക്കേണ്ട [illegible] പാഠശാലാ സൂപ്രണ്ട് [illegible] നമ്പരായി ആണറി സിക്രട്ടറിക്കു (വിദ്യാഭ്യാസഡയറക്ടർക്ക്) അയച്ച എഴുത്തു വായിച്ചു.

സൂപ്രണ്ടിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും അതനുസരിച്ചു ഗവർമ്മെന്റിലേക്കു എഴുതേണ്ടതാണെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

(ജി) പബ്ലിക്ക്ഹെൽത്ത് ഡയറക്ടർ അവർകളുടെ [illegible] നമ്പർ എഴുത്തോടുകൂടി അയച്ചിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം സാനിട്ടറി സർക്കിൾ [illegible] റിപ്പോർട്ടു ([illegible] നമ്പർ) വായിച്ചു.

അത്യന്താപേക്ഷിതമായി തീർക്കേണ്ട [illegible] പണികളുടെയും പുതുതായി പണിയിക്കേണ്ട കെട്ടിടങ്ങളുടെയും [illegible] ഗവർമ്മെന്റിലേക്കു എഴുതേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

അദ്ധ്യക്ഷനു വന്ദനംപറഞ്ഞശേഷം ൭ [illegible] യോഗനടപടികൾ അവസാനിച്ചു.

Office of the Committee of Visitors,
Reformatory School,
Trivandrum, 26th July 1911.

A. GOPALA MENON,
Honorary Secretary

18829/II

The transfer of Mr. A. G. Varghese B. A., L. T., teacher, English High School, Shertbalai to the English High School, Kottarakara is ordered.

Office of the Director of Public Instruction,
Trivandrum, 1st August 1941.

A. GOPALA MENON,
Director of Public Instruction.

നോട്ടീസ്.

കരിങ്ങൂര ഡിസ്ട്രിക്ടു പള്ളിക്കൂടം അസിസ്റ്റന്റു ഇൻസ്പെക്ടരാഫീസിൽ പ്യൂൺ ആയിരുന്ന ൧൧൧൬ കുംഭം ൧൫-ാംനു പെൻഷനായി ജോലിയിൽനിന്നും വിരമിച്ച ഗോപാലം പൊതുവാൾ പുത്തൻവീട്ടിൽ പി. വേലായുധൻപിള്ള ൧൧൧൬ മിഥുനമാസം ൧൭-ാംനു മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതായി അറിവുകിട്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ടിയാൻ ൧൧൧൬ കുംഭം ൧൬-ാംനു മുതൽ ൧൧൧൬ മിഥുനം ൧൭-ാംനു വരെ കൈപ്പറ്റേണ്ടതായ പെൻഷനും ഗ്രാറ്റിവിറ്റി ഇനത്തിൽ ഉള്ള തുകയും വാങ്ങിക്കുന്നതിനു ന്യായമായ അവകാശികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുറപ്രകാരമുള്ള അവകാശസർട്ടിഫിക്കേറ്റും മററു ആവശ്യമുള്ള റിക്കാർഡുകളും ഈ നോട്ടീസ് ഗസററിൽ പരസ്യംചെയ്യുന്ന തീയതിമുതൽ ൩ മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരാക്കി അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം കിട്ടുന്ന അപേക്ഷകളെ ഗൌനിക്കുന്നതല്ല; തുകയും സർക്കാരിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടാനിടവരുന്നതുമാകുന്നു.

പള്ളിക്കൂടം അസിസ്റ്റന്റു ഇൻസ്പെക്ടരാഫീസ്,
കരിങ്ങൂര, ൧൧൧൬ കർക്കടകം ൨൦-ാംനു.

കെ. രാഘവൻപിള്ള,
അസിസ്റ്റന്റു ഇൻസ്പെക്ടർ.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE

Vol. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5TH AUGUST 1941.
21ST KARKATAKAM 1116.

Electrical Department.

TRAVANCORE ELECTRICITY DEPARTMENT.

P. H. E. PROJECT—(CIVIL WORKS).

STANDING NOTICE.

(i) Constructing Movable Weir and Main Intake at Munnar; and

(ii) Widening H. P. P. Line for the Installation of the third and the fourth Pipe Lines.

Widening and excavation work in connection with the above is in progress by the side of and adjacent to the Alwaye-Munnar road in the first four furlongs of the 68th mile near where the High Pressure Penstock Lines cross the Main Road and in the last two furlongs of the 78th mile where the Headworks are being constructed and where there are deep side cuttings in the right bank of the river adjoining the road. Protective fences, caution boards and danger lights are put up at these places to warn the Public of the need for extreme caution while passing these localities. Motor vehicles especially passenger buses and heavy lorries should go very slowly and keep to the hill-side edge of the road while passing these two localities, to avoid accidents.

Munnar,
4th April 1941.

S. J. BRUFORD,
Resident Engineer, P. H. E. Project,
(Civil Works), Munnar.

NOTICE.

The public are hereby informed that a telephone public call office has been opened in the Anchal Office at Muvattupuzha for regular telephone communication from Wednesday the 8th Karkadakam 1116 23rd July 1941.

The working hours of this Public Call Office are the same as those of the Anchal Office.

The Anchal Master is in charge of the Public Call Office. The fees etc., prescribed for telephone calls have to be paid in advance by the calling parties to the Anchal Master. Government officials should however give a duly signed declaration form to the Anchal Master before trunk calls can be booked on credit.

The fees etc., for trunk calls within the State and to British India and all other relevant information are given in the Travancore Telephone Directory for 1116 which can be had from the office of the Telephone Engineer, Trivandrum, on payment of annas eight.

The fee for a telephone communication of 3 minutes or fraction thereof to the Public Call Office at Muvattupuzha from the several stations in the State are given below.

S. No.	Calling Station.	Fee for a trunk call of unit period to Muvattupuzha.		
		B. Rs.	A.	P.
1	Alleppey	0	12	0
2	Alwaye	0	6	0
3	Balaramapuram	1	10	0
4	Cape Comorin	2	0	0
5	Chavara	1	2	0
6	Kaliakkavila	1	12	0
7	Kallar (above Kumpanpara)	0	9	0
8	Kanjirappalli	0	9	0
9	Kothamangalam	0	3	0
10	Kottaram	2	0	0
11	Kottayam	0	9	0
12	Kundara	1	2	0
13	Kuzhithura	1	12	0
14	Mavelikara	0	15	0
15	Mulagumoodu	1	14	0
16	Mundakayam	0	9	0
17	Muvattupuzha			
18	Nagercoil	1	14	0
19	Neriamangalam	0	6	0
20	Neyyattinkara	1	12	0
21	Pallam	0	9	0
22	Pallivasal (Chithirapuram)	0	9	0
23	Peermade	0	12	0
24	Quilon	1	5	0
25	Suchindram	2	0	0
26	Thuckala	1	14	0
27	Trivandrum	1	10	0
28	Villikuri	1	14	0

Trivandrum,
28th July 1941.

K. P. P. MENON,
Electrical Engineer to Government.

NOTICE INVITING TENDERS FOR WORK.

TENDERS ARE INVITED FOR THE FOLLOWING WORK.

Name of work. H. T. cable laying from Quilon Power House to Asramam substation.

Locality. Along the road west of Travellers Bungalow towards Residency.

1. The items and subheads of works to be done are enumerated in the subjoined schedule. Unless otherwise specified the tender must be for the whole or any individual work and part tenders are liable to rejection. A contractor may tender for more than one work with the earnest money deposit specified in each case.

2. All works shall be done in conformity with the specifications and conditions of contract in force in the Travancore P.W.D. Tenderers must quote their own rates instead of basing it on departmental estimates and the rates quoted shall be inclusive ones covering all the operation contemplated in the specifications and tender schedules.

3. Tenders sealed and endorsed as such should be delivered at the office of the Executive Engineer Electrical Division, Trivandrum before 3 P. M. on or before 27th Korkatakom 1116, on which day they will be opened at the office of delivery by him or such other officer authorised on his behalf in the presence of those of the tenderers or their authorised agents who chose to be present. After opening there will be no further secrecy about the tenders proper, the details of which may, if desired be perused by the tenderers or their authorised agents. The envelops should be superscribed with the name and number of the tender.

4. Each tender should be accompanied by an earnest money deposit of B Rs. twenty five in treasury chalan. Tenders not accompanied by such deposits will be rejected.

5. The successful tenderer shall before commencing work and within a week after the acceptance of his tender has been intimated to him, sign the P. W. Schedule agreement for the work and deposit a sum equivalent to five percent of the probable value of contract as security for the proper fulfilment of the same, less of course, the amount of earnest money deposited by him. If he fails to do this or to start work immediately after signing the agreement. or in the case of P. W. contracts maintain a minimum specified rate of progress (to be specified in each case in the Tender Schedule) the earnest money will be forfeited to Government and the contract put up to auction again. If it results in any loss to Government, the same will be recovered from him in due course, but should the contract be given to another contractor at a profit to Government, the original contractor shall have no claim whatever to the profit. Recoveries on this or any other account will be made either from the sums that may be due to the contractor or under the Revenue Recovery Regulation.

6. The acceptance of the tender rests with the Executive Engineer who does not undertake to accept the lowest or any particular tender.

7. The department reserve to itself the right of carrying out the work in any manner different from the terms of this invitation, that may be thought fit, subsequent to the receipt of tenders.

8. Drawings, specifications of work to be done, and conditions of contract to be entered into, can be seen at the office of the undersigned and/or of the Executive Engineer on any office day during office hours. The tenderers are expected to study the plans and specifications carefully before tendering.

9. Printed departmental forms of tender and general specifications can be obtained from the office of the undersigned at a cost of four chuckrams each. Tenders not submitted in such printed foms will be rejected.

10. The earnest money deposit of the unsuccessful tenderers will be returned as soon as possible after the tenders are disposed of.

11. Tenders must also state in their tenders if they are prepared to carry out at their tendered rates such portion or portions of the work as may finally be allotted to them by the officer deciding the tenders.

12. All rates to be inclusive; rates to be entered in words in remarks column of the tender schedule and the amount of the tender should be totalled up by the tenderer by subheads, excepting for items for which definite quantities are not given in the schedule.

13. Any further information necessary can be obtained at the office of the undersigned or the Executive Engineer, Electrical Division, Trivandrum.

Approximate amount of contract Rs. 1000.

M. V. RAMAVARMA RAJA,
Executive Engineer.

Schedule of quantity.

6300 Rft. Earth work oxcavation in all classes of soil including cutting open motalled road portion if any 2 1/2' deep and 1 1/2' wide and spreading a layer of clean river sand inside the trench to 3" thickness, uncoiling and laying the 11 K. V. cable along the trench arranging two rows of burnt country bricks placed lengthwise on edge on either side of the cable filling the portion between the bricks with clean river sand to cover the cable and laying another layer of burnt country bricks a cross on top of the bottom row, rofilling the trench in 6" layers consolidating and bringing the surface in level with the surrounding surface including transport of the cable. ... ... Rft.

100 Ft. Do. Do. as above across road crossings including cutting open metalled road including precautions for traffic ... Rft.

Laying 6" stone ware pipes across road and taking the cable (200-400 yds. long) through the S. W. pipe including necessary excavation in all classes of soil including cutting metalled road and laying and jointing the pipe and refilling the trench in 5" layer consolidating and bring the surface to the original lovel ... Yard.

1 The cable drum will be supplied at the departmental store Quilon.
2 The empty drums must be returned to the store.
3 The bricks and sand to be supplied by the contractor.
4 The contractor should provide the necessary fencing danger lights and caution board for the work.
5 The contractor is responsiblo for the damages caused to the cable during the course of the work.
6 Stone ware pipes will be supplied departmentally.

SHORT TENDER NOTICE.

For the work of

P. H. E. Project (Civil Works) Transport of Materials for 1117 M. E. betwoen any place in Travancore and Cochin.

1. Firm Compotitive tenders on a Schedule contract basis are hereby invited for the oxecution of the above work.

2. Last date of submission of tenders is before 3 P. M. on 30th Karkatagom 1116/ 14th August 1941.

3. Tender documents can be had from tho office of the undorsigned on payment of B. Rs. 5 per set which will on no account be refunded. Only tenders submitted in these forms will be considered.

4. Earnest money required is Rs. 550 in Treasury receipted chalan.

S. J. Bruford,
Resident Engineer,
P. H. E. Project (Civil Works)
Munnar.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th August 1941. / 21st Karkatakam 1116.

Excise Department

നോട്ടീസ്.

കോട്ടയം റേഞ്ചിൽ ൭൭-ാം നമ്പർ ടെമ്പററി ഒന്നാം ഗ്രേഡ് പ്യൂണായിരുന്നു മരിച്ചുപോയ സി. വി. മാത്യുവിന് ൧൧൧൬ കന്നിമാസം ൧-ാംതീയതി മുതൽ ൧൯-ാം തീയതി വരെ ചെല്ലുവാനുള്ള അവധി അലവൻസു വകയിൽ നിന്നും ടിയാന്റെ പേരിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ടതായ ഏതാനും യൂണിഫോറസാമാനങ്ങളുടെ വില ഗവർമ്മെന്റിലേക്കു ഈടാക്കിയതു കഴിച്ചുള്ള ബാക്കി തുകയ്ക്കു ആർക്കെങ്കിലും അവകാശികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതിനു ഈ നോട്ടീസ് ഗവർമ്മെന്റു ഗസറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം നിയമാനുസരണമുള്ള അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റു സഹിതം ഈ ആഫീസ് മുമ്പാകെ ഹാജരായി അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

എക്സൈസ് ഡിവിഷനാഫീസ്,
കോട്ടയം,
൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൫-ാം.

എസ്. വാസുദേവപ്പണിക്കർ,
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ്
കമ്മീഷണർ.

നോട്ടീസ്

കരുനാഗപ്പള്ളി റേഞ്ചിൽ ൧൦൮-ാം നമ്പർ മൂന്നാംഗ്രേഡ് പ്യൂൺ ആയിരുന്നു മരിച്ചുപോയ എൻ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയ്ക്കു ൧൧൧൫ കന്നിമാസം ൧-ാം മുതൽ ൧൫-ാം വരെയുള്ള അവധി അലവൻസു വകയിൽ ചെല്ലുവാനുള്ള തുകയ്ക്കു ആർക്കെങ്കിലും അവകാശികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതിന് ഈ നോട്ടീസ് ഗവർമ്മെന്റു ഗസറ്റിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം നിയമാനുസരണമായ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റു ഈ ആഫീസ് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

എക്സൈസ് ഡിവിഷനാഫീസ് കൊല്ലം,
൧൧൧൬ മിഥുനം ൩൧-ാം.

ഒ. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ്
കമ്മീഷണർ (ഒപ്പ്.)

NOTICE.

The unserviceable articles mentioned in the subjoined list will be sold in public auction at the Excise Commissioner's Office, Trivandrum at 1 P. M. on the 30th Karkadagom 1116/14th August 1941.

Terms Cash

Excise Commissioner's Office,
Trivandrum.

K. PARAMU PILLAI,
For *Excise Commissioner.*

Serial No.	Description of articles.	Unit.	Quantity.
1	Blue Drill suits ...	Nos.	60
2	Whistle and Chain ...	Do.	40
3	White metal buttons ...	Do.	18
4	White metal shank ...	Do.	1
5	Gold lace ...	Yard.	76
6	Silk sash ...	Nos.	18
7	Gold Chevron Single ...	Do.	8
8	Do. double ...	Do.	4
9	Do. treble ...	Do.	2
10	Gold lace shank ...	Pairs.	7
11	Brass shank ...	Nos.	19
12	Leather belt ...	Do.	48
13	Flannel chevron single ...	Do.	6
14	Do. double ...	Do.	8
15	Do. treble ...	Do.	19
16	Do. Quadruple ...	Do.	7
17	Water proof cape ...	Do.	54
18	Blue Putties ...	Pairs.	58½
19	Lappets with blue fringe ...	Nos.	57
20	Old baskets for turban ...	Do.	59
21	Jumkals ...	Do.	6
22	Blankets ...	Do.	3
23	Serge suits ...	Do.	5
24	Motor Tyres (used for the van) ...	Do.	6
25	Motor tubes ...	Do.	4
26	Delco Battery ...	Do.	2
27	Old Radiator ...	Do.	1
28	Side curtain ...	Do.	6
29	Old Newspapers ...	lbs.	200
30	Arm Chairs old and unserviceable ...	No.	10
31	Salt ...	Edangaly.	5

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. L[illegible]] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th August 1941. / 21st Karkatakam 1116.

Forest Department.

NOTICE.

It is hereby notified for the information of the public that 10060 asen treated and casuarina fence post 6' long stacked in the Veli Plantation will be sold in public auction at site on 23rd Karkatagom 1116/7th August 1941 by the undersigned under the usual conditions of sale of timbers from Government Depots.

2. The auction will commence at 3 P. M.

3. Intending bidders must deposit a sum of Rs. (25) twenty-five only as earnest money without which no one will be allowed to bid.

4. Other conditions of the sale are the same as those published on page 267 of the Forest Sheet dated 19th Medom 1114/2nd May 1939.

Further particulars can be had from the office of the undersigned or the Range Office, Nedumangad.

[illegible]

(൧) ലേലം [illegible] മണിക്ക് ആരംഭിക്കും.

(൨) ലേലത്തിൽ [illegible] (൨൫) രൂപാ [illegible]

(൩) ലേലം സംബന്ധിച്ചുള്ള മററു വ്യവസ്ഥകൾ [illegible] ഫോറസ്റ്റ് [illegible]

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ [illegible] ഫോറസ്റ്റാഫീസിൽനിന്നോ നെടുമങ്ങാട്ട് റെയിഞ്ചാഫീസിൽനിന്നോ കിട്ടുന്നതാണ്.

Trivandrum,
14th Karkadakam 1116.

R. Govinda Pillai,
Divisional Forest Officer, Southern Division.

CENTRAL FOREST DIVISION.

NOTICE

Is hereby given that the right of collection and removal for three years from 1st Chingom 1117 of the usufructs of trees standing in the compounds attached to the Veapuram Depot *i. e.*, survey Nos. 1238 to 1244, 1245 A, 1245 B, 1246, 1247 ., 1247 B, 1248 to 1251, 1259, 1260 A, 1260 B, 1261, 1262, 1263, 1279 and 1280 of the Veapuram Pakuthy, Karthigapally Taluk will be sold in public auction by the Divisional Forest Officer, central Division subject to the usual conditions of auction sales of Kuthagapattom leases of trees on Government lands.

2. The auction will be conducted at Veapuram on 30th Karkadagom 1116/14th August 1941 at 10 A. M.

3. Intending bidders shall deposit an earnest money of B. Rs. (25) twenty-five before the commencement of the auction.

4. The sale will be knocked down to the highest bidder provided his character and financial status are found satisfactory and subject to the approval of the Conservator Forests. The earnest money deposited by the unsuccessful bidders will be returned to them directly after the sale is over.

5. The successful bidder shall pay at the spot one-third of the full bid lease amount for the first year inclusive of the earnest money deposited and the balance two-third within fifteen days from the date of communication of the confirmation of the sale. He shall further deposit within the above period a sum of Rs. 25 in the Sircar Savings Bank as security pledged to the Divisional Forest Officer for the due fulfilment of the terms of the lease agreement and execute a registered lease agreement on Government stamp paper.

6. If the successful bidder fails to pay up the one-third of the first year lease amount at the spot or the balance two-third of the first year's lease amount within the period or to execute the agreement after depositing the security as aforesaid, the amount already paid up by him shall be forfeited to Government and the right of lease resold at the risk and loss of the original bidder who shall in that case be held responsible for any loss the Government might sustain thereby but shall have no claim over the gain, if any, on that account. If however the Divisional Forest Officer is satisfied with the causes for the failure of the successful bidder in remitting the two-third amount within the period specified above he shall be allowed a further period of 30 days to pay the amount with interest calculated at 12 per cent. per annum but on no account extension of period for depositing the security and executing the agreement will be granted.

7. The lessee shall pay the lease amount for each of the succeeding two years before the 1st day of Karkadagom preceding. If he fails to pay up the amount within this time he will be allowed a further period of 30 days within which to pay the mount with interest calculated at 12 per cent. per annum on the amount due. If payment is not made even within this period of grace the lease will be cancelled and the right reauctioned as specified in condition 6 above.

8. No cultivation of any kind is permitted in the compound leased out. The lessee shall at his own cost dig up the ground properly and manure the trees at the proper time and do such other cultural works as are found necessary for the improvement of the trees during the lease period to the satisfaction of the concerned officers of the Department. If these works are not done satisfactorily and in time the same would be carried out by the Department at the cost of the lessee after seven days' notice.

9. Intending bidders shall satisfy themselves beforehand about the number of fruit-bearing trees and their yielding capacity in the area. Subsequent complaints of any kind will not be countenanced.

Further particulars can be had from the Depot Officer, Veapuram.

LIST OF FRUIT BEARING TREES.

Cocoanut trees	...	158
Arecanut trees	...	57
Mango trees	...	14
Maravatty	...	8
Punna	...	3
Anjili	...	3
Tamarind	...	1
Jack trees	...	10

കോന്നിഫാറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ.

പരസ്യം.

കാർത്തികപ്പള്ളിതാലൂക്ക് വീയപുരം പകുതി സർവ്വേ [illegible] മുതൽ [illegible] വരെയും [illegible] എ [illegible] ബി, [illegible] എ [illegible] ബി, [illegible] മുതൽ [illegible] എ, [illegible] ബി, [illegible] എന്നീ നമ്പരുകൾ ഉൾപ്പെട്ട വീയപുരം ഡിപ്പോവക പുരയിടങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ലേലംചെയ്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു [illegible] മുതൽ മൂന്നുകൊല്ലത്തേക്കുള്ള പാട്ടാവകാശം വീയപുരം ഡിപ്പോയിൽവച്ചു [illegible] കർക്കടകം [illegible] ശരിയായ [illegible] ആഗസ്റ്റ് [illegible] ക്കു [illegible] മണിക്കു കോന്നിഡിവിഷൻഫാറസ്റ്റാഫീസരാൽ സർക്കാർ സ്വന്തങ്ങളായുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ കുത്തകപാട്ടങ്ങളിന്നു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ചു ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

൨. ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേലം ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പായി [illegible] ഡിപ്പോസിറ്റ് [illegible] ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

൩. ലേലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകക്കു വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരിൽ അംഗീകാരം [illegible] തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ കൺസർവേറ്റർ അവർകളുടെ തീരുമാനപ്രകാരം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ പരാജിതരായവരുടെ നിരതദ്രവ്യം [illegible] തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

൪. വിജയിയായ ലേലക്കാരൻ ആദ്യവർഷത്തെ ലേലത്തുകയുടെ മൂന്നിൽ ഒന്നു നിരതദ്രവ്യം ലേലം അവസാനിച്ച ഉടനെയും ബാക്കിതുക ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ വിവരം തെര്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. ആ തീയതിക്കകം [illegible] പാട്ടത്തിന്റെ ഉറപ്പിലേക്കായി [illegible] [illegible] വിംഗ്സ് ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റായി ഒടുക്കി പാസ്സുബുക്ക് ഡിവിഷൻഫാറസ്റ്റാഫീസരുടെ പേരിൽ [illegible] സ്ഥാപിച്ചു മുദ്രപത്രത്തിൽ രജിസ്റ്റർചെയ്ത ഉടമ്പടി [illegible] എഴുതിക്കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

൫. മേൽവിവരിച്ചപ്രകാരം ഒന്നാംകൊല്ലത്തെ പാട്ടസംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ ഒന്നു ലേലംകഴിഞ്ഞ ഉടനെയും ബാക്കിതുക ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ വിവരം തെര്യപ്പെടുത്തിയ തീയതിമുതൽ പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനകം ഒടുക്കാതിരിക്കയോ [illegible] രജിസ്റ്റർ പാട്ടഉടമ്പടി എഴുതിവച്ചുകൊടുക്കയോ ചെയ്യാതിരിക്കയോ ചെയ്താൽ ലേലത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അതുവരെ ഒടുക്കീട്ടുള്ള തുക സർക്കാരിലേക്കു മുതൽക്കൂട്ടുന്നതും പാട്ടാവകാശം [illegible] ഉടമ [illegible] വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അതിൽവച്ചു സർക്കാരിലേക്കുണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങൾക്കും മുൻലേലക്കാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും വല്ല ലാഭവും ഉണ്ടാകുന്നതായാൽ അതിൽ അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. മുൻ ഖണ്ഡികയിൽ വിവരിക്കുന്നതുപോലെ ആദ്യവർഷത്തെ പാട്ടസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊരുഭാഗം [illegible] ഒടുക്കാതെയിരുന്നാൽ ആയതിനുള്ള കാരണം സാധുവാണെന്നു ഡിവിഷൻഫാറസ്റ്റാഫീസർക്കു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടാൽ ആ തുക ഒടുക്കുന്നതിനു [illegible] ദിവസത്തെ അവധി [illegible] കൊടുക്കുന്നതും അതിനകം ഒടുക്കാതെയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ [illegible] പലിശസഹിതം ഒടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. എന്നാൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ഡെപ്പോസിറ്റുചെയ്യുന്നതിനും പാട്ടഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവധി നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതല്ല.

൬. ബാക്കിയുള്ള രണ്ടുവർഷത്തെയും പാട്ടസംഖ്യ അതാതുവർഷത്തിലെ മുന്നാണ്ടു കർക്കടകമാസം ഒന്നാം തീയതിക്കുമുമ്പു ഒടുക്കിക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. ആ അവധിക്കു ഒടുക്കാതിരുന്നാൽ ആ തുക [illegible] പലിശയോടുകൂടി ഒടുക്കുന്നതിനു [illegible] ദിവസത്തെ അവധി കൊടുക്കുന്നതും ആ അവധിക്കകവും ഒടുക്കാതെയിരുന്നാൽ മേൽ [illegible] ഖണ്ഡികയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നപ്രകാരം പാട്ടം അസ്ഥിരപ്പെടുത്തി വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു.

൭. പാട്ടവസ്തുവിൽ യാതൊരു കൃഷിയും നടത്താൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. സ്ഥലം പാട്ടത്തിലിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം യഥാകാലങ്ങളിൽ പാട്ടക്കാരന്റെ സ്വന്തം ചിലവിന്മേൽ കിളച്ചു വൃക്ഷങ്ങൾക്കു ശരിയായി വളം ഇട്ടു വൃക്ഷങ്ങളുടെ വളർച്ചക്കും ആദായത്തിന്റെ വർദ്ധനവിനും ആവശ്യകരമായ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യും പാട്ടകാലാവധിവരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. ഈ [illegible] തൃപ്തികരമായ വിധത്തിലും ചെയ്യാതപക്ഷം ഇതിലേക്കു ഏതുദിവസത്തെ അവധിവച്ചു പാട്ടക്കാരനെ നോട്ടീസുകൊടുക്കയും ഈ അവധിക്കകവും നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവൃത്തിക്കാതിരുന്നാൽ ടി ജോലികൾ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽനിന്നും നടത്തിക്കുന്നതും ആവകയിൽ വരുന്ന ചിലവിനു പാട്ടക്കാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും ആ തുക പാട്ടക്കാരനിൽനിന്നും ഈടാക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൮. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മുൻകൂട്ടി ഫലവൃക്ഷങ്ങളുടെ എണ്ണം ആദായം മുതലായവ ശരിയായി നോക്കി തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊള്ളേണ്ടതും പിന്നീട ഇതുസംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന യാതൊരു പരാതികളും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വീയപുരംഡിപ്പോ ആഫീസിൽനിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്.

Konni,
26th Karkadagom 1116.

T. K. PARAMESWARAN PILLAI,
Divisional Forest Officer,
Central Division.

KOTTAYAM FOREST DIVISION.

NOTICE.

In continuation of the notification published on page 450 of the Forest sheet of the Gazette dated 17th June 1941/3rd Mithunam 1116, it is hereby notified under Rule II A-(6) of the revised Forest rules of the 5th April 1933, for the information of whomsoever it may concern that the undernoted works have been given out on contract to the persons named against each for the collection and delivery at the Sale Depots of blackwood logs in round and sawn sizes from the areas hereunder specified from the year 1116. Receipts in printed forms will be granted by the Range Officers concerned to the respective land owners for the trees felled from each area before the logs or materials obtained therefrom are removed from the lands. While making applications for kudivila the receipts obtained for the logs and materials thus removed should be produced with the application.

Serial No.	*Name of work.*	*Name of contractor.*
23	Working down 3800 c. ft. and any additional quantity of blackwood logs from Block No. I, Karikattur beat in the Manimala Range to the Alleppey Depot as per agreement dated 11th Mithunam 1116	Mr. T. S. Kuruvila, Thamarapallil Puthen Purayil, Kallicherry, Chengannur.
24	Do. 3300 c. ft. and any additional quantity of blackwood logs from Block No. III Karikattur beat in the Manimala Range to the Alleppey Depot as per agreement dated 12th Mithunam 1116	Messrs. P. N. Peruma Pillai, Paloor Veedu and C. T. Jacob, Koipurathu Veedu, Ranni.
25	Do. 4000 c. ft. and any additional quantity of blackwood logs from Block No. I Vazhakulam beat in the Thodupuzha Range to the Vettikad Depot as per agreement dated 13th Mithunam 1116	Mr. P. P. Thomas, Puthu Veedu, Pallam, Kottayam.

കോട്ടയം ഫാറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ നോട്ടീസ്.

൧൧൧൬ മിഥുനമാസം ൩-ാം-ക്കു ശരിയായ ൧൯൪൧ ജൂൺ ൧൭-ാം-നു ലെ ഗസററ് ഫാറസ്റ്റ് ഷീററിൽ ൪൫൦-ാം വശത്തു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പരസ്യത്തെ തുടർന്നു ൧൯൩൩ ഏപ്രിൽ ൫-ാം-നലെ പുതുക്കിയ വനംവക ചട്ടം II എ (൬)-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു. താഴെ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ൧൧൧൬-ാമാണ്ടുമുതൽ ഈട്ടിത്തടികൾ ഉരുളയും ഉരുപ്പടിയായും ശേഖരിച്ചു വില്പനഡിപ്പോകളിൽ ഏല്പിക്കുന്നതിനുള്ള അരികിൽ പറയുന്ന ആളുകൾക്കു കരാറിന്മേൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓരോ സ്ഥലത്തുനിന്നും വെട്ടുന്ന മരങ്ങൾക്കു ആ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും കിട്ടുന്ന തടികളോ ഉരുപ്പടികളോ നീക്കംചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പായി ഭൂസ്വാമികൾക്കു അതതു റേഞ്ചാഫീസർമാരാൽ അച്ചടിച്ച രസീതുകൾ കൊടുക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. കുടിവിലയ്ക്കു അപേക്ഷകൾ ബോധിപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്രകാരം നീക്കംചെയ്തിട്ടുള്ള തടികൾക്കും ഉരുപ്പടികൾക്കും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള രസീതുകൾകൂടി ഹാജരാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	വേലയുടെ വിവരം	കണ്ട്രാക്ടറുടെ പേര്
൨൩	൧൧൧൬ മിഥുനം ൧൧-ാം-നു ലെ ഉടമ്പടിപ്രകാരം മണിമലറേഞ്ചിൽ കരിക്കാട്ടൂർ ബീററിൽ ഒന്നാംനമ്പർ ബ്ലോക്കിൽനിന്നും ൩൮൦൦ ക്യൂബിക്കടിയോ അതിൽ കൂടുതലോ കാണുന്ന ഈട്ടിത്തടികൾ.	മി. റ്റി. എസ്. കുരുവിള, താമരപ്പള്ളിൽ പുത്തൻപുരയിൽ കല്ലിശ്ശേരി, ചെങ്ങന്നൂർ.
൨൪	൧൧൧൬ മിഥുനം ൧൨-ാം-നു ലെ ഉടമ്പടിപ്രകാരം മണിമലറേഞ്ചിൽ കരിക്കാട്ടൂർ ബീററിൽ ൩-ാം നമ്പർ ബ്ലോക്കിൽനിന്നും ൩൩൦൦ ക്യൂബിക്കടിയോ അതിൽ കൂടുതലോ കാണുന്ന ഈട്ടിത്തടികൾ.	മെസ്സേഴ്സ് പി. എൻ. പെരുമാൾപിള്ള, പാലൂർവീട്, സി. റ്റി. ജേക്കബ്ബ്, കോയിപ്പുറത്തുവീട്, റാന്നി.
൨൫	൧൧൧൬ മിഥുനം ൧൩-ാം-നു ലെ ഉടമ്പടിപ്രകാരം തൊടുപുഴറേഞ്ചിൽ വാഴക്കുളം ബീററിൽ ഒന്നാംനമ്പർ ബ്ലോക്കിൽനിന്നും ൪൦൦൦ ക്യൂബിക്കടിയോ അതിൽ കൂടുതലോ കാണുന്ന ഈട്ടിത്തടികൾ.	മി. പി. പി. തോമസ്സ്, പുതുവീട്ടു പള്ളം, കോട്ടയം.

Kottayam,
15th Karkadagom 1116.

P. VELAYUDHAN NAIR,
Divisional Forest Officer.

NOTICE.

It is hereby notified that auction sales of timber will be held at the under-noted depots on the dates noted against each, subject to the usual conditions of sale specified hereunder.

Forest Division.	Depot.	Date of auction.		
		Chingom 1117.	Kanni 1117.	Thulam 1117.
Northern	Mudical	4-1-117/ 20-8-41	6-2-117/ 22-9-41	6-3-117/ 22-10-41
	Elanthikara	5-1-117/ 21-8-41	7-2-117/ 23-9-41	7-3-117/ 23-10-41
	Varapuzha	7-1-117/ 23-8-41	8-2-117/ 24-9-41	8-3-117/ 24-10-41
Northern and Kottayam	Vettikad	9-1-117/ 25-8-41	9-2-117/ 25-9-41	9-3-117/ 25-10-41
Kottayam	Alleppey	11-1-117/ 27-8-41	10-2-117/ 26-9-41	11-2-117/ 27-10-41
	Parampuzha	12-1-117/ 28-8-41	11-2-117/ 27-9-41	12-3-117/ 28-10-41
Central	Tharayamukku	13-1-117/ 29-8-41	15-2-117/ 1-10-41	13-3-117/ 29-10-41
	Veapuram	14-1-117/ 30-8-41	16&17-2-117/ 2&3-10-41	14&15-3-117/ 30&31-10-41
Quilon	Attingal	16-1-117/ 1-9-41	17-2-117/ 3-10-41	15-3-117/ 31-10-41
	Tust	21-1-117/ 6-9-41	18-2-117/ 4-10-41	16-3-117/ 1-11-41
	Punalur	23-1-117/ 8-9-41	20-2-117/ 6-10-41	18-3-117/ 3-11-41
	Edamon	24-1-117/ 9-9-41	21-2-117/ 7-10-41	19-3-117/ 4-11-41
Quilon and Shencottah	Thenmala	25-1-117/ 10-9-41	22-2-117/ 8-10-41	20-3-117/ 5-11-41
Shencottah	Arienkavu	26-1-117/ 11-9-41	23-2-117/ 9-10-41	21-3-117/ 6-11-41
	Shencottah	27-1-117/ 12-9-41	24-2-117/ 10-10-41	22-3-117/ 7-11-41
Southern	Nagercoil	21-1-117/ 6-9-41	18-2-117/ 4-10-41	19-3-117/ 4-11-41
	Trivandrum Town Depot	23-1-117/ 8-9-41	20-2-117/ 6-10-41	21-3-117/ 6-11-41
	Chakkai	24-1-17/ 9-9-41	21 2-117/ 7-10-41	22-3-117/ 7-11-41

CONDITIONS OF SALE.

1. The auction sale will commence at 1 P. M. precisely in all Depots.

2. Intending bidders must deposit a sum of Bh. Rs (25) twenty-five as earnest money or they will not be allowed to bid. This money will be returned to them directly the auction is over, if no purchase is made, or will be deducted from the one third purchase money referred to in para 4 below: but, if the purchaser does not pay the one-third amount on the spot the earnest money deposited by him will be credited to Government.

3. The sale, in each case, shall ordinarily be knocked down to the highest bidder subject to the condition that in all cases where the price bid for timber is below 75 per cent. of the tariff value and in all cases where the produce have no tariff rates in force and the sale amount does not exceed Rs. 200 the sale shall require the confirmation of the Conservator who reserves to himself the power of accepting or rejecting any bid without assigning any reason whatsoever. All other sales of the latter class i. e., of produce having no tariff rates and where the sale amount exceeds Rs. 200) shall require confirmation by Government.

4. The purchaser must pay one-third of the bid amount on the spot and the balance within 30 days from the date of issue of notice of confirmation of the sale and remove the timber within that time. If all the money is not paid within the time specified the one-third amount previously deposited will be credited to Government and the timber resold. The defaulting purchaser shall in such cases of resale, be liable to make good to Government the loss and expenses if any, resulting from such resale, but shall not be entitled to the advantage of gain, if any. If, however, the timber is no resold but allowed to be removed by the original purchaser himself he shall be called on to pay ground rent as laid down in the rules regulating the measurement and storage of timbers at depots published in the Gazette, dated 29th Medom 1084 and the subsequent amendments thereon.

5. The species and quantity of timber available for sale each time as well as other particulars can be ascertained from the respective Depot Officers or Divisional Forest Officers concerned.

താഴെ ചേർക്കുന്ന ഡിപ്പോവുകളിൽ അതതിന്റെ എതിരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതികളിൽ അടിയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകളെ അനുസരിച്ചു തടി ലേലംചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ	ഡിപ്പോവിന്റെ പേര്	ലേലതീയതികൾ		
		ചിങ്ങം ൧൧൦൯	കന്നി ൧൧൦൯	തുലാം ൧൧൦൯
വടക്കൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ഇലഞ്ഞിക്കര	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	വരാപ്പുഴ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
വടക്കനും കോട്ടയവും	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
കോട്ടയം	ആലപ്പുഴ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
സെൻട്രൽ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	വീയപുരം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
കൊല്ലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	പുനലൂർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ഇടമൺ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
കൊല്ലവും ചെങ്കോട്ടയും	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ചെങ്കോട്ട	ആര്യങ്കാവ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ചെങ്കോട്ട	[illegible]	[illegible]	[illegible]
തെക്കൻ	നാഗർകോവിൽ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	തിരുവനന്തപുരം ടൌൺ ഡിപ്പോ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	ചാക്ക	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Trivandrum,
28th July 1941/13th Karkatagom 1116.

T. V. VENKETESWARA AIYAR,
Conservator of Forests.

NOTICE.

Tenders are hereby invited for the collection and delivery of timbers as per the schednle attached below.

2. Tenders should clearly state the kolovita (working charges iocluding toll fees, if any) per cubic foot for the timber selling at and over tariff rates and the percentage of the sale proceeds limited to the fixed kolevila for that selling below tariff rates.

3. Tenders should be addressed to the Divisional Forest Officer, Shencottah Division, in sealed covers noting the description of the work and sent registered when despatched by Anchal or Post.

4. Each tender should be accompanied by an earnest money as noted in the schedule hereunder without which no notice will be taken of the tender. Earnest money should not be enclosed in cash with the tender.

5. Tenders should reach the Divisional Forest Officer, Shencottah Division before 2 P. M. on 30th Karkatakam 1116/14th August 1941. They will be opened by the Divisional Forest Officer in his office at 3 P. M. on the same day in the presence of such tenderers of the tender as may choose to be present at the time. No tender received after the prescribed time will be accepted.

6. The lowest tender will ordinarily be accepted provided the financial status and antecedents of the tenderer are found satisfactory. But the Divisional Forest Officer reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason therefor. The acceptance of the tender is subject to the approval of the Conservator of Forests.

7. The earnest money of the unsuccessful tenderers will be returned to them as soon as their tenders are disposed of.

8. The successful tenderer has to execute an agreement on stamped paper within 15 days of the communication of the acceptance of the tenders depositing a security amount calculated at 8 cash per cubic foot and after the execution of the agreement a refund order will be issued for the return of the earnest money deposited with the tenders.

9. Should the successful tenderer fail to act in accordance with the stipulations noted above or fail to carry out the orders of the Divisional Forest Officer or the Conservator of Forests pending formal sanction to the contract by the competent authority the earnest money deposited by him will be credited to Government and he will also be held responsible for any loss Government may sustain by such default but will have no claim over the gain, if any, that may accrue by calling for fresh tenders or making other arrangements for the work. The loss referred to above, if any will be recovered from the tenderer under the Revenue Recovery Act in force.

10. The tenderers shall not withdraw from or back out of the offer before the receipt of the final orders from the Conservator of Forests and any such withdrawal will be considered as invalid and not binding on the Government.

11. The contractor engaged for each work should keep the boundaries of the coupe well cleared during the course of his working. If he fails to do so he will be punished according to the conditions of the agreement to be executed by him.

12. For further particulars and conditions of the agreement to be executed as per para 8 *supra* apply to the office of the undersigned.

N. B.—Separate rates to be quoted for axed logs, boles sawn and sizes.

SCHEDULE.

Item No.	Name of Range	Locality of collection.	Species of timber to be extracted.	Quantity to be extracted in cft. 1117	1118	Place of delivery.	Period of contract.	Earnest money. Bh. Rs.	Species of Miscellaneous Jungle wood marked.	No. of trees marked.
1	Kulathupuzha Range.	Coupe No. XV A. K. W. C.	Kongu sawn and size materials	32000	...	Thenmalay Govt. Depot.	Two years.	350	Myla Anjili Punnappa	53 60 39 } cft. 3000
			Karanjili, Kulavu, Gnaval and Palvadinjan boles	16000	50000					
			Miscellaneous Jungle wood axed	3000	5000					

நோட்டீஸ்.

இதனுல் கீழ் சேர்த்திருக்கும் பட்டிகையில் சொல்லியபடி தடிகளைச் சேகரித்து ஏன்பிக்க டெண்டர்கள் அழைக்கப்படுகின்றன.

2. தாரிப்பு ரேட்டுக்கோ அதற்கு மேலோ விற்கப்படும் தடிகளுக்கு கூபேக்கடி தன்னுக்கு இன்ன கோன் விலை (வேலைச் செலவு டோன் ஃபீஸ் இருந்தால் அது உள்பட) வேண்டுமென்றும் தாரிப்பு ரேட்டுக்குக் குறைந்து விற்கப்படும் தடிகளுக்கு விற்று முதலில் இவ்வளவு சதமானம் கோன் விலை ரேட்டுக்குக் கவியாமல் வேண்டுமென்று வியக்தமாய் டெண்டர்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கவேண்டும்.

3. டெண்டர்கள் செங்கோட்டை டிவிஷனல் பாறஸ்டு ஆபீஸர் அவர்கள் பெயருக்கு விலாசம் எழுதப்படவேண்டியதுடன் முகர் வைக்கப்பட்டு இன்ன இனம் வேலைக்கு டெண்டர் என்று விபரம் கவரின்மேல் எழுதப்பட்டிருக்கவும் வேண்டும். அஞ்சல் மார்க்கமாகவோ தபால் மார்க்கமாகவோ அனுப்பப்படும்பொழுது ரஜிஸ்டர் செய்து அனுப்பப்படவும் வேண்டும்.

4. ஒவ்வொரு டெண்டரும் கீழ் அட்டவணையில் குறிக்கப்பட்டுள்ளபடி முன் பணத்துடன் அனுப்பப்படவேண்டும். இல்லையேல் அந்த டெண்டரைப்பற்றி கவனிக்கப்படமாட்டாது. முன் பணம் நாணயமாகவோ நோட்டாகவோ கவுண்டிலடக்கம் செய்யக்கூடாது.

5. டெண்டர்கள் செங்கோட்டை டிவிஷனல் பாறஸ்டாபீஸ் கைக்கு 30-12-1116/14-8-1941 பிற்பகல் 2 மணிக்கு முன்னதாகவே வந்து சேரவேண்டும். டி டெண்டர்களை அதே தேதியில் பிற்பகல் 3 மணிக்கு டிவிஷனல் ஆபீஸில் வைத்து அப்பொழுது ஆஜராயிருக்கும் டெண்டர்தாரர்களின் முன்னிலையில் திறக்கப்படும். குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு பின் வரும் டெண்டர்களை கவனிக்கப்படமாட்டாது.

6. டெண்டர்தாரர்களின் பண நிலைமையையும் நன்னடக்கையும் திருப்திகரமாயிருக்கிறதென்று காணப்பட்டால் குறைந்த டெண்டர்கள் வழக்கப்படி ஸ்வீகரிக்கப்படும். ஆனால் யாதொரு காரணமும் சொல்லாமலே எந்த டெண்டரையும் ஒப்புக் கொள்ளவோ தள்ளி விடவோ டிவிஷனல் பாரஸ்டு ஆபீஸருக்கு அதிகாரமுண்டு. டெண்டர்கள் ஒப்புக் கொள்ளப்படுதல் கன்ஸர்வேட்டர் அவர்கள் அனுமதியை எதிர்நோக்கியே இருக்கும்.

7. ஏற்றுக் கொள்ளப்படாத டெண்டர்தாரர்களின் முன் பணத்தை டெண்டர்களைப் பற்றி தீர்மானம் செய்தவுடன் வாபீஸ் கொடுக்கப்படும்.

8. ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட டெண்டரின் டெண்டர்தாரர் டெண்டர் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட செய்தி தெரிவித்த 15 நாட்களுக்குள் கன அடி 1-க்கு 8 காசு மேனிக்கு கணக்காக்கி உறுதிப்பொருள் கட்டிவைத்து ஸ்டாம்புத் தாளில் ஒரு உடம்படிக்கை செய்துகொள்ளவேண்டும். உடன்படிக்கை கையெழுத்தான உடன், அவர்கள் டெண்டர்களுடன் அனுப்பிய முன்பணத்தைத் திரும்பிக் கொடுக்க ஆடர் கொடுக்கப்படும்.

9. ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட டெண்டர்தாரர் மேல் சொல்லப்பட்டிருக்கும் கட்டுப்பாடுகளுக்குட்பட்டு நடக்கத் தவறினாலோ, அல்லது, கன்டிராக்டு அனுபவிக்க உரிமையுள்ள அதிகாரியால் கன்டிராக்டு அனுபவிக்கும் சமயத்திற்குள், டிவிஷனல் பாரஸ்டாபீஸரோ கன்ஸர்வேட்டரோ இடும் உத்தரவுகளை சரிவர நடத்தத் தவறினாலோ, அவர்களுடைய முன்பணத்தை ஸர்க்காருக்கு முதல் ஜப்தி செய்தோ மறு டெண்டர்கள் அழைப்பதாலோ மற்று பிற்காலத்தில் வேலை செய்ய ஏற்பாடு செய்வதாலோ கவர்ண்மென்டுக்கு வரக்கூடிய நஷ்டத்துக்கு முன் டெண்டர்தாரே உத்தரவாதம் செய்ய வேண்டியதாயிருக்கும். ஆனால் லாபம் ஏதாகிலுமிருந்தால் அதற்கு அவருக்கு பாத்தியதையும் இல்லை. மேல்கண்ட நஷ்டத்தை ரெவின்யு ரிக்கவரி ஆக்டு பிரகாரம் கை டெண்டர்தாரர்களினின்றும் வசூலாக்கப்படும்.

10. கன்ஸர்வேட்டருடைய உத்தரவு வருகிறதற்கு முன்னதாக டெண்டர்தார் பின்மாறக் கூடாத்ததும் அப்படி செய்கிறதாய் இருந்தால் கவர்ண்மென்டு அதற்கு உத்தரவாதியாகமாட்டாது.

11. ஒவ்வொரு வேலைக்கும் ஏற்படுகிற கன்டிராக்டர் கூப்பில் வேலை செய்யும் காலம் முழுவதும் கூப்பின் அதிர்த்திகளை நன்றாய் தெளித்து வைத்திருக்கவேண்டும். அப்படி செய்யத் தவறினால் அவரால் எழுதி வைக்கப்படுகிற உடன்படிக்கைப் படி சிக்ஷிக்கப்படுவார்.

12. மேல் 8-ஆம் பாராவில் சொல்லியிருக்கும் உடம்படியின் நிபந்தனைகளோ, அல்லது கூடுதல் விவரங்களோ தெரியவேண்டுமானால் செங்கோட்டை டிவிஷனல் பாரஸ்டாபீஸில் அபேக்ஷிக்கவேண்டும்.

குறிப்பு:—வெட்டு, போல், அறுப்புத் தரங்கள், ஸைஸ் இவைகளுக்கு தனித்தனி ரேட்டு குறிக்கப்படவேண்டும்.

பட்டிகை.

நம்பர்	ரேஞ்சின் பெயர்	எக்ஸ்டென்ட்	தடிகளின் இனம்	எடுபிக்கவேண்டும் தடிகளின் கன அடி 1117	எடுபிக்கவேண்டும் தடிகளின் கன அடி 1118	எடுபிக்கவேண்டும் இடம்	உடன்படிக்கை வாய்தா	கட்டவேண்டும் முன்பணம்	மார்க்கு செய்யப்பட்ட மரஜாதிகள் இனம்		மார்க்கு செய்யப்பட்ட மரங்களின் எண்ணம்	குறிப்பு
1	குளத்துப்புழை ரேஞ்சு	கூப்பு நம்பர் XV தெ. பளிஞ்ஞல்	கோலகு, அறுப்பு ஸைஸ் உருப்படி	32000		தெக்கமலை டிப்போ	2 வருஷத்தி	350	ஜைகி	53	8000	
			காராஞ்சிலி, குலவு நாவல் பால் வடிஞ்சான் போல்கள்	16000	50000				அஞ்சிலி	60		
			பல ஜாதி வெட்டு	3000	5000				புன்னப்பா	30		

Shencottah.
16th Karkatakam 1116.

P. C. Keralavarma Koil Thampuran,
Divisional Forest Officer,
Shencottah Division.

NOTICE.

In continuation of the notice published on page No. 509 in the Forest sheet of the Government Gazette dated 31st Mithunam 1116, it is hereby notified for the information of the public that timber merchant Mr. N. Velayudhan Pillai, Hospital road, Quilon has registered his property mark in this Division for his timber yard in Quilon to trade in timber during 116 *vide* Registration Certificate No. 21/16 dated 30th Mithunam 1116.

Quilon,
14th Karkatakam 1116.

N. N. MENON,
Divisional Forest Officer.

GOVERNMENT OF TRAVANCORE.

FOREST DEPARTMENT.

(Development Section.)

Tenders are invited for the execution of the following work enumerated in Schedule " A " below.

Description of work. Transport of timber, poles, hardware, machines, chemicals and other materials of all description as are required for use of the Development Section attached to the Forest Department throughout the Travancore State during the year 1117 M. E.

(1) Tenders sealed and endorsed as such should be delivered at the office of the undersigned on or before 3 P. M. on 1st September 1941 on which day they will be opened by the undersigned at his office.

(2) Each tender should be accompanied by an earnest money deposit of B. Rs. 250 in cash.

(3) The earnest money deposits of the unsuccessful tenderers will be returned as soon as the tender is settled.

(4) The earnest money deposit of the successful tenderer will be treated as security for the proper fulfilment of the contract and remitted into the Trivandrum Divisional Treasury under " Saving's Bank security deposit account " and pledged to the undersigned. Necessary forms relating to the remittance shall have to be signed by the successful tenderer and handed over to the office of the undersigned immediately after the contract is settled.

(5) The successful tenderer shall have to enter into an agreement with the Department at his cost within a week from the date of communication of the acceptance of the tender.

(6) The acceptance of the tender rests with the undersigned who does not undertake to accept the lowest or any tender.

(7) The Department reserves to itself the right of carrying out the work by other arrangements at any time as may be found necessary even after entering into this contract.

(8) Specifications of works to be done and conditions of contract to be entered into are detailed below in Schedule "A" for the information of the intending tenderers.

(9) Solicitor's fees should any be required to be paid to the law officers of the Government for scrutinising or drawing up of the agreement etc., will have to be met by the successful tenderer.

(10) Tenderers must also state in their tenders if they are prepared to carry out at their tendered rates such portion or portions of the work as may be finally allotted to them by the undersigned.

(11) All rates should be inclusive and rates should be entered in words also in the tenders.

(12) Under any circumstances the rates once fixed will not be altered.

(13) Tenders should be legibly written. Those which are illegibly written or which contain corrections, over-writings or erasures are liable to be rejected.

(14) Any further information necessary can be had at the office of the undersigned on office days during office hours.

(15) Probable amount of contract is Rs. 5,000.

1st August 1941.

(Sd.)
Conservator of Forests.

Schedule "A".

Item No.	Description of work.	Unit for which rates to be quoted.	Remarks.
1	Transport of timber, poles, hardware, machines, chemicals and other materials of all description by lorry and alternatively by carts for long distances	per ton, per mile	
2	Do. Do. Do. for short distances within Municipal Towns such as Trivandrum, Quilon, Kottayam etc.	Do.	
3	Do. Do. Do. by vallams irrespective of the class of vallams	Do.	
4	Do. Do. Do. by water by Junghardams	Do.	
5	Do. Do. Do. by carts articles weighing below one ton at a time for long distances	per cwt., per mile	
6	Do. Do. Do. by carts for short distances within Municipal Towns as per item 2	Do.	
7	Loading and unloading charges of timber, poles, hardware, machines, chemicals and other materials of all description	per ton	
8	Charges for loading and unloading etc., extra over and above the minimum distance	per cooly	
9	Waiting charges for lorries	per hour	

Specifications and conditions.

(1) Waiting charges for lorries for duration of one hour and below will not be paid.

(2) Transport should be commenced immediately on receipt of intimation from the officers concerned.

(3) The contractor is liable to be fined for delays in transport.

(4) The contractor will be held responsible for any damage or loss of articles during transport and due to delay in transport.

(5) Losses sustained by the Department if any as per para 4 will be made good from the contractor from his bills or the security deposit as the case may be.

(6) Articles should be taken up for transport only with proper authority such as issue notes, transport passes etc.

(7) Receipts should be taken from the parties to whom articles are delivered.

(8) The contractor should inform the office of origin regarding the delivery of materials correctly at destination as soon as each transport is completed.

(9) Bills for transport should be submitted in duplicate to the undersigned every 15th of malabar months. The original receipts referred to in para 7 above should also accompany the relative bills.

(10) The bills should contain full particulars such as the date of transport, description of articles transported, quantity, issue note or pass No. etc.

(11) One ton is 50 cft. of timber of any specie.

(12) The volume of round timber such as logs, poles etc., will be determined by the quarter girth method.

(13) The minimum distance of transport is one mile and the minimum quantity one cwt.

(14) The minimum distance for loading and unloading covered by rates for items 1 to 7 of Schedule "A" is 50 yards.

(15) Extra carriage in loading and unloading if any (over and above the minimum distance) will be paid for at the rate quoted for item 8 of Schedule "A" for the actual labour employed only.

(16) The security deposit of the contractor will be released within 6 months from the date of termination of the period of contract.

NOTICE.

Notice is hereby given that the special auction sales as notified in the Gazette dated 17th Mithunam 1116/1st July 1941 at the undernoted Depots will not be held on the notified dates.

KOTTAYAM DIVISION.

Vettikad Depot 20th Karkatakam 1116/4th August 1941.
Parampuzha Depot 21st Karkatakam 1116/5th August 1941.
Alleppy Depot 25th Karkatakam 1116/9th August 1941.

൧൧൧൬ മിഥുനം ൧൭-ാം നു-യിലെ ഗസററില്‍ പരസ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നപോലെ താഴെ ചേര്‍ക്കുന്ന ഡിപ്പോവുകളില്‍ അതാതിനു എതിരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതികളില്‍ ലേലം നടത്തപ്പെടുന്നതല്ല.

കോട്ടയം ഡിവിഷന്‍.

വെട്ടിക്കാട്ട് ഡിപ്പോ	[illegible]
പാറമ്പുഴ ...	[illegible]
ആലപ്പുഴ ...	[illegible]

Trivandrum,
31st July 1941/16th Karkatakam 1116.

T. V. VENKATESWARA AIYAR,
Conservator of Forests.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

[Vol. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th August 1941. 21st Karkatakam 1116.

Judicial Department.

NOTICE.

No. E. 9930.

PURSUANT TO THE PROVISO TO SUB-SECTION (2) OF SECTION 155 OF THE TRAVANCORE COMPANIES ACT, IX OF 1114, AS AMENDED BY THE TRAVANCORE COMPANIES (AMENDMENT) ACT, X OF 1116.

In the Matter of

the Vijaya Lakshmi Bank Ltd., Parur.

Notice is hereby given that the above Company has presented on the twenty fifth day of Mithunam 1116, a Memorandum of Satisfaction of Charge, in respect of the Charge for Rs. (3100) three thousand one hundred only dated the seventeenth day of Vrischikam 1114, created by the said Company in connection with the Chitty No. 78 of the Parur Sub-Registry Office, started by it on the twenty second day of Vrischikom 1114. The persons entitled to the above Charge are hereby requested to show cause, within fourteen days from the date of publication of this Notice in the Government Gazette, why the payment or the satisfaction of the above Charge should not be recorded.

൧൧൧൬-ാമാണ്ടത്തെ ൧൦-ാം നമ്പരായ തിരുവിതാംകൂർ കമ്പനി (ഭേദഗതി) ആക്ടിനാൽ
ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൧൧൪-ലെ ൯-ാം നമ്പരായ തിരുവിതാംകൂർ
കമ്പനി ആക്ട് ൧൫൫-ാം വകുപ്പ് (൨)-ാം ഉപവകുപ്പിന്റെ
ക്ലിപ്തനിബന്ധനപ്രകാരമുള്ള പരസ്യം.
ദി വിജയലക്ഷ്മി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് പറവൂരിന്റെ കാര്യത്തിൽ

പ്രസ്തുത കമ്പനി ൧൧൧൪-ാമാണ്ട് വൃശ്ചികമാസം ൨൨-ാം തീയതി ആരംഭിച്ചതും പറവൂർ സബ് രജിസ്ട്രാഫീസിൽ ൭൮-ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ ചിട്ടിസംബന്ധിച്ച് ടി കമ്പനി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ൧൧൧൪-ാമാണ്ട് വൃശ്ചികമാസം ൧൭-ാം തീയതിയിലെ (൩൧൦൦) മൂവായിരത്തി ഒരുനൂറു രൂപയുടെ ബാദ്ധ്യത വീട്ടിത്തീർത്തു സംബന്ധിച്ച മെമ്മോറാണ്ടം ൧൧൧൬-ാമാണ്ട് മിഥുനമാസം ൨൫-ാം തീയതി ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ടി ബാദ്ധ്യതപ്രകാരം കൊടുക്കേണ്ടതിലേക്ക് പണം കൊടുത്തുതീർത്തതായി എന്തുകൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൂടാ എന്നുള്ളതിനു ഈ പരസ്യം ഗവണ്മെന്റ് ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ പതിനാലു ദിവസത്തിനകം കാരണം കാണിക്കാൻ ടി ബാദ്ധ്യതയുടെ അവകാശികളായ ആളുകളോട് ഇതിനാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

Trivandrum,
28th July 1941/13th Karkatakam 1116.

K. MADHAVA KURUP,
Registrar of Joint Stock Companies.

ആലപ്പുഴ പ്രിൻസിപ്പാൾ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ നിന്നും റിക്കാർട്ടുകളെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു ൧൦൮൭-ാമാണ്ടത്തെ ൩-ാം ആക്ട് ൨-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്നും ൧൧൦൪-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം ൨൭-ാംനു ൧൯൨൮ ഒക്ടോബർ ൧൩-ാംനു ഉണ്ടായ പുതിയ റൂൾസു അനുസരിച്ചു പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതു്.

ഈ കോർട്ടിൽ താഴെ വിവരിക്കുന്ന ഒറിജിനൽ കേസുകളിൽ ഇതുവരെയും നിന്നും ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളതും തിരിച്ചു വാങ്ങാത്തതുമായ അസൽ പ്രമാണങ്ങളെ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ൩ മാസത്തിനകം വാങ്ങിക്കുവാൻ അവകാശപ്പെട്ട കക്ഷികൾ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം റൂൾസിലെ വ്യവസ്ഥപ്രകാരം നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു.

ആലപ്പുഴ,
൧൧൦൫ ഇടവം ൨൭-നു

പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ്,
(ഒപ്പ്.)

Original Suits of 1105.
Parts I to III.

[illegible]

Parts II & III.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TRAVANCORE COMPANIES ACT IX OF 1114.

NOTICE PURSUANT TO SECTION 305 (4).

In the matter of

The Pallikara Union Bank Ltd., (In liquidation) Kumarapuram,

Whereas, from the fact that communications addressed to the Liqnidatior of the Pallikara Union Bank Ltd. (In liquidation) at his last known place of business either remain unanswered, or are returned undelivered through the Dead Letter Office, it appears that either no Liquidator is acting or that the affairs of the Company are fully wound up, and whereas the returns required to be made by the Liquidator have not been made for a period of more than six consecutive months, after notice demanding the returns, it is hereby notified, under Section 305 (4) of the Travancore Companies Act, IX of 1114, that, at the expiration of three months from the date of this notice, the name of the Company will, unless cause is shown to the contrary, be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

[illegible]

[illegible]

Trivandrum
28th July 1941/13th Karkatakam 1116.

K. MADHAVA KURUP,
Registrar of Joint Stock Companies.

No. G. 9956.

NOTICE.

PURSUANT TO THE PROVISO TO SUB-SECTION (2) OF SECTION 155 OF THE TRAVANCORE COMPANIES ACT, IX OF 1114, AS AMENDED BY THE TRAVANCORE COMPANIES (AMENDMENT) ACT, X OF 1116.

In the matter of

Messrs. Marikar and Company Ltd., Munnar.

Notice is hereby given that the above Company has presented, on the 30th day of Mithunam 1116, a Memorandum of Satisfaction of Charge, in respect of the Charge, for Rs. (13,000) thirteen thousand dated the 15th day of Kanni 1115, created by the said Company in connection with the Chitty No. 53 of the Devicolam Sub Registry Office, started by it on the 22nd day of Kanni 1115. The mortgagees or persons entitled to the above Charge are hereby requested to show cause, within fourteen days from the date of publication of this Notice in the Government Gazette, why the payment or the satisfaction of the above Charge should not be recorded.

൧൧൧൬-ാമാണ്ടത്തെ ൧൦-ാം നമ്പരായ തിരുവിതാംകൂർ കമ്പനി (ഭേദഗതി)
ആക്റ്റിനാൽ ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൧൧൪-ാമാണ്ടത്തെ ൯-ാം
നമ്പരായ തിരുവിതാംകൂർ കമ്പനി ആക്റ്റ് ൧൫൫-ാം
വകുപ്പ് (൨) ാം ഉപവകുപ്പിന്റെ ക്ലിപ്തിവചന
പ്രകാരമുള്ള പരസ്യം

മി മരയ്ക്കാർ ആൻഡ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് മൂന്നാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ

പ്രസ്തുത കമ്പനി [illegible] ദേവികുളം സബ് രജിസ്ട്രാഫീസിൽ ൫൩-ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിട്ടി സംബന്ധിച്ചു മേപ്പടി കമ്പനി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ൧൧൧൫-ാമാണ്ടു കന്നിമാസം ൧൫-ാംതീയതിയിലെ (൧൩൦൦൦) രൂപ [illegible] സംബന്ധിച്ച ഒരു കുറിപ്പ് ൧൧൧൬-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം ൩൦-ാംനു [illegible] ഹാജരാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മേപ്പടി [illegible] കൊടുത്തുതീർത്തതായി [illegible] ഈ പരസ്യം ഗവൺമെന്റു ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ പതിനാലു ദിവസത്തിനകം കാരണം കാണിക്കാൻ മേപ്പടി [illegible] അവകാശികളായ ആളുകളോടു ഇതിനാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

Trivandrum,
28th July 1941/13th Karkatakam 1116.

K. MADHAVA KURUP,
Registrar of Joint Stock Companies.

NOTICE.

PURSUANT TO SECTION 212 (2) OF THE TRAVANCORE COMPANIES ACT, IX OF 1114.

In the matter of

The Kerala Mercantile Bank Ltd., Trivandrum.

I do hereby notify that a copy of the order, dated the 2nd Mithunam 1116, passed by the District Court of Trivandrum for winding up the Kerala Mercantile Bank Ltd., Trivandrum, has been forwarded to me by the said Court as required by Section 212 (1) of the Travancore Companies Act. IX of 1114, and that, pursuant to Section 212 (2) of the said Act, a minute of the said order has been duly made on the 16th day of July 1941 in the books relating to the said Company kept in this Office.

Trivandrum,
28th July 1941/13th Karkatakam 1116.

K. MADHAVA KURUP,
Registrar of Joint Stock Companies.

തിരുവനന്തപുരം [illegible] മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽനിന്നും ചെയ്യുന്ന പരസ്യം.

[illegible] ഈ കോടതി [illegible] താഴെ വിവരിക്കുന്ന സാമാനങ്ങളെ ഈ മാസം [illegible] വെള്ളിയാഴ്ച പകൽ [illegible] മണിക്കു ഈ കോർട്ടിൽവച്ചു പരസ്യമായി ലേലംചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

൧൧൧൬ കർക്കടകം [illegible]

ജി. ഗോവിന്ദൻനായർ,
[illegible] മുൻസിഫ്,

സാമാനവിവരം.

സ്റ്റൂൾ	൪	കസേര	൩
മേശ	൩	അലമാര	൧

പരസ്യം.

പറവൂർ മുൻസിഫ്കോടതിയിൽ [illegible]

[illegible]

൧൧൧൭ മേടം ൨-ാം-,

പി. [illegible],
ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ്,

വിസ്താരംചെയ്യപ്പെടേണ്ട അന്യായങ്ങൾ.

[illegible]

൧൧൦൫-ൽ സി. നമ്പർ

			൧	൨	൩	൪	൬	൧൦	൧൧
൧൨	൧൪	൧൯	൨൦	൨൨	൨൪	൨൮	൨൯	൩൦	൩൬
൩൭	൪൦	൪൧	൪൨	൪൭	൪൮	൪൯	൫൨	൫൫	൫൮
൬൦	൬൨	൬൫	൬൯	൭൦	൭൧	൭൨	൭൪	൭൫	൭൬
൭൮	൮൫	൮൭	൮൯	൯൩	൯൮	൯൯	൧൦൮	൧൦൯	൧൧൧
൧൧൬	൧൨൦	൧൨൪	൧൨൮	൧൩൦	൧൩൨	൧൩൩	൧൩൪	൧൩൫	൧൩൬
൧൩൭	൧൪൦	൧൪൮	൧൪൯	൧൫൧	൧൫൨	൧൫൪	൧൫൬	൧൬൦	൧൬൨
൧൬൩	൧൬൭	൧൬൮	൧൭൪	൧൭൬	൧൭൭	൧൮൩	൧൮൬	൧൮൭	൧൯൦
൧൯൨	൧൯൪	൧൯൫	൧൯൯	൨൦൧	൨൦൨	൨൦൬	൨൦൭	൨൧൦	൨൧൩
൨൧൪	൨൧൫	൨൧൮	൨൨൭	൨൩൬	൨൩൭	൨൩൮	൨൪൪	൨൪൮	൨൪൯
൨൫൦	൨൫൮	൨൫൯	൨൬൦	൨൬൧	൨൬൩	൨൬൪	൨൬൬	൨൬൭	൨൭൪
൨൮൨	൨൮൪	൨൮൫	൨൮൬	൨൯൦	൨൯൧	൨൯൨	൨൯൩	൨൯൫	൩൦൨
൩൦൩	൩൦൫	൩൧൧	൩൧൩	൩൧൪	൩൧൬	൩൧൯	൩൨൧	൩൨൩	൩൨൪
൩൩൦	൩൩൩	൩൩൪	൩൩൫	൩൩൬	൩൩൭	൩൪൧	൩൪൮	൩൪൯	൩൫൧
൩൫൨	൩൫൬	൩൬൪	൩൬൮	൩൭൨	൩൭൫	൩൭൭	൩൭൮	൩൭൯	൩൮൨
൩൮൩	൩൮൭	൩൯൦	൩൯൨	൩൯൫	൩൯൬	൩൯൮	൪൦൦	൪൦൩	൪൦൪
൪൦൫	൪൧൦	൪൧൨	൪൧൩	൪൧൪	൪൧൫	൪൧൬	൪൧൭	൪൧൯	൪൨൬
൪൨൭	൪൨൮	൪൨൯	൪൩൦	൪൩൨	൪൩൩	൪൪൧	൪൪൫	൪൪൬	൪൫൨
൪൫൬	൪൫൭	൪൫൮	൪൬൧	൪൬൪	൪൬൫	൪൬൮	൪൬൯	൪൭൫	൪൭൬
൪൭൯	൪൮൦	൪൮൧	൪൮൨	൪൯൧	൪൯൨	൪൯൬	൪൯൭	൫൦൦	൫൦൧
൫൦൩	൫൦൪	൫൦൭	൫൦൯	൫൧൧	൫൧൨	൫൧൭	൫൨൧	൫൨൪	൫൨൬
൫൩൪	൫൩൬	൫൪൫	൫൪൬	൫൪൮	൫൫൫	൫൫൬	൫൫൭	൫൫൯	൫൬൦
൫൬൨	൫൬൫	൫൭൨	൫൭൫	൫൭൭	൫൭൯	൫൮൦	൫൮൨	൫൮൪	൫൮൫
൫൯൧	൫൯൪	൫൯൫	൫൯൯	൬൦൫	൬൦൬	൬൦൮	൬൧൦	൬൧൧	൬൧൩
൬൧൫	൬൧൭	൬൧൮	൬൨൦	൬൨൫	൬൨൬	൬൨൮	൬൩൦	൬൩൧	൬൩൨
൬൩൪	൬൪൭	൬൫൩	൬൫൪	൬൫൭	൬൬൧	൬൬൪	൬൭൧	൬൭൨	൬൭൫
൬൭൬	൬൭൭	൬൭൮	൬൮൧	൬൮൨	൬൮൫	൬൮൬	൬൮൭	൬൮൮	൬൯൦
൬൯൨	൬൯൪	൬൯൭	൬൯൮	൭൦൧	൭൦൨	൭൦൫	൭൦൬	൭൦൮	൭൧൦
൭൧൨	൭൧൩	൭൧൪	൭൧൫	൭൧൬	൭൧൯	൭൨൩	൭൨൫	൭൨൬	൭൨൮
൭൨൯	൭൩൩	൭൩൪	൭൩൬	൭൩൭	൭൪൭	൭൪൯	൭൫൦	൭൫൧	൭൫൨
൭൫൩	൭൬൪	൭൬൫	൭൬൮	൭൭൧	൭൭൪	൭൮൫	൭൯൨	൭൯൩	൭൯൫
൮൦൧	൮൦൩	൮൦൪	൮൦൬	൮൦൭	൮൦൮	൮൧൦	൮൧൪	൮൧൫	൮൧൬
൮൧൭	൮൨൧	൮൨൫	൮൨൭	൮൨൯	൮൩൦	൮൩൩	൮൪൦	൮൪൧	൮൪൪
൮൪൫	൮൪൬	൮൪൭	൮൪൯	൮൫൩	൮൫൫	൮൫൭	൮൬൨	൮൬൭	൮൬൮
൮൭൧	൮൭൨	൮൭൪	൮൮൦	൮൮൧	൮൮൩	൮൮൬	൮൮൭	൮൮൯	൮൯൦
൮൯൧	൮൯൩	൮൯൪	൯൦൫	൯൦൭	൯൧൨				

൧൧൦൬-ൽ സി. നമ്പർ

			൨	൮	൯	൧൩	൧൫	൧൭	൨൧
൨൩	൨൪	൨൫	൨൭	൨൮	൨൯	൩൬	൩൮	൩൯	൪൧
൪൩	൪൪	൪൫	൪൬	൪൮	൫൧	൫൯	൬൨	൬൬	൬൭
൬൮	൭൧	൭൬	൭൭	൮൦	൮൨	൮൫	൮൬	൮൮	൮൯
൯൩	൯൪	൯൫	൧൦൨	൧൦൩	൧൦൭	൧൧൦	൧൧൩	൧൧൭	൧൧൮
൧൨൦	൧൨൧	൧൨൨	൧൨൩	൧൨൫	൧൨൬	൧൨൭	൧൨൮	൧൩൧	൧൩൨
൧൩൩	൧൩൪	൧൩൫	൧൩൬	൧൩൯	൧൪൧	൧൪൬	൧൫൮	൧൬൨	൧൬൫
൧൬൮	൧൭൧	൧൭൩	൧൭൪	൧൭൭	൧൭൯	൧൮൧	൧൮൨	൧൮൫	൧൮൬
൧൮൭	൧൮൮	൧൯൧	൧൯൩	൧൯൪	൧൯൬	൧൯൭	൨൦൨	൨൦൬	൨൦൭
൨൦൮	൨൧൧	൨൧൨	൨൧൩	൨൧൪	൨൨൩	൨൨൪	൨൨൯	൨൩൨	൨൪൦
൨൪൧	൨൪൨	൨൪൫	൨൫൭	൨൫൮	൨൬൧	൨൬൨	൨൬൪	൨൬൫	൨൬൭
൨൬൯	൨൭൧	൨൭൨	൨൭൪	൨൭൬	൨൭൮	൨൭൯	൨൮൨	൨൮൩	൨൮൮
൨൯൦	൨൯൪	൨൯൬	൨൯൭	൩൦൨	൩൦൩	൩൦൮	൩൦൯	൩൧൦	൩൧൨
൩൧൬	൩൧൮	൩൧൯	൩൨൦	൩൨൩	൩൩൨	൩൩൪	൩൩൫	൩൩൬	൩൩൭
൩൪൪	൩൪൬	൩൪൭	൩൪൯	൩൫൧	൩൫൩	൩൫൫	൩൫൬	൩൬൦	൩൬൨
൩൬൫	൩൬൭	൩൭൩	൩൭൫	൩൭൭	൩൮൪	൩൮൫	൩൮൭	൩൮൮	൩൯൭
൩൯൮	൪൦൨	൪൦൮	൪൧൪	൪൧൬	൪൧൮	൪൨൨	൪൨൬	൪൨൭	൪൨൮
൪൨൯	൪൩൦	൪൩൫	൪൪൧	൪൪൨	൪൪൩	൪൪൪	൪൪൫	൪൪൬	൪൫൫
൪൫൮	൪൬൦	൪൬൩	൪൬൪	൪൬൫	൪൬൬	൪൬൭	൪൬൮	൪൬൯	൪൭൫
൪൭൬	൪൮൧	൪൮൩	൪൯൦	൪൯൧	൪൯൩	൪൯൬	൪൯൯	൫൦൫	൫൦൭
൫൧൦	൫൧൨	൫൨൩	൫൨൯	൫൩൨	൫൩൩	൫൩൪	൫൩൮	൫൪൩	൫൪൪
൫൪൬	൫൪൭	൫൫൧	൫൫൨	൫൫൩	൫൫൪	൫൫൫	൫൫൬	൫൬൦	൫൬൧
൫൬൨	൫൬൩	൫൬൮	൫൭൧	൫൭൨	൫൭൩	൫൭൪	൫൭൬	൫൭൭	൫൭൮
൫൮൦	൫൯൦	൫൯൧	൫൯൨	൫൯൩	൫൯൪	൬൦൮	൬൦൯	൬൧൦	൬൧൩
൬൧൪	൬൧൮	൬൨൦	൬൨൧	൬൨൫	൬൩൩	൬൩൪	൬൩൬	൬൩൮	൬൪൧
൬൪൪	൬൪൫	൬൪൭	൬൪൮	൬൪൯	൬൫൦	൬൫൧	൬൫൨	൬൫൩	൬൫൪
൬൫൫	൬൫൯	൬൬൧	൬൬൨	൬൬൮	൬൬൯	൬൭൦	൬൭൪	൬൭൬	൬൭൭
൬൮൨	൬൮൪	൬൮൫	൬൮൯	൬൯൦	൬൯൧	൬൯൨	൬൯൪	൬൯൫	൬൯൬
൬൯൮	൬൯൯	൭൦൦	൭൦൧	൭൦൨	൭൦൩	൭൦൫	൭൦൯	൭൧൫	൭൧൬

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			

[illegible]

[illegible]

പി. [illegible],
പ്രസിഡന്റ്.

[illegible]

[illegible] മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽനിന്നു പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

[illegible]

[illegible]

[illegible],
മുൻസിഫ്.

NOTIFICATION.

The High Court have authorised the following Vakils of the District Munsiff's Court, Karunagappalli to swear affidavits before them for a period of two years,

1 Mr. C. K. Parameswara Iyer.
2 ,, N. Godavarma Thampan.
3 ,, N. Balakrishnan Unnithan.
4 ,, G. Velu Pillai.
5 ,, K. Kesavan.
6 ,, P. T. Philip.

High Court,
Trivandrum, 29th July 1941.

(By order)

A. CHERIYAN,
Registrar.

[illegible] പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

തിരുവല്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ മുൻസിപ്പ് കോടതിയിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു.

ഈ കോടതി വക താഴെ പറയുന്ന സാമാനങ്ങൾ ൧൧൧൬-ാമാണ്ട ചിങ്ങമാസം ൩൦-ാം- പകൽ ൧൧ മണിക്കു കോടതിയിൽവെച്ചു പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്.

൧ സാധനം ലിസ്റ്റു പ്രകാരം വിളക്കു ൨

൨ ഇരുമ്പു പെട്ടി ൧

ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിപ്പു കോടതി,
തിരുവല്ലാ, ൧൧൧൫ കർക്കടകം ൩൦-ാം-,

ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിപ്പ്,
(ഒപ്പ്.)

കരിമ്പുര ഡസ്റ്റ്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു.

ഈ കോടതിയിൽ ക്ലാർക്കായിരുന്ന വിളവംകോട്ട താലൂക്കിൽ വിളവംകോട്ട പകുതിയിൽ മിനച്ചൽ ദേശത്തു കൊക്കുന്നാക്കൽ വീട്ടിൽ എൻ. നാരായണപിള്ള എന്ന എഴുതി വന്ന കുഞ്ഞുപിള്ള നാരായണപിള്ള ഈ ആണ്ടു മിഥുനമാസം ൧൦-ാം- മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതും ടിയാന്റെ കിട്ടാനുള്ള കരിതിലെ ശമ്പളം പ്രാവിഡന്റു ഫണ്ട് വകയിലുള്ള പണം ടിയാന്റെ കുടുംബത്തിലേക്കു കിട്ടാനുള്ള സഹായധനം (compassionate gratuity) മുതലായവ കിട്ടണമെന്നു ടിയാന്റെ വിധവയായ വിളവംകോട്ട പകുതിയിൽ മിനച്ചൽ ദേശത്തു [illegible] വീട്ടിൽ ദേവകിഅമ്മ പാർവതിഅമ്മ തനിക്കു വേണ്ടിയും തന്റെ സന്താനങ്ങളായ കുഞ്ഞുപിള്ള, സുഭദ്രഅമ്മ, നീലകണ്ഠപിള്ള ത്രിവിക്രമൻനായർ ശാരദഅമ്മ ലളിതഅമ്മ ഇവർക്കു വേണ്ടിയും ഈ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കുകയും, ടി കുഞ്ഞുപിള്ള നാരായണപിള്ളക്കു അവകാശികളായി മുകളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന വിധവയും സന്താനങ്ങളും അല്ലാതെ മറ്റു ആരുംതന്നെ ഇല്ലെന്നു വിളവംകോട്ട പകുതി പാർവത്യകാരുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ വിളവംകോട്ട താലൂക്ക് കച്ചേരിയിൽനിന്നും എഴുതി വരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ മേൽ വിവരിച്ച തുകകളിലുള്ള അവകാശം ടി അപേക്ഷക്കാർക്കു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ള പക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ൧൫ ദിവസത്തിനകം ഈ കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതും അവധി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ യാതൊരു പരാതിയും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൧൧൧൫ കർക്കടകം ൧൬-ാം-

ജോർജ്ജ് തോമസ്സ്,
ഡസ്റ്റ്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ട്.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5TH AUGUST 1941. / 21ST KARKATAKAM 1116.

Land Revenue Department.

തൊടുപുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൯൬-ലെ ൩-ാം റെഗുലേഷനാലും ൧൦൯൯-ലെ
൭-ാം റെഗുലേഷനാലും ൧൧൦൬-ലെ ൨൪-ാം റെഗുലേഷനാലും ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട
൧൦൭൪-ലെ ൧-ാം റെഗുലേഷൻ ൩൮-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം

ചെയ്യുന്നത്.

താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കളെ കരകുടിശ്ശികയ്ക്കായി ജപ്തിചെയ്തു പാർവത്യകാരൻ [illegible] വസൂലാക്കുന്നതിനായി [illegible] പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും വച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളികേൾക്കാവുന്നതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുക വിളികേൾക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ ൧൦൦-ക്കു ൧൫ വീതം ഉള്ള ഒരു ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉടനെയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകവും കെട്ടേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം [illegible] ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽ വല്ല നഷ്ടം [illegible] ആക്ടുപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും [illegible] കൂടുതൽ വന്നാൽ ആയതിനു [illegible] ആകുന്നു. കുടിശ്ശിക [illegible] വച്ചിരുന്നാൽ [illegible] ലേലം കഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം [illegible] അയാളുടെ [illegible] ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ [illegible] മടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

പട്ടിക വസ്തുക്കൾ ൧൧൧൬-ാമാണ്ട് ചിങ്ങമാസം ൭-ാം൹ തൊടുപുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ വച്ചു പകൽ ൧൧ മണി മുതൽ ലേലം നടത്തപ്പെടും.

വിൽക്കുന്നതു പൂർണ്ണാവകാശം.

തൊടുപുഴ,
൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൫-ാം൹.

പി. [illegible],
തഹശീൽദാർ.

പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	പകുതിയുടെ പേര്	പഴയ നമ്പർ	കൈവശക്കാരന്റെ പേര്	സർവെ നമ്പർ	ലറർ		വസ്തുവിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം	ഇടോകണ ഉക രൂ.	ച.	കാ.	വിട്ടുനൽകിയ വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.
൧	കരിമ്പോട്	൩൧൯	തെക്കേക്കര ഉലഹന്നാൻ വർക്കി	൧൭൭൯/൭		ഏ		൩൬	നിലംതിരിപ്പു	പണ്ടാരവക പാട്ടം	൨	൨൭	൧൭		൩൭
൨		൯൮൫	പൂവത്തുങ്കൽ തൊമ്മൻമത്തായി	൧൭/൧		...	൧	൭൭			൭	...	൧൪	൧	൭൭
൩		൨൬൪൩	കൊച്ചുകരി സ്കറിയാത്തയ്പ്പ്	൮൦൪/൧		൧൨൫	൨	൭൧			൩൮	൧൯	൩	൨	൭൧
൪		൪൨൨൫	പുല്ലേട്ടിൽ ചന്തിരകുട്ടിമൊമ്മളക്കുട്ടി	൯൫൯/൧		൬൭	൩	൭൮			൧൭	൪	൧൪	൧	൨൯
൫		൪൬൭൩	കാരിക്കാരയിൽ ചാക്കോ ഇത്തക്ക്	൧൧൬൧/൨		൩	...	൩൨			൪	൫	..	...	൩൨
൬		൪൫൭൬	ആരക്കര ഉപ്പിലികുന്നേൽ കരിയാവറുഗീസ്	൧൦൯൦/൧		...	൪	൭			൧൫	..	..	൧	...
൭		൫൪൨൯	മനയ്ക്കൽ ഉതുപ്പു ജോസഫ	൯൫൯/൧		൨൩	൨	൧			൧൩	൨൯	...	൨	൧
൮		൭൯൮൪	പുന്നയ്ക്കൽ വർഗീസ് മേവസ്യ	൨൮/൩		൧൦/൭	...	൫			൧൪	൨	൯	...	൫൦
൯		൭൫൭൬	[illegible] ചാക്കോ അവുസേപ്പ് യോഹന്നാൻ	൨/൧സി		൪/൭൧	൧	൨൭			൪൦	൧൫	൩	൧	൨൫
				൨/൧സി		൫൩	...	൫൬						...	൫൬
				൨/൧ബി		൫	൧	൧൫						൧	൧൫
				൨/൧ബി		൧൦	൧	...	പുരയിടം					൧	...
൧൦		൭൨൨൭	നെല്ലിയ്ക്കയിൽ വക്കാൻ തേവൻ	൨/൧സി		൫൬	൧	൬൦			൨൫	൨	൫	൧	൬൦
				൨/൧ബി		൨൭	൧	൧൬						൧	൧൬
൧൧		൭൯൭൮	തെക്കേപറമ്പിൽ തൊമ്മൻ തൊമ്മൻ	൧൯൨/൪		...	൧൩	൯൬			൩൨	൪	൧	൩	...
൧൨		൮൦൬൨	കന്നയ്ക്കൽ പാർവതിഅമ്മ ലക്ഷ്മിഅമ്മ മു. ൧പേർ	൧൨൩/൧		...	൧൨	൧൨			൧൦	൧൦	൨	൧	...
൧൩		൮൮൫	[illegible]കുന്നേൽ ഉതുപ്പു [illegible]	൧൮൨/൧		൬൮	...	൫൪			൭	൧൪	൨	...	൫൪
൧൪		൯൧൬൩	[illegible]തെക്കേട്ടിയിൽ കൊച്ചിത്താമകൾ [illegible]	൨൭/൩		൭൦	...	൫൯			൫	൧൫	൧൪	...	൫൯
൧൫		൯൧൨൭	[illegible] മീനാക്ഷിയമ്മ	൩൦/൧		...	...	൭൯			൮	൨൨	൫	...	൫൯
൧൬		൯൨൨൯	[illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ അവുസേപ്പുമാത്യു	൯൬൯/൧	൪൮/൩൮൨		൧	൬൦			൧	൧൩	൯	൧	൬൦
൧൭		൯൩൯൪	വല്ലത്താട്ട മിഖേൽ മാത്തൻ	൯൪൩/൧		൧൦		൬൭⅓			൬	൨	...	...	൬൭⅓
൧൮		൧൦൧൭൯	കിഴക്കേക്കര ഇട്ടപ്പൻ ഉണ്ണിച്ചെറിയ ൨ പേർ	൧൮൮/൧		സി	൩൬	൮൧			൯	...	൮	൩൦	൮൧
						ഇരട്ടിപ്പ		൬/൩						ഇരട്ടിപ്പ	൧/൧൨
൧൯		൧൦൧൨൮	വെള്ളരിങ്ങാട്ട ഇന്നാസ് കുറിയൻ	൯൬൭/൪൦		൧൪൭	൨	൧൧			...	൧൦൧	൭		൬൦
൨൦		൧൦൪൯൨	കരിമ്പുങ്കൽ നിന്നും എഴിവായിൽ പാർക്കും അവുസേപ്പു ഇന്നാസ് ൨ പേർ	൩൪൯/൩		...	൧	൩			...	൪	൬	൧	൩
൨൧		൧൦൬൮൩	കരീക്കുന്നേൽ [illegible] നാണികുട്ടിഅമ്മ മു. ൨പേർ	൧൧൩൩/൧		...	...	൩൪½			൯	൨൧	...	...	൩൪½

ചാവക്കാട്ട് താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്ന നോട്ടീസ്.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന ഭൂമികളെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും [illegible] ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ [illegible] ആകുന്നു. [illegible] ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും [illegible] ലേലം [illegible] ലേലത്തിൽ [illegible] ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും [illegible] സർക്കാരിന്റെ [illegible] ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

തഹസീൽദാർ (ഒപ്പ്.)

൧൧൧൬ മിഥുനം ൨൭-ാം൹.

പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	ദേശം	പുതുവൽ സിട്ട: ബ്ലോക്ക്	പുതുവൽ സിട്ട: നമ്പർ	സർവേ: നമ്പർ	സർവേ: ഡിവിഷൻ	ഏക്കർ: ഏ.	ഏക്കർ: സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്	ഭൂമിയുടെ ഇനം	കരം: രൂ.	കരം: ച.	കരം: കാ.	കുടിശ്ശിക: രൂ.	കുടിശ്ശിക: ച.	കുടിശ്ശിക: കാ.	ജന്മിയുടെ പേര്
൧	[illegible]		[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	..	...	[illegible]
൨			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	..	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	..	
൩			[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	
൪			[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	
൫			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	....	
൬			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] B/C	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	..	
൭			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	..	
൮			[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	
൯			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	
൧൦			[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	പുരയിടം	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
൧൧			[illegible]	[illegible]	..		[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	
൧൨			[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	..	.	
൧൩			[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	

പട്ടിക—(തുടർച്ച),

ക്രമ നമ്പർ	പകുതി	പഴയവക സർവെ ബ്ലോക്ക്	പഴയവക സർവെ നമ്പർ	സർവെ നമ്പർ	സർവെ ലറ്റർ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമൊ പുരയിടമൊ	വടക്ക്	കിഴക്ക്	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ്	തരം	കരം രൂ.	കരം ച.	കരം കാ.	രൂ.	ച.	കാ.	ഉടമസ്ഥന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും
൧൭	കളിയൽ	൧൬	൨൧	൧൩൨൭	...	...	൫൨	നിലം	൧൨൯൯	൧൩൨൩	൧൩൯൮/൩൨	൧൩൨൫, ൧൩൨൩	൮	൩	൧൬	൧൭	൨൩	...		കളിയൽ പകുതിയിൽ താമസിക്കുന്ന ൧൨ പേർ
൧൬			൨൨	൧൦൬൮	...	...	൨൮	ടി	൧൦൬൯	൧൦൬൨	൧൦൫൧	൧൦൬൯	൩	൩	...	൧൭	൯	...		
൧൩			൨൩	൧൩൩൯	...	...	൩൧	ടി	൧൩൭൦, ൧൩൭൭	൧൩൩൮	൧൩൯൮/൩൫	൧൩൭൮	൩	൬	൩	൩	൧	൨൧		
													ശ്രീപണ്ടാരം വക ജന്മം പാട്ടം ഒഴിവ്							
൧൧			൨൭	൧൨൭൧	...	...	൮൬	ടി	൧൨൭൮	൧൨൭൨	൧൩൭൯	൧൨൭൬	൨	൧൨	൨൨	൩	൭൨	൧൭		
													ശ്രീപണ്ടാരം വക ജന്മം ഉ.൩. പാട്ടം ഇടഒഴിവ്							
൧൮			൨൬	൧൬൦൦	...	...	൯	ടി	൯൯൯	൯൯൬	൯൯൬	൧൦൦൧	൯	...	൨൩	൯	൭	൧൭		
൧൯			൨൮	൯൯൧	...	...	൨൭	ടി	൯൯൦	൯൯൧	൯൯൧	൯൯൨	൯	൨	൧൭	൧൨	൧൨	...		
൨൦			൨൯	൧൧൦൭	...	...	൩൮	ടി	൧൨൨൦	൧൧൦൩	൯൦൧/൩൯	൧൧൦൬	൧൧	൨	൧൧	൩	൧൨	...		
൨൧		൧൧൩	൭൭	൨൯൯൧	൨൬൩/൨	൨	൯൯	പുരയിടം	൨൯൯൧/൨൨൬	൨൯൯൧/൧൩൩൯	൨൯൯൧/൨൬൯-൨൩൬	൨൯൯൧/൨൬൩/൧	൩	൨	൨൧	൧൨	൧൭	൧൨൧		
൨൨			൭൩	൨൯൯൧	൨൬൯/൨	൩	൭	ടി	൨൯൯൧/൧൩൯	൨൯൯൧/൨൬൯/൧	൨൯൯൧/൨൬/൧	൨൯൯൧/൨൩൬	൩	൩	൧	൧	൧൩	൧		
൨൩			൭൧	൨൯൯൯	൩൬/൨	...	൩൨	ടി	൨൯൯൧/൩൩	൨൯൯൧/൩൬/൧	൨൯൯൧/൩൨	൨൯൯൧/൩൧	൩	...	൧൯	൧	൧൧	...		
൨൭			൭൨	൨൯൯൧	൩൧/൧	൨	൩൨	ടി	൨൯൯൧/൩൩	൨൯൯൧/൩൬/൧	൨൯൯൧/൩൨	൨൯൯൧/൩൧	൩	൨	൧൬	൧൧	൧൨	...		
൨൬			൭൯	൨൯൯൧	൧൨൩	൩	...	ടി	൨൯൯൧/൧൨൩	൧൬൯.൨൬൬, ൨൯൯൧/൧൩	൨൯൯൧/൧൩	൨൯൯൧/൧൨൨	൩	൩	...	...	൬	...		
൨൩			൬൦	൨൯൯൧	൧൩൧/൧	൩	...	ടി	൨൯൯൧/൧൩൨	൨൯൯൧/൧൩൧/൨	൨൯൯൧/൧൩൭	൨൯൯൧/൧൩൨	൩	൩	...	...	൬	...		
൨൧			൬൧	൨൯൯൧	൯൧/൧	൧	൨൩	ടി	൨൯൯൧/൯൧	൨൯൯൧/൯൧, വൻ.൯൦-൨൯൯൧	൨൯൯൧/൭൯	൨൩൧-൨൩൯, ൨൯൯൧/൯൧/൨	൩	൧	൩	൨	൩൨	൨൨		

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

[illegible]

[illegible]

പി. കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യർ,
തഹശീൽദാർ.

൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൮-ാംനു.

വസ്തുവിവരം.

[illegible]

[illegible] താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

[illegible]

തഹശീൽദാർ, (ഒപ്പ്).

[illegible] താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ നിന്നും [illegible]

[illegible] പരസ്യംചെയ്യുന്നത്.

[illegible]

[illegible] കർക്കടകം [illegible] താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു പകൽ [illegible]

എൻ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള,
തഹശീൽദാർ.

൧൧൧൬ മിഥുനം ൩൦-ാംനു.

പട്ടിക

ക്രമ നമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	തണ്ടപ്പേരുകാരന്റെ പേര്	പകുതി	കര	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവേ നമ്പർ	സർവേ ഡിവിഷൻ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	വിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം	വിൽക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിൽക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം സെ.	വിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ കരം രൂ.	ച.	കാ.	ഈടാക്കാനുള്ള തുക രൂ.	ച.	ക.
[illegible]	[illegible]	ശ്രീ. മിക്കൽ ഗോവിന്ദൻ നാരായണൻ	വടശ്ശേരി	[illegible]	നിലംകന്നിപ്പൂ	[illegible]	[illegible]	പുഞ്ചയപ്പാട്ടം		[illegible]	പൂർണ്ണ ഭാഗം		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ആറാംപ്രെട്ട മീതിയൻ ആലി		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ഉമ്മിണിമേത്തേൽ പള്ളി		പോത്താനിക്കാട്	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ [illegible] കുഞ്ഞുപിള്ള		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]		പോത്താനിക്കാട്	നിലംകന്നിപ്പൂ	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] പുത്തൻപുര [illegible]		പല്ലാരിമംഗലം	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	വടക്കേ [illegible] ലക്ഷ്മി അമ്മ		വാരപ്പെട്ടി	നിലംകന്നിപ്പൂ	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] കാതിരി [illegible]		[illegible]	നിലംകന്നിപ്പൂ	[illegible]				[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കരിങ്ങാട്ടിൽ തൊമ്മൻ [illegible]		വാരപ്പെട്ടി	നിലംകന്നിപ്പൂ	[illegible]		വാരപ്പെട്ടി ദേവസ്വം		[illegible]	കുറുവായ കാണം	...	[illegible]		[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	കരിങ്ങഴി [illegible] കുട്ടി [illegible]		പല്ലാരിമംഗലം	നിലംകന്നിപ്പൂ	[illegible]		പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം		[illegible]	പൂർണ്ണ ഭാഗം		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	[illegible] തൊമ്മൻ [illegible]		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	കരിനാനശ്ശേരിൽ [illegible]		[illegible]	നിലംകന്നിപ്പൂ	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				വാരപ്പെട്ടി	പുരയിടം	[illegible]				[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	താണിക്കണ്ടേൽ കാതിരി [illegible]		വെളിങ്ങാ	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]		[illegible]	...			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	[illegible] ഇബ്രാഹിം [illegible] കുഞ്ഞിപ്പാത്തു		പല്ലാരിമംഗലം	നിലംകന്നിപ്പൂ	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] മറിയ അള്ള		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]			[illegible]	...			[illegible]		[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	...

മൂവാററുപുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ നിന്നും [illegible]
[illegible] പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു്.

താഴെ വിവരിക്കുന്ന [illegible] കുടിശ്ശിക [illegible] പട്ടികയിൽ പറയുന്ന [illegible] ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം [illegible] ഹാജരായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. [illegible]

മൂവാററുപുഴ,
[illegible]

എൻ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള,
തഹശീൽദാർ.

[illegible] മൂവാററുപുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ വച്ചു് ലേലം.

പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	രജിസ്റ്റർ നമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്	പകുതി	മുറി	സർവെ നമ്പർ	സർവെ ബ്ലോക്ക്	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം	കുടിശ്ശികത്തുക രൂ.	കുടിശ്ശികത്തുക ച.	കുടിശ്ശികത്തുക കാ.
൧	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൧
൨	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൧
൩	[illegible]	[illegible]		[illegible]	163/11	...		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	൧	[illegible]	൧
൪	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൫	[illegible]	[illegible]		[illegible]	257/12	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൬	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൭	[illegible]	[illegible]		ടി	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൮	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൯	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൦	[illegible]	[illegible]		മൂവാററുപുഴ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൧	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൨	[illegible]	[illegible]		ടി	[illegible]	...		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]

പട്ടിക—(തുടർച്ച)

ക്രമ നമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കുടിശികക്കാരുടെ പേരുവിവരം	പകുതി	മുറി	സർവെ നമ്പർ	ബ്ലാക്ക്	ഏക്കർ ഏ.	ഏക്കർ സെ.	നിലമൊ പുരയിടമൊ	ഇനം	കുടിശ്ശിക രൂ.	കുടിശ്ശിക ച.	കുടിശ്ശിക കാ.
൧൩	[illegible]	കോടങ്കപ്പള്ളിൽ വീട്ടിൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ള വകയിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞൻപിള്ള രാമൻപിള്ള		അനിക്കാട്	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	പണ്ടാരവകപാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൪	[illegible]	ഇടയ്ക്കാട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ മറിയം (൩ പേർ)		ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൫	[illegible]	വടക്കേപ്പുറത്തുവീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള പരമേശ്വരൻനായർ		മുവാറ്റുപുഴ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൬	[illegible]	കരവട്ടപ്പുറത്തു മഠത്തിൽ ശിവരാമൻ ശേഖരൻ മുതൽപേർ		ടി	[illegible]	...		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൭	[illegible]	ഏഴാലിൽ പുത്തൻപുരയിൽ ചാക്കോ കൊച്ചുപറമ്പിൽ ഇട്ടിയവിരാ മാണി		ആരക്കുഴ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	നിലം	പണ്ടാരവക കുഴിക്കാണം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൮	[illegible]	കാക്കനാട്ടിൽ മത്തായിയുടെ മകൻ വർക്കി മുതൽപേർ		ആനിക്കാട്	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	പണ്ടാരവകപാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൯	[illegible]	...ല്ലപ്പറമ്പിൽ കേശവപിള്ള രാമൻപിള്ള ൩ പേർ		വടക്കന്മാറാടി	[illegible]	...		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൦	[illegible]	പൂവാറത്തിൽ തേവൻ ചെല്ലി	മുവാറ്റുപുഴ	ടി	[illegible]			[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൧	[illegible]	വെള്ളാംകുഴിയിൽ ഉട്ടൻ കണ്ടൻ		തെക്കന്മാറാടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	നിലം	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൨	[illegible]	പുതിയത്തോട്ടത്തിൽ ഉലഹന്നാൻ		ടി	[illegible]			[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൩	[illegible]	കോട്ടങ്കപ്പള്ളിൽ പത്മനാഭപിള്ള ശിവശങ്കരപിള്ള		വടക്കന്മാറാടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൪	[illegible]	തെല്ലിക്കാട്ടുകുളത്തിൽ ചെറിയ മത്തായി		ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	നിലം	ദേവസ്വം വക ഒറ്റിപ്പേര്	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൫	[illegible]	കണ്ണോലി കാട്ടുതാഴത്ത് പോത്തൻ		ആരക്കുഴ	[illegible]	...		[illegible]	പുരയിടം	പണ്ടാരവകപാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൬	[illegible]	കാർത്തുവള്ളിൽ കുഞ്ചുപിള്ള രാമകൃഷ്ണപിള്ള		വടക്കന്മാറാടി	[illegible]	...		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൭	[illegible]	മന്തിരിക്കാരത്തിൽ ആഗസ്തി തോമസ് ഏലി		വടക്കന്മാറാടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൮	[illegible]	കാർത്തുവള്ളിൽ കൊച്ചുപിള്ള കല്യാണിയമ്മ ൩ പേർ		രാമമംഗലം	[illegible]			[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨൯	[illegible]	തവലപ്പാഴിയിൽ കുഞ്ഞൻപിള്ള നാരായണപിള്ള		വടക്കന്മാറാടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൩൦	[illegible]	എടമന ചെട്ടിയിൽ മത്തായി തൊമ്മി		തെക്കന്മാറാടി	[illegible]	...		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൩൧	[illegible]	മാന്തോട്ടത്തിൽ കൊച്ചുപെണ്ണ് പാറു		ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൩൨	[illegible]	കാർത്തുവള്ളിൽ കൊച്ചുപിള്ള കല്യാണിയമ്മ		ടി	[illegible]	...		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൩൩	[illegible]	പുതുശ്ശേരിൽ നീലകണ്ഠൻനായർ ഇരുമ്പനം വലിയ		വടക്കന്മാറാടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൩൪	[illegible]	പതമ്പിയാനം പുത്തൻവീട്ടിൽ മണിക്കം പാലക്കാട്ടിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഗോപാലപിള്ള		വാളകം	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൩൫		[illegible] പെരുംപടവം കരയിൽ ചെമ്പ്രമ്പള്ളി ഇല്ലത്തു കേശവൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി	പിറവം	പെരുമ്പടവം	[illegible]	...		[illegible]	ടി	പണ്ടാരവക ഒറ്റി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	...		[illegible]	ടി	ജന്മിഭോഗം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	...		[illegible]	ടി	പണ്ടാരവക ഒറ്റി			

കൊല്ലം താലൂക്ക് കച്ചേരിയിൽ നിന്നും ൧൧൧൭-ലെ ൧-ാം നമ്പ്ര ഗസറ്റിലും ൧൧൧൬-ലെ ൧൬-ാം നമ്പ്ര ഗസറ്റിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള
൧൧൧൬-ലെ ൧-ാം നമ്പ്ര [illegible] വകുപ്പിൻപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ഈ താലൂക്കിൽപെട്ട തുകടയ്യർ പകുതിയിൽ കുടിശ്ശികക്കാരിൽനിന്നും താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നപ്രകാരമായ കുടിശ്ശികയ്ക്കുവേണ്ടി സ്ഥാവരവസ്തുക്കളെ ജപ്തിചെയ്തു പരസ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനാൽ അതിനെ ൧൧൧൭-ാമാണ്ട് കർക്കടകമാസം ൨൦-ാംനു- പകൽ ൧൧ മണിക്ക് തുകടയ്യർ പകുതി കച്ചേരിയിൽ വച്ച് ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നവർ [illegible] ദിവസം ഹാജരായി വിളിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ തുകക്കു വിളിച്ചെടുക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലതുകയിൽ ൧൦-ൽ ൧ വീതമുള്ള തുക ഡെപ്പോസിറ്റായി ഉടനെയും ബാക്കി ലേലത്തീയതി മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആ വസ്തുക്കൾ വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യുന്നതും അതിൽ വരുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതും ആകുന്നു. കൂടാതെ [illegible] വന്നാൽ [illegible] അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. കൂടാതെ [illegible] ലേലം കഴിഞ്ഞ ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികയും പലിശയും ഒടുക്കേണ്ടതായിരുന്നാൽ ആ ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും [illegible] ഒടുക്കൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

(സർവാധികാര്യത്തിന്റെ വേലം)

൧൧൧൬ മിഥുനം ൨൫-നു-

ഒപ്പ്, പത്മനാഭൻപിള്ള,
തഹശീൽദാർ.

പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	വില്ലേജ്	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്	വസ്തുവിവരം: സർവേ നമ്പർ	സർവേ: ബ്ലോക്ക്	വിസ്തീർണ്ണം: ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം: സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം	കുടിശ്ശിക തുക: രൂ.	ച.	കാ.
൧	തുകടയ്യർ	൪	ഞാറയ്ക്കൽചേരിയിൽ കിഴക്കേമഠത്തിൽ നാരായണൻ കൃഷ്ണൻ	൪൬൭ ൭	...		൩൯	പുരയിടം	കരമൊഴിവുകരണ്ടാം	൩	൭	൧൭
൨		൪൯	തുണ്ടംചേരിയിൽ ഏറത്തുവീട്ടിൽ കേശവപിള്ള അയ്യപ്പൻപിള്ള	൭൩൭൩	...		൧൬	ടി	പണ്ടാരവക കരിങ്കം	൫	൪	൧൨
൩		൭ ൭	തിരുവിഴാചേരിയിൽ കൊച്ചുമഠത്തിൽവീട്ടിൽ രാമൻകൃഷ്ണൻ	൪൩൭൬	ബി		൩	നിലം	പണ്ടാരവക പാട്ടം	൩	൧൭	...
				൭൫൩൧	എ		൨	ടി	ടി			
൪		൭ ൧	കരിപ്പുഴചേരിയിൽ കന്നിമേൽവടക്കതിൽവീട്ടിൽ പരമേശ്വരപിള്ള ഗോവിന്ദപിള്ള	൬൪ ൭൫	എ		൧൩	ടി	ടി	൪	൧൦	൨
൭		൯൪	കോട്ടയ്ക്കകത്തുചേരിയിൽ കടവുകാരൻവീട്ടിൽ രാമൻഗോവിന്ദൻ	൭൭൨൯	ബി		൩	ടി	ടി	൩	൧൩	൨
			(വരാമൻ)	൫ ൭൫	എ		൨	ടി	ടി			
൬		൧൦൪	കൊല്ലംപകുതിയിൽ മീനത്തുചേരിയിൽ കണ്ണച്ചിറയിലത്തുവീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ പി	൭൪൭൨	എ		൧൦	പുരയിടം	ടി	൭	൨൭	൧൭
൭		൧൬൭	[illegible]ചേരിയിൽ കാലിയത്തുവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദപിള്ള പത്മനാഭപിള്ള ഒ.	൩൪൨൭	...		൯	നിലം	ടി	൧൭		൩
൫		൧൭൦	തിരുവിഴാചേരിയിൽ കോയിപ്പുറത്തുവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻകൃഷ്ണൻ	൬൯൫൧	ഡി		൧൧	പുരയിടം	ടി	൧	൨൧	൨൧
൯		൧൯൫	കരിപ്പുഴചേരിയിൽ പിലാറാവിളവീട്ടിൽ ഈശ്വരൻരാഘവൻ	൬൫൭൧	...		൧൪	ടി	ടി	൫	൨൩	൭
൧൦		൨൫൭	ഇലവിളചേരിയിൽ തെക്കെ[illegible]ചെമ്പല്ലൂർവീട്ടിൽ കേശവൻരാമൻ	൭ ൭ ൧	...		൧൪	ടി	പണ്ടാരവക കരിങ്കം	൧൬	൧൬	൫
൧൧		൩൦൧	[illegible]ചേരിയിൽ നിരപ്പത്തുവീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻരാമൻ	൧൯൬൭	...		൧൬	ടി	സർക്കാർപുലയാവകാശം, ശേഖരി	൯	൨൬	൦
൧൨		൩൩൩	പുത്തൂർചേരിയിൽ കാഞ്ഞിരത്തിൽവീട്ടിൽ രാമൻ ഈശ്വരൻ	൩൭൯൯	ബി/൧		൪	നിലം	പണ്ടാരവക കരിങ്കം	൧൭	൧൦	൩
				൩൬൨൪	ബി		൪	ടി	ടി			
				൩൪൬൪	സി		൨	ടി	പണ്ടാരവക പാട്ടം			
൧൩		൩൪൪	കോട്ടയ്ക്കകത്തുചേരിയിൽ പടിഞ്ഞാറേവീട്ടിൽ കേശവപിള്ള വേലായുധൻപിള്ള	൭൫൨൨	എ		൧൦	ടി	ടി	൭	൧൨	൪
൧൪		൩൭൫	കരിപ്പുഴചേരിയിൽ പിലാറാത്തുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞിക്കുഞ്ഞൻരാമൻ	൬൪൯൧	...		൫	ടി	ടി	൯	൨	൪
				൬൭൧൭	...		൯	ടി	ടി			

പട്ടിക (തുടർച്ച)

ക്രമ നമ്പർ	പകുതി	തണ്ടപ്പേര് നമ്പർ	തണ്ടപ്പേർകാരന്റെ പേര്	ജപ്തിവസ്തുവിന്റെ സർവ്വെ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം	ഈടാക്കേണ്ടുക രൂ.	ച.	കാ.
൧൮		൩൩൩	നീരാവിൽചേരിയിൽ വിളയിൽവീട്ടിൽ കേരളൻ നാരായണൻ ഉണ്ണിത്താൻ	൭൨൧൧	...		൧൦	നിലം	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	൧൦	൧൮	൭
൧൯		൮൨൩ ൮൨൭	നട്ടുവിളചേരിയിൽ മാലിയക്കൂവീട്ടിൽ ശങ്കരൻ നീലകണ്ഠൻ	൧൪൮൪	ബി		൩	പുരയിടം	നങ്കർമ്മലതെലക്ക വനം പാട്ടം	൧൭	൧൦	൯
൧൭		൮൭൦	നട്ടുവിളചേരിയിൽ വടക്കേമുറിയിലുള്ളവീട്ടിൽ കണക്ക പത്മനാഭൻ നീലകണ്ഠൻ	൧൭൫൧	...		൭	ടി	പണ്ടാരവക കരി ജന്മം	൫	൨൮	൭
൧൮		൩൧൮	തെക്കേചേരിയിൽ കാറാളിയിൽ വീട്ടിൽ തീവർഗ്ഗീസ് സാറാ	൧൮൭൭	...		൭	ടി	പണ്ടാരവക ഒറ്റി	൨	൫	൯
൧൯		൩൫൮	ഉമ്പളിചേരിയിൽ തെങ്ങുവിളയിലുള്ള വീട്ടിൽ ചക്കപ്പിള്ള ഗീവർഗ്ഗീസ്	൨൨൧൪	...		൧൧	നിലം	പണ്ടാരവകകരി ജന്മം	൭	൨൭	൩
൨൦		൮൩൬	കൊറ്റങ്കരപകുതിയിൽ ചേരുർചേരിയിൽ കരുണ്ണവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻകൊച്ചിക്ക	൭൯൯൮	ഡി		൭	പുരയിടം	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം	൫	൨൦	൩
൨൧		൮൮൦	തെക്കേചേരിയിൽ മാടപ്പള്ളിക്കൽവീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞ്	൫൧൨൫	എ		൭	നിലം	ടി	൩	൩	൮
				൫൧൨൫	ബി		൨	ടി	ടി			
൨൨	ഇടക്കാട്	൮൯൪	നീരാവിൽചേരിയിൽ കന്നപ്പുവിളയിൽ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ രാമൻ	൮൨൪൮	൨൭		൧൩	പുരയിടം	ടി	൩	൭	൧
൨൩		൯൫൪	മുതൽചേരിയിൽ കൊല്ലേഴിൽവീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് കേശവൻ ആശാൻ	൮൮൫൦	...		൧൮	ടി	പണ്ടാരവകകരി ജന്മം	൯	൨	൧൦
൨൪		൯൭൫	തെക്കേചേരിയിൽ തയ്യിൽവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ നീലകണ്ഠൻ	൮൮൨൭	എ		൧൧	ടി	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം	൫	൭	൭
൨൫		൯൪൯	കടവൂർചേരിയിൽ ഭവനത്തുവീട്ടിൽ വേലായുധൻ അയ്യപ്പൻ	൭൪൩൦	എ		൧൧	നിലം	ടി	൩	൧൮	൦
൨൬		൯൯൨	തെക്കേചേരിയിൽ തിരവിളയിൽ വീട്ടിൽ നാരായണൻ മാധവൻ	൨൪൭൮	...		൧൨	ടി	പണ്ടാരവക ഒറ്റി	൭	൧൮	൨
൨൭		൧൦൧൮	നീരാവിൽചേരിയിൽ തൊടി പുരയിടത്തിൽ കുഞ്ഞൻ പത്മനാഭൻ	൭൯൮൮	...		൧൦	പുരയിടം	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം	൮	൨൦	൪
൨൮		൧൮൮൨	പ്രാക്കുളത്തുചേരിയിൽ മുന്നാംകുഴിവീട്ടിൽ മഹാദേവൻ പത്മനാഭൻ	൧൪൯൭	ബി		൧	നിലം	ടി	൩	൧൪	൧൮
				൧൭൯൩	എ		൭	ടി	ടി			
൨൯		൧൧൮൨	...ിയാൻ	൧൭൯൦	...		൧൦	പുരയിടം	പണ്ടാരവക ഒറ്റി	൩	൧൪	൧൮
൩൦		൧൧൭൬	നീരാവിൽചേരിയിൽ വിളയിൽവീട്ടിൽ കൊച്ചുമ്പി രാമൻ	൩൫൩൯	...		൨൪	ടി	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം	൧൫	൨൭	൯
൩൧		൧൨൭൭	പ്രാക്കുളത്തുചേരിയിൽ കവിരിയിലുള്ള തൈക്കതിൽവീട്ടിൽ ഉമ്മർകണ്ണ് വഹീദ്	൮൦൦൦	എ		൧൭	ടി	ടി	൨	൧൩	൫
൩൨		൧൫൭൧	പെരിനാട് പകുതിയിൽ ഇടപ്പള്ളിക്കുളത്തുചേരിയിൽ കാറിക്കാട്ടുവീട്ടിൽ വിക്രമൻ മാധവൻ	൩൦൦൬	...		൧൪	ടി	നല്ലിത്തോട്ടം വ..	൪	൨൩	൨
൩൩		൧൮൧൫	പ്രാക്കുളത്തുചേരിയിൽ പുല്ലുവിളയിൽവീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ വേലായുധൻ മുതൽപേര്	൧൩൯൦	...		൪	ടി	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം	൮	൨൦	൦
൩൪		൧൮൩൩	നീരാവിൽചേരിയിൽ വെളിയംകട്ടവീട്ടിൽ, മാധവൻപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള	൭൪൯൯	ബി		൧൦	ടി	ടി	൩	൨൦	൯

൩൯		൧൭൧൦	കരിപ്പൂരചേരിയിൽ കാറിയേരിയത്തുവീട്ടിൽ കണ്ണൻ നാരായണൻ	൫൪൦൭	...	൧൯		പണ്ടാരവക ഒറ്റി	൨	൨൪	൧൪
൩൭		൧൭൪൭	നടുവിലേചേരിയിൽ വെട്ടത്തുകാവിൽ ദേവസ്വത്തിലേക്കുള്ള, ടിചേരിയിൽ ഇടയിലവീട്ടിൽ കൊച്ചുകുട്ടിപ്പിള്ള വാസു	൧൪൫൦	...	൧൫		പണ്ടാരവകപാട്ടം	൫൦	൭	൧൨
		൧൫൦൫൪	കടവൂർചേരിയിൽ മുരളക്കുഴിയിൽവീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള നാരായണപിള്ള	൭൩൯൯	൪	൧൦		പണ്ടാരവക കരിമ	൩	൧൬	൧൪
൩൫		൨൧൩൦	തെക്കേചേരിയിൽ മാലിക്കരവീട്ടിൽ കോശി ചാണ്ടി	൧൧൭൯	൪൮	൫		പണ്ടാരവകപാട്ടം	൪	൩	൫൦
൩൫		൨൧൪൩	നീരാവിലചേരിയിൽ വലിയവീട്ടിൽ എബ്രഹാം ജോസഫ്	൬൫൫൯	൩൦	൪		പണ്ടാരവക ഒറ്റി	൩	൧	൧൬
൩൦		൨൨൫൯	അഷ്ടമുടിയിൽചേരിയിൽ മണപ്പുറത്തു പടിഞ്ഞാറേവീട്ടിൽ ഫെർണാണ്ടസ് സാലിയു മർക്കോസ്	൧	൨൧൬	൨൦		പണ്ടാരവകപാട്ടം	൩	൧൧	൯
൪൧		൨൨൫൫	ഇടവിളാകംചേരിയിൽ ഉലയനാൽകാണംപുരക്കചേരിയിൽ വലിയചേകന്നിലയിൽ മാധവൻ, കൊച്ചുകുഞ്ഞു തൽപ്പേര	൩൫൬൨	...	൧൦	പുരയിടം	൩	൬	൨൨	൫
൪൨		൨൩൨൩	ഉതക്കചേരിയിൽ തൊട്ടംകൊണ്ടത്തുവീട്ടിൽ ഉണിക്കാളി കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു	൧൨൧൪	൩൦൫	൨൩		൭	൩	൧൫	൧൦
൪൩		൨൩൪൫	അഷ്ടമുടിയിൽ ചേരിയിൽ തട്ടിലഴികത്തുവീട്ടിൽ കാളൻ രാമൻ	൧൨൧൪	൩൧൪	൫		൭	൨	൦	൪
൪൪		൨൭൦൪	ടിയിൽ ചേരിയിൽ തേപ്പക്കുട്ടിവീട്ടിൽ കണ്ണൻരാമൻ	൨൯൧	൨൦	൩൫		൭	൩൦	൧൮	൧൨
൪൬		൩൦൦൨	ടിചേരിയിൽ തെക്കേവയലിൽ ... മാധവൻ	൫൩.൩	൩൩൩	൧൦		൭	൪	൨൬	...
൪൭		൩൦൧൩	ടിചേരിയിൽ തട്ടിലഴികത്തുവീട്ടിൽ കണ്ണൻ കുഞ്ഞൻ	൫൩൧൩	൩൩൪	൧൦		൭	൧൩	൧൧	൩
൪൯		൩൧൯൭	തെക്കേചേരിയിൽ മടപ്പള്ളിക്കൽവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള പത്മനാഭപിള്ള	൧൭൭൩	൨	൧൩		൭	൭൩	൧൧	൩
൪൫		൩൧൫൦	തെക്കേചേരിയിൽ മടപ്പള്ളിക്കൽവീട്ടിൽ കൃഷ്ണപിള്ള കാർത്ത്യായനിപിള്ള	൩൧൨൨	൨	൧൩	നിലം	൭	൯	൧൪	൩
൪൮	ഇടപ്പള്ളി	൩൩൮൫	പ്രാക്കുളത്തുചേരിയിൽ കോയിവിളയിൽ തെക്കേപ്പുരയിൽ പുരയിടത്തിൽ അയ്യൻ ചെല്ലൻ	൧൭൫൫	൧	൪	പുരയിടം	പണ്ടാരവക അട്ടിപ്പേറ്	൫	൨൯	൮
൫൨		൩൪൭൮	തെക്കേചേരിയിൽ തിരുവള്ളുവീട്ടിൽ കൊച്ചു രാമ	൩൪൩൪	...	൩	നിലം	പണ്ടാരവക കരിമ്പ്ലം	൨	൧൦	൧൦
								പണ്ടാരവകപാട്ടം	൬	൫	൧൩
൫൧		൪൨൨൯ ൩൫൫൯	കൊല്ലംകരയിൽ മീനത്തുചേരിയിൽ കോയിക്കൽവീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ രാമൻ	൫൩൦൨	൩൮൩ സി	൫		൭	൨	൧	൨
൬൨		൪൪൦൫	പെരിനാട്ടുപകുതിയിൽ പെരുമൺകിഴക്കേചേരിയിൽ ഇളങ്ങേഴവിളയിൽവീട്ടിൽ രാമൻ പത്മനാഭൻ	൧	൨൯൦	൦		൭	൨	൩	൪
൫൩		൪൭൪൦	നടുവിലേചേരിയിൽ മാമ്പള്ളിവീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള	൨൧൫൭	...	൫	പുരയിടം	പണ്ടാരവക കരിമ്പ്ലം	൧	൨൭	൫
൫൪		൪൫൯൧	മതിലിൽചേരിയിൽ തെട്ടയിലയിൽവീട്ടിൽ മാധവൻ ഗോവിന്ദൻ	൬൬൭൬	എ/൩	൪		പുതുവൽപാട്ടം	൨	൧൨	൫
൫൫		൬൧൭൧	പ്രാക്കുളത്തുചേരിയിൽ അമ്പലത്തിൽ നിന്നും പടിഞ്ഞാറേവിളയിൽ ശങ്കരൻ രാമൻ വേലായുധൻ	൧൭൧൭	എ/൨	൯		൭	൨	൨൪	൧൪
൫൬		൭൫൩൨	അഷ്ടമുടിചേരിയിൽ വേലപ്പവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മ പാർവ്വതിയമ്മ	൫൨൬	൧	15സെ		൭	൧	൨൩	൧൬
൫൭		൮൫൨൭	ടിചേരിയിൽ കൊല്ലത്തുകിഴക്കേതിൽവീട്ടിൽ കേശവൻ വേലായുധൻ	൧	൧൬൩ ൧	൫		൭	൪	൭	...
൫൮		൭൩൨൬	ടിചേരിയിൽ പുതുവീട്ടിൽ രാമമ്മ കല്യാണിയമ്മ	൨൩൨	...	൧൦		൭	൧൧	൧൭	൧൩

പട്ടിക (തുടർച്ച).

ക്രമ നമ്പർ	പകുതി	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര	ജപ്തിവസ്തുവിവരം സർവെ നമ്പർ	ജപ്തിവസ്തുവിവരം സർവെ ഖറാറ്	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം	ഈടാക്കേണ്ടതുക രൂ.	ഈടാക്കേണ്ടതുക ച.	ഈടാക്കേണ്ടതുക കാ.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ഞാഴ്ക്കുഴിച്ചേരിയിൽ പുതുവീട്ടിൽ പാർവ്വതിയമ്മ ഈശ്വരിയമ്മ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	പണ്ടാരവക പാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	പ്രാക്കുളത്തുചേരിയിൽ പ്ലാവിളവീട്ടിൽ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള വേലായുധൻപിള്ള	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	നടുവിലെചേരിയിൽ ഇരവിരവിയത്തുവീട്ടിൽ കണക്ക വേലായുധൻപിള്ള കുഞ്ഞൻപിള്ള	[illegible]	...		[illegible]	ടി	പണ്ടാരവക മററി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	നടുവിലെ ചേരിയിൽ ഇരവിരവിയത്തുവീട്ടിൽ കണക്ക കല്യാണിയമ്മ ശേറിയമ്മ	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	പണ്ടാരവക കുടിജന്മം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	നടുവിലെ ചേരിയിൽ ഇരവിരവിയത്തുവീട്ടിൽ കാത്യായനിയമ്മ നാരായണിയമ്മ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ദേവസ്വം ശ്രീപണ്ടാരവക പാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	ടിയാൾ	[illegible]								
[illegible]		[illegible]	പ്രാക്കുളത്തു ചേരിയിൽ തെന്നിക്കൽവീട്ടിൽ ഉമ്മിണിയമ്മ ജാനകിയമ്മ [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	മതക്കചേരിയിൽ മുടന്തറയിലുവീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ നാരായണൻ മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	പണ്ടാരവക പാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	പ്രാക്കുളത്തു ചേരിയിൽ കരുവിലപ്പഴയത്തുവീട്ടിൽ ഉമ്മിണിയമ്മ മുതൽപേര്	[illegible]	...		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	പ്രാക്കുളത്തു ചേരിയിൽ പണയിൽവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മ കാത്യായനിയമ്മ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	പ്രാക്കുളത്തു ചേരിയിൽ കന്നുകിഴക്കേതിൽ തിരുവാ പറിച്ച്	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	നടുവിലെചേരിയിൽ മാളിയത്തുവീട്ടിൽ കണ്ണൻപിള്ള ശങ്കരപ്പിള്ള	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	പെരിനാട്ടുപകുതിയിൽ ചോതാമ്പിച്ചേരിയിൽ പുലിയനഴികത്തു വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള രാമൻപിള്ള	[illegible]			[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	കരീപ്പുഴചേരിയിൽ അരമനത്തു കിഴക്കതിൽ വീടായ മതിലവിളവീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള	[illegible]	[illegible]		[illegible]	നിലം	പണ്ടാരവക മററി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	പ്രാക്കുളത്തു ചേരിയിൽ കോവിലകത്തുവീടായ കിഴക്കേകളിയിലിൽ വീട്ടിൽ കഞ്ചാളിയമ്മ പാറുക്കുട്ടിയമ്മ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	പണ്ടാരവക പാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	ടിയിൽ കഞ്ചാളിയമ്മ കല്യാണിയമ്മ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	നടുവിലെ ചേരിയിൽ മാളിയത്തുവീട്ടിൽ കണ്ണൻപിള്ള പത്മനാഭപിള്ള മുതൽപേര്	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	നടുവിലെചേരിയിൽ വാഴിയത്തുവീട്ടിൽ നാണിയമ്മ ജാനകിയമ്മ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	പണ്ടാരവക കുടിജന്മം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	പ്രാക്കുളത്തുചേരിയിൽ വെള്ളറയ്ക്കൽ കൊച്ചുപെണ്ണ് മീനാക്ഷി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]		[illegible]	...		[illegible]	ടി	പണ്ടാരവക മററി	[illegible]	[illegible]	[illegible]

൭ ൨		൯ ൪ ൪ ൬	൩ മുക്കാചേരിയിൽ തോട്ടുമുഖത്തുനിന്നും മുടന്തനാണിയത്തു നാരായണൻ ചെല്ലപ്പൻ മുതൽപേര	൧ ൪ ൬ ൭	൨		൧ ൪	പുരയിടം	ടി	൭	൨ ൧	൧ ൦
൬ ൯		൯ ൬ ൩ ൪	മേപ്പരിനാട്ടുപകുതിയിൽ പാമ്പാവിൽചേരിയിൽ ഇഞ്ചിൽവീട്ടിൽനിന്നും പണിക്കർവീട്ടിൽ പാർവതിയമ്മ പൊന്നമ്മ	൨ ൬ ൧	൨ ൨/൭		൬ ൭/൮	ടി	പണ്ടാരവകപാട്ടം	൩	൨ ൭	൬
൨ ൦		൯ ൬ ൩ ൭	ശയിൽ അയ്യപ്പൻപിള്ള കരുണാകരൻപിള്ള	൨ ൬ ൧	൨ ൨/൬		൬ ൭/൮	ടി	ടി	൩	൧ ൯	൩
൨ ൧		൯ ൬ ൨ ൩	ഇലവിളചേരിയിൽ പയ്യൂർവടക്കതിൽവീട്ടിൽ ഉണ്ണൂലിയമ്മ കൊച്ചുകല്യാണി	൧ ൦ ൯ ൭	൧		൪ ൭/൮	നിലം	പണ്ടാരവക കളിമണ്ണ	൭	൧ ൩	൧ ൨
൨ ൨		൯ ൨ ൪ ൬	തെക്കേചേരിയിൽ കിഴക്കേപ്പുരയ്ക്കൽവീട്ടിൽ ഉണ്ണിക്കാളി പാർവതി മുതൽപേര	൩ ൧ ൬ ൩	൧		൧	പുരയിടം	പണ്ടാരവകപാട്ടം	൩	൧ ൯	...
൯ ൩		൯ ൯ ൪ ൯	മുക്കുളത്തുചേരിയിൽ വല്ലിപ്പറവിടായ കണ്ണനും പടിഞ്ഞാറെതിൽവീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മ പാർവതിയമ്മ	൩ ൭ ൨ ൨	൨		൧ ൩	ടി	പണ്ടാരവക കളിമണ്ണ	൪	൪	൧ ൪
൨ ൪	ഇടപ്പാൾ	൯ ൯ ൯ ൬	തെക്കേചേരിയിൽ വിളയത്തിരക്കൽവീട്ടിൽ ഫിലിപ്പോസ് ഉമ്മൻ	൨ ൭ ൯ ൨	൬		൭	ടി	പണ്ടാരവക പാട്ടം	൨	൩	൬
൨ ൫		൧ ൦ ൧ ൦ ൨	മുക്കേചേരിയിൽ പുതുക്കുളത്തിൽവീട്ടുമുറിയുടെ ഇടവട്ടത്തുചേരിയിൽ നാണിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള നാരായണപിള്ള	൧ ൭ ൯ ൫	൭/൧		൬	ടി	ടി കടമ്പ	൨	൭	൧ ൩
൨ ൬		൧ ൦ ൪ ൬ ൦	കൊല്ലംപകുതിയിൽ കന്നിമേൽചേരിയിൽ അടിസ്ഥലത്തുവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള കരുണാകരൻപിള്ള	൧ ൪ ൧	൧		൪	ടി	സർക്കാർ ഉഭയതാലപ്പൊതുവക ഒറ്റി	൩	൨ ൭	൯
൨ ൭		൧ ൦ ൪ ൬ ൨	പ്രാക്കുളത്തുചേരിയിൽ പുളിവലിൽവീട്ടിൽ കണ്ണൻ നാരായണൻ	൨ ൩ ൦ ൩	൩ ൬ ൦		൬	ടി	പണ്ടാരവകപാട്ടം	൨	൧ ൦	൨
൨ ൨		൧ ൦ ൯ ൨ ൭	ഞാറയ്ക്കൽചേരിയിൽ മാമ്പറവീട്ടിൽ നാണിയമ്മ ഭാഗീരഥിയമ്മ	൨ ൪ ൭ ൭	...		൧ ൨	ടി	സർക്കാർ ഉഭയതാലപ്പൊതുവക ഒറ്റി	൩	൧ ൬	൧ ൩
൨ ൯		൧ ൦ ൯ ൭ ൧	കൊല്ലം ൪ ൧ ൪-ാംനമ്പർ സംയുക്തപരിപാലന പരസ്പരസഹായസംഘത്തിൻെറ പ്രസിഡൻറ തെക്കേചേരിയിൽ പ്രാകുവിളവീട്ടിൽ ചാത്തൻ വൈരവൻ	൩ ൧ ൨ ൦	൯		൩	നിലം	പണ്ടാരവകപാട്ടം	൨	൨	൧ ൦
൩ ൦		൯ ൦ ൯ ൭ ൯	മുതലാനൽചേരിയിൽ പടിപ്പുര്ക്കലെവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുരാമൻ രാഘവൻ ശങ്കരൻ	൬ ൧ ൨ ൨	൭		൦	പുരയിടം	ടി	൨	൧ ൬	൧ ൩
൩ ൧		൧ ൦ ൯ ൨ ൦	ടി ടി കണ്ണൻ കാർത്ത്യായനി	൪ ൨ ൪ ൪	൧ ൭ ൦/൨		൨	ടി	ടി	൨	൧ ൯	൪
൩ ൨		൧ ൦ ൯ ൨ ൧	ടിയിൽ കാർത്ത്യായനി കൌസല്യ	൬ ൧ ൨ ൨	൭		൧ ൧	ടി	ടി	൬	൧ ൨	൨

നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൮൭-ലെ ൩-ാം ആക്ടിനാലും ൧൦൯൪-ലെ ൧൪-ാം ആക്ടിനാലും ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൦൭൮-ലെ ൧-ാം ആക്ട ൩൨-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

തിരുവിതാംകൂർ ക്രെഡിററ്ബാങ്കിൽ പണയമാക്കിവച്ചിട്ടുള്ളതും താഴെ വിവരിക്കുന്ന പേരുകാരുടെവക പട്ടികയിൽ പറയുന്നസ്ഥാവരവസ്തുക്കളെ ജപ്തിചെയ്തു പരിവൃത്തികാരന്മാരുടെ റിസ്ക്കിൽ [illegible] ൧൧൨൩-ാമാണ്ട് കർക്കടകമാസം ൩൧-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്ക് നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ [illegible] സംഗതിയായി വിളംബരംചെയ്യുന്നതിനുള്ളതല്ലേ, കൂട്ടങ്ങളുടെ വിളംബരംചെയ്യുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ ൨൦൦-ന് ൧൦ വീതമുള്ള തുക ഡെപ്പോസിറ്റായി ഉടനെയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകവും അടയ്ക്കേണ്ടതും, അങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആവർത്തിച്ച് ലേലംചെയ്യുന്നതും അതിൽ വരുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും കരക്കടിശ്ശിക ആക്ടിൻപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആവർത്തനലേലത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ ആയതിനു അയാൾക്കു അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. കൂടാതെ ഡെപ്പോസിറ്റുതുകയും നഷ്ടമാകുന്നതുമാകുന്നു. ലേലംകഴിഞ്ഞ ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരൻ പണം അടയ്ക്കുന്നതായിരുന്നാൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ അടയ്ക്കേണ്ടതും പേരെസ്സുകളുടെ [illegible] പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

നെയ്യാറ്റിൻകര,
൧൧൨൩ മിഥുനം ൩൦-ാംനു.

എം. സൈനുദീൻ,
തഹശീൽദാർ.

പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	ക്രെഡിററ്ബാങ്ക്വക ലോൺ നമ്പർ	പകുതി	തണ്ടപ്പേര് നമ്പർ	സർവെ നമ്പർ	സർവെ ഖറാബ്	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	ഇനം	പേരുകാരുടെ പേര്	കുടിശ്ശിക മുതലുൾപ്പടെ വാങ്ങേണ്ടുന്ന രൂ.	ച.	കാ.	റിമാർക്ക്
൧	൧൧൧.൯ ൧൪൭	തിരുവല്ലം നേമം	൩൪൭൩ ൩൭൩൯	൨൨൭/൪ ൨൩൭/൩ ൭൨൭/൧	൪൪ ൧൧ ൪ ൭	൧	൩൭ ൧൪ ൭൪ ൭൯	കരിങ്കാ ടി പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം ടി	തിരുവല്ലംപകുതിയിൽ മുട്ടക്കാട്ടുദേശത്തു ഉരുളത്തുവീട്ടിൽ ദേവകിപ്പിള്ള കാമാക്ഷിപ്പിള്ള	൧൦൩൪	൧൩	൧൩	
൨	൧൧൦.൭ ൭൦	തിരുവല്ലം കോട്ടുകാൽ	൪൩൦൨ ൪൩൭൩	൩൨൧/൧ ൧൭൭/൧ ൧൭൩ ൨൭൩ ൨൭൪	൨൦ ൧൯ ൭൪ ൪ ൨	൧	൩൯ ൭൪½ ൧൭ ൭൧ ൪൭	ടി കരിങ്കാ ടി പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം ടി	അനന്തയിൽകര കാരയ്ക്കൂട്ട കിഴക്കേവീട്ടിൽ നാരായണിപ്പിള്ള ചെല്ലമ്മപ്പിള്ള.	൧൪൭൩	൨൧	൩	
	൧൧൦.൭ ൩൩	നെയ്യാറ്റിൻകര	൨൪൭൦	൩൩൪/൧ സി ൧൦൨/൧൫൧	൨൧ ൧൦൪		൪൭ ൨൦ ൧൦	ടി ടി	തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ പോൽക്കുളങ്ങര പകുതിയിൽ വള്ളക്കടവ് കരിക്കകം കുറിയിൽ ശംഖുംമുഖത്ത് കമലാലയം, ബംഗ്ലാവിൽ കണ്ണൻ പത്മനാഭപിള്ള രാമചന്ദ്രപിള്ള	൧൦൩൭		൧൨	പലിശയും
൪	൧൧൧.൭ ൭൨	ടി	൩൭൭൨	൩൨൭	൧൪ബി		൩൯	ടി	കടവട്ടാരംദേശത്തു മരക്കാട്ടുമഠത്തു വീട്ടിൽ കല്യാണിപ്പിള്ള, ജാനകി അമ്മ, പത്മനാഭപിള്ള കുട്ടൻപിള്ള പത്മനാഭപിള്ള, ഭാസ്കരപിള്ള, ഓമനക്കുഞ്ഞമ്മ രാഗിണിയമ്മ	൩൯൦	൧൨	൧൨	മേൽ പലിശയും

കൽക്കുളം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൧൧൬-ലെ ൫-ാം ആക്ട് ൩൨-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യം

തിരുവിതാംകോട്ട പകുതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ കരകുടിശ്ശികയ്ക്കായി ജപ്തിചെയ്തു പേർവഴിക്കാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ചേർത്തു വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ അവയെ ൧൧൧൭-മാണ്ടു കർക്കടകമാസം ൩൧-൹ ൧൧ മണിക്കുമേൽ കൽക്കുളം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലത്തിൽ വില്പിക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ തുക വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ ൧൦൦-ന് ൧൫ വീതമുള്ള ഡിപ്പോസിറ്റായി ഉടനെയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആവർത്തിച്ചു ലേലം നടത്തുന്നതും അതിലേക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും കരകുടിശ്ശിക ആക്ട്പ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആവർത്തനലേലത്തിൽ കൂടി ലേലം പിടിക്കുന്നതിനു അയാൾക്കു അവകാശമില്ലാത്തതും ആകുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് വച്ചിരുന്നാൽ അയാളും ഇതിലേക്കാകുന്നതുമാകുന്നു. ലേലം കഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരൻ പണം ഒടുക്കേണ്ടതായിരുന്നാൽ അയാളും ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

തക്കല,
൧൧൧൬ മിഥുനം ൨൫-൹.

എൻ. കെ. പത്മനാഭപിള്ള,
തഹശീൽദാർ.

പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	തണ്ടപ്പേർകാരുടെ നമ്പർ	തണ്ടപ്പേർകാരുടെ പേര്	നടപ്പുകുടിശ്ശികയുടെ കരം രൂ.	ച.	കാ.	പകുതി	മുറി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവെ നമ്പർ	ഉപനമ്പർ	ഇനം	മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	വസ്തുക്കളുടെ സ്വഭാവം	വിൽക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	ജപ്തിവസ്തുവിന്റെ ആകെ കരം രൂ.	ച.	കാ.
൧	൭൧	പുത്തൂർ പുതിയവീട്ടിൽ കണക്കു കുമാരൻ ശങ്കരൻ		൧൭	൧൮	തിരുവിതാംകോട്	തിരുവനംകോട്	നിലം	൩൪൪൦	൨/൩	ജന്മം	...	൧൧	സർവ്വാധികാരം	ഉടമ്പടി ...	ഒരായി ൧൦	...	൧൨	൧൦
൨	൨൨൧	കോഴിയൂർ അരശാട്ടുവിളയിൽ ചെല്ലൻ നാടാൻ മുത്തുപ്പിള്ള നാടാച്ചി എന്ന വ്യാകരണം നാടാച്ചി	൨	൭	൩		കോഴിയൂർ	പുരയിടം	൨൪൭൦	൧/൪	പണ്ടാരവക	...	൯൨		ഉടമ്പടി ...	ഒരായി ൧൧൨	...	൩	൧൨
൩	൨൫൯	തിരുവിതാംകോട്ടു തെക്കേ കോവിൽവിളയിൽ കൊച്ചുപിള്ള പരദേശാനിപിള്ള	൧൮	൭	൩		ടി	ടി	൨൪൫൬	൭/൧	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	...	൯൪		...	൬൯	൧	൨൨	൦
൪	൩൬൧	പുതുക്കുടി കീഴവീട്ടിൽ ചന്ദ്രൻ ചെല്ലയ്യൻ കുഞ്ഞൻ	൩൫	൧൯	൩		പുതുക്കട	നിലം	൧൭൬		ജന്മം	...	൨൬		...	൨൬	൧	൨൬	൧൦
൫	൩൭൭	കോഴിയൂർ അരശാട്ടുവിളയിൽ കൊച്ചുകുട്ടി നാടാൻ കുഞ്ഞൻ	൯	൧൩	൩		കോഴിയൂർ	ടി	൨൪൭൦	൭/൪	പണ്ടാരവക	...	൯൨		ഉടമ്പടി ...	ഒരായി ൪൦	...	൨൫	൧൦
															...	൨൦	൬	൮	൧൩
൬	൧൨൭൫	പുത്തൂർ കൊന്നക്കോട്ടുവിളയിൽ ഉമ്മിപൂതം കുഞ്ഞൻ	൧൬	൧൯	൩		പുതുക്കട	ടി	൧൨൫൪	൭	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	...	൨൦					൭	൧൨
൭	൧൩൩൧	പുത്തൂർ വടക്കേവിളയിൽ ഗോവിന്ദൻ നാടാൻ താണുമലയൻ	൨	൧൭	൭		തിരുവനംകോട്	പുരയിടം	൯൭൪		ടി	൧	൨൨		പടിഞ്ഞാറേ ...	൩൦		൧൧	൦
൮	൧൩൪൪	കോഴിയൂർ കൊല്ലാവിളയിൽ കുഞ്ഞൻ നാടാൻ	൨	൮	൮		കോഴിയൂർ	ടി	൨൪൫൧	൧	ടി	...	൭൧		വടക്കേ ...	൩൭	...		

പട്ടിക. (തുടർച്ച)

ക്രമനമ്പർ	ജപ്തിയുടെ നമ്പർ	ജപ്തിയുടെ പേര്	നടപടിച്ചിലവു രൂ.	ച.	കാ.	പകുതി	മുറി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവേ നമ്പർ	സർവേ ഡിവിഷൻ	ഇനം	മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	ബാധ്യതകളുടെ സ്വഭാവം	വിൽക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	ക്ലിപ്തസംഖ്യ രൂ.	ച.	കാ.
൯	൧൩൭൬	പുത്തൂർ ഈയിരംപ്ലാവിളയിൽ വലിയപാക്ക്യം മായകോരൻ മുതൽപേർ	൨	൨൨	൧		തിരുണ്ണംകോട്	പുരയിടം	൪൭൬൭	൧/൮	പണ്ടാരപാട്ടം	൪	൮൦		ഉടക്കുമായി ...	30 1/8	...	൧൧	൨
൧൦	൧൪ ൧൮	തച്ചക്കോട്ട കാട്ടുവെട്ടിവിളയിൽ ജനാനമ്മാൾ ശിവനന്തം നാടാച്ചി	൨	൧൫	൮		തച്ചക്കോട്	ടി	൨൪൮൩	൧	കരിങ്ങലം	...	൪൬		വടക്കുന്നയാ ...	൨൨	...	൧	൩
൧൧	൧൭൫൨	കോയിയൂർ മുക്കുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ തിക്കോറയം വേലമാണിക്കം മുതൽപേർ	൩	൧൫	൧		കോയിയൂർ	നിലം	൨൬൩൧	൧		...	൧൧		ഉടക്കുമായി ...	൨൩	...	൧൩	൧൬
൧൨	൧൮൨൬	മിയിൽ ഇക്കിവിളയിൽ ഇരപ്പാടം പരമാനന്തം മുതൽപേർ	൬	൨൭	൧൦		ഞമരവതി	പുരയിടം	൨൩൧൩			...	൬൩		...	൪൩	൩	൧	൧൪
൧൩	൨൨൮൦	തച്ചക്കോട്ട പരണിക്കാട്ടുവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻനാടാർ കൃഷ്ണൻ നാടാർ മുതൽപേർ	൭	൪	൧൦		തച്ചക്കോട്	നിലം	൨൬൫൨		പണ്ടാരപ്പാട്ടം	...	൮൦		ഉടക്കുമായി ...	൧൦	൨	൪	൩
൧൪	൨൬൩൪	തിരുവിതാംകോട്ടദേശത്തു കാന്തിവിളയിൽ വേലുക്കുട്ടിനാടാർ നാരായണൻ നാടാർ	൨	൩	൧൨	തിരുവിതാംകോട്	തിരുണ്ണംകോട്	പുരയിടം	൪൭൫൬			...	൧൩		...	൧൩	...	൨൨	൮
൧൫	൨൭൭൫	തെങ്ങുംകുഴി ലക്ഷ്മിവിളാകത്തു വീട്ടിൽ മാതവൻ നീലകണ്ഠൻ	൭	൭	൦			ടി	൪൬൩൮	B/൩	ജന്മം	...	൩൬	സർക്കാർ	...	൩൬	...	൨	൧൨
൧൬	൨൫൨൨	കോയിയൂർ കളിവിളയിൽ മായകോരൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ	൪	൮	൧൬			ടി	൪൭൬൬	൧	പണ്ടാരപാട്ടം	൪	൮൨		ഉടക്കുമായി ...	൩൦	...	൨	൧൩
൧൭	൩൨൧൫	തെങ്ങുവിളവെള്ളയമ്പുവിള കണ്ണുപുത്തൻ വീട്ടിൽതാണുപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള	൨	൧൫	൩			നിലം	൩൩൦൦	൧	ജന്മം	...	൧൮		...	൧൮	...	൨൧	൧൧
൧൮	൩൮൬	കോടിയൂർ ഇക്കിവിളയിൽ ഇരപ്പാടം വേലമാണിക്കം	൧	൧൮	൪		കോടിയൂർ		൨൩൩൦		പണ്ടാരപാട്ടം	...	൦൮		വടക്കുന്നയാ ...	൩൫	...	൦	൯
൧൯	൩൩൩൦	തച്ചക്കോട്ട അഞ്ചെട്ടിവിളയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ കണ്ണമ്മാൾ രാമമ്മാൾ	൨	൧൫	൨		തച്ചക്കോട്		൯൨൧൨		തിരുവിതാംകോട്ട ദേവസ്വപാട്ടം	...	൨൦		വടക്കുന്നയാ ...	൧൦	...	൧൪	൧
൨൦	൩൪൦൬	പുത്തൂർ ഈയിരംപ്ലാവിളയിൽ മഞ്ചാരം ആറുമുഖം മുതൽപേർ	൨	൧൦	൮		തിരുണ്ണംകോട്	പുരയിടം	൪൮൦൦	൨	പണ്ടാരപാട്ടം	...	൧൩		...	൧൩	...	൩	൧൧
൨൧	൩൪൪൫	കോയിയൂർ അരശൂട്ടിവിളയിൽ കൃഷ്ണൻ ചെല്ലത്തുനാടാർ	൩	൪	൧൧		കോയിയൂർ		൨൮൩൬	൧/൩	ടി	൧	൮൦		ഉടക്കുമായി ...	30 5/6	...	൪	൧൦
൨൨	൩൬൬൬	തിരുവിതാംകോട്ട പഴയപള്ളിത്തെരുവിൽ ഒളിവിള ചെല്ലപ്പൻ ...	൨	൨൩	൧൪		തിരുണ്ണംകോട്		൩൨൫		ടി	൧	൩		വടക്കുന്നയാ ...	൬൩	...	൧൦	൧൦

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൭൭-ലെ ൩-ാം ആക്റ്റിനാലും ൧൦൯൪-ലെ ൪-ാം ആക്റ്റിനാലും ൧൧൦൯-ലെ ൧൦-ാം ആക്റ്റിനാലും ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൦൬൮-ലെ ൧-ാം റെഗുലേഷൻ ൩൨-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നത്,

ആലപ്പുഴ പകുതിയിൽ, പലവക കുടിശ്ശിഖ, തന്നാണ്ടു മുതലായ ഇനങ്ങളിൽ പണം തീർക്കേണ്ട കുടിശ്ശികക്കാരുടെ വക താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്തു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ലേലം നടത്തുന്നതിന് ൧൧൧൭ കർക്കടകം ൨൭-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്കുമേൽ ൫ മണിക്കകം അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും ഏറ്റവും കൂടിയ വിളിക്കാരന്റെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും ആയാൾ ലേലത്തുകയിൽ ൧൦൦-ക്ക് ൧൫ വീതമുള്ള തുകയുടനെയും ബാക്കിയുള്ളത് ൩൦ ദിവസത്തിനകവും കെട്ടേണ്ടതും അങ്ങനെ കെട്ടാത്തപക്ഷം വീണ്ടും ലേലം നടത്തുന്നതിനിടവരുന്നതും ആ വകയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും ൧൦൬൮-ലെ ൧-ാം റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും കൂടാതെ മുമ്പിനാൽ കെട്ടിയ തുക കണ്ടുകെട്ടുന്നതും, ലേലം കഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരൻ പണം കെട്ടുന്നപക്ഷം ഈ ലേലം ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഹാജരാക്കി കെട്ടേണ്ടതും, ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കുന്നതും ലേലത്തിൽവിൽക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ സർവ്വാവകാശവും ആകുന്നു.

ആലപ്പുഴ,
൧൧൧൬ മിഥുനം ൨൭-ാംനു-

തഹശീൽദാർ, (ഒപ്പ്.)

പട്ടിക.

ക്രമ നമ്പർ	തണ്ടപ്പേര് നമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേരുവിവരം	സർവെ നമ്പർ	സർവെ ഡാരർ	വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	കുടിശ്ശിഖ രൂ.	ച.	കാ.
൧	൨൬൪	വാടയ്ക്കൽമുറിയിൽ കോയിക്കലുവീട്ടിൽ കൊച്ചുപ്പണിക്കർ രാമപ്പണിക്കർ	൩൪ ൮/൨	ഏ		൧൬	പുരയിടം	൪	൧	൨
			൬൯/൫	...		൧൪	ടി			
൨	൩൬൨൧	... ഗവ.മുറിയിൽ പുന്നമ്പറമ്പിൽനിന്നും ആര്യാട്വടക്കുപകുതിയിൽ പൊന്നേക്കരി മുറിയിൽ ചൊന്നാട്ട് കാർത്തികപ്പള്ളിയിൽ താമസിക്കും ചെന്നി കൊച്ചുപാപ്പൻ മുതൽപേർ	൭൭൦/൩	...		൨൦	നിലം തോട്ടം	൩	൧൮	൧
൩	൩൦൩൨	... മുറിയിൽ കൈപ്പുറത്തിൽ വേലുക്കുട്ടൻ വാസു	൭൨൯/൧൨	...		൨൭	ടി	൩	൨൨	൧൨
൪	൩൫൪൫	തിരുവമ്പാടിമുറിയിൽ പുതുപ്പറമ്പുപുരയിടത്തിൽ പൊക്കത്തിൽ കുഞ്ഞിപ്പോലൻ മാധവൻ	൩൦ ൩/൨/൨൪	...		൧൨	പുരയിടം	൩	൯	൧൭
൫	൩൯൭൨	ആലപ്പുഴമുറിയിൽ കടപ്പുറം ... ലക്ഷ്മണൻ ...	൭൭൭/൩	ബി		൧	ടി	൩	൧൮	൭
൬	൩൯൦൫	ടി മുറിയിൽ കടപ്പുറം ... കേശവ് ... തെയിസ്	൭൫൯/൩	ഏ		൨	ടി	൩	൭	൫
൭	൩൯൪൩	ടിമുറിയിൽ ... സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള ...	൬൭൩/൨൮	ബി		൩	ടി	൪	൨൬	൪
൮	൩൬൯൬	... മുറിയിൽ പട്ടേട്ടിൽ ... ഗോവിന്ദൻ വേലായുധൻ മുതൽപേർ	൭൧/൩൦	ഏ		൧൯	ടി	൨	൧൫	൬
൯	൩൮൧൫	പുന്നപ്രമുറിയിൽ ... പുന്നയിൽനിന്നും ... താമസിക്കുന്ന ... എന്ന വിളിക്കുന്ന ...	൧൧൫/൧	...		൨൮	ടി	൨	൭	൮
൧൦	൩൮൫൯	ആ... മുറിയിൽ ... അബ്ദുല്ല വടക്കൻ കുഞ്ഞുമൊയ്തീൻ	൩൩൨/൩൪	ഏ		൨	ടി	൪	൭	...
൧൧	൩൫൧൦	ടിമുറിയിൽ കടപ്പുറം ... അ...സ്	൮൭൬/൩	ബി		൧൩	നിലം തോട്ടം	൩	൨൩	...
൧൨	൩൬൨൭	ടിമുറിയിൽ ... പള്ളി ... വികാരി	൧൩൨/൬	ഡി		൧൧	പുരയിടം	൨	൭	൧൩
൧൩	൩൫൭൭	പുന്നപ്രമുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ... മുതൽപേർ	൨൫൦/൧൩	ഡി		൧൫	ടി	൨	൧൧	൩

പട്ടിക—(തുടർച്ച).

ക്രമനമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കുടിശികക്കാരന്റെ പേരുവിവരം	സർവേ നമ്പർ	ലറ്റർ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	കുടിശിക രൂ.	കുടിശിക ച.	കുടിശിക കാ.
[illegible]	[illegible]	ആലപ്പുഴമുറിയിൽ മുല്ലയ്ക്കൽ വടക്കേഭാഗത്തു പുരയിടത്തിൽ കാഞ്ചിരത്തിൽ ... ആമുഖം പിള്ള	[illegible]	ഏ		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടിമുറിയിൽ മുക്കവലക്കൽ പുരയൻപറമ്പിൽ അമ്മ അബ്ദുല്ലാ	[illegible]	ബി		[illegible]	ടി	[illegible]	...	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കളർകോട്ടുമുറിയിൽ ആർ ... ശങ്കരനാരായണ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദക്കുറുപ്പ്	[illegible]	...		[illegible]	നിലം തേട്ടപ്പ്	[illegible]	[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	ടിമുറിയിൽ വെളിയപ്പെട്ടതു മാധവി ലക്ഷ്മി മുതൽപേർ	[illegible]	...		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കുളമംഗലംമുറിയിൽ തെക്കേതയ്യിൽ ഇട്ടൻ ഇട്ടിച്ചപ്പൻ കണ്ടൻ	[illegible]	ബി/[illegible]		[illegible]	നിലം തേട്ടപ്പ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ആലപ്പുഴമുറിയിൽ കടപ്പുറത്തു ... പണ്ടകശാലയിൽ ഏജൻസിയുടെ മാനേജരായി ..	[illegible]	എച്ച്		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടിമുറിയിൽ കടത്താളിപ്പുരയിടത്തിൽ ബർണ്ണാഡ് ഫിലിപ്പ്	[illegible]	...		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	വാടയ്ക്കൽമുറിയിൽ അരശർകടവിൽ യോനൻ ജോസഫ് മുതൽപേർ	[illegible]	സി		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പുന്നപ്രമുറിയിൽ അരശർകടവിൽ തോമസ് സിസ്റ്റസ്	[illegible]	എ		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പുന്നപ്രമുറിയിൽ ഇടവഴിക്കൽ കേന്ദ്രത്തു ചാക്യം അപ്പൻ മായൻ	[illegible]	...		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ആലപ്പുഴമുറിയിൽ മുക്കവലയ്ക്കൽ തീക്കാട്ടുനിന്നും പാലയ്ക്കൽ തെരേസിയം കോശ അപ്പാത്ത മുതൽപേർ	[illegible]	സി		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പ്രക്കാട്ട കരുർമുറിയിൽ ഇളയപറമ്പു ... പിള്ളപ്പെരുമാൾ ... മുറിയിൽ കൊപ്പാവേലിക്കകത്തു നാരായണിയമ്മ നാരായണിയമ്മ	[illegible]	എ		[illegible]	നിലം തേട്ടപ്പ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ആലപ്പുഴമുറിയിൽ പുത്തൻപുരയ്ക്കലായ വെളിപ്പുരയ്ക്കൽ ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ നാരായണപ്പണിക്കർ	[illegible]	ബി/[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടിമുറിയിൽ തെക്കേപ്പറമ്പിൽ ... അഹമ്മദ്	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടിമുറിയിൽ കളപ്പുരമ്പിൽനിന്നും ... മുറിയിൽ കരോലിയ്ക്കൽ ... തീൻകണ്ണ്	[illegible]	...		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പുന്നപ്രമുറിയിൽ ആലിശ്ശേരിൽ കണാരൻ കൊച്ചുകൊച്ചുകൻ	[illegible]	...		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ആലപ്പുഴമുറിയിൽ വടക്കേകളത്തിൽ പോത്തൻ തൊമ്മി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	നിലം തേട്ടപ്പ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ചേപ്പാട്ട വല്യകരിപ്പകരിയിൽ ... മുറിയിൽ കോതികുളത്തു വക പുരയ്ക്കൽവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള എൻ. കെ. നാരായണപിള്ള	[illegible]	എ		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പുന്നപ്രമുറിയിൽ ആലുംപറമ്പിൽ ഇട്ട്യാതി ഗോവിന്ദൻ	[illegible]	ബി		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	വാടയ്ക്കൽമുറിയിൽ തപാൽകടവിൽ കൊച്ചുകണ്ടൻ അപ്പുപ്പൻ	[illegible]	ബി		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	മുറിയിൽ കിഴക്കേചാണിയിൽ കണ്ടൻകോരൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പറവൂർമുറിയിൽ വേലിക്കകത്തുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞിയമ്മ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയമ്മ മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	മുറിയിൽ കുഞ്ഞിയമ്മ ദേവകിയമ്മ മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കരൂർകാട്ടുമുറിയിൽ കാട്ടുവെട്ടുപറമ്പിൽ ദേവിയമ്മ ലക്ഷ്മിയമ്മ മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പുന്നപ്രമുറിയിൽ കോമട്ടിവീട്ടിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	വാടയ്ക്കൽമുറിയിൽ പനയ്ക്കപ്പറമ്പിൽ അഗസ്റ്റിൻ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടി ടി അഗസ്റ്റിൻ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പുന്നപ്രമുറിയിൽ [illegible] കുഞ്ഞൻ മുതൽപേർ	[illegible]	...	[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ചേർത്തല കിഴക്കുമുറിയിൽ ചെറിയമുറിയനാട്ടു പുത്തൻവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ കുഞ്ഞുകുട്ടിയമ്മ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പുന്നപ്രമുറിയിൽ [illegible] വാടപ്പുറമ്പുവീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മകുട്ടിയമ്മ	[illegible]	...	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	മുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	...	[illegible]	നിലം			
[illegible]	[illegible]	[illegible]മുറിയിൽ [illegible] മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	A/25	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]മുറിയിൽ [illegible] ഇബ്രാഹിം [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	B/11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]മുറിയിൽ [illegible] ബീവി [illegible] ബീവി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	മുറിയിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]മുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ [illegible]കുട്ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പുന്നപ്രമുറിയിൽ [illegible] വാടപ്പുറമ്പുവീട്ടിൽ [illegible]പിള്ള	[illegible]	V/18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]മുറിയിൽ [illegible]	[illegible]	...	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	മുറിയിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] ഹാജി ഇബ്രാഹിംകാസിം [illegible]	[illegible]	...	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]മുറിയിൽ [illegible] മകൻ [illegible]കുട്ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]മുറിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	20	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം			
[illegible]	[illegible]	[illegible]മുറിയിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]മുറിയിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]മുറിയിൽ [illegible] അപ്പുപണിക്കർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	മുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനിയമ്മ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]മുറിയിൽ [illegible] അഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് [illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	19	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പുന്നപ്രമുറിയിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	...	[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]മുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ [illegible]പിള്ള [illegible]പിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]

പട്ടിക (തുടർച്ച).

ക്രമനമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കൈവശക്കാരന്റെ പേരുവിവരം	സർവെ നമ്പർ	ലഡാർ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	കരം രൂ.	ച.	കാ.
൩൩	൭൩൧൮	കൈതവനമുറിയിൽ കാരമ്പറമ്പുവീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മ നാരായണിയമ്മ മുതൽപേർ	൪൧൩/൩	ഏ		൧൭	പുരയിടം	൪	...	൩
൩൪	൭൪൩൮	വാടയ്ക്കൽമുറിയിൽ തൈക്കാട്ടിപ്പറമ്പിൽ വറിയതു മറിയ മുതൽപേർ	൭൦൨/൧൭	ഏ/൨ ൬		൧൦	ടി	൧	൧൭	൧൦
൩൫	൭൪൧൨	കൈതവനമുറിയിൽ കോന്നിശ്ശേരി ചിറയ തൈയിൽവീട്ടിൽ പാർവ്വതിയമ്മ കഞ്ചിയമ്മ മുതൽപേർ	൩൭൨/൪	ഏ/൨ ൩		൧൩	ടി	൪	൧൨	൧൮
൩൬	൭൪൯൧	വാടയ്ക്കൽമുറിയിൽ തൈവേലിക്കകത്തു മാളു തോമ്മാ മുതൽപേർ	൮൪൪/൧൮	ഏ		൧൮	ടി	൩	൧൯	൩
൩൭	൭൭൧൯	ടി മുറിയിൽ വാടക്കൽ'യിൽ എന്നുള്ളിടത്തുള്ള നെടുമ്പറമ്പുവീട്ടിൽ കൊച്ചിക്കാ ദാമോദരൻ മുതൽപേർ	൬൦൪/൨	ഏ		൧൮	ടി	൧	൧൧	൮
൩൮	൭൮൨൯	പുന്നപ്രമുറിയിൽ അരശർകടവിൽ ജോൺ ഔസേപ്പുമകൻ തോമ്മസ്	൪൬൧/൧	സി/൧൯		൧൮	ടി	൨	൨൩	൭
൪൦	൭൮൪൯	ആലപ്പുഴമുറിയിൽ കൊതപ്പറമ്പിൽ രാമലിംഗംപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള	൨൯൯/൮	൧൧		൨൦	ടി	൨	൭	...
൪൧	൭൩൧൦	കൈതവനമുറിയിൽ വേലിക്കകത്തുവീട്ടിൽ പാപ്പിയമ്മ ദേവകിയമ്മ	൭൯൮/൮	B/24/42		൧	ടി	൧	൧൧	൮
			൩൧൨/൭	...		൨൦	നിലം കൃഷി	൪	൨൩	൧
൪൨	൭൩൨൮	വാടയ്ക്കൽമുറിയിൽ പൊന്നംപുരയ്ക്കൽ പീയൂസ് അന്ത്രോണിക്കാ മുതൽപേർ	൪൮൧/൩	൧൭		൧൯	പുരയിടം	൨	൪	൧൪
൪൩	൭൩൩൩	പുന്നപ്രമുറിയിൽ ...യിൽഎന്നുള്ള ദേവസ്വപ്പുരയിടം കരശ്ശേരിൽനിന്നും കാളികളേവീട്ടിൽ കത്തോൻ വേലായുധൻതണ്ടാൻ	൩൨൩/൮	ഏ/൯		൧൮	ടി	൨	൨൭	൩
൪൪	൭൩൨൪	ടിയിൽ കുഞ്ഞുപണിക്കൻ ഗോവിന്ദൻതണ്ടാൻ	൩൩൭/൫	൨൨		൧൮	ടി	൨	൨൮	൧൧
൪൫	൭൩൪൦	ടിയിൽ കുട്ടിയമ്മ ഈശ്വരി മുതൽപേർ	൩൩൭/൮	൨൯		൧൨	ടി	൧	൧൮	൧൨

തിരുവനന്തപുരം തഹശീൽക്കച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൧൧൬-ലെ ൩൦൯-ാം നമ്പർ ജപ്തിയാലും ൧൧൧൬-ലെ ൩൧൦-ാം നമ്പർ ജപ്തിയാലും ൧൧൧൬-ലെ ൩൧൧-ാം നമ്പർ ജപ്തിയാലും ജപ്തിചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള
൧൧൧൬-ലെ ൧൦-ാം ആക്ട് ൩-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നത്.

ഇതിനടിയിൽ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന പേരുകാർ കരക്കുടിശ്ശിഖ വസൂലിയിലേക്ക് പട്ടികയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതും ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ വസ്തുക്കളെ താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ ഈ കച്ചേരിയിൽ വച്ചു ലേലംചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നവർ സ്ഥലത്തു ഹാജരായി വിളികേൾക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുകക്കു വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ൧൦൦-ൽ ൧൫-വീതമുള്ള സംഖ്യ ഉടനേയും ബാക്കി തുക ലേലതീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകവും കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം കെട്ടിവയ്ക്കാതിരുന്നാൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് സർക്കാരിലേക്കു കണ്ടുകെട്ടി വസ്തു പുനർലേലം ചെയ്യുന്നതും ആ ലേലത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം മുൻ ലേലക്കാരനിൽനിന്നും ഈടാക്കുന്നതുമാകുന്നു. കുടിശ്ശികക്കാരൻ ലേലത്തിനു മുമ്പ് കുടിശ്ശിഖ മുഴുവനും ഒടുക്കുന്നപക്ഷം ലേലം നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതും ലേലദിവസംമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരനു പണം ഒടുക്കാവുന്നതാകുന്നു. ആ തീയതിക്കുശേഷം ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ മറ്റൊരറിയിപ്പു കൂടാതെ ലേലം നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൫-ാംനു.

ഡിവിഷൻ ഹെഡ്ക്ലാർക്ക് ഇൻചാർജ്ജ് (ഒപ്പ്).

൧൧൧൬-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം ൩൧-ാംനു പകൽ ൧൧ മണിമുതൽ ലേലം.

പട്ടിക.

ക്രമ നമ്പർ	വില്ലേജ്	പട്ടയ നമ്പർ	കൈവശക്കാരന്റെ പേര്	ജപ്തിവസ്തുവിന്റെ സർവെ നമ്പർ	സർവെ ഡിവിഷൻ	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	ജപ്തിവസ്തുവിന്മേലുള്ള കരിശിലക്കാരന്റെ അവകാശം	നടപടിച്ചിലവുൾപ്പെടെ തുക രൂ.	ച.	കാ.
൧	വഞ്ചിയൂർ	൭൭	പാറ്റിക്കുറിയിൽ പിറക്കോട്ടുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ വേലുപ്പിള്ള വറീത്	൨൦൩൦		പുരയിടം	ഉത്തമ൦-ാംവക ഓടി		൧		൧	൨൭	൧൦
൨		൧൭൦	പുന്നപുരം മുറിയിൽ വടക്കേ ഉതാരിവിളാകത്തുവീട്ടിൽ കണക്ക ശിവരാമൻ അച്യുതൻ	൨൦൯൫		ടി	പാട്ടപ്പതിനേഴ് അതിയമ൦-ാംവക ഓടി		൧		൧	൨൩	൧
൩		൨൧൪	തിരുവട്ടാറ കൊല്ലപ്പുരയിടത്തു കുന്നുവിളവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി കാർത്ത്യായനി	൧൬൩൪		ടി	പണ്ടാരവക പാട്ടം		൧		൧	൨൩	[illegible]
൪		൨൪൯	നെയ്യാറ്റിൻകര പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] കാളി	൯൮൦		ടി	ശ്രീപണ്ടാരവക ഓടി		൧		൨	൨൬	൧൧
൫		൨൫൪	പേട്ടയിൽ കരിമ്പുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ കാളി വേലായുധൻ	൧൬൪൧		വൃക്ഷം	പണ്ടാരവക പാട്ടം	൰	൨		൧	൧൭	൪
൬		൨൭൯	ശ്രീവരാഹം പിരാന്നകൊട്ടാരത്തു കട്ടിയിൽ കൊച്ചുവീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻ പിള്ള പത്മനാഭപിള്ള [പത്മനാഭപിള്ള]	൯൨൭			പണ്ടാരവക ഓടി		൧	സർവ്വാവകാശം	൧	൧൭	൧൦
൭		൩൧൩	ചെങ്ങഴശ്ശേരിപകുതിയിൽ വാണിയംമൂല കിഴക്കേക്കോട്ടവീട്ടിൽ ഭഗവതിപ്പിള്ള	൨൭൯			പണ്ടാരവക പാട്ടം		൧		൧	൧൫	൧൪
൮		൩൩൫	ചെമ്പഴന്തി വഴിവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ലാറൻസ് നെറോനാ തോമസ്സുനെറോനാ	൧൯൦൫	൭/൧		ടി		൧		൧	൧൧	൩
൯		൩൪൨	ചെമ്പകരമുറിയിൽ ചെമ്പു വിളാകത്തുവീട്ടിൽ വേലായുധൻ മാതേവൻ മു. പേ.	൩൩൧൭	൭	പുരയിടം	കൊല്ലൂർ അതിയമ൦-ാംവക ഓടി		൧		൧	൨	൪
൧൦		൪൩൫	ചെറുവയ്ക്കൽ പകുതിയിൽ മുറിയിൽ കരിപ്പുറത്തുവീട്ടിൽ മാതേവി ഭഗവതി	൨൪൮൦			പണ്ടാരവക പാട്ടം		൧		൧	൯	൬
൧൧		൪൫൫	ചെങ്ങഴശ്ശേരിപകുതിയിൽ തെക്കോട്ടു പുതുവൽവിളാകം പുരയിടത്തിൽ വസ്ത്യൻ ഫ്രാൻസിസ് തോമസ് ഫ്രാൻസിസ് മുതൽപേർ	൨൦൭൮	൭		ടി		൧		...	൨൫	൧൦

പട്ടിക—(തുടർച്ച)

ക്രമനമ്പർ	പകുതി	പട്ടയനമ്പർ	കൈവശക്കാരന്റെ പേര്	സ്ഥിതിവിവരം സർവെ നമ്പർ	സ്ഥിതിവിവരം സർവെ ഡിവിഷൻ	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	[illegible]	അവകാശം	നടപ്പമതിപ്പുപ്രകാരം തുക ക.	ച.	കാ.
൧൨		൪൭൨	പുത്തൻചന്ത നെയ്യാറ്റുങ്കരിബംഗ്ലാവിൽ എലിസബത്തു കോശി	൧൩൨൧			[ഇനാം] പണ്ടാരവക ഒറ്റി		൧			൩	൧൩	൦
൧൩		൪൮൮	വള്ളിയൂർ മാവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ശങ്കരൻ നാരായണൻ	൮൧൬	സി		ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ദേവസ്വം വക പാട്ടം		൧			൭	൬	൧൧
൧൪		൭൨൭	ചെങ്കലോട്ട് വടക്കുംകരയിൽ മുക്കുവീട്ടിൽ ശിവനടിമപ്പിള്ള ശിവനാരായണപ്പിള്ള	൧൭൩൯	൧	പുരയിടം	പണ്ടാരവക പാട്ടം		൭			൧	൨൯	൦
൧൫		൩൨൧	കന്നുകഴിയിൽ വടക്കേപ്പുരവീട്ടിൽ ദേവകിപ്പിള്ള ദേവകിപ്പിള്ള	൨൨൧൩	എ/൯	പുരയിടം	ഉദയമാർത്താണ്ഡവക ഒറ്റി		൭			൪	൧൨	൪൦
൧൬		൯൧൩	തമ്പാനൂർ പുത്തൻവീട്ടിൽ ചെല്ലമ്മ മകൾ കുഞ്ഞമ്മ	൪൭൮൮		പുരയിടം	പണ്ടാരവക പാട്ടം		൭			൨	൧൯	൧൭
൧൭		൯൬൨	പേട്ടയിൽ പുതുവൽപുരയിടത്തിൽ അന്തിലിയോസ് മൈക്കിൾ ജോസഫ്	൧൩൩	എ	പുരയിടം	ദി		൭			൨	൯	൧൩
൧൮		൮൭൮	തമ്പാനൂർ തൈവിളാകത്തുവീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള താണുപിള്ള തൽപേർക്കുവേണ്ടി ഗൗരിഅമ്മ പൊന്നമ്മ	൧൧൩൬		പുരയിടം	ദി		൭			൨	൯	൮
൧൯		൮൯൮	കന്നുകഴി പാറോട്ടുവിള നടുമുറിവീട്ടിൽ ചെൽപ്പതിയമ്മ താണുപ്പിള്ളഅമ്മ	൧൩൩൩		നിലം	പണ്ടാരവക ഒറ്റി		൨			൪	൪	൧൪
൨൦		൬൧൪	മാറനല്ലൂർപകുതിയിൽ കീഴതെരുവു ചെന്നല്ലൂർ കുളങ്ങര പുത്തൻവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ ലക്ഷ്മികുഞ്ഞമ്മ	൨൩൦൪	ദി		ഇനാം കൊല്ലൂർ അത്തിയറ മഠംവക ഒറ്റി		൧			൧	൧൨	൪
൨൧	തിരുവനന്തപുരം	൬൪൩	വള്ളിയൂർ വെള്ളത്തട്ടുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ വേലായുധൻ നാരായണൻ	൧൮൪൮	൧	പുരയിടം	പണ്ടാരവക ഒറ്റി		൧	ഒഴിപ്പിച്ചുവിടേണ്ടതു്		൨	൧൨	൧
൨൨		൬൩൨	പാൽക്കുളങ്ങരപകുതിയിൽ വള്ളക്കടവിൽ വലിയവീട്ടിൽ നാരായണൻ പത്മനാഭൻ	൭൩൦	൩൪൩	അകരത്ത	ശ്രീപണ്ടാരവക ദേവസ്വംവക പാട്ടം		൭			൧	൩	൮
൨൩		൪൮൯	ചെമ്പാക്കാട്ടു അത്തൻസന്നിധിഗ്രാമത്തിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ രാമയ്യൻ മുതൽ പേർ	൨൮൪൮			പണ്ടാരവക പാട്ടം		൧			൧	൩	൮
൨൪		൧൦൩൩	കന്നുകഴിയിൽ പുളിമൂട്ടുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ മാധവൻ കുഞ്ഞൻ	൨൭൧൮			ശ്രീപണ്ടാരവക ഒറ്റി		൭			൧൨	൩	൮
൨൫		൧൦൯൫	കന്നുകഴി പുല്ലുവെട്ടാൻകുഴിവീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ മാധു മുതൽപേർ	൨൪൬൧			ശ്രീപണ്ടാരവക ഒറ്റി		൭			൨	൨	൨
൨൬		൧൧൩൯	കന്നുകഴിയിൽ മട്ടാൻവിളാകത്തു പുരയിടത്തിൽ കാളി കാളി	൧൬൩൭	൩	പുരയിടം	പണ്ടാരവക പാട്ടം		൭			൦	൨൯	൧൮
൨൭		൧൧൯൦	പാതിരികര മുറിയിൽ തടത്തുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ചിന്നമ്മ ദേവകിഅമ്മ	൨൦൩൭	ബി/൧	പുരയിടം	ഉദയമാർത്താണ്ഡവക ഒറ്റി		൭			൧	൬	൩൩
൨൮		൧൨൮൦	കൊട്ടുകാൽപകുതിയിൽ കരിംകുളത്തുമുറി തെക്കേവിളാകത്തുവീട്ടിൽ കൃഷ്ണനാശാരി നാരായണനാശാരി	൧൦൩൨			പണ്ടാരവക പാട്ടം		൭			൧	൧൨	൦
൨൯		൧൨൩൮	പാതിരികര മുറിയിൽ തുണ്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ കല്യാണിപ്പിള്ള ഗൗരിപ്പിള്ള മുതൽപേർ	൨൨൧൩			ദി		൭			൧	൧൦	൩
൩൦		൧൩൨൪	പുത്തൻചന്തയിൽ പല്ലുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ശങ്കരനുണ്ണിത്താപിള്ള ഈശ്വരമൂർത്തി	൨൨൧൩	൧	നിലം	ഉദയമാർത്താണ്ഡവക ഒറ്റി		൭			൧	൯	൪
൩൧		൩൩൭൩	...യിൽ ഇടത്തിട്ടവീട്ടിൽ മാധവൻകുഞ്ഞുമായ [മാപിള്ള]	൧൨൨൫					൭			൨	൯	൧൦
൩൨		൧൪൩൩	കോട്ടയ്ക്കകത്തു തെക്കേനടയിൽ ഉമാമഹേശ്വരയ്യർ രാമസ്വാമി അയ്യർ മുതൽപേർ	൭൩൦	൩൨൦		പണ്ടാരവകപാട്ടം		൭			൧	൧൩	൩
൩൩		൧൪൯൩	ടിയിൽ മുത്തയ്യൻ കൃഷ്ണയ്യൻ, മുത്തയ്യൻ രാമയ്യൻ	൭൩൦	൩൩൦	പുരയിടം	പണ്ടാരവകപാട്ടം		൭			൦	൨൩	൦
൩൪		൧൪൯൮	ടിയിൽ വെങ്കിടേശ്വരയ്യൻ ഹരിഹരയ്യൻ	൭൩൦	൩൨൮	പുരയിടം	പണ്ടാരവകപാട്ടം		൭			൧	൨	൧൨
൩൫		൧൫൬൧	ടിയിൽ അപ്പാവയ്യൻ അനന്തസുബ്രഹ്മണ്യയ്യൻ	൭൩൦	൩൩൮				൧			൦	൨൩	൦
								760 ചക്രം						

൩൬		൧൬൩൭	പുത്തൻചന്തയിൽ ചെളിയാവിളാകെ മാത വാറവിളാകത്തു വീട്ടിൽ ഭത്തെൽപ്പിള്ള തങ്കപ്പിള്ള	൧൨൨൭	൨		ദി	ദി		൧		൧	൧൩
൩൭		൧൩൯൧	പാതിരിക്കിമുറിയിൽ ഭേപ്പുവീട്ടിൽ ശങ്കരൻ ദി:ക്ക	൭൩	൨		ദി	ദി		൧		...	൨൯
൩൮		൧൭൭൧	കോട്ടയ്ക്കകത്തു മൂലശേരിമഠത്തിൽ രാമ ശങ്കരനാരായണൻ	൩൨൪	...		ദി	നെയ്യാറ്റിൻകര ൪൦ വ. ക ഒറി		൧		൩	൧൨
൩൯		൧൭൩൯	വിളവങ്കോടുമിക്കാരത്തിൽ ആളൂർ ശിവശങ്കരൻ കനകസഭാപതി	൧൯൦൭	൪		ദി	പത്തൊമ്പതു പ്രായം		൧		൧	൨൩
൪൦		൧൭൯൭	പുത്തൻചന്ത കല്ലറ ട്ടാംകരിവീട്ടിൽ ഇശക്കിയമ്മ മാടത്തിയമ്മ [മേക്ക്	൧൨൪൦	...		ദി	പതിനാറു വയസ്സ് തികയാത്തവർ		൧		൨	...
൪൧		൧൮൧൫	പാതിരിക്കമുറിയിൽ പിറാഠാവിളാകംപുരയിടത്തിൽ. കാളി പിന്ന ൫	൨൦൩൪	൩		ദി	ഉദ്ദേശം ൧൦ വയസ്സ്		൧		൧	൩
൪൨		൧൮൨൮	പാളയത്തിൽ തെക്കേട്ടുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ പിച്ചാണ്ടി പെരുമാൾ	൨൬൯൩	...		ദി	പതിനാറു വയസ്സ്		൧		൨൨	൨
൪൩		൧൮൪൮	പാളയത്തിൽ കരിപ്പിടാകത്തുവീട്ടിൽ കണ്ടൻ ചാത്തൻ	൨൬൭൬	...		ദി	ദി		൧		൨൧	൬
൪൪		൧൭൯൨	പേട്ടയിൽ വലിയകൊട്ടാരൻ കൊച്ചുവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവി മുതൽപേർ	൧൯൧൪	...		ദി	സ്ത്രീകളായതു കൊണ്ട് ഒഴി		൧		൨൧	൧൧
൪൫		൧൮൭൯	ചെറുപുഴൂർപകുതിയിൽ കരുവക്കുവീട്ടിൽ കേശവപിള്ള നാരായണപിള്ള	൨൩൭൯	൬/൧		ദി	കോളേജ് ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് ഒഴി		൧		൨൫	൧൩
൪൬		൧൬൫൧	പുത്തൻചന്ത ചന്തവിളാകത്തുവീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ പരമേശ്വരൻ	൧൨൨൬	൧		ദി	പതിനാറു വയസ്സ്		൧	പൂർത്തിയായാൽ	൧	൧൧
൪൭	വെയിലൂർ	൨൦൩൬	പുത്തൻചന്ത കൊട്ടാരവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ഉലകമുത്തമ്മാൾ തമ്പുരാൻകുട്ടി	൨൭൭൬	...		ദി	പതിനാറു വയസ്സ്		൧		൧	൧൭
൪൮		൨൧൩൮	പേരൂർക്കടയിൽ കണ്ണാടിവിളാകത്തുവീട്ടിൽ നാരായണിപ്പിള്ള ജാനകിപ്പിള്ള	൧൮൩൯	൬/൨		ദി	പെൻഷൻ പറ്റിയ ൫൦ വയസ്സ് ഒഴി		൧		൧	൮
൪൯		൨൨൩൯	വഞ്ചിയൂർ കാരണക്കാട്ടുവീട്ടിൽ കല്യാണി ജാനകിയമ്മ	൧൩൩൩	...		ദി	ഉദ്ദേശം ൬൦ വയസ്സ്		൨		൩	൧൭
൫൦		൨൨൩൫	വീട്ടിൽ കൃഷ്ണപിള്ള ശങ്കരപ്പിള്ള	൨൦൭൧ ൨൩൯൩	...	പുരയിടം	ദി	പതിനാറു വയസ്സ്		൯		൯	൨
൫൧		൨൨൮൦	പാതിരിക്കമുറിയിൽ പിലാക്കവീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ വേലായുധൻ	൧൮൦൩	൩	പുരയിടം	ദി			൧		൧	...
൫൨		൨൩൨൨	വഞ്ചിയൂർ പടിഞ്ഞാറേവീട്ടിൽ കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ കേശവൻ	൧൩൩൪	൮	നിലം	ദി			൧		൧	൧൩
൫൩		൨൩൪൪	പേരൂർക്കടയിൽ തോട്ടത്തുവീട്ടിൽ ചെമ്പകക്കുട്ടി നാരായണി	൧൬൬൬	൬	ദി	ദി			൧		...	൨൯
൫൪		൨൪൫൩	കൈതമുക്കിൽ കരിപ്പിടാകത്തുവീട്ടിൽ ശിവരാമപിള്ള ശിവാനന്ദപിള്ള	൩൧൩	൩	പുരയിടം	ദി	പെൻഷൻ പറ്റിയ ൬൦ വയസ്സ് ഒഴി		൧		൧	൮
൫൫		൨൪൬൬	കരമനയിൽ വടക്കേ എ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പാറവിളാകംപുരയിടത്തിൽ മാധവൻ കുഞ്ഞൻ മുതൽപേർ	൨൧൪൮	൬/൨		ദി	ഉദ്ദേശം ൬൦ വയസ്സ്		൧		൧	൩
൫൬		൨൫൬൩	പാറശാല കോയിക്കലത്തു തെക്കേവിളാകത്തു പുതുവീട്ടിൽ വാസുദേവൻ വേലായുധൻ [മാർ	൨൪൩൭	൧		ദി	പതിനാറു വയസ്സ്		൧		൧	൧൦
൫൭		൨൮൩൭	പാതിരിക്കമുറിയിൽ തെക്കേ വിളാകത്തുവീട്ടിൽ മാധവൻ പത്മനാഭൻ	൨൪൨൪		ദി	ദി			൧		൧	൨൧
൫൮		൨൯൩൮	പുത്തൻചന്തയിൽ കരിക്കവിളാകത്തുവീട്ടിൽ മാധവൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ	൧൨൩൯	൨		ദി	പതിനാറു വയസ്സ്		൧		൧	൩

പട്ടിക—(തുടർച്ച)

ക്രമ നമ്പർ	പകുതി	പട്ടയ നമ്പർ	കുടിശികക്കാരൻ്റെ പേര്	ജപ്തിവസ്തുവിൻ്റെ സർവേ നമ്പർ	ജപ്തിവസ്തുവിൻ്റെ സർവേ ഖണ്ഡം	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	ജപ്തിവസ്തുവിന്മേൽ കുടിശികക്കാരനുള്ള അവകാശം	ഈടാക്കേണ്ട കുടിശിക തുക രൂ.	ഈടാക്കേണ്ട കുടിശിക തുക ച.	ഈടാക്കേണ്ട കുടിശിക തുക കാ.
൬൯	വഞ്ചിയൂർ	൨൯൧൫	തമ്പാന്നൂർ മഠത്തുവീട്ടിൽ കൊച്ചുപിള്ളപ്പിള്ള കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള മുതൽപേർ	൫൦൭൭	൧/൪	പുരയിടം	പണ്ടാരവക ഒറ്റി ഇനം		൫	പണ്ടാരവക	൩	൫	൫൪
൭൦		൨൯൧൮	കോട്ടുകല്ലുകത്ത് വലിയ പള്ളത്തെവിൽ ഈശ്വരൻ ഈശ്വരൻ	൪൭൦	൩൬൧	അക്കരത്തരിശ്	ദേവസ്വം ഒറ്റി		൫		൫	൨൬	൧
൭൫		൩൦൭൨	പാതിരിപ്പള്ളിയിൽ കുളത്തരവിളാകത്തുവീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള നാരായണപിള്ള	൫൮൯൦		പുരയിടം	ടി		൫		൨	൫൯	൮
൭൨		൩൫൨൩	പാറശ്ശാല മുട്ടക്കാലക്കുഴി ക്ഷേത്രവിട്ടുമുള്ള വെയിലകത്തുവീട്ടിൽ ദേവകിപ്പിള്ള തങ്കച്ചി ഈശ്വരിപ്പിള്ള തങ്കച്ചി	൫൬൮൬	൭/൨	ടി	ടി ഇനം		൫		൩	൩	൫൦
൭൩		൩൭൧൬	പാതിരിപ്പള്ളിയിൽ ചിറ്റാറ്റുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ നീലകണ്ഠൻ കുട്ടൻ എന്ന കൊച്ചുൻ കുട്ടൻ	൨൫൭൮		നിലം	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം		൨		൪	...	൫൦
൭൪		൩൬൩൮	കണ്ണമ്മൂല പുത്തൻപുരയ്ക്കൽവീട്ടിൽ ഫ്രാൻസിസ് ജോസഫ്	൨൫൬൪	൭		ടി		൩		൫൯	൯	൫൬
൭൬			പുത്തൻചന്തയിൽ ഇടയണിവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ചിന്നമ്മ കാർത്ത്യായനിയമ്മ	൨൭൭൪	൨		ടി		൫		൨	൪	൪
൭൭		൩൭൨൩	ആറ്റുകാൽ പകുതിയിൽ തേവർകോട്ട കിഴവിളാകത്തുവീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള പത്മനാഭപിള്ള	൫൫൦൪			ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ദേവസ്വം ഒറ്റി ഇനം		൨	പണ്ടാരവകാശം	൩	൨൬	൫൬
൭൯		൩൭൩൦	ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തു കൊവത്തുപിള്ളവീട്ടിൽ മാധവൻപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള	൭൫൭	൩	പുരയിടം	ടി		൫		൨	൫൨	൬
൭൭		൩൭൩൫	ടി വീട്ടിൽ മാധവൻപിള്ള ബാലകൃഷ്ണപിള്ള	൭൫൭	൪		ടി		൫		൨	൫൨	൬
൭൯		൩൭൩൨	ടി വീട്ടിൽ മാധവൻപിള്ള വേലായുധൻപിള്ള	൭൫൭	൬		ടി		൫		...	൨൪	...
൮൦		൩൭൬൭	വെട്ടുകാട് കല്ലുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള ദാമോദരൻനായർ	൫൪൫൯	൯		പണ്ടാരവക ഒറ്റി		൫		൫	൬	...
൮൧		൩൭൭൨	പിരപ്പൻകോട് തമ്പാന്നൂർവീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള പത്മനാഭപിള്ള മുതൽപേർ	൫൫൬൫	൩		പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം		൫		൩	൫൩	൨
൮൨		൩൮൯൯	തമ്പാന്നൂർ തെക്കുപണ്ടിപ്പുര വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള മുതൽപേർ	൫൪൬൬	൨		പണ്ടാരവക ഒറ്റി ഇനം		൫		൫	൨൨	൨

൧൩	വഞ്ചിയൂർ	൩൨൭൭	...വീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള വേലായുധൻ പിള്ള മുതൽപേർ	൧൪൭൭	൧	പുരയിടം	പണ്ടാരവക ഒററ്റിനം	പകുതിയായുള്ളതു	൧	പുതുവൽക്കരം	൧	൧൦	൧
൧൪		൩൨൭൪	ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തു തെക്കെ മഠത്തിൽ രാമയ്യൻ ലക്ഷ്മണയ്യൻ	൩൨൭൭		ഷി	പണ്ടാരവക പാട്ടം		൨		൯	൧൨	൨
൧൭		൩൨൮൦	തവാത്ത് നിലംതികത്തിയ പുത്തൻവീട്ടിൽ ചിന്നമ്മ ജാനകിയമ്മ	൧൧൭൧	൩	ഷി	ഷി		൧		൪	൨൭	൨
൧൩		൪൦൧൦	കുന്നുംപുറത്തു തെയ്തൈലേഖി വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി അമ്മ ഗൗരിയമ്മ മുതൽപേർ	൧൩൩൯		നിലം	ഷി		൧		൧	൨൧	൧൧
൧൯		൪൧൩൦	വഞ്ചിയൂർ തെയ്തൈക്കേരിവീട്ടിൽ രാമൈവൻപിള്ള അനന്തൻപിള്ള	൧൪൧൨	൨	ഷി	പണ്ടാരവക ഒററ്റിനം		൧		൧	൧൩	...
൧൨		൪൨൨൧	കുന്നുകുഴിയിൽ കിഴക്കേമുറി ബംഗ്ലാവിൽ ജോസഫ് മുറയിറ ഒരുൾബർട്ടുമുറയിറ	൨൧൨൧		പുരയിടം	ഉഭയമാംവക ഒററ്റി		൧		൨	൧	൧൪
൧൮		൪൨൭൩	പാതിരികരി മുറിയിൽ കിഴക്കേവീട്ടിൽ മാധവിഅമ്മ പാർവതിഅമ്മ മുതൽപേർ	൨൩൦൩	൧-൨	നിലം	കോവിലകത്ത് അത്തിയാരം വക ഒററ്റി		൨		൨	൧൨	...
൨൦		൪൩൭൨	കുന്നുകുഴിയിൽ വാലൽനികത്തിയവീട്ടിൽ ജോസഫ് അന്തോണി	൨൩൦൭		ഷി	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം		൧		൧	൯	൯
൨൧		൪൩൭൯	പാതിരികരി മുറിയിൽ തെക്കേതോപ്പ് പുരയിടത്തിൽ ദേവി നാരായണി	൨൩൭൪		ഷി	കോവിലകത്ത് അത്തിയാരം വക ഒററ്റി		൧		൧	൪	൧൩
൨൨		൪൪൦൮	പ്ലാമൂട്ടിൽ ബംഗ്ലാവിൽ ഹെ. പി. തോമസ് പുത്രി മിസ്സസ് എ. വി. ഇനെക്	൨൦൩൩	൭/൨	പുരയിടം	പാട്ടംകോട്ട അത്തിയാരം വക ഒററ്റി		൧		൧	൧൨	൪
൨൩		൪൪൧൯	കുന്നുകുഴി മൂട്ടു പുരയിടത്തിൽ ജോസഫ് അന്തോണി	൨൩൨൯	൩	ഷി	ഉഭയമാംവക ഒററ്റി		൨		൩	൨	൧൯
൨൪		൪൯൨൦	അതിയന്നൂർ പകുതിയിൽ വെൺപകൽ ദേശത്തു മേക്കപ്പുര വീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള കരുണാകരൻപിള്ള	൧൯൦൨	൭	നിലം	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം		൨		൩	൨	൧൨
൨൯		൫൨൨൪	വിളപ്പിൽ പകുതിയിൽ പുന്നമൂട്ടു പുരയിടം വീട്ടിൽ കുഞ്ഞിപ്പിള്ള കുഞ്ഞിപ്പിള്ള മു.	൧൧൯൧	൧	പുരയിടം	ഷി		൧		൧	൧൨	൧൪
൨൩		൫൩൨൨	കോട്ടുകാൽ പകുതിയിൽ അനിയൂർമഠത്തു കുഞ്ഞുവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള ഗൗരിപ്പിള്ള	൧൪൧൫		നിലം	ഷി		൧		൨	൫	൩
൨൯		൫൫൩൨	ഉള്ളൂര പാലയ്ക്കൽ ഇടവിളാകത്തു വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ പാച്ചൻ	൨൧൦൯	൭/൩	ഷി	പണ്ടാരവക ഒററ്റിനം		൨		൫	...	൨
൨൨		൫൬൧൨	കുന്നുകുഴിയിൽ കുന്നുവിളാകം കിഴക്കേമുറിബംഗ്ലാവിൽ ജോസഫ് മനമുൽ ഡിക്രൂസ്	൧൦൧൧	൭/	പുരയിടം	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം		൧		൧	൧൨	൯
൨൫		൬൧൫൧	...വിളാകത്തു വീട്ടിൽ അബ്രഹാം പീറ്റർ മകൻ ഫ്രാൻസിസ് ബർത്തലമേ പീറ്റർ	൧൫൧൨	൭/൨	ഷി	ഉഭയമാംവക ഒററ്റി		൧		൧	൩	൧

ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൭൯-ലെ ൩-ാം നം. ആക്ട്കൊണ്ടും ൧൦൮൨-ലെ ൪-ാം ആക്ട്കൊണ്ടും ൧൧൦൭-ലെ ൧൦-ാം ആക്ട്കൊണ്ടും ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൦൭൮-ലെ ൧-ാം ആക്ട് ൩൨-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

താഴെപട്ടികയിൽപറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തു പാർപ്പിക്കാരന്മാരുടെ ദീർഘകാലകുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ ലേലദിവസം ഹാജരായി വിളിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കുടിശ്ശികക്കാർ വിളിക്കുന്ന വലിയ തുകയ്ക്കു ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തിൽ ൧൦൦-ന് ൧൫ വീതമുള്ള തുക ഡെപ്പോസിറ്റായി ഉടനെയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും അല്ലാത്ത പക്ഷം ആ വസ്തു വീണ്ടും ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽ വരുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും കുടിശ്ശിക ആക്റ്റിൻപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആകുന്നു. അതുവരെ കുടിശ്ശിക മുഴുവനും വന്നാൽ ആ വസ്തുവിനെ ലേലം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു. കൂടാതെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന തുക മടങ്ങിപ്പോകുന്നതുമാകുന്നു. ലേലംകഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസം അകത്തു കുടിശ്ശികക്കാരൻ തുക ഒടുക്കാമെന്നു വരികിൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും ലേലസ്ഥലത്തു ഒടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൧൧൧൭ ചിങ്ങമാസം ൧൨-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്ക് ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം നടത്തുന്നതാണ്.

൧൧൧൬ മിഥുനം ൧൪-ാം തീയതി.

എം. കൊച്ചുകുഞ്ഞൻ,
തഹസീൽദാർ.

വസ്തുവിവരപ്പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	പേരിൽപതിവുകാരന്റെ പേര്	പകുതി	മുറി	നിലമോ പുരയിടമോ എന്ന്	സർവ്വെ നമ്പർ	സർവ്വെ ഖണ്ഡം	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	വിൽക്കുന്ന സ്ഥലം / ഉദ്ദേശവില	തുക രൂ.	തുക ച.	തുക കാ.
൧	൧	കിടങ്ങൂർദേവസ്വം ശ്രീപണ്ടാരകാര്യം ചെയ്‌വാർകൾ	വാഴപ്പള്ളി മേക്ക്	വാഴപ്പള്ളി മേക്ക്	നിലം	൧൬൧/൧	...	കൊങ്ങിണിമഠംവക അട്ടിപ്പേർ	൧	൧൩		൮൬	൧൪	൧൮
൨	൬൪	ഉപ്പൂട്ടിവീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള കേശവപിള്ള	ടി	തുരുത്തി	ടി	൨/൭	ഏ	കിടങ്ങൂർദേവസ്വം പാട്ടം	...	൪൦		൧൯	൫	൧൦
൩	൫൧൧	നേഴ്സമ്പിൾ ചെറിയതു മാണി	ടി	ടി	ടി	൧൧൫/൩	...	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം	൧	൪൬	സർക്കാർവകയ്ക്ക്	172	൧൦	൧൨
൪	൧൬൭൨	പാപ്പാടിയിലായ പറയിൽവീട്ടിൽ മറിയാമ്മ കൊച്ചുകണ്ണിയമ്മ ഉതുപ്പ്	ടി	വാഴപ്പള്ളി മേക്ക്	ടി	൨൦൭/൨	...	വാഴപ്പള്ളിദേവസ്വം പാട്ടം	൧	൩൮		൮൭	൨	൭
൫	൧൭൬൭ ൨൧൬൭	കൈതാരത്തു കണക്കപ്പിള്ളവീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻപിള്ള ശങ്കുപ്പിള്ള ന. പേര്	ടി	ടി	ടി	൧൫൭/൧	...	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം	൨	൧൫		൭൭	൨൪	൧൦
൬	൧൮൬൬	കാഞ്ഞിരത്തുമൂട്ടിൽ തോമാ തോമാ	ടി	തുരുത്തി	ടി	൪/൬	...	ടി	...	൨൫		൯	൧൫	൧
൭	൧൯൮൬	വടശ്ശേരിവീട്ടിൽ ഉമ്മിണിയമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിഅമ്മ	ടി	വാഴപ്പള്ളി മേക്ക്	ടി	൩൧൧/൩	...	ടി	...	൪൦		൧൮	൮	൮
൮	൧൯൮൯	മഠത്തിൽവീട്ടിൽ കണക്കു ലക്ഷ്മിപിള്ള കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള	ടി	ടി	ടി	൧൬൭/൫	സി	തിരുവല്ലാദേവസ്വം വകപാട്ടം	...	൫൧		൧൯	൪	൧൨
൯	൧൩൯൯	തോരണത്തുങ്കൽ ലക്ഷ്മിപിള്ള നാരായണിപിള്ള	ചെത്തിപ്പുഴ?	കറിക്കാട്ടൂർ	പുരയിടം	൬൧/൧	ഏ.സ്/൧൫൧	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം	൧	...		൧൧	൧൭	൧൫

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൧൧൪-ലെ [illegible]-ാം നമ്പ്രകളിനാലും ൧൧൧൫-ലെ [illegible]-ാം നമ്പ്രകളിനാലും ൧൧൧൬-ലെ [illegible]-ാം നമ്പ്രകളിനാലും
ജപ്തിചെയ്യപ്പെട്ട ൧൦൯൬-ലെ ൧-ാം റെഗുലേഷൻ പ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നത്.

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ കുടിശ്ശിക [illegible] പിരിവുകൾക്കായി [illegible] വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ അവയെ ഈ കച്ചേരിയിൽവച്ചു ൧൧൧൬-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം [illegible] തീയതി [illegible] മണിക്കു ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ ഹാജരായി വിളിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുക വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ [illegible] വീതമുള്ള തുക രൊക്കമായി ഉടനേയും ബാക്കി [illegible] സമയത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെ ഒടുക്കാത്തപക്ഷം രൊക്കം പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽക്കൂട്ടുന്നതും ആ വസ്തു വീണ്ടും ലേലംചെയ്യുന്നതും, അതിൽ [illegible] നഷ്ടം [illegible] ലേലക്കാരനിൽനിന്നു ഈടാക്കുന്നതും ആദ്യത്തെ ലേലത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ അയാൾക്കു അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ലേലം കഴിഞ്ഞു [illegible] ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരൻ [illegible] ഒടുക്കുന്നപക്ഷം [illegible] ഈ കച്ചേരിയിൽ തന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും [illegible] പോകേണ്ടതുമാകുന്നു.

൧൧൧൬ കർക്കടകം [illegible].

ഡിസ്ട്രിക്ട്‌ഓഫീസർ ഇൻചാർജ്. (ഒപ്പ്).

വസ്തുവിവരം.

ക്രമനമ്പർ	വില്ലേജ്	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്	നടപടിച്ചിലവുൾപ്പടെ കുടിശ്ശിക			ജപ്തിവസ്തുവിന്റെ				നിലമോ പുരയിടമോ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ ലേലസ്ഥലം
							സർവേ		വിസ്തീർണ്ണം			
					ച.	കാ.	നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	ഏ.	സെ.		
൧	മടത്തുവിളാകം	[illegible]	രാമവർമ്മപുരം ഗ്രാമത്തിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മാൾ തങ്കമ്മാൾ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	പുത്തൻചന്ത
൨		[illegible]	കുറിയക്കോണത്തു വലിയ വീട്ടിൽ മാതേവൻ കുഞ്ഞൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	പുരയിടം	
൩		[illegible]	[illegible] വീട്ടിൽ [illegible] കുമാരൻ	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	...		[illegible]	ടി	
൪		[illegible]	ഞാറക്കോണത്തുവീട്ടിൽ കാളി കുഞ്ഞൻ മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	
൫		[illegible]	കീഴതിൽവീട്ടിൽ ഈശ്വരൻ വേലായുധൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	വൃക്ഷം		
൬		[illegible]	ചരിവുവിളാകം പുരയിടത്തിൽ മഹമ്മതുകണ്ണ് മഹമ്മതു[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	
൭		[illegible]	കോയിക്കൽവീട്ടിൽ കണ്ണൻ മാതേവൻ പത്മനാഭൻ മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	
൮		[illegible]	കോട്ടക്കൽവീട്ടിൽ നാരായണൻ താണുവൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	പുരയിടം	
൯		[illegible]	ചരിവുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ കണക്ക പത്മനാഭൻ പത്മനാഭൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	
൰		[illegible]	[illegible] വടക്കേവീട്ടിൽ മാതേവൻ പരമേശ്വരൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	നിലം നികത്തു	
൧൧		[illegible]	തറവാട്ടുവീട്ടിൽ മാതേവൻ വേലായുധൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	
൧൨		[illegible]	നാരായണത്തുവീട്ടിൽ പാർവതിപ്പിള്ള ഭാരതിപ്പിള്ള മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	
൧൩		[illegible]	പുതിയവീട്ടിൽ [illegible] അമ്മ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	ടി	
൧൪		[illegible]	വേലക്കോട്ടുവീട്ടിൽ പാർവതികുട്ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	ടി	
൧൫		[illegible]	മടത്തുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ കണ്ടൻ പത്മനാഭൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	ടി	
൧൬		[illegible]	കുന്നംപുറത്തുവീട്ടിൽ ചിന്നവള്ളി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	
൧൭		[illegible]	ചിറവിളാകത്തുവീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ കൊച്ചപ്പി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	ടി	

പട്ടിക.

ക്രമ നമ്പർ	പകുതി	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കുടിശിഖക്കാരൻ്റെ പേര്	നടപടിച്ചിലവുൾപ്പടെ കുടിശിഖ രൂ.	പ.	കാ.	ജപ്തിവസ്തുവിവരം സർവെ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	കുടിശിഖ ഉണ്ടായ കാലം
൧൨	മടത്തുവിളാകം	... ൪൦൨	മടത്തുവീട്ടിൽ അനന്തഅമ്മ മാരതിഅമ്മ	൭	൧൯	ൈ	൧൨൩൩	...		൧൧	നിലം	പുർത്തവാരകാലം
൧൯		൭൩൩	കോവിൽവിളാകത്തുവീട്ടിൽ മയ്ക്കൽഹമ്മദു ഒമ്മതിൻകണ്ണു	൧൦	൨൩	൩	൨൨൩	...		൧൨	നിലം	
൨൦		൬൩൯	കണ്ണൻകരപുരയിടത്തിൽ മാട ചക്കി	൩	൨	൧൧	൨൩൨൮	...		൯	നിലം	
൨൧		൩൩൮	പെരുംപറമ്പുരയിടത്തിൽ ചിന്ന വള്ളി മുതൽപേർ	൨	൧൩	൧൦	൧൭൨൭	...		൯	പുരയിടം	
൨൨		൭൧൭	വടക്കേവിളാകത്തുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ പപ്പു	൭	൨൨	൯	൧൯൨൨	...		൧൦	നിലം	
൨൩		൨൨൭	കളിവിളാകത്തുവീട്ടിൽ കൊച്ചി ചെറുക്കാളപ്പിള്ള	൩	൭	൧൨	൨൦൭൧	...		൯	ള	
൨൪		൨൩൧	വി. പി. വിലാസത്തുവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള	൪	൨൨	൩	൨൭൮൪	...		൨൯	ള	
൨൮		൯൭൧	മണക്കാട്ടുവീട്ടിൽ നാരായണിഅമ്മ ഗൌരിഅമ്മ	൧൧	൨൦	൧൩	൧൩൧൮	...		൧൨	ള	
൨൩		൧൨൪൨	കീഴേവീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ വേലായുധൻ മുതൽപേർ	൨	൨൯	൩	൧൨൩൨	...		൧൦	ള	
൨൭		൧൪൯൦	കോയിക്കൽവീട്ടിൽ കണക്കമാതേവൻപിള്ള നാണുപിള്ള	൨	൩	൧൦	൨൩൩൨	...		൧൪	ള	
൨൨		൧൮൧൦	മത്തവിളാകത്തുവീട്ടിൽ കാളൻ നീലകണ്ഠൻ	൧൫	൧൧	൩	൧൦൪൮	...		൧൨	ള	
൨൯		൧൩൩൨	നെട്ടിയവിളാകം ബംഗ്ലാവിൽ കാളിക്കൊച്ചുപിള്ള	൭	൧൩	൧൩	൧൦൪൫	..		൧൨	ള	
൩൦		൧൨൨൧	മടത്തുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ കാളി ഭഗവതി	൮	൯	൧൪	൨൨൨൨	൨		൨	ള	
൩൧		൨൦൩൬	കീഴേവീട്ടിൽ മായാദേവിഅമ്മ പാച്ചിഅമ്മ മുതൽപേർ	൩	൨൩	൪	൬൯	...	14	൩/൪	ള	
൩൨		൨൦൯൧	കോയിക്കത്തുവീട്ടിൽ പാർവ്വതി കൊച്ചു മുതൽപേർ	൨	൨൨	൨	൨൮൬	...	൯	൩/൪	ള	
൩൩		൨൧൦൭	കാളിപ്പിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള	൨	൨	൧൮	൧൧൨൦	൧		൮	പുരയിടം	
൩൪		൨൩൦൭	കുന്നത്തുവീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള ചന്ദ്രശേഖരൻനായർ	൩	൨൧	൧൦	൧൩൦൭	...	൭	൩/൪	നിലം	
൩൮		൨൪൧൯	തെക്കേവിളാകത്തുവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള വേലായുധൻപിള്ള	൪	൧൩	൧൨	൧൧൩൦	...		൧൦	നിലം	
൩൩		൩൮൬൨	നടുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള നാരായണപിള്ള	൪	൦	൨	൨൦൨൨	...	൪	൩/൪	പുരയിടം	
൩൭		൨൬൯൯	കുളത്തിനിലത്തിക്കത്തിയവീട്ടിൽ കറമ്പപാർവ്വതി	൬	൧൭	൩	൩൧൮൧	...		൧൧	നിലം	
൩൨		൨൩൯൩	തേരകുളങ്ങരവിളാകത്തുവീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ കേശവൻ	൧൦	൯	൧൧	൩൨൮	...		൧൭	ള	
൩൯		൨൭൦൮	ചെറുകരകോണത്തുവീട്ടിൽ പാച്ചിഅമ്മ ദേവകിയമ്മ	൧൨	൧	൪	൧൩൩	...		൧൨	ള	
൪൦		൨൭൩൨	പിള്ളവീട്ടിൽ ജാനകിഇട്ടിയമ്മ കാർത്ത്യായനിഇട്ടിയമ്മ	103	൯	൮	൧൩൮൧	...		൩൦	ള	
൪൧		൩൭൮൧	മണ്ണാവീട്ടിൽ ജാനകിപ്പിള്ള കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള	൪	൨	൦	൬൯൮	...	൮	൩/൪	ള	
൪൨		൩൧൦൮	മണക്കാട്ടുവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ ഭഗവതിഅമ്മ	൬	൧൮	൧	൧൩൪൪	..		൭	ള	
൪൩		൩൨൪൯	കരിമ്പവിളാകത്തുവീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള കൊച്ചുകുഞ്ഞുപിള്ള	൩	൧൯	൧	൧൨൯൭	...		൭	ള	
൪൪		൩൨൩൩	കുന്നംപുറത്തുവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള ശങ്കരനാരായണൻനായർ	൬	൧	൨	൧൩൧൨	...		൩	ള	

അഗസ്തീശ്വരം റായ്ക്കച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible] നമ്പർ ... [illegible]

[illegible] ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ... പ്രകാരം ലേലം ചെയ്യുന്നതു്.

കന്യാകുമാരിപകുതിയിൽ താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന [illegible] ... പട്ടികയിൽ പറയുന്ന [illegible] ... ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. [illegible] ... വിളിക്കുന്ന ... [illegible] ... അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. [illegible] ... ഒടുക്കാൻപാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

അഗസ്തീശ്വരം തഹശീൽദാർ കച്ചേരിയിൽവച്ചു [illegible] ... മണിവരെ ലേലം.

നാഗർകോവിൽ,
[illegible] മിഥുനമാസം [illegible].

ജി. എൻ. സാമുവൽ,
തഹശീൽദാർ.

പട്ടികവസ്തുവിവരം.

ക്രമനമ്പർ	തണ്ടപ്പേർനമ്പർ	കുടിയിരിക്കാരന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും	കുടിശ്ശിക രൂ.	കുടിശ്ശിക ച.	കുടിശ്ശിക കാ.	പലിശ	സർവ്വേ നമ്പർ	സർവ്വേ ലാറർ	വിൽക്കുന്നതു്	ജപ്തിവസ്തുവിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	കരം രൂ.	കരം ച.	കരം കാ.
[illegible]	[illegible]	പുത്തൂർ ... [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	കുടിശ്ശികയോളം	[illegible]				[illegible]	പുരയിടം തിരുത്തു നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] ... നാഗപ്പെരുമാൾനാടാർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]	പുരയിടം തിരുത്തു നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							[illegible]				[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible] ഏക്കർ [illegible] സെൻറിൽ [illegible]		[illegible] 2/7	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	പുരയിടം തിരുത്തു നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] ... നാടാച്ചി	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible] ഏക്കർ [illegible] സെൻറിൽ [illegible]		[illegible] 6/8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] ... നാടാച്ചി ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				[illegible]	പുരയിടം തിരുത്തു നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]

പട്ടിക (തുടർച്ച).

ക്രമനമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും	കുടിശ്ശിക രൂ.	ച.	കാ.	പകുതി	വസ്തുവിന്റെ സർവെ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	വില്ക്കുന്ന ഭാഗം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	കരം രൂ.	ച.	കാ.
൧൦	൧൩൪൦	വാരിയൂർ കണക്ക അരുണാചലം ശിവസുബ്രഹ്മണ്യൻ മുതൽ പേരാൾ ദ്രോഷപ്പൂതങ്ങൾ	൫	൪	൬		൪൨൨൮		൰ തെക്കു കിഴക്കുവശത്ത്		൨൫	പുരയിടം തിരുത്തിനിലം	൧	൨൩	൦
൧൧	൧൩൪൩	..യിൽ കണക്ക ശിവസുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള അരുണാചലംപിള്ള	൨൮	൧൮	൧൨		൪൩൯൭		കരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറു വടക്കു കിഴക്കു മൂലയിൽ - കിഴക്കുനിന്നും ൨൮ സെന്റ് നീക്കി ശേഷവും		൬൧	ടി	൩	൧൭	൧൩
൧൨	൧൩൪൭	..യിൽ കണക്ക കുമാരപിള്ള ചുടലമുത്തുപിള്ള ടി ശിവരാമപിള്ള	൪൦	൩	൧൪		൪൦൯൯ ൪൪൧൪		൩൧ വസെന്റിൽ എട്ടിലൊന്ന്	൧	൦ ൩൮¼	ടി	൭ ൨	൧൨ ൪	൩ ൯
൧൩	൧൩൬൩	..യിൽ കണക്ക ശിവസുബ്രഹ്മണ്യൻ മുതൽപേർ	൬	൨൧	൧൭		൩൭൧൩		൧൧ഏക്കർ ൬൩ സെന്റിൽ ൧/൩ ക		൫൧	ടി	൩	൨൩	൦
൧൪	൧൩൬൯	..യിൽ കണക്ക ആറുമുഖംപിള്ള [illegible] പിള്ള വകക്ക [illegible] പിള്ള	൧൮	൬	൧൧		൩൮൨൯	൧	...		൪൦¾	നിലം	൧൭		൧൦
൧൬	൧൩൭൭	..യിൽ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള അരുണാചലംപിള്ള മുതൽപേർ	൨൧	൮	൧൩	കന്യാകുമാരി	൪൦൯൨		൩൧ഏക്കർ ൬ സെന്റിൽ ൧/൪ ക		൫൭½	പുരയിടം തിരുത്തി നിലം	൬	൧൯	൦
൧൭	൧൩൭൧	..യിൽ മരുമതി ശിവരാമലിംഗംപിള്ള അരുണാചലംപിള്ള	൨൬	൪	൮		൩൮൮൦ ൪൧൨൨		തെക്കേഭാഗം		൪൧ ൨൬	നിലം പുരയിടം തിരുത്തിനിലം	൯ ൧	൧൧ ൧൨	൭ ൮
൧൭	൧൩൭൨	..യിൽ കണക്ക ആറുമുഖംപിള്ള ശിവസുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള	൧൬	൭	൧൧		൩൮൬൩	൧	...		൩൩ 1/3	ടി	൨൮	൧൨	൧
൧൮	൧൩൭൬	..യിൽ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള [illegible] പിള്ള	൬൪	൯	൧൦		൩൯൭൩ ൩൮൮൯ ൪൨൨൩ ൪൨൧൧		...		൧൭ ൯ ൧൩ ൧൩	നിലം ടി ടി ടി	൩ ൨ ൩ ൨	൨൭ ൧ ൨ ൨൧	൧൧ ൭ ൧൩ ൮
൧൯	൧൩൮൩	വാരിയൂർ ചുടലമുത്തുപിള്ള [illegible] പിള്ള	൬		൧൨		൬൨൬൧ ൪൨൨൯		മുൻവശത്തിൽ വിറതി ഭാഗം		൨൬ ൧൨	പുരയിടം തിരുത്തിനിലം	... ...	൨ ൨൪	൧൬ ൭
൨൦	൧൮൨൧	രസകുളംപുരം ചെറുവീട്ടിൽ അയ്യാക്കണ്ണൻ നാടാർ	൨	൧൦	൬		൬൧൨൧		...		൫൦	ടി	൧	൨൩	൬
൨൧	൧൯൦൯	പുന്നാർകുളം സ്വാമിനാഥപിള്ള ഉതിരമണ്ഡപക്കോട്ടാരം ന[illegible] പിള്ള ചിദംബരനാഥപിള്ള	൪	൩	൬		൨൬൭൮		...		൧൬	നിലം	൨	൧൧	൪

൧൭	൧൯൧	മാത്താണ്ഡപുരം ആദിനാരായണൻ ആചാരി മകൻ ആശാരി	൪	൧൫	൧൩	൧൮൧൩		൧ ഏക്കർ ൪൭ സെന്റ് വടക്കെകോട്ടയ്ക്കു	൦ ൧	പുരയിടം തീരുന്നിലം	൧	൧൭	൧൪
൧൩	൧൯൧	പുന്നാർകുളം മാത്താണ്ഡൻ ആദിനാരായണൻ മകൻ മുത്തുസ്വാമി	൩	൧൮	൯	൧൮൧൮	൧	വടക്കേയ	൧ ൨൫	ടി	൧	൭	൧൩
൧൪	൧൯൪	പുന്നാർകുളം പാടകലിംഗം	൧	൧൦	൯	൧൮൧൪		തെക്കേയ	൧൩	നിലം	൧	൧൪	൧൧
൧൫	൧൯൭	താണമലയൻ പുതൂർ വീരമക്ക ശിവകാമി പിള്ള മകൻ	൩	൭	൧൩	൧൮൧൭		വടക്കേയിൽ തോട്ടത്തിൽ	൧൫	പുരയിടം തീരുന്നിലം	൧	൩	൧
൧൮	൧൯൬	കുമാരപുരം... അവൻകൻ സാറൻ മാസ്റ്റർ ആ. ക. അന്തു വിദേശ്യ	൧൧	൧൬	൧൩	൧൬൫		...	൧ ൦	നിലം	൩	൧൪	൧൩
൧൭	൧൯൪	ചേരമാണിക്കപുരം ചെല്ലപ്പൻ പിള്ള	൧൪	൪	൧൩	[illegible]		വടക്കേപടിഞ്ഞാറ്റു	൪ ൮	പുരയിടം തീരുന്നിലം	൩	൧൦	൭
൧൬	൧൦൪	ജോസ് റോബൺ അമ്മായിയമ്മ	൧൬	൧൩	൦	൪൯൫		തെക്കെ ൧ ഏക്കറിൽ ൧/൮	൮൧	നിലം	൫	൩	൧൫
൧൯	൧൦൪൩	ടിയിൽ നീലമയമ്മ	൧൦	൩	൩	൫൧൫		തെക്കേകിഴക്കെ മൂല	൧ ൫	പുരയിടം തീരുന്നിലം	൧	൧൪	൧
൩൦	൧൦൪൪	ജോസ് റോബൺ ഫർണാണ്ടസ് അമ്മയായ ൭. ൧	൧൧	൮	൩	൪൯൫		തെക്ക ൧ ഏക്കറിൽ ൧/൮	൮൧	നിലം	൪	൧ ൫	൬
൩൧	൧൦൪൬	ടിയിൽ ചേരമാണിക്കം ശിവനാഥൻ മുതൽപേർ	൪	൧൮	൧൧	൫൦൭	൪	വടക്കേയ	13 1/8	പുരയിടം തീരുന്നിലം	....	൧൭	൧
൩൨	൧൦൫൦	പിള്ളകിടയിൽ പാണ്ഡ്യകണ്ടൻ ആശാരി മകൻ പരമേശ്വരൻ	൩	൧൧	൪	൩൯൭൬		തെക്കേയ	൬	നിലം	൧	൧൩	൬
൩൩	൧൧൭൦	വടക്കീപുരം വരണീ ക്ലാസം കൃഷ്ണപിള്ള	൧	൧൮	൧	൪൯൧൪		മുൻവശം തെക്കിൽ വടക്കേ പടം	൧൧	പുരയിടം തീരുന്നിലം	...	൧ ൫	൩
൩൪	൧൩൫൬	സേതുപുരം മാടത്തി മരിയദാസൻ	൪	൧൭	൪	൧൮൮൭		കിഴക്കേ തെക്കിൽ തെക്കേയ	൧൮	ടി	൧	൧ ൭	൧൧
൩൫	൧൫൭൭	അരകപ്പുരം അർച്ചുനൻ ശാമിയൽ മുതൽപേർ	൧	൩	൧	൩൧൬൫	൬	വടക്കേയ	൪	നിലം	...	൧൪	൧൩
൩൮	൧൭൧൯	ടിയിൽ ഞാനപ്രകാശം പിന്നാപ്പ നാടാർ മുതൽപേർ	൧	൧൩	൧൦	[illegible]		തെക്കേയ	൧൧൫	ടി	൧	൧൧	൮
൩൭	൧൮൦൧	ടിയിൽ മരിയമിക്കൾ കൃഷ്ണമയിൽ പെരുമാൾ നാടാർ	൧	൩	൧	൩൧൬൫	൭	വടക്കേയ	൪	ടി	...	൧൪	൧൩
൩൬	൧൬൬൮	ടിയിൽ മരിയതാണി യേശുപാദം മരിയാൾ നാടാർ	൩	൮	൭	൩൮൧൭		കിഴക്കേയ	൧൭	പുരയിടം തീരുന്നിലം	൧	൬	൮
൩൯	൧൬൩൯	ടിയിൽ മരിയനം പെരിയപ്പൻ നാടാർ	൮	൧	൧൧	൩൩൪൬	൭	...	൧൩	ടി	൧	൧൭	൧൧
൪൦	൧൬൪൪	ടിയിൽ മരിയ മിക്കൾ മരിയനാടാർ മുതൽപേർ ശിവപ്രകാശ നാടാർ	൧൯	൭	൧൧	൩൧൪൯	൭	...	൧൭	നിലം	൨	൧൯	൬
൪൧	൧൬൬൧	ടിയിൽ മരിയപ്പൻ ശാമിയൽ നാടാർ മുതൽപേർ അന്തോണി നാടാർ	൪	൧൯	൮	൩൧൬൩		...	൧൧	ടി	൧	൦ ൦	൪

പട്ടിക-(തുടർച്ച)

ക്രമ നമ്പർ	തണ്ടപ്പേര് നമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരൻ്റെ പേരും മേൽവിലാസവും	കുടിശ്ശിക തുക രൂ.	ച.	കാ.	പകുതി	സർവേ നമ്പർ	ബ്ലോക്ക്	ജപ്തിവസ്തുവിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ. സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	കരം രൂ.	ച.	കാ.
൪൨	൨൬൭൮	അഴകപ്പപുരം അന്തോണിനാടാർ ചെവിത്തുറനാടാർ	൫	൧൩	൧൫		൩൩൫൦		൨ ഏക്കർ ൮൩ സെൻ്റിൽ ൧/൧൮ ഭാഗം	I5 13/18	നിലം	൨	൧൪	൧൪
൪൩	൨൯൦൨	ടിയിൽ പെരുമാൾ മരിയന്തോണിയും പേരൻ മരിയൻ നാടാർ	൨	൩	൪		൩൨൯൦		തെക്കേഭാഗം	൫	ടി	...	൦ ൭	൬
൪൪	൨൯൧൦	ടിയിൽ തരങ്ങൽ കൊച്ചുതരങ്ങൽ പേരൂർ പൂർ ശങ്കരനാരായണപിള്ള വേലായുധൻപിള്ള	൧൧	൫	൩		൨൬൭൧		കക്ഷിയുടെവീതത്തിൽ പടിഞ്ഞാറുവശം	൫൦		൩	൨ ൨	൪
൪൫	൨൯൨൦	ടിയിൽ തരങ്ങൽ കൊച്ചുതരങ്ങൽ മുതൽപേർ മരിയന്തോണിനാടാച്ചി	൨	൧	൧൨		൬൧൮൩		൨ ഏക്കർ ൬൧ സെൻ്റിൽ ൧/൮	൩൨ ൫/൮		൨	൧ ൧	൧൫
൪൬	൨൯൩൦	ടിയിൽ രാമപ്പൻ തൈമരുശിമരിയാൻ മുതൽപേർ	൪	൩	൭		൩൩൬൦		കക്ഷിയുടെവീതം ൮൬ സെൻ്റിൽ തെക്കേപകുതി	൨൩		൧	൨ ൦	൯
൪൭	൨൯൩൯	ടിയിൽ വിശാഖം അന്തോണിമുത്തുപെരുമാൾ അന്തോണിമുത്തു മരിയവിശ്വാസം ടി മരിയമിഖേല	൭	൧൯	൪	കൂട്ടുകക്ഷി	൫൬൬൧	൧/൨	൨ ഏക്കർ ൨ സെൻ്റിൽ ഏട്ടിലൊന്ന്	൨൫ ൧/൪	പുരയിടത്തി ലുള്ളനിലം	൧	൨ ൪	൯
൪൮	൨൯൫൩	ടിയിൽ തനിച്ചിലാസ് കൊച്ചു വ്യാഴപ്പൻ ടി കുരിശന്തോണിനാടാർ	൨	൧൦	൨		൩൫൩൦		വടക്കേഭാഗം	൧൨		...	൨ ൫	൧൦
൪൯	൨൯൭൫	ടിയിൽ മാധവി മേരിമുത്തു അന്തോണി	൧൬	൮	൬		൨൮൯൪		വടക്കേഭാഗം കിഴക്കുനിന്നു	൧൫		൧	൩	൧൧
							൩൬൭൬		൨-ാമതു പകുതി വടക്കേ കിഴക്കുവശം	൨൫		൧	൨ ൩	൨
൫൦	൩൦൬൭	പനിവിളപുരം ഇശക്കിയമ്മ നീലവുപിള്ള തിരുപ്പതി അവിടത്തെ	൭	൧൯	൨		൧൪൦൧		തെക്കേകിഴക്കുമൂലയിൽ	൧൬	നിലം	൨	൩	൭
൫൧	൩൧൩൮	നെയ്യൂർപുരം തേവിള അരുളാനന്ദം	൧	൯	൬		൧൨൩൮		൮൮ സെൻ്റിൽ ൧/൩ ഭാഗം	29 1/3	പുരയിടം	...	൨	൧൫
൫൨	൩൧൮൬	മിടുക്കൻകുഴം മാർത്താണ്ഡൻ എള്ളുവടിയാൻ മോഹനൻ പിതാംബരിയരൻ	൧	൫	൨		൧൭൪൧		കിഴക്കേഭാഗം	൨൪ ൧/൨	ടി	..	൨	൮
൫൩	൩൧൮൯	പുത്തൻപുര തേരിവിള അരുളാനന്ദം അരുളാനന്ദൻ മുതൽപേർ	...	൨ ൫	൦		൧൨൭൧		കക്ഷിയുടെവീതം തെക്കേപകുതിയിൽ കിഴക്കേഭാഗം	൨൦	ടി	...	൨	൦
൫൪	൩൨൨൭	തൊടുകും പുളിമൂടുകൾ ആറ്റിങ്ങൽകുട്ടിവിളയിൽനിന്നും ഇളംവിളയിൽ താമസിക്കുന്ന രാമൻകുട്ടി വല്ലിയമ്മ നാച്ചി	൨	൨ ൦	൧൧		൨൬൧൬		൪ ഏക്കർ ൨൮ സെൻ്റിൽ ൧/൩ ഭാഗം	൧ ൪൨ ൨/൩	പുരയിടം	൨	൧	൧൧
൫൫	൩൨൩൧	ടിയിൽ ചെല്ലമേരി തരകൻനാടാർ	൩	൨	൮		൨൬൧൬		തെക്കേഭാഗത്തിൽ വിട്ടുനീക്കി	൧൩ ൫/൪	പുരയിടത്തിലുള്ളനിലം	...	൨ ൬	൧൩

൭ൻ	൩ൻ ൧ ൯	പുന്നാർകുളം നാച്ചിയാർ വീരലക്ഷ്മി	൩	൨ ൨	൬		൨ ൫ ൨ ൪		...	൧൩	നിലം	൨	൮	൦
൫ ൯	൩ ൨ ൻ ൪	ഇലന്തയടിവിള തല്ലുതമ്പി ജോസഫ് നാടാർ	൩	൧	൫		൧ ൨ ൧ ൯	ഡി	തെക്കേ പാതി	൪ ൯	പുരയിടം	...	൬	൧ ൨
൫ ൮	൩ ൨ ൻ ൭	ടിയിൽ തല്ലുതമ്പി ജോസഫ് ദേവസഹായം തിരുമതിയാൽ	൨	൨	൪		൧ ൨ ൩ ൬		തെക്കേ പാതി	൦ ൭	ടി	...	൬	൧ ൪
൫ ൻ	൩ ൨ ൻ ൬	ടിയിൽ തല്ലുതമ്പി ദേവസഹായം നാടാർ	൧	൮	൨		൧ ൨ ൪ ൫	ഏ	കക്ഷിയുടെ വീതം ഒന്നേ പകുതിയിൽ തെക്കേ	൨ ൧	ടി	...	൩	൩
൬ ൦	൩ ൩ ൩ ൧	വിളനാരി പെരുമാൾ ചെരത്തിനാടാച്ചി വകക്ക ശിവസുബ്രഹ്മണ്യൻ നാടാർ	൩	൬	ൻ		൨ ൩ ൮ ൻ		൨ ഏക്കർ ൮ ൨ സെന്റിൽ ൧/൮	൩ ൭	പുരയിടം തിരുത്തു നിലം	൨	൧ ൭	ൻ
൬ ൧	൩ ൩ ൬	കാശേശമർപട്ടണം ചെമ്പനാടാർ കടിയിൽ അല്ലപ്പാനമ്മപരമേശ്വരി നാടാച്ചി	൩	൨	൩		൨ ൨ ൮ ൩		മുൻഭാഗത്തിൽ വിറ്റതെക്കേ ൨ ൧ സെന്റിനെ തൊട്ട രേഖപ്രകാരം	൨ ൧	ടി	൧	൧ ൭	൧ ൧
൬ ൨	൩ ൩ ൯ ൨	പുന്നാർകുളം വനമൂർത്തിയാപിള്ള വേലായുധൻപിള്ളവകക്ക വീരലക്ഷ്മി നാച്ചിയാർ	൧	൨ ൯	൧		൨ ൭ ൯ ൨		മുൻലേലത്തിൽ വിറ്റതിനെ	൧ ൦	നിലം	൧	൨ ൧	൯
൬ ൩	൩ ൩ ൯ ൮	ടിയിൽ വനമൂർത്തിയാപിള്ള സദാശിവൻപിള്ള	൧	൨ ൨	൯		൨ ൭ ൭ ൩		...	൧ ൦	ടി	൧	൧ ൩	൧ ൭
൬ ൪	൩ ൭ ൦ ൬	മാടമ്പിള്ളയർത്തംശോളിക്കുടിയിൽ ഐയ്യനാടാർ മുത്തുചരമാൾ	൨	൧ ൧	൦		൭ ൧ ൻ ൬		വടക്കേ പാതി	൨ ൭	പുരയിടം	൧	൨ ൪	൯
൬ ൭	൩ ൭ ൪ ൯	അഴകപ്പപുരം മരിയത്തു കുഞ്ഞിക്കണ്ണാടാർ	൩	൭	൮	ക്ലാസ്സ്	൨ ൯ ൪ ൧	൧	...	9 13/16	തിരുത്തു നിലം	...	൨ ൦	൮
൬ ൬	൩ ൫ ൭ ൮	കാവൽകിണറ വെള്ളച്ചി ശോഭിക്കൽ	൧ ൩	൧ ൮	൧ ൨		൩ ൪ ൯ ൬		...	൩ ൬	നിലം	൩	൦	൭
൬ ൯	൩ ൬ ൭ ൧	വടിവീശ്വരം പെരുമാൾത്തമ്പി ശിവംപിള്ള കതിരേശപിള്ള	൨	൬	൬		൨ ൫ ൩ ൭		...	൧ ൨	ടി	൨	൨	൪
൬ ൮	൩ ൬ ൮ ൩	തിരുവാമപുരം തങ്കപ്പൻ പിള്ള മഹാദേവൻ കല്യാണികൃഷ്ണൻ	൩	ൻ	൨		൪ ൻ ൦ ൨		...	൨ ൦	ടി	൨	൨ ൨	൬
൬ ൻ	൩ ൯ ൯ ൪	സ്കന്ദസ്വാമിപുരം പത്മനാഭൻ ശങ്കരൻകുട്ടിനാടാർ പെരുമാൾ പൊന്നമ്മ	൬	൨	൦		൪ ൪ ൯ ൯		൨ ഏക്കർ ൯ ൻ സെന്റിൽ ൧/൪ ഭാഗം	൬ ൻ	പുരയിടം തിരുത്തു നിലം	൭	൧ ൧	൦
൯ ൦	൩ ൯ ൻ ൪	വടക്കൻകുളം ദേവയാനി അരിയവരിയാച്ചിനാടാച്ചി	൪	൧ ൬	൩		൩ ൨ ൨ ൬	൧	വടക്കേ പാതി	൧ ൨	നിലം	൨	൧ ൧	൬
൯ ൧	൩ ൮ ൦ ൻ	വാരിയൂർ പെരുമാൾ പിള്ള ചുടലമുത്തുപിള്ള	൨ ൨	൧ ൮	൬		൪ ൦ ൦ ൧		...	൧ ൭ ൭	ടി	ൻ	൧ ൭	൭
							൪ ൦ ൦ ൦		...	൪ ൦		൮	൨ ൯	൧ ൨
൯ ൨	൩ ൮ ൩ ൬	ചേരമാന്തിക്കപുരം മുത്തു വലിയാൻ യാക്കോവ്	൯	൨ ൩	൧ ൦		൨ ൭ ൻ ൩	൧	...	൩ ൭	പുരയിടം തിരുത്തു നിലം	൨	൧ ൪	൦
൯ ൩	൩ ൻ ൩ ൧	ജോസ് ഫെർണാടാച്ചി പാർവതിപെരുമാൾ ശാസ്താൻനാടാർ	൪	൮	൨		൫ ൧ ൨ ൦	൪	...	൨ ൪	ടി	൧	൨ ൦	ൻ
൯ ൪	൩ ൻ ൻ ൪	കാവൽകിണറ ശോഭിമുത്തു വരിയൂര	൪	൧ ൮	൧ ൦		൩ ൦ ൻ ൩		...	൧ ൨	നിലം	൧	൨ ൪	൧
൯ ൫	൪ ൦ ൨ ൦	പുന്നാർകുളം പോയ് പൊല്ലുമുത്തുപിള്ള ഭഗവതി അപ്പുമാർതാംപിള്ള	൧	൧ ൨	൧ ൩		൨ ൫ ൩ ൻ		൨ ൪ സെന്റിൽ ൧/൪ ഭാ	൬	ടി	൧	൪	൧
൯ ൬	൪ ൦ ൨ ൧	ടിയിൽ പോയ് പൊല്ലുമുത്തുപിള്ള രാമസ്വാമിപിള്ള	൨	൧ ൬	൮		൦ ൪ ൯ ൭		പടിഞ്ഞാറേ ക്കരയിൽ തെക്കേ പാതി	൮ ൧/൨	ടി	൧	൦	൩
൯ ൭	൪ ൦ ൨ ൪	ടിയിൽ പോയ് പൊല്ലുമുത്തുപിള്ള അനന്തപദ്മനാഭപിള്ള	൧	൧ ൦	൮		൨ ൬ ൨ ൯			൧ ൧	പുരയിടം തിരുത്തു നിലം	...	൨ ൨	൧ ൩

പട്ടിക—(തുടർച്ച.)

ക്രമ നമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കുടിശ്ശിഖക്കാരന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും	കുടിശ്ശിഖ രൂ.	ച.	കാ.	പകുതി	സർവെ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	വില്ക്കുന്ന ഭാഗം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	കരം രൂ.	ച.	കാ.
൭൨	൰൧൫൭	ചുക്കപ്പാറ തേരിവിള ചന്ദ്രൻ ചപ്പിള്ളനാടാർ	൨	...	൧൦		൧൯൧൮	൨	....		൨	നിലം	൧	൨൩	൨
൭൯	൰൧൫൨	പോളയംകോട്ട സഞ്ചേരിമുത്താടാച്ചി മജ്ജാണിനാടാച്ചി	൨	...	൧൨		൩൦൮൩	ബി	...		൧൦	പുരയിടം തിരിഞ്ഞു നിലം	...	൨൦	൮
൭൦	൰൨൬൮	വഴിവീശാരം മെട്ടത്തെത്തിൽ മീനാക്ഷിനായകപിള്ള ചിതംബരം	൩	൩	൩		൮൦൬൭	...	തെക്കേണ്ടു		൩൨	നിലം	...	൨൦	൧൬
൭൧	൰൩൧൬	പരേപ്പൂർ ശങ്കരനാരായണപിള്ള അനന്തരാമപിള്ള [പിള്ള	൨	൧	൨		൬൧൮൨	...	൧൨. സൗരമൻസന്റെ വടക്കേണ്ടു		൮൨	പുരയിടം	...	൨.	൯
൭൨	൰൩൮൯	തെങ്കാംപുതുർപകുതി തെക്കേ തേരിവിള നാച്ചിയാരമ്മ അമ്മപെരുമാൾനാടാർ	൧	൩	൧൦		൨൨൩൦	൩	...		൧൦	പുരയിടം തിരിഞ്ഞു നിലം	...	൨൦	൯
൭൩	൰൩൭൨	പത്മനാഭപുരം കുമാരസ്വാമിപിള്ള കേശവ്ചൊല്ല ഭഗവതി	൧	൨൮	൧൨		൨൮൭൨	...	തെക്കേണ്ടു		൯൧	നിലം	൧	൧൩	൯
൭൮	൰൮൫൮	താണുമലയൻപുതൂർ വീരലക്ഷ്മി നാച്ചിയാർ [മുതൽപേർ	൩	൩	൧൮		൨൮൯൫	...	...		൧൮	ടി	൨	൩	൧
							൨൮൩൩	...	...		൩൮	ടി	൨	൧൮	൮
							൨൫൩൨	...	...		൧൨	ടി	൨	൨	൧൮
൭൬	൰൭൫൧	മുവീനും വടക്കേവിളയിൽ തോമതിയമ്മാൾ മുത്തലക്ഷ്മിയമ്മാൾ	൩	൨൦	൧൮	കല്ക്കുളം	൧൭൩൩	...	59 സെന്റിൽ 1/6 ക്ക	൯	൫/൩	ടി	൧	൨൫	...
൭൩	൰൮൨൨	പൂഞ്ചിരാജപുരം കേരളപ്പുതുക്കുടി ശിവജ്ഞാനനാടാർ [(മ	൨	൨൧	൫		൮൨൨൩	....	തെക്ക കിഴക്കേ മൂലയിൽ		൧൫	പുരയിടം തിരിഞ്ഞു നിലം	൧	൮	൩
൭൫	൰൬൨൩	കന്യാകുമാരി ജ്ഞാനപ്രകാശം ശോഭിതു അന്തോണി	൩	൨	൧		൨൯൩	...	തെക്കുപടിഞ്ഞാറേമൂല		൧൯	ടി	൧	൧	൧൫
൭൨	൰൩൨൯	അമ്പുക്കുട്ടിപിള്ള പരമേശ്വരപിള്ള പാർവ്വതിയമ്മാൾ മുതൽപേർ	...	൨൫	...		൧൫൩	...	തോവാള വടക്കുവശം മേക്കതിനു കിഴക്ക വഴിവരെ		൧൦	ടി	...	൨	൮
൭൯	൰൩൧൧	പൊന്നുക്കുളം പാക്യം അന്നമ്മനാടാച്ചി	൧൨	൨൧	൩		൩൧൦൩	൨	...		൧൨	നിലം	൨	൨	൩
൯൦	൰൩൨൩	അഗസ്തീശ്വരം രാജലക്ഷ്മി പെരുമാൾപിള്ളനാടാച്ചി	൨	...	൧		൨൩൨൮	...	...		൨൦	പുരയിടം തിരിഞ്ഞു നിലം	൧	൧൨	൧൮
൯൧	൰൧൧൧	ജേംസ് റൈറൺ സത്യായിമേരി നഗാമിനാടാച്ചി	൮	൨൮	൨		൮൯൩൧	൮	കക്ഷിയുടെ വീതം	21	3/8	ടി	൧	൧൧	...
൯൨	൰൧൨൩	കന്യാകുമാരി അലങ്കാരം മെസ്സെൽ ചിന്നപ്പാ എന്ന ശോഭിതു അലങ്കാരം മുതൽപേർ	൩	൧൮	൧൩		൧൩൩൩	...	ടി		൧൫	ടി	൧	൩	൩
൯൩	൰൨൨൮	കമ്പലൂർ പുരം പാർവ്വതി അമ്മാളുപിള്ള	൧	൧൧	൨		൨൮൧൩	ബി	...		൩	നിലം	...	൨൦	൨
൯൮	൰൨൧൨	തെങ്കാംപുതൂർ ശിവജ്ഞാനം ചാത്തപ്പൻ ആശാരി	൮	൧൧	൧൨		൩൧൯൯	ഏ	...		൧൫	ടി.	൩	൩	൨
൯൫	൰൯൦൩	ചുണ്ടൻകാളും രാമു കോനാർ പാർവ്വതി	൧	൨൫	൫		൨൫൨൦	...	19 സെന്റിൽ ഒന്നു [പകുതി		൯൧	ടി	...	൧൧	൫
൯൩	൰൯൫൫	ജോസ് റൈറൺ കന്നിമരിയ രാമൈയതിയനാടാച്ചി	൮	൨൩	൯		൮൯൫൩	൧	....		൨൫	പുരയിടം തിരിഞ്ഞു നിലം	൧	൨൫	൨

ൻ ൭	൯ ൻൻ ൩	കന്നപ്പുപ്പുരം പണ്ടാരം പുടയതാടർനാടാർ	൫	൬	൧		൯ ൫ ൧ ൬	൧	കക്ഷിയുടെവീതത്തിൽമേക്കുണ്ടായ	൦. ൫	പുരയിടം തിരുത്തുനിലം	൧	൨.൨	൯
ൻ ൮	൫ ൧ ൯ ൭	തിരുവിതാംകോട് വേലായുധപ്പിള്ളമാരാംപിള്ള ചെല്ലപ്പെരുമാൾപിള്ള	൯	൧ ൬	൯		൨ ൬ ൩ ൨	൩	മുൻവശത്തിൽവിറ്റൊഴിക്കി	൧ ൨	ൾ	...	൨ ൬	൨.
ൻ ൻ	൫ ൧ ൫ ൭	പണ്ടാരപ്പെരുമാൾകടിയിരുപ്പ് പെരിയവൻ പെരുമാൾ കൃഷ്ണൻ പാലക്കുന്നാടാർ	൯	൧ ൯	൧൭		൯ ൨ ൩ ൭	...	കക്ഷിയുടെ വീതത്തിൽമേക്കുണ്ടായ	൨ ൫	ൾ	൧	൨ ൫	൧ ൨
൧ ൦ ൦	൫ ൧ ൬ ൫	കന്യാകുമാരി തോമ്മന്മാരാമാധവൻ അധികാരിയാർ	ൻ	൯	൧ ൩		൯ ൬ ൫	...	ക്കുണ്ടായ	൧ ൬	നിലം	൩	൨.൨	ൻ
൧ ൦ ൧	൫ ൧ ൭ ൨	മഹാരാജപുരം തിരുവിയംപിള്ള സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള	൨.൩	൫	൧ ൫		൨ ൨ ൨ ൯	൧		൩ ൪	പുരയിടംതി	൨	൨ ൦	൧ ൫
൧ ൦ ൨	൭ ൧ ൫ ൻ ൻൻ	അഗസ്തീശ്വരമായ പ്രപ്പുരമാധവൻമായിലംപെരുമാൾനാടാർ	൯	൬	൯		൨ ൦ ൮ ൮	൨	ൾ	൩ ൩	തിരുത്തുനിലം	൧	൧ ൫	൭
൧ ൦ ൩	൫ ൨ ൦ ൨	ശുചീന്ദ്രം തെക്കേതെരുവിൽ ക്ണ്ഠൻപിള്ള തണുപതിയാപിള്ള	൬	൧ ൯	൬		൯	...	ൾ	൧ ൩	പുരയിടം	൨	൨ ൫	...
൧ ൦ ൪	൫ ൨ ൨ ൭	വരമന്നികപുരം കൃഷ്ണൻപിള്ള പിള്ള	൨	൨	ൻ		൨ ൫ ൻ ൦	൩	ൾ	൭ ൫	തിരുത്തുനിലം	...	൧ ൯	൩
൧ ൦ ൫	൫ ൨ ൭ ൻ	കവക്കുളംനോച്ചിയാർ ചിന്നപ്പൻ പരമ്പ്രാദാർ	൫	൬	൧൭		൯ ൧ ൮ ൮	...		൨ ൻ	നിലം	൫	൧ ൭	൯
൧ ൦ ൬	൫ ൨ ൻ ൻ	രാമനാഥപുരം രാമനാഥപിള്ള പുടയവുണ്ണുപിള്ള	൫	൩	൫		൧ ൩ ൭ ൮	൯	കക്ഷിയുടെവീതത്തിൽവടക്കുകിഴക്കു (മൂല	൧ ൩	ൾ	൨	൨ ൦	ൻ
൧ ൦ ൭	൫ ൩ ൯ ൫	ചാഴവൂർ ശങ്കരനാരായണപിള്ള വേലായുധൻപിള്ള	൧	൧ ൬	൧		൨ ൬ ൭ ൧	൩		൧ ൯	പുരയിടംതി	൧	൧	൧
൧ ൦ ൮	൫ ൩ ൬ ൯	ഇടയൻവിള സായ്ബാമൻനാടാർ ചിന്നമുത്തുനാടാർ	൨	൨	൧		൯ ൯ ൯ ൭	വീതം		൧ ൦	തിരുത്തുനിലം	...	൨.൨	൩
൧ ൧ ൻ	൫ ൯ ൧ ൫	കുളത്തുവിള പാലത്തുപാര്യനാടാർ കുത്തുഫ്ദാസ്	൨ ൫	൨ ൯	൧ ൦		൧ ൬ ൯ ൭	...	ൾ വീതം ൬ ൦ സെന്റിൽ തെക്കുണ്ടായ	൨ ൫	നിലം	൫	൨ ൦	൧ ൧
൧ ൧ ൦	൫ ൯ ൬ ൬	താണുമാലയൻപുതൂർ പെരുമാൾക്കുട്ടിനല്ലക്കണ്ണുനാടാർ	൨	...	൬		൨ ൬ ൨ ൬	൨	വടക്കുണ്ടായ	ൻ ൧/൮	പുരയിടം തി	...	൧ ൻ	൧ ൩
൧ ൧ ൧	൫ ൯ ൯ ൫	ൾ യിൽ അന്നവടിവുപെരുമാൾ നല്ലകണ്ണു	൨	൧ ൩	൧ ൧		൨ ൬ ൩ ൨	൨	തെക്കുണ്ടായ	൨ ൫	തിരുത്തുനിലം	൧	൧ ൩	൧ ൯
൧ ൧ ൨	൫ ൯ ൫ ൭	അഗസ്തീശ്വരം ഈശ്വരപെരുമാൾ രാമകൃഷ്ണൻനാടാർ	൩	൧ ൬	൫		൯ ൩ ൩ ൻ	൪	കക്ഷിയുടെ വീതത്തിൽ	൨ ൻ ൨/൩	പുരയിടം	...	൭	൨
൧ ൧ ൩	൬ ൯ ൬ ൩	ഇടച്ചൻവിള നാച്ചിയാർ മുത്തുനാടാർ	൯	൯	൮		൨ ൫ ൮ ൯	൪		൧ ൯	നിലം	൧	൨ ൭	൨
൧ ൧ ൪	൬ ൫ ൻ ൭	രസ കൃഷ്ണപുരം അരുളപ്പൻനാടാർ സ്വാൻനാടാർ	...	൨ ൬	൧ ൨		൫ ൫ ൩	൯		൧ ൫	പുരയിടം	...	...	൧ ൬
൧ ൧ ൫	൬ ൬ ൬ ൻ	സുബ്രഹ്മണ്യപുരം പരിയപ്പെരുമാൾനാടാർ തങ്കപ്പനാടാർ	൮	൨ ൯	൧ ൧		൯ ൩ ൧ ൯	൧		൩ ൮		൨	൧ ൬	൧ ൧
൧ ൧ ൬	൬ ൭ ൨ ൬	കോളാപം ശങ്കരനാരായണപിള്ള പെരുമാൾപിള്ള	൧ ൨	൨ ൨	൧ ൫		൨ ൬ ൭ ൧	൭		൩ ൦	പുരയിടംതിരുത്തുനിലം	൨	൫	൧ ൯
൧ ൧ ൭	൬ ൭ ൩ ൩	അഗസ്തീശ്വരം ചെണ്പകവടിവു ലക്ഷ്മിനാടാച്ചി	൩	൬	൧ ൧		൨ ൩ ൻ ൩	൨		൧ ൮ ൧/൪		൧	ൻ	൧ ൩
൧ ൧ ൮	൬ ൭ ൻ ൻ	ഇടച്ചൻവിള രാമസ്വാമി പിള്ളനാടാർ	൯	ൻ	൮		൨ ൨ ൩ ൯	൨		30 5/8		൨	൫	൧ ൫
൧ ൧ ൯	൬ ൻ ൩ ൫	പെരുമാൾ ശങ്കരനാരായണൻതെരുവിൽ ഈശ്വരപണിക്കർ വേലായുധപണിക്കർ	൧ ൫	൨	൨		൫ ൯ ൩ ൨	...	വടക്കുകിഴക്കുമൂലയിൽ	൨ ൻ		൨	൯	൯
൧ ൨ ൦	൬ ൻ ൯ ൬	കോളാർ പൊന്നൻകുട്ടിയാർ ചുടലമാണിക്കവടിമാർ	൩	൨ ൧	൬		൯ ൻ ൩ ൻ	൫		൨ ൨		൧	൧ ൮	൧
൧ ൨ ൧	൬ ൻ ൻ ൦	കൊട്ടാരക്കരപുരം മാർത്താണ്ഡൻപിള്ള സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള	൨	൨ ൭	൧		൨ ൯ ൬ ൭	൧		൨ ൫		൧	൧	൯

പട്ടിക (തുടർച്ച)

ക്രമനമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കുടിശികക്കാരന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും	കുടിശിക രൂ.	ച.	കാ.		സർവ്വേ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	വിൽക്കുന്നതോ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	കരം രൂ.	ച.	കാ.
[illegible]	[illegible]	നാഗരുകോവിൽ തോമയിയമ്മാൾ വിശാലാക്ഷിയമ്മാൾ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	...	മുൻവശത്തില വിളയിനതോട്ട		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കോട്ടാർ കരടെത്തെരുവിൽ ചക്കിലെയെതിൽ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	തെക്കേനിര		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പൂവികളിയിരുപ്പ ചുടലമാടിനാടാച്ചി ശിവനടുമനാടാച്ചി	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			11 7/8		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	അഴകപ്പപുരം അന്നപൂരണജ്യോതിനാടാച്ചി	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	...	വടക്കേനിര		[illegible]		...	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ശാസ്താംകോവിൽവിള പാക്യംനാടാച്ചി ലക്ഷ്മിനാടാച്ചി	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	മുൻവശത്തില വിളവടക്കേക്കര ഉൾപ്പെട്ടതൊഴിവ		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ചിന്നൻകുഴിയിരുപ്പ പാക്യംപെരുമാൾനാടാച്ചി	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	തെക്കേനിര		[illegible]		...	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	... പുരം ഞാനപ്രകാശംനാടാർ തേവനാടാർ	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ശാസ്താംകോവിൽവിള നാരായണൻനാടാർ മാധവനപ്പനാടാർ	[illegible]	...	[illegible]	കന്യാകുമാരി	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടി യിൽ നാരായണൻനാടാർ ഈശ്വരപാക്യംനാടാർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	...			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	അഗസ്തീശ്വരം സുബ്രഹ്മണ്യനാഗമണി മാർത്താണ്ഡനാടാർ ചിതംബരനാഗമണിമാർത്താണ്ഡനാടാർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	...	തെക്കേനിര		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടി യിൽ സുബ്രഹ്മണ്യനാഗമണി മാർത്താണ്ഡനാടാർ അയ്യപ്പപാണ്ഡ്യൻനാടാർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	അഴകപ്പപുരം ചെൺപകലിംഗംനാടാർ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യൻനാടാർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	...			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കോട്ടാർ വാകമലിത്തെരുവിൽ അരുണാചലംവെള്ളാൾ മാണിക്കവാചകംചെട്ടിയാർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	...	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ശുചീന്ദ്രം ലക്ഷ്മിനാരായണയ്യൻ പരശുരാമയ്യൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	തെക്കേനിര		[illegible]		[illegible]	[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	നാഗരുകോവിൽ ലാസർ മരിച്ചുഡിയൂ	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	[illegible]	ടി		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	അഴകപ്പപുരം ചിന്നപ്പൻ മട്ടതിൻ മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	...	മുക്കിലിയുടെവീതം [illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ധാരിയൂർ കണ്ടക്കുളത്തുവെച്ചുമരമ്പിള്ള ഗോവിന്ദപ്പിള്ളമുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	...	തെക്കേനിര		[illegible]		[illegible]	...	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടി യിൽ അവിടയപ്പപിള്ള ആവിടനായകംപിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	...		[illegible]	...		[illegible]	[illegible]	[illegible]

തിരുവല്ലാ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൮൬-ലെ ൧൦-ാം നമ്പർ ക്ലിപ്തത്തിലും ൧൦൮൫-ലെ ൧൦-ാം നമ്പർ ക്ലിപ്തത്തിലും ൧൦൮൬-ലെ ൧൦-ാം നമ്പർ ക്ലിപ്തത്തിലും ചേർക്കപ്പെട്ടതനുസരിച്ച്
൧൦൮൬-ലെ ൧൦-ാം നമ്പർ സർക്കുലർപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

തിരുവല്ലാ പകുതിയിൽ ൧൦൮൫-ാമാണ്ട് കരം കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ പട്ടാദാരന്മാരുടെ വക താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്തു കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി പട്ടികയിൽ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു തീർച്ചയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേ ദിവസം ഹാജരായി വിളിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൂടാതെ ടി വിളികരം ... അവർ ലേലത്തുകയിൽ ... ക്ലിപ്തദിവസം ... ലേലം നടത്തുന്നതും ... കുടിശ്ശികക്കാരനിൽനിന്നും ... ടി ദിവസത്തിനകം ... ചെയ്യുന്നതല്ല. ... ലേലത്തുക ... ൧൫ ദിവസത്തിനകം ... ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ... അടയ്ക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൧൦൮൬-ാമാണ്ട് കർക്കടകമാസം ൩൦-ാം തീയതി പകൽ ൧൨ മണിക്കു തിരുവല്ലാ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

൧൦൮൬ മിഥുനമാസം ൨൮-ാം.

വി. കെ. തോമസ്,
തഹശീൽദാർ.

വസ്തുവിവരം

ക്രമനമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	പേര്	പകുതി	മുറി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവെ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	വിൽക്കുന്ന അവകാശം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	തുക രൂ.	ചി.	കാ.
൧		കുമാരചേരിമുറിയിൽ തെക്കേടത്തു കളിക്കാട്ടിലുള്ള നാരായണൻ പത്മനാഭൻ ഉണ്ണിത്തിരി	തിരുവല്ലാ	കുമാരചേരി	പുരയിടം	493/16	...	പണ്ടാരവകപാട്ടം	...	൯൭	സർവ്വാവകാശം		൧൦	൯	൬	൭
				ടി	ടി	൭൪൯	൩	ടി	൧	൨൨			൭൦			
				ടി	നിലം	൭൪൯	൧൦	തെക്കേടത്തുവക ജന്മം	...	൯൨			൨൫			
൨	൮൧൦	മതിൽഭാഗംമുറിയിൽ ഇരുമ്പിൽ വറുഗീസ് കുഞ്ഞ്		മതിൽഭാഗം	പുരയിടം	൭൨൨/൯	...	പണ്ടാരവകപാട്ടം	...	൧൧			൧൧	൨	൨	൭
൩	൧൭	കാവിന്പുറംമുറിയിൽ കല്ലുങ്കലിടത്തിൽ തമ്പി കേശവൻ		[illegible]	നിലം	൫൨൪/൨൯	...	ശങ്കരമണ്ണ ഉണ്ണിത്തിരി വകജന്മം	...	൪൭			൨൮	൭	൯	൧൩
൪	൮൦	മതിൽഭാഗംമുറിയിൽ നെല്ലൂർ പുത്തൻപുരയിൽ മറിയ ...		മതിൽഭാഗം	പുരയിടം	൯൨൨/൧൧	൧൧	പണ്ടാരവകപാട്ടം	൧	൨൮			൩൦	൬	൨൨	൧൧
൫	൭൦	പായിപ്പാട്ടുമുറിയിൽ അമ്പിയിൽ നാരായണൻ നാരായണൻ		പൂന്തുരുത്തി	നിലം	൧൦൨/൯	...	ടി	...	൩൫			൩൮	൧	൧൨	൧൮
൬	൨൮൧	കുറ്റപ്പുഴമുറിയിൽ പാലിയിൽ ... പണിക്കരുടെ ... കേശവപിള്ള		കുറ്റപ്പുഴ	ടി	൩൩൨/൬	ബി/൧൭	ടി	...	൨൪			൨൦	൧	൩൨	൯
൭	൨൦൫	കുമാരചേരിമുറിയിൽ ഉഴിയിൽ അയ്യപ്പൻ ശങ്കരൻ		കുമാരചേരി	ടി	൭൭൧/൯	ബി	ടി	...	൨൩			൨൩	൭	൯	൧൦

പട്ടിക—(തുടർച്ച).

ക്രമനമ്പർ	പേരിൽപതിവുകാരന്റെ: തണ്ടപ്പേരു നമ്പർ	പേരിൽപതിവുകാരന്റെ: പേരു	പകുതി	മുറി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവ്വേ: നമ്പർ	സർവ്വേ: ലാററ്	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം: ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം: സെ.	വിൽക്കുന്ന: ഭാഗം	വിൽക്കുന്ന: വിസ്തീർണ്ണം: ഏ.	വിൽക്കുന്ന: വിസ്തീർണ്ണം: സെ.	തുക: രൂ.	തുക: ച.	തുക: കാ.
ൺ	൧ ൫ ൨	തെങ്ങേലിമുറിയിൽ വല്യ ൦ വേലായുധൻശംക		തെങ്ങേലി	പുരയിടം	൫ ൩ ൨/൨ ൫	ബി ൧/൩	ശങ്കരമംഗലം ദേവസ്വംവകപാട്ടം		൩ ൫			൧ ൫	൨	൧ ൫	൪ ൫
ൻ	൫ ൫ ൫	ഇരവള്ളിപ്ര വലിയവീട്ടിൽകൊച്ചുകുഞ്ഞിയമ്മ കല്യാണിയമ്മ മുതൽപേർ		ടി / ഇരവള്ളിപ്ര	നിലം / ടി	൫ ൩ ൩/൧ ൬ / ൩ ൩ ൨/ൺ	ഏ / ബി	ടി / പണ്ടാരവകപാട്ടം		൬ / ൨ ൫			൬ / ൨ ൫	൨	൧	൩
൧ ൫	൫ ൬ ൦	തെങ്ങേലിമുറി വള്ളംകുളം ഭവാനിമുള്ളു നാരായണൻ മുതൽപേർ		തെങ്ങേലി	പുരയിടം	൫ ൨ ൭/൩ ൩	ബിന/൬	കാരാണ്മയിൽപെട്ട ദേവസ്വം വകത്തെ [illegible]		൨ ൬			൨ ൬	൩	൧ ൬	ൻ
൧ ൧	൫ ൻ ൦	മുണ്ടൂർമുറിയിൽ പനവേലിൽ കല്യാണിയമ്മ [അട്ടിയമ്മ]		പുന്നക്കാട്	നിലം	൭ ൧/൫	ബി	പണ്ടാരവകപാട്ടം		൧ ൫			൧ ൫	൭	൪	൭
൧ ൨	൬ ൧ ൻ	ഇരവള്ളിപ്ര ചർച്ച് മിഷ്യൻ സൊസൈറ്റി		ഇരവള്ളിപ്ര	പുരയിടം	൪ ൻ ൩/൧ ൫		ടി		൬ ൭			൩ ൫	൧ ൫	൧ ൻ	൨
൧ ൩	൭ ൫ ൫	ടി മുറിയിൽ കാക്കനാട്ട മത്തൻ തൊമ്മി മുതൽപേർ		ടി	ടി	൪ ൫ ൭/൧ ൨		കരയിൽ കുഴിക്കാട്ടു വക അട്ടിപ്പേർ		ൻ ൻ			൨ ൫	൨	൨ ൫	൬
൧ ൪	൭ ൫ ൩	ടി കാഞ്ഞിരക്കാട്ടു തെക്കേതിൽ ഇടിക്കുള വറീത	തിരുവല്ല	ടി	ടി	൪ ൧ ൨ ൧		പണ്ടാരവകപാട്ടം		൮ ൩	സമ്പൂർണ്ണമായി		൧ ൫	൨	൩	൭
൧ ൫	൭ ൧ ൭	പാലിയേക്കരമുറിയിൽ കരിമ്പുംമൂട്ടിൽ ചാക്കോ ഫിലിപ്പോസുമുതൽപേർ		ടി / പാലിയേക്കര	ടി / ടി	൪ ൪ ൻ/൧ / ൧ ൨ ൧/൧ ൫	ഏ	ടി / ടി	൩ / ൧	൭ / ...			൨ ൫ / ൧ ൫	൩	൬	൧ ൪
൧ ൬	൭ ൨ ൩	തെങ്ങേലിമുറിയിൽ കൂടത്തിൽ മത്തൻ ചാക്കോ		തെങ്ങേലി	ടി	൫ ൩ ൪/൨	ഏ	ടി	...	൩ ൨			൩ ൨	൨	൧ ൻ	൧
൧ ൭	൭ ൫ ൫	മേപ്രാൽ കോശി വർഗ്ഗീസ്		പുന്നക്കാട്	ടി	൧ ൫ ൫/൧	ക	ടി	൬	൭ ൦			൫ ൫	൨	൧ ൫	൧ ൦
൧ ൮	൭ ൻ ൫	ടി മുറിയിൽ ചെമ്പാലിൽ തെക്കേതിൽ ... മറിയ		ടി	നിലം	൪/൩	ഏ	ടി		൨ ൮			൨ ൮	൧ ൭	൨	ൻ
൧ ൻ	൮ ൫ ൭	ആഞ്ഞിലിത്താനം മുറിയിൽ തൊഴിപ്പെട്ടാൻ മാത്തിരുകുട്ടി കോശി മൈക്കിൾ		കിഴക്കൻ മുത്തൂർ / ടി	ടി / ടി	൨ ൦. ൭/൩ / ൨ ൪ ൬/൧	ബി	ടി / തിരുവല്ലാദേവസ്വം (മററി:		൧ ൨ ൧ / ൩ ൦			൧ ൨ ൧ / ൩ ൫	൧ ൪	൨ ൧	൪
൨ ൫	ൻ ൨ ൪	ഇരവിപേരൂർമുറിയിൽ പുത്തൻപറമ്പിൽ യോഹന്നാൻമത്തായി മുതൽപേർ		ടി / ഇരവിപേരൂർ	ടി / പുരയിടം	൨ ൪ ൬/൧ / ൩ ൮ ൫/൬	ഏ	ടി / പണ്ടാരവകപാട്ടം	൧ / ൫	൫ ൦ / ൨ ൦			൫ ൫ / ൫	൩	൨	൬

൨൧	൧൪൯൮	പാച്ചിപ്പാറ്റമുറിയിൽ പാലക്കാട്ടു പുത്തൻപുരമ്പിൽ പരീക്കുഞ്ഞു കഞ്ഞൻതരകൻ മുതൽപേർ	കിഴക്കൻ മുത്തൂർ	നിലം	൨൨൧/൭		എ				൬൧൧	൩൦	൨	൨൦	൮
൨൨	൧൭൩൪	കിഴക്കൻ മുത്തൂർമുറിയിൽ മഠത്തിൽപുരയിടത്തിൽ അബ്ദുറഹിമാൻ	ടി	പുരയിടം	൧൦൪/൯						൭൭	൩൦	൩	൧൧	൬
൨൩	൧൬൪൩	വെമ്പാലമുറിയിൽ കിഴക്കേവീട്ടിൽ കിട്ടൻ കുഞ്ഞൻ	വെമ്പാല	നിലം	൪൬൬/൯			പരിശോധനയിൽ			൧൩	൧൯	൩	...	൧൦
൨൪	൧൬൯൭	കിഴക്കൻ മുത്തൂർമുറിയിൽ കരിങ്ങാലിക്കുളത്തു പുരയിടത്തിൽ ശിവരാമപിള്ള	കിഴക്കൻ മുത്തൂർ	പുരയിടം	൧൪൬/൧	ബി/൨/൩					൭൦ ൨	൩൦	൧	൨൬	൧൦
൨൫	൧൮൪൨	...മുറിയിൽ നടുവിലയിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ഗോപാലപിള്ള	മുത്തൂർ	ടി	൧൩൪/൧	ഏ					൪൬	൨൬	൩	൨൨	൧
൨൬	൧൯൨൭	തൊണ്ടിയിൽ മറ്റത്തിൽ പുന്നൂസ് ...	തൊണ്ടി	ടി	൫൨൨/൩	എ/൪					൧൩	൧൩	൨	൮	൧൦
൨൭	൧൯൯൯	കാവുംഭാഗം മണക്കച്ചിറമുറിയിൽ പൊങ്ങുവലിക്കുന്നത്തു കല്ലിയമ്മ ...	മുത്തൂർ	നിലം	൮൩/൨	ബി	...കരി				൧൨	൧൨		൨൩	൨
൨൮	൧൯൩൦	മതിൽഭാഗംമുറിയിൽ മുണ്ടനാട്ടുപടിക്കൽവീട്ടിൽ ...	മതിൽഭാഗം	പുരയിടം	൪൬൩/൧൯	എ ൧/൨	...കരി				൩൬	൧൪	൨	൦	൧
൨൯	൧൯൯൬	...മുറിയിൽ ... തോട്ടിൽ ...	...ശ്ശേരി	ടി	൪൦൪/൩		...കരി				൩൮	൩൦	൩	൨	൭
			വെമ്പാല	നിലം	൨൧൦/൩		ടി				൨	൨൨			
൩൦	൨൭൧൦	...മുറിയിൽ വാളപ്പുരമ്പിൽ നാരായണൻ കേശവൻമുതൽപേർ	ടി	പുരയിടം	൪൭൮/൩		...പാട്ടം				൪	൨൦	൨	൨൩	൩
൩൧	൨൦൩൨	ഇരവള്ളിപ്ര ... , ... ഗീവർഗീസ് ...	ഇരവള്ളിപ്ര	ടി	൩൭൨/൪	എ				൧	൩൦	൪	൨	൧൭	൩
൩൨	൨൧൭൭	...ശ്ശേരിമുറിയിൽ ... ചെറിയാൻ ...	...ശ്ശേരി	നിലം	൪൮൦/൧൧		കരിക്കാട്ടു...				൩	൨൦	൨	൨൦	൧൪
൩൩	൨൧൯൮	പുന്നക്കുന്നംമുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ...	പുന്നക്കുന്നം	ടി	൧൯/൯		...പാട്ടം				൧൦	൧൪	൨	൨൭	൩
൩൪	൨൨൮൭	കവിയൂർ... കരിയിൽ ... പുലിപ്പുത്തൻപുരക്കൽ ... കുട്ടപ്പണിക്കർ	കിഴക്കൻ മുത്തൂർ	ടി	൨൮൭/൨	സി	...കരി				൭	൨൬	൩	൧൬	൨
൩൫	൨൪൨൧	തൊണ്ടിമുറിയിൽ ...	തൊണ്ടി	പുരയിടം	൭൨൦/൩	ബി	...പാട്ടം				൨൪	൧൦	൨	൧൩	൪
൩൬	൨൫൩൭	...മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ...	മുത്തൂർ	ടി	൪൮/൯		...പാട്ടം				൩൧	൧൬	൧	൨൪	...
൩൭	൨൬൨൯	...മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ...	...ശ്ശേരി	ടി	൪൮൩/൩	എ/൧	...പാട്ടം				൪൧൯	൧൬	൧	൧൧	൨

പട്ടിക—(തുടർച്ച).

ക്രമ നമ്പർ	പേരിൽപതിവുകാരന്റെ: തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	പേരിൽപതിവുകാരന്റെ: പേര്	പകുതി	മുറി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവെ: നമ്പർ	സർവെ: ഡിവിഷൻ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം: ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം: സെ.	വിലനിശ്ചയം	വിലക്കെടുക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം: ഏ.	വിലക്കെടുക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം: സെ.	കുഴിക്കൂറു: രൂ.	കുഴിക്കൂറു: ച.	കുഴിക്കൂറു: കാ.
൩൮	൨൭൬	ഇരവിപേരൂർമുറിയിൽ [illegible] ചക്കികുഞ്ഞിപ്പിള്ള		മീന്തലക്കര	പുരയിടം	൩൦൫/൬	൧൫	പണ്ടാരവകപാട്ടം	൧	൩			൩൦	൧	൨൫	൧൫
൩൯	൨൭൦൪	മതിൽഭാഗംമുറിയിൽ [illegible] ഇല്ലത്തു നാരായണൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻനമ്പൂതിരി		ഇരവിപേരൂർ	ടി	൪൦൧/൨		ടി	൧	൬൫			൩൦	൨	൨൪	൬
൪൦	൨൭൪൯	മീന്തലക്കരമുറിയിൽ [illegible] യോഹന്നാൻ ജോൺ		മീന്തലക്കര	നിലം	൨൯൬/൧൯	ബി	ടി		൩൮			൩൮	[illegible]	[illegible]	൪
				ടി	ടി	൨൯൬/൧൪	എ. ഇ	മാളിയക്കൽവക അട്ടിപ്പേർ		൨൬			൧൩			
൪൧	൨൮൦൧	ഇരവിപേരൂർമുറിയിൽ നാറാണത്തു ഗോവിന്ദൻ രാമൻ മുതൽപേർ		ഇരവിപേരൂർ	ടി	൩൪൨/൧		പണ്ടാരവകപാട്ടം	൨	൫			൨൫	൨	൧൮	൧൫
൪൨	൨൮൮൯	ഇരവിപേരൂർമുറിയിൽ [illegible] പാർവതി നാരായണി		വെണ്മണി	ടി	൫൦൦/൪		ഏറ്റെടുത്തവക തെങ്ങ്		൪൨			൨൦	൩	൩	൧൫
൪൩	൨൯൦൦	തിരുവിതാംകൂർ നാഷണൽബാങ്ക് ക്ലിപ്തം തിരുവല്ലാ	തിരുവല്ലാ	ടി	പുരയിടം	൫൧൬/൯	എ	ദേവസ്വം തിരുവല്ലം		൪൧	സർക്കാർ		൨൦	൨	൫	൮
൪൪	൨൯൪൮	ഇരവിപേരൂർമുറിയിൽ [illegible] മാണിക്കംപിള്ള മുതൽപേർ		ടി	നിലം	൫൦൨/൨	ഇ	ഇതെപ്പം		47½			൨൦	൧	൧൨	൧
൪൫	൨൯൬൧	വെണ്മണിമുറിയിൽ [illegible] കുഞ്ഞൻ തോമ്മൻ ഇരവിപേരൂർമുറിയിൽ [illegible] ഉണ്ണിട്ടൻ ഉമ്മൻ		ഇരവിപേരൂർ	ടി	൩൧൧/൭		തിരുവല്ലാദേവസ്വംവകപാട്ടം	൧	൧൭			൩൦	൩	൨൩	...
൪൬	൩൧൨൩	[illegible]മുറി [illegible] നാരായണി കുഞ്ഞുകുട്ടി മുതൽപേർ		ടി	ടി	൩൩൦/൨൦		പണ്ടാരവകഭൂമി		൩൦			൩൦	൧	൧൮	൧൨
൪൭	൩൧൪൫	[illegible]മുറിയിൽ [illegible] ഗോവിന്ദൻ കുഞ്ഞൻ മുതൽപേർ		[illegible]	പുരയിടം	൪൮/൨൩	൩൧	ദേവസ്വം പാട്ടം		30⅜			൨൦	൧	൨൨	൧൦
				ടി	ടി	൪൯/൨		ടി		18¾			൧൦			
൪൮	൩൨൦൩	മതിൽഭാഗംമുറിയിൽ വല്യവീട്ടിൽ കണക്കപിള്ള പാർവതിപ്പിള്ള കാർത്യായനിപ്പിള്ള		മതിൽഭാഗം	ടി	൪൨൪/൧൩	ബി	തിരുവല്ലാദേവസ്വംപാട്ടം		൧൭			൧൦	൧	൧൮	൧൩
൪൯	൩൩൧൩	[illegible] പുരയിടത്തിൽ [illegible]		[illegible]	ടി	൧൪൫/൮	ഇ.എ	പണ്ടാരവകപാട്ടം	൧	21¼			൨൦	൨	൪	൧൫
൫൦	൩൩൪൬	വെണ്മണിമുറിയിൽ വടക്കേതിൽ നാരായണൻ കുഞ്ഞുപണിക്കർ മുതൽപേർ		വെണ്മണി	ടി	൫൧൭/൮	ബി.ഇ	ഏറ്റെടുത്തവക അട്ടിപ്പേർ		24⅓			൧൨	൨	൧൨	൧൪

൫൧	൩൬൧൧	..ക്കേലിമുറിയിൽ കണ്ണു.. ഇട്ടിയാക്കൻ അന്ന	..ശേരി	പുരയിടം	൩൩൭/൧൧	ഏ	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	...	ൻൻ			൨൦	൩	൧	൮
൫൨	൩൫൨൪	ഇരുപള്ളിപ്രമുറിയിൽ പൂവള്ളിക്കത്തിൽ ഗീവറുഗീസ് ജോർജ്	ഇരുവള്ളിപ്ര	ടി	൩൭൪/൫	..	ടി	൩	൧൭			൩൫	൨	൧൩	...
൫൩	൩൫ൻ	പുന്നക്കന്നംമുറിയിൽ പെല്ലാട്ടവീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മ ...ക്ക	പുന്നക്കന്നം	നിലം	൫൯/൮	...	പണ്ടാരവക കാരി	...	൭൫			൫൫	൯	൧൭	ൻ
൫൪	൩൭൩൮	തോട്ടഭാഗം മുറിയിൽ പറമ്പാനത്തുവീട്ടിൽ ഇരവി കരുണാകരൻ മുതൽപേർ	തിരുവല്ല	ടി	൨൭൨/൩	..ടി	കവിയൂർ ദേവസ്വം വക പാട്ടം	൧	ൻ൮			൩൫	൩	..	൮
൫൫	൩൭൮൫	... പെരുമ്പായിട... വീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻ നാരായണൻ ...	പുന്നക്കന്നം	പുരയിടം	ൻ൮/൩	ടി	പണ്ടാരവക പാട്ടം	൬	൭൧			൬൭	൩	൨൮	൧൨
൫൬	൮൧൨	കല്ലൂപ്പാറമുറിയിൽ വടക്കേടത്തു വർക്കി വർക്കി മുതൽപേർ	കല്ലൂപ്പാറ	ടി	൮൦൬/൧൮	...	ടി	...	൩൧			൧൬	൬	...	ൻ
൫൭	൮൧൪൫	കിഴക്കൻ മുത്തൂർമുറിയിൽ ... വർക്കി തോമാ മുതൽപേർ	കിഴക്കൻ മുത്തൂർ	ടി	൯൮൪/ൻ	...	ടി	...	ൻ൬			൭൭	൭	൨൬	൧൭
൫൮	൮൮൧ൻ	കാവുംഭാഗം ... മന്നൻകരച്ചിറമുറിയിൽ മണിമലവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള നാരായണപിള്ള	...ചിറ	നിലം	൩൪/൧൬	ടി	ടി	...	൭൨			൨൬	ൻ	൨൩	൧൬
൫൯	൮൮൭൩	...പ്പള്ളി ... പായിപ്പുറം മുറിയിൽ ... നാരായണിയമ്മ ...പിള്ള	പുന്നക്കന്നം	ടി	൧൭൧/൬	...	ടി	൨	൮൨	സർക്കാർ വക		൩൦	൮	൧ൻ	൧
൬൦	൮൮൪൦	...മുറിയിൽ ... കളീക്കൽ നാരായണിയമ്മ ലക്ഷ്മിയമ്മ	...ചാൽ	ടി	൮൩ൻ/൮	ഏ	ടി	൧	൩			൩൦	൮	൩	...
൬൧	൮൬൭൩	...മുറിയിൽ ... പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ഇട്ടൂപ്പൻ വർക്കി	...ശേരി	ടി	൮൧൧/൬	...	...പ്പാട്ടം	.	൭൧			൨൬	൩	..	൭
൬൨	൮൯൯ൻ	...മുറിയിൽ ചന്തംകരിമുറിയിൽ ...ൽ വർക്കി തോമസ് മുതൽപേർ	...ര	ടി	൩൮/൨൨	ഏ	പണ്ടാരവക പാട്ടം	൧	൩൩			൩൭	൨	.	ൻ
൬൩	൬൪൬൭	...മുറിയിൽ പുല്ലമ്പിലായിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞു കേശവൻ	...ചാൽ	ടി ടി	൮ൻൻ/൧൭ ൮ൻൻ/൧൧	൬/൨	പണ്ടാരപ്പാട്ടം ..ത്തശ്ശേരി കരിമുകം	... ൩	൧൧ ൬൬			൧൧ ൨൦	൩	൧	൩
൬൮	൪൮൨൦	...മുറിയിൽ ...വീട്ടിൽ പാർവതിയമ്മ നാരായണിയമ്മ മുതൽപേർ	..ത്തൂർ	നിലം	൧൮/൯	...	പണ്ടാരവക കാരി	..	൧൯			൬൦	൧൧	..	൯
൬൫	[illegible]	...മുറിയിൽ ...വിളയിൽ ... ...ചാക്കോ	ടി ടി	പുരയിടം ടി	൯൦/൧ ൭൨/൨	ഏ	പണ്ടാരവക പാട്ടം ടി	൧ ...	൮ ൭	൧ ...		൮ ൭	൧൧	൨൩	൨

പട്ടിക (തുടർച്ച).

ക്രമ നമ്പർ	പേരിൽപതിവുകാരൻ: തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	പേരിൽപതിവുകാരൻ: പേര്	പകുതി	മുറി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവെ: നമ്പർ	സർവെ: ഡാർ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം: ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം: സെ.	വിൽക്കുന്ന: ഓഹരിയുടെ സ്വഭാവം	വിൽക്കുന്ന: വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിൽക്കുന്ന: വിസ്തീർണ്ണം സെ.	തുക: രൂ.	തുക: ച.	തുക: കാ.
൯൯	൧൯൮൨	മതിൽഭാഗംമുറിയിൽ പരമിറ്റത്തു നാരായണൻപരമേശ്വരൻ	തിരുവല്ല	മതിൽഭാഗം	പുരയിടം	൩൨൧/൧൦		എക്സ്ട്രി ഏറുമേനിവക അട്ടിപ്പേർ		൧൪	സർവ്വവകാശം		൩൭	൧	൨൫	൪
൯൬	൧൬൫	ഞാൽഭാഗംമുറിയിൽ ഉപ്പുകര നാരായണൻ പത്മനാഭൻ		ഞാലിക്കര	നിലം	൨൩൦/൩		പണ്ടാരവകപാട്ടം		൩൦			൪൦	൨	൩	൧൧
൯൮	൧൯൩	മതിൽഭാഗംമുറിയിൽ കൊങ്ങരേട്ടുവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള കേശവപിള്ള മുതൽപേർ		മതിൽഭാഗം	പുരയിടം	൪൭൬/൨		എ ഏറുമേനിവക തിരുവല്ലം	...	൩൫			൩൫	൨	൨	...
൯൯	൧൫൬	മതിൽഭാഗംമുറിയിൽ കൊങ്ങരേട്ടുവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള കേശവപിള്ള മുതൽപേർ		ടി	ടി	൪൨൯/൮		പണ്ടാരവകപാട്ടം		൩൭		...	൩൬	൫	൧൩	൧൩
൧൦൦	൩൪൭	ഇരവിപേരൂർമുറിയിൽ പാലായിൽ പരമേശ്വരൻ കൃഷ്ണൻ		ഇരവിപേരൂർ	നിലം	൩൪൧/൧൩		തിരുവല്ലാദേവസ്വം വകപാട്ടം		൮			൪൦	൧	൨൬	൩
൧൦൧	൨൮൩൧	ഇരവിപേരൂർമുറിയിൽ അയപാറയിൽ മാത്തൻ തൊമി		ടി	പുരയിടം	൩൬൮/൧൮		ബി പണ്ടാരവകപാട്ടം		൧൭ ൫			൧൦	൭	൨൩	...

തൊടുപുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൬൮-ലെ ൧-ാംആക്ട് ൩൨-ാംവകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെപട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കരകുടിശ്ശികയ്ക്കായി ജപ്തിചെയ്തു പാർട്ടികളുടെ നിഷ്ക്കർഷയുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനാൽ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നവസ്തുക്കളെ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു, തൽപരരായവർ അന്നേ ദിവസം ഹാജരായി ലേലത്തിൽ വിളിക്കേണ്ടതാകുന്നു, കൂടുതൽ തുക വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും ലേലക്കാർ ലേല സംഖ്യയിൽ ൧൦-ന് ൧ വീതമുള്ള തുക ഉടനെ ഡിപ്പോസിറ്റായി ഒടുക്കുകയും ലേലത്തീയതി മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകവും ബാക്കി സംഖ്യ മുഴുവൻ ഒന്നായി ഒടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അപ്രകാരം സംഖ്യ ഒടുക്കാതെ ഇരുന്നാൽ അവധിയിൽ [illegible] ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽവച്ചു നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം [illegible] മുതൽ കരകുടിശ്ശിക ആക്ടിൻപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആവശ്യമായതിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ ആയതിന് [illegible] അവകാശമില്ലാത്തതാകുന്നു. ഈടാക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിന്നാൽ ആയത് [illegible] ലേലം കഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരന് പണം ഒടുക്കാവുന്നതായിരുന്നാൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും [illegible] ഒടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു. ലേലം സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിന്റെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

തൊടുപുഴ,
൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧-ാംതീ.

പി. [illegible],
തഹസീൽദാർ.

പട്ടിക.

താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ൧൧൧൬-ാമാണ്ട് കർക്കടകമാസം ൩൧-ാംതീ പകൽ ൧൧ മണിമുതൽ തൊടുപുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം നടത്തപ്പെടും.

ക്രമനമ്പർ	പ്രവൃത്തി	പട്ടയനമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്	ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ളവസ്തുവിന്റെ സർവെ നമ്പർ	സർവെ ഡിവിഷൻ	മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം	ജപ്തിതുക രൂ.	ജപ്തിതുക ച.	ജപ്തിതുക കാ.	വില്ക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വില്ക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം സെ.
൧		൧൦	മടക്കാട്ട് ഇല്ലത്തു വാസുദേവൻ ത്രിവിക്രമൻനമ്പൂരി	൧൫൭/൨		൧	൯൨	നിലവും നിലവും കര	തനതു ദേവസ്വം തനതുപണ്ടാരപ്പാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൨		൧൯൫	പുത്തൻപുരയിൽ നാരായണിപിള്ള തങ്കമ്മ മുതൽപേർ	൩൯൪/൧൦	ഏ	൨	൪	ഇല്ലം	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം	൨	൧൦	൯		൨൯
൩		൨൨൪	അമ്പാട്ട് അയ്യപ്പൻ അച്യുതൻ	൧൯൩/൨		൧	൪൬	പുരയിടം	തൊടുപുഴ ദേവ. കാണം	൧	൨൩	൧൨		൧൦
൪		[illegible]	കരികുന്നത്തിൽ ചെല്ലി ലോനി	[illegible]		൧	൨൯	നിലം		[illegible]	[illegible]	...		[illegible]
൫		[illegible]	കോച്ചുകടവത്തു കേശവൻ പൊക്കൻ	[illegible]	ബി		[illegible]			൧	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൬		[illegible]	തൊട്ടിപ്പറമ്പിൽ കാതരകുട്ടിപിള്ള	൩൯/൨	ബി/൧൯	൧	[illegible]			[illegible]	...	[illegible]	൧	[illegible]
൭		[illegible]	നല്ലൂശ്ശേരി [illegible] പരിയത്ത്	൧൭൪/൪			[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൮		[illegible]	[illegible] പുത്തൻപുര [illegible] മറിയം	൯൯/൭	ബി		[illegible]	പുരയിടം	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൯		[illegible]	[illegible] കുഞ്ഞൻനായർ ശങ്കരൻനായർ	[illegible]		൪	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൧൦		[illegible]	[illegible] രാമൻ മാധവൻ	[illegible]	ബി/൧൦	൨	[illegible]			[illegible]	[illegible]	...		[illegible]
൧൧		[illegible]	[illegible] നാരായണപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള	[illegible]	ബി/൩	൩	...			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൧൨		[illegible]	[illegible] കുഞ്ഞുപിള്ള [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൧൩		[illegible]	[illegible] കൊച്ചൻ [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൧൪		[illegible]	[illegible] തോമസ്സ് [illegible]	[illegible]	[illegible]	൧	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൧൫		[illegible]	[illegible] അയ്യപ്പൻ [illegible]	[illegible]		൩	[illegible]			൧	[illegible]	[illegible]		[illegible]

പട്ടിക—(തുടർച്ച).

ക്രമ നമ്പർ		പട്ടയ നമ്പർ	കടിശികക്കാരന്റെ പേര്	ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള വസ്തുവിന്റെ: സർവെ നമ്പർ	സർവെ ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം	ജപ്തിതുക രൂ	ച.	കാ.	വിൽക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം ഏ	സെ
[illegible]		[illegible]	പടക്കവിള ചരിയച്ചു മത്തായി മുതൽ പേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	വെള്ളപ്പറമ്പിൽ ... ചാക്കോ	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	കരപ്പുറവിളം	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	വള്ളം... പുത്തൻപുരക്കൽ ദേവസ്യാ ദേവസ്യാ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	ടി	[illegible]	[illegible]	....		[illegible]
[illegible]		[illegible]	...യിൽ ദേവസ്യാ തൊമ്മൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	...ടിയിൽ ദേവസ്യാ ചാണ്ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	ടി	ടി	[illegible]	....	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	...കൊച്ചുപറമ്പിൽ ഉമ്മിണി ഔസേപ്പ്	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	നിലം	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	...ത്തിക്കൽ ശങ്കുപ്പിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള	[illegible]	...	...	[illegible]	പുരയിടം	ഇരട്ടിപ്പുകരം ദേവസ്വംവക തിരിപ്പ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	...ചരിയത്തുകാട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ നാരായണൻ മുതൽ പേർ	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	...		[illegible]
[illegible]		[illegible]	ചിറമ്പറമ്പിൽ ദേവസ്യാ തൊമ്മൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	പണിയപ്പുരയിൽ മീരാ... റാവുത്തർ	[illegible]	...	[illegible]	...	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	പുത്തൻവീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻ നായർ ഗോവിന്ദൻനായർ	[illegible]	[illegible]	...	$52\frac{1}{4}$	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	...കൊന്നക്കൽ കേശവൻ ഗോവിന്ദൻനായർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	...ക്കൊമ്പിൽ കേശവൻ ശങ്കരൻനായർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	..		[illegible]
[illegible]		[illegible]	...ക്കൽ ചാപ്പിതുണ്ടി	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	നിലം	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	...കുന്നേൽ വക്കി ക്കി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	...പറമ്പിൽ ഉണ്ണിക്കോരവുത്തർ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	...കാട്ടു ...	[illegible]	...	...	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	...പുരയിൽ ... കുന്നേക്കൽ തൊമ്മൻമകൾ ...	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	...ഇട്ട്യാതി രാഘവൻ	[illegible]	[illegible] 20/36	[illegible]	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	...		[illegible]
[illegible]		[illegible]	കാട്ടുംകാട്ടിൽ ...	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	...കൊന്നക്കൽ ചാപ്പികാർത്ത്യായനിഅമ്മ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	...ട്ടിൽ ...	[illegible]	...	...	[illegible]	നിലം		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	...ത്തേൽ പുത്തൻപുരയിൽ ഉലഹന്നാൻ മത്തായി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൧൧൬-ലെ ൧൪-ാം ആക്ട് ൩൨-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്ന ഭൂമിലേലം.

കോമളപുരം പകുതിയിൽ ൧൧൧൫-ാമാണ്ടു കരംകുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ള താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന ഭൂവസ്തുക്കൾ ... ജപ്തിചെയ്ത് ... ഒപ്പാർക്കുവാനിരിക്കുന്നതിനാൽ അടിയിൽ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ... ലേലത്തിൽ ... ... ആരായി വിളിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുക വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ നൂറിനു ൧൫ വീതമുള്ള തുക ... ഉടനേയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം ചെയ്യാത്തപക്ഷം ... അതിൽ വച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും ... ഈടാക്കുന്നതും ... കൂടുതൽവന്നാൽ ആയതിനു അയാൾക്കു അവകാശമില്ലാത്തതും ... ഒടുക്കുന്നതും ... ഈ കച്ചേരിയിൽ ... ഒടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു. ലേലം കഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം ... ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിന്റെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കുന്നതും ...

തഹശീൽദാർ, (ഒപ്പ്.)

൧൧൧൬ മിഥുനം ൨൯-ാം൹,

൧൧൧൬-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം ൨൯-ാം൹ പകൽ ൧൧ മണിക്കുമേൽ ൧ മണിവരെ കോമളപുരം പകുതികച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

പട്ടിക.

ക്രമ നമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	പേരു വിവരം	സർവെ നമ്പർ	ഖരാർ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	രൂ.	ച.	കാ.
൧	൩	പ്രക്കാട്ടു പിള്ളയാർകാവിൽ ദേവസ്വം ശ്രീപണ്ടാരകാര്യംചെയ്യവർക്കു	൬൭൦/൮	൯	...	൪൧	നിലം	൨൮	൭	൯
൨	൨൯	... ചാക്കോക്കുട്ടിയമ്മ	൬൬൨/൪	൫/൧൩	...	൭	ഷ	൩	൯	൧൨
൩	൩൩	... നാരായണൻകേശവൻ	൭൩/൧	...	...	൪൪	ഷ	൧൯	൨൬	൨
൪	൪൧	...	൯൫/൧	...	...	൯൭	ഷ	൨൧	൮	൧൪
൫	൭൮	പുന്നമടിമുറിയിൽ ചിറപ്പുറമ്പിൽ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ ...	൨൮൯/൪	൫	...	൩	പുരയിടം	൪	൨൪	൮
൬	൭൮	... കുഞ്ഞുപ്പണിക്കർ ...	൨൭൯/൧	൫/൨	...	൮	നിലം	൩	൧൫	൪
൭	൯൭	...	൧൪൯/൩	...	...	൭	പുരയിടം	൪	൨	൧൫
൮	൧൬൪	...	൨൬൫/൮	...	...	൨൫	നിലം	൧൨	൨൪	...
൯	൧൩൯	പുന്നമടിമുറിയിൽ ചിറപ്പുറമ്പിൽ കല്യാണിഅമ്മ ...	൧൯൯/൩	...	...	൨൫	ഷ	൧൨	൨൬	൧൧
൧൦	൧൪൩	... നാരായണിഅമ്മ ...	൭൮൭/൨	...	...	൧൫	ഷ	൭	൧൧	൪
൧൧	൧൪൬	...	൯൮൨/൧൭	൬	...	൧൩	ഷ	൬	൨൭	...
൧൨	൧൬൩	...	൨൭൮/൧൯	...	...	൧൫	ഷ	൩	൮	൧൯
൧൩	൧൭൧	പുന്നമടിമുറിയിൽ ചിറപ്പുറമ്പിൽ കുമാരൻ രാമൻ	൨൮൫/൩	൫	...	൩	പുരയിടം			൨
൧൪	൧൮൯	...	൩൦/൧	൬	...	൧൫	നിലം	൬	൨൪	൧൩
൧൫	൨൨൪	...	൪൭൭/൮	...	...	൨൫	ഷ	൧൧	൨൫	൩
൧൬	൨൩൪	അമ്പലപ്പുഴ ... ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ	൨൨൮/൨	...	...	൪൮	ഷ	൧൯	൨൬	൮
൧൭	൨൪൯	...	൩൪൨/൨	൬	...	൧൯	ഷ	൭	൨൬	൮

പട്ടിക (തുടർച്ച).

ക്രമ നമ്പർ	തണ്ടപ്പേര നമ്പർ	ഭൊതവിവരം	സർവെ നമ്പർ	സർവെ ലററർ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമൊ പുരയിടമൊ	തുക രൂ.	തുക ച.	തുക കാ.
൧൭	൨൩൩	ചെക്കിടിക്കാട്ട് മുറിയിൽ പടിഞ്ഞാറെ ചെന്നല്ലൂർ കല്യാണിഅമ്മ നാരായണിഅമ്മ	൪൪൪/൨	ഏ		൭൦	നിലം	൧൩	൨൧	൧൨
൧൮	൯൨൧	പ്രക്കാട്ട് കരാർ മുറിയിൽ പുളിക്കൽ കേശവപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള	൨/൪	ബി		൧൦	ടി	൩	൧൨	൧൭
൧൯	൯൨൪	അമ്പലപ്പുഴ പുത്തൻ പുരക്കൽ തമ്പി ഗോവിന്ദൻ കുഞ്ഞൻ	൧൭൭/൧	...		൩൭	ടി	൮	൨൩	൮
൨൦	൩൭൩	കൊട്ടപ്പുന്നമുറിയിൽ പെരുമ്പവന നാരായണി കുട്ടി	൨/൩	...		൭	ടി	൩	൧൯	൮
൨൧	൩൬൭	ഉതിക്കരിമുറിയിൽ ചിറയിൽ ഔസേപ്പ ചാക്കൊ	൧൮൯/൩	൧൪		൨൩	ടി	൧൧	൧൧	൨
൨൨	൩൭൪	അമ്പലപ്പുഴ ആമയിടമുറിയിൽ നടുവിലേപ്പറമ്പിൽ കുട്ടിഅമ്മ പാപ്പിഅമ്മ	൧൬൦/൨	ഏ/൩		൨൦	ടി	൯	൬	൯
൨൩	൪൨൧	കൊട്ടപ്പുന്നമുറിയിൽ കടക്കാട്ട കണ്ണൻപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള	൧൯/൧	ബി/൨		൮	ടി	൪	൧൦	൩
൨൪	൪൩൪	ചങ്ങംകരിമുറിയിൽ തട്ടാരാട്ട കുട്ടിഅമ്മ പൊന്നമ്മ	൩൦൦/൧	൪		൮	ടി	൪	൧൦	൦
൨൫	൬൩൨	പാച്ചമുറിയിൽ വെള്ളാപ്പിള്ളിൽ കുഞ്ഞുപ്പണിക്കർ കണ്ണൻപണിക്കർ	൩൫൩/൧	...		൨൬	ടി	൧൫	൧൨	൫
൨൬	൬൩൪	ടി ചിറയിൽ ഉണ്ണിനിഅമ്മ കുട്ടിഅമ്മ	൬൧൨/൨	ബി/൬		൨൦	ടി	൬	൮	൭
൨൭	൮൫൦	കൊട്ടപ്പുന്നമുറിയിൽ കാഞ്ഞിരം പൊങ്ങിൽ ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള	൮൮/൨	ഏ/൬		൧൦	ടി	൬	൪	൧൬
൨൮	൧൦൧൬	ചെക്കിടിക്കാട്ട മുറിയിൽ മഠത്തിൽ കുര്യൻ ഔസേപ്പ്	൬൮൩/൧	ഏ		൨൦	ടി	൧൨	൧൦	൯
൨൯	൧൦൭൧	എടത്വാമുറിയിൽ കൊച്ചുപുരക്കൽ മത്തായി വർക്കി	൩൬൮/൧	ഡി/൪		൧൦	ടി	൬	൬	൧൨
൩൦	൧൧൮൭	ചങ്ങംകരിമുറിയിൽ കരുമക്കാട്ട കുമാരപിള്ള വേലായുധൻപിള്ള	൩൧൩/൪	ഏ		൧൦	ടി	൬	൧൮	൩
൩൧	൧൨൦൯	ചെക്കിടിക്കാട്ടമുറിയിൽ പടിഞ്ഞാറെ ചെന്നല്ലൂർ കേശവപിള്ള നാരായണപിള്ള	൪൪൪/൨	ഏ/൧൩		൬൦	ടി	൨൫	൨൬	൭
൩൨	൧൩൭൪	പാച്ചമുറിയിൽ അഞ്ചിൽ തോമസ് പുന്നൂസ് ഏബ്രഹാം	൪൮൩/൬	൧൪		൭	ടി	൪	൦	൫
൩൩	൧൪൨൬	ടി മുറിയിൽ പള്ളിപ്പുറത്ത പത്മനാഭൻനായർ കുഞ്ഞൻനായർ	൬൧൧/൪	...		൧൧	ടി	൪	൧൭	൨
൩൪	൧൪൭൫	ടി മുറിയിൽ അഞ്ചിൽ തൊമ്മി വർക്കി	൬൮൮/൨	...		൮	ടി	൪	൨൪	൬
൩൫	൧൪൭൫	എടത്വാ മുറിയിൽ ളുവേൽ തൊമ്മൻ ചാണ്ടപ്പിള്ള	൬൫൨/൮	...		൧൦	ടി	൬	൧൦	൧൧
൩൬	൧൬൦൧	തായംകരിമുറിയിൽ ഇടമ്പുറിയായ വടക്കേടത്ത കുട്ടിഅമ്മ ശാരദഅമ്മ	൨൪/൧	ഇ		൧൫	ടി	൮	൧൯	൬
൩൭	൧൬൪൨	പാച്ചമുറിയിൽ പാതിപ്പിള്ളിൽ പാപ്പിഅമ്മ തേരിഅമ്മ	൭൧൮/൩	...		൧൬	ടി	൮	൧൦	൯
൩൮	൧൬൬൨	ചങ്ങംകരിമുറിയിൽ കൊറിയനെല്ലിക്കപ്പറമ്പിൽ വറുതീസ് ചാക്കൊ	൩൮൦/൨	...		൭	ടി	൩	൧൫	൧൦
൩൯	൧൭൬൭	ഉതിക്കരിമുറിയിൽ പണ്ടാരത്തിൽ കുഞ്ഞിക്കുട്ടിഅമ്മ പത്മാവതിഅമ്മ	൧൮൪/൬	ഡി		൧൬	ടി	൯	൧൯	൪
൪൦	൧൮൭൮	എടത്വാമുറിയിൽ തെക്കേടത്ത വർക്കി തൊമ്മി	൩൭൦/൫	ഏ		൬	പുരയിടം	൧൬	൨൫	൭
൪൧	൧൯൪൭	പാച്ചമുറിയിൽ പാറയിൽ കണക്ക നാരായണമേനവൻ കുഞ്ഞുണ്ണിമേനവൻ	൪൬൫/൩	...		൪	ടി	൯	൧൨	൭
൪൨	൧൯൮൦	ടി മുറിയിൽ ചെമ്പിനിക്കര കാർത്ത്യായനിഅമ്മ പാറുഅമ്മ	൪൧൦/൧	ഏ/൬		൪	ടി	൭	൩	൧൦

൪൩	൨൯൩൪	കുറിക്കമുറിയിൽ കാരിപ്പള്ളി ലക്ഷ്മിയമ്മ അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ	൭൮൦/൬	...	൨൬	നിലം	൨൦	൭	൩
൪൪	൧൨൭൭	പള്ളിമുറിയിൽ കാടാത്തുകളത്തിൽ തോമ്മ സ്കറിയ	൬൪൨/൨	൫	൨൦	,,	൩	൧൨	൨൩
൪൫	൧൧൦൦	അമ്പലപ്പുഴ കാമനമുറിയിൽ വേലിക്കകത്തു പത്മനാഭപിള്ള രാമകൃഷ്ണപിള്ള	൩൬൪/൧	...	൨൦	,,	൪	൧൪	൧
൪൬	൧൧൭൪	ഉഴരിക്കരിമുറിയിൽ ചിറയിൽ ചാക്കോ ഔസ്സോ	൧൧൯/൨	...	൨൬	,,	൧	൨൫	൫
൪൭	൧൩൦൫	തോട്ടമുറിയിൽ ചെറുകരക്കളത്തിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞുപിള്ള	൯൦൭/൮	...	൧൬	,,	൩൪	൨൧	൬
൪൫	൧൩൧൮	മുറിയിൽ കളത്തിപ്പറമ്പിൽ രാമൻനായർ രാഘവൻനായർ	൫൧൩/൭	൮	൨൬	,,	൫	൨൮	൧
൪൮	൧൩൬൩	ഉഴരിക്കരിമുറിയിൽ താമരപ്പള്ളിനടുവിലവീട്ടിൽ കരോട് കൃഷ്ണപിള്ള അയ്യപ്പക്കുറുപ്പ്	൨൭൬/൪	വി ൨/൨	൨൦	,,	൬	൨൩	൨൬
൫൦	൧൩൩൭	മുറിയിൽ ചിറയിൽ ചാക്കോ ഔസ്സോ	൨൪൮/൩	൨൬	൫	,,	൬	൬	൨
൫൨	൧൪൨൩	ആലപ്പുഴ കണ്ണർകാട്ടുമുറിയിൽ കരകപ്പാടം പുരയിടത്തിൽ തോമസ് കരോമ	൮൧/൫	...	൧	പുരയിടം	൨	൧൧	൫
൫൧	൧൪൬൭	കൊട്ടപ്പുറമുറിയിൽ മുട്ടപ്പുരക്കൽ തൊമ്മി ഔസേപ്പ്	൨൨/൩	...	൨൦	നിലം	൪	൨	൨
൬൩	൧൪൩൩	മുറിയിൽ പൊട്ടക്കൽ ചെറിയാൻ ചാക്കോ	൮൬൭/൧	സി	൬	പുരയിടം	൭	൮	൪
൬൪	൧൪൮൨	കാവാലം തെക്കുംമുറിയിൽ മേവിട നാരായണിയമ്മ കല്യാണിയമ്മ	൩൩൪/൫	..	൫		൪	൩	൨൨
൬൬	൨൪൮൧	മാമ്പുഴക്കരിമുറിയിൽ പുത്തൻപറമ്പിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള മാധവൻപിള്ള	൩൧൪/൩	വി/൧	൫		൭	൧൨	൧
൬൩	൧൬൩൨	പാണ്ടങ്കരിമുറിയിൽ തെക്കേക്കുറവ് കൊച്ചുകുഞ്ഞമ്മ കല്യാണിയമ്മ	൬൨൬/൨൦	...	൮		൪	൨൬	൨൦
൬൭	൧൬൩൩	മുറിയിൽ കൊച്ചുപെണ്ണമ്മ കല്യാണിയമ്മ	൩൪൪/൨	സി	൨൪		൭	൪	൨൬
൬൫	൧൬൩൭	മുറിയിൽ ഉഴരാംവേലി പുത്തൻപുരക്കൽ ചെറിയാൻ വർഗീസ്	൩൩൧/൪	൮	൨൦		൬	൨൪	൨൧
൬൮	൧൩൨൦	മിത്രക്കരിപൊള്ളയിൽ നാരായണിയമ്മ കല്യാണിയമ്മ	൧൧൩/൨	...	൪൦		൧൧	൨൩	൫
൭൦	൧൩൨൭	ഉഴരിക്കരിമുറിയിൽ കരകയിൽ ഗോവിന്ദക്കുറുപ്പ് നാരായണക്കുറുപ്പ്	൨൭൨/൨	൦	൨൦		൬	൨൧	൨
൭൨	൧൩൫൫	കോട്ടയം തിരുനക്കര പ്ലാമൂട്ടിൽ നാരായണപിള്ള കേശവപിള്ള	൩൧/൩	...	൨൧		൩	൧൩	൨
൭൧	൧൫൦൭	താമരക്കരിമുറിയിൽ മാടക്കൽ രാമൻപിള്ള നാരായണപിള്ള	൧൦൮/൦	൭	൪	,,	൧	൨൩	൨൦
൭൩	൧൫൧൩	ചമ്പക്കരിമുറിയിൽ തോട്ടക്കട്ടേ ശൗര്യാർ തൊമ്മി	൨൬൦/൨	...	൬൦		൧൭	൩	...
൭൪	൧൫൪൩	അമ്പലപ്പുഴ കോമനമുറിയിൽ വടക്കേടത്തു പരമേശ്വരപ്പണിക്കർ വാസുദേവപ്പണിക്കർ	൪൩/൨	...	൧൦		൨൨	൩	൨൨
൭൫	൧൫൭൬	കിഴക്കുംഭാഗം മണ്ണാറാട്ടുവഴി പടിഞ്ഞാറേമുറിയിൽ എട്ടിയാവിൽ കോര വർഗീസ്	൬൧൮/൨	എ/൬	൭		൪	൮	൩
൭൩	൧൮൨൫	തിരുവല്ലാ പാലിയേക്കര ഇലഞ്ഞിക്കുട്ടിൽ കണ്ടത്തിൽ ഗുപ്പ [illegible]	൩൮൨/൪	ബി	൫		൪	൨൨	...
൭൭	൧൮൩൬	മുളക്കരിമുറിയിൽ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണപ്പണിക്കർ മാധവപ്പണിക്കർ	൧൫൩/൨	എ/൧	൭		൧	൨൭	൨൧

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൯൪-ലെ ൧-ാം ആക്റ്റ് ൩൨-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതു.

കൃഷിവായ്പ കടം മടക്കാതെ വീഴ്ചവരുത്തിയതിനാൽ ഉടമ്പടിയനുസരിച്ചു വായ്പത്തുകയെ ഈടാക്കുന്നതിനും ഉത്തരവു വന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന വായ്പക്കാരുടെ ഉള്ളതും പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നതുമായ സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തു [illegible] ആയതിനെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരേണ്ടവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതലായി [illegible] പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ ൧൦൦-നു ൧൫ വീതമുള്ള തുക ഡെപ്പോസിറ്റായി ഉടനെയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകവും അടയ്ക്കേണ്ടതും [illegible] ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ട ലേലംനടത്തുന്നതും അതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യത്തെ ലേലക്കാരനിൽനിന്നും [illegible] ആക്ടിൻപ്രകാരം നടപടിനടത്തി ഈടാക്കുന്നതും ആവർത്തന ലേലത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ ആയതിനു [illegible] അവകാശമില്ലാത്തതും ആകുന്നു. ലേലം കഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികത്തുക [illegible] മടക്കാമെന്നുമായിരുന്നാൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ കെട്ടേണ്ടതും [illegible] കെട്ടാൻ [illegible] ആകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതു സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കും.

ആറാട്ടുകൾ, [illegible]

൧൧൨൬ മിഥുനം ൩൧-ാംനു.

ആർ. രാമസുബ്ബയ്യർ,

തഹശീൽദാർ.

൧൧൨൬-ാമാണ്ടു കർക്കടകം ൩൦-ാംനു പകൽ ൧൧ മണിമുതൽ ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

പട്ടിക.

(൧) ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിൽ ൧൧൧-ൽ കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible]-ാം നമ്പരിൽ കക്ഷി [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] മുഹമ്മദ് ഇല്യാസ് വായ്പക്കുടിശ്ശികവകയിൽ നടപടിച്ചിലവുൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള [illegible] സർവെ [illegible]-ാം നമ്പർ [illegible] സെൻറു പുരയിടത്തിൻറയും.

(൨) ൧൧൦൯-ൽ കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible]-ാം നമ്പരിൽ കക്ഷി [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂ. [illegible] ച. [illegible] കാശും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള വിപകതിയിൽ സർവെ [illegible]-ാം നമ്പർ [illegible] സെൻറും [illegible]-ാം നമ്പരിൽ [illegible] സെൻറും [illegible]/ബി നമ്പരിൽ [illegible] സെൻറും [illegible]/ബി നമ്പരിൽ [illegible] സെൻറും പുരയിടങ്ങളുടെയും.

(൩) ൧൧൧൧-ൽ കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible]-ാം നമ്പരിൽ കക്ഷി [illegible] മുഹമ്മദുകണ്ണ് വക യിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂ. [illegible] ച. [illegible] കാശും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള [illegible] സർവെ [illegible]-ാം നമ്പർ [illegible] സെൻറു പുരയിടത്തിൻറയും.

(൪) ൧൧൦൯-ൽ കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible]-ാം നമ്പരിൽ കക്ഷി [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂ. [illegible] ച. [illegible] കാശും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു [illegible] സർവെ [illegible]/ബി നമ്പർ [illegible] സെൻറു പുരയിടത്തിൻറയും.

(൫) ൧൧൧൧-ൽ കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible]-ാം നമ്പരിൽ കക്ഷി [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂ. [illegible] ച. [illegible] കാശും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള [illegible] സർവെ [illegible]-ാം നമ്പരിൽ [illegible] സെൻറും [illegible]-ാം നമ്പരിൽ [illegible] സെൻറു പുരയിടങ്ങളുടെയും.

(൬) ൧൦൯൭-ൽ കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible]-ാം നമ്പരിൽ കക്ഷി [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂ. [illegible] ചക്രവും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള [illegible] സർവെ [illegible]-ാം നമ്പർ [illegible] സെൻറു പുരയിടത്തിൻറയും.

(൭) ൧൧൧൧-ൽ കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible]-ാം നമ്പരിൽ കക്ഷി [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂ. [illegible] ച. [illegible] കാശും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള [illegible] സർവെ [illegible]-ാം നമ്പരിൽ [illegible] സെൻറും [illegible] ഡിയിൽ [illegible] സെൻറും [illegible] ഇയിൽ [illegible] സെൻറും പുരയിടങ്ങളുടെയും.

(൮) ൧൦൯൭-ൽ കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible]-ാം നമ്പരിൽ കക്ഷി [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂ. [illegible] ച. [illegible] കാശും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള [illegible] സർവെ [illegible]/എ/[illegible] നമ്പരിൽ [illegible] സെൻറും [illegible] ബി നമ്പരിൽ [illegible] സെൻറും [illegible] എ നമ്പരിൽ [illegible] സെൻറും [illegible] എ/[illegible] നമ്പരിൽ [illegible] സെൻറും പുരയിടങ്ങളുടെയും.

(൯) ൧൧൦൩-ൽ കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible]-ാം നമ്പരിൽ കക്ഷി [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂ. [illegible] ച. [illegible] കാശും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള [illegible] സർവെ [illegible]-ാം നമ്പരിൽ [illegible] സെൻറും [illegible] സെൻറും [illegible] ബിയിൽ [illegible] സെൻറും പുരയിടങ്ങളുടെയും.

(൧൦) ൧൦൯൪-ൽ കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible]-ാം നമ്പരിൽ കക്ഷി [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂ. [illegible] ച. [illegible] കാശും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള [illegible] സർവെ [illegible]-ാം നമ്പരിൽ [illegible] സെൻറും [illegible]-ാം നമ്പരിൽ [illegible] എ [illegible] സെൻറും [illegible] സി/[illegible]-ാം നമ്പർ [illegible] സെൻറും പുരയിടങ്ങളുടെയും.

(൧൧) ൧൧൦൯-ൽ കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible]-ാം നമ്പരിൽ കക്ഷി ശങ്കരൻ കൃഷ്ണൻ [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂ. [illegible] ച. [illegible] കാശും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിനു ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള [illegible]

സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റും [illegible] പുരയിടങ്ങളുടെയും.

([illegible]) [illegible] കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible] നമ്പരിൽ കക്ഷി [illegible] വകയിൽ [illegible] പലിശയും തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള [illegible] സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റ [illegible] നിലങ്ങളുടെയും.

([illegible]) [illegible] കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible] നമ്പരിൽ കക്ഷി [illegible] നാരായണൻ [illegible] പലിശയും തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള [illegible] സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റ പുരയിടത്തിന്റെയും.

([illegible]) [illegible] കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible] നമ്പരിൽ കക്ഷി [illegible] വകയിൽ [illegible] പലിശയും തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള [illegible] സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റ പുരയിടവും.

([illegible]) [illegible] കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible] നമ്പരിൽ കക്ഷി [illegible] വകയിൽ [illegible] പലിശയും തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള [illegible] സർവെ [illegible] നമ്പരിൽ [illegible] സെന്റും [illegible] നമ്പരിൽ [illegible] സെന്റും പുരയിടങ്ങളുടെയും.

([illegible]) [illegible] കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible] നമ്പരിൽ കക്ഷി [illegible] വകയിൽ [illegible] പലിശയും തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള [illegible] സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റ പുരയിടത്തിന്റെയും.

([illegible]) [illegible] കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible] നമ്പരിൽ കക്ഷി [illegible] നാരായണപിള്ള [illegible] വകയിൽ [illegible] പലിശയും തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള [illegible] സർവെ [illegible] നമ്പരിൽ [illegible] സെന്റും [illegible] നമ്പരിൽ [illegible] സെന്റും പുരയിടങ്ങളുടെയും [illegible].

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ.

[illegible]

വി. [illegible]സ്വാമിഅയ്യർ
തഹശീൽദാർ.

[illegible]

കുന്നത്തൂർ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible]
പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

[illegible]

തഹശീൽദാർ (ഒപ്പ്)

അടൂർ

[illegible].

പട്ടിക

ക്രമ നമ്പർ	വായ്പയുടെ തീയതിയും നമ്പരും	വായ്പക്കാരന്റെ പേര്	പകുതി	ലേഖലസ്ഥിതിവിവരം സർവെ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ	സെ.	നിലമൊ പുരയിടമൊ	ഇനം	ജാമ്യവസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം	കടിശ്ശിഖ രൂ.	ച.	കാ.
൧	൧൧൨-ൽ ൧൩	അടൂർപകുതിയിൽ പന്നിവിഴമുറിയിൽ വടക്കേവിളയിൽ കൃഷ്ണൻ ഭാസ്കരൻ വളളമ്പിലായി	അടൂർ	൭൩൮/൧	ബി	...	൭ ൦	പുരയിടം			൧൦൩	൨൪	൧
				൭൩. ൮/൧	എ	൧	൪൪						
൨	൧൧൨-ൽ ൧൧	കന്നതാർ കുന്നംമുറിയിൽ നെടുംപ്രത്തു മാധവൻപിളള രാമൻപിളള	പരിങ്ങോകല്ലട	൭൧൯൯	...	...	൩൭	ടി			൪൩൧	൨	൧൦
				൭൧൯ൻ	...	൧	...						
				൭൧൦൩	ബി	൪	൮൭						
				൭൧൦൩	...	൧	൮						
				൭൦൯൦	൧	...	൭ൻ						
				൭൧൦ൻ	...	൨	൮൭	നിലം	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	സർവമാന്യം			
				൭൧൬൮	എ	൪	൨൩	പുരയിടം					
				൭൧൦൭	...	൧	൨൧						
				൩൩൮൪	...	൧	൧ൻ						
				൩൩൪൩	൧	൧	൩൦						
				൯൧൧൦	...	൯	൯൯	നിലം					
൩	൧൦൩-ൽ ൭	അടൂർപകുതിയിൽ പറക്കോട്ടുമുറിയിൽ നടയിലെ തൂ അരുക്കാട്ടു കൃഷ്ണൻ കേശവനുണ്ണിത്താൻ	ടി	൮ൻ൨	൨/൭	ൻ	൨ ൦	പുരയിടം			൧൩൧	൯	൪
൪	൧൧൦-ൽ ൧൨	പള്ളിക്കൽ തേടയിൽ അയ്യപ്പനുണ്ണിത്താൻ രാഘവനുണ്ണിത്താൻ	പള്ളിക്കൽ	൩൧൪	൨	൩	൩൭	ടി			൧൨. ൭	൩	൮
				൯൪൩	൧൭	൨	൮ ൦						
				൯൪൩	൧ൻ	...	൩൪						
൫	൧൦൯-ൽ ൮	അടൂർപകുതിയിൽ ഇടയ്ക്കാട്വടക്കേമുറിയിൽ കണിയാരേത്തു കരിപ്പള്ളത്തു അയ്യപ്പൻ കൃഷ്ണനുണ്ണിത്താൻ	ശൂരനാട്	൪൮൩	൨൩	൧	൦ ൩	നിലം	കണിപ്പുരദേവസ്വം ഒറി		൨൩൨	...	...
൬	൧൦൭-ൽ ൨൯	പള്ളിക്കൽപകുതിയിൽ അമ്പനാട്ടുമുറിയിൽ ശ്രീവിലാസം ചെമ്പ്ളാവിൽ തൊടിയിൽപ്പിള്ളമത്തപ്പിള്ള	പള്ളിക്കൽ	൮൪	൭	...	൮ൻ	പുരയിടം	പണ്ടാരപ്പാട്ടം		൯൮	൧൮	൧൨
				൮൯	൯	൧	൭൮						
				ൻ൨	൪	൧	൨൯						

൭	൧൩ ൯ ൯൬ ൧൬	ചന്ദനാമംഗലത്തു നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി സിക്രട്ടറി മി. മന്നത്തു പത്മനാഭപിള്ള.	അടൂർ	308/19	൩൮	൩	൯൩	പുരയിടം	പുഞ്ചരപാട്ടം		൯൭൬൯	൨൦	൭
				308/19	൮൧	൨	...	ടി	ടി				
				308/19/2	൮൩	൧	൯൨	ടി	ടി				
				308/19	൮	൮	൭	ടി	ടി				
				308/19	൨	...	൮	ടി	ടി				
				൩൦൯/൨	...	...	൯൭	ടി	ടി				
൮	൧൧൨൯ ൧൯	ശൂരനാട്ട് ഇടപ്പുരയം മുറിയിൽ കരണാട്ട വീട്ടിൽ കേശവപിള്ള ഗോവിന്ദപ്പിള്ള	ശൂരനാട്	൮൭൧	൧൩/സി	൧	൯൩	ടി	പ. പാട്ടം		൧൨൯	൬	൮
				൮൨൮	൩/ബി	...	൯൪	ടി	ടി				
				൮൭൪	൧	...	൧൬	ടി	ടി				
				൮൭൮	൨	...	൮൧	ടി	ടി				
				൬൩൭	൩	൨	൨൧	ടി	ടി				
				൬൬൪	൯ ൧൧	...	൮൭	ടി	വീട്ടിനുള്ള പ. പകർക്കുറപാട്ടം				
				൬൯൦	൬൨	...	൩൭	നിലം	പുഞ്ചരപാട്ടം				
				൬൦൭	൨൧	...	൨൯	ടി	ടി				
൯	൧൦൩൯൩൦	പോരുവഴി പകുതിയിൽ പനപ്പെട്ടി മുറിയിൽ ഉഴവുകുന്നത്തു ഈ. ജെ. ഉമ്മൻ	പോരുവഴി	൭൭൧	൧/എ	൮	൨൩	പുരയിടം	ടി	സർക്കാർ	൧൨൬	൮	൮
				൭൭൧	൧/എ/ൻ	൮	൨൩	ടി	ടി				
									ടി				
൧൦	൧൦൯൪ ൮	കൊട്ടാരക്കര നടുവത്തൂർ മുറിയിൽ കരഞ്ഞാട്ട പരമനാമനുണ്ണിത്താൻ കുഞ്ഞുപിള്ള	ടി	൬൫൯	൯ ൦	...	൯	നിലം	ടി		൨൧൯	൧൯	൧൭
				൬൩൪	13/71	...	൯	ടി	ടി				
				൬൨൮	൨൬	൩	൧൯	പുരയിടം	ടി				
									ടി				
൧൧	൧൦൬൯ ൧൬	പോരുവഴി പകുതിയിൽ പള്ളിശ്ശേരിക്കൽ മുറിയിൽ ഞാറക്കാട്ട പടിഞ്ഞാറ്റതിൽ കാർത്ത്യായനിപിള്ള നാരായണിപിള്ളയമ്മ	ടി	൬൧൧	൨൯/൬	൩	൭൮	ടി	പാട്ടം		൩൭൬	൧	൦
				൬൧൧	൨൩൨	...	൨൭	ടി	ടി				
				൬൧൧	൨ സി	...	൨൭	നിലം	ടി				
				൬൮൦	൧൦ ബി	...	൧൮	ടി	ടി				
				൬൧൮	൮	...	൧൨	ടി	ടി				
				൬൧൯	൩൧	...	൧	ടി	ജ. പാട്ടം				
				൬൩൦	൧ ബി	...	൩	ടി	ടി				
				൬൬൬	31/48	൧	൮൦	ടി	ടി				
				൬൮൦	൩൮	...	൩൬	ടി	ടിമേനി				
				൬൧൪	൨൬	...	൨൪	ടി	ടി				
				൬൮൦	51/39	...	൩൨	ടി	പാട്ടം				
				൬൮൦	൬/൮൦	...	൫	ടി	ടി				

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൭൭-ലെ ൩-ാംആക്ടിനാലും ൧൦൯൪-ലെ ൪-ാം ആക്ടിനാലും ൧൦൮൭-ലെ ൧൧-ാം ആക്ടിനാലും
ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൦൬൮-ലെ ൧-ാം ആക്ട് ൩൨-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്,

ഇതിനടിയിൽ വിവരംപറയുന്ന വസ്തുക്കളെ കരകുടിശ്ശികക്കായി ജപ്തിചെയ്തു പാർവത്യകാരന്മാരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ അവയെ താഴെപറയുന്ന തീയതിയിൽ പകൽ ൧൧ മണിമുതൽ ഈ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഇവിടെ ഹാജരായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുകക്കുവിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ ൧൦൦-ക്ക് ൧൫ വീതമുള്ള സംഖ്യ ഉടനേയും ബാക്കിസംഖ്യ ലേലതീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ ഒടുക്കാത്തപക്ഷം ആവർത്തിച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആ ഉടമസ്ഥരിൽനിന്നും കുടിശ്ശിക ആക്ട്പ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ടതും ആവർത്തലേലത്തിൽ ലാഭംവന്നാൽ ആയതു അവർക്കു കിട്ടുവാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു. ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഡിമാണ്ടിനോടു ബാക്കിതുക കെട്ടിവയ്ക്കാത്തപക്ഷം ൭ പലിശ ഉൾപ്പെടെ മുതൽകൂട്ടുന്നതുമാകുന്നു. ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരൻ പണം ഒടുക്കാതെയിരുന്നാൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൧൧൭ മിഥുനം ൨൪-ാംനു,

ഡിപ്ടിതഹശീൽദാർ, ഇൻചാർജ് (ഒപ്പു).

൧൧൧൭-ാമാണ്ട് കർക്കടകമാസം ൨൭-ാംനു- തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ വച്ചു ലേലം.

വസ്തുവിവരം.

ക്രമനമ്പർ	പകുതി	തണ്ടപ്പേരു നമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്	സർവ്വേ നമ്പർ	സർവ്വേ ലറ്റർ	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	ജപ്തിചെയ്ത കുടിശ്ശികക്കാരൻ	അനുഭവക്കാരൻ	നടപടിച്ചിലവുൾപ്പെടെ കുടിശ്ശികതുക രൂ.	ച.	കാ.
൧	മേൽതോന്നയ്ക്കൽ ശ്രീപാദം	൮	ആച്ചാളമ്മാൾ ഹമ്മദമ്മാൾ മുതൽപേർ	൨൩൯ ൫	...	നിലം	ശ്രീപാദം പണ്ടാരവക ഓറി	...	൯		പൂർവ്വോക്തകാരൻ	൧	൨൭	൪
൨		൧൭	രാമൻപിള്ള രാമൻപിള്ള	൧൧൬ ൦	...		തിരുകൊട്ടാരം ദേവസ്വംവക	...	൨൮			൫	൭ ൬	൦
							ദേവസ്വംവക പാട്ടം	...						
൩		൧൩	പാപ്പുള്ളമ്മാൾ അപ്പിള്ളമ്മാൾ	൧൩൪	...		പണ്ടാരവക പാട്ടം	...	൧൭			൮	൨	൧൮
൪		൨൧	ഗോവിന്ദൻ വേലായുധൻ	൨൭൩	...		ശ്രീ. അവനവഞ്ചേരിദേ. ഓറി	...	൧൪			൧൨	൨൮	൮
൫		൨൬	കുഞ്ഞുവാപ്പുപിള്ള	൨൨൧൭	...		തിക്കുറിശ്ശിദേ. ഓറി	...	൩൮			൩	൫	൮
൬		൨൯	മറിയുമ്മാൾ അന്നമ്മാൾ	൧൩൩൮	൨		ടി ടി പാട്ടം	...	൯			൪	൨	൫
൭		൩൯	ആച്ചിഉമ്മാൾ ആച്ചിഉമ്മാൾ	൧൩൨൯	...		ടി ടി ഓറി	...	൧൩			൩	൮	൮
൮		൪൩	ഉസ്സൻപിള്ളലബ്ബ അബ്ദുൾകാദർലബ്ബ	൨൮൭൧	...		ടി	...	൧൦			൫	൧൩	൭
൯		൪൯	അഹമ്മദലി പാത്തുമ്മാൾ	൨൨൫൩	...		ടി		൯			൧	൧൯	൧൨
൧൦		൫൨	കൊച്ചുപിള്ള വറുഗീസ്	൧൨൪൫	...		തിരുവനന്തപുരംദേവസ്വം കാരാണ്മ	൧	൩൦			൩൨	൧൧	൧൨
				൧൨൨൪	...		ടി	...	൨൪					
				൧൩൧൫	...		ടി	...	൧൩					
				൧൨൨൯	...		ടി	...	൧൨					
				൧൩൧൫	...		ടി	...	൧൫					
൧൧		൧൦൧	കുഞ്ഞു പിള്ളഹമ്മദ്	൨൨൩൩	...		തിക്കുറിശ്ശി ദേവസ്വം ഓറി	...	൩			൯	൨	൧൨
൧൨		൧൧൨	കല്യാണിഅമ്മ ലക്ഷ്മിഅമ്മ	൨൩൩	...		തിരുവനവഞ്ചേരിദേ. പാട്ടം	...	൨൭			൭	൬	൮

തൊടുപുഴ താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൯൪-ലെ ൧-ാം ആക്ട്. ൩൨-ൽ ൧൧-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കരംകുടിശ്ശികക്കായും മറ്റും ജപ്തിചെയ്ത് പാർവത്യകാരനാട റിപ്പോർട്ടുവന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും നര ലേലംചെയ്യുന്നതിന നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ലേലത്തിൽ അന്യേദിവസംഫോമറായി ലേലത്തിൽ വിളിച്ചെടുക്കാവുന്നതാകുന്നു. കൂടാതെയുള്ള വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം നടത്തപ്പെടുന്നതും ലേലക്കാർ ലേലസംഖ്യയിൽ നൂറിനു പതിനഞ്ചു വീതമുള്ളത ഉടനെ കെട്ടിവെക്കുകയും ലേലതീയതിമുതൽ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകവും ബാക്കി സംഖ്യമുഴുവൻ ഒന്നായി കെട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ബാക്കി സംഖ്യ കെട്ടാതിരുന്നാൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുവരെ മുൻകെട്ടിയ സംഖ്യ സർക്കാരിലേക്കു ലയിക്കുന്നതും വീണ്ടും ലേലംചെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും ഈടാക്കുന്നതും ആവശ്യക്കാർക്കു പുറമേ ആരും ലേലംകൊള്ളാൻ അവകാശമില്ലാത്തതാകുന്നു. കുടിശ്ശിക ലേലത്തിനു മുമ്പ് ഈ കച്ചേരിയിൽ ഒടുക്കിയാൽ ലേലം നിറുത്തുന്നതാകുന്നു. ലേലം കഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികയും പിഴയും ഒടുക്കുന്നതായാൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്താതെയിരിക്കുന്നതും സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിന്മേൽ ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

പട്ടിക വസ്തുക്കൾ ൧൧൧൬-കർക്കടകം ൨൬-ാംതീയതി തൊടുപുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു പകൽ ൧൧ മണിമുതൽ ലേലം നടത്തപ്പെടും.

തൊടുപുഴ,
൧൧൧൬ കർക്കടകം ൩-ാംനു.

പി. [illegible],
തഹശീൽദാർ.

പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	വില്ലേജ്	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്	ജപ്തിവസ്തുവിവരം: സർവ്വെ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം	കുടിശ്ശികത്തുക രൂ.	ച.	കാ.	വിൽക്കാനുള്ള വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	ലേലസ്ഥലം
൧	മണക്കാട്	൪൨	കല്ലാക്കൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ നാരായണൻ പത്മനാഭൻ	൭൪൦/൩	...	...	൨൦	നിലം	പണ്ടാരവക ഒറ്റി	൧൦	൧൩	.. ൦		൨൦	താലൂക്കുകച്ചേരി
൨		൨൭൨	മുതലിയിൽ കുഞ്ഞൻ കണ്ണൻനായർ	൧൨൩൨/൪	...	...	൨൫	ടി		൫	൭	൩		൬൫	
൩		൫൩൨	കോട്ടപ്പുറത്തു ഇട്ടായി ഔസേപ്പ്	൨൦൯/൩	...	...	൭൪	ടി		൩	൧൧	൧൦		൧൩½	
൪		൧൧൯൫	ഞാറക്കാട്ടു കുരുവിള അബ്രഹാം	൬൪൦൧/൨	൭	...	13½	ടി		൧൦	൨൭	൭		൨൦	
൫		൧൨൧൦	കിഴക്കേത്തോട്ടത്തിൽ വർക്കി ഉലഹന്നാൻ വർക്കി വർക്കി ചാക്കോ	൭൨൯/൪	...	...	൩൪	ടി	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം	൩൪	൧൪	൯		൪൩	
൬		൧൩൫൫	കൊച്ചുപുരയിടത്തിൽ സ്കറിയ അബ്രഹാം	൪൯൧/൪	...	...	൬൩	ടി		൪	൨൧	൫		൧൪	
൭		൧൫൯൨	പടിഞ്ഞാറെ മഠത്തിൽ ഉലഹന്നാൻ വർക്കി	൧൯൬/൧൧	൪	...	൪൨	ടി		൨	൧൪	൩		൧൦	
൮		൨൦൯൨	തിരുവമ്പാടിയിൽ കൊച്ചൻ ഔസേപ്പ്	൭൭൬/൬	൪	...	൩൯	ടി		൩	൦	൧൦		൧൦	
൯		൨൩൬൫	പുളിക്കപ്പിള്ളി കല്യാണി പാർവ്വതി	൨൭൭/൧	...	൧	൩൯	ടി		൩	൨	...		൨൪	
൧൦		൨൮൨൭	മുണ്ടപ്ലാവ ചേന്നികുഞ്ഞാക്കി	൭൫൭/൩	...	...	൪൬	പുരയിടം		൧	൦. ൯	...		൧൬	
൧൧		൩൦൨൧	പുത്തൻപുരയിൽ ഉലഹന്നാൻ കരിമ്പ	൧൩൩൩/൪	൪/൪	൨	൨൩	ടി		൬	൧൦	൭		൨൦	
൧൨		൩൧൩൬	പടിഞ്ഞാറെ വെളിയിൽ എന്നാമ്മ കേശവൻ തോമസ് പാപ്പൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞൻ	൧൨൯൦/൨	...	...	൬൧	ടി							
൧൩		൩൨൬൦	സുന്താപാറയിൽ ശങ്കരൻ കുഞ്ഞൻ, കൊച്ചുകൊച്ചുപെണ്ണ്, കൊച്ചുപെണ്ണ്	൧൨൩൪/൫	...	൧	൨൪	ടി		൪	൧൨	൧൦		൨൦	

പട്ടിക —(തുടർച്ച.)

[illegible]		[illegible]	പാണ്ടുപറമ്പിൽ കുഞ്ചിപ്പിള്ള ചിത്ര	[illegible]	...	...	[illegible]	നിലം		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	കോട്ടൂർകുന്നത്ത് വർക്കി ഉലഹന്നാൻ	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible] വർക്കി വർക്കി തൊമ്മൻ	[illegible]	...	...	[illegible]	നിലം		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]യിൽനിന്നും [illegible] മാണി ചാക്കോ	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	പുരയിടം		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible] കുര്യാക്കോ	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	നിലം		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible] അയ്പ് അയ്പ്	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	പടിഞ്ഞാറേമഠത്തിയക്കൽ ഉലഹന്നാൻ അയ്പ്	[illegible]	...	..	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]പുത്തൻപുരയിൽ ഔസേപ്പ് ലൂക്കാ	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	...	[illegible]
[illegible]		[illegible]	കാഞ്ഞിരംതടത്തിൽ കുഞ്ഞൻ കുഞ്ഞൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible] അയ്പ് ഉലഹന്നാൻ	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	നിലം		[illegible]	[illegible]	...		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible] അയ്യപ്പൻ കേശവൻനായർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]യിൽനിന്നും [illegible] പുത്തൻപുരയിൽ കുഞ്ഞൻ കുഞ്ഞൻ	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible] ഗോവിന്ദൻ നാരായണൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible] മാണി തൊമ്മൻ	[illegible]	...	...	[illegible]	നിലം		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]നിന്നും [illegible] കുഞ്ഞൻ കൊച്ചു	1131/17	[illegible]	...	[illegible]	പുരയിടം		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	...	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible] കുഞ്ഞൻ അയ്യപ്പൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]നിന്നും [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	...		[illegible]

നന	കൊരട്ടത്തുമുറി	ന്റ ൭ ൯ ൧	പുത്തൂർ അവുസേപ്പു അയ്പിനാവണി കാരണവരായ അവുസേപ്പു ഔസി	൧൮൧/൯	...	...	൧൧	നിലം		പ	൧൬	൧൮		൧൧
ന൮		ന്റ ൬ ൪ ൦ / ന്റ൯ന്റ ൮	അരയൻപറമ്പിൽ കണിയാ. കട്ടിയിൽ തെക്കൻ [illegible] ഖദീ (൨) ഇത്താഷി ഉമ്മ (൩) ഇബ്രായി മരയ്ക്കാർ ഇവർ കാരണവരായും ജന്മിയായുമായ [illegible]	൯ന ൬/൧	൯/൨	...	ന ൫	൭	പണ്ടാരവകപാട്ടം	ന	൧ന	ന		൧൨
...൫		ന്റ ൭ വ്വ	പട്ടേലിയിൽ പൂക്കോ റോസ് മുതലായവരുടെ ദേവസ്യാ ചാക്കോ	൮൧൭/വ്വ	൧൫	൧	20½	൭		ന	൧	൯		൧൨
നന്റ		ന്റവ ൯ ൮	ഇരിങ്ങാലക്കുട പാലത്തിങ്കൽ [illegible]	൧൭ന്റ/ന	ന്റ	൧	ന൩	പുരയിടം		൧	൨ ൭	൧		൧൫
ന ൭		ന്റ൯൮ ൯	കണ്ണൂക്കാരൻ വിലങ്ങല്ലൂ പുത്തൻപുരയിൽ പാക്കു കുഞ്ഞു വാവാ അമീനാ ഉമ്മാ	൧ന ൧൫/൧൧	ബി/൧ന്റ	...	൫ ൪	നിലം		൨	൧൯	൮		൧൦
നവ്വ		൭ ന ൪ ൯	നിരപ്പേൽ പുത്തൻപുരപ്പറമ്പിൽ അവുസേപ്പ് അയ്പ്	൧ന ൧൫/ന	ബി/൧൯	...	൧൮	൭		൫	൧	൧൨		൧൦
ന൯		൭ വ്വ ന ൨	കുട്ടിലേ ഔസേപ്പ് ചാക്കോ	൧൮൪ന്റ ൭	ബി	...	൨ ൦	൭		൫	൧വ്വ	൧ ൦		൧൦
൪ ൦		വ്വ ൪ ൨ വ്വ	പത്തായപ്പുര പുരയിടത്തിൽ പറമ്പ് നെല്ലിക്കരടത്തിൽ [illegible] കൂറേ പാറു	൧നന൫/൧	ന	...	ന്റ൭	പുരയിടം		൨	൧	...	...	൨ ൦
൪ ൧		വ്വ ൦ ന ൯	[illegible] അയ്പ് അയ്പ്	ന്റ൯ന്റ/൮	൯	൨	ന ൦	൭		൨	ന	...		൧൫
൪ ൨		വ്വ ൦ ൭ ൨	മേലിയപ്പുറത്തു വീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻനായർ ഗോവിന്ദൻനായർ	ന൨/൭	...	...	൮ ൮		ശ്രീ പണ്ടാരവക	ന		ന്റ		൨൨
൪ന		വ്വന൮ ൭ / വ്വ൮ ൧൧	[illegible] വീരാനാ ദേവസ്യാ ചാക്കോ	൧൧ നന/൭	൧ന	...	൨ ൧	നിലം		൨	൧ന്റ	൧൮		10¾
൪൪		വ്വ ൫ ൨ ൭	ഉഴക്കപ്പറമ്പ് കൂട്ടായിൽ താമസിക്കും പുളിക്കാഷിൽ വല്ലി നാരായണൻനായർ കേശവൻനായർ വാസേറ മാത്തോ തേക്കേപ്പറമ്പു വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ ജാനകിഅമ്മ	വ്വ൮൨/൧	൯/൧൩	...	൧വ്വ	പുരയിടം		൧	൧വ്വ	...		൧വ്വ
൪ ൫		വ്വവ്വന്റ	മഠത്തിൽ കോരകുട്ടൻ	൨ ൬ന/൨	...	൨	വ്വ൧	൭	പണ്ടാരവകപാട്ടം	൭	൫	൧൧		൨ ൫
൪ന്റ		൧൧ന്റ.൯ / ഠിഫ്	പലഞ്ഞാറയിൽ അച്യുതൻ കുമാരൻ	൧൮ ൬ന/൨	...	ന	൬ന	൭		ന൮	൧	...	ന	൪ ൧
		൧വ്വ൫ നി രാധാ [illegible]		വ്വ൮ ൫/൨	൧വ്വ	..	൧ 4/15	൭					...	൧ 1/2
													തൊപ്പി അഞ്ചിയായ കാലം	കുതിരപ്പുത്തൻ അവ

പതിവുപ്രകാരം

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ചെറുന്നിയൂർ പകുതിയിൽ റയിൽവേവകക്കു പൊന്നുംവിലകൊടുത്തു എടുത്തതിൽ തിരിയെവിട്ടിട്ടുള്ളതും ബി ക്ലാസിൽ ഉൾപ്പെട്ടതുമായ താഴെപ്പറയുന്ന പുരയിടസ്ഥലങ്ങൾ ൧൧൨൫ കർക്കടകം ൩൧-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്കുമേൽ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ വിളിക്കേണ്ടവർ മേൽദിവസം സ്ഥലത്തു ഹാജരായി അടിസ്ഥാനവിലയുടെ [illegible] വീതമുള്ള തുകയുടൻ നിരതദ്രവ്യംവച്ചു ലേലത്തിൽ ചേരേണ്ടതും കൂടുതൽ ... ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

ലേലത്തിൽ വിളികേട്ടവർ ലേലത്തുകയുടെ ... നിരതദ്രവ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക ... ബാക്കിസംഖ്യ ... ദിവസത്തിനകവും അടക്കേണ്ടതാകുന്നു. ... നിശ്ചിതസമയത്തിനകം പണം അടക്കാതിരുന്നാൽ കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള ... മുതൽക്കൂടി വസൂൽ ... ചെയ്യുന്നതും ... സർക്കാരിലേക്കു ... ഉണ്ടാകുന്നതായാൽ ... ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനും ഇടവരുന്നതാണ്. ... ലേലക്കാരന് അവകാശമില്ലാത്തതും ലേലം സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

[illegible], തഹശീൽദാർ.

൧൧൨൫ മിഥുനം [illegible]-ാംനു.

൧൧൨൫ കർക്കടകം ൩൧-ാംനു പകൽ ൧൧ മണിമുതൽ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

(൧) ചെറുന്നിയൂർ പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] മേക്കു മരുതിക്കു വടക്കും സർവെ [illegible] ഈ നമ്പരുകൾക്കു കിഴക്കു സർവെ [illegible], [illegible] ഈ നമ്പരുകൾക്കു മേക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible]-ാം നമ്പർ [illegible] സെന്റു സ്ഥലം തറക്കരം [illegible] വിക്രമത്തിനു പിടിക്കും വില രൂപ [illegible] വച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതാണ്.

(൨) ടി പകുതിയിൽ [illegible] മേക്കു മരുതിക്കു വടക്കും സർവെ [illegible] കിഴക്കും സർവെ [illegible] തെക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെന്റു [illegible] ചതുരശ്രലിംക്സ് സ്ഥലം തറക്കരം വിക്രമത്തിനു പിടിക്കും വിലരൂപ [illegible] വച്ചുട്ടി.

(൩) ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] തെക്കും [illegible] വടക്കും മരുതിക്കും കിഴക്കും തെക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെന്റു സ്ഥലം തറക്കരം വിക്രമത്തിനു പിടിക്കുംവില രൂപ [illegible] വച്ചുട്ടി.

(൪) ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പരിനു മേക്കും വടക്കും സർവെ [illegible] കിഴക്കും [illegible] തെക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെന്റു സ്ഥലം തറക്കരം വിക്രമത്തിനു പിടിക്കുംവില രൂപ [illegible] വച്ചുട്ടി.

(൫) ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] വടക്കും [illegible] കിഴക്കും മരുതിക്കു തെക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെന്റു സ്ഥലം തറക്കരം വിക്രമത്തിനു പിടിക്കുംവില രൂപ [illegible] വച്ചുട്ടി.

(൬) ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible]-ാം നമ്പരിനു മേക്കും സർവെ [illegible] കിഴക്കും മരുതിക്കു തെക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെന്റു സ്ഥലം തറക്കരം വിക്രമത്തിനു പിടിക്കും വില രൂപ [illegible] വച്ചുട്ടി.

(൭) ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] മേക്കും മരുതിക്കും വടക്കും കിഴക്കും [illegible] തെക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെന്റു സ്ഥലം തറക്കരം വിക്രമത്തിനു പിടിക്കുംവില രൂപ [illegible] വച്ചുട്ടി.

(൮) ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible]-ാം നമ്പരിനു തെക്കും മരുതിക്കു മേക്കും [illegible] വടക്കും മരുതിക്കു കിഴക്കും കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible]-ാം നമ്പർ [illegible] സെന്റു സ്ഥലം തറക്കരം വിക്രമത്തിനു പിടിക്കുംവില രൂപ [illegible] വച്ചുട്ടി.

(൯) ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] മേക്കും [illegible] വടക്കും മരുതിക്കു കിഴക്കും [illegible] തെക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെന്റു സ്ഥലം തറക്കരം വിക്രമത്തിനു പിടിക്കുംവില രൂപ [illegible] വച്ചുട്ടി.

(൧൦) ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] മേക്കും [illegible] വടക്കും [illegible] ഈ നമ്പരുകൾക്കു കിഴക്കും തെക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെന്റു സ്ഥലം തറക്കരം വിക്രമത്തിനു പിടിക്കും വില രൂപ [illegible] വച്ചുട്ടി.

(൧൧) ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] മേക്കു സർവെ [illegible] വടക്കും മേക്കും [illegible] തെക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെന്റു സ്ഥലം തറക്കരം വിക്രമത്തിനു പിടിക്കും വില രൂപ [illegible] വച്ചുട്ടി.

(൧൨) ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible]-ാംനമ്പരിനു മേക്കും തെക്കും [illegible] കിഴക്കുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെന്റു സ്ഥലം തറക്കരം വിക്രമത്തിനു പിടിക്കും വില രൂപ [illegible] വച്ചുട്ടി.

(൧൩) ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] തെക്കും മേക്കും [illegible] കിഴക്കും [illegible] വടക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെന്റു സ്ഥലം തറക്കരം വിക്രമത്തിനു പിടിക്കും വിലരൂപ [illegible] വച്ചുട്ടി.

(൧൪) ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] വടക്കും [illegible] കിഴക്കും മരുതിക്കു തെക്കും മേക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെന്റു സ്ഥലം തറക്കരം വിക്രമത്തിനു പിടിക്കുംവില രൂപ [illegible] വച്ചുട്ടി.

(൫൭) [illegible] സർവെ [illegible] വടക്കു സർവെ [illegible] കിഴക്കു സർവെ [illegible] തെക്കു സർവെ [illegible] പടിഞ്ഞാറായി കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible] ലാൻ [illegible] സെൻറു സ്ഥലം തറക്കരം [illegible] വില രൂപ [illegible] വച്ചു.

(൫൮) [illegible] സർവെ [illegible] വടക്കു സർവെ [illegible] കിഴക്കു സർവെ [illegible] തെക്കു സർവെ [illegible] പടിഞ്ഞാറായി കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible] ലാൻ [illegible] സ്ഥലം തറക്കരം [illegible] വില രൂപ [illegible] വച്ചു.

(൫൯) [illegible] സർവെ [illegible] വടക്കു സർവെ [illegible] കിഴക്കു സർവെ [illegible] തെക്കു സർവെ [illegible] പടിഞ്ഞാറായി കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible] സെൻറു സ്ഥലം തറക്കരം [illegible] വില രൂപ [illegible] വച്ചു.

(൬൦) [illegible] സർവെ [illegible] തെക്കു സർവെ [illegible] വടക്കു [illegible] കിഴക്കു [illegible] തെക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible] ലാൻ [illegible] സെൻറു സ്ഥലം തറക്കരം [illegible] വില രൂപ [illegible] വച്ചു.

നെയ്യാററിൻകര താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ത്രിക്ട് രജിസ്ത്രാർ ആഫീസിൽ [illegible] പെരുമാൾ [illegible] ലക്ഷ്മി [illegible] കല്ലിയൂർ [illegible] വകയിൽ കിട്ടേണ്ട പണം [illegible] അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റു കിട്ടുന്നതിനു [illegible] പൊന്നമ്മപ്പിള്ള [illegible] അപേക്ഷ [illegible] വിചാരണ നടത്തി [illegible] അപേക്ഷകക്ഷി [illegible] വയസ്സുള്ള [illegible] കമലമ്മപ്പിള്ള [illegible] വയസ്സുള്ള [illegible] പൊന്നമ്മപ്പിള്ള [illegible] [illegible]

നെയ്യാററിൻകര,
[illegible]

എം. സെയിനുദ്ദീൻ,
തഹശീൽദാർ.

[illegible] താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible] വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ഈ താലൂക്കിൽ [illegible] പകുതിയിൽ [illegible] ഈ വകയിൽ [illegible] കുടിശ്ശിക [illegible] വസ്തുക്കളെ [illegible] [illegible]

[illegible] കർക്കടകം [illegible] പകൽ [illegible] താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽ വച്ചു [illegible]

[illegible] മിഥുനം [illegible]

റി. കെ. [illegible],
തഹശീൽദാർ.

൨൭൯൭.

ക്രമ നമ്പർ	പട്ടയ നമ്പർ	കുടിയാന്റെ വാസസ്ഥലവും പേരും.	സർവെ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമൊ പുരയിടമൊ	തടപ്പടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കരം രൂ.	ച.	കാ.	റിമാർക്സ്
൧	൨൪൮	കിഴക്കെ അരീക്കരത്തിൽ നാരായണപിള്ള അച്യുതൻപിള്ള	൩൩/൬	ഏ		൩൪	നിലം	൧൩	൨൦	൧൦	
൨	൨൮൨	കയ്മാട്ടുവടക്കേതിൽ ലക്ഷ്മി പാർവതി മുതൽ പേർ	൨൯൯/൧൭	ഏ		൨൩	പുരയിടം	൩	൨൧	൧൫	
൩	൨൯൪	കൊന്നക്കോട്ടു രാമുപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള	൧൭൯/൧	...		൩൫	നിലം	൭	൯	൬	
൪	൩൧൭	കണ്ണന്തുർ പാർവതിഅമ്മ സരസ്വതിഅമ്മ മുതൽ പേർ	൧൯൨/൧൭	...		൪൪½	ടി	൭	൭	൦	
൫	൩൩൩	കോയിക്കലേത്തു നാരായണപിള്ള മാധവൻപിള്ള	൪/൧	...	൧	൨൬	ടി	100	൫	൧൪	
൬			൧൬൪/൧൮								
൭	൩൯൧	പാങ്ങൂർ നാരായണൻ കുഞ്ഞൻ	൯൭/൧൩	...		൬൦	ടി	൭	൧൪	൯	
൮	൩൯൪	വേണാട്ടു അരങ്ങത്തിൽ പത്മനാഭൻ പത്മനാഭൻ മു. പേർ	൯൯/൪	ബി		൪൭	ടി	൯	൧൨	൬	
൯	൩൯൭	പുല്ലംപ്ലാവിൽ തെക്കേതിൽ കാർത്ത്യായനി തേവി	൩൪൬/൨൯	ബി		൪	പുരയിടം	൧	൨൬	൬	
൰	൪൨൧	പൊന്നാമ്പ്ലാക്കൽ യോഹന്നാൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞു.	൧൯൭/൧൫	ഏ		൬൮	നിലം	൭	൨൬	൫	
൰൧	൪൨൭	മേക്കാട്ടയിൽ മാത്യു ശോശാമ്മ	൩൪൧/൧൨	...		൨൧	ടി	൬	൨൪	൧൪	സർക്കാർവക
൰൨	൪൫൪	മാന്തിറപ്പറമ്പിൽ പാർവതിഅമ്മ കല്യാണിഅമ്മ മുതൽ പേർ	൧൪/൨	ബി		൨൭	ടി	൪	൧൦	൧൩	
൰൩	൫൨൪	മരുതൂർ നാരായണിഅമ്മ ഈശ്വരിഅമ്മ	൯൭/൧൬	ഏ/൨൭		൩൨	ടി	൪	൨൬	൬	
൰൪	൫൨൭	മരുതൂർ നാരായണക്കുറുപ്പ് വേലായുധക്കുറുപ്പ്	൯൬/൧൬	ബി		൧൨	ടി	൪	൨൦	൧	
൰൫	൫൨൯	മാച്ചുരി വടക്കേമുറി കാർത്ത്യായനിഅമ്മ ദേവകിഅമ്മ.	൯൭/൧൭	...		൨൧	ടി	൨	൨൨	൭	
൰൬	൫൫൭	അയ്യാരിപ്പറമ്പിൽ ശങ്കരൻ പരമേശ്വരൻ	൫൯/൪	...		൩൨	ടി	൬	൧൪	൯	
൰൭	൬൩൨	തട്ടാരേത്തു രാമൻ നാണു	൩൫൫/൭/൨൦	...		൯	പുരയിടം	൫	൨൬	൫	
൰൮	൭൦൬	കൊല്ലംപറമ്പിൽ മാത്യു ഫിലിപ്പോസ് മു. പേർ	൫൪/൭൫	...		൭൬	നിലം	൬	൧൦	൭	
൰൯	൭൬൩	പുത്തൻപുരയിൽ യോഹന്നാൻ അന്നാമ്മ	൨൨൭/൨൫	...		൨൪	ടി	൫	൨൩	൧൪	
൨൰	൯൩൬	കൈകണ്ടമ്പിൽ ലക്ഷ്മി ഉണ്ണുണ്ണി	൩൫൧/൭	ബി		൪൩½	പുരയിടം	൩	൨൧	൧൫	
൨൧	൯൯൬	ശങ്കരമംഗലത്തു കൊച്ചുപ്പണിക്കർ ശങ്കരപ്പണിക്കർ	൨൭൨/൧൧	സി		൧൭	നിലം	൩	൨൭	൪	
൨൨	൧൦൬൧	ചെമ്പകശ്ശേരിൽ ഉമ്മൻ പൈലോ	൧൫൪/൨൩	...		൨൪	ടി	൧൦	൫൨	൩	
൨൩	൧൦൭൭	തോണ്ടുതറപുരയിടത്തിൽ മത്തായി ചാക്കോ	൨൨൬/൭	...		൪	പുരയിടം	൨	൧൭	൧൪	
൨൪	൧൧൦൪	നൂറനാട്ടു പള്ളിയിൽ കൊച്ചുകോരത	൬൫/൨	...		൪൩	നിലം	൯	൩	൬	
൨൫	൧൧൭൬	കൊച്ചുമഠത്തിൽ നീലകണ്ഠൻനായർ നാരായണൻനായർ മു. പേർ	൭൧/൪/൨൨	...		൧൫	ടി	൨	൧൯	൭	

സർവ്വേനമ്പർ

൨൦	൧൮൩൩	ഒതെക്കമ്പിൽ കൊച്ചുപെണ്ണു കൊച്ചിക്കാ	൨൦൬/൨൩	...	൨൯	നിലം	൮	൩	൬
൨൬	൧൮൭൨	ക്കുന്നത്ത ശങ്കരൻ വേലായുധൻ	൧൨൮/൧	...	൭	ടി	൨	൧	൦
൨൭	൧൦൨൦	മാന്തറപ്പുരയിടത്തിൽ ചാത്തൻ ചാത്തൻ	൧൯൩/൧൭	...	൧൩	പുരയിടം	൧	൨൧	൯
൨൪	൧൬൩൮	കോട്ടയിൽപുരയിടത്തിൽ അയ്യ ചാക്കോ	൩൫൦/൬	സി	൧൬	ടി	൨	൨൭	൧൦
൨൯	൧൭൧൭	കണ്ടത്തിപീട്ടിൽ ഉണ്ണിയമ്മ കണ്ണിയമ്മ	൩൩/൪	ഏ	൧൨	നിലം	൨	൧൯	൩
൩൦	൧൪൪൦	ചെമ്പകശ്ശേരിൽ ഉത്തൻ ഇട്ടിക്കള	൧൦൮/൧൮	...	൨൬	ടി	൪	൨൭	൮
൩൧	൨൧൦൩	താമരശ്ശേരിൽ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ അയ്യ	൦൧/൮	ഏ	൮	ടി	൧	൨൩	൪
൩൨	൨൧൬൨	കോയിക്കലേത്ത നാരായണൻ പത്മനാഭൻ മുതൽപേർ	൦൧/൧	...	൦൦	ടി	൧൭	൨	൪
൩൩	൨൧൪൦	ചക്കോട്ട നാരായണിയമ്മ മാധവിയമ്മ	൨൦/൧/൭	...	൯	ടി	൨	൨൮	൯
൩൮	൨൨൯൨	പാലമിറ്റത്തു വീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള അച്യുതൻപിള്ള	൨൧൯/൯	...	൩൨	ടി	൯	൭	...
൩൦	൨൮൦൧	കവുങ്ങുംപുറ വീട്ടിൽ വേലായുധൻ ശങ്കരൻ	൩൭൭/൯/൩൬	...	൮	പുരയിടം	൨	൧൩	...
൩൬	൨൮൯൦	പനമ്പിലായിൽ കല്യാണി കാർത്ത്യായനി മുതൽപേർ	൧൦൪/	...	൩൧	നിലം	൧൦	൪	൭
			൧൦/൩൦						
൩൭	൨൭൦൦	കരവേലികുന്നത്തു കുഞ്ഞമ്മപ്പ നാരായണനപ്പ	൩൮൨/൧൮	...	൩൦	ടി	൭	൧൧	...
൩൪	൨൭൧൦	പുന്നശ്ശേരിപ്പടിഞ്ഞാറതിൽ നാരായണൻ മയ്യൻ	൧൪൭/൦൨	...	൩൦	ടി	൭	൧൯	൧൧
൩൯	൨൭൭൦	പുത്തൻവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള നാരായണപിള്ള	൩൨൦/൪	ഏ/൨൦	൨൭	ടി	൩	൪	൧൮
൪൦	൨൯൨൯	മോച്ചൂരിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മ കല്യാണിയമ്മ	൩൮൭/൮/ ൨൭	...	൩	ടി	൨	൧	൧൨
൪൧	൨൯൩൦	തിയിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മ മാധവിയമ്മ	൩൮൭/൮/ ൨൭	...	൦	ടി	൧	൨൬	൧൦
൪൨	൩൦൯൧	ഇലവട്ടയിൽ മാണിക്കി മറിയ മുതൽപേർ	൨൮൧/൧൧	...	൩൮	ടി	൭	൧൦	...
൪൩	൩൩൨൪	കുമ്പിൽ കേശവൻ പരമേശ്വരൻ	൩൮൨/൧൮	...	൮൯	ടി	൬	൭	൮
൪൪	൩൦൦൮	വാളപ്പുരയിൽ കേശവൻ രാമകൃഷ്ണൻ	൩൮൬/൭	...	൩൩	പുരയിടം	൨൧	൨൮	൨
൪൫	൩൦൯൪	കൊച്ചുതറ കാർത്ത്യായനിയമ്മ പാർവതിയമ്മ മുതൽപേർ	൨൯൧/൧ ൨൭/൧	...	൪൧	നിലം	൧൭	൧	൧
൪൬	൩൬൩൭	ചെല്ലൂർ കാർത്ത്യായനി ചെല്ലമ്മ	൧൦൭/൪/൯	...	൪൦	ടി	൧൦	൧൭	൧൮
൪൭	൩൬൩൯	ത്തിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള	൨൬൯/൧൬	...	൭൦	പുരയിടം	൦	൮	...
൪൮	൩൬൮൦	ത്തിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള വേലായുധൻപിള്ള	൧൦൮/൩	...	൬൨	നിലം	൯	൧	൧൨
൪൯	൩൬൬൬	മണ്ണാരത്തു ലക്ഷ്മി കല്യാണി മുതൽപേർ	൩൮൪/൮/ ൭൪, ൦൦	...	൧൨	പുരയിടം	൩	൯	൧൦
൫൦	൩൪൬൯	കീതെമത്തു കളിയ്ക്കൽ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള മാധവൻപിള്ള	൨൨൬/൧൭	...	൨൬	നിലം	൩	൩	൯
൫൧	൩൯൮൪	വല്യവീട്ടാതിൽ വേലായുധൻ രാഘവൻ മുതൽപേർ	൨൦൦/൧൨	...	൭൪	പുരയിടം	൬	൩	...
൫൨	൮൮൭൬	തെക്കേതൊട്ടത്തിൽ തേവിയമ്മ കളിയമ്മ	൨൩൮/൧൦	...	൧൩	നിലം	൯	൧൪	൪
൫൩	൨൦൩൪	ആമ്പക്കാട്ടു വേലായുധൻപിള്ള നീലകണ്ഠപ്പിള്ള	൨/൧൩	...	൨൦	ടി	൭	൦	൧൦

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ചിറയിൻകീഴ പകുതിയിൽ റയിൽവെയക്കു പോന്നംവിലകൊടുത്തു എടുത്തതിന ശിഷ്ടം വിട്ടിട്ടുള്ളതും [illegible] ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ താഴെപറയുന്ന പുരയിടങ്ങളെ ൧൧൧൪ കർക്കടകം ൩൧-നു പകൽ പതിനൊന്നു മണിക്കു താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ലേലത്തിൽ വിളിക്കേണ്ടവർ അന്നേദിവസം സ്ഥലത്തു ഹാജരായി, ആദ്യവിലയുടെ [illegible] ഉടനെ കെട്ടിവച്ച ലേലത്തിൽ ചേരേണ്ടതും കൂടുതൽ തുക ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം അനുവദിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

ലേലത്തിൽ വിളിക്കുന്നതും ലേലത്തുകയുടെ [illegible] ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള [illegible] കൂടി [illegible] ആകുന്നു. [illegible] കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള [illegible] കൂട്ടി വസ്തു വീണ്ടും ലേലം ചെയ്യുന്നതിനും അതിൽവച്ചു സർക്കാരിലേക്കു വല്ല നഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നതായാൽ ആയതു ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനും ഇടയാകുന്നതാണ്. ആവശ്യമെന്നു വരുന്നപക്ഷം ലേലം സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതു സർക്കാരിലെ [illegible] ആയിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

൧൧൧൪ മിഥുനം ൩൧-നു. ആർ. രാമസ്വാമി, തഹശീൽദാർ.

൧൧൧൪ കർക്കടകം ൩൧-നു ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു പകൽ ൧൧ മണിക്കുമേൽ ലേലം,

പട്ടിക.

(൧) ചിറയിൻകീഴ പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നിക്ലാസ [illegible] സർവെ [illegible] വടക്കു സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] കിഴക്കു സർവെ [illegible] നമ്പർ റയിൽവെ ലയിനു തെക്കു സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റു [illegible] ച. ലി. സ്ഥലം തരം കരം [illegible] ഇരട്ടി പിടിക്കുംവില [illegible] രൂപവച്ചു ടി.

(൨) ടിപകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] ഈ നമ്പരുകൾക്കു മേക്കും സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു വടക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു കിഴക്കു സർവ്വെ [illegible] ഈ നമ്പരിനു തെക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റും [illegible] ച. ലി. സ്ഥലം തരം കരം [illegible] ഇരട്ടി പിടിക്കുംവില [illegible] രൂപവച്ചു ടി.

(൩) ടിപകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] ഈ നമ്പരുകൾക്കു മേക്കു സർവ്വെ [illegible] ഈ നമ്പരുകൾക്കു കിഴക്കും സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു തെക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റു സ്ഥലം തരം കരം [illegible] ഇരട്ടി പിടിക്കുംവില [illegible] രൂപവച്ചു ടി.

(൪) ടിപകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ റയിൽവെലയിനു മേക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു വടക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു കിഴക്കു ത്രികോണാകൃതിയിൽ കിടക്കുന്ന സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] ച. ലി. സ്ഥലം തരം കരം [illegible] ഇരട്ടി പിടിക്കുംവില [illegible] രൂപവച്ചു ടി.

(൫) ടിപകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു മേക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു വടക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു കിഴക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു തെക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റു സ്ഥലം തരം കരം [illegible] ഇരട്ടി പിടിക്കുംവില [illegible] രൂപവച്ചു ടി.

(൬) ടിപകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു മേക്കു സർവ്വെ [illegible] ഈ നമ്പരുകൾക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു കിഴക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു തെക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റു കരം തരം [illegible] ഇരട്ടി പിടിക്കും വില [illegible] രൂപവച്ചു ടി.

(൭) ടിപകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു മേക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു വടക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു കിഴക്കു [illegible] നമ്പരിനു തെക്കു സർവ്വെ [illegible] സെന്റും [illegible] ച. ലി. സ്ഥലം തരം കരം [illegible] ഇരട്ടി പിടിക്കുംവില [illegible] രൂപവച്ചു ടി.

(൮) ടിപകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു മേക്കു [illegible] നമ്പരിനു വടക്കു സർവ്വെ [illegible] ഈ നമ്പരുകൾക്കു കിഴക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുസ്ഥലം തരം കരം [illegible] ഇരട്ടി പിടിക്കുംവില [illegible] രൂപവച്ചു ടി.

(൯) ടിപകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] മേക്കു സർവ്വെ [illegible] കിഴക്കുസർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു തെക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുസ്ഥലം തരം [illegible] ഇരട്ടി പിടിക്കും വില [illegible] രൂപവച്ചു ടി.

(൧൦) ടിപകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു മേക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു വടക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു കിഴക്കു ത്രികോണാകൃതിയിൽ കിടക്കുന്ന സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുസ്ഥലം കരം തരം [illegible] ഇരട്ടി പിടിക്കും വില [illegible] രൂപവച്ചു ടി.

(൧൧) ടിപകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] ഈ നമ്പരുകൾക്കു മേക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു വടക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു കിഴക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിനു തെക്കും സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റു [illegible] ച. ലി. സ്ഥലം തരം കരം [illegible] ഇരട്ടി പിടിക്കുംവില [illegible] രൂപവച്ചു ടി.

(൧൨) ടിപകുതിയിൽ [illegible] മേക്കു സർവ്വെ [illegible] കിഴക്കു സർവ്വെ [illegible] തെക്കായി ത്രികോണാകൃതിയിൽ കിടക്കുന്ന സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റു സ്ഥലം കരം തരം [illegible] ഇരട്ടി പിടിക്കുംവില [illegible] രൂപവച്ചു ടി.

(൧൩) ടിപകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] മേക്കു സർവ്വെ [illegible] കിഴക്കു സർവ്വെ [illegible] തെക്കു സർവ്വെ [illegible] വടക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിൽ [illegible] സെന്റു സ്ഥലം തരം കരം [illegible] ഇരട്ടി പിടിക്കുംവില [illegible] രൂപവച്ചു ടി.

(൧൪) ടിപകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] മേക്കും തെക്കും സർവ്വെ [illegible] വടക്കു സർവ്വെ [illegible] കിഴക്കു സർവ്വെ [illegible] ച. ലി. സ്ഥലം തരം കരം [illegible] ഇരട്ടി പിടിക്കുംവില [illegible] രൂപവച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്.

തൊടുപുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൧൧൬-ാമാണ്ട് [illegible] നമ്പ്ര് കല്പനപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന കരിമണ്ണൂർപകുതിയിൽ വസ്തുക്കൾ കരക്കുടിശ്ശികക്കായും മറ്റും ജപ്തിചെയ്തു പാർവത്യകാരുടെ [illegible] വസ്തുക്കളെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും സമയങ്ങളുംവച്ച് ലേലംചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. [illegible] കൂടുതൽ [illegible] ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും ലേലക്കാരൻ ലേലംവിളിച്ച സംഖ്യയിൽ [illegible] ഉടനെ [illegible] മുതൽ [illegible] ദിവസത്തിനകം ബാക്കിസംഖ്യ മുന്നായി ഒടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അപ്രകാരം സംഖ്യ ഒടുക്കാതെയിരുന്നാൽ [illegible] ലേലനടപ്പും [illegible] കൂടുതൽ [illegible] ഒടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. [illegible] ലേലം സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിന്റെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

പട്ടികവസ്തുക്കളെ ൧൧൧൬-ാമാണ്ട് കർക്കടകമാസം [illegible]-ാംനു- തൊടുപുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു പകൽ [illegible] മണിമുതൽ ലേലംചെയ്യപ്പെടും.

തൊടുപുഴ,
൧൧൧൬ മിഥുനം [illegible].

പി. [illegible],
തഹശീൽദാർ.

പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	പട്ടയനമ്പർ	പകുതിയുടെ പേര്	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്	സർവെ നമ്പർ	ഖണ്ഡം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം	ജപ്തിത്തുക രൂ.	ജപ്തിത്തുക ച.	ജപ്തിത്തുക കാ.	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.
൧	[illegible]	കരിമണ്ണൂർ	മടപ്പള്ളിൽ കുമാരൻ ഗോവിന്ദക്കുറുപ്പ്	[illegible]		[illegible]	[illegible]	നിലം [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]
൨	[illegible]		കാവുകാട്ട അയ്യപ്പൻപിള്ള നാരായണപിള്ള മുതൽപേർ	[illegible]			[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൩	[illegible]		പുത്തൻപുരക്കൽ [illegible] കൊച്ചുപെണ്ണ്	[illegible]		[illegible]	[illegible]	പുരയിടം		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൪	[illegible]		[illegible] ഉമ്മന്നൻ	[illegible]		[illegible]	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൫	[illegible]		ചാത്തൻകോട്ട ചാക്കോ ഔസേപ്പ്	[illegible]	[illegible]		[illegible]	നിലം [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൬	[illegible]		വള്ളമറ്റത്തിൽ [illegible]	[illegible]			[illegible]	നിലം [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൭	[illegible]		കൊല്ലിക്കുന്നേൽ മീതിയൻ പരിയത്തു	[illegible] ഉടുമ്പന്നൂർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൮	[illegible]		വടക്കയിൽ കാതക്കളി [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	നിലം [illegible]		302	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൯	[illegible]		പുത്തൻവീട്ടിൽ നയിനാ [illegible]	[illegible]			[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൰	[illegible]		കരവട്ടമറ്റത്തിൽ ഗോവിന്ദൻ ഗോവിന്ദൻനായർ	[illegible]		[illegible]	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൰൧	[illegible]		കണ്ണിറക്കുന്നേൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൰൨	[illegible]		തെക്കേമുട്ടിൽ കൊച്ചാലം [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൰൩	[illegible]		കണ്ടിയിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി		[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൰൪	[illegible]		വാഴയിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]			[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൰൫	[illegible]		വടക്കയിൽ [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	നിലം [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
൰൬	[illegible]		ചെല്ലപ്പ [illegible]	[illegible]			[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]													

പട്ടിക—(തുടർച്ച).

ക്രമ നമ്പർ	പട്ടയനമ്പർ	പകുതിയുടെ പേര്	കുടിയാനവന്റെ പേര്	സർവെ നമ്പർ	സർവെ ഖറെർ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലവിലെ പുരയിടമൊ	ഇനം	കരം രൂ.	കരം പ.	കരം കാ.	വിൽക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിൽക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം സെ.
൧൭	൩൨൪൮		കാല്ലാത്തിലെ കഞ്ഞൻ ദേവസ്യാ	൧൭൪/൧സി	൧൬൪	൨	൩൨	പുരയിടം		൧൬	൩	൮	൨	൬൨
൧൮	൩൨൩൧		മാണിയിൽ കാരക്കുട്ടി ചെറിയത്	൨൬൦/൪	...	൨	...	നിലംകൃഷി		൨൬	൨൨	...	...	൬൦
൧൯	൩൪൯൭		കരപ്പുറത്തായിൽ ഇട്ടി ഔസേപ്പ്	൧൭൯/൧സി	൧൭൪/൧൯൭	൩	...	പുരയിടം		൪൪	൧൦	...	൩	...
൨൦	൩൪൯൮		കൊല്ലപ്പള്ളിമലയിൽ ഔസേപ്പ് തോമ	൧൭൯/൧സി	൧൬൨	൨	൬൪	ടി		൧൩	൧	൬	൨	൬൪
൨൧	൩൫൦൬		മാറക്കുപ്പുഴക്കൽ തോമാ ദേവസ്യാ	൧൭൯/൧സി	൧൭൩/൨൯൧	൧	൮൯	ടി		൩൪	൨൭	൯	൧	൮൯
൨൨	൩൬൦൭		ഇഞ്ചപുരയിടത്തിൽ മത്തായി യോഹന്നാൻ	൧൭൯/൧സി	൧൭൬/൨൯൮	൩	...	ടി		൪൬	൧	...	൩	...
൨൩	൩൬൨൧		കരിമ്പനാത്തു വർക്കി കയ്യൻ	൧൪൭൩/൧	൨	൧	൩൨	നിലംകൃഷി		൮	൨	൪	...	൪൦
൨൪	൩൬൪൩		ഞാറപുറത്തുമ്യാലിൽ ഔസേപ്പ് മത്തായി	൧൦൨൮/൩	൯	...	൬൩	നിലംകൃഷി		൩	൨൩	൧൬	...	൨൦
൨൫	൩൩൦൪		പുളിക്കൽ ഇട്ടി അച്യുതൻ രാമൻ	൨൦൮/൧൧	...	൨	൩൩	നിലംകൃഷി		൯	൧൨	൪	...	൬൦
൨൬	൩൩൪൯		മുണ്ടാലിൽ ഔസേപ്പ് ജോസഫ്	൩൦൩/൧	൪൩	൨	൪൨	പുരയിടം		൪	൨൭	൪	...	൨൬
൨൭	൩൩൬൩		മണലത്തിൽ ചെറിയതു ഔസേപ്പ്	൧൭൯/൧സി	൨൬൯/൩൦൯	൧	൭൩	ടി		൮	൭	൭	...	൭൬
൨൮	൩൭൨൧		അരഞ്ഞാണിയിൽ ഔസേപ്പ് അന്തു	൧൩൪൯/൧	...	൧	൯	നിലംകൃഷി		൬	൨	൩	...	൨൦
൨൯	൩൮൭൦B	കരിമണ്ണൂർ	തോട്ടുങ്കൽ യോഹന്നാൻ യോഹന്നാൻ	൧൭൯/൧സി	൨൦൬	൨	൧൧	പുരയിടം		൨൩	൨൪	൪	...	൧൧
൩൦	൩൮൭൩		പുന്നംതറ മർക്കോസ് തോമസ്	൧൭൯/൧സി	൨൦൩	൨	൩൮	ടി	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	൨൪	൧൩	൧൦	൨	൩൮
൩൧	൩൮൬൩		കുളത്തിപ്പറമ്പിൽ ഇസഹാക്ക് ജോൺ	൧൭൯/൧സി	൨൧൭	൧	൩൪	ടി		൧൨	൨	...	൧	൩൪
൩൨	൩൮൭൭		പാലത്തറയിൽ മത്തായി പത്രോസ്	൧൭൯/൧സി	൨൨൧	൨	൪൩	ടി		൧൯	൨൧	൨	൨	൪൩
൩൩	൩൮൮൩		തവക്കാട്ടിൽ കുരുമ്പൻ മർക്കോസ്	൧൭൯/൧സി	൨൧൪	൨	൩൩	ടി		൭	൧൦	൮	൧	...
൩൪	൩൦൦൯		മടത്തിൽ കിഴക്കേതിൽ മത്തായി യോഹന്നാൻ	൧൭൯/൧സി	൨൨൩/൩൯൧	൨	൨	ടി		൩	൭	൧൧	...	൬൦
൩൫	൩൦൧൦		കല്ലുങ്കത്തറ ചോതി മത്തായി	൧൭൯/൧സി	൨൧൧/൩൮൯	൧	൪൩	ടി		൧൬	൨	൧൬	൧	൪൩
൩൬	൩൦൧൧		പറമ്പിൽ യോഹന്നാൻ അബ്രഹാം	൧൭൯/൧സി	൨൬൦/൩൯൪	൧	൩൯	ടി		൧൩	൧	൩	൧	൩൯
൩൭	൩൦൧൨		പെരുമ്പയിൽ മത്തായി ഔസേപ്പ്	൧൭൯/൧സി	൨൨൩	...	...	ടി		൬	൧൪	൮	...	൬൦
൩൮	൩൦൧൪		കോതക്കൽ യോഹന്നാൻ ഏലി	൧൭൯/൧സി	൨൨൩	൧	൩൬	ടി		൯	൯	൮	...	൮൦
൩൯	൩൦൧൬		കോടിക്കുളത്തു മത്തായി ഔസേപ്പ്	൧൭൯/൧സി	൨൧൧	൧	൪൩	ടി		൧൧	൧	൩	൧	൪൩
൪൦	൩൦൧൭		മാരിപ്പാറ ഔസേപ്പ് യോഹന്നാൻ	൧൭൯/൧സി	൨൧൦	൧	൩൯	ടി		൨൩	൧൩	൮	൧	൩൯
൪൧	൩൦൨൦		കാരിക്കത്തറ ഇസഹാക്ക് യോഹന്നാൻ	൧൭൯/൧സി	൨൦൩	൧	൩൧	ടി		൨൩	൧൯	൧൩	൧	൩൧
൪൨	൩൦൨൨		മുതുകാട് മത്തായി യോഹന്നാൻ	൧൭൯/൧സി	൨൦൩/൩൯൬	...	൩൧	ടി		൩	൧	൧൦	...	൩൦
൪൩	൩൦൨൪		കുളപ്പാറ അച്യുതൻ കുട്ടി	൧൭൯/൧സി	൨൩൦/൩൪൩	൧	൧൪	ടി		൩	൧൮	൮	...	൩൫
൪൪	൩൧൮൪		കുന്നേൽ കുട്ടി ഇട്ടിയവാൻ	൨൬൯/൧സി		൩൩	൧	൨⁄൦ ൧൩	ടി		൩	൨൭	൧൨	...	൪൦

[illegible]	[illegible]	പള്ളിപ്പാട്ട ഉണ്ണൂലി പാപ്പി	[illegible]	പുരയിടം
[illegible]	[illegible]	കമരപ്പള്ളിൽ കണ്ണൻ ഇട്ട്യാതി	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	കാന്നിക്കപ്പുരയിടത്തിൽ മാത്തു മത്തായി	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	കുന്നേൽ ഔസേപ്പ് ഔസേപ്പ്	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	കുളപ്പുരക്കളത്തിൽ വറുഗീസ് ദേവസ്യ	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	കല്ലംപുറത്ത് ഔസേപ്പു ചാക്കൊ	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	വടമറ്റത്തിൽ കെപെലി മാണി	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	കൊക്കാട്ടുവയ ചോത്തൻ പത്രോസ്	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	ഓലിക്കൽ മർക്കോസ് കുളി	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	മുണ്ടക്കൽ മത്തായി ഔസേപ്പ്	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	വണ്ണാംപ്പള്ളിൽ ചാക്കോ മത്തായി	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	പാറേക്കാവിൽ അയ്യൻ ദാമോദരൻ	[illegible]	നിലം കണ്ണിപ്പു
[illegible]	[illegible]	കുളപ്പുറം കുളൻ ഇട്ടാ	[illegible]	പുരയിടം
[illegible]	[illegible]	കണ്ണപ്പള്ളിൽ ചെറിയ വറുഗീസ്	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	കിഴക്കേടത്ത് കാപ്പലി ഔസേപ്പ്	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	വടക്കെപ്പുറത്തിൽ പത്മനാഭപിള്ള കേശവപിള്ള മുതൽപേർ	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	മംഗലത്ത് പത്മനാഭപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള മുതൽപേർ	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	മംഗലത്ത് പാർവതി ലക്ഷ്മിഅമ്മ മുതൽപേർ	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	പുതുശ്ശേരിൽ ഇട്ടൻ അന്ന	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	കാഞ്ഞിരക്കാട്ടിൽ ചാക്കോ റോസ	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	പറയകാവിൽ നാരായണൻ പരമേശ്വരൻ മുതൽപേർ	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	കുന്നത്തുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ നാരായണൻനായർ	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	ചേലക്കൽ തൊമ്മൻ തൊമ്മൻ മുതൽപേർ	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	ചിറക്കര തെക്കേതിൽ പത്മനാഭപിള്ള കേശവപിള്ള	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	പുതുപറമ്പിൽ ഇരവി കുഞ്ഞൻനായർ	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	മുണ്ടക്കൽ കണ്ട ഇട്ടൂപ്പൻ	[illegible]	നിലം കണ്ണിപ്പു
[illegible]	[illegible]	മേഴ്ക്കനാൽ തൊമ്മൻ ഏലി	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	കരപ്പുറത്തിൽ മാണി വർക്കി	[illegible]	പുരയിടം
[illegible]	[illegible]	ചെട്ടിയിൽ കാസ്സുമോലാൻ മു. പേർ	[illegible]	നിലം കണ്ണിപ്പു
[illegible]	[illegible]	പുരയിടത്തിൽ കിങ്ങൻ ചെറുപ്പൻ	[illegible]	നിലം കണ്ണിപ്പു
[illegible]	[illegible]	പെരുമ്പള്ളിൽ പരമേശ്വരപിള്ള അയ്യപ്പൻപിള്ള	[illegible]	
			ആകെ	

പട്ടിക—(അവസാനം).

ക്രമ നമ്പർ	പട്ടയ നമ്പർ	പകുതി/വില്ലേജ്	കുടിശികക്കാരന്റെ പേര്	സർവെ നമ്പർ	ഖാറാർ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം	ബാക്കി രൂ.	ച.	കാ.	വിൽക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.
൧൬	൧൬൫൯	[illegible]	പാറയിൽ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ അയിഷാമ്മാൾ	൩൭൮/൧	൧൭	൨	൧൨	നിലം കൃഷിപ്പു	പണ്ടാരവകപാട്ടം	൯	൧	൬	൦	൨൯
൧൭	൭൯൪൧		കാട്ടാംതൊട്ടിയിൽ മത്തായി ചാക്കോ മുതൽപേർ	൪൧൮/൭	൫	...	൧൫	ടി		൭	൪	൦	൦	൧൫
൧൮	൧൬൭൦		പുത്തൻപുരക്കൽ ഔതമ്പി തൊമ്മൻ	൧൧൬/൧സി	൨/൩൬൭	൧	൨൨	പുരയിടം		൬	൨൧	൯	൦	൪൦
൧൯	൬൧൨൩		മാലിക്കൽ ഔസേപ്പ് മറിയം	൨൨൬/൧	൨൯	൧	൪	ടി		൩൬	൧൮	൧൦	൧	൪
൨൦	൪൭൧൮		[illegible]ടമ്പനാനിൽ ഉലഹന്നാൻ റോസ	൩൭൧/൧സി	൩	൦	൭൨	ടി		൯	൭	൭	൦	൭൨
൨൧	നിരാധാര[illegible] മുതലായവ		കൊച്ചുപറമ്പിൽ ഉലഹന്നാൻ മത്തായി	൨൫൬/൧സി	൧൦	൧൦	൧൮	ടി		126	൨൦	൯	൧൦	൧൫
൨൨	ടി		ആലപ്പാട്ട് കാർത്ത്യായനി പാറുക്കുട്ടിയമ്മ	൧൧/൨	൧൧	൧	൭൯	നിലം കൃഷിപ്പു		301	൧൨	൧൦	൧	൭൯
൨൩	൭൧൯		തടത്തിൽ അനന്തൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞൻ	൨൧൩/൧	...	൦	൪൫	പുരയിടം		൭	൧൫	൯	൦	൪൫
൨൪	൭൨൭൬		ആയപ്പുരക്കൽ പരീതുലബ്ബ പക്കീർമുഹമ്മദ്‌ലബ്ബ	൭൨൧/൨	൧൯	൦	൩൭	ടി		൬	൧൭	൪	൦	൩൭
൨൫	൬൧൪൬		വടക്കേതിൽ ലൂക്കാ ചാക്കോ	൯൯൦/൪	൬	൦	൯൪	നിലം കൃഷിപ്പു		൧൪	൯	൧൨	൦	൯൪
൨൯	൪൩൬൯		പരീതുമരക്കാട്ടിയമ്മൽ മുഹമ്മദ് മകൾ പാത്തുക്കുട്ടിയമ്മാൾ	൨൩൧/൩	൪	൦	൭൭	പുരയിടം		൫	൨൩	൦	൦	൭൭
൨൭	൭൨൦൫		തൊഴുംപാറ മത്തായി മത്തായി	൫൦/൧	...	൫	൩൧	ടി		579	൧൬	൧	൦	൩൧
				൯൭/൧	൨	൨	൭						൨	൭
				൯൭/൧	...	൩	൨						൩	൨
				൬൭/൧	൨/൯	൦	41½						൦	41½
൨൪	൬൯൨൧		ഉമ്പിൽകാട്ടിൽ ഉലഹന്നാൻ ഉലഹന്നാൻ മുതൽപേർ	൭൬൯/൨	൭	൦	൪൭	നിലം കൃഷിപ്പു		൬	൩	൧	൦	൨൬
൨൬	൯൦൨൩		പൊരിയത്ത് ഔസേഫ് ഔസേഫ്	൨൩൬/൧സി	൨൧൨	൧	൯൬	പുരയിടം		൧൯	൧൬	൧൧	൧	൯൬

അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible] ആക്ടിനാലും [illegible] ആക്ടിനാലും [illegible] ആക്ടിനാലും ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട [illegible] ആക്ട് [illegible] പരസ്യംചെയ്യുന്നത്.

നാഗർകോവിൽ [illegible] താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന [illegible] പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. [illegible] ആകുന്നു. [illegible] ലേലം [illegible] ആകുന്നു. [illegible] ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ [illegible] ആകുന്നു.

[illegible] കർക്കടകം [illegible] പകൽ [illegible] അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതാണ്.

[illegible] മിഥുനം [illegible].
നാഗർകോവിൽ

ഞാൻ സ്വദേശി,
തഹശീൽദാർ.

വസ്തുവിവരം

ക്രമ നമ്പർ	പട്ടനമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്	കുടിശ്ശിക തുക രൂ.	ച.	കാ.	ജപ്തിവസ്തുവിന്റെ സർവെ നമ്പർ	സർവെ ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ജപ്തിവസ്തുവിന്റെ വിവരം
[illegible]	[illegible]	[illegible] വടക്കേ വീട്ടിൽ [illegible] നാരായണപിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	നിലം	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] ഗ്രാമം സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ [illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]			[illegible]	ടി	[illegible]
[illegible]	[illegible]	മീനാക്ഷിപുരം [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	പുരയിടം	[illegible]
[illegible]	[illegible]	രാമൻപുതൂർ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	ടി	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കോട്ടാർ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	ടി	[illegible]
	[illegible]										
	[illegible]										
	IV.										
[illegible]	[illegible]	തിരുവനന്തപുരം [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	നിലം	[illegible]
	[illegible]										
	[illegible]										
[illegible]	[illegible]	കോട്ടാർ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]
[illegible]	[illegible]	രാമൻപുതൂർ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	...
	[illegible]										
	[illegible]										

പട്ടിക—(തുടര്‍ച്ച).

ക്രമ നമ്പര്‍	പട്ടയ നമ്പര്‍	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്	കുടിശ്ശികതുക			ജപ്തിവസ്തുവിന്റെ				നിലമോ പുരയിടമോ.	ജപ്തിവസ്തുവിന്റെ വിവരം.
						സര്‍വെ.		വിസ്തീര്‍ണ്ണം			
			രൂ.	ച.	കാ.	നമ്പര്‍	ബാക്ക്	ഏ.	സെ.		
൧൧	[illegible]	കീഴതാമസ്പുത്തൂര്‍ അയ്യപ്പന്‍ രാമനാരായണപിള്ളപേരാൽ റസീവര്‍ പ്യൂസ്, ശിവന്‍ പിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	തെക്കേയറ്റം മേക്കുവശം
൧൨	[illegible]	തോപ്പുവാണിഭത്തു ഇശക്കിമുത്തു വിചാരണക്കാരന്‍ ചട്ടിയാര്‍	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി
൧൩	[illegible]	ചിന്നാന്‍ ... പുടലംതോന്‍ വലിയവീട്ടിൽ ... മകന്‍ ... മുതല്‍പേര്‍	[illegible]	...	...	[illegible]	...		[illegible]	ടി	വടക്കേയറ്റം
൧൪	[illegible]	രാമന്‍പുത്തൂര്‍ മേരിസഹായം അമ്പ്രോസ്	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	ടി	വടക്കേയറ്റം മേക്കുവശം
൧൫	[illegible]	പെരിയപിച്ച പുത്രനാകി ഉശക്കിനാടാച്ചി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	ടി	ടി
൧൬	[illegible]	നാഗന്‍പുത്തൂര്‍ മണ്ണാങ്കണ്ണി പരവന്‍	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	ടി	വടക്കേയറ്റം
൧൭	[illegible]	ഗുമാന്‍പുത്തൂര്‍ ഇന്നാസിമുത്തു ഏകാമ്പരഞ്ചാന്‍നാടാര്‍ മുതല്‍പേര്‍	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	ടി	തെക്കേയറ്റം
൧൮	[illegible]	മറുപാപ്പുരം മകന്‍ ശവരിമുത്തുനാടാര്‍	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	ടി	തെക്കേയറ്റം മേക്കുവശം
൧൯	[illegible]	ടി പാക്ക്യനാഥന്‍ മാസന്‍ മുതല്‍പേര്‍	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	തെക്കേയറ്റം
൨൦	[illegible]	രാമന്‍പുത്തൂര്‍ ... മണ്ണുതോണിനാടാര്‍	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	നിലം	വടക്കേയറ്റം മേക്കുവശം,
൨൧	[illegible]	മറുപാപ്പുരം ശോതി... മണ്ണുകണ്ണപേരാല്‍ ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	കിഴക്കുവടക്കേ ... വടക്കേയറ്റം
൨൨	[illegible]	നാഗന്‍പുത്തൂര്‍ ... ജ്ഞാനപ്രകാശം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	ടി	വടക്കേയറ്റം
൨൩	[illegible]	ടി ക്രിസ്ത്യാനി തൊമ്മന്‍ ശവരിമുത്തു	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി
൨൪	[illegible]	ടി കുടലമാടന്‍നാടാര്‍ മകന്‍ നാടാര്‍മുത്തന്‍പേര്‍	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	ടി	പടിഞ്ഞാറേയറ്റം കിഴക്കുവശം

[illegible]	[illegible]	താഴെക്കുളംവാമമെണിയുടെ മകളും ഈ സാരലാകൺ്റ ഭാര്യയുമായ അമ്മണി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		പുരയിടം	ടി
[illegible]	[illegible]	ഓമത്തൂർകാവിൽ കണ്ണാമൻ രാമൻപിള്ളഷർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			നിലം	[illegible] കിഴക്കുള
[illegible]	[illegible]	പുതുഗ്രാമംചരി മുത്തുമൈസൻ മുത്തു	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		ടി	
[illegible]	[illegible]	ഗ്രാമത്തുകാവിൽ പുതുക്കിയിറപ്പ സുബ്രഹ്മണ്യൻ പൊന്നപ്പന്മാരും	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		പുരയിടം	വടക്കണയായ
[illegible]	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible] ഉത്തര [illegible] ശാമിപ്പിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			നിലം	ടി
[illegible]	[illegible]	മംഗ്ലാവിൽ [illegible] ഗീവൻ...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			പുരയിടം	കിഴക്കണയായ
	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible] പുതൂർ മുത്തിരിക്കൽ വിശ്വാസം [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		പുരയിടം	വടക്കണയായ [illegible]
	[illegible]									
	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible] ചിന്നരാമൻ നാടാർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			പുരയിടം	ടി
	[illegible]									
	[illegible]									
	[illegible]									
	[illegible]									
	[illegible]								നിലം	[illegible] ടക്കണയായ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			പുരയിടം	കിഴക്കണയായ
[illegible]	[illegible]	മംഗ്ലാവടിയിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			ടി	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]			ടി	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible] പുതൂർ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			പുരയിടം	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	1382/	327		നിലം	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]							പുരയിടം	ടി
		[illegible]							ടി	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		നിലം	വടക്കണയായ കിഴക്കുള
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		പുരയിടം	വടക്കണയായ
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		നിലം	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				ടി	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]								

പട്ടിക—(തുടർച്ച.)

ക്രമ നമ്പർ	പട്ടയ നമ്പർ	കുടിയാന്റെ പേര്	കരം രൂ.	കരം ച.	കരം കാ.	ഭൂമിവസ്തുവിന്റെ സർവേ നമ്പർ	സർവേ ഉപനമ്പർ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ഭൂമിവസ്തുവിന്റെ വിവരം
[illegible]	[illegible]	രാമൻപുത്തൻ മൈക്കേൽ നാടാർ മിഖായേൽ നാടാർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	വടക്കണയാ
[illegible]	[illegible]	മീനാക്ഷിയായി അമ്മാളിയമ്മ ഈട്ടാച്ചി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	കീഴരാമൻ പുത്തൻ പുരയിൽ ഇലക്കിയമ്മ ദേവകി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	പുതുവൽ അമ്പലത്തും വീട്ടിയാറ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	നിലം	കിഴക്കുവശം മുൻവശം തിൽ പിറ ഉരസൻ റോഡ് തോട്ടു കോണവശം
[illegible]	[illegible]	തിരുവിള കുട്ടത്തി രാമസ്വാമിയുടെ മകൻ രാമൻപുത്തൻ ശങ്കരനാരായണൻ നാടാച്ചി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	പുരയിടം	വടക്കണയാകിഴക്കുവ
[illegible]	[illegible]	വലിയവീട്ടിൽ ഉരുൾ ശിവകാമിപ്പിള്ള മകൾ വള്ളിയമ്മ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	പുരയിടം തിരുത്തു	കിഴക്കണയാ
[illegible]	[illegible]	രാമൻപുത്തൻവേലു നാടാർ ശ്രീധരനാടാർ	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]			[illegible]	പുരയിടം	തെക്കണയാതെക്കുവ
[illegible]	[illegible]	കീഴക്കണ്ണം പെരുമാൾ കുട്ടിക്കണ്ണനാടാർ പേരാൾ പാർവതിനാടാച്ചി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	ടി പെരുമാൾ നാടാർ മഹാലിംഗം നാടാർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	തെക്കണയാ
[illegible]	[illegible]	നാഗർകോവിൽ ചിന്നക്കണ്ണു ആശാരി പരമശിവം ആശാരി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	നിലം	വടക്കണയാ
[illegible]	[illegible]	കെ. ഉൾ ചെട്ടിയ ജാതിയിൽ പേച്ചിയമ്മാൾ കൂടലഴകു	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	ടി
[illegible]	[illegible]	തോപ്പുവീട്ടിൽ രാമസ്വാമി ചെട്ടിയാർ ചൊരിമുത്തു ചെട്ടിയാർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	നിലം	തെക്കണയാ
[illegible]	[illegible]	നാഗർകോവിൽ അരുളപ്പൻ ആഖിസ അന്ന ചാക്കോ ആർ ഡാനിയൽ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	
[illegible]	[illegible]	രാമൻ പുത്തൻ സഹായം ഫ്രാൻസിസ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	ടി	
[illegible]	[illegible]	ചാന്നാൻ ചെട്ടിവിള പാർവതി നാടാച്ചി പൊന്നമ്മനാടാച്ചി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	നിലം	വടക്കണയാ
[illegible]	[illegible]	വടശ്ശേരിയിൽ ജ്ഞാനമുത്തു അമ്മാളു മകൾ അരുളമ്മാൾ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	ടി	ടി

കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൩൭—ലെ ൧൫൦-ആക്ട് നമ്പ്ര
വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

തേവലക്കരപകുതിയിൽ കരക്കാട്ടിൽ വടക്കതിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കീഴ്പ്പെട്ടവരായ പുള്ളികളുടെ സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്തു പേർവഴിക്കാരുടെ ലേലപ്പരസ്യം വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിനെ ൧൧൧൭-മാണ്ടു കർക്കടകമാസം ൨൮-ാം തീയതി ൧൧ മണിക്കുശേഷം കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളികേൾക്കാമെന്നുള്ളതും ഇട്ടതൽ മാത്രം വിളിച്ചുകൊള്ളുന്ന ആളുടെ പേരിൽ ലേലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ലേലമുതകയിൽ ൧൫ ശതമാനം ഉടനെ ഡെപ്പോസിറ്റായി കെട്ടുകയും ബാക്കി സംഖ്യ ൩൦ ദിവസത്തിനകവും കെട്ടേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം വസ്തുവിനെ പുനർലേലം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും അതിൽ വരുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും ഈടാക്കുന്നതും ലാഭമുണ്ടായാൽ അയാൾക്കു അവകാശം പറയാൻ പാടില്ലാത്തതും കൂടാതെ ഡെപ്പോസിറ്റുതുക നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആകുന്നു. ലേലം കഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരൻ പണം കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽനിന്നു കെട്ടേണ്ടതും ലേലക്കാരന് പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൧൧൧൬—മാണ്ടു മിഥുനമാസം ൨൬-ാം-.　　　　കെ. ശങ്കരകൃഷ്ണപിള്ള,
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　തഹശീൽദാർ.

വസ്തുവിവരം.

(൧) തേവലക്കരപകുതിയിൽ ൮൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ൩ രൂപ ൫ ചക്രം ൩ കാശു തീർവയുള്ള അരിനല്ലൂർമുറിയിൽ കളിയിലിൽവീട്ടിൽ നാരായണൻ കേശവന്റെവക ടി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ൩൧൪൩-ാം നമ്പർ ഏക്കറിൽ ൧൭ സെന്റു നിലം.

(൨) ടി പകുതിയിൽ ൭൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ൧ രൂപ ൧൭ ചക്രം ൭ കാശു തീർവയുള്ള അരിനല്ലൂർമുറിയിൽ കളിയിലിൽവീട്ടിൽ നാരായണൻ കേശവന്റെവക സർവ്വേ ൩൧൪൪-ാം നമ്പരിൽ ൨൦ സെന്റു പുരയിടം.

(൩) ടി പകുതിയിൽ ൧൨൧-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ൭ രൂപ ൪ ചക്രം ൩ കാശു തീർവയുള്ള കൊല്ലംതാലൂക്കിൽ പെരിനാട്ടുപകുതിയിൽ ചിറ്റുമലചേരിയിൽ കല്ലുവിൽവീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള നീലകണ്ഠപിള്ളയുടെവക സർവ്വേ ൭൩൯-ാംനമ്പർ ഏക്കറിൽ ൭ സെന്റു നിലം.

(൪) ടി പകുതിയിൽ ൨൦൭—ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ൭ രൂപ ൩ ചക്രം ൧ കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ തെക്കേ കണ്ണൻപരമേശ്വരന്റെവക സർവ്വേ ൩൯൩൩/ ൨൦ സെന്റു പുരയിടം.

(൫) ടി പകുതിയിൽ ൩൨൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ൩൧ രൂപ ൧ ചക്രം ൯ കാശു തീർവയുള്ള പടിഞ്ഞാറെകല്ലടപകുതിയിൽ കോതപുരംമുറിയിൽ തെക്കേമഠത്തിൽവീട്ടിൽ കണക്ക നാരായണൻ മാധവന്റെവക സർവ്വേ ൩൧൮൪-ാംനമ്പരിൽ ൨൦ സെന്റു പുരയിടം.

(൬) ടി പകുതിയിൽ ൭൭൮-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ൧൨ രൂപ ൨൭ ചക്രം ൧൯ കാശു തീർവയുള്ള പടിഞ്ഞാറെകല്ലടപകുതിയിൽ കോതപുരംമുറിയിൽ പുത്തൻപുരയിൽവീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞുപിള്ള രാമൻപിള്ളയുടെവക സർവ്വേ ൩൧൨൨ ഏക്കറിൽ ൭൦ സെന്റു പുരയിടം.

(൭) ടി പകുതിയിൽ ൧൪൪൧-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ൪ രൂപ ൩ ചക്രം ൨ കാശു തീർവയുള്ള പാവുമ്പമുറിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് അബ്ദുർഹ്മാന്റെവക സർവ്വേ ൪൭൪൩-ാംനമ്പർ ൫ സെന്റു പുരയിടം.

(൮) ടി പകുതിയിൽ ൧൩൫൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ൩ രൂപ ൨൩ ചക്രം ൪ കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിള വടക്കേക്കരമുറിയിൽ കാഞ്ഞിരത്തിൽവീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ നാരായണന്റെവക സർവ്വേ ൭൩൫൭-ാംനമ്പർ ൪ സെന്റു നിലം.

(൯) ടി പകുതിയിൽ ൧൭൯൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ൩ രൂപ ൧൮ ചക്രം ൧൨ കാശു തീർവയുള്ള അരിനല്ലൂർമുറിയിൽ കളിയിലിൽവീട്ടിൽ നാരായണൻ കേശവന്റെവക സർവ്വേ ൩൧൨൯-ാംനമ്പരിൽ ൨൦ സെന്റു പുരയിടം.

(൧൦) ടി പകുതിയിൽ ൧൭൯൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ൨ രൂപ ൨൪ ചക്രം ൨ കാശു തീർവയുള്ള കോതപുരംമുറിയിൽ മണ്ണൂർവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ ശങ്കരന്റെവക സർവ്വേ ൩൦൯൭ ഏക്കറിൽ ൯൩ സെന്റു നിലം.

(൧൧) ടി പകുതിയിൽ ൨൨൦൯-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ൪ രൂപ ൧൨ ചക്രം ൭ കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ തുണ്ടിൽവീട്ടിൽ ചിന്നക്കല്യാണിയുടെവക സർവ്വേ ൭൬൫൭ ഏക്കറിൽ ൧൦ സെന്റു പുരയിടം.

(൧൨) ടി പകുതിയിൽ ൨൨൩൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ൨ രൂപ ൨൩ ചക്രം ൧൯ കാശു തീർവയുള്ള പടിഞ്ഞാറെകല്ലടപകുതിയിൽ കോതപുരംമുറിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ കേശവന്റെവക സർവ്വേ ൩൧൭൯/൭-ാം ഏക്കർ ൨൫ സെന്റ് നിലം.

(൧൩) ടി പകുതിയിൽ ൨൦൪൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ൧൨ രൂപ ൧൭ ചക്രം ൭ കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ കണ്ണങ്കരവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള ഗോപാലപിള്ളയുടെവക സർവ്വേ ൭൬൬൩-ാംനമ്പർ ൧൫ സെന്റു പുരയിടം.

(൧൪) ടി പകുതിയിൽ ൩൪൨൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ൭ രൂപ ൧൭ ചക്രം ൨ കാശു തീർവയുള്ള അരിനല്ലൂർമുറിയിൽ മണ്ണൂർവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദപിള്ള ശങ്കരൻപിള്ളയുടെവക സർവ്വേ ൩൨൧൮/൩-ാം ഏക്കർ ൧൯ സെന്റു പുരയിടം.

(൧൫) ടി പകുതിയിൽ ൪൪൩൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ൩ രൂപ ൭ ചക്രം ൭ കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ പെരുമ്പാക്കത്തിൽ ചിന്നമ്മാക്കിയുടെവക സർവ്വേ ൭൬൭൬/൩-ാം ഏക്കർ ൧൨ സെന്റു പുരയിടം.

(൧൭) ടി പകുതിയിൽ ൬൦൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൨ ആറു ൧൧ കാണു തീരുവുള്ള കോയിവിള വടക്കേക്കരമുറിയിൽ കണ്ടാം തെക്കേക്കരവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ളയുടെവക സർവെ ൩൮൫-ാംനമ്പർ ൧൬ സെന്റു പുരയിടം.

(൧൮) ടി പകുതിയിൽ ൬൦൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൫ രൂപ ൧൧ ചക്രം ൩ കാശു തീരുവുള്ള കോയിവിള വടക്കേക്കരമുറിയിൽ കണ്ടാം തെക്കേക്കരവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ളയുടെവക സർവെ ൩൮൫-ാംനമ്പരിൽ ൨൦ സെന്റു പുരയിടം.

(൧൯) ടി പകുതിയിൽ ൭൧൩൦-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൭ രൂപ ൧൩ ചക്രം ൨ കാശു തീരുവുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ കണ്ണങ്കരവീട്ടിൽ പാർവതിപിള്ള കാർത്ത്യായനിപിള്ളയുടെവക സർവെ ൫൭൬-ാംനമ്പർ ൧൩ സെന്റു പുരയിടം.

(൧൦) ടി പകുതിയിൽ ൭൧൫൧-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൧൭ രൂപ ൬ ചക്രം ൧൨ കാശു തീരുവുള്ള പടിഞ്ഞാറേക്കരമുറിയിൽ ഇടക്കൂട്ടംവീട്ടിൽ കണക്ക പത്മനാഭപിള്ള ജനാർദ്ദനൻപിള്ളയുടെവക സർവെ ൨൧൮൬-ാംനമ്പർ ൨൦ സെന്റും ൨൧൭൭-ാംനമ്പർ ൫൦ സെന്റും നിലങ്ങളും.

(൨൦) ടി പകുതിയിൽ ൩൩൫൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൭ രൂപ ൧൨ ചക്രം ൧൨ കാശു തീരുവുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ നെടിയേഴത്തുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു നാണിയുടെവക സർവെ ൫൭൩൮-ാംനമ്പരിൽ ൧൨ സെന്റു പുരയിടം.

(൨൧) ടി പകുതിയിൽ ൩൮൦൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൨ രൂപ ൮ ചക്രം ൧൦ കാശു തീരുവുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ നെടിയേഴത്തുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു നാണിയുടെവക സർവെ ൫൭൩൩-ാംനമ്പരിൽ ൧൧ സെന്റു പുരയിടം.

(൨൨) തേവലക്കരപകുതിയിൽ ൩൫൭൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൯ രൂപ ൮ ചക്രം ൧൪ കാശു തീരുവുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ എളിക്കകത്തുവീട്ടിൽ വേലായുധൻ കേശവന്റെവക സർവെ ൫൭൫൧-ാംനമ്പർ ൧൪ സെന്റു പുരയിടം.

(൨൩) ടി പകുതിയിൽ ൭൧൨൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൯ രൂപ ൨ ചക്രം ൧൧ കാശു തീരുവുള്ള പാലയ്ക്കൽമുറിയിൽ പെരുവിളയിൽവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു വേലുകിയുടെവക സർവെ ൯൨൬൫-ാംനമ്പരിൽ ൧൦ സെന്റു പുരയിടം.

(൨൪) ടി പകുതിയിൽ ൭൧൩൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൨൪ രൂപ ൧൩ ചക്രം ൧൩ കാശു തീരുവുള്ള ടി മുറിയിൽ ഇടയിലേക്കാട്ടുവീട്ടിൽ നാരായണൻ മാധവന്റെവക സർവെ ൯൩൬൯-ാംനമ്പരിൽ ൨൪ സെന്റു പുരയിടം.

(൨൫) ടി പകുതിയിൽ ൭൭൩൦-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൫ രൂപ ൧൦ ചക്രം ൧൪ കാശു തീരുവുള്ള കിഴക്കേക്കരമുറിയിൽ ചേരിയിൽ വീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള കേശവപ്പിള്ളയുടെവക സർവെ ൨൯൬൪-ാംനമ്പർ ൧൪ സെന്റു പുരയിടം.

(൨൬) ടി പകുതിയിൽ ൫൯൪൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൧൭ രൂപ ൧൩ ചക്രം ൩ കാശു തീരുവുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ ചെപ്പള്ളിക്കായാവീട്ടിൽ അപ്പി പാർവ്വതിയുടെവക സർവെ ൫൩൩൯-ാംനമ്പർ ൧൨ സെന്റു നിലം.

(൨൭) ടി പകുതിയിൽ ൫൭൭൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൯ രൂപ ൨൧ ചക്രം ൯ കാശു തീരുവുള്ള തെക്കൻ മൈനാഗപ്പള്ളി മുറിയിൽ വെളക്കോട്ടിൽ വീട്ടിൽ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള സദാനന്ദൻപിള്ളയുടെവക സർവെ ൩൩൪൧-ാംനമ്പർ ൩ സെന്റുനിലവും ൩൩൭൭-ാംനമ്പരിൽ ൧൧ സെന്റു പുരയിടവും.

(൨൮) ടി പകുതിയിൽ ൬൨൬൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൩ രൂപ ൩ ചക്രം ൪ കാശു തീരുവുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ ചമ്പോലിൽവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള മാധവൻപിള്ളയുടെവക സർവെ ൫൭൪൯-ാംനമ്പരിൽ ൧൪ സെന്റു പുരയിടം.

(൨൯) ടി പകുതിയിൽ ൬൩൯൧-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൨൪ രൂപ ൭ ചക്രം ൧൪ കാശു തീരുവുള്ള പന്മനപകുതിയിൽ മനയിൽ മുറിയിൽ കമ്പളത്തുവീട്ടിൽ ഉമ്മിണിയമ്മ ജാനകിയമ്മയുടെ വക സർവെ ൭൧൪൧/൩-ാംനമ്പർ ൩൩ സെന്റുപുരയിടവും ൩൮൪൧-ാംനമ്പർ ൨൪ സെന്റുപുരയിടവും ൩൩൨൨-ാംനമ്പർ ൧൦ സെന്റുനിലവും ൭൩൪൭-ാംനമ്പർ ൯ സെന്റുനിലവും.

(൩൦) ടി പകുതിയിൽ ൬൩൪൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൬ രൂപ ൧൯ ചക്രം ൧൧ കാശു തീരുവുള്ള തെക്കൻ മൈനാഗപ്പള്ളി ഇടവനശേരിമുറിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ കല്യാണിയമ്മയുടെവക സർവെ ൩൧൧൦-ാംനമ്പർ ൧൨ സെന്റു പുരയിടം.

(൩൧) ടി പകുതിയിൽ ൭൨൯൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൫ രൂപ ൨ ചക്രം ൧൨ കാശു തീരുവുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ മണ്ണുകടയ്ക്കൽ നാരായണൻ ശങ്കരന്റെവക സർവെ ൫൮൫൦-ാംനമ്പർ ബി ഫയൽ ൩൩ സെന്റു പുരയിടം.

(൩൩) ടി പകുതിയിൽ ൩൧൨൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൩ രൂപ ൩ ചക്രം ൧൨ കാശു തീരുവുള്ള പുത്തൻ തുരുത്തുമുറിയിൽ കെട്ടുപുരപുരയിടത്തിൽ കൊച്ചുകുട്ടി അഹമ്മദിന്റെവക സർവെ ൫൨൨൬-ൽ ൩൬ സെന്റും ൫൩൭൦ എ ഫയലിൽ ൧൬ സെന്റു പുരയിടങ്ങളും.

(൩൩) ടി പകുതിയിൽ ൩൩൫൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൩ രൂപ ൫ ചക്രം ൩ കാശു തീരുവുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ തുണ്ടിൽവീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞു നാരായണന്റെവക സർവെ ൫൩൩൭ എ ഫയൽ ൧൧ സെന്റുപുരയിടം.

(൩൪) ടി പകുതിയിൽ ൨൩൭൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി ൪ രൂപ ൧൬ ചക്രം ൬ കാശു തീരുവുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ ഇലവുംമൂട്ടിൽ തൊണ്ടൻ നീലകണ്ഠന്റെവക സർവെ ൫൫൧൩/൩-ാംനമ്പർ ൫ സെന്റു പുരയിടം.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള പ[illegible]മുറിയിൽ [illegible] കുളിയറ്റുവീട്ടിൽ [illegible] പിള്ള [illegible] വക സർവെ [illegible] സെൻറിലും.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ കളീലിൽവീട്ടിൽ ഉണിക്കാളി [illegible] വക സർവെ [illegible] സെൻറ പുരയിടം.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ നാരായണി കല്യാണി [illegible] വക സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെൻറ പുരയിടം.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ [illegible] വക സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെൻറ പുരയിടം.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ [illegible] വടക്കേവീട്ടിൽ [illegible] വക സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെൻറ പുരയിടം.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള [illegible] മുറിയിൽ [illegible] പുരയിടത്തിൽ [illegible] വീവി [illegible] വക സർവെ [illegible] സെൻറ പുരയിടം.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടിയും [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിള വടക്കേക്കരമുറിയിൽ [illegible] വടക്കേവീട്ടിൽ [illegible] വക സർവെ [illegible] സെൻറ പുരയിടം.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിള വടക്കേക്കരമുറിയിൽ [illegible] വക സർവെ [illegible] സെൻറ പുരയിടം.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള കൊല്ലം [illegible] പകുതിയിൽ [illegible] വക സർവെ [illegible] സെൻറ പുരയിടം.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിള വടക്കേക്കരമുറിയിൽ [illegible] വക സർവെ [illegible] സെൻറും [illegible] സെൻറും പുരയിടങ്ങൾ.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ പുരവീട്ടിൽ [illegible] വക സർവെ [illegible] സെൻറ പുരയിടം.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിള വടക്കേക്കരമുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ [illegible] വക സർവെ [illegible] സെൻറ പുരയിടം.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ [illegible] കിഴക്കതിൽ [illegible] വക സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെൻറ പുരയിടം.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ ചെപ്പള്ളിക്കാലവീട്ടിൽ [illegible] വക സർവെ [illegible] സെൻറ പുരയിടം.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ ചെപ്പള്ളിക്കാലവീട്ടിൽ [illegible] വക സർവെ [illegible] സെൻറ പുരയിടം.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിള വടക്കേക്കര മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] വക സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെൻറ പുരയിടം.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിള വടക്കേക്കര മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] വക സർവെ [illegible] സെൻറ പുരയിടം.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിള വടക്കേക്കരമുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] വക സർവെ [illegible] സെൻറ പുരയിടം.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിള മുറിയിൽ വടക്കേ [illegible] വക സർവെ [illegible] സെൻറ പുരയിടം.

([illegible]) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുമ്പടി [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ള [illegible] പകുതിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വക സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെൻറ [illegible] പുരയിടം.

(൬൫) ടി പകുതിയിൽ ൭൩൭-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൩ രൂപ ൯ ചക്രം ൧൧ കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ തെക്കേമാടത്തിൽ തറവാട്ടിൽ കറവൻ രാമൻ അയ്യപ്പന്റെവക സർവെ ൯൯൨-ാം നമ്പർ ൨൧ സെന്റ പുരയിടം.

(൬൬) ടി പകുതിയിൽ ൪൪൧-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൩ രൂപ ൨ ൬ ചക്രം ൧൨ കാശു തീർവയുള്ള തൃക്കടവൂർ പകുതിയിൽ അഷ്ടമുടി ചേരിയിൽ വടക്കേവീട്ടിൽ ചക്കിയാണിഅമ്മ കുട്ടിഅമ്മയുടെവക സർവെ ൩൭൧൧-ാം നമ്പരിൽ ൧൬ സെന്റ പുരയിടം.

(൬൭) ടി പകുതിയിൽ ൧൩൭൨-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൪ രൂപ ൭ ചക്രം ൭ കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിള വടക്കേക്കരമുറിയിൽ മെയ്ക്കുളം വേഴത്തുവടക്ക അബ്ദുൾറഹുമാന്റെവക സർവെ ൩൩൩൦ ബാക്കി ൦൦൦-ൽ ൧൬ സെന്റ പുരയിടം.

(൬൮) ടി പകുതിയിൽ ൭൩൬൯-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൩ രൂപ ൪ കാശു തീർവയുള്ള പടിഞ്ഞാറേക്കല്ലട പകുതിയിൽ കണ്ണത്താർകുന്നംമുറിയിൽ തെക്കുംപുറത്തു വീട്ടിൽ കണക്ക മായൻപിള്ള മാതൻപിള്ളയുടെവക സർവെ ൩൧൨൧-ാം നമ്പർ ൧൨ സെന്റ പുരയിടം.

(൬൯) ടി പകുതിയിൽ ൩൭൩൬-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൭ രൂപ ൪ ൪ ചക്രം ൨ കാശു തീർവയുള്ള അരിനല്ലൂർമുറിയിൽ കളീയിൽ ശങ്കരൻ വേലായുധന്റെവകസർവെ ൩൧൭൧-ാം നമ്പർ ൧൨ സെന്റ പുരയിടം.

(൭൦) ടി പകുതിയിൽ ൩൩൬൦-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൧൦ രൂപ ൧൪ ചക്രം ൧൧ കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ കോയിവിളയിൽവീട്ടിൽ കുഞ്ഞാളി കുഞ്ഞിക്കുട്ടിയുടെവക സർവെ ൧൨൭൪൪-ാം നമ്പർ ൧൫ സെന്റ പുരയിടം.

(൭൧) ടി പകുതിയിൽ ൭൧൯൪-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൭ രൂപ ൧൫ ചക്രം ൨ കാശു തീർവയുള്ള മുള്ളിക്കാല മുറിയിൽ ചെട്ടിച്ചേരിൽ വീട്ടിൽ നാരായണിഅമ്മ നാരായണിഅമ്മയുടെവക സർവെ ൨൯൬൬ ബി ൪-ാം ഡിവിഷൻ ൧൬ സെന്റ പുരയിടം.

(൭൨) ടി പകുതിയിൽ ൬൩൩൩-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൭ രൂപ ൧൨ ചക്രം ൩ കാശു തീർവയുള്ള പുത്തൻ തങ്കത്തെരുമുറിയിൽ പെരുമേൽ കൈതപ്പുവീട്ടിൽ ചിരുതപ്പിള്ള ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള ഗൗരിപിള്ളയുടെവക സർവെ ൯൩൧൪-ാം നമ്പരിൽ ൧൯ സെന്റ പുരയിടം.

(൭൩) ടി പകുതിയിൽ ൬൭-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൭ രൂപ ൨ ചക്രം ൧൫ കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിളമുറിയിൽ ഒറ്റത്തിലെവീട്ടിൽ നങ്ങേലി ചാണ്ടിയുടെവക സർവെ ൭൨൬൫ എ/൨-ാം ഡിവിഷൻ ൧൦ സെന്റിലും ൩൩൪൩/൧-ാം ഡിവിഷൻ ൧൬ സെന്റ പുരയിടവും.

(൭൪) ടി പകുതിയിൽ ൧൩൬൯-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൪ രൂപ ൯ ചക്രം ൧൦ കാശു തീർവയുള്ള പുത്തൻതങ്കത്തെരുമുറിയിൽ കയ്യിൽ കിഴക്കതിൽ മാധവൻ കുഞ്ഞന്റെവക സർവെ ൯൯൧൯-ാം നമ്പർ ൧൦ സെന്റ പുരയിടം.

(൭൫) ടി പകുതിയിൽ ൯൩൪൨-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൧൬ രൂപ ൧൨ ചക്രം ൩ കാശു തീർവയുള്ള ചവറകുന്നുപുരം മുറിയിൽ പെരിപ്പള്ളിൽവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ പാർവതിഅമ്മയുടെവക സർവെ ൭൦-ാം നമ്പരിൽ ൨൧ സെന്റിലും.

(൭൬) ടി പകുതിയിൽ ൧൩൨൧-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൭ രൂപ ൭ ചക്രം തീർവയുള്ള ചവറക്കൽ മുറിയിൽ പടിഞ്ഞാറ്റതിൽ കുമാരി രാമൻ അയ്യപ്പന്റെവക സർവെ ൬൯൨൭-ാം നമ്പർ ൨൦ സെന്റ പുരയിടം.

(൭൭) ടി പകുതിയിൽ ൧൨൩൪-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൬ രൂപ ൧൧ ചക്രം ൯ കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിള വടക്കേക്കരമുറിയിൽ ചെറിയചെമ്പുകോട്ട പുരയിടത്തിൽ അലിക്കുഞ്ഞു മുഹമ്മദുകുഞ്ഞിന്റെവക സർവെ ൩൩൪൬ എ ഡിവിഷനിൽ ൧൦ സെന്റ പുരയിടം.

(൭൮) ടി പകുതിയിൽ ൧൯൧-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൧൨ രൂപ ൨ ൬ ചക്രം ൯ കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിള മുറിയിൽ കോയിവിളയിൽവീട്ടിൽ രാമൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞിന്റെവക സർവെ ൭൪൧൧/൧-ാം ഡിവിഷൻ ൯ സെന്റിലും ൯൭൪൪-ാം നമ്പർ ൧-ാം ഡിവിഷനിൽ ൨൦ സെന്റ പുരയിടവും.

(൭൯) ടി പകുതിയിൽ ൧൦൯൭-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൭ രൂപ ൧൨ ചക്രം ൧൨ കാശു തീർവയുള്ള ചവറക്കൽമുറിയിൽ കരിമ്പായവയൽവീട്ടിൽ അബ്ദുൾറഹുമാൻ അലിക്കുഞ്ഞിന്റെവക സർവെ ൭൯൪൪-ാം നമ്പർ ൨-ാം ഡിവിഷനിൽ കിഴക്കേ ൧൩ സെന്റ പുരയിടം.

(൮൦) ടി പകുതിയിൽ ൯൧൩൩-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൭ രൂപ ൩ കാശു തീർവയുള്ള ചവറക്കൽമുറിയിൽ കാഞ്ഞിരംവേലിക്കകത്തിന്റെ തെക്കതിൽ നാരായണി കുഞ്ഞുകുട്ടിയുടെവക സർവെ ൩൦൯൭/൧-ാം നമ്പരിൽ ൧൨ സെന്റ പുരയിടം.

(൮൧) ടി പകുതിയിൽ ൯൨൩൩-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൩ രൂപ ൧ ൭ ചക്രം ൨ കാശു തീർവയുള്ള പുത്തൻ തങ്കത്തെരുമുറിയിൽ പുളിമൂട്ടിൽവീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനി കുഞ്ഞിപ്പിള്ള അമ്മയുടെവക സർവെ ൯൦൦൧/൨-ാം നമ്പരിൽ ൧൦ സെന്റ പുരയിടം.

(൮൨) ടി പകുതിയിൽ ൯൩൨൨-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൩ രൂപ ൧൦ ചക്രം ൧൪ കാശു തീർവയുള്ള ചവറക്കൽ മുറിയിൽ കൊച്ചുതെക്കതിൽ പുരയിടത്തിൽ അയിഷ ഉമ്മ നാച്ചുമ്മായുടെവക സർവെ ൩൯൦൯/൨-ാം ഡിവിഷനിൽ കിഴക്കേ ൧൦ സെന്റ പുരയിടം.

(൮൩) ടി പകുതിയിൽ ൭൩൪൪-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരനുസരിച്ച് ൪ രൂപ ൨ ചക്രം ൩ കാശു തീർവയുള്ള കോയിവിള വടക്കേക്കരമുറിയിൽ ആറാട്ടു കിഴക്കേവയൽ പുരയിടത്തിൽ പരീത് കുഞ്ഞിയുടെവക സർവെ ൩൯൩൧/൪-ാം നമ്പരിൽ ൭ സെന്റും ൭൦ എ൩/൨൭/൭-ാം നമ്പരിൽ ൩ സെന്റും പുരയിടം.

തിരുവല്ലാ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൮൯—ാമത് ൧൦൯൭—ാമാണ്ടിലേയും ൧൧൦൯—ാമാണ്ടിലേയും ൧൧൧൦—ാമാണ്ടിലേയും ജപ്തി ചെയ്യപ്പെട്ട
൧൧൧൬—ാമാണ്ടത്തേക്ക് ലേലംവകപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നത്.

അന്തർഭാഗത്തിൽ ൧൧൧൬—ാമാണ്ട് കരംകുടിശ്ശിക വകയിൽ ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള മേൽപടി താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്ത പക്കൽവശ്യക്കാരുടെ വിശേഷിച്ചുണ്ടാകുന്നതിനാൽ ലേലത്തിൽ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളിക്കാവുന്നതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ ൧൦൦-ന് ൧൫ വീതമുള്ള തുക ഡിപ്പോസിറ്റായി ഉടനെയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആ വസ്തു പുനർലേലം ചെയ്യുന്നതും അതിനുവരുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും കരംകുടിശ്ശിക ആക്റ്റിൻപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആവശ്യമായ സമയത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ അതിനു അയാൾക്ക് അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. കൂടാതെ ഡിപ്പോസിറ്റുവച്ചിരുന്നാൽ ആയതു ഇളന്നുപോകുന്നതും ആകുന്നു. ലേലംകഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികയുടെ പണം ഒടുക്കമെന്നേയായിരുന്നാൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും വേറെ സ്ഥലത്തു ഒടുക്കുന്നതു സാധുവല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൧൧൧൬ മിഥുനം ൨൪-ാം, ൧൧൧൬ കർക്കടകമാസം ൩൦-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്കുശേഷം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ വച്ചു ലേലം,

വി. കെ. ജോസഫ്,
തഹശീൽദാർ.

വസ്തുവിവരം.

ക്രമനമ്പർ	പേരിൽപതിവുകാരന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും	പകുതി	മുറി	നിലവും പുരയിടവും	സർവെ നമ്പർ	സർവെ ചറ്റർ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	വിടുന്ന: ഭാഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം	വിടുന്ന: വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിടുന്ന: വിസ്തീർണ്ണം സെ.	ഈടാക്കേണ്ടതുക രൂ.	ച.	കാ.
൧	൧൦ ഇടശ്ശേരിമലമുറിയിൽ പയ്യമ്പാലായിൽ നാരായണപിള്ള നാരായണപിള്ള		കടമ്പനാട്	പുരയിടം	൭൦൯	൩	പണ്ടാരവകപാട്ടം	൧	൯൮		...	൫൦	൩	൨൭	...
൨	൪൨ കിടങ്ങന്നൂർമുറിയിൽ ഏറമ്പളവീട്ടിൽ ചെറിയൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞു		ടി	നിലം	൯൯	൧	ഉദകഭാഗം ജന്മി കാട്ടുമേലായ്മ വക ആട്ടിപ്പേർ	൧	൪൯		...	൬൦	൩൩	൨൧	൯
				പുരയിടം	൧൧൦	൨൭	പണ്ടാരവകപാട്ടം	൧൦	൭൩		൨	...			
				ടി	൧൮൦	൧	ദേവസ്വംവക	൦	൭൩		...	൭൩			
				ടി	൯൪	൨൭	പണ്ടാരവകപാട്ടം	൨	൩൪		൨	൩൪			
				ടി	൯	൧	ടി	൧	൫൯		൧	൫൯			
				ടി	൧൭൯	൧	വഞ്ചിപ്പുവക തിരുവിതാം	൧	൧൫	സർക്കാർ	൧	൧൫			
				ടി	൨൭൩	൧	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	...	൩൨		...	൩൨			
൩	൪൭ ഇടയാറൻമുളമുറിയിൽ പള്ളിപറമ്പിൽ കുഞ്ഞൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞു		ഇടയാറൻമുള	ടി	൩൨൯	൧൨	ടി	൨	൨൧		൧	...	൭	൪	൧
				നിലം	൧൨൦	൧൦	ടി	...	൧൫		...	൧൫			
൪	൧൦൭ മേമുറിയിൽ കല്ലാലയിൽവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള നാരായണപിള്ള		ടി	പുരയിടം	൧൪൮	൩൪	ടി	...	൭൩		...	൭൩	൨൧	൨൪	൧൫
				ടി	൧൪൨	൩൫	ടി	൧൪	൭൭		൨	...			
				നിലം	൨൭൭	൪	ദേവസ്വംവക	...	൪൩		...	൪൧			
				ടി	൧൪൧	൧൯൪	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	...	൯		...	൫			

പട്ടിക.—(തുടർച്ച).

നമ്പർ	പേരും പതിവുകാരന്റെ പേരും തണ്ടപ്പേർ നമ്പരും.	പകുതി	മുറി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവെ നമ്പർ	സർവെ ഡിവിഷൻ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	ഉദ്ദേശ്യം	എടുക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	എടുക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നഷ്ടപരിഹാരം രൂ.	ച.	കാ.
൫	ന.വൃ൯ കോട്ടമുറിയിൽ പൊയ്കയിൽ കക്കാതിൽ നാരായണൻ കൃഷ്ണൻ		കോട്ട	നിലം	൯൧൨	ന ൦ ബി	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	...	൭ ൧/൪		...	൭ ൧/൪	ൻ	൨.ന്ധ	ൻ
				പുരയിടം	൨.൬൨	൨	ടി	൧	൧൨		...	൯ ൻ			
൬	ന.വൃ ൫ ടി മുറിയിൽ പൊയ്കയിൽവീട്ടിൽ നാരായണൻ ശങ്കരൻ മുതൽപേർ		ടി	ടി	ന.൯൨	൧	ടി	൧	ൻ		൧	ൻ	൨.ന	ന	ൻ
				നിലം	ന.ന.൯	൫	മാതമംഗലത്തു വക തേതം	...	ന്ധ൯		...	ന.൨			
				ടി	ന.ന.൬	൨ ഏ	ദേവസ്വവകകീഴ്വക തേതം	...	൫ ൫		...	൨ ൭ ൧/൪			
				പുരയിടം	ന.൦ ൯	൧	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	൨	...		൨	...			
൭	൯ ൨ ൧ ഇടയാറംമുളമുറിയിൽ മുട്ടത്തുവീട്ടിൽ ശങ്കരൻ നാരായണൻ		ഇടയാറംമുള	നിലം	൭ ൨	൧ ൯	ടി	...	ന.൬		...	ന.൬	൨	൧൨	൧ ൦
				ടി	൧൬ ൦	൧/ബി	പണ്ടാരവകഓറി	...	൭ ൫		...	൨ ൫			
൨	൯ ൯ ൨ കോട്ടമുറിയിൽ മേലേടത്തു നാരായണൻ ഗോവിന്ദൻ മുതൽപേർ	ആറന്മുള	കോട്ട	ടി	൨.ന്ധ൨	൧	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	൧	൧ ൦	സർക്കാരാവശ്യം	...	൫ ൦	൧ന	൨.൭	ന്ധ
				ടി	ന.ന.൬	൨/൧ഏ	ടി	...	൧൬		...	൧൬			
				ടി	ന്ധ൯	൭/ബി	ടി	...	ന.൨		...	ന.൨			
				പുരയിടം	൯ ൧ ൯	൨	ടി	..	൯ ന്ധ		...	൯ ന്ധ			
				ടി	൯ ൧ ൯	൧ ൧ എ/ ഇ വി	ടി	൧	ന.൬		൧	ന.൬			
					ഉടമ്പടി	വീതം									
ൻ	ന്ധ൨ന്ധ ഇടയാറംമുളമുറിയിൽ ചെമ്പോന്തറ നാരായണൻ ശങ്കരൻ	...	ഇടയാറംമുള	ടി	൨.ന.൨	൧ബി ൧/൪ ഡി	ടി	൨	൨		...	൫ ൦	ൻ	൧	൭
൧൦	ന്ധ ൫ ന. മുക്കേമുറിയിൽ പുലിപ്പുലായിൽ കോട്ടക്കകത്തു കൃഷ്ണൻ നീലകണ്ഠൻ	-	മുക്ക	നില	൧൨൭	൨ ൨/ ഡി	ടി	...	൧ ൧		...	൧ ൧	ന	൧ന്ധ	ന
൧൧	ന്ധൻ൨ വല്ലനമുറിയിൽ ചക്കരിമംനടത്തിൽ കുഞ്ഞുപെണ്ണു കൊച്ചിക്ക		വല്ലന	പുരയിടം	൨.൯൨	൦	ടി	൨	൧		൧	...	൭	൧൨	൧൨
൧൨	൧ ൦ ൨ ൭ കിടങ്ങന്നൂർമുറിയിൽ മയാലിതാഴത്തേടത്തു പേതമംമ്മ ചെറിയാൻ		കിടങ്ങന്നൂർ	ടി	൭ ൧	൧൨	ടി	...	൨ ൨		...	൨ ൨	൭	൧	൨

൧൩	൧൩൭൧. വല്ലനമുറിയിൽ പടിഞ്ഞാറെ പറമ്പിൽ ഉണ്ണികോരൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞു		വല്ലന	ഷ	൩൩൨	൧/ഏ	ഷ		൨	൮൭		൧	...	൮	൧൯
൧൮	൧൮൪൧ കോട്ടമുറിയിൽ കാരിക്കാത്തിൽ പുത്തൻപുരയിടം		കോട്ട	ഷ	൨൯൦	൧	ഷ		൨	൨൩		...	൦ ൦	൧	൧൧
൧൫	൧൮൫൧ വല്ലനമുറിയിൽ തെക്കേതിൽ, കണ്ടത്തിൽ തരകൻ		വല്ലന	ഷ ഷ നിലം ഷ	൨൯൦ ൨൬൩ ൩൫൭ ൪൩൯	൧ ൧൦ ൯/ബി 3/B2/9	ഷ പണ്ടാരവക ഒറ്റി പണ്ടാരപാട്ടം ഷ		൯ ൧	൩൯ ൨ ൬ ൩൧		൨	... ൦ ൦ ൫ ൩൧	൧൧	൧൨	൮
												ഉരട	ക്രവിക			
൧൬	൧൫൨൧ വല്ലനമുറിയിൽ കണ്ടംമത്തു പുരയിടത്തിൽ മഹമ്മദ് കണ്ടംമത്തു		വല്ലന	നിലം ഷ ഷ	൨൮൮ ൩൫൮ ൨൪൧	6/A 1/3 8/B 1/3 ൧/ബി	ഷ ട്രിപ്ലിക്കേറ്റ് ആയില്യം വക അ ദാനംഗലവക തേട്ടം		൦ ൦ ൦	൧൦ ൫൩ ൬		൦ ൦ ൦	൧൦ 17 2/3 ൬	൯	൧൦	൨
				ഷ	൩൫൮	൧൧	പണ്ടാരപാട്ടം		൦	൬൩		൦	൨			
൧൯	൧൬൪൨ പുത്തൻകാവു പകുതിയിൽ പുത്തൻകാവുമുറിയിൽ പുത്തൻപുരക്കൽ പീടികയിൽ വീട്ടിൽ ഗീവർഗീസ് മത്തായി		ആറാട്ടുപുഴ	നിലം	൮൯൨	൧	പെരുമ്പിള്ളിൽ വക അട്ടിപ്പേർ		൦	൬൫		൦	൬൫	൫	൧൫	൩
൧൨	൧൪൯൮ കിടങ്ങന്നൂർ മുറിയിൽ കാഞ്ഞിരത്തിനാൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള	അന്യായക്കാർ	കിടങ്ങന്നൂർ	പുരയിടം ഷ	൧൩൩ ൧൩൧	൫/൧൨ ൮	പണ്ടാരവക പാട്ടം ഷ	സർക്കാരിലേക്ക്	൧ ൧	൮ ൦ ൦		൦ ൦	൪൨ ൯൭	൯	൧൩	൨
൧൦	൨൨൯൮ കിടങ്ങന്നൂർ മുറിയിൽ പാലത്തിട്ടത്തിൽ കോരമ്പള്ളി കുഞ്ഞേലി		ഷ	ഷ	൨൯൧	൯ ൧൨	ഷ		൦	൦ ൦		൦	൦ ൦	൩	൨൯	൪
൨൦	൩൦൯൨ ഇടയാറന്മുള മുറിയിൽ ചിറക്കോട്ടുപുത്തൻ വീട്ടിൽ കേശവപിള്ള നാരായണപിള്ള		ഇടയാറന്മുള	നിലം	൨൧൩	൯	വഞ്ചിപ്പുഴ വക അട്ടിപ്പേർ		൦	൨൧		൦	൨൧	൩	൧൯	൧൧
൨൧	൩൩൮൩ കിടങ്ങന്നൂർ മുറിയിൽ ആശാരിപറമ്പിൽ കണ്ടൻകുട്ടി ശങ്കരൻ		കിടങ്ങന്നൂർ	ഷ	൧൦	൧൦	തിരുവാറന്മുള ദേവസ്വം പാട്ടം		൧൦	൨൮		൦	൨൮	൩	൨൨	൨
൨൨	൩൩൦൮ വല്ലനമുറിയിൽ വടക്കേടത്തിൽ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞിപെണ്ണ്		വല്ലന	പുരയിടം	൨൯൨	൧/സി	പണ്ടാരവക പാട്ടം		൦	൧൩൧൩൧		൦	൧൩൧൩൧	൩	൨൦	൩
൨൩	൩൪൬൩ ഇടയാറന്മുള മുറിയിൽ കൊച്ചത്തൊട്ടത്തിൽ കേശവൻപിള്ള		ഇടയാറന്മുള	നിലം ഷ	൧൨൨ ൧൨൨	൯/ഏ ൨	ഷ ഷ		൦ ൦	൨൬ ൧൦		൦ ൦	൧൩ ൧൦	൯ ൬	൨൨ ൨	൧൨ ൧൦
൨൪	൩൫൨൩ മുക്കമുറിയിൽ കണിയാൻകണ്ടത്തിൽ ചെറിയാൻ ചെറിയാൻ മത്തായി		ഇടശ്ശേരിമല	ഷ ഷ	൧൯ ൧൭൩	൬ ൧൧	വിരുത്തിപാട്ടം ഷ		൦ ൦	൧൨൩൧ ൧൮		൦ ൦	൧൨൩൧ ൧൮			
൨൫	൩൬൪൦ മുക്കമുറിയിൽ കല്ലുംകൂട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞൻ ഗോവിന്ദൻ		മുക്ക	നിലം ഷ	൧൬൪	൧	ഷ		൦	൨൬		൦	൨൬	൨	൨൦	൦

പട്ടിക (തുടർച്ച).

ക്രമ നമ്പർ	പേരിൽപതിവുകാരൻറെ പേരും മേൽവിലാസവും നമ്പരും	താലൂക്ക്	മുറി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവെ നമ്പർ	സർവെ ഡിവിഷൻ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	വിൽക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം	വിൽക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിൽക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം സെ.	ഇടയ്ക്കുള്ള കരം രൂ.	ച.	കാ.
൧൬	൩൮൪ കോട്ടമുറിയിൽ ചെമ്മാണിശേരിൽ ഹസ്സൻ കേശവൻ	ആലങ്ങാട്	കോട്ട	നിലം	൧൮൭	൯	ഓതരംതലക്കൂവക കൂട്ടം		൧൬	സർവ്വാവകാശം		൧൬	൨൦	൨൬	൩
				ടി	൧൮൭	൭	ടി		൨൪			൨൪			
				ടി	൧൮൨	൫ ൨/൧	വാണിപ്പൂവക തരിശ്പ്പൂർ		൫൮			൫൮			
൧൭	൪൧൦൯, ൫൦൨൫ കിടങ്ങന്നൂർമുറിയിൽ മുതതരികിഴക്കേതിൽ കോർത്ത മതായി		കിടങ്ങന്നൂർ	ടി	൫൮	൯	പണ്ടാരവക പാട്ടം		൨൩			൨൩	൨൪	൨൩	൦
				പുരയിടം	൬൨	൧	ടി	൨	൭൪			൪൭			
൧൪	൪൧൨൭ നീളാകംമുറിയിൽ ശാന്തിയിൽവീട്ടിൽ യോഹന്നാൻ പീലിപ്പോസ്		നീളാകം	നിലം	൧൬൩	൨	ടി		൩൦			൩൦	൪	൭	൪
				ടി	൧൪൧	൧	ടി		൧൯			൧൯			
൧൮	൪൬൩൦ വല്ലനമുറിയിൽ പൊക്കണ്ണിൽ കുറുമ്പ ഉണ്ണി		വല്ലന	പുരയിടം	൧൯൦/൨	൭	ടി	൧	൪		൨	൪	൭	൧൦	൭൨
൩൦	൪൭൦൨ വല്ലനമുറിയിൽ കാട്ടാമേത്തു പടിഞ്ഞാറേതിൽ മീരാണ്ണൻ കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്		ടി	നിലം	൧൯൦	൨/൬	ടി		൬			൬	൯	൮	൯
			ടി	ടി	൧൮൨	൨൭	ടി		൪			൪			
			ടി	ടി	൧൪൬	൯	ഓതരംതലക്കൂവക തരിശ്പ്പൂർ		൪			൪			
൩൨	൯൧൨൪ മാവേലിക്കരകുതിയിൽ ചെന്നിക്കരമുറിയിൽ മുക്കുംകുന്നിൽ നാരായണിയമ്മ കല്യാണിഅമ്മ		നീളാകം	പുരയിടം	൩൬൨	൨൮	പണ്ടാരവക പാട്ടം	൨	൧൯			൯൦	൪	൨൯	൧
				നിലം	൩൦൪	10B/12	ടി		൧൮			൧൮			
൧൧	൯൭൬ ഉാകമുറിയിൽ പുലിപ്പിലായിൽ കോട്ടയ്ക്കൽ കുഞ്ഞുപെണ്ണ് കുഞ്ഞുപെണ്ണ്		ഉാക	പുരയിടം	൧൭൮	൨൩	ടി	൪	...		൧	...	൬	൩൨	൯
൩൩	൬൩൭൭ ഇടയാറ്റുമുറിയിൽ ഞെട്ടമണ്ണിൽ തെക്കേതിൽ ആയ മുക്കിയിൽ വറീസ് സൂറിയാ		ഇടയാറന്മുള	ടി	൩൭൯	൨൨/൨൧	ടി	൨	൨൦			൯൦	൧	൮	൨൩
൩൪	൬൪൭൪ മുറിയിൽ കൊണ്ടുമുത്തു തെക്കേതിൽ മാണി കല്യാണി മുതൽപേർ		ടി	ടി	൩൨൦	൨൩	ടി	൨	൯൨			൯൦	൯	൨൮	൭
൩൭	൬൮൧൮ മല്ലപ്പള്ളികുതിയിൽ കോഴഞ്ചേരിമുറിയിൽ മടത്തിൽപറമ്പിൽ രാമൻ രാമൻ		ടി	ടി	൩൦൪	൨	വഞ്ചിപ്പൂവക ഒ	൩	൩൮		൨	൨൩	൯	൧൭	൨൩
			ടി	ടി	൩൦൭	൪	തരിശ്	൩	൬൭		൨	൯൦			
			ടി	ടി	൩൩൨	൨ ൨/൧	ടി		൩൧			൬			
൬൬	൩൨൩ കോട്ടമുറിയിൽ മേലേടത്തുവീട്ടിൽ നാരായണൻ ഗോവിന്ദൻ മുതൽപേർ		കോട്ട	ടി	൪൨൯	൮൭	പണ്ടാരവക പാട്ടം	൪	൪൪		൧	...	൨൪	൧	൨
				നിലം	൩൯൪	൬	ടി		൪			൪			
				ടി	൪൧൩	൮൭	ടി		൧൧			൧൧			

ന൭	൯ ൧൩ വല്ലനരീയിൽ പടിഞ്ഞാറേടത്തിട്ട നിലകണ്ഠൻ കേശവൻ	വല്ലന	പുരയിടം	൨൮൨	൧ഏ൧ ന	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം	22	൧൭		൨	...	൩	൭	൧൮
								൨൦			൨൦	൭	൧൭	ൻ
ന൮	൮൮ കോട്ടമുറിയിൽ അയ്യൂർ വീട്ടിൽ നീലകണ്ഠൻ കുഞ്ഞൻ	കോട്ട	നിലം	൮൧൨	൭	ശി	...	൨൭			൨൭			
				൮൧൧	൧൭	ശി		൨൭			൨ൻ	൭	൧൨	൧൭
ന൯	൧൮൭ കിടങ്ങന്നൂർ മുറിയിൽ കിഴക്കേടത്തു ഇട്ടിമാടത്തു വീട്ടിൽ നാരായണൻ കുഞ്ഞൻ	കിടങ്ങന്നൂർ	ശി	൭൮	൮	ശി	൧	൧൩						
൮൦	൮൧൭ മാവേലിക്കരമുറിയിൽ മാവേലിക്കരത്തു രാമൻ ശങ്കരൻ	മാവേലിക്കര	ശി	ന൦൮	൩	മാതൃകയിലുള്ളവക ഭാഗം	൧	൭	൧	൭		൭	...	൧
			ശി	൮൦ന	൭ ഏ	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	...	ന൭		൧൮ ൻ				
			ശി	൮൦ന	൭ബി	മാതൃകയിലുള്ളവക ഭാഗം	...	൧൮						
൮൧	൯൬൩ കോട്ടമുറിയിൽ ചൂരക്കുളത്തിൽ കോയിക്കൽ പരമേശ്വരൻ കുഞ്ഞൻ	കോട്ട	പുരയിടം	൮൧൭	൨	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം	൧	ന൮	൧	ന൮	൭	൨൭	൧൭
			ശി	ന൮൭	൭	ശി	൧	൭൭		൮൭				
൮൨	൧൨൭൧ മാകമുറിയിൽ പിരാക്കാട്ടുവീട്ടിൽ രാമൻ നാരായണൻ	മാക	ശി	൧൭൭	൩സി	വഞ്ചിപ്പുഴവക തിരുവില്ലം	...	൩൭		൮൭	൭	൭	൧൩
								൭൭		൮൭	ൻ	൭	൭
൮ന	൧൩൧ന ഇടശ്ശേരിമല മുറിയിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ മേച്ചേരി വീട്ടിൽ ശങ്കരിയമ്മ ഗൌരിയമ്മ മുതൽപേർ	ഇടശ്ശേരിമല	ശി	൮൩	ന൬ി	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം	...	ന൭		൨൭	൭	൭	൧൮
൮൮	൧൩൧൭ നീട്ടാകംമുറിയിൽ പേരങ്ങിയിൽ ഗോവിന്ദൻ കണ്ണൻ മുതൽപേർ	നീട്ടാകം	ശി	൨൫൭	൨ബി	ശി	...	൫൭		൨ൽ	൭	൭	൧൮
൮൯	൧൫൭൮ കിടങ്ങന്നൂർമുറിയിൽ മുരിങ്ങൂർ വീട്ടിൽ രാമൻ പിള്ള ഗോപാലപിള്ള	കിടങ്ങന്നൂർ	ശി	൧൧൮	൭	ശി	൨	൫൭	൧	...	൧൫	൭	൧൮
				൧൧൩	൮	ശി	൭	൧൭		൩൭			
										ഉരുപ്പടിവില			
൮൩	൨൮൧൩. ഇടയാറന്മുള മുറിയിൽ പടക്കേമുറപ്പിൽ കോശി മറിയാ	ഇടയാറന്മുള	ശി	൧൭൨	൩	വിരുത്തി പണ്ടാരപ്പാട്ടം	...	൭൩		൨൭	൩	൧ൻ	൨
				൧൭൨	൭	ശി							
				൧൯൨	൭	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം		൧൩		൧൭			
൮൭	൨ൻ൩ൻ ചെങ്ങന്നൂർ പകുതിയിൽ പുല്ലാംവേലിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ നാരായണൻ കുഞ്ഞൻ	ശി	ശി	൨൭൭	൭ഏ	ശി	ൻ	ൻ൭	൨	...	൧൭	൨൩	൧൭
൮൭	൮൧൭൨ നീട്ടാകം മുറിയിൽ താഴത്തെ തെക്കേമണ്ണിൽ വീട്ടിൽ പിച്ചായമ്മ കല്യാണി	നീട്ടാകം	നിലം	൨ൻ൭	൩ഏ	ശി	...	ൻ൭		ന൭	൧൭	൨൭	൭
൮ൻ	൮൧൨൪ ഇടശ്ശേരിമല മുറിയിൽ അയ്യംകോയിക്കൽ പുത്തൻ പുരയ്ക്കൽ കുട്ടിയമ്മ	ഇടശ്ശേരിമല	ശി	൩൩	൭	വിരുത്തി പണ്ടാരപ്പാട്ടം	...	൫൩		൭൩	൩	൧ൻ	ന
൯൦	൮൧൮൭ പുത്തൻ-ാവു പകുതിയിൽ കാരക്കാട്ടുമുറിയിൽ വെട്ടിക്കാലായിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞു ചിറയൻ മുതൽപേർ	കോട്ട	ശി	൨ൻ൩	ന	ശി		൭൩		ന൭	൧൭	൭	൧൨

പട്ടിക (തുടർച്ച).

ക്രമ നമ്പർ	ഭൂമിയിൽ പതിവുകാരന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും	പകുതി	മുറി	നിലമൊ പുരയിടമൊ	സർവെ നമ്പർ	സർവെ ലാറർ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	വിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം	വിൽക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിൽക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം സെ.	ഈടാക്കേണ്ട തുക രൂ.	ച.	കാ.
൫൨	൪൮൩. ൭ വടശ്ശേരിക്കര കച്ചിയിൽ ഇടത്തിട്ടമുറിയിൽ മണ്ണിലെഴുത്ത നാരായണപിള്ള ഗോപാലപിള്ള		ഇടത്തിട്ട	നിലം	൬൨	൮	പണ്ടാരവകമെറി	...	൨൦		...	൨൬	൪	൩	൪
				ടി	൬൩	൨൬	ടി	...	൭൪		...	൨൬			
൫൮	൪൩. ൧൦ ചെറുകോൽപകുതിയിൽ കാരംവേലിമുറിയിൽ മണ്ണാറപ്പുത്തൻവീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻനായർ കൃഷ്ണൻനായർ		ടി	ടി	൨൯൭	൩	ശ്രീപണ്ടാരവകപാട്ടം	...	൭൪		...	൮൦	൪	൨൦	൨൮
൫൩	൪൬൨൦ മലയാലപ്പുഴമുറിയിൽ കടമ്പാട്ടുവീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞുപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള		മലയാലപ്പുഴ	ടി	൪൦൦	൨൦	പണ്ടാരവകപാട്ടം	...	൧൯		...	൮൫	൪	൮൧൩	...
൫൪	൪൬൨൪ പുത്തൻകാവുപകുതിയിൽ പുത്തൻകാവുമുറിയിൽ കിഴക്കേതലക്കൽവീട്ടിൽ മാത്തൻ ജോർജ്		കോട്ട	പുരയിടം	൪൮൭	൩	ടി	൨൦	...	സർവവകാശം	൨	൬൦	൨൦	൮൩	...
൬൦	൪൬൨൬ ഇടയാറന്മുളമുറിയിൽ കൊച്ചോലിക്കൽ പുരയിടത്തിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞു ശങ്കരൻ മുതലാളി	ആറന്മുള	ഇടയാറന്മുള	ടി	൮൭൬	൨൩	ടി	...	൧൦൦		...	൯൦	൪	൨൮	൨൨
			ടി		൮൭൬	൨൪	ടി	...	൬൬		...	൮൦			
൬൩	൪൮൬൪ ഇടയാറന്മുളമുറിയിൽ കൊച്ചിത്തറയിൽ ശങ്കരൻ ഉണ്ണിണി		ടി	ടി	൩൨൨	൨	ടി	...	൧൦		...	൩൦	൬	൧൦	൭
൬൭	൬൦൦൦ കിടങ്ങന്നൂർമുറിയിൽ തെങ്ങിൽ പുള്ളിപ്പുറമ്പിൽ നങ്ങേലിയമ്മ പാർവ്വതിയമ്മ		കിടങ്ങന്നൂർ	നിലം	൬൦	൬ ൨/൩	ടി	...	൮൮൫൦		...	൮൮൫൦	൬	൮൩	൨൨
൬൮	൬൨൩൧ ഇടശ്ശേരിമലമുറിയിൽ ചെമ്പകശ്ശേരി മലയിലായ പുതിയവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള ഗോപാലപിള്ള		ഇടശ്ശേരിമല	ടി	൩൨	൧൦	പണ്ടാരവകമെറി	...	൮൪൫൦		...	൮൪൫൦	൬	൮൩	൩
൬൧	൬൮൪൧൦ വടക്കേക്കരപകുതിയിൽ കീഴ്ചേരിമേൽമുറിയിൽ ഉത്രത്തിൽ പടിഞ്ഞാറ്റേവീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ കാർത്ത്യായനിയമ്മ		ടി	ടി	൨൩൭	൪൭/൨൩	ഏറ്റൊട്ടുവക അനുഭോഗം	...	൮൦൫൦		...	൨൦	൪	൮൩	൨൪
				ടി	൨൩൭	൬൦	പണ്ടാരവകപാട്ടം	...	൮൭൫൦		...	൨൬			

൬൦	൫൩൭൨ കോട്ടമുറിയിൽ ഇടത്തിലെണ്ണുവീട്ടിൽ കുട്ടിയമ്മ ലക്ഷ്മിയമ്മ		കോട്ട	പുരയിടം	൮൭൪	൧൫	പണ്ടാരവക പാട്ടം	൧	...		...	൩൦	൮	൨	൧൩
൬൧	൫൬൫൬ പുത്തൻകാവുപകുതിയിൽ കിഴക്കേമുറിയിൽ മൂന്നപ്ലാവുയിൽകണ്ണംകിൽനിന്നും മറയശേരിതാമസം നീലകണ്ഠൻ വേലായുധൻ മുതൽപേർ		വല്ലം	നിലം	൩൬൦	൨൫	ടി	...	൭൩		...	൨൦	൩	൨൧	൧൩
൬൨	൫൬൭൪ കോട്ടമുറിയിൽ അമ്പലത്തുംവീട്ടിൽ നങ്ങേലിയമ്മ ലക്ഷ്മിയമ്മ മുതൽപേർ		കോട്ട	ടി	൮൧൨	൨൧	ടി	...	൧൪		...	൧൮	൫	൧൦	൬
				ടി	൮൧൨	൧൮	ടി	...	൬൫		...	൨൪			
൬൩	൫൭൫൫ മാകുമാകരമുറിയിൽ മാമൊലിൽ പാർവ്വതിയമ്മ ശാരിയമ്മ		മാകര	ടി	൩൬൬	൧൩	ടി	൧	൨൮		...	൮൫	൨	൧൬	൬
				ടി	൮൦൨	൧൩൩	ടി	...	൨൪		...	൧൨			
൬൪	൫൭൬൮ മാകരമുറിയിൽ മലയടത്തുവിന്നും കത്തനമണംഗ്ലു നങ്ങേലിയമ്മ മാത്രായനിയമ്മ		ടി	പുരയിടം	൩൭൨	൫	ടി	...	൭	സർക്കാരേക്ക്	...	൩൫	൫	൮	...
൬൫	൫൭൯൫ മറ്റേട്ടമുറിയിൽ മേലേടത്തു കൊച്ചുപെണ്ണമ്മ കുഞ്ഞുപെണ്ണമ്മ	[illegible]	മേലേട്ട	നിലം	൮൦൯	൧൮	ടി	...	൧൭		...	൧൭	൨	൧	൬
				ടി	൮൦൯	൧൨	ടി	...	൧൨		...	൧൨			
				ടി	൮൦൯	൧൫	ടി	...	൭		...	൭			
൬൬	൬൦൮൫ ഇടയാറന്മുളമുറിയിൽ ചല്ലയ്ക്കവീട്ടിൽ നങ്ങേലിയമ്മ കല്യാണിയമ്മ		ഇടയാറന്മുള	ടി	൩൯൬	൮	ടി	...	൫൬		...	൩൦	൮	൧൫	൧൫
൬൭	൬൧൧൯ മാകരമുറിയിൽ മാടമ്പരിൽവീട്ടിൽ നങ്ങേലിയമ്മ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയമ്മ		മാകര	ടി	൩൭൦	൧൬	ടി	...	൮൬		...	൮൬	൧൮	൬	൧൦
				ടി	൮൮൯	൩൭	കൊല്ലക്കാൺവക പാട്ടം	൧	൦൦		...	൩൫			
൬൮	൬൫൭൦ പുത്തൻകാവുപകുതിയിൽ കുളക്കടമുറിയിൽ പുത്തൻപുരക്കൽ മാണൻ ചാക്കോ		നീർവിളാകം	ടി	൩൭൦	൧	പണ്ടാരവകപാട്ടം	...	൨൫		...	൨൯	൭	൮	൮

കോട്ടയം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

അടിയിൽ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പുതുവൽസ്ഥലങ്ങൾ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന തീയതിയിൽ സ്ഥലത്തുവച്ചു ലേലം ചെയ്തു പതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ലേലം വിളിക്കുമ്പോൾ മനസ്സുള്ള ആളുകൾ അന്നേദിവസം ലേലസ്ഥലത്തു ഹാജരായി ലേലത്തിൽ ചേരേണ്ടതാണെന്നും കൂടുതൽതുക വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുമെന്നുമറിയിക്കുന്നു. ലേലം വിളിക്കേണ്ടവർ ലേലത്തുകയിൽ [illegible] ഉടനെയും ബാക്കിസംഖ്യയും [illegible] കരുതലിൽ [illegible] ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതിനുള്ള ഡിമാണ്ട് [illegible] ബാക്കിസംഖ്യ [illegible] ഒടുക്കാതിരുന്നാൽ [illegible] ലേലം ചെയ്യുന്നതും ആവർത്തനലേലത്തിൽ [illegible] നഷ്ടവും ചേരിട്ടപക്ഷം ആയതു മുൻ ലേലക്കാരനിൽനിന്നും [illegible] ഈടാക്കുന്നതും [illegible] വല്ലതും കെട്ടിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു പിഴയായി സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടുന്നതുമാണ്. ആവർത്തനലേലത്തിൽ സർക്കാരിലേക്കു ലാഭം വരുന്നതായാൽ ആയതിനു ലേലക്കാരന് അവകാശമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ലേലം സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിന്റെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കും.

[illegible]

തഹശീൽദാർ, (ഒപ്പ്).

പട്ടിക.

[illegible] പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ പുതുവൽകേസിൽ പെട്ടതും വടക്കു [illegible], കിഴക്കു [illegible], തെക്കു [illegible], പടിഞ്ഞാറു [illegible] ഈ അതിരുകൾക്കകത്തു [illegible] സർവെ [illegible] വസ്തുവിൽ [illegible] [illegible] കർക്കടകം [illegible] പകൽ [illegible] മണിക്കു സ്ഥലത്തുവച്ചു ലേലം.

കോട്ടയം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

പെൻഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കവെ [illegible] മരിച്ചുപോയ [illegible] മറ്റക്കരകരയിൽ വേണാംപറമ്പുവീട്ടിൽ [illegible] പിള്ള കേശവപിള്ളയ്ക്കു കിട്ടുവാനുള്ള [illegible] പെൻഷൻ ബാക്കി [illegible] വാങ്ങുന്നതിനു ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കേറ്റു കൊടുക്കണമെന്നു [illegible] കേശവപിള്ളയുടെ [illegible] വെള്ളറ്റൂർവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള [illegible] കുഞ്ഞുപിള്ള [illegible] പരമേശ്വരൻനായരുംകൂടി [illegible] ഈ ആഫീസിൽ ബോധിപ്പിച്ച ഹർജിയെപ്പറ്റി വിചാരണനടത്തിയതിൽ [illegible] കേശവപിള്ള [illegible] മരിച്ചുപോയതായും [illegible] അവകാശികൾ അപേക്ഷക്കാരായ [illegible] വെള്ളറ്റൂർവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള [illegible] പിള്ളയും കുഞ്ഞുപിള്ള പരമേശ്വരൻനായരും ആണെന്നും അറിവായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ [illegible] പ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കേറ്റുകൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ [illegible] ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരായി [illegible] ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അവധി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന [illegible] അപേക്ഷകളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതല്ലാതെയുമാകുന്നു.

താലൂക്കുകച്ചേരി, കോട്ടയം,
[illegible] കർക്കടകം [illegible].

പി. [illegible]പിള്ള,
തഹശീൽദാർ.

കൊല്ലം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible]
[illegible] വകുപ്പിൻപ്രകാരം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ഈ താലൂക്കിൽ തറവിലവകയിൽ കുടിശ്ശികവരുത്തിയിട്ടുള്ള അടിയിൽ വിവരിക്കുന്ന [illegible] സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ [illegible]പ്രകാരം നടപടിനടത്തി ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ളതിനെ [illegible] കർക്കടകം [illegible] പകൽ [illegible] മണിക്കു കൊല്ലം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ വച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളിക്കേണ്ടതാണെന്നും കൂടുതൽ തുക വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ [illegible] ഉടനെയും ബാക്കി സംഖ്യ [illegible] ദിവസത്തിനകവും [illegible] ഹാജരാക്കി ഒടുക്കേണ്ടതാണെന്നും [illegible] ആവർത്തനലേലത്തിനിടവരുന്നതായാൽ അതിൽ [illegible] നഷ്ടം [illegible] ലേലക്കാരനിൽനിന്നും [illegible] ഈടാക്കുന്നതും [illegible] ആവർത്തനലേലത്തിൽ കൂടുതൽവന്നിരുന്നാൽ ആയതിൽ [illegible] അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. [illegible] ദിവസത്തിനകം തറവില കുടിശ്ശിക [illegible] ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും [illegible] ഒടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

[illegible] കർക്കടകം [illegible].

ആർ. പത്മനാഭൻ,
തഹശീൽദാർ.

വസ്തുവിവരം.

(൧) കൊല്ലംതാലൂക്കിൽ കൊല്ലം പകുതിയിൽ [illegible] ചേരിയിൽ [illegible] വീട്ടുപുരയിടത്തിൽ [illegible] പുതുവൽവയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുകളിലെ തറവിലകുടിശ്ശികയിൽ നടപടിക്ക് [illegible] ചക്രം [illegible] തീർന്നതിനു കൊല്ലംപകുതിയിൽ [illegible] സർവെ [illegible] സർവേകളും.

(൨) കൊല്ലംതാലൂക്കിൽ കൊല്ലംപകുതിയിൽ [illegible] പുതുവൽവയൽ [illegible] നമ്പർ കേസിലെ തറവിലകുടിശ്ശികയിൽ നടപടി [illegible] ചക്രം [illegible] തീർന്നതിനു കൊല്ലംപകുതിയിൽ [illegible] സർവെ [illegible] സർവേകളും.

കൽക്കുളം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible] പ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യം.

[illegible] താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ [illegible] ജപ്തിചെയ്തു [illegible] അവകാശ [illegible] കൽക്കുളം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ വച്ചു [illegible] ലേലം ചെയ്തു വിൽക്കുന്നതാകുന്നു. [illegible] പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതായി കാണിച്ചിട്ടുള്ള [illegible] കൂടാതെ [illegible]

തക്കല,
[illegible]

എൻ. കെ. പത്മനാഭപിള്ള,
തഹശീൽദാർ.

പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	തണ്ടപ്പേരുകാരുടെ പേര്	നടപ്പടി ജപ്തിവരെയുള്ള കുടിശ്ശിക രൂ.	ച.	കാ.	പകുതി	ഏരി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവേ നമ്പർ	സബ് ഡിവിഷൻ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	[illegible]	[illegible]	വിൽക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	ജപ്തിവസ്തുവിന്റെ കരം രൂ.	ച.	കാ.
൧	൧൪	തലക്കുളം [illegible]	൩	൭	൫	[illegible]	തലക്കുളം	നിലം	[illegible]	...	[illegible]	...	[illegible]		[illegible]	കിഴക്കു ൦	[illegible]	...	൧൧	[illegible]
൨	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൨	൧		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	...	[illegible]	...	[illegible]			൦	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൧൩
൩	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൧൨	൧൪		[illegible]	തിരുത്തു നിലം	[illegible]	...	[illegible]	...	[illegible]			൦	[illegible]	...	[illegible]	൧൨
൪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൧൦	൧൪		[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	...	[illegible]			[illegible] ൦	12¾	...	൧൩	[illegible]
൫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൧	[illegible]			[illegible] ൦	29¾	൨	[illegible]	[illegible]
൬	൧൧൧൫	[illegible]	൧൧	൧൨	൧൦		[illegible]	[illegible]	[illegible]	൧	[illegible]	൧	[illegible]			കിഴക്കു ൦	[illegible]	൧	[illegible]	൧൧
൭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	൧൨	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]			[illegible] ൦	1¼	...	[illegible]	[illegible]
൮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]			കിഴക്കു ൦	൧൦	[illegible]	[illegible]	൧൦

പട്ടിക (തുടർച്ച).

ക്രമ നമ്പർ	നമ്പർ	തണ്ടപ്പേർകാരുടെ പേര്	നടപ്പുകിസ്തിപ്രകാരമുള്ള രൂ.	ച.	കാ.	പകുതി	മുറി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവെ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	ശേഷിച്ചതോ സമ്പൂർണ്ണമോ	വില്ക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	ചെട്ടിവസ്തുവിന്റെ കരം രൂ.	ച.	കാ.
[illegible]	[illegible]	കാരങ്കാട്ടുഊരിൽ വൈദ്യനാഥൻ പെരിയ ഉള്ള മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം നിലം	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കട്ടിമാംകോട്ടുദേശത്തു പുളിയൻവിളയിൽ ശാമിക്കുട്ടിനാടാർ പൊന്നയ്യൻനാടാർ മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		കട്ടിമാംകോട്	തിരുത്തു ടി	[illegible]		[illegible]		[illegible]		ഉടയ്ക്കൂട്ടം	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] പ്പുഴയിലൂരിൽ [illegible] പരമാനന്ദവടിവു	[illegible]	[illegible]	[illegible]		നെയ്യാറ്റിൻകര	നിലം	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കട്ടിമാംകോട്ടുഊരിൽ [illegible] വിളയിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻനാടാർ ശിവാനന്ദ [illegible] നാടാർ മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		കട്ടിമാംകോട്	പുരയിടം	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] ദേശത്തു [illegible] ഊരാൻ വിളയിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം നിലം	[illegible]		[illegible]		[illegible]	സമ്പൂർണ്ണം		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	നെയ്യാറ്റിൻകരദേശത്തു [illegible] ഊരിൽ [illegible] കോണത്തു വിളയിൽ [illegible] നാടാർ [illegible] നാടാർ [illegible] നാടാർ [illegible] നാടാർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		നെയ്യാറ്റിൻകര	തിരുത്തു ടി	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	നെയ്യാറ്റിൻകരദേശത്തു [illegible] വിളയിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		ടി	നിലം	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] ദേശത്തു കോണത്തു [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	നെയ്യാറ്റിൻകരദേശത്തു കാരങ്കാട്ടുഊരിൽ വൈദ്യനാഥൻ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		നെയ്യാറ്റിൻകര	ടി	[illegible]		[illegible]		[illegible]	കിഴക്കു ഭാഗം	[illegible]		...	[illegible]	[illegible]

൧൮/൨.	൯൬൭	തോട്ടംകോട്ടയത്തു ചെമ്പഴന്തി ഉളവരിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ കരിശ തോമസ് മുതൽപേർ	൯	൭	൭		തോട്ടംകോട്ടയം	നിലം	൭ ൦ ൬൨	...	പണയപ്പാട്ടം	...	൧൧		...	൫൧൧	...	൨൮	൧൦
൧൯/൨	൬൫൬	കുളംകോട്ടയത്തു ചെമ്പകശ്ശേരി മീചിൽ പുതുവൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ കുമാരൻ നാരായണൻ മറിച്ച് അനന്തൻ കുഞ്ഞൻ മുതൽപേർ	൧	൨൧	൧൦		കുളംകോട്ടയം	പുരയിടം തിരുത്തി	൦൯൦൯	൫൭/൪	കീഴ്ക്കുടികാണം	... ൨	൭൨		...	ഉടമ്പടി ൧൦ ൧/൪	൧	൬	൧൦
൨൫	൨൭൨൬	ചെമ്പഴന്തിയിൽ കീഴ്പ്പിള്ള പാറവിള	൭	൧൧	...		ചെറുകുളം	ടി	൪൪൧൦	൬൧൧/൨	ടി	...	൬൬		...	ഉടമ്പടി ൧൬	൧	൭	൧൦
൨൧	൨൭൨൭	കുളംകോട്ടയത്തു കരുണാകര കുറുപ്പിൽ മെത്തൻനാടാർ മേപ്പടി നാടാർ	൬	൨൧	൨		കുളംകോട്ടയം	ടി	൭൭ ൦ ൭		കീഴ്ക്കുടികാണം മേൽക്കുടിപാട്ടം	...	൯		...	൯	...	൨൦	...
൨൨	൨൪൪൧	കുളംകോട്ടയത്തു കണ്ണൻകോവിൽ മെത്തൻനാടാർ വേലപ്പൻനാടാർ മുതൽപേർ	൧൨	[illegible]	൩		ടി	ടി	൭൪൩൧	...	കീഴ്ക്കുടികാണം	...	൨൨		...	൨൨	൧	൧൮	൧൧
൨൩	൨൭൦ ൯	തോട്ടംകോട്ടയത്തു കൊച്ചുവിളയിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞൻ നാടാർ നാരായണൻ നാടാർ	൭	൨൭	൧൩	ചെങ്കൽ	തോട്ടംകോട്ടയം	ടി	൧ ൭൯ ൭	...	കാണം	൧	൩	സർക്കാർ	...	കിഴക്കു ൨൭	൧	൨൨	൧൧
൨൪	൨൯൩൪	ടി ടി കോട്ടയ്ക്കകത്തു കരിവിൽവിള കുട്ടി ആശാരി വേലൻ നീലകണ്ഠൻ	൭	൯	൧൩		കുളംകോട്ടയം	നിലം	൩൦൮	...	പണയപ്പാട്ടം	...	൨൨		..	കിഴക്കു ൧൧	൨	൧൧	൮
൨൫	൩൧൭൩	തോട്ടംകോട്ടയത്തു അമ്മച്ചിവിള കൊച്ചുവീട്ടിൽ പാപ്പി ചിന്നമ്മ	൧൭	൩	൧൭		തോട്ടംകോട്ടയം	ടി	൨൭൩൭	...	പണയപ്പാട്ടം	...	൩൧	ജന്മം സർക്കാർ	...	൩൧	൨	൮	൮
൨൬	൩൨൧൩	ഇടവിളാകത്തു വീട്ടിൽ കൃഷ്ണപിള്ള കുഞ്ഞു വേലപ്പൻ ചെമ്പകശ്ശേരി	൧	൨൬	൩		ടി	പുരയിടം	൩൨൭൬	...	ജന്മം	...	൨൪		...	൨൪	...	൨	൪
൨൭	൩൭൧൧	കൊച്ചുകോട്ടയത്തു താമരക്കുളത്തു വിളാകത്ത് കുഞ്ഞൻ പിള്ള മുതൽപേർ	൪	൨	൭		ചെറുകുളം	പുരയിടം തിരുത്തി	107 11	...	കീഴ്ക്കുടികാണം മേൽക്കുടിപാട്ടം	...	൨൧	സർക്കാർ	...	൨൧	൧	൧൮	൭

പട്ടിക—(തുടർച്ച).

ക്രമനമ്പർ	നമ്പർ	അപേക്ഷകന്റെ പേര്	നടപടിക്കുവേണ്ടിവരുന്ന ചെലവുകൾ രൂ.	ച.	കാ.	പകുതി	മുറി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവേ നമ്പർ	ബ്ലോക്ക്	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	വിൽക്കുന്ന സമ്പ്രദായം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	കുടിശ്ശിക ... രൂ.	ച.	കാ.
൧൭	[illegible]	[illegible] ഉരിൽ [illegible] നാടാർ	൧൭	[illegible]	൧൪		തെങ്ങാംകോട്ട	പുരയിടം തിരിക്കാത്തത്	[illegible]	[illegible]	കരമൊഴിവ്	൧	൬൦		ഉഭയക്ക്രമായി	൬൦	[illegible]	൧൪	൧൨
൧൮	[illegible]	[illegible] കണ്ണൻ മറിച്ചു [illegible]	[illegible]	൧൭	൧൧		തലക്കുളം	നിലം	[illegible]		പണ്ടാരവക		൯			൯	...	൧൧	൧൪
൧൯	[illegible]	കൽക്കുളംപകുതി [illegible] തിരുവട്ടാറ്റിൽ [illegible] നാടാർ	൧൪	൩	൨		ൽ	പുരയിടം തിരിക്കാത്തത്	[illegible]		കീഴ്ക്കുറ്റികാരാണ്മ മേൽക്കുറ്റി പണ്ടാരവക		൫൦		ഉഭയക്ക്രമായി	33 1/3	൨	൦	൨
൨൦	[illegible]	കൽക്കുളംപകുതിയിൽ [illegible] [illegible]	൧൯	൧	൨		ൽ	നിലം	[illegible]		പണ്ടാരപ്പാട്ടം		൧൪			൧൪	൨	൦	൧
൨൧	[illegible]	[illegible] പിള്ള	൩	൧൨	൧൫		[illegible]	പുരയിടം തിരിക്കാത്തത്	[illegible]	[illegible]	കീഴ്ക്കുറ്റികാരാണ്മ		൧൫		ഉഭയക്ക്രമായി	[illegible]	...	൧൪	൧൪
൨൨	[illegible]	[illegible] നാടാർ	൭	൧൫	൪		ൽ	ൽ	[illegible]	[illegible]	ഊർമ്മവകകീഴ്ക്കുറ്റികാരാണ്മ മേൽക്കുറ്റി [illegible]		൧൩			൧൩	...	൨൭	[illegible]
൨൩	[illegible]	[illegible] ഉരിൽ [illegible]	൧൧	൧൪	൧൦		ൽ	ൽ	[illegible]	[illegible]	കീഴ്ക്കുറ്റികാരാണ്മ മേൽക്കുറ്റി [illegible]		൧൪			൧൪	൧	൧	[illegible]
൨൪	[illegible]	കൽക്കുളം പകുതി [illegible] [illegible]	൭	൨൩	൧		തലക്കുളം	ൽ	[illegible]	[illegible]	കീഴ്ക്കുറ്റികാരാണ്മ		൬൦		ഉഭയക്ക്രമായി	൨൬	[illegible]	൨൧	൩

൰൯ ൭ ൩ ൬	തെങ്ങുംകോട്ടുകോണത്തു അളംവിളയിൽ അയ്യപ്പൻനാരായണിയമ്മ	൩	൪	൧		തെങ്ങും കോട്ട	ടി	൧൯൦൮	൩/൮	കല്ലറക്കല	...	൯ ൧		ഉടമ്പടിക്കാരി ൧൭൩	൧	൭	൩
൩ ൭	൭൮൨ ൭	വലിയതുറക്കോണത്തു കാഞ്ഞിരംവിളയിൽ ലക്ഷ്മിനാരായണിയമ്മ ... കൃഷ്ണൻകാളി ... പാണ്ഡന്നാരായണി	൬	൧൬	൪		വലിയതോട്ടം	ടി	൩൨൮൭	൨/൨	ടി	...	൩൪		ഭാര്യ ൨ ൬	൧	൧൧	൧൧
൩൪	൬ ൧ ൫ ൮	ഇടഞ്ഞിയൽ കല്ലാംപിടാകയിൽ ചെല്ലീവിളാകത്തുവീട്ടിൽ തിരുവെംപിള്ള നാരായണൻപിള്ള	൪	൨൨	൧൮		മേലേക്കോട്ട	നിലം	൬൨൭൨	൧/൮	പാങ്ങോട്ടെരി	...	൨൬		ഉടമ്പടിക്കാരി ൩൭	...	൭	൪
൩൨	൬൨൨൧	വലിയവിളാകത്തു കോയിക്കൽചെട്ടിയാർ വീട്ടിൽ ചിദംബരനാഥപിള്ള സാവിത്രിപിള്ള	൧	൧൫	൩൫		ടി	ടി	൩൨൯൨	൩/൧൩	ടി	...	൨൬		ഉടമ്പടിക്കാരി 4. 11/16	...	൬	൮
൮൬	൬ ൩ ൬ ൬	തെങ്ങുംകോട്ടുകോണത്തു വായക്കൽവിളയിൽ ചൈതന്യനാഥൻ അച്യുതമാരാർ	൭	൧൨	൬		തെങ്ങും കോട്ട	പുരയിടം നിലം തിരുത്തു	൧൬൩൬	൨	കല്ലറക്കല	...	൧൭		... ൧൭	൧	൬	൧൩
൮൧	൬൬൧൦	മേലേക്കോട്ടുകോണത്തു തെക്കുവരമ്പത്തുവീട്ടിൽ ... മാധവൻ ...	൬	൧൨	൨	ആകെ	മേലേ കോട്ട	ടി	൭൧൩൭	൬൨	കിഴക്കേക്കര	...	൨൪	സർക്കാർ	ഭാര്യ ൧൮	...	൨൬	൧൩
൮൨	൬ ൬ ൧ ൪	തെങ്ങുംകോട്ടുകോണത്തു മേപ്പാട്ടുവീട്ടിൽ ...	൧൦	൧൩	൧൨		തെങ്ങും കോട്ട	നിലം	൧൨൬൮	൨	പാങ്ങോട്	...	44½		കിഴക്കേക ൮൬	൧	൩	൪
൮൩	൩ ൧ ൬	കുഞ്ചുകുഞ്ഞി ... വിളാകത്തുവീട്ടിൽ ... പിള്ള	൧൬	൬	൬		തലയ്ക്കൽ	ടി	൧൬൩൩൨		ടി	...	൧൪		൧൪	൮	൪	൬
൮൪	൩൨൮൨	മേലേക്കോട്ടുകോണത്തു ... വീട്ടിൽ പെരിയവൻനാടാർ ... നാടാർ	൬	൧	൧൮		മേലേ കോട്ട	ടി	൮൮൬൧	൩/൮	ഭദ്രം	൨	൧൬		ഉടമ്പടിക്കാരി 13 2/3	...	൧൭	൧
൮൬	൩൭൪	മേലേക്കോട്ടുകോണത്തു ... വിളാകത്തു ... പിള്ളനാടാർ	൧൨	൧൬	൧൭		ടി	പുരയിടം നിലം തിരുത്തു	൮൪൨ ൬	൩/൧	പാങ്ങോട്ടെരി	൧	൨		ഉടമ്പടിക്കാരി ൨൬	൧	൨൭	൮

പട്ടിക—(തുടർച്ച.)

ക്ര നമ്പർ	നമ്പർ	തണ്ടപ്പേർകാരുടെ പേര്	നടപ്പുകിസ്തിലവും കൂടെ കരമിലവുമക			[illegible]	മുറി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവേ		ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം		[illegible]	[illegible]	വിൽക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം		ജപ്തിവസ്തുവിന്റെ കരം.		
			രൂ.	ച.	കാ.				നമ്പർ	ധാർ		ഏ.	സെ.			ഏ.	സെ.	രൂ.	ച.	കാ.
[illegible]	[illegible]	കളച്ചൽ [illegible] [illegible] കൊക്കോട്ടുപറമ്പിൽ വിളയിൽ സ്വാമി [illegible] നാടാർ നല്ലതമ്പിനാടാർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		തലക്കുളം	പുരയിടം നിലം തിരുത്തു	[illegible]	[illegible]	[illegible] കാരാണ്മ [illegible]	...	[illegible]			...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] [illegible] പറമ്പിൽ [illegible] [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	പണ്ടാരപാട്ടം	...	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	നെയ്യാറ്റിൻകരതാലൂക്കിൽ [illegible] കൊട്ടുപ്പക്കരിലത്തിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		നെയ്യാറ്റിൻകര	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]		സർവ്വാവകാശം	ഉത്ടക്കുറവി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] കൊട്ടക്കെത്ത [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പിള്ള [illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] കോട്ട	നിലം	[illegible]		കാരാണ്മ		[illegible]			ഉത്ടക്കുറവി	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] കൊട്ടക്കെത്ത [illegible] വിളാകത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ വിശ്വാസം [illegible] നാടാർ [illegible] നാടാർമുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		നെയ്യാറ്റിൻകര	ടി	[illegible]		[illegible] റെഡി	[illegible]	[illegible]			കിഴക്കേമുക	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	നെയ്യാറ്റിൻകരതാലൂക്കിൽ കൊട്ടുപ്പക്കരിലത്തിൽ നായകൻവിളയിൽ [illegible] നാടാർ ചെല്ലയ്യാനാടാർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		ടി	പുരയിടം നിലം തിരുത്തു	[illegible]	[illegible]	ടി	...	[illegible]			...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] കൊട്ടക്കെത്ത കൊട്ടുപ്പക്കരിലത്തിൽ നായകൻവിളയിൽ [illegible] നാടാർ [illegible] നായകംനാടാർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	ടി	...	[illegible]				[illegible]	...	[illegible]	[illegible]

നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible] പ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ഈ താലൂക്കിൽ [illegible] പകുതിയിൽ [illegible] താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന [illegible] വസ്തുക്കളെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന [illegible] വിവരിക്കുന്ന സമയത്തു ലേലത്തിൽ വില്പിക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതും, ലേലത്തിൽ വിളിക്കുന്നവർ [illegible] വിളിക്കുന്ന [illegible] വിളികുറിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം [illegible] ലേലസംഖ്യയിൽ [illegible] സംഖ്യ [illegible] ലേലത്തീയതിമുതൽ [illegible] ജപ്തിവസ്തുക്കളിൽ [illegible] ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതിനു [illegible] ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും [illegible] പൂർണ്ണമാകുന്നതും.

[illegible] കർക്കടകമാസം [illegible] തീയതി [illegible] താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

നെയ്യാറ്റിൻകര,
[illegible] മിഥുനമാസം [illegible]-ാംതീയതി.

തഹശീൽദാർ, (ഒപ്പ്).

വസ്തുവിവരപ്പട്ടിക.

ലേലനമ്പർ	പകുതി	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കണ്ടെഴുത്തുകാരന്റെ പേര്	ജപ്തിവസ്തുവിന്റെ സർവേ നമ്പർ	ലറ്റർ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	കരംശിഷ്ടം രൂ.	ച.	കാ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം
൧		[illegible]	കരുവേലിൽ [illegible] വീട്ടിൽ രാമൻ ശിവശങ്കരൻ മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	പ. പാട്ടം
				[illegible]	[illegible]	...	[illegible]				ടി	ടി
				[illegible]	[illegible]	...	[illegible]				ടി	ടി
				[illegible]	[illegible]	...	[illegible]				ടി	ടി
൨		[illegible]	കുടുംബന്നൂർ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ഇടക്കണ്ടമാറ്റപ്പെടുകയറി
					[illegible]	[illegible]	24 വീ					
				[illegible]	[illegible]	...	[illegible]					
					[illegible]	[illegible]	24 വീ				ടി	
൩	[illegible]	[illegible]	[illegible] വീട്ടിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	നിലം	കരിമ്പം
൪		[illegible]	[illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	ടി
൫		[illegible]	[illegible] വീട്ടിൽ [illegible] കുഞ്ഞൻ	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	ടി
				[illegible]	[illegible]	...	19 [illegible]				പുരയിടം	ടി
				[illegible]	[illegible]	...	[illegible]				നിലം	ടി
൬		[illegible]	[illegible] വീട്ടിൽ മാടൻ കുഞ്ഞൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	നിലം	പ. കരിമ്പം
					[illegible]	...	[illegible]					
൭		[illegible]	[illegible] വീട്ടിൽ നാരായണൻ ശങ്കരൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	പ. പാട്ടം
					[illegible]	...	[illegible]					

പട്ടിക—(തുടർച്ച).

ക്രമനമ്പർ	പകുതി	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	തണ്ടപ്പേർകാരന്റെ പേര്	ഭൂമിവസ്തുവിന്റെ സർവേ നമ്പർ	സർവേ ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	കരംതീരുവ രൂ.	ച.	കാ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം
[illegible]		[illegible]	[illegible]നവിളാകത്തുവീട്ടിൽ കുമാരൻ നീലകണ്ഠൻ മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	അഞ്ചാംതരം ഒരുപ്പൂ
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				പുരയിടം	പ. പാട്ടം
					ഉൾപ്പെട്ട		[illegible]					
				[illegible]	[illegible]	...	[illegible]				നിലം	അഞ്ചാംതരം ഒരുപ്പൂ
				[illegible]	[illegible]	...	[illegible]				ടി	ടി
[illegible]		[illegible]	ടിയാൻ	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	മൂന്നിപ്പൂ
[illegible]		[illegible]	[illegible]വിളാകത്തുവീട്ടിൽ കുമാരൻ വേലായുധൻ	[illegible]	[illegible]	..	[illegible]				ടി	അഞ്ചാം, മൂന്ന്, ഒരുപ്പൂ
				[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	പ. പാട്ടം
					[illegible]	...	[illegible]					
				[illegible]	[illegible]	...	[illegible]				ടി	കീഴ്‌മേനമൂന്നിപ്പൂ
				[illegible]	[illegible]	...	[illegible]					
					[illegible]	[illegible]	[illegible]				ടി	പ. പാട്ടം
[illegible]	പള്ളിച്ചൽ	[illegible]	[illegible]മനവീട്ടിൽ [illegible] കൃഷ്ണൻ മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	ടി	തുടക്കമുള്ളതും കരമൊഴി
					[illegible]		[illegible]					
					ഉൾപ്പെട്ട	...	1/24					
				[illegible]	[illegible]		[illegible]				ടി	ടി
					[illegible]		[illegible]					
					ഉൾപ്പെട്ട	...	1/24					[ഒഴി]
[illegible]		[illegible]	[illegible] വലിയവിളാകത്തുവീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]		[illegible]				നിലം	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]		[illegible]	[illegible]വിളയിൽവീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ കേശവൻ മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	പ. മൂന്നിപ്പൂ
[illegible]		[illegible]	ടിയിൽ ടിയാർ	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	പ. പാട്ടം
					[illegible]	[illegible]	[illegible]					
				[illegible]	[illegible]	...	[illegible]				ടി	ടി കരിനം
					ഉൾപ്പെട്ട		[illegible]				ടി	
[illegible]		[illegible]	[illegible]വിളാകത്തുവീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻ കേശവൻ	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	കരിനം
				[illegible]	[illegible]	...	[illegible]				ടി	പണ്ടാരമൂന്നിപ്പൂ

[illegible]		[illegible]	പെരിങ്ങോട്ടുവീട്ടിൽ രാമൻ കൃഷ്ണൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	പ. കടിഞ്ഞം
				തെക്കുപടിഞ്ഞാറ്							
					ഉടക്കുറവ്					നിലം	പ. പാട്ടം
					ഉടക്കുറവ്					ടി	ടി
					കിഴക്ക്						
					ഉടക്കുറവ്					പുരയിടം	പ. കടിഞ്ഞം
					ഉടക്കുറവ്						
[illegible]		[illegible]	കൊച്ചുകുളത്തു വിളയിൽ വീട്ടിൽ പാർവതിയമ്മ കുഞ്ഞുകുട്ടിയമ്മ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	പ. പാട്ടം
[illegible]		[illegible]	മണയാങ്കലവീട്ടിൽ കാളിയമ്മപ്പിള്ള ജനകിപ്പിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	പ. കടിഞ്ഞം
										നിലം	ടി
[illegible]		[illegible]	മങ്കാട്ടുകോണത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ ദേവകിപ്പിള്ള ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	പ. പാട്ടം
[illegible]		[illegible]	മങ്കാട്ടുകോണത്തുവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള ഭരതമ്മപ്പിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	പണ്ടാരവക	[illegible]	ഇടക്കോട്ടുകോണത്തുവീട്ടിൽ ദേവകിപ്പിള്ള പാർവതിപ്പിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	പ. ഒറ്റിജന്മം
[illegible]		[illegible]	പുത്തൻവീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻപിള്ള കൊച്ചുപിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	പ. പാട്ടം
				[illegible]	[illegible]		[illegible]			നിലം	ടി
				[illegible]	[illegible]		[illegible]			ടി	കടിഞ്ഞം
				[illegible]	[illegible]		[illegible]			പുരയിടം	പ. പാട്ടം
[illegible]		[illegible]	പെരിങ്ങോട്ടുവീട്ടിൽ രാമൻകൃഷ്ണൻ പേരിൽ പതിച്ചിരുന്നതും [illegible] നമ്പർ ദേവസ്വപ്രകാരം [illegible] പത്മനാഭപിള്ള [illegible] പിള്ളയ്ക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ [illegible] സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ സ്ഥലത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പത്മനാഭപിള്ള [illegible] തീർന്നതും കണക്കപ്പാട്ടക്കുടിശ്ശികയും.	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]		[illegible]	കളത്തിൽ വീട്ടിൽ കണക്ക ഗോവിന്ദൻ പത്മനാഭൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	പ. പാട്ടം
				വടക്കുകിഴക്ക്	[illegible]						
				ഉടക്കുറവ്							
[illegible]		[illegible]	കല്ലുവീട്ടിൽ കേശവപിള്ള ഗോവിന്ദപ്പിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	പ. ഒറ്റിജന്മം
					[illegible]		[illegible]				
[illegible]		[illegible]	മാറാങ്ങുവീട്ടിൽ മാധവൻകരുണൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം ടി	ഇടക്കുറ്റാലംതീർപ്പ്
					ഉടക്കുറവ്						
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
					ഉടക്കുറവ്						

പട്ടിക.—(തുടർച്ച.)

ക്രമനമ്പർ	പകുതി	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്	വസ്തുവിന്റെ സർവെ നമ്പർ	വസ്തുവിന്റെ സർവെ ഖണ്ഡ്	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	കുടിശ്ശിക രൂ.	കുടിശ്ശിക പ.	കുടിശ്ശിക കാ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം
൧൧		൭൬൧	മയിക്കല്ലൂർ വടക്കേവിളാകം പുരയിടത്തിൽ നാരായണൻകുമാരൻ	൧൭	൧൭ഏ	൨ കിഴക്ക്	൬ ൧൦	൯	൨	൨൩	പുരയിടം	പണ്ടാരപ്പാട്ടം
				൧൮	൨ബി	... ഉൾപ്പെട്ട്	൨൨ ൨/൩				ടി	ടി
				൧൭	൨൮	... ഉൾപ്പെട്ട്	൭൮ ൨/൧				ടി	ടി
				൧൮	൮ബി	... ഉൾപ്പെട്ട്	൨ ൨/൩				ടി	ടി
൧൬	പള്ളിച്ചൽ	൮൭൧	തെക്കേക്കോണത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ തേവതിപ്പിള്ള പാർവതിപ്പിള്ള	൯൨	൧൬എ	... കിഴക്ക്	൮൧ ൨൧	൩	൨൩	൭	നിലം	പ. ഒററി ഇനാം
൧൯		൩൨൪	അഞ്ഞിയറമഠത്തിൽ ഉമാദേവിഗൌരി അന്തർജനം	൧൧൮	൮൮	൨ മദ്ധ്യഭാഗം	൩൮ ൪/൭	൭	൨	൧	ടി	ഇടവങ്ങാമഠം അത്തിപ്പേർ
൩൦		൧൩൭	കൊല്ലരാവരത്തുവീട്ടിൽ രാമൻ കേശവൻ മുതൽപേർ	൬൧	൩൧	... ഉൾപ്പെട്ട്	൧൯ ൨/൭	൩	൧൭	൩	ടി	പ. ഇരായിലിപ്പാട്ടം
൩൨		൧൭൯	കുശവൂർവീട്ടിൽ മാതേവൻ മാതേവൻ മുതൽപേർ	൭൮	൨൧	...	൨൮	൧	൮	൧	ടി	പ. ഒററിഇനാം
				൭൮	൧൭/൨	... കിഴക്കേ	൩൧ ൬				ടി	ടി
൩൧		൧൮൬	പുതുവൽപുരയിടത്തിൽ കേമൻ മല്ലൻ	൧൧	൨ബി	൨൮ തെക്കേ ൨ ഉൾപ്പെട്ട് ൩	൩൭	൧	൧൮	൨൨	പുരയിടം	പ. പാട്ടം
൩൩		൨൮൩൪	തലയ്ക്കോട്ടുകോണത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള നാരായണപിള്ള മുതൽപേർ ശിവനിലെ	൨൮൩	൬൨	... വടക്ക്	൧൮ ൨൮	൩	൧൭	൬	നിലം	ദേവ, അജ്ഞാതം പക
				൨൮൭	൮സി	... കിഴക്ക്	൮൯ ൧൬				ടി	പ. ഒററിഇനാം

൩൮	൧൩൮൩	മേലചാത്തരത്തുവീട്ടിൽ കാർത്യായനിപ്പിള്ള പാർവതിപ്പിള്ള	൭൫	൭൨൩	...	൯൫	൧	൨.൨	൩	നിലം	കരിങ്ങലം
൩൯	൧൩൮൯	വെഞ്ഞാറമൂട് പൊട്ടക്കുഴിവിളാകം തട്ടത്തുപുത്തൻവീട്ടിൽ കന്നി പാർവതി മുതൽപേർ	൧൦	൨൫	...	൨൦	൩	൨	൪	൫	പ. ഞറയിലിപാട്ടം
൩൩	൧൭൦൭	പണ്ടാരവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള ജാനകിപ്പിള്ള	൧൨൯	൨൧	...	൩൧	൨	൨.൨	൬	൫	ജന്മി; മേംതെക്ക്
					തെക്കേതക്	൭					
൩൪	൧൮൭൯	...വീട്ടിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള വേലപ്പൻനായർ	൯൩	൨൦	...	൧൭	൮	൧൭	൮	൫	പ. ഒററിഇതാം
			൧൭൬	൨൭ബി	...	൮				൫	പ. പാട്ടം
			൧൭൬	൨൭ഡി	...	൬				൫	൫
൩൮	൧൮൮൯	വഞ്ഞൂർ നരസിംഹഴുവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള നാരായണിപ്പിള്ള മുതൽപേർ	൭൫	൫ബി 16	...	൮൩	൨	൧൨	൭	പുരയിടം	൫
					കിഴക്കേയററം	൧൦					
			൨൮	൨൩	...	19⅓				൫	൫
					ഉടക്കു	൧/൩					
൩൯	൧൮൯൦	...ൽ പാർവതിപ്പിള്ള കല്യാണിപ്പിള്ള	൭൭	൬ബി	...	൩൩	൨	൩	൧൨	൫	൫
					കിഴക്കേതക്	൧൦					
൪൦	൧൯൦	...ചത്തരത്തുവീട്ടിൽ കാർത്യായനിപ്പിള്ള മാധവിപ്പിള്ള	൮൩	൩	...	൮൩	൨	൮	൩	൫	൫
					തെക്കേതക്	൨൧					
൪൧	൧൯൩൦	മേലമഠത്തുവീട്ടിൽ ഭാർഗവിപ്പിള്ള മാധവിപ്പിള്ള	൧൭൮	൨൭	൧	൩൯	൩	൨൭	൧	൫	൫
൪൨	൧൯൩൧	...യിൽ ഭഗവതിപ്പിള്ള പാറുക്കുട്ടിപ്പിള്ള	൧൬൮	൬	൩	൧൯	൩	൧൫	൮	൫	൫
൪൩	൨൧൮൭	തോട്ടിമൂപുരം ...വിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള കൃഷ്ണപിള്ള	൮൭	൩൯	...	൧൧	൩	൯	൯	നിലം	പ. കരിങ്ങലം
൪൪	൨൧൪൩ ൪൦ ൧൦൩	കോയിക്കൽ നീലപുത്തൻവീട്ടിൽ കനക പരമേശ്വരൻപിള്ള ശങ്കരപ്പിള്ള	൩൯	൯	...	൨൮	൩	൨.൨	൮	൫	പ. ഒററിഇതാം
					കിഴക്കേതക്	൧					
			൭൮	൩ബി/൧൪	൧	൧.൪				പുരയിടം	പ. ...ട്ടം
					തെക്കേ പടിഞ്ഞാറ്	൪					
൪൫	൨൨൮	...യിൽ ഈശ്വരിപ്പിള്ള ഭഗവതിപ്പിള്ള	൧൨൨	൮/൧൧	൨	൭൧	൨	൯	൮	൫	പ. കരിങ്ങലം
					വടക്കേതക്	൨൩					
൪൬	൨൩൯	...മഠത്തിൽ പത്മനാഭ സുബ്രഹ്മണ്യം	൨൦൪	൧/൨൨	൩	൩൯	൪	൧	൪	൫	പ. പാട്ടം
					വടക്കേപടി ഞ്ഞാറേ.	൦൬					
൪൭	൨൩൨൯	...കോണത്തു കല്ലറത്തുവീട്ടിൽ നീലമ്പിള്ള മാധവിപ്പിള്ള	൪൪	൧/ഡി	൨	൧൫	൨	൩	൩	൫	൫
					തെക്കേതക്	൫൪					

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

കടയ്ക്കാവൂർ പകുതിയിൽ [illegible] വിലകെട്ടുള്ള എഴുത്തിൽ തിരിച്ചു കാണിച്ചിട്ടുള്ളതും [illegible] പുരയിടസ്ഥലങ്ങൾ ൧൧൨൨ കർക്കടകം [illegible] പകൽ ൧൧ മണിമുതൽ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ വച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ലേലത്തിൽ വിളിക്കേണ്ടവർ [illegible] സ്ഥലത്തു ഹാജരായി [illegible] ഉടൻ നിരതദ്രവ്യം വച്ചു ലേലത്തിൽ [illegible] ഏർപ്പെടുന്നപക്ഷം ലേലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

ലേലത്തിൽ വിളിക്കുന്നവർ [illegible] നിരതദ്രവ്യം [illegible] ബാക്കിസംഖ്യ [illegible] ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അതിനുള്ള [illegible] ലേലം ചെയ്യുന്നതും അതിൽ വച്ചു സർക്കാരിലേക്കു വല്ല നഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നതായാൽ ആയതു [illegible] ഈടാക്കുന്നതിനും ഇടവരുന്നതുമാകുന്നു. [illegible] ലേലം സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിനു [illegible] ആയിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൧൧൨൨ മിഥുനം [illegible].

തഹശീൽദാർ (ഒപ്പ്)

പട്ടിക.

(൧) കടയ്ക്കാവൂർപകുതിയിൽ സർവെ [illegible]-ാംനമ്പരിനു കിഴക്കു സർവെ [illegible] വടക്കു [illegible] ത്രികോണാകൃതിയിൽ കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible] ചതുരശ്രലിംക്സ് സ്ഥലം [illegible] പിരിക്കേണ്ടതുക [illegible] വച്ചു.

(൨) ടി പകുതിയിൽ [illegible] കിഴക്കു സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു സ്ഥലം [illegible] ക്രമത്തിനു പിരിക്കേണ്ടതുക [illegible] വച്ചു.

(൩) ടി പകുതിയിൽ [illegible] കിഴക്കു സർവെ [illegible] കിഴക്കു [illegible] ത്രികോണാകൃതിയിൽ കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു സ്ഥലം [illegible] ക്രമത്തിനു പിരിക്കേണ്ടതുക [illegible] വച്ചു.

(൪) ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible]-ാംനമ്പരിനു തെക്കു സർവെ [illegible] കിഴക്കു സർവെ [illegible] ഈ നമ്പരുകൾക്കു വടക്കുമായി ത്രികോണാകൃതിയിൽ കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു സ്ഥലം പിരിക്കേണ്ടതുക [illegible] വച്ചു.

(൫) ടി പകുതിയിൽ [illegible] വടക്കു സർവെ [illegible] തെക്കു സർവെ [illegible] കിഴക്കു [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു [illegible] ചതുരശ്രലിംക്സ് സ്ഥലം [illegible] ക്രമത്തിനു പിരിക്കേണ്ടതുക [illegible] വച്ചു.

(൬) ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible]-ാംനമ്പരിനു കിഴക്കു [illegible] വടക്കു [illegible] ത്രികോണാകൃതിയിൽ കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible] ചതുരശ്രലിംക്സ് സ്ഥലം [illegible] ക്രമത്തിനു പിരിക്കേണ്ടതുക [illegible] വച്ചു.

(൭) ടി പകുതിയിൽ [illegible] വടക്കു സർവെ [illegible] സർവെ [illegible] ഈ നമ്പരുകൾക്കു [illegible] ത്രികോണാകൃതിയിൽ കിടക്കുന്ന സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] ചതുരശ്രലിംക്സ് സ്ഥലം [illegible] ക്രമത്തിനു പിരിക്കേണ്ടതുക [illegible] വച്ചു.

(൮) ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] തെക്കു സർവെ [illegible] പടിഞ്ഞാറു സർവെ [illegible] വടക്കു സർവെ [illegible] കിഴക്കു സർവെ [illegible] നമ്പരിനു [illegible] സെൻറു സ്ഥലം [illegible] ക്രമത്തിനു പിരിക്കേണ്ടതുക [illegible] വച്ചു.

(൯) ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സർവെ [illegible] നമ്പരിനു കിഴക്കും വടക്കും സർവെ [illegible] തെക്കുമായി ത്രികോണാകൃതിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സർവെ [illegible] നമ്പരിൽ [illegible] സെൻറു സ്ഥലം [illegible] ക്രമത്തിനു പിരിക്കേണ്ടതുക [illegible] വച്ചു.

(൧൦) ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] ഈ നമ്പരുകൾക്കു [illegible] സർവെ [illegible] ഈ നമ്പരുകൾക്കു തെക്കു സർവെ [illegible] ഈ നമ്പരുകൾക്കു കിഴക്കു ചിറയിൻകീഴ് പകുതിക്കു വടക്കുമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സർവെ [illegible]/എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് നമ്പരുകളിൽപെട്ട [illegible] സെൻറു സ്ഥലം [illegible] ക്രമത്തിനു പിരിക്കേണ്ടതുക [illegible] വച്ചു.

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൯൩-ലെ ൧-ാം നമ്പർ റെഗുലേഷൻ ൨൫-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നത്.

തലവടിപകുതിയിൽ കരം മുതലായ ഇനങ്ങളിൽ കുടിശിഖ വരുത്തിയിട്ടുള്ള താഴെപ്പട്ടികയിൽ പറയുന്ന ആളുകളുടെ സ്ഥാവരസ്വത്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തു പാർവത്യകാരരുടെ റിപ്പോർട്ടു വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിനെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു ഉദ്ദേശമുള്ളവർ കൈ ഒഴിവുസഹിതം ഹാജരായി ലേലം വിളിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും കൂടുതൽ തുകക്കു വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ നൂറിനു പതിനഞ്ചുവീതമുള്ള തുക ഡെപ്പോസിറ്റായി ഉടനെയും ബാക്കിസംഖ്യ ൩൦ ദിവസത്തിനകവും താലൂക്കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആ വസ്തു വീണ്ടും ലേലംചെയ്യുന്നതിനു ഇടവരുന്നതും ആ രണ്ടാമത്തെ ലേലത്തിൽ സർക്കാരിനു വല്ല നഷ്ടവും നേരിടുന്നതായാൽ ആയതു ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും കരക്കുടിശിഖപോലെ ഈടാക്കുന്നതും കൂടാതെ വസൂലാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഡെപ്പോസിറ്റുവച്ചിരുന്നാൽ ആയതു പിഴയായി മുതൽക്കൂട്ടുന്നതുമാകുന്നു. ലേലം കഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശിഖക്കാരൻ ഹാജരായി അടയ്ക്കേണ്ടതായ തുക കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു ഒടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും നിരാകരിക്കയും ചെയ്യുന്നതു സർക്കാരിലെ യുക്താനുസാരമായിരിക്കുന്നതും ലേലത്തിൽ പിടിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ സർവ്വബാദ്ധ്യതകളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൧൧൧൬-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം ൨൯-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്കുമേൽ ൫ മണിക്കകം തലവടി പകുതി കച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

തഹസിൽദാർ (ഒപ്പ്).

അമ്പലപ്പുഴ,
൧൧൧൬ മിഥുനം ൨൯-ാം.

പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	തണ്ടപ്പേർനമ്പർ	കുടിശിഖക്കാരുടെ പേര്	തുക രൂ.	ച.	കാ.	സർവെ നമ്പർ	തരം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ
൧	൨൩	കാരാവള്ളിമഠത്തിൽ ഹരിഹരയ്യൻ രാമയ്യൻ	൮	൨൧	൭	൨൪൫/൨	ബി		൧൦	നിലം
൨	൧൬൩	ആലപ്പുഴയിൽ നാരായണപിള്ള നാരായണപിള്ള	൬	൧൩	൯	൬/൭	ഡി		൧൦	ടി
൩	൧൭൫	തലവടിമുറിയിൽ കൊപ്പാറ തെക്കേടത്തു കൃഷ്ണൻപരമേശ്വരൻ	൨	൨൧	൫	൨൪൪/൯			൨	പുരയിടം
						൪൬൬/൨൬			൨	ടി
൪	൧൭൭	മുട്ടാർ പത്മനാഭപിള്ള രാമൻപിള്ള	൧൧	൨൫	൧൪	൪൧൩/൨	എ		൨൦	നിലം
൫	൩൪൫	പാറയിൽ പടിഞ്ഞാറെമഠത്തിൽ രാമൻശ്രീധരമേനോൻ	൨	൧൭	൧	൨൫/൧			൨	ടി
൬	൩൭൯	പൂവക്കാട്ട് കുഞ്ഞൻ ശങ്കരൻ	൫	൩	൪	൪൯൦/൧			൧൫	ടി
൭	൩൮൦	മാറേക്കാട്ട് അയ്യപ്പൻപിള്ള ഗോവിന്ദപ്പിള്ള	൨	൪	൪	൪൪൮/൭			൦	പുരയിടം
൮	൪൨൬	മണക്കുളത്തിൽ കൊച്ചുപെണ്ണമ്മ കുട്ടിയമ്മ	൩	൪	൬	൧൯൪/൩	ഏ		൫	ടി
൯	൪൩൧	തനേമ്പാട്ടു ഉണ്ണൂണ്ണാൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞുണ്ണി	൦	൧൯	൪	൧൯൮/൯	ഐ		൩	ടി
൧൦	൪൪൪	മുട്ടത്തുവീട്ടിൽ കേശവപ്പണിക്കർ പരമേശ്വരപ്പണിക്കർ	൨൬	൩	൩	൩൭൭/൨			൩൦	നിലം
൧൧	൪൬൦	നെടുമ്പറമ്പിൽ പാർവതിയമ്മ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ	൩	൧൦	൪	൪൫൦/൧	ബി		൧൫	ടി
൧൨	൪൯൦	ആക്കാട്ട് പുത്തൻപുരക്കൽ ഇരവിപിള്ള ഇരവിപിള്ള	൧	൨൧	൧൦	൩൯൨/൪			൫	പുരയിടം
൧൩	൫൩൭	കല്ലുനെല്ലൂരിൽ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ പാറുക്കുട്ടിഅമ്മ	൧൨	൦	൧൫	൯൪/൧	...		൨൦	നിലം
൧൪	൬൭൭	നാലുപുരക്കൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ	൪	൨൬	൫	൧൯൦/൧൨	എ		൭	ടി
൧൫	൭൯൩	വേലൻപറമ്പിൽ വേലൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ	൨	൦	൦	൨൬൩/൪	...		൨	പുരയിടം

പട്ടിക—(തുടർച്ച).

ക്രമ നമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കൈവശക്കാരന്റെ പേര്	തുക		സർവ്വേ		വിസ്തീർണ്ണം		നിലമോ പുരയിടമോ
			രൂ.	കാ.	നമ്പർ	ചാർജ്	ഏ.	സെ.	
ഫ൩	൩൦.൬	കട്ടനായിൽ തോമ്മാ കോര	വ ഫന	൦	൨൯൯/ഫ൭	ബി/വ	...	ന	ടി
ഫ൭	൩൮൯	അമ്പായിൽ കൊച്ചു കരുവിള കരുവിള	വ ഫഫ	ൻ	ഫ൯ൻ/ഫ	സി	...	൯	ടി
ഫ൮	൩ൻ൮	ഇടഞ്ഞയിൽ പടിഞ്ഞാറേതിൽ പാപ്പി കുഞ്ഞമ്മ കുഞ്ഞിക്കുഞ്ഞമ്മ	ൻ ഫ൬	൦	ന൩൮/൮	ഏ	...	ഫ൬	നിലം
ഫൻ	൭൨൯	മണലിപ്പുറമ്പിൽ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ റപ്പേൽ	വ ഫ൦	ഫഫ	നഫന/വ	...	...	൯	പുരയിടം
വ൦	൮ഫന	അമ്പ്രയിൽ മിന്നം കള്ളപ്പുരക്കൽ വക്കി മാമ്മൻ	വ ന	൮	൬ന/ഫ൦	ഫൻ	...	വ	ടി
വഫ	൮വ൬	ടയിൽ വക്കി പീലിപ്പോസ്	ഫ ഫന	൮	ഫ൯/൭	ഏ	...	൯	ടി
വവ	൮൯ഫ	ഇടയാറി പുത്തൻപറമ്പിൽ അവിരാകുഞ്ഞ്	ൻ വ൦	ൻ	വഫ൯/ഫ	...	...	ഫ൦	നിലം
വന	ഫ൦ന൬	മറ്റൂട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ മാണി	വ ൻ	൦	ഫ൬൯/ന	ബി	...	൯	പുരയിടം
വ൯	ഫഫ൬൭	കൊച്ചുതോട്ടുങ്കൽ കുഞ്ഞിഅമ്മ കൊച്ചുകുട്ടിഅമ്മ	൮ ഫ	ഫവ	ന൭൮/ന	ഏ/ഫഫ	...	ഫ൬	നിലം
വ൬	ഫഫൻ൩	ഇല്ലപ്പറമ്പിൽ നടുക്കാവിൽ നാണിഅമ്മ	൩ ഫന	ൻ	൮ന/ഫ൨	...	...	ൻ	ടി
വ൩	ഫവ൭൩	തട്ടകുഴിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ജോൺ പാപ്പി	ന വ൦	ഫ൬	൯ൻ/൯	ഏ	...	൭	ടി
വ൭	ഫനവ൬	കമ്പത്തു ചിറയിൽ കല്ല്യാണി ലക്ഷ്മികുട്ടിഅമ്മ	ന ഫവ	൦	വ൦.൯/൯	...	...	൮	ടി
വ൮	ഫനൻ൦	തട്ടത്തുമല പരമേശ്വരൻ പിള്ള അയ്യപ്പൻപിള്ള	ഫ വ൯	൯	൬൮/൩	...	...	൬	പുരയിടം
വൻ	ഫ൯ഫ൦	ശ്രാമ്പിക്കൽ തോട്ടുകടവിൽ ഇട്ടിക്കുഞ്ഞിവറുഗീസ്	൩ ഫഫ	വ	൯നന/൬	...	...	൩	ടി
ന൦	ഫ൬ഫ൦	പുത്തൻമഠത്തിൽ കൃഷ്ണൻ രാമൻകുട്ടൻ	വ ഫ൦	൮	വ/ഫ൯	സി	...	൮	നിലം
നഫ	ഫ൬൯ൻ	കൊച്ചമ്പോട്ടു ഈശ്വരൻ ഗോവിന്ദൻ	൯ വ	ഫ൬	൯ൻ.വ/൯	...	...	ഫ൦	ടി
നവ	ഫ൩ഫന	പടിഞ്ഞാറേവീട്ടിൽ കണ്ടൻ കുഞ്ഞുപിള്ള	ന ൬	൩	നവ൮/ന	...	...	൭	ടി
നന	ഫ൩൩൮	പടിഞ്ഞാറു ഇട്ടൂപ്പ് കുഞ്ഞൻകൈമൾ	ഫ൦ ഫൻ	ഫ	ഫനവ/൬	ഏ	...	വ൦	ടി
ന൯	ഫ൭ഫവ	കിഴക്കേമഠത്തിൽ വെങ്കിടാചലമയ്യർ രാമകൃഷ്ണയ്യർ	൩ ൭	ന	ഫഫൻ/൩	...	...	ഫ൦	ടി
ന൬	ഫ൭വവ	ഇടയിൽ പറമ്പിൽ തോമസ് തോമ്മാ	൯ ഫ	ൻ	വൻ൬/ഫ	...	...	൭	ടി
ന൩	ഫ൮൩വ	പ്രയാറ്റുമഠത്തിൽ നീലകണ്ഠപ്പിള്ളിക്കർ അച്യുതപ്പണിക്കർ	ഫ വഫ	൭	നഫൻ/൬	ഏ/൭	...	൯	ടി
ന൭	ഫ൮൯ന	വിളങ്ങൂർ മാധവിഅമ്മ മീനാക്ഷിഅമ്മ	൩ ന	൮	൯ഫന/ഫ൬	ബി/ഫ൯	...	൬	ടി
ന൮	ഫ൮൮ന	കൊട്ടമാവുംകുന്നിയിൽ പള്ളമ്പള്ളിക്കാരുഷി ഡാരാചണി	ഫ വ൦	൦	വ൬ന/ഫ൬	...	...	ന	പുരയിടം
നൻ	ഫൻൻ൯	തീത്താരി പുന്തിയിൽ കുഞ്ഞൻവക്കി	൯ വ൦	ഫ൯	ഫൻവ/ന	...	...	വ	നിലം
	ഫഫ൦൮								
൯൦	വന൦൦	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിൽ പുതുശ്ശേരി തോമ്മസ്	൬ ഫന	ഫന	൯൭൯/ൻ	...	...	൬	നിലം
					൮വ൮/൩	...	...		ടി

൪൧	൨൩൪൯	കടമ്പാട്ട ലക്ഷ്മിഅമ്മ കൊച്ചുകുഞ്ഞിഅമ്മ	൧൭	൭൯	൦	൧൪൪/൮		൨൭	നിലം
൪൨	൨൪൧൩	തോട്ടക്കാട്ട രാമൻപിള്ള അയ്യപ്പൻപിള്ള	൨	൧൨	൧൪	൪൭൦/൧൦		൩	പുരയിടം
൪൩	൨൪൨൦	ടിയിൽ കുഞ്ഞിഅമ്മ നാരായണിഅമ്മ	൩	൧൩	൩	൪൬൩/൩	ഏ	൬	പുരയിടം
൪൪	൨൬൭൧	ചെമ്പകശ്ശേരി നാരായണപ്പണിക്കർ കുഞ്ഞുപ്പണിക്കർ	൪	൧൮	൧൨	൧൪൪/൭		൧൦	നിലം
൪൫	൨൬൯൯	ചെറുകര ഇട്ടച്ചി അച്ചാമ്മ	൩	൮	൩	൧൯൬/൧൩		൬	പുരയിടം
൪൬	൨൮൨൯	തോട്ടക്കാട്ട രാമൻപിള്ള അയ്യപ്പൻപിള്ള	൧൨	൧൮	൨	൩൭൨/൨		൧൬	നിലം
൪൭	൨൮൪൧	ടിയിൽ കല്യാണിഅമ്മ പാർവതിഅമ്മ	൩	൪	൬	൨൦൫/൧൦	സി	൬	,,
൪൮	൨൮൫൧	കട്ടനായിൽ കോരളൂ ഔന്ത	൨	൩	൧	൨൪൪/൧൭	ബി	൪	പുരയിടം
൪൯	൨൬൦൮	ശ്ലൂപ്പറമ്പി നാരായണപ്പണിക്കർ രാമചന്ദ്രപ്പണിക്കർ	൨	൨൬	൭	൨൬൨/൧൮	൧൬	൮	നിലം
൫൦	൨൦൩൯	പുത്തൻപറമ്പുവീട്ടിൽ പാർവതിഅമ്മ സരസ്വതിഅമ്മ	൩	൩	൧൦	൯൦/൪	ഏ	൬	നിലം
൫൧	൩൧൭൩	മുണ്ടക്കൽ പുത്തൻപറമ്പിൽ അബ്രഹാം അബ്രഹാം	൨	൧൬	൬	൩൬൧/൧൧		൪	പുരയിടം
൫൨	൩൨൯൧	ടിയിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞു കുഞ്ഞിപെണ്ണ്	൩	൧൭	൪	൨൫൩/൧		൭	,,
൫൩	൩൩൯൬	മംഗലത്തുവായ ഉഴവംപറമ്പു വീട്ടിൽ കേശവപ്പണിക്കർ ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ	൯	൧൬	൭	൧൧൪/൩		൧൦	നിലം
൫൪	൩൪൭൪	തോട്ടക്കാട്ട പാപ്പിഅമ്മ നാണിക്കുട്ടിഅമ്മ	൩	൧൧	൧൧	൩൪൯/൧൭	൩൧	൮	,,
൫൫	൩൫൦൪	തോട്ടക്കാട്ട രാമൻപിള്ള അയ്യപ്പൻപിള്ള	൪	൧൯	൬	൭൬൧/൧൧	൨൧	൨	നിലം
൫൬	൩൯൬൫	കുന്നത്ത് കേശവിഅമ്മ പാർവതിഅമ്മ	൩	൧൩	൭	൪൫൨/൪	൧൦	൬	,,
൫൭	൩൭൧൦	ചെറിയമഠത്തിൽ പാപ്പിഅമ്മ നാരായണിഅമ്മ	൧൪	൧	൩	൩൨൯൮/൧൬		൨൬	,,
൫൮	൩൮൨൬	അടങ്ങപ്പുറത്തു മാത്തുളിൽ ഏബ്രഹാം ഏബ്രഹാം തോമസ് അവിര അബ്രഹാം	൧൨	൧൪	൨	൬൧/൨		൩൦	,,
൫൯	൩൯൨൨	ടിയിൽ ഏബ്രഹാം മാസ്യപകരം തങ്കമ്മ	൨൯	൧൭	൧൦	൧൩൪/൧൭	സി	൨൬	,,
൬൦	൪൨൬൨	ഇട്ടിക്കാട്ടുശ്ശേരി തോമ്മി തോമ്മി	൨൨	൧൯	൧	൧൨൬/൪		൧൦	പുരയിടം
൬൧	൪൧൯൯	ഏറ്റപ്പുറത്തു ഏബ്രഹാം ഏബ്രഹാം	൬	൧൭	൧	൪൪൨/൯		൧൪	നിലം
൬൨	൪൧൩൭	വലിയപറമ്പിൽ ചാക്കോ ഉലഹന്നാൻ	൧	൧൦	൨	൪൬൧/൯		൪	,,
൬൩	൪൩൧	ടിയിൽ ചാക്കോ മത്തായി	൧	൯	൧൦	൯൭൬/൫			,,
൬൪	൨൧൩൪	നാലോലിക്കൽ കുഞ്ഞിഅമ്മ പാപ്പിഅമ്മ	൧	൯	൧൦	൯൨൮/൫	സി	൧൧	പുരയിടം

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കകച്ചേരിയിൽനിന്നു പരസ്യംചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ,

ഈ താലൂക്കിൽ ക്രഡിറ്റുബാങ്കലോൺ, കൃഷിവായ്പ, സ്പെഷ്യൽലോൺ എന്നിഇനങ്ങളിൽ കുടിശ്ശികവരുത്തിയിട്ടുള്ളവരും ടിയിൽ വിവരംപറയുന്നവരുമായ പേർകൾ തീർപ്പാനുള്ള കുടിശ്ശികക്കായി പട്ടികയിൽ വിവരംപറയുന്ന സാധനവസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തു റിപ്പോർട്ടു വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിനെ പട്ടികയിൽ വിവരംപറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അവധിദിവസം ഹാജരായി ലേലം വിളിക്കേണ്ടതും കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിളിക്കുന്നവരുടെപേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ ൧൦൦-നു ൧൫ വീതമുള്ളതുക ഉടനെയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും. അങ്ങനെചെയ്യാത്തപക്ഷം അവരിൽനിന്നു വസൂലാക്കുന്നതും അതിനുവരുന്ന നഷ്ടം അവരിൽനിന്നും കരക്കുടിശ്ശിക ആക്ടിൻപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും, ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽവന്നാൽ ആയതിനു അവർക്കു അവകാശമില്ലാത്തതും കൂടാതെ ഡെപ്പോസിറ്റുചെയ്തിരുന്നാൽ ആയതു മുതലാക്കുന്നതുമാണ്. ലേലംകഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാർ പണം ഒടുക്കാമെന്നായിരുന്നാൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും വേറെസ്ഥലത്തു ഒടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിന്റെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കുന്നതും ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നതു വസ്തുവിന്റെ സർവ്വാവകാശവും ആകുന്നു.

അമ്പലപ്പുഴ, ശേഷയ്യർ (ഒപ്പ്).

൧൧൧൫ മിഥുനം ൩൧-ാം-,

൧൧൧൫-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം ൨൯-ാംതീയതിപകൽ ൧൧ മണിക്കുമേൽ ൧ മണിക്കകം അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

(൧) ൧൧൧-ൽ സ്പെഷ്യൽലോൺ ൨൮-ാംനമ്പർ കേസുപ്രകാരം ൭൩ രൂപ ൧൪ ചക്രം ൪ കാശും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ളതിനു കിഴക്കെ വാളമ്പറമ്പിൽവീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ളവക കൈനകരിസർവ്വെ ൧൭൧/൩എ/൪/൧-ാംനമ്പർ ൪൬ സെന്റു നിലം.

(൨) ൧൦൯-ൽ കൃഷിവായ്പഫയൽ, ൪൨-ാംനമ്പർ കേസുപ്രകാരം ൪൨ രൂപ ൨൨ ചക്രം ൮ കാശും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള അമ്പലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴമുറിയിൽ ചെമ്പകശ്ശേരി കുഞ്ഞിക്കുട്ടിഅമ്മവക പുറക്കാട്ടു പകുതി സർവ്വെ ൧൩൨/സി ൨൭ സെന്റും സർവ്വെ ൧൩൪/ബി ൩൫ സെന്റും പുരയിടം.

(൩) ൧൧൦-ൽ ഫയൽ ൩൪-ാംനമ്പർ കേസുപ്രകാരം ൧൩൨ രൂപ ൬ ചക്രം ൧൧ കാശും തീർപ്പാനുള്ള തമിഴ്ക്കരി മുറിയിൽ മാങ്കുളത്തിൽ വീട്ടിൽ പത്മനാഭപ്പണിക്കർ കേശവപ്പണിക്കർവക ചമ്പക്കുളംപകുതിയിൽ സർവ്വെ ൨൭൦/൨൧എ ൪൪ സെന്റു നിലം.

(൪) ൧൧൧-ൽ സ്പെഷ്യൽലോൺ ൪൭-ാംനമ്പർ കേസുപ്രകാരം ൪൪ രൂപയും പലിശയും തീർപ്പാനുള്ള കൈനകരി പകുതിയിൽ കുട്ടമംഗലം മുറിയിൽ കമ്പംവേലിൽ ചാക്കോ കുഞ്ചെറിയവക കൈനകരി പകുതിയിൽ സർവ്വെ ൧൩൩/൪-൭ സെന്റു പുരയിടം.

(൫) ൧൧൧-ൽ ലോൺ ൨-ാംനമ്പർ കേസുപ്രകാരം ൧൫ രൂപയും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള അമ്പലപ്പുഴ പടിഞ്ഞാറെമുറിയിൽ ഉണ്ണിത്തിൽവീട്ടിൽ കാളിഅമ്മ കൊച്ചുപെണ്ണുവക അമ്പലപ്പുഴ പകുതി സർവ്വെ ൪൪൨/൧൪-൧ ഏക്കർ ൨൫ സെന്റു നിലം.

(൬) ൧൦൭-ൽ ലോൺ ൪൫-ാംനമ്പർ കേസുപ്രകാരം ൨൩൫ രൂപ ൨ ചക്രം ൨ കാശും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള കരകളത്തിൽ മാത്തുപ്പറമ്പിൽ കുഞ്ചെറിയാ തോമസ്സുവക ആലപ്പുഴ പകുതിയിൽസർവ്വെ ൭൪൧/൧ഏ, ൭൪൧/൧ഏ/൨, ൪൧൦/൩ഡി൨, ൪൧൦/൩ഡി-൨/൧൪, ൪൧൦/൩ഡി ഈ നമ്പരുകളിൽപ്പെട്ട ൪൦ ഏക്കർ ൨൧ സെന്റു നിലം.

(൭) ൧൧൧-ൽ ലോൺ ൩൧-ാംനമ്പർ കേസുപ്രകാരം ൧൧൨ രൂപ ൯ചക്രവും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള കോട്ടയത്തുവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള കരുണാകരൻനായർവക തകഴിപകുതിയിൽ സർവ്വെ ൧൩/൨൭൦ സെന്റു നിലം.

(൮) ൧൧൨-ൽ ക്രഡിറ്റുബാങ്കലോൺ ൭-ാംനമ്പർ കേസുപ്രകാരം ൭൨൦ രൂപ ൨൫൦ പൈസ കുടിശ്ശിക തീർപ്പാനുള്ള കളർകോട്മുറിയിൽ ചെന്നാട്ടുവീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻപിള്ള ഗോപാലപിള്ളവക പകുതിയിൽ സർവ്വെ ൪൬൪/൨൩-൬൨ സെന്റും സർവ്വെ ൪൬൪/൨൪ഏ-൪൨ സെന്റും ൪൬൪/൨൪ബി ൩൬സെന്റും ഉള്ള പുരയിടങ്ങളും അതിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും.

(൯) ൧൧൧-ൽ ലോൺ ൩൧-ാംനമ്പർ കേസുപ്രകാരം ൨൩൪ രൂപ ൪൦ പൈസയും മേലായുള്ള പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള പറവൂർമുറിയിൽ കോതപറമ്പിൽ കിട്ടൻകണ്ടൻവക ആലപ്പുഴപകുതിയിൽ സർവ്വെ ൩൧൨/൧എ-൨൩ഏക്കർ ൭ സെന്റു പുരയിടം.

(൧൦) ൧൧൦-ൽ കൃഷിവായ്പഫയൽ ൧൧-ാംനമ്പർ കേസുപ്രകാരം ൪൧ രൂപ ൭ ചക്രം ൮ കാശും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള കാക്കാഴംമുറിയിൽ പെരുമ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ അയ്യപ്പപ്പണിക്കർ കുഞ്ഞപ്പണിക്കർവക അമ്പലപ്പുഴപകുതിയിൽ സർവ്വെ ൧൦൨/൧, ൩൭ സെന്റു പുരയിടം.

(൧൧) ൧൧൦-ൽ ഫയൽ ൪൩-ാംനമ്പർ കേസുപ്രകാരം ൪൧൨ രൂപ ൧൧ചക്രം ൨ കാശും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള പുന്നപ്രയിൽ അസൻമാവാ ഖദീജാഉമ്മാവക അമ്പലപ്പുഴപകുതിയിൽസർവ്വെ ൨൪൪/൪ഏ ൭൩ സെന്റു പുരയിടം.

(൧൨) ൧൧൦-ൽ ഫയൽ ൨-ാംനമ്പർ കേസുപ്രകാരം ൪൧ രൂപ ൧൭ ചക്രം ഒടുക്കുവാനുള്ളതുകൾ പാലത്തുകരഇല്ലത്തു കൃഷ്ണൻ വാസുദേവൻനമ്പൂതിരിവക കൈനകരി പകുതി സർവ്വെ ൩൦൨/൪ ൪ ഏക്കർ ൨൫ സെന്റുനിലം.

(൧൩) ൧൦൯-ൽ ഫയൽ ൭൨-ാംനമ്പർ കേസുപ്രകാരം ൧൯൩ രൂപ ൪ ചക്രം ൨ കാശും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള പുറക്കാട്ടുമുറിയിൽ തെക്കേവീട്ടിൽ തൊമ്മചാക്കോവക പുറക്കാട്ടുപകുതിയിൽ സർവ്വെ ൧൭൧/൧ഏ ൧൭൧/൧ബി ൧൧൩/൩ ഈ നമ്പരുകളിൽപ്പെട്ട ൭ ഏക്കർ ൨൫സെന്റു നിലം.

(൧൮) [illegible] ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുപടി [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രവും [illegible] കാശും ഈടാക്കുവാനുള്ള [illegible] സർവ്വെ [illegible] നമ്പരുകളിൽ [illegible] സെന്റു നിലം.

(൧൯) [illegible] ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുപടി [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രവും [illegible] കാശും ഈടാക്കുവാനുള്ള [illegible] സർവ്വെ [illegible] നമ്പരുകളിൽ [illegible] സെന്റു നിലം.

(൨൦) [illegible] ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുപടി [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] ഈടാക്കുവാനുള്ള [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] സർവ്വെ [illegible] സെന്റു പുരയിടം.

(൨൧) [illegible] ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുപടി [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രവും [illegible] കാശും ഈടാക്കുവാനുള്ള [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] സെന്റു പുരയിടം.

(൨൨) [illegible] ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] സർവ്വെ [illegible] സെന്റു പുരയിടം [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രവും [illegible] കാശും.

(൨൩) [illegible] ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുപടി [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രവും [illegible] കാശും ഈടാക്കുവാനുള്ള [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] സർവ്വെ [illegible] നമ്പരുകളിൽ [illegible] സെന്റു നിലം പുരയിടം.

(൨൪) [illegible] ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുപടി [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശും ഈടാക്കുവാനുള്ള [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] സർവ്വെ [illegible] സെന്റു പുരയിടം.

(൨൫) [illegible] ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുപടി [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രവും [illegible] കാശും ഈടാക്കുവാനുള്ള [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] സർവ്വെ [illegible] സെന്റു പുരയിടം.

(൨൬) [illegible] ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുപടി [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശും ഈടാക്കുവാനുള്ള [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റു പുരയിടം.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻകച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible]
വകുപ്പിൻപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

[illegible] താലൂക്കിൽ [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റു സ്ഥലത്തു [illegible] പകുതിയിൽ [illegible] പ്രകാരം [illegible] വകയിൽ [illegible] ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്.

തിരുവനന്തപുരം,
[illegible] കർക്കടകം [illegible].

[illegible] പിള്ള,
ഡിവിഷൻപേഷ്കാർ.

[illegible] താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible]
[illegible] വകുപ്പുപ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പരസ്യം.

[illegible] പകുതിയിൽ [illegible] പട്ടികയിൽ [illegible] കർക്കടകം [illegible] വിവരങ്ങൾക്കു [illegible] ലേലം [illegible] ഹാജരായി [illegible] ലേലം [illegible] ദിവസത്തിനകവും [illegible] ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ [illegible] ലേലം [illegible] ദിവസത്തിനകം [illegible] ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

എൻ. [illegible] പിള്ള,
തഹശീൽദാർ.

[illegible],
[illegible] മിഥുനമാസം [illegible].

പട്ടിക

ക്രമ നമ്പർ	പട്ടയ നമ്പർ	കുടിയാന്റെ പേര്	നടപടിച്ചിലവുൾപ്പെടെ തുക രൂ.	ച.	കാ.	പകുതി	മുറി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവേ നമ്പർ	സർവേ ഡിവിഷൻ	ഇനം	മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	ഭൂവുടമസ്ഥന്റെ പേര്	വിൽക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	ജപ്തിപ്രസ്താവിച്ച സംഖ്യ രൂ.	ച.	കാ.
൧	൧൰൭	ഇളകമ്പലിയമേലവീട്ടിൽ ഈശ്വരപിള്ള കാർത്തികപ്പിള്ള	൯	൧൬	൧൦	തിരുവട്ടാർ	ഇട്ടകമ്പലി	നിലം	൩൧൪		സർക്കാർതിരുനാൾ ദേവസ്വം പാട്ടം	...	൨൯	സർക്കാർ	... / ൧/൮	൨൯ സെന്റിൽ ൩൩/൪൮	...	൮	൮
									൩൦൯			...	൨൦		... / ൧/൮	൨൦ സെന്റിൽ ൩൨ ൧/൨	...	൭	൧൦
									൪൧൦			...	൩൭		... / ൧/൮	൩൭ സെന്റിൽ ൬൪ ൭/൮	...	൧൭	...
൨	൧൮൪	ചിതറാൽ പള്ളിത്തെരുവീട്ടിൽ പാനപ്പിള്ള പത്മനാഭക്കുറുപ്പ് പത്മനാഭക്കുറുപ്പ്	൧൫	൨൧	൭	ടി	ടി	ടി	൯൩൫		പണ്ടാരപ്പാട്ടം	...	൪൧		... / ൧/൨	൪൧ സെന്റിൽ ൩൨ ൧/൨	൩	൫൭	൯
൩	൩൪൦	മേക്കൻചേൽ കുറിച്ചിയിൽ പിരാട്ടികൊച്ചൻ മുതൽ പേർ	൭	൦	൭		കൊൽവേൽ	പുരയിടം	൧൪൦൦		ടി	൩	൬൧		൩ / ൧/൮	൬൧ സെന്റിൽ ൩൪൯ ൭/൮	൧	൨൨	൯
൪	൩൫൬	തിരുമന്ന പൂവക്കുട്ടവിളയിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ശങ്കരൻ മുതൽ പേർ	൨൬	൧൬	൬		തിരുമന്ന്	നിലം	൭൭൨		ടി	...	൪൫		...	൪൫	൭	൨൬	...
൫	൪൩൪	താമരമനേ ചുഴിയർമഠത്തുകാവടി തട്ടുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ഡേവിഡ് എലിയാസ്	൪	൧	൯		കൊൽവേൽ	പുരയിടം	൧൪൯൧		ടി	൧൬	൭൯		൧൬ ഏക്കർ ൭൯ സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട	൭൯ സെന്റിൽ ൧/൨൪	൧	൧൫	൩
൬	൬൩൦	ചാത്തൂർ പുത്തൻവീട്ടിൽ രാമൻ നാരായണൻ മുതൽപേർ	൮	൨൦	൮		ചാത്തൂർ	ടി	൨൩൨.൨		മിരാസി	൨	൩൯		൨ ഏ. ൩൯ സെന്റിൽ ൪/൧	൩൯ സെ	...	൧൭	൧൦
								നിലം	൧൯൦൩		പണ്ടാരവകവിരുത്തി	..	൨൬		൨൬ സെന്റിൽ ൧/൩	൩൩ ൧/൩ സെന്റ്	...	൧൯	൧൧

൧	[illegible]	കോമാത്തൂർ പൂവംകുട്ടവീട്ടിൽ കണക്ക നാരായണൻ കുഞ്ഞൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	കലവട്ടാർ	പുരയിടം	[illegible]		പണ്ടാരപ്പാട്ടം		[illegible]	പടക്കണിയാ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...
൨	[illegible]	കല്യാണഗോപുരംകരിവിളയിൽ കുഞ്ഞൻ .... ചെല്ലമണി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	ടി		[illegible]	...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
൩	[illegible]	തിരുവട്ടാർ ചെന്നല്ലൂർ വീട്ടിൽ .... പത്മനാഭപിള്ള	[illegible]	[illegible]	...	ചാന്നൂർ	പുരയിടം	[illegible]		സർക്കാർകാണിപ്പാട്ടം		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	.... പൊന്നാട്ടുതറവാട്ടുവീട്ടിൽ .... പിള്ളതുടങ്ങിയവർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ചാന്നൂർ	ടി	[illegible]		പണ്ടാരപ്പാട്ടം	[illegible]	[illegible]	സെൻറിൽ ഉൾപ്പെടെ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	അരമണ്ണൂർ .... വീട്ടിൽ കാളിക്കുട്ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	....	ടി	[illegible]	[illegible]	ടി		[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]
[illegible]	[illegible]	തിരുവട്ടാർ .... വീട്ടിൽ നീലകണ്ഠപിള്ള .... പിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ചാന്നൂർ	ടി	[illegible]	[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	സെൻറിൽ ഉൾപ്പെടെ	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	തിരുവട്ടാർ ചെന്നല്ലൂർ വീട്ടിൽ .... പിള്ള .... പിള്ള മുതൽ പേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	സെൻറിൽ ഉൾപ്പെടെ .... 542.	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കോതവേൽ ബംഗ്ലാവുവീട്ടിൽ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	കോതവേൽ	നിലം	[illegible]	[illegible]	ടി		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	.... കല്ലുവിളയിൽ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ചാന്നൂർ	പുരയിടം നിലം തിരുത്തു	[illegible]	[illegible]	തിരുവട്ടാർ ശ്രീപണ്ടാരപ്പാട്ടം		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	തിരുവരമ്പു .... വീട്ടിൽ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	തിരുവരമ്പു	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	പണ്ടാരപ്പാട്ടം		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ചാന്നൂർ .... വീട്ടിൽ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ചാന്നൂർ	നിലം	[illegible]	...	കുടിജന്മം		[illegible]		[illegible]	[illegible]	...	[illegible]

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

വെട്ടൂർപകുതിയിൽ റെയിൽവേവകക്കു പൊന്നുംവിലകൊടുത്തു എടുത്തതിൽ മിച്ചം വിട്ടിട്ടുള്ളതും ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായ താഴെപ്പറയുന്ന പുതുവൽസ്ഥലങ്ങൾ ൧൧൨൩ കർക്കടകം ൩൧-ാംനു- തിങ്കളാഴ്ച താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ വിളിക്കേണ്ടവർ മേല്പറഞ്ഞ ലേലദിവസം സ്ഥലത്തു ഹാജരായി ആദ്യവിലയുടെ ൧൦ ശ-ന ൧ വീതമുള്ളതുക ഉടൻ നിരതദ്രവ്യം വച്ചു ലേലത്തിൽ ചേരാവുന്നതും കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു ഏറ്റെടുക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

ലേലത്തിൽ വിളികേട്ടയാൾ ലേലത്തുകയുടെ അഞ്ചിലൊന്നു നിരതദ്രവ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ളതുക ഉടനെയും ബാക്കിസംഖ്യ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതിനു മുതൽ ൧൦ ദിവസത്തിനകവും കെട്ടേണ്ടതുമാകുന്നു. അതിലെങ്കിലും ഒടുവിൽ സമയത്തിനകം പണം കെട്ടാതിരുന്നാൽ കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽകൂട്ടി വസ്തു വീണ്ടും ലേലംചെയ്യുന്നതും അതിൽവച്ചു സർക്കാരിലേക്കു വല്ല നഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നതായാൽ ആയതു ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനും ഇടവരുന്നതുമാണ്. ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനു ലാഭം വന്നാൽ ആദ്യലേലക്കാരനു അവകാശമില്ലാത്തതും ലേലം സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൧൧൨൩ മിഥുനം ൩൧-ാംനു-.

ആർ. രാമസ്വാമയ്യർ,
തഹശീൽദാർ.

൧൧൨൩ കർക്കടകം ൩൧-ാംനു- പകൽ ൧൧ മണിമുതൽ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

പട്ടിക.

(൧) വെട്ടൂർപകുതിയിൽ സർവേ ൧൯൭൬-നു തെക്കു സർവേ ൧൯൭൭-നു കിഴക്കു സർവേ ൧൯൭൫ ബി ൨-നു തെക്കു സർവേ ൧൯൭൫ ബി ൨-ാംനമ്പർ ൧൧ സെന്റു സ്ഥലം. തറക്കു ൧൫-ാംതരക്കരം. ചിട്ടക്കാം വില ൧൧ രൂപ,

(൨) ടിപകുതിയിൽ സർവേ ൧൯൭൯-ാംനമ്പരിനു തെക്കു സർവേ ൧൯൭൫-ാംനമ്പരിനു വടക്കു ടിനമ്പരിനു കിഴക്കു സർവേ ൧൯൭൩-ാംനമ്പരിനു തെക്കു സർവേ ൧൯൭൫/൧-ാംനമ്പർ ൧ സെന്റു സ്ഥലം, തറക്കു ൧൫-ാംതരക്കരം ചിട്ടക്കാംവില രൂപ ൮,

(൩) ടിപകുതിയിൽ സർവേ ൧൯൭൫/ബി നമ്പർ പതിവുവസ്തുവിനു തെക്കു ബി ക്ലാസ് ഭൂമിക്കു വടക്കു ടിക്കു കിഴക്കു ബി ക്ലാസ് ഭൂമിക്കു തെക്കു സർവേ ൧൯൭൫/ബി-൨-ാംനമ്പർ ൭ സെന്റു സ്ഥലം. തറക്കു കരം ൧൫-ാംതരക്രമത്തിനു ചിട്ടക്കാംവില രൂപ ൩൫ റുക്കാൽ,

(൪) ടിപകുതിയിൽ സർവേ ൧൯൮൦-ാംനമ്പരിനു തെക്കു സർവേ ൧൯൮൦ ബി നമ്പർ പതിവിനു വടക്കു സർവേ ൧൯൭൯ സി ൧-നു തെക്കു തിരുവനന്താപുരത്തിനു കിടക്കുന്ന സർവേ ൧൯൭൯ സി ൨-ാംനമ്പർ ൧൫ സെന്റു കരം. ൧൫-ാംതരക്രമത്തിനു ചിട്ടക്കാംവില രൂപ ൧൧,

(൫) ടിപകുതിയിൽ സർവേ ൧൯൮൦ ബി ൧-നു തെക്കു തെക്കു സർവേ ൧൯൮൦ ബി ൨-നു വടക്കു സർവേ ൧൯൮൦ബി ൩-നു കിഴക്കു സർവേ ൧൯൮൦ബി ൪-ാംനമ്പരിൽ ൧൭ സെന്റു സ്ഥലം. ൧൫-ാംതരക്രമത്തിനു ചിട്ടക്കാംവില രൂപ ൧൧ ഉറുപ്പികവച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതാണ്.

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

കുന്നള്ളൂർ പകുതിയിൽ റെയിൽവേവകക്കു പൊന്നും വിലകൊടുത്തു എടുത്തതിൽ മിച്ചം വിട്ടിട്ടുള്ളതും ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായ താഴെപറയുന്ന പുതുവൽ സ്ഥലം ൧൧൨൩ കർക്കടകം ൩൧-ാംനു പകൽ ൧൧ മണിമുതൽ താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ വിളിക്കേണ്ടവർ മേല്പറഞ്ഞ ലേലദിവസം സ്ഥലത്തു ഹാജരായി ആദ്യവിലയുടെ ൧൦ ശ-ന ൧ വീതമുള്ളതുക ഉടൻനിരതദ്രവ്യംവച്ചു ലേലത്തിൽ ചേരാവുന്നതും കൂടുതൽതുകക്കു ഏറ്റെടുക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു,

ലേലത്തിൽ വിളികേട്ടയാൾ ലേലത്തുകയുടെ അഞ്ചിലൊന്നു നിരതദ്രവ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ളതുക ഉടനെയും ബാക്കിസംഖ്യ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതുമുതൽ ൧൦ ദിവസത്തിനകവും കെട്ടേണ്ടതും ആകുന്നു, അതിലെങ്കിലും ഒടുവിൽ സമയത്തിനകം പണം കെട്ടാതിരുന്നാൽ കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽകൂട്ടി വസ്തു വീണ്ടും ലേലംചെയ്യുന്നതും അതിൽവച്ചു സർക്കാരിലേക്കു വല്ല നഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നതായാൽ ആയതു ആദ്യലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനും ഇടവരുന്നതുമാണ്. ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ ലാഭംവന്നാൽ ആദ്യലേലക്കാരനു അവകാശമില്ലാത്തതും ലേലം സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

൧൧൨൩ മിഥുനം ൩൧-ാംനു-.

ആർ. രാമസ്വാമയ്യർ,
തഹശീൽദാർ.

(൧) കുന്നള്ളൂർ പകുതിയിൽ സർവേ ൩൯൭൦ ൧൭ ൨൩ ഈ നമ്പരുകൾക്കു തെക്കു സർവേ ൩൯൭൦-നു തെക്കു സർവേ ൩൯൭൨ ഏ, ൩൯൭൩ ഈ നമ്പരുകൾക്കു വടക്കു സർവേ ൩൯൭൦-നു കിഴക്കും സർവേ ൩൯൭൨ ബിയിൽ ൧ സെന്റു ൩൯൭൨ എ, ലിംഗ്സും സർവേ ൩൯൭൨ ബി ൧-ൽ ൧ സെന്റു ൩൯൭൨ എ, ലിംഗ്സും സ്ഥലങ്ങൾ കരം ൧൫-ാംതരത്തിന്റെ ഇരട്ടിക്രമത്തിനു ചിട്ടക്കാംവിലരൂപ ൧൧ ഉറുപ്പികവച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതാണ്

തിരുവല്ലാതാലൂക്കകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൮൭-ലെ ൩-ാം ആക്ടിനാലും ൧൦൯൪-ലെ ൮-ാം ആക്ടിനാലും ൧൧൧൭-ലെ ൧൦-ാം ആക്ടിനാലും
ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൦൬൮-ലെ ൧-ാം ആക്ടിലെ ൩൩-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നത്

കടപ്ര കാവിയൂർ പാണ്ടനാട് പകുതികളിൽ പെട്ടവകയിലെ പുരുഷന്മാർ കരക്കടിശിലവരുത്തിയ പാട്ടബാക്കിയിന്മേൽ ചുവടെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്തു പൊതുലേലം ചെയ്യുന്നതിനും വിറ്റുതീർത്തുവന്നിരിക്കുന്നതിന്മേൽ ഇതിനാൽ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുക വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലതുകയിൽ ൧൦൦-ന് ൧൫ വീതമുള്ള തുക ഉടനേയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആവശ്യമുള്ള ലേലമെടുത്തതും അതിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതും ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും കടശിലവ ആക്ടുപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ലേലത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ അയാൾക്ക് അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. കുടിശ്ശിക മുതൽ കെട്ടിവച്ചാൽ ലേലം ഇല്ലാതാകുന്നതുമാകുന്നു. ലേലംകഴിഞ്ഞ ൩൦ ദിവസത്തിനകം കടശിലകാരനോ മറ്റോ ഒടുക്കേണ്ടതായിരുന്നാൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും വേറെ ഒടുക്കുന്ന ഒടുക്കൽ പരിഗണിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൧൧൧൬ മിഥുനം ൨൮-൩-.

തഹശീൽദാർ, (ഒപ്പ്).

൧൧൧൬ കർക്കടകം ൩൧-ാം-നു പകൽ ൧൧ മണിക്കു ഈ കച്ചേരിയിൽവച്ചുലേലം,

വസ്തുവിവരം,

ക്രമനമ്പർ	പേരിൽപതിവുകാരന്റെ പേരും തണ്ടപ്പേർ നമ്പരും	പകുതി	മുറി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവെ നമ്പർ	സർവെ ഡിവിഷൻ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	[illegible]	വില്ക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വില്ക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം സെ.	സ്ഥലംതന്നതുകകാരം ത.	ച.	കാ.
൧	൨൩൯ വളഞ്ഞവട്ടംമുറിയിൽ ഇലഞ്ഞിപ്പാലക്കൽവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻപിള്ള നാരായണപിള്ള		വളഞ്ഞവട്ടം		൧൮൩/൨		പണ്ടാരവകപാട്ടം	...	൩൮			൮൦	൧൭	൧൯	൩
൨	൩൨ വളഞ്ഞവട്ടംമുറിയിൽ കരിക്കാട്ടുവീട്ടിൽ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ കൊച്ചുപിള്ള		ടി	നിലം	൨൨൩/൨൧, ൨൧൩/൭		ശ്രീ ഭണ്ഡാരം വക തരിശുപാട്ടം വക തോട്ടം	൧, ...	൮൭, ൦൦			൧൦, ൧൦	൩	൯	൧൦
൩	൧൪൯ തൃക്കൊടിത്താനം മുറിയിൽ കോട്ടമുറിയിൽ പടിക്കൽ വീട്ടിൽ വേലുപ്പിള്ളപത്മനാഭൻ, ശങ്കരൻനാരായണൻ	കടപ്ര	ടി		൨൨൩/൨		പണ്ടാരവകപാട്ടം	൧	൧൩	സർക്കാരാവശ്യം		൨൪	൩	൧൭	൭
൪	൧൧൪ കടപ്രമുറിയിൽ മൂലേക്കുറിയിൽവീട്ടിൽ കണ്ടങ്കൻ, മാളിപ്പാർവതി		കടപ്ര		൧൧൭/൯, ൧൧൧൭/൪		ടി, നാലഞ്ചിലൊന്നു വക തിരുവിളം	..., ...	൧൬, ൧൨			൧൭, ൧൨	൧	൧൦	൬
൫	൧൨൮ പരുമലമുറിയിൽ വെട്ടിയാ വീട്ടിൽ നാരായണൻ നായർ പരമേശ്വരൻനായർ		പരുമല	ടി, പുരയിടം	൩൨/൩, ൧൩/൩		പണ്ടാരവകപാട്ടം, ടി	൧, ൨	൧൧, ൧൩			൨൦, ൧൦	൧൩	൨൪	൩
൬	൩൨൧ വടക്കുംഭാഗംമുറിയിൽ ആർത്തിപ്പുറത്തു ശങ്കരൻ കോന്തി		വടക്കുംഭാഗം	നിലം	൩൦൩/൯		ടി	...	൧൦			൧൦	൧	൩	൩
൭	൩൦൪ പാണ്ടനാട്മുറിയിൽ ആറേറ്റുവീട്ടിൽ തൊമ്മൻ ഏലിയാ		പാണ്ടനാട്	ടി	൧൦൦/൨		ജന്മി ചേരി	...	൩൭			൩൧	൦	൨൨	൧൦
൮	൩൦൯ പരുമലമുറിയിൽ ആറ്റുപുറത്തു ഇട്ടൂപ്പൻമാത്തൻ		പരുമല	ടി	൭൭/൭, ൩൦/൬		പണ്ടാരവകപാട്ടം	..., ...	൪൨, ൩൩			൪൨, ൩൩	൭൨	൮	൧൭

പട്ടിക (തുടർച്ച).

ക്രമനമ്പർ	പേരിൻപതിവുകാരന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും		മുറി	നിലമൊ പുരയിടമൊ	സർവെ നമ്പർ	സർവെ ഡിവിഷൻ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	എടുക്കുന്ന സ്ഥലം സർവെ ഭാഗം	വിലക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിലക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം സെ.	സ്ഥലവിലക്കണക്കു രൂ.	ച.	കാ.
൧൯	൯൦൯ പന്തളംമുറിയിൽ അരികുപുറത്തു പുത്തൻപുരക്കൽ വക്കി ഉമ്മൻ		പന്തളം	നിലം	൭൫/൨	ബി	പണ്ടാരവകപാട്ടം	൧	൮൧		൧	൮൧	൭൫	൮	൪
൨൦	൩൭൨ കടപ്രമുറിയിൽ ഏലപ്പുഴയിൽ മേച്ചേരി ചാക്കൊ മാത്തൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞു		വാളഞ്ചാലും	പുരയിടം	൨൮൩/൪	...	ടി	...	൨൮		...	൧൯	൨	൩	൨൦
൨൧	൨൭൮ തിരുവല്ല തെക്കുംഭാഗംമുറിയിൽ കാട്ടുനിലത്തു വർഗ്ഗീസ് ഇട്ടിച്ചെറിയ വർഗ്ഗീസ് ചാണ്ടി		മാന്നാർ	നിലം	൮൬/൭	...	ടി	൧	൭		...	൩൦	൧൦	൪	...
൨൨	൪൦൧ വള്ളംവട്ടംമുറിയിൽ കടുമെട്ടിത്തറ വക്കി വറീത്		വടക്കേമം	പുരയിടം	൩൦൪/൧൮	...	ടി	...	൬൦			൨൦	൭	൯	...
൨൩	൦൦൭ മാന്നാർ മുറിയിൽ തേവേരിക്കുഴിയിൽ ചാക്കോ ഉലഹന്നാൻ		മാന്നാർ	നിലം	൨൭൦/൨	ബി	ടി	൩	൬൯			൦൦	൨൪	൨൪	൨
൨൪	൮൬൦ പന്തളംമുറിയിൽ പാലത്തിങ്കൽ വക്കീവറീതു		പന്തളം	പുരയിട	൨൨/൧൬	...	ടി	...	൨൯			൧൨	൧	൧൦	൪
൨൫	൬൦൯ മാന്നാർമുറിയിൽ മണലേമഠത്തിൽ കയ്യൻ ചാണ്ടി		മാന്നാർ	നിലം	൯൬൭	...	ടി	൧	...	ശർക്കാർ വക	൦൦	൧൬	൨൦	൮
൨൬	൮൨൭ മാന്നാർ പകുതിയിൽ കുളഞ്ഞിക്കാരാഴമുറിയിൽ കാർത്തികപ്പള്ളാരത്തിൽ അനിഴംനാൾ രാമവർമ്മ തമ്പുരാൻ	മുട്ടം	ടി	ടി	൨൦൩/൭	...	പണ്ടാരവകമാറി	൨	൪൭		൪൭	൧൧	൪	...
൨൭	൮൮൬ കരുവാറ്റ പകുതിയിൽ ടിമുറിയിൽ തൈപ്പറമ്പിൽ പോത്തൻ ചാക്കോ		പന്തളം	ടി	൭൯/൨	...	പണ്ടാരവകപാട്ടം	൧	൧൮		൩൦	൧൦	൩	൧൩
൨൮	൯൨൩ ചെങ്ങന്നൂർപകുതിയിൽ എണ്ണയ്ക്കാട്ടുമുറിയിൽ എണ്ണയ്ക്കാട്ടുകൊട്ടാരത്തിൽ മൂലംനാൾ രാമവർമ്മ വലിയതമ്പുരാൻ		ടി	ടി	൯൨/൩	എ	ഊരാണ്മ ഇരട്ടിപ്പുകൊടുപ്പു ദേവസ്വം വകയിലും	൩	൪൫	......	൩൦	൬	൨൨	൨൦
൨൯	൨൦൦൭ മാന്നാർപകുതിയിൽ കുരിശാട്ടുമുറിയിൽ കോട്ടയ്ക്കൽ രാമൻപിള്ള ശങ്കരപ്പിള്ള		ടി	പുരയിടം	൨൮/൧൦	...	പണ്ടാരവകപാട്ടം	...	൭൨		൨൬	൧	൮	൨൪
൩൦	൨൧൦൭ പന്തളംമുറിയിൽ കോന്നുമ്പീട്ടിൽ പാപ്പിയമ്മ കല്യാണിയമ്മ മുതൽ പേർ		ടി	ടി	൨൩/൪	൪൬	വഞ്ചിപ്പുഴവകതിരുവിളയും	...	൬൧		൧൦	൧	൬	൧൨
൩൧	൧൧൧൨ പന്തളംമുറിയിൽ വാലുപറമ്പിൽ ആറ്റിൽ ശങ്കരൻ കുഞ്ഞുപണിക്കൻ മുതൽ പേർ		ടി	ടി	൨൬/൨	ബി	പണ്ടാരവകപാട്ടം	...	൬൭		൧൦	൨	൨൭	൧൦

൨൨	൧൧൯൯ മാന്നാർ മുറിയിൽ ...നാരി പുത്തൻപുരക്കൽ ...നാരായണൻ		മാന്നാർ	നിലം	൧൧൩/൧൨	൭	പണ്ടാരപ്പാട്ടം		൩൭		൧൭	൪	൨	൧൧
൨൩	൧൨൧൮ വള്ളക്കാലിമുറിയിൽ കൊള്ളാരത്തു കേശവൻ പരമേശ്വരൻ		വള്ളക്കാലി	പുരയിടം	൨൦൬/൨		പണ്ടാരവകതിരുവാങ്കം	൧	൧൨		൧൨	൨	...	൪
൨൪	൧൨൭൬ കരളിശ്ശേരി പകുതിയിൽ ചെറുകരമുറിയിൽ വല്യകൊട്ടാരം തെക്കതിൽ മുണ്ടൻ കിട്ടൻ		മാന്നാർ	നിലം	൯൩/൧	൩/൩൦	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം		൧൧		൧൧	൧	൧൭	൭
൨൬	൧൪൮൩ പന്തിയൂർ പകുതിയിൽ ത്രി പന്തിയൂർ കാലാമുറിയിൽ ...വടക്കേതിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ ജാനകിഅമ്മ മുതൽപേർ		വള്ളക്കാലി	ടി	൨൩൯/൧൬		പണ്ടാരവകവെറി		൭൩		൨൬	൨	൨൩	൧൧
൨൩	൧൬൦൧ പാണ്ടനാട്ടു പകുതിയിൽ ...മുറിയിൽ മനക്കൽ കേശവൻനായർ മാധവൻനായർ		പന്തളം	പുരയിടം	൧൪/൧൩		പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം		൩൬		൧൬	൩	...	൪
൨൭	൧൬൪൪ ചെറിയനാട് പകുതിയിൽ ...മുറിയിൽ കരുമാലിൽ വീട്ടിൽ കുമാരൻനാരായണൻ		വടക്കേക്കരം	നിലം	൩൩൬/൧	൩൦	ടി		൩൨		൧൬	൩	൨൦	൧൬
൨൯	൧൬൫൩ പന്തളം കിഴക്കേക്കര ...തറവീ കൊച്ചുകുഞ്ഞി മുതൽപേർ		പന്തളം	ടി	൪൪/൧൪		ടി		൧൯		൫	൩	൩	൧
				പുരയിടം	൭/൧൩		ടി		൩൩		൧൧			
൨൮	൧൯൩൧ വള്ളക്കാലിമുറിയിൽ വള്ളക്കാലിൽ നാരായണൻപരമേശ്വരൻ മുതൽപേർ	കടപ്ര	വള്ളക്കാലി	നിലം	൭൨൪/൩		ഇളയതിരുവകതിരുവാങ്കം		൪൭		൧൬	൨	൨	൧൬
൩൦	൧൮൭൨ വടക്കേക്കരം മുറിയിൽ ...കൊട്ടു കരുതിക്കൽ ...മൈതീൻ കുഞ്ഞു പണിക്കരാശാൻ		വടക്കേക്കരം	ടി	൩൩൨/൧൧	൩൦	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം		൪൩		൨൩	൬	൬	൧൬
൩൧	൨൦൧൨ പന്തളമുറിയിൽ പുളിപ്പുറമ്പിൽ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ ശങ്കരൻ		പന്തളം	പുരയിടം	൧൮/൧൪		ടി	൧	൬൨		൨൬	൩	൧൭	൧൧
൩൨	൨൦൩൪ പന്തളം മുറിയിൽ വെട്ടിയാട്ടുവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ കട്ടിഅമ്മ		ടി	ടി	൨.൩/൩	൪൧	ടി	൧	൨൨		൧൬	൨	൧൮	൧൨
൩൩	൨൦൭൮ വടക്കേക്കരം മുറിയിൽ കൊച്ചുപുത്തൻവീട്ടിൽ കിഴക്കേതിൽ പാത്തുമ്മ മകൾ ആയിഷാബീബി		വടക്കേക്കരം	നിലം	൩.൭൩/൪		ടി		൪൮		൨൪	൬	൩	൧൬
൩൪	൨൧൭൮ വടക്കേക്കരം മുറിയിൽ കൊച്ചുപുത്തൻവീട്ടിൽ കിഴക്കെ അയിഷാപാത്തുമ്മ പരീതു അബ്ദുറഹിമാൻ ലബ്ബമുതൽപേർ		ടി	ടി	൩൪൨/൩		ടി		൪൯		൧൬	൩	൨൩	൧൧
൩൬	൨൩൩൧ പന്തളമുറിയിൽ ...തറവീട്ടു കണ്ണൻ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണ ശങ്കരനാരായണൻ		പന്തളം	പുരയിടം	൧൧/൪൮/൯	൧൬	ടി		൪൦		൧൬	൧	൧൨	൯

പട്ടിക (തുടർച്ച)

ക്രമനമ്പർ	പേരിൽ പതിവുകാരനെ സംബന്ധിച്ച വിവരം	പകുതി	മുറി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവെ നമ്പർ	സർവെ ലറ്റർ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	പതിക്കുന്ന സാമാന്യതയുടെ സ്വഭാവം	പതിക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	പതിക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം സെ.	പ്രതിഫലത്തുക രൂ.	ച.	കാ.
൬൯	൧൭൮൭ പന്തളമുറിയിൽ തെക്കേപ്പുറത്തു കുന്നത്തിൽ അമ്മുക്കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു		പന്തളം	പുരയിടം	൯൯/൧	ബി/൧	പണ്ടാരവക കല്പാട്ടം		൩൫		—	൧൦	൭	൭൯	...
൬൭	൧൫൭൭ പന്തളം മുറിയിൽ മന്ത്രരവത്തിലായ ആത്തിലിടത്തുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞപ്പൻനായർ കൃഷ്ണൻനായർ മുതൽപേര		ടി	നിലം	൧൭/൧൬	...	പണ്ടാരവക തിരുവിളം		൭/൩ ൬൩			൧൦	൮	൬	൧
൬൮	൧൫൫൫ പന്തളം മുറിയിൽ തെക്കേത്തൊപ്പിൽ ധീവർഗ്ഗീസ മത്തായി		ടി	ടി	൫൩/൧	ബി	പണ്ടാരവക പാട്ടം		൮൬ ¾			൭൦	൧	൮	൭൧
൬൯	൧൫൯൩ പന്നിയൂർ പകുതിയിൽ പന്നിയൂർ കാലമുറിയിൽ ആലമ്പള്ളി വടക്കേതിൽ വീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ ഗോപാലൻ		വല്ലത്തവട്ടം	ടി	൭൭൯/൯൭	എ	ടി		൯൩			൩൦	൭	...	൭൧
൭൦	൧൯൩൬ വല്ലത്തവട്ടം മുറിയിൽ കരക്കടവിൽ മേലേപ്പുരയിൽ കുഞ്ഞൻ കണ്ടാപ്പിള്ളയുടെകൻ	അടൂർ	ടി	ടി	൧൯൫/൭൮	എ	ടി		൯൮	സർക്കാർപാട്ടം	...	൩൧	൭൫	൭	൭
൭൭	൧൬൯൧ മുറിയിൽ വടക്കനാട്ടു വീട്ടിൽ കൊച്ചുപെണ്ണമ്മ കുട്ടിയമ്മ മുതൽപേര		ടി	ടി	൧൪൭/൩	൮൦	ടി		൭൭			൭൫	൩	൭൩	൭
൭൮	൧൬൩൭ മുറിയിൽ വടക്കനാട്ടു പുരയിൽ കാരാണ്മ നായർ നീലകണ്ഠൻനായർ മുതൽപേര		ടി	ടി	൧൧൯/൭	൩൧	ദേവസ്വമുതൽ ദേവസ്വംപാട്ടം		൭൧ ¾			൭൧	൧	....	൭൦
൭൯	൩൫൭൦ പരിയാരത്തു പകുതിയിൽ പുളിവാലു മുറിയിൽ അമ്മാലിവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മികുട്ടിയമ്മ നാണിക്കുട്ടിയമ്മ		പന്തളം	ടി	൧൫/൩ ൧൬/൬	൧ ...	ഇരട്ടി ദേവസ്വം പാട്ടം	൭	൩൦ ൫൧			൭൫ ൭൦	൩	൭൯	...
൭൮	൯൭൭൯ പന്നിനാട് പകുതിയിൽ പന്തളിമുറിയിൽ തുണ്ടത്തിൽവീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള രാഘവൻപിള്ള		ടി	ടി	൩൫/൭൮	...	മഠപ്പുറമ്പോക്ക് പാട്ടം		൧൧			൧൧	൮	൧൭	൧
൭൫	൩൭൩൮ പന്തളം മുറിയിൽ കൊണ്ടൂരാമ്പടച്ചേരിൽവീട്ടിൽ കൊച്ചുപെണ്ണമ്മ കുട്ടിയമ്മ		ടി	ടി	൩൫/൭൬	...	പണ്ടാരവക പാട്ടം		൧൬			൭൮ ¾	൧	൧൫	൮

൯൩൭൯	വട്ടത്തോട്ടം മുറിയിൽ വലിയപറമ്പിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞു അച്ചൻ		വട്ടത്തോട്ടം	നിലം	൩൨ ൬/൩ ൨൯ ൧/൯	... ൮	പണ്ടാരവകപാട്ടം ടി	൧	൩൩ ൭		൭൩ ൧൭	൨ ൩	൭	൧ ൧
൭ ൭	൩൮൭൯ പന്തളമുറിയിൽ അരപ്പുരത്തു ഈപ്പൻ ഉമ്മൻ		പന്തളം	പുരയിടം	൭൭/൯	...	ടി	൨	൭൭	൧	...	൩൭	൨	൧ ൭
൭ ൮	൭൭൨ പന്തളമുറിയിൽ ഉഴത്തിൽ വേലായുധപ്പണിക്കർ വേലായുധപ്പണിക്കർ		ടി	നിലം	൭/൧	...	ടി		൯		൯	൨	൨൩	...
൭ ൯	൭൮൧൧ മുറിയിൽ ഉഴത്തിൽ വേലായുധപ്പണിക്കർ രാഘവപ്പണിക്കർ		ടി	ടി	൩൭/൯	...	ടി		൧ ൧		൧ ൧	൩	൭	൧ ൨
൩ ൭	൭൭൭ മുറിയിൽ ഉഴത്തിൽ വേലായുധപ്പണിക്കർ വാസുദേവപ്പണിക്കർ		ടി	പുരയിടം	൩/൧൭	൧൩	ടി		൭ ൧൭		൧ ൩	൨	൩	൨
൭ ൧	൭൧൨൨ മുറിയിൽ പുല്ലമ്പിലായ അഞ്ചാംമണ്ണൂർ വീട്ടിൽ കണ്ടിപ്പെണ്ണു ജാനകിയമ്മ കുഞ്ഞമ്മ		ടി	നിലം	൭൮/൧൮	...	തിട്ടപ്പുരയിടം വിട്ടും	സർവ്വമാന്യം	൩൦		൧ ൭	൧	൧൩	൧
൭ ൨	൭൧൩൩ മുറിയിൽ പുല്ലമ്പിലായ അഞ്ചാം വീട്ടിൽ കണ്ടിപ്പെണ്ണു പാർവ്വതിയമ്മ കുഞ്ഞമ്മ		ടി	ടി	൩൩/൨	൧൨	പണ്ടാരവകപാട്ടം		൩൩		൧൮	൧	൨ ൭	൩
൭ ൩	൭൧൨൯ മുറിയിൽ പുല്ലമ്പിലായ അഞ്ചാംവീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻ മീനാക്ഷിയമ്മ കുഞ്ഞമ്മ		ടി	ടി പുരയിടം	൨൩/൮ ൧൦/൧	൯	ടി ടി		൭൩ ൩൭		൨ ൮	൩	൭	൭
൭ ൭	൧൩൮൯ പടിഞ്ഞാറ്റ് പടിഞ്ഞാറ്റം മുറിയിൽ കോട്ടക്കൽ കുട്ടിയിൽ കണ്ണൻ രാമൻ പിള്ളയിൽ കൃഷ്ണപിള്ള (കൈവശക്കാരൻ)	പന്തളനാട്	പടിഞ്ഞാറ്റ്	നിലം	൯൭/൧൩ ൯൭/൧൭	... ...	തിട്ടപ്പുരക്കെട്ടി ഉൾപ്പെടെ		൭ ൭ ൧൮		൭ ൭ ൧൮	൨ ൭	൧൮	൧൮
൭ ൭	൧൭൧ കവിയൂർ മുണ്ടിയപ്പള്ളി മുറിയിൽ വടക്കേമുറ്റത്തുവീട്ടിൽ പാർവ്വതി ലക്ഷ്മിയമ്മ	കവിയൂർ	മുണ്ടിയപ്പള്ളി	ടി	൧൩൨/൭		ദേവസ്വം പാട്ടം		൧൩		൧ ൩	൨	൧൩	൧ ൭

വിളവങ്കോട് താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible] പ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നത്

ഇടയ്ക്കോട് പകുതിയിൽ കരകുടിശ്ശികയ്ക്കായി താഴെപ്പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കളുടെ [illegible] ജപ്തിചെയ്തു [illegible] പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു [illegible] അന്നേദിവസം ഹാജരായി [illegible] കൂടുതൽ [illegible] ലേലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും അവർ ലേലതുകയിൽ [illegible] ഉടനേയും ബാക്കി [illegible] ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. [illegible] ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽവച്ചുണ്ടാകാവുന്ന [illegible] കരകുടിശ്ശിക [illegible] കൂടാതെ [illegible] ഇവ [illegible] കൂടുതൽ [illegible] അവകാശമില്ലാത്തതാകുന്നു. [illegible] ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും [illegible] ഒടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

[illegible] കർക്കടകം [illegible]

മഹമ്മദുസാഹിബ്,
തഹശീൽദാർ.

വിളവങ്കോട് താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ച് [illegible] കർക്കടകമാസം [illegible] മണിമുതൽ.

വസ്തുവിവരം.

(൧) ഇടയ്ക്കോട് പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരിയായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] നാരായണി മുതൽപേർ [illegible] വകയിൽ [illegible] ഉൾപ്പെടെ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ളതിനു ശിഷ്ടമുള്ള [illegible] സർവ്വേ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതം നിലവും.

(൨) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരിയായ [illegible] മാരായണ പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] കാളിയമ്മപിള്ള വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ളതിനു ശിഷ്ടമുള്ള [illegible] സർവ്വേ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതം നിലവും.

(൩) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ [illegible] കട്ടക്കോട്ടുപുരയിടത്തിൽ [illegible] ഏലിയാസ് വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ളതിനു ശിഷ്ടമുള്ള [illegible] സർവ്വേ [illegible] സെന്റ് പുരയിടവും.

(൪) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരിയായ ഇടയ്ക്കോട് [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] നാരായണിപിള്ള വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ളതിനു ശിഷ്ടമുള്ള [illegible] സർവ്വേ [illegible] സെന്റ് നിലവും.

(൫) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ രാമവർമ്മൻചിറ [illegible] പുരയിടത്തിൽ [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ളതിനു ശിഷ്ടമുള്ള [illegible] സർവ്വേ [illegible] സെന്റ് പുരയിടവും.

(൬) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരിയായ ഇടയ്ക്കോട് [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] നാരായണിപ്പിള്ള [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ളതിനു ശിഷ്ടമുള്ള [illegible] സർവ്വേ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതവും [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതം നിലവും [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതവും [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതം പുരയിടവും.

(൭) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരിയായ ഇടയ്ക്കോട് [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] നാരായണിപിള്ള വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ളതിനു ശിഷ്ടമുള്ള [illegible] സർവ്വേ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും നിലങ്ങളും.

(൮) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] വേലായുധൻപിള്ള വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ളതിനു ശിഷ്ടമുള്ള [illegible] സർവ്വേ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും പുരയിടങ്ങളും.

(൯) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരിയായ [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] കാളിയമ്മപ്പിള്ള [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ളതിനു ശിഷ്ടമുള്ള [illegible] സർവ്വേ [illegible] സെന്റ് നിലവും.

(൧൦) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരിയായ [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ കാളിയമ്മപിള്ള [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ളതിനു ശിഷ്ടമുള്ള [illegible] സർവ്വേ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റ് നിലവും [illegible] സെന്റ് പുരയിടവും.

(൧൧) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] നാരായണൻ രാമകൃഷ്ണൻ വകയിൽ ഉൾപ്പെടെ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവയുള്ളതിനു ശിഷ്ടമുള്ള [illegible] സർവ്വേ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റ് പുരയിടവും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും നിലങ്ങളും.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

([illegible]) [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ ഇടശ്ശേരിക്കോട്ടു ദേശത്തു ഇടയ്ക്കാവീട്ടിൽ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള വകയിൽ മിച്ചപ്പെട്ട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്ത വക [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും നിലവും [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] പുരയിടം.

([illegible]) [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരിയായ ഇടശ്ശേരിക്കോട്ടു ദേശത്തു [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പ്പിള്ള [illegible] പ്പിള്ള വകയിൽ മിച്ചപ്പെട്ട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്ത വക [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും നിലങ്ങളും.

([illegible]) [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരിയായ [illegible] ദേശത്തു [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പ്പിള്ള കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള വകയിൽ മിച്ചപ്പെട്ട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്ത വക [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതങ്ങളും.

([illegible]) [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ കോയിക്കോട്ടു ദേശത്തു [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പിള്ള കുമാരപിള്ള വകയിൽ മിച്ചപ്പെട്ട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്ത വക [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും നിലങ്ങളും.

([illegible]) [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ കോയിക്കോട്ടു ദേശത്തു [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പ്പിള്ള രാമകൃഷ്ണപിള്ള വകയിൽ മിച്ചപ്പെട്ട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്ത വക [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റു നിലങ്ങളും.

([illegible]) [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ കോയിക്കോട്ടു ദേശത്തു [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പ്പിള്ള മാർത്താണ്ഡപ്പിള്ള വകയിൽ മിച്ചപ്പെട്ട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്ത വക [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റുംനിലങ്ങളും.

([illegible]) [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരിയായ കോയിക്കോട്ടു ദേശത്തു [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ ചെമ്പകക്കുട്ടിപ്പിള്ള കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള വകയിൽ മിച്ചപ്പെട്ട [illegible] രൂപ [illegible] കാശു തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്ത വക [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതവും [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതം പുരയിടവും.

([illegible]) [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ കോയിക്കോട്ടു ദേശത്തു [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] കൃഷ്ണൻ വകയിൽ മിച്ചപ്പെട്ട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്ത വക [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും നിലങ്ങളും [illegible]-ാം നമ്പർ [illegible].

([illegible]) [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] ദേശത്തു [illegible] വീട്ടിൽ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള [illegible] വകയിൽ മിച്ചപ്പെട്ട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്ത വക [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതവും [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതം നിലവും.

([illegible]) [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരിയായ [illegible] ദേശത്തു [illegible] വീട്ടിൽ കിഴക്കേ പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] നീലമ്മപ്പിള്ള കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള വകയിൽ മിച്ചപ്പെട്ട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്ത വക [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും നിലങ്ങളും.

([illegible]) [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] ദേശത്തു [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പിള്ള [illegible] പിള്ള വകയിൽ മിച്ചപ്പെട്ട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്ത വക [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റ നിലവും.

([illegible]) [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരിയായ [illegible] ദേശത്തു [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പ്പിള്ള [illegible] പ്പിള്ള [illegible] വകയിൽ മിച്ചപ്പെട്ട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്ത വക [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും നിലങ്ങളും.

([illegible]) [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] ദേശത്തു [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പിള്ള വകയിൽ മിച്ചപ്പെട്ട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്ത വക [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതം.

([illegible]) [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] ദേശത്തു [illegible] വീട്ടിൽ കുമാരൻ കുമാരൻ മുതൽപേർ വകയിൽ മിച്ചപ്പെട്ട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്ത വക [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതം പുരയിടവും.

([illegible]) [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] ദേശത്തു [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] വകയിൽ മിച്ചപ്പെട്ട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്ത വക [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റ പുരയിടവും.

([illegible]) [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരിയായ ഇടശ്ശേരിക്കോട്ടു ദേശത്തു [illegible] വീട്ടിൽ നീലമ്മപ്പിള്ള കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള വകയിൽ മിച്ചപ്പെട്ട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കുന്നതിനു ജപ്തിചെയ്ത വക [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും നിലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതവും.

(൪൩) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരിയായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ടിവകയിൽ ടിയാൾക്കുള്ള [illegible] തീർപ്പാക്കുന്നതിനു ടിയാളുടെവക ടിപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതം നിലവും.

(൪൪) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ടിവകയിൽ ടിയാൾക്കുള്ള [illegible] തീർപ്പാക്കുന്നതിനു ടിയാളുടെവക ടിപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നിലങ്ങളും.

(൪൫) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ടിവകയിൽ ടിയാൾക്കുള്ള [illegible] തീർപ്പാക്കുന്നതിനു ടിയാളുടെവക ടിപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും നിലങ്ങളും.

(൪൬) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ടിവകയിൽ ടിയാൾക്കുള്ള [illegible] തീർപ്പാക്കുന്നതിനു ടിയാളുടെവക ടിപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] സെന്റും നിലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതവും.

(൪൭) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ടിവകയിൽ ടിയാൾക്കുള്ള [illegible] തീർപ്പാക്കുന്നതിനു ടിയാളുടെവക ടിപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും നിലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതവും.

(൪൮) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരിയായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ടിവകയിൽ ടിയാൾക്കുള്ള [illegible] തീർപ്പാക്കുന്നതിനു ടിയാളുടെവക ടിപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതം പുരയിടവും.

(൪൯) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ടിവകയിൽ ടിയാൾക്കുള്ള [illegible] തീർപ്പാക്കുന്നതിനു ടിയാളുടെവക ടിപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും പുരയിടങ്ങളും [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതവും [illegible] സെന്റ നിലവും.

(൫൦) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരിയായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ടിവകയിൽ ടിയാൾക്കുള്ള [illegible] തീർപ്പാക്കുന്നതിനു ടിയാളുടെവക ടിപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

(൫൧) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] മുതൽപേർ ടിവകയിൽ ടിയാൾക്കുള്ള [illegible] തീർപ്പാക്കുന്നതിനു ടിയാളുടെവക ടിപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും പുരയിടവും.

(൫൨) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] മുതൽപേർ ടിവകയിൽ ടിയാൾക്കുള്ള [illegible] തീർപ്പാക്കുന്നതിനു ടിയാളുടെവക ടിപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും.

(൫൩) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] മുതൽപേർ ടിവകയിൽ ടിയാൾക്കുള്ള [illegible] തീർപ്പാക്കുന്നതിനു ടിയാളുടെവക ടിപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതം നിലവും.

(൫൪) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ടിവകയിൽ ടിയാൾക്കുള്ള [illegible] തീർപ്പാക്കുന്നതിനു ടിയാളുടെവക ടിപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] സെന്റ പുരയിടവും.

(൫൫) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരിയായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] മുതൽപേർ ടിവകയിൽ ടിയാൾക്കുള്ള [illegible] തീർപ്പാക്കുന്നതിനു ടിയാളുടെവക ടിപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതം പുരയിടവും.

(൫൬) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരിയായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ടിവകയിൽ ടിയാൾക്കുള്ള [illegible] തീർപ്പാക്കുന്നതിനു ടിയാളുടെവക ടിപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] സെന്റ നിലവും.

(൫൭) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ടിവകയിൽ ടിയാൾക്കുള്ള [illegible] തീർപ്പാക്കുന്നതിനു ടിയാളുടെവക ടിപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] പുരയിടവും [illegible] സെന്റ നിലവും.

(൫൮) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ടിവകയിൽ ടിയാൾക്കുള്ള [illegible] തീർപ്പാക്കുന്നതിനു ടിപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റ പുരയിടവും.

(൫൯) [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ടിവകയിൽ ടിയാൾക്കുള്ള [illegible] തീർപ്പാക്കുന്നതിനു ടിയാളുടെവക ടിപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] സെന്റിൽ വടക്കേ [illegible] സെന്റ നിലവും.

(൩൦) ൩൮൧-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] ശേരിയിൽ പുന്നച്ചവീട്ടിൽ കണക്ക കേശവൻ മാർത്താണ്ഡൻ പത്മനാഭൻ വകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൧൯ രൂപ ൧൬ ചക്രം ൭ കാശു തീർവ്വ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട വക വസ്തുവിൽ സർവ്വെ ൧൬൧ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൨൫ സെന്റിൽ [illegible] ഉൾപ്പെട്ട [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] പുരയിടവും.

(൩൧) ൪൬൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ രാമവർമ്മൻപിള്ളശേരിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] വൻ [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൧൦ രൂപ ൬൪ ചക്രം തീർവ്വ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട വക വസ്തുവിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] പുരയിടവും.

(൩൨) ൪൪൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] ശേരിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ കണക്ക [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൩ രൂപ ൮ ചക്രം ൪ കാശു തീർവ്വ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട വക വസ്തുവിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതം പുരയിടവും.

(൩൩) ൧൪൧൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരിയായ [illegible] ശേരിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ കാളിയമ്മ [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൩ രൂപ ൧൩ ചക്രം ൭ കാശു തീർവ്വ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട വക വസ്തുവിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതം പുരയിടവും.

(൩൪) ൧൭൨൦-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരിയായ കണ്ണങ്കുറിച്ചി പകുതിയിൽ [illegible] ശേരിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ പാർവ്വതിപ്പിള്ള [illegible] എന്ന കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള വകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൩ രൂപ ൬ ചക്രം ൧൦ കാശു തീർവ്വ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട വക വസ്തുവിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും നിലവും.

(താഴെപ്പറയുന്ന കേസുകളുടെ കാണാവകാശം വില്ക്കുന്നതാണ്).

(൩൫) ൪൭൭ നമ്പർ ജന്മിക്കരം തണ്ടപ്പേരുകാരിയായ [illegible] ശേരിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പ്പിള്ള [illegible] പ്പിള്ള വകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർവ്വ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട വക വസ്തുവിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും.

(൩൬) ൧൦-ാംനമ്പർ ജന്മിക്കരം തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] ശേരിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ നാരായണൻ ഈശ്വരൻ വകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൬ രൂപ ൬ ചക്രം ൧൧ കാശു തീർവ്വ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട വക വസ്തുവിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതം നിലവും.

(൩൭) ൬൧-ാംനമ്പർ ജന്മിക്കരം തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] ശേരിയിൽ ഇടപ്പറവീട്ടിൽ [illegible] പ്പിള്ള [illegible] പ്പിള്ള വകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൩ രൂപ ൩ ചക്രം ൧൦ കാശു തീർവ്വ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട വക വസ്തുവിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റു നിലവും.

(൩൮) ൬൯-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] ശേരിയിൽ [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ കാളിയമ്മപ്പിള്ള [illegible] പ്പിള്ള [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൧ രൂപ ൬ ചക്രം ൧൬ കാശു തീർവ്വ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട വക വസ്തുവിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റു നിലവും.

(൩൯) ൧൩൨-ാംനമ്പർ ജന്മിക്കരം തണ്ടപ്പേരുകാരിയായ [illegible] ശേരിയിൽ [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ കാളിയമ്മപ്പിള്ള [illegible] പ്പിള്ള വകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൧ രൂപ ൧൦ ചക്രം ൧൦ കാശു തീർവ്വ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട വക വസ്തുവിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റു നിലവും.

(൪൦) ൧൧൧-ാംനമ്പർ ജന്മിക്കരം തണ്ടപ്പേരുകാരിയായ [illegible] ശേരിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പ്പിള്ള [illegible] പ്പിള്ള എന്ന [illegible] പ്പിള്ള വകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൩ രൂപ ൧൦ ചക്രം ൧൦ കാശു തീർവ്വ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട വക വസ്തുവിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റു നിലവും.

(൪൧) ൪൪-ാംനമ്പർ ജന്മിക്കരം തണ്ടപ്പേരുകാരിയായ [illegible] ശേരിയിൽ [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] പ്പിള്ള [illegible] പ്പിള്ള വകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൬ രൂപ ൧൪ ചക്രം ൩ കാശു തീർവ്വ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട വക വസ്തുവിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റു നിലം.

(൪൨) ൩൭-ാംനമ്പർ ജന്മിക്കരം തണ്ടപ്പേരുകാരിയായ [illegible] ശേരിയിൽ കോയിക്കൽവീട്ടിൽ [illegible] പ്പിള്ള [illegible] പ്പിള്ള വകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൨ രൂപ ൬ ചക്രം ൧൦ കാശു തീർവ്വ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട വക വസ്തുവിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റു പുരയിടവും.

(൪൩) ൩൮-ാംനമ്പർ ജന്മിക്കരം തണ്ടപ്പേരുകാരിയായ [illegible] ശേരിയിൽ [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] പ്പിള്ള [illegible] പ്പിള്ള വകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൩ രൂപ ൧ ചക്രം ൬ കാശു തീർവ്വ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട വക വസ്തുവിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റു നിലം.

(൪൪) ൩൬-ാംനമ്പർ ജന്മിക്കരം തണ്ടപ്പേരുകാരിയായ [illegible] ശേരിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൬ രൂപ ൧ ചക്രം ൧൩ കാശു തീർവ്വ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട വക വസ്തുവിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] വീതവും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റു പുരയിടങ്ങളും.

(൪൫) ൮൧-ാംനമ്പർ ജന്മിക്കരം തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] ശേരിയിൽ പുന്നച്ചവീട്ടിൽ കണക്ക [illegible] ൻ പത്മനാഭൻ വകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൧ രൂപ ൬ ചക്രം ൧൦ കാശു തീർവ്വ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട വക വസ്തുവിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റു പുരയിടവും.

(൪൬) ൩൪-ാംനമ്പർ ജന്മിക്കരം തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] ശേരിയിൽ പുന്നക്കാല നടുത്തെ പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] പൊന്നൻ [illegible] വകയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൬ രൂപ ൬ ചക്രം ൧൩ കാശു തീർവ്വ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ട വക വസ്തുവിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും നിലവും ആകുന്നു.

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൧൧൬-ലെ ൪-ാം ആക്റ്റ്
൩൦-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്ന നോട്ടീസ്.

ഈ താലൂക്കിൽ കുടിയിരുപ്പുകാർ ... അടിയിൽ വിവരം പറയുന്ന പ്രകാരമായ ... പട്ടികയിൽ വിവരം പറയുന്ന ... വസ്തുക്കൾ ... സമയത്തും ... നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു ... ദിവസം ഹാജരായി ... ഇടപാടുകാരും ... ദിവസത്തിനകം ... ഈ കച്ചേരിയിൽത്തന്നെ ... സർവ്വാവകാശവും ആകുന്നു.

ആലപ്പുഴ, ൧൧൧൬ മിഥുനം ൩൦-ാംനു. തഹശീൽദാർ, (ഒപ്പ്).

൧൧൧൬-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം ... പകൽ ൧൧ മണിക്കു ... മണിവരെ അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

പട്ടിക.

(൧) ൧൧൧൬-ൽ കുടിയിരുപ്പു ലോൺ ... നമ്പർ കേസനുസരിച്ച് ... പകുതിയിൽ സർവ്വേ ... സെന്റ പുരയിടവും, സർവ്വേ ... സെന്റ നിലവും, ... സെന്റ നിലവും ആകുന്നു.

(൨) ൧൧൧൬-ൽ കുടിയിരുപ്പു ലോൺ ... നമ്പർ കേസനുസരിച്ച് ... അമ്പലപ്പുഴ പകുതിയിൽ സർവ്വേ ... സെന്റും, ... സെന്റും ... സെന്റും വസ്തുക്കൾ.

(൩) ൧൧൧൬-ൽ കുടിയിരുപ്പു ലോൺ ... നമ്പർ കേസനുസരിച്ച് ... അമ്പലപ്പുഴമുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള ... അമ്പലപ്പുഴ പകുതി സർവ്വേ ... സെന്റും, ... സെന്റും വസ്തുക്കൾ.

(൪) ൧൧൧൬-ൽ കുടിയിരുപ്പു ലോൺ ... നമ്പർ കേസനുസരിച്ച് ... കൈനകരി ... മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ... കൈനകരി പകുതിയിൽ സർവ്വേ ... സെന്റും, ... സർവ്വേ ... സെന്റും, സർവ്വേ ... സെന്റും, സർവ്വേ ... സെന്റും ആകുന്നു.

(൫) ൧൧൧൬-ൽ കുടിയിരുപ്പു ലോൺ ... നമ്പർ കേസനുസരിച്ച് ... മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ... പകുതിയിൽ സർവ്വേ ... ഈ നമ്പരുകളിൽപെട്ട ... സെന്റ പുരയിടം.

(൬) ൧൧൧൬-ൽ കുടിയിരുപ്പു ലോൺ ... നമ്പർ കേസനുസരിച്ച് ... അമ്പലപ്പുഴ ... മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ... അമ്പലപ്പുഴ പകുതിയിൽ സർവ്വേ ... നമ്പരുകളിൽപെട്ട ... സെന്റ പുരയിടം.

(൭) ൧൧൧൬-ൽ കുടിയിരുപ്പു ലോൺ ... നമ്പർ കേസനുസരിച്ച് ... കൈനകരി ... മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ... കൈനകരി പകുതി സർവ്വേ ... സെന്റ പുരയിടവും ... സർവ്വേ ... സെന്റ നിലവും.

(൮) ൧൧൧൬-ൽ കുടിയിരുപ്പു ലോൺ ... നമ്പർ കേസനുസരിച്ച് ... കൈനകരി ... മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള ... കൈനകരി പകുതി സർവ്വേ ... നമ്പരുകളിൽ ... സെന്റ വസ്തുക്കൾ.

(൯) ൧൧൧൬-ൽ കുടിയിരുപ്പു ലോൺ ... നമ്പർ കേസനുസരിച്ച് ... അമ്പലപ്പുഴ ... മുറിയിൽ പുതുപ്പുരയിൽ ... അമ്പലപ്പുഴ പകുതി സർവ്വേ ... സെന്റ പുരയിടം.

(൨൦) ൧൧൧൯-ൽ ക്രഡിററ്ബാങ്ക ലോൺ ൬൪-ാം നമ്പർ കേസുമ്പടി ൧൬൯ രൂപ ൧൫ ചക്രം ൧൦ കാശും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള പുല്ലമ്പാറമുറിയിൽ കളിയിക്കൽവീട്ടിൽ മാതേൻ അയ്യപ്പൻ വക തരിശുപകുതിയിൽ സർവെ ൩൫൮/൧എഫ് ൧൧ സെന്റ തിരവും, സർവെ ൩൪൪/൧ ൭ സെന്റുള്ള പുരയിടവും, ൩൪൪/൩ഏ ൧൫ സെന്റും, ബി ൧൩ സെന്റും പുരയിടവും കെട്ടിടങ്ങളും, ൩൮൮/൧൬ ൫ സെന്റ പുരയിടവും, ൩൮൭/൧൧ ൧൧ സെന്റും, ൩൬൯/൧/൭ ൧൧ സെന്റും പുരയിടവും കെട്ടിടങ്ങളും.

(൨൧) ക്രഡിററ്ബാങ്ക ലോൺ കുടിശ്ശികക്കാരനായ വടക്കുംമുറിയിൽ ഒരുസ്സു പ്രത്യേക ചമ്പകളം പകുതി സർവെ ൨൪൮/൨൫, ൨൫൮/൧൭ നമ്പരുകളിൽപ്പെട്ട ൬ ൧ സെന്റ വസ്തു കുടിശ്ശിക പ്രകാരമുള്ള തുക ൬൨ രൂപ ൭ ചക്രം ൨ കാശ്.

(൨൨) ൧൦൯൫-ൽ ക്രഡിററ്ബാങ്ക ലോൺ ൩൪-ാം നമ്പർ കേസുമ്പടി ൪൪൨ രൂപ ൧ ചക്രം ൨ കാശും കിളിമാനൂരുള്ള തൈവിള നട്ടുവിളമുറിയിൽ ചേർക്കൽവീട്ടിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ ചാന്ദ്രിയ എന്നിവരുടെ തരിശുപകുതിയിൽ സർവെ ൨൭൫/൫ ൨൧ സെന്റ പുരയിടവും കെട്ടിടവും, സർവെ ൧൪൬/൫ ൪൦ നമ്പരകളിൽപ്പെട്ട ൪൨ സെന്റ പുരയിടവും കെട്ടിടവും.

(൨൩) ൧൦൯൫-ൽ ക്രഡിററ്ബാങ്ക ലോൺ ൧൭൭-ാം നമ്പർ കേസുമ്പടി ൩൫൪ രൂപ ൨൧ ചക്രം ൧൦ കാശും നടപടിച്ചിലവും ഒടുക്കുവാനുള്ള ആനപ്പാമ്പാറ വടക്കേമുറിയിൽ മല്ലപ്പള്ളിവീട്ടിൽ നാരായണപ്പിള്ള കാരാമരപ്പള്ളിക്കർ മുതൽപേർവക തരിശുപകുതി സർവെ ൨൪൭/൩൩ ൩൪ സെന്റ പുരയിടവും, സർവെ ൧/൩൪ ൯ സെന്റ പുരയിടവും, ൧/൩൫ ൯ സെന്റുള്ള പുരയിടവും, ൧/൪ വീതം ൧൧ സെന്റ പുരയിടവും കെട്ടിടങ്ങളും മുതലായതും.

(൨൪) ൧൦൯൬-ൽ ക്രഡിററ്ബാങ്ക ലോൺ ൧൫൪-ാം നമ്പർ കേസുമ്പടി ൨൭൦ ൧ രൂപ ൧൯ ചക്രം ൭ കാശും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള കണ്ണാടി വടക്കേമുറിയിൽ അയ്യംചേരിവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള മുതൽപേർവക അമ്പലപ്പുഴപകുതിയിൽ സർവെ ൩൨൩/൫, ൨൭൭/൨, ൩൨൩/൬, ൩൨൯/൧൦, ൩൭൨/൪ നമ്പരുകളിൽപ്പെട്ട ൩൪ സെന്റ വസ്തു.

(൨൫) ൧൧൧൨-ൽ ക്രഡിററ്ബാങ്ക ലോൺ ൧൭൫-ാം നമ്പർ കേസുമ്പടി ൧൦൪൫ രൂപ ൨൧ ചക്രം ൧൧ കാശും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള കോട്ടപ്പള്ളിമുറിയിൽ കപ്പിടിയത്തു വടക്കേൻവാമ്പിൽ മറിയക്കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുമഠത്തേക്കുഞ്ഞുവക പ്രക്കാട്ടപകുതിയിൽ സർവെ ൨൫൭/൧൦ ഏ ബി, ൨൯/൧, ൨൨൭/൧൨ ഡി/൧൩, ൨൫൭/൧൨ ഈ നമ്പരകളിൽപ്പെട്ട ൧ ഏക്കർ ൭൪ സെന്റ പുരയിടം.

(൨൬) ൧൧൫൧-ൽ കൃഷിവായ്പഫയൽ ൪൬-ാം നമ്പർ കേസുമ്പടി ൬൧ രൂപയും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള പാറയിൽ നാരായണൻ രാമകൃഷ്ണൻ വക കോഴിക്കോട്ടുപകുതിയിൽ സർവെ ൩൨൨/൧൩-൨൫ ൭ സെന്റ പുരയിടം.

(൨൭) ൧൧൦൮-ൽ കൃഷിവായ്പഫയൽ ൬൬-ാം നമ്പർ കേസുമ്പടി ൩൪൭ രൂപ ൨൭ ചക്രം ൩ കാശും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള കൈപ്പട്ടൂർ, വടക്കേടത്തു കുമാരൻ പരമേശ്വരൻ ഉണ്ണിക്കയ്മൾ മുതൽപേർവക കോഴിക്കോട്ടുപകുതിയിൽ സർവെ ൪൪/൧ൻ ൨൯ സെന്റും, ൪൪/൨൦ ൪൭ സെന്റും, ൪൪/൧൭/൩ ൨ സെന്റും പുരയിടം.

(൨൮) ൧൧൨൦-ൽ കൃഷിവായ്പഫയൽ ൨൭-ാം നമ്പർ കേസുമ്പടി ൨൧൭ രൂപ ൨൬ ചക്രവും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള കരകുളം മുറിയിൽ തല്ലുളായ ഇഞ്ചപറമ്പിൽ കാളിയമ്മ, കല്യാണി മുതൽ തെക്കേക്കരപകുതിയിൽ സർവെ ൨൪൪/൪ ൨൭ സെന്റ പുരയിടം.

(൨൯) ൧൧൨൨-ൽ കൃഷിവായ്പഫയൽ ൨൬-ാം നമ്പർ കേസുമ്പടി ൧൦൯ ത്രിട്ടീഷ്‌രൂപയും പലിശയും തീർക്കാനുള്ള കടക്കലായ മുണ്ടേവിളവീട്ടിൽ പത്മനാഭക്കുറുപ്പ് മാധവക്കുറുപ്പുവക കോഴിക്കോട്ടുപകുതിയിൽ സർവെ ൬൪/൨൨ ൧൦ ൭/൨ സെന്റ പുരയിടം.

(൩൦) ൧൧൨൦-ൽ കൃഷിവായ്പഫയൽ ൪൫-ാം നമ്പർ കേസുമ്പടി ൩൯൪ രൂപ ൨൧ ചക്രം ൭ കാശും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള അമ്പലപ്പുഴ പടിഞ്ഞാറേമുറിയിൽ പുളിമൂട്ടിൽവീട്ടിൽ പാർവതിയമ്മ നാരായണിയമ്മ വക അമ്പലപ്പുഴപകുതിയിൽ സർവെ ൪൨൨/൧൨, ൩൧൯/൧൩, ൭൪൭/൨൪, ൩൪൭/൭ ഈ നമ്പരകളിൽപ്പെട്ട ൨ ഏക്കർ ൪൯ സെന്റ തരം.

(൩൧) ൧൧൨൨-ൽ കൃഷിവായ്പഫയൽ ൧൧൦-ാം നമ്പർ കേസുമ്പടി ൧൬൨ രൂപ ൧൯ ചക്രം ൧൦ കാശും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള തഴവാമുറിയിൽ കാരേലിൽവീട്ടിൽ തെറ്റുപ്പൻപിള്ള പുരുഷോത്തമൻപിള്ളവക കരുനാഗപ്പള്ളി പകുതിയിൽ സർവെ ൩൨൭/൨/൭, ൪൦൪/൧൭/൨൭ നമ്പരകളിൽപ്പെട്ട ൨ ഏക്കർ ൧൮ സെന്റ തിരവും പുരയിടവും.

(൩൨) ൧൧൦൮-ൽ കൃഷിവായ്പഫയൽ ൬൨-ാം നമ്പർ കേസുമ്പടി ൧൭൪ രൂപ ൧൪ ചക്രവും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള പടനിലംമുറിയിൽ കിട്ടേത്തുവീട്ടിൽ കുട്ടിയമ്മ കല്യാണിയമ്മ വക തരിശുപകുതിയിൽ സർവെ ൧൧൧/൩ ഡി നമ്പരകളിൽ ൩൯ സെന്റ പുരയിടം.

(൩൩) ൧൧൦൯-ൽ കൃഷിവായ്പഫയൽ ൩൩-ാം നമ്പർ കേസുമ്പടി ൪൭ രൂപ ൨൫ ചക്രം ൪ കാശും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള തോട്ടപ്പുള്ളിമുറിയിൽ തെക്കേമഠത്തിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള കുഞ്ഞിപ്പിള്ളവക പ്രക്കാട്ടപകുതിയിൽ സർവെ ൨൫൭/൧൪ ൩൫ സെന്റും, ൨൫൭/൧ ൩൩ സെന്റും, ൨൪൫/൧൨ ൨൫ സെന്റും വസ്തുക്കൾ.

(൩൪) ൧൧൨൦-ൽ കൃഷിവായ്പഫയൽ ൧൧൯-ാം നമ്പർ കേസുമ്പടി ൩൯൪ രൂപ ൧൬ ചക്രം ൧൨ കാശും പലിശയും തീർക്കാനുള്ള കരിമുറിയിൽ പനയ്ക്കൽവീട്ടിൽ തൊമ്മൻ പാപ്പി ചെറിയമ്മവക തരിശുപകുതി സർവെ ൧൨൧/൩, ൧൨൩/൩ ഈ നമ്പരകളിൽപ്പെട്ട ൧ ഏക്കർ ൨൧ സെന്റ വസ്തു.

(൩൫) ൧൧൨൩-ൽ കൃഷിവായ്പഫയൽ ൪൨-ാം നമ്പർ കേസുമ്പടി ൪൮൭ രൂപ ൧ ചക്രവും പലിശയും ഒടുക്കുവാനുള്ള തോട്ടപ്പള്ളിമുറിയിൽ ചെട്ടിയത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ അബ്ദുൾറഹ്മാൻകുഞ്ഞ് കുഞ്ഞിക്കോയാവക പ്രക്കാട്ടപകുതിയിൽ സർവെ ൨൭൩/൨/൧ ൪൭ സെന്റ പുരയിടവും, സർവെ ൭൫/൩൭/൧൦൧ ൨ ഏക്കർ ൩൩ സെന്റ നിലവും.

പറവൂർ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible] നമ്പ്രുകളായി [illegible] പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

പറവൂർ പകുതിയിൽ [illegible] ആണ്ടുകളിലെ കരക്കുടിശ്ശികവകയിൽ [illegible] ചുവടെ വിവരം പറയുന്ന [illegible] ജപ്തിചെയ്തു [illegible] പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തു [illegible] ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം [illegible] ഹാജരായി വിളിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. [illegible] അതു സാധിപ്പിക്കുന്നതും [illegible] ലേലത്തിൽ [illegible] ലേലം [illegible] കച്ചേരിയിൽതന്നെ [illegible] കൂടാതെ [illegible] ഏതു കച്ചേരിയിൽതന്നെ [illegible] പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

[illegible] കർക്കടകമാസം [illegible] പകൽ [illegible] മണിമുതൽ പറവൂർ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

[illegible] മിഥുനം [illegible].

പി. എം. [illegible],
തഹശീൽദാർ.

പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	പകുതി	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	തണ്ടപ്പേർകാരന്റെ പേര്	ഈടാക്കേണ്ട തുക രൂ.	ച.	കാ.	സർവേ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം	വില്പന അവധി
൧	[illegible]	[illegible]	[illegible] ശ്രീനിവാസയ്യർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]
൨		[illegible]	ചെറമുറി നാരായണൻ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	നിലം	ടി	
൩		[illegible]	[illegible] വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദൻ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	ടി	ടി	
൪		[illegible]	കളത്തിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	പുരയിടം	ടി	
൫		[illegible]	[illegible] കല്യാണി മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	ടി	ടി	
൬		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി	
൭		[illegible]	മാളിയേക്കൽ ഇട്ടൂപ്പ് [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	[illegible]	
൮		[illegible]	[illegible] പറമ്പിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	[illegible]	
൯		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	നിലം	ടി	
൧൦		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി	
൧൧		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	ടി	ടി	
൧൨		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	
൧൩		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	നിലം	[illegible]	
൧൪		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	ടി	ടി	

പട്ടിക (തുടർച്ച)

ക്രമ നമ്പർ	പകുതി	അവകാശപ്പെട്ടവന്റെ നമ്പർ	പേര്	ഈടാക്കേണ്ടുക രൂ.	പ.	കാ.	ജപ്തിചെയ്തു വില്ക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ സർവേ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം	വില്ക്കുന്ന സ്ഥലം
൧൯		൧൮൯൫	ചേപ്പിളി അമീന അമ്മിണ്ണമ്മ	൭	൦	൩	൩൯൨/൨			൧൭	നിലം	ഒറ്റി	
൧൩		൧൬൭൩	വാകയിൽ അയ്യപ്പൻ മുതൽപേർ	൮	൧	൧൧	൩൪൨/൫			൧൬	പുരയിടം	പണയാറവക പാട്ടം	
൧൪		൪൭൪൫ ൨൮൪൨ ൨൭൫൮	പുതുവൽ കുഞ്ഞൻ ഗോപാലക്കുറുപ്പ് മുതൽപേർ	൨൫	൨൦	൨	൧൫൩/൮			൨൯	നിലം	ടി	
൧൫		൧൫൩൪ ൨൩൫൭	ഇളങ്ങരി ഇക്കണ്ണൻ കുഞ്ഞൻ	൭	൧൫	൨	൧൫൩/൧൨			൧൩	ടി	ഒറ്റി	
൧൮		൨൦൨൫	ചീരമ്പിള്ളി ലക്ഷ്മി ദേവകിഅമ്മ മുതൽപേർ	൭	൮	൨	൧൫൩/൧൨			൧൫	ടി	പണയാറവക പാട്ടം	
൨൦		൨൧൧൦	പടിഞ്ഞാറെ തലവിൽ ശിവനാണി ചെമ്പകരാമൻ ചെട്ടിയാർ	൩	൧൦	൧൨	൨൦൦/൧	ഏ		൧൯	പുരയിടം	ഒറ്റി	
൨൧		൨൧൮൨	ചെട്ടിയത്തു കണ്ണൻ കേശവപ്പിള്ള	൧൩	൩	൮	൧൩൮/൨	ഏ		൧൪	നിലം	ടി	
൨൨		൨൧൮൫	കുളങ്ങര കൊച്ചി ചാത്തു	൯	൧൯	൭	൨൯൭/൧൨			൧൯	പുരയിടം	ടി	
൨൩		൨൩൧൩	കണ്ണവരമ്പു മഠത്തിൽ വിശ്വനാഥയ്യർ വൈദ്യനാഥയ്യർ	൧൨	൨൦	൩	൧൯൫/൮	ബി		൨൮	ടി	ടി	
൨൪	പുത്തൂർ	ബി൫൦	വാകയിൽ നാരായണൻ ശങ്കരൻ	൧൮	൧	൬	൧൪൦/൬			൨൩		പണയാറവക ഒറ്റി	
൨൫		ബി൩൭൦	പുളിയനിള്ളി കുഞ്ഞൻ ശങ്കരൻ	൮	൩	൮	൧൧൮/൧൩			൧൩		പണയാറവക പാട്ടം	
൨൬		ബി൪൮൮	ചെമ്പപ്പിള്ളി അവുസേപ്പ് വറുഗീസ്	൫	൧൩	൭	൮൭/൨			൨൧		ടി	
൨൭		ബി൫൩൦	താന്നിയത്തു വടക്കേവീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ ഗോവിന്ദമേനോൻ	൮	൧൭	൦	൧൧൯/൩			൨൦		പണയാറവക ഒറ്റി	
൨൮		ബി൫൫൦	ഏടപ്പറത്തു ഗോവിന്ദൻ കരുണാകരപ്പണിക്കർ മുതൽപേർ	൨൫	൩൦	൭	൧൨൦/൩	൧൦		൯൧	നിലം	പണയാറവക പാട്ടം	
൨൯		ബി൫൬൨	കിഴക്കേ കല്യാണിപ്പിള്ള അമ്മുപ്പിള്ള	൧൧	൧൩	൭	൧൧൯/൧൩			൩൨		ഒറ്റി	
൩൦		ബി൫൭൨ ൫൪൫	ചെമ്പപ്പിള്ളി വർക്കി മകൻ ലോനപ്പൻ	൫	൨൮	൨	൩൩/൩	ഏ/൮		൧൮		ടി	
൩൧		ബി൬൮൩	കിഴക്കേവീട്ടിൽ കണക്ക ലക്ഷ്മി അമ്മാളു അമ്മ മുതൽപേർ	൭	൧൩	൮	൧൪൨/൪			൧൨		ടി പാട്ടം	
൩൨		ബി൫൧൦	ഒറ്റയിൽ കണ്ണൻ ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ നാരായണപ്പണിക്കർ	൭	൨൨	൧൨	൧൦൩/൧൩			൧൭		ടി	
൩൩		ബി൫൫൭	ഒതളൂർ കോവിലകത്തു നാരായണൻ രാമവർമ്മൻ തമ്പാൻ	൮	൨൧	൩	൭൦/൧	ഡി		50½		പണയാറവക അനുഭോഗം	
൩൪		൨൨൭൮	പുലപ്പായിവീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ ഗോപാലപിള്ള	൩	൭	൧	൨൫൧/൪	ബി		൭	പുരയിടം	പണയാറവക പാട്ടം	
൩൫		൨൮൧൮	കൊച്ചി ഉഭയമാസമുമതിൽ കച്ചവടം ഇസ്മാൻസേട്ട മകൻ അബ്ദുൾഹമീദ് സേട്ട	൩	൨	൩	൨൦൧/൮	ഏ		൧൭	ടി	ടി	

(Place of sale column, printed vertically across rows: പുത്തൻചിറ? — രാമപുരം? [illegible])

൩൬		[illegible]	വണ്ടാനപ്പുറമ്പ് വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ളയുടെ ഭാര്യ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	ഒററി
൩൭		[illegible]	തോപ്പുവീട്ടിൽ രാമസ്വാമിപ്പിള്ളയുടെ മകൾ തങ്കമ്മ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	നിലം	പണ്ടാരവക പാട്ടം
൩൮		[illegible]	പുതുവൽ പുരയിടത്തിൽ ദാമോദരക്കുറുപ്പ് മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	ടി	ടി
൩൯		[illegible]	ഇടിയംപറമ്പത്ത് കുട്ടിയമ്മ നാരായണിഅമ്മ മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ഒററി
൪൦		[illegible]	താന്നിപ്പിള്ളി കേശവൻ രാഘവൻ മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	പണ്ടാരവക പാട്ടം
൪൧		[illegible]	ചക്കുമഠത്തിൽ വേലായുധൻപിള്ള ഭൈരവൻപിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	ടി
	പകുതി	[illegible]										
		[illegible]										
൪൨		[illegible]	കീഴ്‌വള്ളത്ത് നാരായണി കാർത്ത്യായനിഅമ്മ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	നിലം	ടി
൪൩		[illegible]	പുത്തൻവീട്ടിൽ കണ്ടു കേശവൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി
൪൪		[illegible]	വിളങ്ങനാട്ടുവീട്ടിൽ നാരായണിപ്പിള്ള ശങ്കരപ്പിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	ഒററി
൪൫		[illegible]	തെക്കേപ്പുറത്തിൽ ശങ്കരൻ വേലായുധൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	ടി	പണ്ടാരവക പാട്ടം
൪൬		[illegible]	കൊച്ചുപറമ്പത്ത് നാരായണൻ നാരായണപ്പണിക്കർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	നിലം	പണ്ടാരവക ഒററി
൪൭		[illegible]	മാളികയിൽ കുഞ്ഞി പാറുക്കുട്ടിഅമ്മ മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി
൪൮		[illegible]	അംബുജൻ വേലപ്പൻ മകൻ മറിയം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	പുരയിടം	ടി

കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

കരുനാഗപ്പള്ളി സബ് ട്രഷറിവക ൧൭ ൧ ൧൭-ാംനമ്പർ പെൻഷൻ ആർഡർകാരനും തന്റെ ഭർത്താവുമായ പനയിൽവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള പത്മനാഭപിള്ള ൧൧൧൧ കുംഭം ൧൬-ാം- മരിച്ചുപോയതായും ടിയാന്റെ അവകാശികളായി ഭാര്യയായ താനും തന്നിൽ ജനിച്ച മക്കളായ ശങ്കരപ്പിള്ള, രാഘവൻപിള്ള, ഗോപാലപിള്ള, കുട്ടൻപിള്ള ഇങ്ങനെ നാലുപേരും മാത്രമുള്ളെന്നും ഇവരെല്ലാം തന്റെ രക്ഷയിൽ താമസിച്ചുവരുന്നതായും ടിയാൻ ൧൧൧൧ ധനുമാസംമുതൽ കിട്ടുവാനുള്ള കുടിശിഖ പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നതിനു തനിക്കു അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റു കിട്ടണമെന്നു, തഴവാ പകുതിയിൽ വടക്കുമുറി പടിഞ്ഞാറു മുറിയിൽ കല്ലുവിളയിൽനിന്നും മുറിയിൽ ചടയിക്കാട്ടു മേക്കതിൽ താമസിക്കുന്ന കുഞ്ഞുപെണ്ണമ്മ ഈ ആണ്ടു കുംഭമാസം ൨൫-ാം- ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ അയച്ചു തഴവാ പാർവ്വത്യകാർ മുഖാന്തിരം വിചാരണനടത്തിയതിൽ നാരായണപിള്ള പത്മനാഭപിള്ള ൧൧൧൧ കുംഭം ൧൬-ാം- മരിച്ചുപോയതായും ടിയാന്റെ അവകാശിയായി ഭാര്യയായ നല്ലേലിൽ കുഞ്ഞുപെണ്ണമ്മയും മക്കളായ ശങ്കരപ്പിള്ള, രാഘവൻപിള്ള, ഗോപാലപിള്ള, കുട്ടൻപിള്ള ഇവരുണ്ടെന്നും ഇവരിൽ കുട്ടൻപിള്ള അപേക്ഷക്കാരിയുടെ സംരക്ഷണയിൽ താമസിക്കുകയാണെന്നും ശേഷം പേരുകാർ ഇവരുടെ അപേക്ഷക്കാരി മാതാവായ നല്ലേലിൽ കുഞ്ഞുപെണ്ണമ്മ വാങ്ങുന്നതിനു സമ്മതിച്ചു രേഖകൊടുത്തിട്ടുള്ളതായും ഇവരല്ലാതെ മററവകാശികളാരുമില്ലെന്നും അപേക്ഷക്കാരി [illegible] മരിച്ചുപോയ ആളുടെ പെൻഷൻഹാരം ഹാഫ് ഹാജരാക്കിട്ടുണ്ടെന്നും കാണുന്നതിനാൽ അപേക്ഷക്കാരി നല്ലേലിൽ കുഞ്ഞുപെണ്ണമ്മക്ക അപേക്ഷപ്രകാരം സർട്ടിഫിക്കറ്റു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ തർക്കമോ ഉള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിമുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അവധി കഴിഞ്ഞാൽ ലഭിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൧൧൧൧ ആടി ൧൯-ാം-

കെ. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള,
തഹശീൽദാർ.

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന കരിശുവസ്തുക്കൾ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ചും സമയത്തും ലേലംചെയ്തു പതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ലേലത്തിൽ ചേരാനാഗ്രഹമുള്ളവർ ആദ്യവിലയുടെ അഞ്ചു ശതമാനം വീതം നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവച്ചു ലേലം വിളിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുകക്കു വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമാകുന്നു. ലേലം അവസാനിച്ചാലുടൻ ലേലംപ്രിവിളിച്ച ആൾ നിരതദ്രവ്യം ഉൾപ്പെടെ ലേലത്തുകയിൽ അഞ്ചിലൊന്നും ശേഷം ൧൫ ദിവസത്തിനകം ബാക്കിയും കെട്ടേണ്ടതും അപ്രകാരം ചെയ്യാത്ത പക്ഷം വരുത്തിയാൽ കെട്ടിയിട്ടുള്ള സംഖ്യ പ്രായശ്ചിത്തമായി മുതൽക്കൂട്ടുന്നതും വസ്തു വീണ്ടും ലേലത്തിൽ വില്ക്കുന്നതുമാകുന്നു. ആ പുനർ ലേലത്തിൽ നഷ്ടം വരുന്നതായാൽ ആയതും അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലെ ഇഷ്ടംപോലെ ആയിരിക്കും. ലേലം അവസാനിച്ചാലുടൻ ലേലത്തിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുടെ നിരതദ്രവ്യം തിരികെ കൊടുക്കുന്നതും രസീതു എഴുതികൊടുത്തു വാങ്ങിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരം അറിയേണ്ടവർ ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി അറിഞ്ഞുകൊള്ളേണ്ടതുമാകുന്നു.

അമ്പലപ്പുഴ,
൧൧൧൧ കർക്കടകം ൧൦-ാം-.

തഹശീൽദാർ (ഒപ്പ്).

൧൧൧൧ കർക്കടകം ൨൭-ാം- അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	പുതുവൽ കരുനമ്പർ	മുറി	സർവെ നമ്പർ	സർവെ ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	കരം രൂ.	കരം ച.	കരം കാ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ആദ്യവില രൂ.	ആദ്യവില ച.	ആദ്യവില കാ.
൧	൧൧൧൧൫-ൽ ൨	ആര്യാട്	൨൨/൫	൧൯		൨൧	൧	൨൮	൧൨	പുരയിടം	൩൧	൧൩	...
൨	൧൧൧൧൫-ൽ ൯		൨൧/൫	൧൨		൯൨	൨	൨	൧൩	ടി	൫൦	...	...
൩	൧൧൧൧൫-ൽ ൪൦		൨൧/൧	൧൭		൮൭	...	൨൭	൧൪	ടി	൨൯	...	...
൪	൧൧൧൧൫-ൽ ൪൭		൨൧/൦	൧൭		൯൫	൨	൧	...	ടി	൪൨	൧൩	...

വിളവങ്കോട്ട താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible]

[illegible] പ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നത്.

താഴെ [illegible] കുടിശ്ശികയായി [illegible] [illegible] വിളവങ്കോട്ട [illegible] [illegible] ലേലംചെയ്യുന്നതിന [illegible] [illegible] ഇതിനാൽ [illegible]

[illegible] ൧൧൧൬-ാം [illegible]

[illegible]

താലൂക്ക് [illegible]

പട്ടിക.

(൧) [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] [illegible]

(൨) [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] [illegible]

(൩) [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] [illegible]

(൪) [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] [illegible]

(൫) [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] [illegible]

(൬) [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] [illegible]

(൭) [illegible] [illegible]

(൮) [illegible] [illegible]

(൯) [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] [illegible]

(൧൦) [illegible] [illegible]

(൧൧) [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] [illegible]

(൧൨) [illegible] [illegible]

(൧൩) [illegible] [illegible]

(൧൪) [illegible] [illegible]

(൧൭) [illegible]

(൧൮) [illegible]

(൧൯) [illegible]

(൨൦) [illegible]

(൨൧) [illegible]

(൨൨) [illegible]

(൨൩) [illegible]

(൨൪) [illegible]

(൨൫) [illegible]

(൨൬) [illegible]

(൨൭) [illegible]

(൨൮) [illegible]

(൨൯) [illegible]

(൩൦) [illegible]

(൩൧) [illegible]

(൩൨) [illegible]

(൩൩) [illegible]

(൩൪) [illegible]

(൩൫) [illegible]

(൩൬) [illegible]

(൩൭) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തിരുവപ്പേരുടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശ തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] ന്റെ ടി.

(൩൮) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തിരുവപ്പേരുടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] ഭാഗത്തിന്റെ ടി.

(൩൯) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തിരുവപ്പേരുടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശ തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] ന്റെ ടി.

(൩൯) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തിരുവപ്പേരുടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശ തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റ സ്ഥലത്തിന്റെ ടി.

(൩൯) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തിരുവപ്പേരുടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശ തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും സ്ഥലത്തിന്റെ ടി.

(൩൯) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തിരുവപ്പേരുടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] സ്ഥലത്തിന്റെ ടി.

(൪൦) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തിരുവപ്പേരുടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശ തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റ നിലത്തിന്റെ ടി.

(൪൧) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തിരുവപ്പേരുടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശ തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റ നിലത്തിന്റെ ടി.

(൪൨) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തിരുവപ്പേരുടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശ തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റ പുരയിടത്തിന്റെ ടി.

(൪൩) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തിരുവപ്പേരുടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റ സ്ഥലത്തിന്റെ ടി.

(൪൪) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തിരുവപ്പേരുടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശ തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റ നിലത്തിന്റെ ടി.

(൪൫) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തിരുവപ്പേരുടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശ തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റ നിലത്തിന്റെ ടി.

(൪൬) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തിരുവപ്പേരുടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശ തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റ നിലത്തിന്റെ ടി.

(൪൭) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തിരുവപ്പേരുടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശ തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] ഭാഗത്തിന്റെ ടി.

(൪൮) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തിരുവപ്പേരുടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശ തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റ നിലത്തിന്റെ ടി.

(൪൯) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തിരുവപ്പേരുടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] ഭാഗത്തിന്റെ ടി.

(൫൦) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തിരുവപ്പേരുടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശ തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റ [illegible] സ്ഥലങ്ങളുടെ ടി.

(൫൧) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശ തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റ സ്ഥലത്തിന്റെ ടി.

(൫൨) ടി പകുതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തിരുവപ്പേരുടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശ തീർന്നതിനു ടി പകുതി സർവെ [illegible] സെന്റിൽ [illegible] ഉൾപ്പെട്ട [illegible] കോൽ സ്ഥലത്തിന്റെ ടി.

(൩൩) ടിപ്പകതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വിളയിൽ [illegible] ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതി സർവെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] ഭാഗത്തിന്റെ ടി,

(൩൪) ടിപ്പകതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] കണ്ണമ്പള്ളി [illegible] വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻകുമാരൻ ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതി സർവെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും സ്ഥലത്തിന്റെ ടി,

(൩൫) ടിപ്പകതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] നാടാർ അപ്പാവുനാടാർ ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതി സർവെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] ഭാഗത്തിന്റെ ടി,

(൩൬) ടിപ്പകതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പിള്ള [illegible] പിള്ള ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതി സർവെ [illegible] തെക്കേക്ക [illegible] സെന്റും [illegible] വടക്കേക്ക [illegible] സെന്റും [illegible] വടക്കേക്ക [illegible] സെന്റും സ്ഥലത്തിന്റെ ടി,

(൩൭) ടിപ്പകതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ കൊച്ചൻ [illegible] ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതി സർവെ [illegible] സെന്റ് നിലത്തിന്റെ ടി,

(൩൮) ടിപ്പകതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വിളയിൽ കൊച്ചൻ [illegible] ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതി സർവെ [illegible] സെന്റ് പുരയിടത്തിന്റെ ടി,

(൩൯) ടിപ്പകതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വിളാകത്തുവീട്ടിൽ [illegible] പിള്ള [illegible] പിള്ള ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതി സർവെ [illegible] വടക്കേക്ക [illegible] സെന്റ് നിലത്തിന്റെ ടി,

(൪൦) ടിപ്പകതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വിളാക [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പിള്ള [illegible] പിള്ള ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതി സർവെ [illegible] സെന്റ് നിലത്തിന്റെ ടി,

(൪൧) ടിപ്പകതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വിളയിൽ [illegible] ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതിസർവെ [illegible] തെക്കേക്ക [illegible] സെന്റ് പുരയിടത്തിന്റെ ടി,

(൪൨) ടിപ്പകതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] കൊച്ചൻ ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതിസർവെ [illegible] വടക്കേക്ക [illegible] സെന്റ് നിലത്തിന്റെ ടി,

(൪൩) ടിപ്പകതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതി സർവെ [illegible] സെന്റ് നിലത്തിന്റെ ടി,

(൪൪) ടിപ്പകതിവകക്ക [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] ചെന്നൻനാടാർ കൊച്ചുരാമൻനാടാർ ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതി സർവെ [illegible] സെന്റിന്റെ ടി,

(൪൫) ടിപ്പകതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതി സർവെ [illegible] സെന്റ് സ്ഥലത്തിന്റെ ടി,

(൪൬) ടിപ്പകതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വിളയിൽ [illegible] നാടാർ [illegible] നാടാർ ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതി സർവെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും പുരയിടങ്ങളുടെ ടി,

(൪൭) [illegible]കതിവകയ്ക്കു [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] പറയൻവിള [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] നാടാർ [illegible] നാടാർ ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതി സർവെ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും പുരയിടത്തിന്റെ ടി,

(൪൮) ടിപ്പകതിവകയ്ക്കു [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വിള [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] നാടാർ [illegible] ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] കാശു തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതി സർവെ [illegible] സെന്റ് നിലത്തിന്റെ ടി,

(൪൯) ടിപ്പകതിവകയ്ക്കു [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] അമ്പലത്തുവിളാകത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] നാടാർ അപ്പാവുനാടാർ ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതിസർവെ [illegible] സെന്റ് പുരയിടത്തിന്റെ ടി,

(൫൦) ടിപ്പകതിവകയ്ക്കു [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വിള പുത്തൻവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ജാനകി ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതിസർവെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] ഭാഗത്തിന്റെ ടി,

(൫൧) ടിപ്പകതിവകയ്ക്കു [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വലിയവിളയിൽ [illegible] നാടാർകൊച്ചൻ ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാന്റെവക ടിപ്പകതി സർവെ [illegible] സെന്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട [illegible] പുരയിടത്തിന്റെ ടി,

(൧൨) [illegible] തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] [illegible]

(൧൩) [illegible] തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]

(൧൪) [illegible] തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible]

(൧൫) [illegible] തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]

(൧൬) [illegible] തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]

(൧൭) [illegible] തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]

(൧൮) [illegible] തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]

(൧൯) [illegible] തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]

(൨൦) [illegible] തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible]

(൨൧) [illegible] തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] എം. എ. ബി. ഡി. [illegible]

(൨൨) [illegible] തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]

(൨൩) [illegible] തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible]

(൨൪) [illegible] തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible]

(൨൫) [illegible] തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] സാവിത്രി ദേവകി അന്തർജ്ജനം [illegible]

(൨൬) [illegible] തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]

(൨൭) [illegible] തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible]

(൨൮) [illegible] തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] നാരായണൻ [illegible]

(൨൯) [illegible] തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]

(൯൦) ടിപ്പകർതിവകക്ക ൧൭൩൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ തിരുവട്ടാർകരേച്ചുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള വേലായുധൻപിള്ള ടിയാൻപ്പേരെ ൯രൂപ ൨൫ചക്രം ൩കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതിയിൽ സർവെ ൩൪൨-ൽ വടക്കേക്ക ൨൧സെൻറുനിലത്തിന്റെ ടി.

(൯൧) ടിപ്പകർതിക്ക ൪൫൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ കഴിച്ചൽ പാലച്ചുവിളയിൽ ജോസഫ് കരിയം നടപതിച്ചിലവുറപ്പേരെ ൯൭രൂപ ൨൪ചക്രം ൧൩കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതി സർവെ ൪൭൪-ൽ ൧൫സെൻറും ൩൩൭ബി ൪സെൻറും ൨൨൮ എ ൧൫സെൻറും ൨൨൧ ബി ൩സെൻറും വസ്തുക്കളുടെ സർവ്വവകാശം.

(൯൨) ടിപ്പകർതിവകക്ക ൧൬൪൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ പുന്നമേക്കത്തു കാരവിളാകത്തു അരുളാനന്തം ഞരോൺ ടിയാൻപ്പേരെ ൭രൂപ ൨൨ചക്രം ൫കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതിയിൽ സർവെ ൪൩൬൭-ൽ ൨൩സെൻറ നിലത്തിന്റെ ടി.

(൯൩) ടിപ്പകർതിവകക്ക ൩൦൦-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ പാറശ്ശാല വലൻമിഖായേൽവകക്ക ടിയാൻപ്പേരെ ൩രൂപ ൧൯ചക്രം ൪കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതി സർവെ ൨൫൦൨-ൽ ൧൫സെൻറ നിലത്തിന്റെ ടി.

(൯൪) ടിപ്പകർതിവകക്ക ൫൫൦-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ ഇടക്കോട്ട പാലച്ചുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള വേലായുധൻപിള്ള ടിയാൻപ്പേരെ ൭രൂപ ൨൩ചക്രം ൧൨കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതി സർവെ ൩൩൨൦-ൽ ൨൦സെൻറ നിലത്തിന്റെ ടി.

(൯൫) ടിപ്പകർതിവകക്ക ൧൦൭൯-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ കോകഴിക്കുടു കിണററവിളാകംപു രയിടത്തിൽ വേലായുധൻ കുഞ്ഞൻ ടിയാൻപ്പേരെ ൩രൂപ ൧൩ചക്രം ൭കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതി സർവെ ൪൧൦൦-ൽ ൨൫സെൻറ നിലത്തിന്റെ ടി.

(൯൬) ടിപ്പകർതിവകക്ക ൧൨൩൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ മണ്ണൂർ മൈലാറവിളയിൽ വർക്കൻ ചെല്ലയ്യൻനാടാർ ടിയാൻപ്പേരെ ൪രൂപ ൨൧ചക്രം ൧൨കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതി സർവെ ൪൭൨/൭-ൽ ൧൫സെൻറ പുരയിടത്തിന്റെ ടി.

(൯൭) ടിപ്പകർതിവകക്ക ൧൪൬൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ മണ്ണൂർ പൂവിപ്പാറ പുതുവൽപുരയിടത്തിൽ ദാനിയേൽ ചെയ്യുന്നടിയാൻപ്പേരെ ൧൨രൂപ ൪ചക്രം ൧൨കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതി സർവെ ൪൫൧൭/൧൬എ/ തെക്കേക്കു ൩൮സെൻറിന്റെ ടി.

(൯൮) ടിപ്പകർതിവകക്ക ൧൭൭൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ അമ്മമെറയിക്കൽ കിഴക്കേപു ത്തൻവീട്ടിൽ നാരായണിപ്പിള്ള വള്ളിയമ്മപ്പിള്ള ടിയാൻപ്പേരെ ൧൦രൂപ ൨൭ചക്രം ൧കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതി സർവെ ൨൪൨൭ വടക്കേക്ക് ൨൩സെൻറ സ്ഥലത്തിന്റെ ടി.

(൯൯) ടിപ്പകർതിവകക്ക ൧൭൩൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ പാറകോട്ടുമേലത്തു പിരാന്തിവിളയിൽ മാടൻനാടാർ ചിന്നപ്പിള്ളനാടാർ ടിയാൻപ്പേരെ ൪രൂപ ൯ചക്രം ൧കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതി സർവെ ൪൭൭൨/൯/ തെക്കേക്ക ൫സെൻറപുരയിടത്തിന്റെ സർവ്വവകാശം.

(൧൦൦) ടിപ്പകർതിവകക്ക ൧൫൯൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ കൊട്ടുക്കലെത്തു പേയവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ആരുമുഖം രാമൻ ടിയാൻപ്പേരെ ൩രൂപ ൧൦ചക്രം ൨കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതി സർവെ ൨൧൦൮-ൽ ൩൧സെൻറ നിലത്തിന്റെ സർവ്വവകാശം.

(൧൦൧) ടിപ്പകർതിവകക്ക ൧൫൭൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ കാരോട്ടുമേലത്തു നല്ലവിളാകത്തു വീട്ടിൽ താണുപിള്ള വേലായുധൻപിള്ള ടിയാൻപ്പേരെ ൫രൂപ ൩ചക്രം ൯കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതി സർവെ ൩൭൪൬/൧/൩൨സെൻറ നിലത്തിന്റെ ടി.

(൧൦൨) ടിപ്പകർതിക്ക ൧൯൧൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ ഇടക്കോട്ടു പൂവത്തുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ തെക്കപ്പിള്ള പത്മനാഭപിള്ള ടിയാൻപ്പേരെ ൭രൂപ ൨൩ചക്രം ൧൦കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതി സർവെ ൭൩൨ എ ൧൧സെൻറും ൭൫൨ ബി ൧൨സെൻറും സ്ഥലത്തിന്റെ ടി.

(൧൦൩) ടിപ്പകർതിക്ക ൧൬൭൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം കഴിച്ചൽമേലത്തു തൊഴുക്കറവിളയി ൽ കാളിയമ്മപ്പിള്ള പൊന്നമ്മപ്പിള്ള ടിയാൻപ്പേരെ ൪രൂപ ൨൩ചക്രം ൫കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതി സർവെ ൨൫൭/൧ വടക്കേക്ക ൧൨സെൻറ നിലത്തിന്റെ ടി.

(൧൦൪) ടിപ്പകർതിവകക്ക ൨൭൩൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം കൊല്ലങ്കോട്ടുമേലത്തു ഉദിനതെ ങ്ങുവിളയിൽ ചാമിയാരിക വറീയൽ ടിയാൻപ്പേരെ ൨൦രൂപ ൧൨ചക്രം ൩കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതി സർവെ ൨൩൨൩/൫ തെക്കേക്ക് ൧൦സെൻറിനു വടക്കേക്ക് ൪തെക്കേക്ക് ൧൧ ൧/൨സെൻറ സ്ഥലത്തിന്റെ ടി.

(൧൦൫) ടിപ്പകർതിവകക്ക ൩൨൮൧-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ചാത്തൂട്ട തമ്പിത്തെരുവീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള കേശവപിള്ള ടിയാൻപ്പേരെ ൩രൂപ ൧൭ചക്രം ൧കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതി സർവെ ൨൭൫൩-ൽ വടക്കേക്ക ൨൨സെൻറ സ്ഥലത്തിന്റെ ടി.

(൧൦൬) ടിപ്പകർതിവകക്ക ൨൩൧൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം ചിതറാൽ പണ്ടാരവിളാകത്തു പു ത്തൻവീട്ടിൽ ശക്തിയമ്മപ്പിള്ള കാളിയമ്മപ്പിള്ള ടിയാൻപ്പേരെ ൭രൂപ ൧൧ചക്രം ൫കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതി സർവെ ൧൩൭ എ-ൽ ൧൫സെൻറിന്റെ ടി.

(൧൦൭) ടിപ്പകർതിവകക്ക ൨൪൦൯-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ കടക്കോട്ടുമേലത്തു ചെമ്മണ്ണ വിളയിൽ കൊച്ചുൻ പത്മനാഭൻ ടിയാൻപ്പേരെ ൩രൂപ ൧൪ചക്രം ൧൨കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതി സർവെ ൪൭൧൦/൩൫/൧ തെക്കേക്ക് ൭സെൻറ പുരയിടത്തിന്റെ ടി.

(൧൦൮) ടിപ്പകർതിവകക്ക ൨൪൧൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ മുഴക്കോട്ടുമേലത്തു വാരോട്ടുവീട്ടി ൽ കാളിയമ്മപ്പിള്ള പൊന്നമ്മപ്പിള്ള ടിയാൻപ്പേരെ ൭രൂപ ൧൭ചക്രം ൯കാശു തീർക്കുന്നതിനു ടിയാനുടെവക ടിപ്പകർതി സർവെ ൩൫൨൦ എ-ൽ ൧൧സെൻറ നിലവും ൪൫൨ എ-ൽ ൧൩സെൻറ നിലവും സർവ്വവ കാശം.

(൧൦൯) [illegible] തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] സർവെ [illegible] സ്ഥലമാകുന്നു.

(൧൧൦) [illegible] തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തീർപ്പാക്കുന്നതിന [illegible] സർവെ [illegible] നിലത്തിന്റെ [illegible].

(൧൧൧) [illegible] തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] തീർക്കുന്നതിന [illegible] സർവെ [illegible] സെന്റിന്റെ [illegible].

(൧൧൨) [illegible] തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തീർക്കുന്നതിന [illegible] സർവെ [illegible] സെന്റിന്റെ [illegible].

(൧൧൩) [illegible] തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തീർക്കുന്നതിന [illegible] സർവെ [illegible] സെന്റിന്റെ [illegible].

(൧൧൪) [illegible] തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തീർക്കുന്നതിന [illegible] സർവെ [illegible] സെന്റും [illegible].

(൧൧൫) [illegible] തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തീർക്കുന്നതിന [illegible] സർവെ [illegible] സ്ഥലത്തിന്റെ [illegible].

(൧൧൬) [illegible] തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] തീർക്കുന്നതിന [illegible] സർവെ [illegible].

(൧൧൭) [illegible] തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] തീർക്കുന്നതിന [illegible] സർവെ [illegible] നിലത്തിന്റെ സർവാവകാശം.

(൧൧൮) [illegible] തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം [illegible] തീർക്കുന്നതിന [illegible] സർവെ [illegible] നിലത്തിന്റെ സർവാവകാശം.

(൧൧൯) [illegible] തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തീർക്കുന്നതിന [illegible] സർവെ [illegible] സ്ഥലത്തിന്റെ [illegible].

(൧൨൦) [illegible] തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] തീർക്കുന്നതിന [illegible] സർവെ [illegible] സ്ഥലത്തിന്റെ [illegible].

(൧൨൧) [illegible] തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] തീർക്കുന്നതിന [illegible] സർവെ [illegible] സ്ഥലത്തിന്റെ [illegible].

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

[illegible]

[illegible]

ക്ലിപ്തസമയത്തിനകം പണം മട്ടക്കാതിരുന്നാൽ കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള ഡെമണി പൊലാക്കിത്തരായി മുതൽക്കൂട്ടി വസ്തു വീണ്ടും ലേലംചെയ്യുന്നതിനും അതിൻ പ്രകാരം സക്കാരിലേക്കു വല്ലനഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നതായാൽ ആയതു ആദ്യലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനു ഇടവരുത്തുന്നതാണ്. ആവർത്തനലേലത്തിൽ വാങ്ങുന്നാൾ ആദ്യലേലക്കാരനു അവകാശമില്ലാത്തതും ലേലം സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൧൧൧൬ മിഥുനം ൩൧-നു.

ആർ. ഭരമസ്വാമി,
തഹശീൽദാർ.

൧൧൧൬ കർക്കടകം ൩൧-നു പകൽ ൧ മണിമുതൽ ലേലം.

പട്ടിക.

(൧) അളർപകുതിയിൽ സർവെ ൯൭൭ ബി ൧-നു വടക്കും കിഴക്കും സർവെ ൯൭൮-നു തെക്കും ൯൭൬-നും ൯൭൧-നും മേക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ ൯൭൭ ബി ൩-ാംനമ്പർ ൨൭ സെൻറു ൨൨൦ കുഴിക്കു ട്രാൻസ്ഫർ സ്ഥലം പുരക്കകം ൯൦-ാം തരത്തിനു പിടിക്കാവിലൊരുപ ൧൭൨ അരുവച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതാണ്.

(൨) ടി പകുതിയിൽ സർവെ ൨൬൨൪-നു വടക്കും ൩൪൧൪-നു തെക്കും ൩൧൨൭/൨-നു കിഴക്കും ൩൧൮/൪-നു കിഴക്കായി കിടക്കുന്ന സർവെ ൩൧൨൭/൧-ാംനമ്പർ ൧൪ സെൻറു ൨൧൪ ച. ലി. സ്ഥലം ടി ക്രമത്തിനു പിടിക്കാവിലരുപ ൧൪൩ കാൽവച്ചു ടി.

(൩) ടി പകുതിയിൽ സർവെ ൯൭൪-നു വടക്കും ൯൭൬-നു കിഴക്കും ൯൯൦-നു തെക്കും ൯൭൫-നു മേക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ ൯൭൪/൧-ാംനമ്പർ ൧൪ സെൻറു സ്ഥലം ടി ക്രമത്തിൽ പിടിക്കാവില രൂപ ൧൪ വച്ചു ടി.

(൪) ടി പകുതിയിൽ സർവെ ൯൭൬/൨ ൨-ാംനമ്പർ വടക്കും കിഴക്കും ൯൭൨-നു തെക്കും ൯൭൭ ബി നു മേക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ ൯൭൬/൨/൩-ാംനമ്പർ ൫൪ ച. ലി. സ്ഥലം പിടിക്കാവില രൂപ ൧൦൦ വച്ചു ടി.

(൫) ടി പകുതിയിൽ സർവെ ൨൭൨൫-നു വടക്കു ൨൨൭൪, ൨൨൭൫ ഇവക്കു കിഴക്കും സർവെ ൨൨൨൫-നു തെക്കും സർവെ ൩൨൭൬/൧-ാമതു ലാക്ക് ഏ ക്ലാസ്സുവഴിക്കു മേക്കും കിടക്കുന്ന സർവെ ൨൨൭൬/൨-ാംനമ്പർ ൧ സെൻറു ൮൦൬ ച. ലി. സ്ഥലം ടിക്രമത്തിനു പിടിക്കാവില രൂപ ൨൧വച്ചു ടി.

(൬) ടി പകുതിയിൽ സർവെ ൨൨൭൦-നു വടക്കും സർവെ ൨൨൭൪-നു കിഴക്കും സർവെ ൨൨൭൭-നു തെക്കും സർവെ ൨൨൭൭/൧-ാംനമ്പർ ഏ ക്ലാസ്സുവഴിക്കു സർവെ ൨൨൩൪-നു മേക്കും കിടക്കുന്ന സർവെ ൨൨൭൭/൨-ാംനമ്പർ ൨ സെൻറു സ്ഥലം ടി ക്രമത്തിനു പിടിക്കാവില രൂപ ൩൧വച്ചു ടി.

(൭) ടി പകുതിയിൽ സർവെ ൨൨൬൪-നു വടക്കും സർവെ ൨൨൭൯/൨-ാമതു വഴിക്കു കിഴക്കും തെക്കും സർവെ ൨൨൭൮-നു മേക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ ൨൨൭൯/൧-ാമതുനമ്പർ ൨ സെൻറു സ്ഥലം ടി ക്രമത്തിനു പിടിക്കാവില രൂപ ൨൧വച്ചു ടി.

(൮) ടി പകുതിയിൽ ൧൨൭൭/൧൭൩ ഈ നമ്പരുകൾക്കു വടക്കും സർവെ ൨൨൨൪/൨-ാംനമ്പരിനു കിഴക്കും സർവെ ൨൨൭൯-ാംനമ്പരിനു തെക്കും ൨൨൭൭-നു മേക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ ൨൨൭൪ ൧-ാമതുനമ്പർ ൧ സെൻറു സ്ഥലം ടിക്രമത്തിനു പിടിക്കാവില രൂപ ൧൧വച്ചു ടി.

(൯) ടി പകുതിയിൽ സർവെ ൨൭൧൧-നു വടക്കും ൨൭൨൩-നു തെക്കും ൨൭൨൨/൨-നു മേക്കും ൨൭൨൧-നു കിഴക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ ൨൭൨൨/൪-ാംനമ്പർ ൧ സെൻറു സ്ഥലം ടി ക്രമത്തിനു പിടിക്കാവിലരൂപ ൧൪വച്ചു ടി.

(൧൦) ടി പകുതിയിൽ സർവെ ൨൪൨൪ എ/൧-നു മേക്കും ൨൭൨൩-നു കിഴക്കും ൨൭൧൯-നു വടക്കും ൨൭൨൩-നും ൨൭൨൪ എ/൧-നു തെക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ ൨൭൨൪ എ ൩-ാംനമ്പർ ൧ സെൻറു ൩൭൭ ച. ലി. സ്ഥലം ടി ക്രമത്തിനു പിടിക്കാവില രൂപ ൧൯ കാൽവച്ചു ടി.

(൧൧) ടി പകുതിയിൽ സർവെ ൯൭൯-ാംനമ്പർ പണ്ടാരവിടത്തിനു മേക്കും ൯൭൭-നും ൯൭൩-നു തെക്കും ൯൭൯-നു കിഴക്കും ൯൭൧-നു വടക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ ൯൭൯/൧-ാംനമ്പർ ൧൩ സെൻറു സ്ഥലം ടി ക്രമത്തിനു പിടിക്കാവില രൂപ ൯൯വച്ചു ടി.

(൧൨) ടി പകുതിയിൽ സർവെ ൩൭൨൭-നു വടക്കും ൩൫൪൧-നു തെക്കും ൩൭൧൫/൨-നു മേക്കും ൪൭൧൫/൩൭൩, ൧൨ ഈ നമ്പരുകൾക്കു കിഴക്കുമായി കിടക്കുന്ന സർവെ ൩൭൧൫/൧-ാംനമ്പർ ൧൪ സെൻറു സ്ഥലം ടിക്രമത്തിനു പിടിക്കാവില രൂപ ൧൧൩വച്ചു ടി.

(൧൩) ടി പകുതിയിൽ സർവെ ൯൭൩൫-നു വടക്കു ൯൭൧-നു കിഴക്കു ൯൯൭/൨-ാമതുനമ്പരിനു തെക്കു മേക്കു സർവെ ൯൯൭൧ ൧-ാമതു നമ്പരിൽ ൨ സെൻറു സ്ഥലം ടിക്രമത്തിനു പിടിക്കാവില രൂപ ൭വച്ചു ടി.

(൧൪) ടി പകുതിയിൽ സർവെ ൧൭൧൫-നു മേക്കു സർവെ ൩൭൧൪/൨-നു കിഴക്കും വടക്കും സർവെ ൩൭൪൧-നു തെക്കു സർവെ ൩൭൧൪/൩-ാമതുനമ്പരിൽ ൨ സെൻറു സ്ഥലം ടി ക്രമത്തിനു ൧൩രൂപ ക്രമത്തിനു പിടിക്കാവില വച്ചു ടി.

(൧൫) ടി പകുതിയിൽ സർവെ ൯൭൨-നു വടക്കു ൯൭൮-നു തെക്കു ൯൨൪-നു കിഴക്കു ൯൨൪/൩-നു മേക്കും ആയി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സർവെ ൯൨൪/൪-ാമതുനമ്പരിൽ ൧൪ സെൻറു ൧൪൧ ച. ലി. സ്ഥലം ടിക്രമത്തിനു പിടിക്കാവില രൂപ ൩൪വച്ചു ടി.

(൧൬) ടി പകുതിയിൽ സർവെ ൨൨൭൦-നു തെക്കും ൨൭൨൪/൨-നു കിഴക്കും ൧൨൭൭-നു വടക്കും സർവെ ൨൨൪൭-നു മേക്കും ആയി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സർവെ ൨൨൭൪/൧-നു ൨ സെൻറു സ്ഥലം ടിക്രമത്തിനു ൨൧൦രൂപ പിടിക്കാവില വച്ചു ടി.

അമ്പലപ്പുഴ തഹശീൽകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൧൧൬-ാമാണ്ട് [illegible] വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നത്.

അമ്പലപ്പുഴ പകുതിയിൽ [illegible] ഈ ഇനങ്ങളിൽ കുടിശ്ശിഖ തീർക്കാതെ വരികയും താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നവരുടെ [illegible] പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ന്യായം ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായാൽ അവയെ [illegible] [illegible] നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിന്റെ മുതൽപോലെ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും.

൧൧൧൬-ാമാണ്ട് കർക്കടകമാസം [illegible] രാവിലെ ൧൧ മണിമുതൽ ൫ മണിവരെ അമ്പലപ്പുഴ പകുതികച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലംചെയ്യപ്പെടും.

൧൧൧൬ മിഥുനം [illegible].

തഹശീൽദാർ, (ഒപ്പ്)

പട്ടിക.

ക്രമ നമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	പകുതി	കുടിശ്ശിഖക്കാരന്റെ പേരുവിവരം	വിൽക്കുന്ന വസ്തുവിവരം: സർവേ നമ്പർ	സർവേ: [illegible]	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	ഇനം	കുടിശ്ശിഖ രൂ.	ച.	കാ.
൧	൧൬	പുന്നപ്ര	ചിറപ്പുറമ്പുരയിടത്തിൽ നാണുഉണ്ണിയാൽ കേളുആശാൻ	൧൭൪/൧൧	ഏ		൧൮	പുരയിടം	കരമൊഴിവു	൪	...	൧൨
൨	൧൨൩		പടിഞ്ഞാറെ പടീറ്റതിൽ [illegible]	൭൩/൨	൧൦		൧൬	ടി	പണ്ടാരവക പാട്ടം	൩	൬	൨
൩	൧൧൬		[illegible] കാമ്പള്ളിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻ [illegible]	൨൩൦/൬			൪൦	ടി	ടി	൨	൨൬	൮
൪	൧൨൬		[illegible] കുഞ്ഞുകുറുപ്പ് കേശവക്കുറുപ്പ്	൩൯൨/൧	ബി		൨൬	നിലം	ടി	൩	൨൧	൦
				൩൯൧/൧൨			൧൦	പുരയിടം				
൫	൧൩൦		[illegible] വെളുമ്പി [illegible]	൧൯൪/൩			൨൯	നിലം	ടി	൩	൧൪	൩
൬	൧൫൨		പുത്തൻപുരക്കൽ [illegible] കുഞ്ഞൻതമ്പി	൪൮൯/൨൯			൩൮	ടി	ടി	൪	൧	൮
൭	൧൮൨		[illegible] കുഞ്ഞുപിള്ള [illegible]പിള്ള	൫൦൯/൪			൨൫	ടി	ടി	൩	൧൭	൧൦
൮	൨൧൨		[illegible] [illegible]	൨൬൪/൫൭/൩			൯൦	ടി	ടി	൧൧	൧	൭
൯	൨൧൯		പുത്തൻപറമ്പിൽ [illegible]	൪൦൩/൧			൪൦	ടി	ടി	൩	൪	൧൦
൧൦	൨൯൮		[illegible] നാരായണൻ	൩൩൨/൭	ഏ		൧൬	പുരയിടം	കരമൊഴിവു	൩	൧൩	൧൫
൧൧	൩൨൭		[illegible] കേശവൻപിള്ള	൭൪/൨	ഏ	൨	൧൪	നിലം	പണ്ടാരവക പാട്ടം	൨൨	൧൩	൪
൧൨	൩൫൭		[illegible] കുഞ്ഞൻ [illegible]	൬൦/൧൦			൧൯	പുരയിടം	കരമൊഴിവു	൩	൨൫	൯
൧൩	൪൨൩		[illegible] കല്യാണി ദേവി	൧൭൬/൪			൧൨	ടി	[illegible] ദേവസ്വം പാട്ടം	൨	൨൦	൯
൧൪	൬൪൮		[illegible] കുഞ്ഞുകുറുപ്പ് [illegible]ക്കുറുപ്പ്	൬൦൦/൨൪			൩൩	നിലം	[illegible]	൮	൨൧	൧൦

പട്ടിക (തുടർച്ച.)

ക്രമ നമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	പകുതി	കുടിയാന്മാരുടെ പേരുവിവരം	വിൽക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ സർവെ നമ്പർ	സർവെ ലറ്റർ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	തരം	കുടിശിക രൂ.	കുടിശിക ച.	കുടിശിക കാ.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	മിയിൽ ഗോപാലക്കുറുപ്പ് നാരായണക്കുറുപ്പ്	[illegible]	...		[illegible]	പുരയിടം	കൃഷിയിറപ്പ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ കൊച്ചുപിള്ള ഗോപാലപിള്ള	[illegible]	...		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		ചെറുപ്പറമ്പിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി (പെട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		നന്ദികാട്ട് [illegible] കൃഷ്ണക്കുറുപ്പ് [illegible] കുറുപ്പ്	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		മാതിരമ്പിള്ളിൽ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ [illegible] അമ്മ	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	പണ്ടാരവകപാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		വടക്കേ മുളപ്പുരയ്ക്കൽ കുഞ്ഞുകുറുപ്പ് രാമക്കുറുപ്പ്	[illegible]	...		[illegible]	പുരയിടം	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		ഈശ്വരത്ത് കല്യാണിഅമ്മ മാധവിഅമ്മ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	കൃഷിയിറപ്പ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		കണിമേലേ [illegible] നാരായണിഅമ്മ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ	[illegible]	...		[illegible]	ടി	പണ്ടാരവകപാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible] മഠത്തിൽ അനന്തരപ്പ [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	കൃഷിയിറപ്പ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		കോയിക്കലേത്ത് നാരായണപിള്ള മാധവൻപിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	പണ്ടാരവകപാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		വേലമ്പറമ്പിൽ പത്മനാഭൻ കൊച്ചുകുഞ്ഞ്	[illegible]	...		[illegible]	പുരയിടം	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		പുളിക്കൽ [illegible] കൊച്ചൻ	[illegible]	...		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]											
	[illegible]											
[illegible]	[illegible]		പുതുവീട്ടുകാരുടെ [illegible] കൊച്ചുകുഞ്ഞുപണിക്കർ	[illegible]	...		[illegible]	ടി	കൃഷിയിറപ്പ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	...		[illegible]					
				[illegible]	...		[illegible]					
				[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	പണ്ടാരവകപാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		വടക്കേ വീട്ടിൽ കണ്ടൻ [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	നിലം	ടി	[illegible]	...	[illegible]
[illegible]	[illegible]		കിഴക്കേ ചെമ്പകപ്പള്ളിൽ [illegible] കുഞ്ഞ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ	[illegible]	...		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		പാറപ്പുറത്തിൽ [illegible] കുഞ്ഞ് [illegible]									
	[illegible]											
[illegible]	[illegible]		ചിറയിൽ ചിന്നക്കണ്ണ് ഉമ്മക്കല്യസ്	[illegible]	...		[illegible]	പുരയിടം	കൃഷിയിറപ്പ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		പാതയിൽ നയിനാരുമ്മാപ്പിള്ള	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	പണ്ടാരവകപാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		പുതുക്കാട്ട് കളത്തിൽ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് വീവികുഞ്ഞ്	[illegible]	...		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		പുതുവൽ പുരയിടത്തിൽ കാളി കുഞ്ഞമ്മ	[illegible]	...		[illegible]	ടി	കൃഷിയിറപ്പ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible] പറമ്പിൽ അബ്ദുൾ ഖാദർ [illegible] കുഞ്ഞ്	[illegible]	...		[illegible]	ടി	പണ്ടാരവകപാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		കിഴക്കേമഠത്തിൽ [illegible] നീലകണ്ഠപ്പിള്ള [illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]		കുഞ്ഞിപ്പറമ്പിൽ വെള്ളൻ തൊമ്മി	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	പണ്ടാരവകപാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		ഉഴകപ്പറമ്പിൽ മഹമ്മതുകുഞ്ഞുവീരൻ ഫാത്തുമ്മ	[illegible]	ഏ	[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	...	[illegible]
[illegible]	[illegible]		പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ അകപ്പിള്ള രാമൻപിള്ള	[illegible]	ഏ	[illegible]	നിലം	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		ചെട്ടിയാംപറമ്പിൽ അയ്യപ്പൻ പാപ്പൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	ടി	[illegible]	...	[illegible]
[illegible]	[illegible]		കാഞ്ഞിരംപറമ്പിൽ മുഹമ്മതുകുഞ്ഞു മുഹമ്മതുകുഞ്ഞു	[illegible]	ബി	[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		പുതിയോട്ടു വാപ്പു അലിമുഹമ്മതു	[illegible]		[illegible]	ടി	കുടിയിരുപ്പ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		പുതുവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദമേനോൻ കുട്ടിമേനോൻ	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		ചാത്തനാട്ടു പത്മനാഭൻനായർ നീലകണ്ഠൻനായർ	[illegible]		[illegible]	നിലം	പണ്ടാരവകപാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		കുറിച്ചിയത്തു പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ കോരതു ജോസഫ്	[illegible]	ബി	[illegible]	പുരയിടം	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	ഏ	[illegible]	നിലം	ടി	[illegible]	...	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	ഏ	[illegible]	പുരയിടം	കുടിയിരുപ്പ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible] ചാക്കോ കിട്ടൻ	[illegible]		[illegible]	നിലം	പണ്ടാരവകപാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	ഏ	[illegible]	പുരയിടം	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible] കുഞ്ഞുണ്ണി നാരായണനുണ്ണി	[illegible]		[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	പണ്ടാരവകപാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		ഇല്ലിക്കൽ നാരായണപിള്ള രാമൻപിള്ള	[illegible]	ഏ	[illegible]	പുരയിടം	കുടിയിരുപ്പ്	[illegible]	...	...
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	ബി	[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	പണ്ടാരവകപാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible] നാരായണിഅമ്മ കുട്ടിപ്പാറുഅമ്മ	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	[illegible] പാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible] ചെറിയാൻ	[illegible]	ഏ	...	ടി	പണ്ടാരവകപാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	[illegible] പാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	നിലം	പണ്ടാരവകപാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	[illegible] പാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	കുടിയിരുപ്പ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	നിലം	പണ്ടാരവകപാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	[illegible] പാട്ടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	കുടിയിരുപ്പ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]

വിളവംകോട്ട തഹശീൽകച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible]
[illegible]
വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നത്.

കൊല്ലംകോട്ട് പകുതിക്കു [illegible] താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തു [illegible] വസ്തുക്കളെ [illegible] കൊല്ലംകോട്ട് പകുതികച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ [illegible] ഈ കച്ചേരിയിൽ [illegible] വിളിക്കാവുന്നതാകുന്നു. [illegible] ലേലം [illegible] [illegible] ഉടനെയും ബാക്കി [illegible] ദിവസത്തിനകവും [illegible] [illegible] കച്ചേരിയിൽ [illegible] കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

[illegible] കച്ചേരി,
[illegible] മിഥുനം [illegible]

ഷിം. മുഹമ്മദ് യൂസഫ് സേട്ട്,
തഹശീൽദാർ.

വസ്തുവിവരപ്പട്ടിക.

വില്ക്കുന്നതു സർവ്വവകാശമാകുന്നു.

(൧) കൊല്ലംകോട്ട് പകുതിക്കു [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പുരയിടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി [illegible] സർവ്വവകാശം.

(൨) പകുതിക്കു [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം [illegible] ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി [illegible] സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി [illegible] വീതത്തിന്റെയും ടി.

(൩) പകുതിക്കു [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം [illegible] പുരയിടത്തിൽ [illegible] ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി [illegible] വീതത്തിന്റെ ടി.

(൪) പകുതിക്കു [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം [illegible] ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടത്തിൽ [illegible] സെന്റു പുരയിടത്തിന്റെ ടി.

(൫) പകുതിക്കു [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം [illegible] ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടത്തിൽ [illegible] സെന്റു പുരയിടത്തിന്റെ ടി.

(൬) പകുതിക്കു [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടത്തിൽ വടക്കുവശം [illegible] സെന്റു പുരയിടത്തിന്റെ ടി.

(൭) പകുതിക്കു [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റു നിലത്തിൽ [illegible] സെന്റു നിലത്തിന്റെ ടി.

(൮) പകുതിക്കു [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം [illegible] വടക്കേക്കരപുരയിടത്തിൽ [illegible] ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റു നിലത്തിൽ [illegible] സെന്റു നിലത്തിന്റെ ടി.

(൯) പകുതിക്കു [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായി [illegible] വീതത്തിന്റെ ടി.

(൧൦) പകുതിക്കു [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള പകുതിയിൽ സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടത്തിൽ [illegible] സെന്റു പുരയിടത്തിന്റെ ടി.

[illegible]

(൧൬) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൻപ്രകാരം [illegible] മുതൽപേർ പുതുവൽവകയിൽ തീരുവപ്പെട [illegible] രൂപ [illegible] കാശു തീർക്കേണ്ടതിനു ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള നിലത്തിൽ വടക്കുവശം [illegible] സെന്റു നിലത്തിന്റെ ടി.

(൧൭) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൻപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] മുതൽപേർ പുതുവൽവകയിൽ തീരുവപ്പെട [illegible] കാശു തീർക്കേണ്ടതിനു ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റു നിലത്തിന്റെ ടി.

(൧൮) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൻപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പുതുവൽവകയിൽ തീരുവപ്പെട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കേണ്ടതിനു ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള നിലത്തിൽ വടക്കുവശം [illegible] സെന്റു നിലത്തിന്റെ ടി.

(൧൯) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൻപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പുതുവൽവകയിൽ തീരുവപ്പെട [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കേണ്ടതിനു ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള നിലത്തിൽ [illegible] സെന്റു നിലത്തിന്റെ ടി.

(൨൦) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൻപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] മുതൽപേർ പുതുവൽവകയിൽ തീരുവപ്പെട [illegible] തീർക്കേണ്ടതിനു ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടത്തിൽ [illegible] വീതത്തിന്റെ ടി.

(൨൧) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൻപ്രകാരം [illegible] പകുതിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പുതുവൽവകയിൽ തീരുവപ്പെട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കേണ്ടതിനു ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള [illegible] പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] സെന്റുള്ള നിലത്തിൽ കിഴക്കുവശം [illegible] സെന്റു നിലത്തിന്റെ ടി.

(൨൨) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൻപ്രകാരം കിളിമാനൂർ(?) [illegible] വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള [illegible] പുതുവൽവകയിൽ തീരുവപ്പെട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കേണ്ടതിനു ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള നിലത്തിന്റെ ടി.

(൨൩) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൻപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] കല്യാണി മുതൽപേർ പുതുവൽവകയിൽ തീരുവപ്പെട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കേണ്ടതിനു ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടത്തിൽ [illegible] സെന്റു പുരയിടത്തിന്റെ ടി.

(൨൪) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൻപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] മുതൽപേർ പുതുവൽവകയിൽ തീരുവപ്പെട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം തീർക്കേണ്ടതിനു ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള നിലത്തിൽ [illegible] സെന്റു നിലത്തിന്റെ ടി.

(൨൫) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൻപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] മുതൽപേർ പുതുവൽവകയിൽ തീരുവപ്പെട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കേണ്ടതിനു ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടത്തിൽ [illegible] വീതത്തിന്റെ ടി.

(൨൬) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൻപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] മുതൽപേർ പുതുവൽവകയിൽ തീരുവപ്പെട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കേണ്ടതിനു ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടത്തിന്റെ ടി.

(൨൭) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൻപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] മുതൽപേർ [illegible] പുതുവൽവകയിൽ തീരുവപ്പെട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം തീർക്കേണ്ടതിനു ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടത്തിൽ [illegible] സെന്റു പുരയിടത്തിന്റെ ടി.

(൨൮) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൻപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള [illegible] പുതുവൽവകയിൽ തീരുവപ്പെട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കേണ്ടതിനു ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടത്തിൽ കിഴക്കുവശം [illegible] സെന്റു പുരയിടത്തിന്റെ ടി.

(൨൯) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൻപ്രകാരം [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] മുതൽപേർ പുതുവൽവകയിൽ തീരുവപ്പെട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കേണ്ടതിനു ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടത്തിൽ വടക്കുവശം [illegible] സെന്റു പുരയിടത്തിന്റെ ടി.

(൩൦) ടി പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൻപ്രകാരം കിളിമാനൂർ(?) [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] മുതൽപേർ പുതുവൽവകയിൽ തീരുവപ്പെട [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശു തീർക്കേണ്ടതിനു ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ടി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടത്തിൽ കിഴക്കുവശം [illegible] സെന്റു പുരയിടത്തിന്റെ ടി.

(൧൭) [illegible] വീതത്തിൽനിന്ന്;

(൧൮) [illegible] പുരയിടത്തിന്റെ [illegible]

(൧൯) [illegible] പുരയിടത്തിൽ [illegible] വീതത്തിന്റെ [illegible]

(൨൦) [illegible] പുരയിടത്തിന്റെ [illegible]

നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന [illegible]

തിരുവനന്തപുരം [illegible] [illegible] ൧൧൧൭ [illegible] [illegible] (തിരുവനന്തപുരം [illegible]) [illegible]

നെയ്യാറ്റിൻകര,
൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൫-ാം.

എം. [illegible],
തഹസീൽദാർ.

കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible] പ്രകാരം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ഈ താലൂക്കിൽ [illegible] സർവാധികാര്യക്കാരെ [illegible]

൧൧൧൬-ാമാണ്ടു കർക്കടകം [illegible] കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

൧൧൧൬ മിഥുനം [illegible].

[illegible],
തഹസീൽദാർ.

പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	പകുതി	പട്ടയനമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരുടെ പേരുവിവരം	കുടിശ്ശികയുടെ സ്വഭാവം	കുടിശ്ശികവക രൂ.	ച.	കാ.	ജപ്തിവസ്തുവിവരം സർവേ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ
൧	ഒല്ലൂർക്കര	൪	അമ്പലവേലി മഠത്തിൽ ഈശ്വരൻനമ്പൂരി കൃഷ്ണൻ നമ്പൂരി മുതൽപേർ	കരംകുടിശ്ശിക	൧൪	൯	൧൩	൨൧൫൪	൧		൨൪	നിലം ഒരുപ്പൂ
൨		൪൪	അരിയിടത്തു അയ്യപ്പൻ പത്മനാഭൻ		൫	൬	൪	൬൬൫			൧൫	നിലം ഇരുപ്പൂ
൩		൪൫	ടിയിൽ അയ്യപ്പൻ വേലായുധൻ		൨	൧൩	൧൫	൬൭൩			൨൪	പുരയിടം
൪		൫൭	കോയിക്കലേത്തു വീട്ടിൽ കണക്കു നാരായണപിള്ള മാധവൻപിള്ള		൬൮	൧൩	൧൨	൧൭൩൪	൧		൨൨	നിലം ഒരുപ്പൂ
൫		൮൫	മുക്കാട്ടുകൂട്ടു വീട്ടിൽ കാളി ഇട്ടി ഇരവിയിട്ടിയമ്മ		൨	൨൫	൮	൫൬൪			൨൩	നിലം ഇരുപ്പൂ
൬		൩൬൪	മുണ്ടോലിൽ പുരയിടത്തിൽ നാരായണൻ വേലു		൩	൧൯	...	൬൬൨			൩൨	നിലം നികത്തു
൭		൪൫൬	ഈരിക്കൽ വീട്ടിൽ കേശവപിള്ള വേലായുധൻപിള്ള		൧൬	൨൩	൪	൬൬൪			൧൬	നിലം ഇരുപ്പൂ
൮		൪൯൬	മുട്ടങ്കൽ ഹസ്സനുമ്മാ ആസിയാളമ്മാ		൩	൧൯	൩	൧൩൧൯			൧൫	പുരയിടം
൯		൫൭൨	കരിമ്പിൽവിളയിൽ വീട്ടിൽ നാരായണൻപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള മുതൽപേർ		൬	൨൩	...	൧൫൩൯	൧		൬	നിലം നികത്തു
൧൦		൬൧൫	കൊട്ടാരത്തു വീട്ടിൽ കാളി ഇട്ടി മുതൽപേർ		൩൬	൧൫	൧	൧൭൯൧			൭൫	നിലം ഒരുപ്പൂ
൧൧		൬൪൩	ടിയിൽ കാളി ഇട്ടിയമ്മ		൩	൨൫	൧൫	൬൫൬			൧൬	നിലം ഇരുപ്പൂ
൧൨		൬൬൯	തെക്കേടത്തു വല്ലേർ അച്യുതൻ ചക്രപാണി		൨൧	൫	൭	൩൩൫			൨൫	നിലം നികത്തു
൧൩		൬൯൮	കൊരണ്ടിപ്പുരയിൽ വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള മുതൽപേർ		൫൩	൧൬	൬	൧൪൮൨			൫൮	നിലം ഇരുപ്പൂ
൧൪		൯൫൪	ഈരിക്കൽ വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള പാർവതിപ്പിള്ള മുതൽപേർ		൧൧	൨൩	൧൨	൧൯൫൧			൨൨	നിലം ഒരുപ്പൂ
൧൫		൯൭൫	പാലത്തുങ്കൽ ചെങ്ങണ്ണൻ കാളി മുതൽപേർ		൪	൭	൨	൧൫൬൪			൧൩	പുരയിടം
൧൬		൯൮൩	മുണ്ടനാട്ടു കിഴക്കേതിൽനിന്നും തെക്കേക്കണ്ടത്തിൽ രാമൻപിള്ളക്കണ്ണൻ പിള്ള മുതൽപേർ		൨	൨൭	൩	൩൫൨	൧		൬	ടി
൧൭		൧൧൨൫	മണ്ണുക്കാട്ടിൽ കുമാരൻ കേശവൻ		൪	൧൨	൮	൧൧൭൩	൩/൧		൧൨	നിലം ഇരുപ്പൂ
൧൮		൧൧൫൯	കണ്ണിമാരേത്ത് പടിക്കേടത്ത് തറയിൽ വീട്ടിൽ രാമൻനായർ രാമൻ നായർ		൧൨	...	൩	൨൧൩൧	...		൪൫	നിലം ഒരുപ്പൂ
൧൯		൧൭൬൫	തൈമാൻവീട്ടിൽ രാമൻനായർ നാരായണൻനായർ		൪	൧൪	...	൧൫൯	ഏ		൧൩	പുരയിടം
൨൦		൧൩൧൭	ചെറിയ ഈരിക്കൽ വീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ ലക്ഷ്മിയമ്മ		൭	൧	൬	൬൬൧	...		൨൦	നിലം ഇരുപ്പൂ
൨൧		൧൪൧൪	വേങ്ങാവിൽ ലക്ഷ്മിപ്പിള്ളയമ്മ മകൾ മീനിപ്പിള്ളയമ്മ		൨൫	൨൦	൮	൨൨൨൧	...		൭൦	നിലം ഒരുപ്പൂ

കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഏലത്തിന്റെ

ഈ താലൂക്കിൽ കുടിശ്ശികയായ കരം കുടിശ്ശികവരുത്തിയിട്ടുള്ളവരുടെയും, വ്യവസായവായ്പകളിലെ, പരസ്പരസഹായസംഘങ്ങളിലെ കുടിശ്ശികയിട്ടുള്ളവരുടെയും വകയും താഴെപ്പട്ടികയിൽ പറയുന്നതുമായ സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തു പാർട്ടികളോടെ റിപ്പോർട്ടുവന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി വസ്തുക്കൾ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളും സമയങ്ങളും ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളികേൾക്കേണ്ടതും കൂടുതൽ തുക വിളികേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ നാലിൽ ഒരുഭാഗം ഉടനെയും ബാക്കി മുപ്പതു ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും [illegible] ചെയ്യുന്നതും ഈ വകയിൽ വല്ലതോർക്കുന്നവരും ആൾക്കും ലേലക്കാരനിൽനിന്നും കരകുടിശ്ശിക ആക്ടിൻപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതുമാകുന്നു. കൂടാതെ ലേലം നിർത്തിവച്ചാൽ [illegible] ലേലം കഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരൻ പണം കെട്ടാത്തതായിരുന്നാൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. വിൽപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സർവേവിവരവും ഇങ്ങനെ.

൧൧൧൬ മിഥുനം ൩൦-ാം നു-

കെ. കൃഷ്ണപിള്ള,
തഹശീൽദാർ.

൧൧൧൬-ാമാണ്ട് കർക്കടകമാസം ൩൦-ാം നു പകൽ ൧൧ മണിക്കു താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്	കുടിശ്ശികയുടെ ആണ്ട്	നമ്പർ	പലിശ ഒഴിച്ചുള്ള കുടിശ്ശിക രൂ.	ച.	കാ.	ജപ്തിവസ്തുക്കൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കര	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവേ നമ്പർ	മറ്റ്	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	വസ്തുവിന്റെ ഇനം
൧	പുതുപ്പള്ളി പകുതിയിൽ പുതുപ്പള്ളിവടക്കുമുറിയിൽ [illegible] കൃഷ്ണൻകുഞ്ഞൻ	൧൧൦൯	൨൬	൯൭	൧൩	൨൮	പുതുപ്പള്ളി	പുരയിടം	൩൨൯	A/393, 3		൭൨	പണ്ടാരപ്പാട്ടം
									൩൩൦൯	ബി		൩	ടി
									൩൦൦൦	...		൨൧	ടി
								നിലം	൨൪൫൫	...		൯	പണ്ടാരവക [illegible]
൨	പന്മന പകുതിയിൽ പൊന്മനമുറിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ഉണ്ണിത്താൻപിള്ള	൧൧൦൯	൧൫	൫൭	൧൯	...	പന്മന	ടി	൧൬൮	൧		൩൮	ടി
									൧൬൮	൨		൩൮	ടി പാട്ടം
൩	കരുനാഗപ്പള്ളി പകുതിയിൽ [illegible] [illegible]മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പരമേശ്വരൻപിള്ള *(സർവേ ൧൨൬൮ ൬ നമ്പർ വസ്തുവിലും അതിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലും ഉള്ള ൨ ൬ ൦ ഉപയോഗഅവകാശം)	൧൧൧൨	൧൭	൨൭൨	൭	൧൦	കരുനാഗപ്പള്ളി	പുരയിടം	൧൯൬൮	൩		൭	
							തൊടിയൂർ	നിലം	൩൭൯	...		൭൨	പണ്ടാരപ്പാട്ടം
									൩൬൦	...		൫൨	
									൩൭൮	...		൪൧	
൪	കുലശേഖരപുരം പകുതിയിൽ [illegible] [illegible]വീട്ടിൽ [illegible]	൧൧൧൭	൧൦	൨൯൫	൩	൫	കുലശേഖര പുരം	പുരയിടം	൬൦൧൬	...		൩൨	
									൩൨൨൨	൭		൧	
									൩൨൨൨	൩		൯൬	
							തഴവ		൯൩൨൯	൨		൭൯	

പട്ടിക—(തുടർച്ച).

ക്രമ നമ്പർ	കുടിയാന്മാരുടെ പേര്	കൃഷിവായ്പ കേസിന്റെ		പലിശയും ചേർത്തുള്ള വായ്പതുക			വസ്തു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പകുതി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവേ		വിസ്തീർണ്ണം		വസ്തുവിന്റെ ഇനം
		ആണ്ട്	നമ്പർ	രൂ.	ച.	കാ.			നമ്പർ	ലററർ	ഏ.	സെ.	
൬	പന്മനപകുതിയിൽ വടക്കുംമുറിയിൽ മനയിൽവടക്കേടത്തു വീട്ടിൽ നാരായണൻ വേലായുധൻ	൧൧൦൮	൧൩	൩൭൦	൩	൧൦	പന്മന	നിലം	൧൭൩൭൪	...		൩൨	പണ്ടാരവകപാട്ടം
									൧൮൦൩൧	...		൨൯	ടി
									൧൮൦൩൨	...		൨൭	ടി
									൧൭൬൦.൧	...		൨൭	ടി
									൧൮൩൮൮	...		൮൩	പണ്ടാരവകവെറി
൩	കരുനാഗപ്പള്ളിപ്പകുതിയിൽ കോഴിക്കോട്ടു കിഴക്കുമുറിയിൽ കമ്പംവീട്ടിൽ നാരായണൻനാരായണൻ ഉണ്ണിത്താൻ	൧൧൦൮	൨	൭൫൦	൫	൩	കരുനാഗപ്പള്ളി	ടി	൭൬൩൪	...		൧൨	പണ്ടാരവകപാട്ടം
൭	കാർത്തികപ്പള്ളിപ്പകുതിയിൽ ആലിനാൽവടക്കുംമുറിയിൽ ആയ്യാട്ടു വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞുപിള്ള വേലായുധപിള്ള	൧൧൦൮	൩	൧൩൧	...	൬	കാർത്തികപ്പള്ളി	പുരയിടം	൪൭൪൧	എ		൪	പണ്ടാരവകവെറി
								പുരയിടം	൪൭൪൧	ബി		൩൦	
								ഉം	൪൭൪൧	സി		൧൩	
								നിലം	൪൩൪൬	...		൧൨	
									൪൩൭൧	എ/൧		൮	പണ്ടാരവകപാട്ടം
									൪൩൭൬	...		൬	പണ്ടാരവകവെറി
									൪൬൪൩	...		൭	ടി
									൪൩൭൨	ബി		൭	പണ്ടാരവകപാട്ടം
൪	തേവലപ്പകുതിയിൽ തെക്കുംമുറി പടിഞ്ഞാറെക്കരമുറിയിൽ കണ്ണംതട്ടയിൽ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻനായർ രാമൻ നായർ	൧൧൦൬	൧൮	൨൫	൪	൪	തേവലം	നിലം	൮൪൦൨	...		൧൮	വയനകമ്പനിപാട്ടംവെറിവക
									൭൪൭൭	...		൧൧	പണ്ടാരവകപാട്ടം (വെറി)
									൮൭൬൩	...		൧൭	ടി
									൨൩൭൮	...		൨൭	വയനകമ്പനിപാട്ടംവെറിവക
									൧൩൭൩൦	...		൧൦	വെറി
൫	കൃഷ്ണപുരംപകുതിയിൽ മേനമ്പറിയിൽ മരങ്ങാട്ടുവീട്ടിൽ അഹമ്മദുനാച്ചുമ്മാൾ	൧൧൦൬	൧൭	൨൧൭	൩	൧൮	കൃഷ്ണപുരം	ടി	൧൮൨൭൩	...		൧൧	പണ്ടാരവകപാട്ടം
								ടി	൧൮൨൬൩	എ		൪	ടി
								പുരയിടം	൧൩൬൩൦	...		൧൦	ടി
								ടി	൧൩൪൩൩	...		൩൨	ടി
													ടി

൧൦	ചിറ്റം പകുതിയിൽ പുത്തൻകാട്ടുമുറിയിൽ മല്ലശ്ശേരിവീട്ടിൽ മാധവൻപിള്ളയുടെ മകൻ പത്മനാഭപിള്ള	൧൧൭൩	൧൩	൧൬൪	൧൪	൩൨൫൦	നിലം	൩൮൩൮	൨	...	൧൦	പണ്ടാരവകപാട്ടം
								൩൮൩൪	൩	...	൧൦	ടി
								൩൮൩൩	...	...	൫൦	ടി
								൩൮൭൦	...	...	൧൧	ടി
								൪൧൩൪	൮	...	൧൦	ടി
								൪൧൩൪	൭	...	൨൧	ടി
								൪൧൪൩	൭	...	൨൩	ടി
								൪൧൪൯	൨	...	൨൮	ടി
൧൧	ശ്രീനാട്ടുപകുതിയിൽ പടിഞ്ഞാറുമുറിയിൽ പുത്തൻപുരയിൽ വീട്ടിൽ കണക്കു ശങ്കരനാരായണൻപിള്ള ഗോപിനാഥപിള്ള	൧൯൦൩	൨൪	൩൪	൨൦	൮൦൨൫	ടി	൧൩൭൪൮	൮	൧	൧൮	ടി
							ടി	൧൫൭൫൦	...	...	൫	ടി
൧൨	കൊല്ലം തെക്കേമുറിപകുതിയിൽ മരുതൂർമുറിയിൽ കൊച്ചുവിളയിൽ ശീവറുഗീസ് ഉമ്മൻ	൧൧൦൩	൩൩	൩൩	...	...	മൈനാഗപ്പള്ളി	പുരയിടം	൪൨൭൮	...	...	൯൫	ടി
൧൩	കുന്നപ്പുഴ പകുതിയിൽ കുന്നപ്പുഴമുറിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ദാമോദരൻപിള്ള വേലുപ്പിള്ള	൧൧൬൦	൭	൮൩൩	൨൩	൧൮	കുന്നപ്പുഴ	നിലം	൧൦൯൨൫	...	...	൨൨	
							ടി	൧൩൩൩൩	...	൧	൩൩	
							പുരയിടം	൧൩൩൩൦	൨	...	൩൦	
							നിലം	൧൦൫൪൦	...	...	൧൯	
							പുരയിടം	൧൦൬൯൫	...	...	൫	
								൧൧൧൦൩	...	...	൩൦	
								൧൧൧൦൮	...	...	൧൩	
								൧൦൫൯൪	...	...	൮൮	
								൧൦൫൯൩	൭	൧	൩൩	
								൧൦൪൩൫	...	...	൫൦	കൊറ്റിട്ടശാസ്താവകപാട്ടം
								൧൦൪൯൫	...	...	൧൯	പണ്ടാരപാട്ടം
							നിലം	൧൦൫൪൧	...	...	൩൧	ഉത്തരംവക ഒറ്റി
							പുരയിടം	൧൦൫൪൨	൧	൧	൪൫	ടി
							നിലം	൧൦൩൫	...	...	൩൫	ടി
							ടി	൧൦൪൭൫	...	...	൨൭	പണ്ടാരവക ഒറ്റി
								൧൦൫൪൫	...	...	൫൯	ടി
								൧൦൫൯൨	...	...	൨൧	പണ്ടാരപാട്ടം
								൧൦൫൯൭	൬	...	൪	പണ്ടാരവക ഒറ്റി
							പുരയിടം	൧൦൨൩൪	൧	...	൨൦	പണ്ടാരവകപാട്ടം
							നിലം	൧൦൫൯൭	൮	...	൫	ടി
								൧൦൭൫൫	൨	...	൨൨	ടി

പട്ടിക—(തുടർച്ച.)

ക്രമ നമ്പർ	കുടിയിരുപ്പുകാരന്റെ പേര്	കൃഷിവാസ്സ രേഖ സിരേല		ഫലം ഒടുക്കേണ്ട വാസ്സ തുക			ഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പകുതി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവെ		വിസ്തീർണ്ണം		വസ്തുവിന്റെ ഇനം
		ആണ്ട്	നമ്പർ	രൂ.	ച.	കാ.			നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	ഏ.	സെ.	
൧൯	ചവറപകുതിയിൽ ചവറമുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ പ[illegible]നാരായണപിള്ള നാരായണപിള്ള	൧൧൦൮	൩	൩൮൪	൮	൬	ചവറ	പുരയിടം	൯൭൮	...		൨൪	പണ്ടാരവക അനുഭോഗം
								ടി	൯൬൪൪	...		൪൪	
								ടി	൯൬൪൫	...		൪൪	ടി
								നിലം	...	൧		൮	പണ്ടാരവകമെറി
								ടി	൩൮൭൫	...		൪൪	പണ്ടാരവകപാട്ടം
								ടി	൩൮൯൪൪	എ/൧		൨൫	കുണ്ടുസ്വാമി മെറി
								ടി	൩൯൯൯	...		൧൨	സ്വന്തം പാട്ടം
൨൦	തേക്കുംഭാഗംപകുതിയിൽ [illegible]മുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള	൧൦൨	൨	൧൦	൧൬	൮	തേക്കുംഭാഗം	പുരയിടം	൧൬൧	...		൭൮	പണ്ടാരവകപാട്ടം
൨൧	തേക്കുംഭാഗംപകുതിയിൽ [illegible]മുറിയിൽ [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ നാഥൻ [illegible]	൧൦൨	൯	൩൫	൨൯	൭	ടി	ടി	൧൨൧൯	൬൪		൫൫	ടി
								ടി	൧൨൧൯	൧൦൭൦		൩൦	ടി
								ടി	൧൨൧൯	൧൧൮൬		൨൦	ടി
൨൨	കുലശേഖരപുരംപകുതിയിൽ [illegible]വടക്ക [illegible] മുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ നാരായണൻനായർ [illegible]നായർ	൧൦൧	൨൨	൧൦൯	൨൨	൮	കുലശേഖരപുരം	ടി	൯൧൨൧	...		൧൦	പണ്ടാരവക കരിനിലം
								ടി	൯൧൨൫	...		൧൧	
								ടി	൯൧൨൫	...		൧൯	ടി
								തരിശുനിലം	൯൧൨൮	...		൧൨	പണ്ടാരപാട്ടം
								ടി	൯൧൨൨	...		൧൨	ടി
								നിലംനികത്തു	൯൧൩൧	൧		൧൨	പണ്ടാരമെറി
								ഃ	൯൧൫൩	൩		൨൨	ടിപാട്ടം
								നിലം	൯൦൧൯	..		൧൨	ടി
൨൩	[illegible]പകുതിയിൽ വടക്കുമുറി [illegible]മുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള [illegible]പിള്ള	൧൦൩	൨൯	൭൪	൨൫	൮	[illegible]	ടി	൧൧൯൫	...		൧൫	ടി
								ടി	൭൯൫	...		...	ടി
								ടി	൩൭൯	ബി		൨൨	ടി
								ടി	൭൦൭	ബി		൭	ടി
								ടി	൭൧൫	സി		൯	ടി
								ടി	൭൨൮	സി		൯൮	ടി മെറി
								പുരയിടം	൭൨൮	ഡി		൩൫	ടി പാട്ടം
								ടി	൩൭൬	ഏ		൮൮	ടി
								ടി	൨൧൩	ബി		൭൯	ടി

൧൯	കരുനാഗപ്പള്ളി പകുതിയിൽ കൊറിക്കരമുറിയിൽ തുറയിൽ പുരക്കൽവീട്ടിൽ കൊച്ചാണ്ടിപണിക്കൻ കുഞ്ചു രാമപ്പണിക്കൻ	൧൦൨	൭	൧൭൯	൧൧	൧൫	കരുനാഗപ്പള്ളി	പുരയിടം	൪൭൮	...		൩൬	പണ്ടാരവകപാട്ടം
								ടി	൪൩൭	...		൧൪	ടി
								ടി	൪൩൪	...		൮	ടി
								ടി	൪൩൫	...		൧൯	ടി
								നിലം	൪൩൩	൧		൩൨	ടി
൨൦	മാന്നാർ പകുതിയിൽ കള്ളിക്കാട്ടുമുറിയിൽ പാലപ്പള്ളിൽ നാരായണൻ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ	൧൦൮	൨൧	൨൯	൧൨	൫	ഇളമ്പള്ളൂർ	ടി	൯൯൯	...		൬	കീഴ്പള്ളി മഠംവക
								ടി	൯൯൨	൧		൪	ടി
								പുരയിടം	൯൯൫	൧		൯൨	ടി
								ടി	൬൯൯	൧		൭൮	പണ്ടാരവക ജന്മം
൨൧	... പകുതിയിൽ ... മുറിയിൽ കോമലത്തുവീട്ടിൽ ... കുഞ്ഞുപിള്ള നാരായണപിള്ള	൧൦൮	൧൩	൩൩	൨൬		...	ടി	൮൩൯	൧		൪൩	ടി
								ടി	൨൩൬	൧		൨൫	ടി
								ടി	൮൧൯൮	൧/൨		൧൮	ടി
								ടി	൨൨൪൫	൧/൧		൯	ടി
								നിലം	൭൩൬	...		൩൯	വടയാറ്റുവക
൨൨	പറവൂർ പകുതിയിൽ വടക്കേക്കര മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ വേലായുധക്കുറുപ്പ് കുഞ്ഞുകുറുപ്പ്	൧൦൮	൧൨	൮൬	൮	൧	പറവൂർ	പുരയിടം	൧൨൨൫൯	൩			
								ടി					
൨൩	... പകുതിയിൽ ... മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ...	൧൦൮	൨൩	൮൩	൨൦	൪	ടി	നിലം	൭൩൫	...		൩൧	പണ്ടാരവകപാട്ടം
								ടി	൧൧൮൬	...		൧൪	ടി
													ടി
൨൪	ചവറ പകുതിയിൽ കോട്ടയ്ക്കകം മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ... കല്യാണിപ്പിള്ള ...	൧൦൮	൮	൪൫	൯	൧	ചവറ	പുരയിടം	൬൬൩൫	...		൬൫	ടി
								ടി	൬൬൩൧	...		൬൧	ടി
൨൫	... പകുതിയിൽ ... മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ...	൧൧൨	൨	൯൬	൨൪	൧൪	...	നിലം	൨൩൨൫	...		൧൬	... വക
								ടി	൨൩൬൮	൩		൩	പണ്ടാരവകപാട്ടം
								ടി	൨൪൪൪	...		൧൬	ടി
								ടി	൨൩൩൮	...		൬	പ, ഓപ, ലോ, പ. പാട്ടം
								ടി	൨൩൮൬	...		൧൧	
൨൬	... പകുതിയിൽ ... മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ...	൧൧൮	൨൬	൮൧	൧൯	൧൩	ടി	ടി	൪൯൧൯	...		൩൪	പണ്ടാരവകപാട്ടം
								ടി	൪൯൧൨	...		൩	ടി
								പുരയിടം	൨൪൯൩	...		൩൬	ടി
								നിലം	൪൮൩൪	...		൬൮	ടി
								ടി	൪൯൬൩	...		൮	ടി
൨൭	കരുനാഗപ്പള്ളി പകുതിയിൽ ... മുറിയിൽ ... വീട്ടിൽ ...	൧൦൩	൨൭	൧൯൬	൨൧	൧൬	കരുനാഗപ്പള്ളി	ടി	൧൬൨൬൧	...		൧൪	സർക്കാർ തിരുപ്പള്ളി
								ടി	൧൬൪൬൧	...		൨൪	ദേവസ്വം പാട്ടം
								ടി	൧൧൪൩൬	...		൨൧	

പട്ടിക (തുടർച്ച).

ക്രമനമ്പർ	കുടിയാന്റെ പേര്	കൃഷിവസ്തു ചേർന്ന സിറ്റിലെ: ആണ്ട്	നമ്പർ	വാങ്ങിക്കേണ്ടുന്ന വസ്തുക്കൾ: രൂ.	ച.	കാ.	ആപ്പീസ് കിട്ടേണ്ട പകുതി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവേ: നമ്പർ	ലറ്റർ	വിസ്തീർണ്ണം: ഏ.	സെ.	വസ്തുവിന്റെ ഇനം
[illegible]	കരുവേലപ്പുറം പകുതിയിൽ ആലിനാട്ടുവടക്ക കൊട്ടുകപുറമുറിയിൽ പണ്ടൽതൊട്ടത്തിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ നാരായണപ്പിള്ള നാരായണപ്പിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	കരുവേലപ്പുറം	നിലം	[illegible]	...		[illegible]	പണ്ടാരവക കരി
								ടി	[illegible]	ഏ		[illegible]	ജന്മം ടി
								ടി	[illegible]	ബി		[illegible]	ടി
								ടി	[illegible]	ഏ		[illegible]	പണ്ടാരവക പാട്ടം
								ടി	[illegible]	...		[illegible]	ടി
								ടി	[illegible]	...		[illegible]	ടി
[illegible]	പന്മനപകുതിയിൽ ചെല്ലംചേരിമുറിയിൽ കൊച്ചുവീട്ടിൽ പേർവതിഅമ്മ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ നാരായണൻനായർ കൃഷ്ണൻനായർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലംനികത്തുപുരയിടം	[illegible]	...		[illegible]	സർക്കാർപാട്ടം ദേവസ്വംപാട്ടം
[illegible]	[illegible]പകുതിയിൽ വടക്കുംതല കിഴക്കുമുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	നിലം	[illegible]	...		[illegible]	പണ്ടാരവകപാട്ടം
								പുരയിടം	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി
								ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി
								ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി
[illegible]	കരുനാഗപ്പള്ളി പകുതിയിൽ [illegible] തെക്കുമുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ [illegible]പിള്ള [illegible]പിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	കരുനാഗപ്പള്ളി	നിലം	[illegible]	...		[illegible]	പണ്ടാരവക തരിശ്
								ടി	[illegible]	...		[illegible]	ടി
								ടി	[illegible]	ഏ		[illegible]	ടി
								ടി	[illegible]	...		[illegible]	പ. പാട്ടം
								ടി	[illegible]	ബി		[illegible]	പ. തരിശ്
								ടി	[illegible]	...		[illegible]	പണ്ടാരവക പാട്ടം
								ടി	[illegible]	...		[illegible]	ടി
[illegible]	കരുവേലപ്പുറം പകുതിയിൽ ആലിനാട്ടുവടക്കുംമുറിയിൽ പുന്നയ്ക്കൽവീട്ടിൽ [illegible] [illegible]പിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	കരുവേലപ്പുറം	നിലംനികത്ത്	[illegible]	...		[illegible]	ടി
									[illegible]	...		[illegible]	ടി
									[illegible]	...		[illegible]	ടി
									[illegible]	...		[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]പകുതിയിൽ തട്ടവള്ളചേരിമുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ [illegible]ഉണ്ണിത്താൻ [illegible]ഉണ്ണിത്താൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	...		[illegible]	ടി
								ടി	[illegible]	...		[illegible]	ടി
								ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി
								ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി
								ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി
								ടി	[illegible]	...		[illegible]	ടി

൩൮	[illegible]പകുതിയിൽ [illegible]മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]പിള്ള [illegible]പിള്ള	൧൦൭	൨൬	൧൪൭	൧൦	൬	[illegible]	പുരയിടം	൬൫൨൫	൫		൫൬	പണ്ടാരപ്പാട്ടം
൩൯	[illegible]പകുതിയിൽ [illegible]മുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ [illegible]പിള്ള [illegible]പിള്ള	൧൦൭	൨൭	൨൫	൧൦	൧൧	[illegible]	നിലം	൨൪൬	...		൩൭	ടി
൩൬	[illegible]പള്ളിപകുതിയിൽ [illegible] വടക്കുമുറിയിൽ [illegible]നിന്നും പുത്തൻപറമ്പിൽ [illegible] [illegible]	൧൦൭	൩൪	൭	൨൮	൧൨	[illegible]പ്പള്ളി	പുരയിടം	൧൩൬൮൨	൨		൪	ടി
								ടി	൧൩൬൯൧	൧		൩൬	ടി
൩൭	[illegible]പകുതിയിൽ [illegible]മുറിയിൽ [illegible] [illegible]	൧൦൭	൨൪	൧൪൦	൧൦	൮	[illegible]പുരം	ടി	൧൮൩൭൧	...		൧൦	ടി
								ടി	൧൮൩൭൦	...		൧൫	ടി
൩൫	[illegible]പകുതിയിൽ [illegible]മുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ [illegible]പിള്ള [illegible]പിള്ള [illegible]	൧൦൭	൨൫	൧൭൧	൨൦	൧൨	[illegible]	ടി	൧൦൪൬	...		൪൭	ടി
൩൪	[illegible]പകുതിയിൽ [illegible]മുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ [illegible]പിള്ള [illegible]	൧൦൫	൩	൨൫൮	൧൩	൬	[illegible]പുരം	ടി	൪൪൦൨	...		൩൭	പണ്ടാരവക [illegible]
								നിലം	൭൫൯൭	...		൧൧	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം
								പുരയിടം	൪൪൩	...		൧൨	ടി
൪൦	[illegible]പകുതിയിൽ [illegible]മുറിയിൽ [illegible] [illegible]വീട്ടിൽ [illegible] [illegible]	൧൦൮	൮	൨൦൫	൧൭	൩	[illegible]	ടി	൨൭	[illegible]		൮	ടി
								ടി	൦൪	...		൮	ടി
								ടി	൩൩	...		൨	ടി
							[illegible]	നിലം	൧൦൫൭	...		൧൨	ടി
								പുരയിടം	൧൧൨൦	...		൨൬	ടി
								നിലം	൨൧	...		൨൬	ടി
								ടി	൨൦	...		൧൧	ടി
								ടി	൧൧൭൩	...		൧൧	ടി
								ടി	൧൧൬൧	.		൨൦	ടി
								ടി	൧൧൭൨	...		൫	ടി
								ടി	൨൦	[illegible]		൬൮	ടി
								ടി	൧൧൪൪	...		൫	ടി
								ടി	൧൨൪൪	...		൩	ടി
								ടി	൧൨൪൧	...		൨൬	ടി
								ടി	൬൨൭	...		൦	ടി
൮൧	[illegible]പള്ളിപകുതിയിൽ [illegible]മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]പിള്ള [illegible]പിള്ള	൧൦൮	൫	൮൭൦	൨	൮	[illegible]പ്പള്ളി	ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി
൮൨	[illegible]പകുതിയിൽ [illegible]മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] [illegible]	൧൦൬	൧൧	൫൦	൨൦	൪	[illegible]	പുരയിടം	൩൨൬	[illegible]		൭൪	ടി

പട്ടിക (തുടർച്ച).

ക്രമ നമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്	കൃഷിവർഷക്കണക്ക് ആണ്ട്	നമ്പർ	പലിശ ഉൾപ്പെടെ വാങ്ങുവാനുള്ള തുക രൂ.	ച.	കാ.	ജപ്തിവസ്തു കിടക്കുന്ന പകുതി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവേ നമ്പർ	ലക്കം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	വസ്തുവിന്റെ ഇനം.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	...		[illegible]	[illegible]
								ടി	[illegible]	...		[illegible]	
								ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
								ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
								ടി	[illegible]	...		[illegible]	
								ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
								നിലം	[illegible]	...		[illegible]	
								ടി	[illegible]	...		[illegible]	
								പുരയിടം	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
								ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
								ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	[illegible]	...		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
								ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
								ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
								ടി	[illegible]	...		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	[illegible]
									[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		...	[illegible]
								നിലം	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
								ടി	[illegible]	...		[illegible]	
								പുരയിടം	[illegible]	...		[illegible]	
								ടി	[illegible]	...		[illegible]	
								ടി	[illegible]	...		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	
								ടി	[illegible]	...		[illegible]	
								ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

൭൦	തൊടിയൂർ പകുതിയിൽ പുലിയൂര വഞ്ചിതെക്കുംമുറിയിൽ ചെട്ടിയത്തു വീട്ടിൽ കൃഷ്ണപിള്ള നാരായണപിള്ള		൩൮	൮൫	൧	൩	തൊടിയൂർ	പുരയിടം	൩൭൮൭			൭൦	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം
൭൧	തഴവാപകുതിയിൽ മതക്കുംമുറി പലിയിററക്കരമുറിയിൽ പാലപ്പുഴമി ബംഗ്ലാവിൽ അയ്യപ്പൻ നായർ പത്മനാഭൻ നായർ		൮	൨൦൩	൧൩	...	തഴവാ	നിലം	൮൬൦൨			൧൧	ടി
									൮൬൭൦			൮	
									൮൬൭൩			൧൦	
									൮൬൦൮			൨൮	
						പുരയിടം			൮൯൬൩	ഏ		൨൩	
									൮൯൬൨	ഏ/ബി		൧൦൩	
									൮൯൬൭	ഏ		൧൧൩	
൭൨	തഴവാപകുതിയിൽ കടത്തൂരമുറിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ ജാനകിഅമ്മ		൧	൧൨൮	൦	൨	ടി	ടി	൧൯൩൦	ഏ		൧൧	ടി
൭൩	തൊടിയൂർ പകുതിയിൽ പുലിയൂര വഞ്ചിവടക്കുംമുറിയിൽ അകത്തൂട്ടിയിൽനിന്നും കണ്ടത്തുംവീട്ടിൽ കൊച്ചുതിനി പണിക്കത്തി കത്തിക്കുട്ടി പണിക്കത്തി	൧൧	൨൩	൧൮൨	൧൬	...	തൊടിയൂർ	നിലം	൨൯൮൦			൬	
									൨൯൮൭			൬	
									൨൯൩൦	ഏ		൧൧	
									൨൯൩൭	ബി		൨	
								പുരയിടം	൩൦൩൧	ബി		൧൧	
								നിലം	൨൯൯൩	ഏ		൧൮	
									൩൦൧൬	ഡി		൨൮	ടി അമ്മ
									൨൬൯൩			൧൩	ടി മെറി
									൯൬൩			൧൩	ടി പാട്ടം
									൮൧൮൩			൧൪	
൭൪	തഴവാപകുതിയിൽ വടക്കുംമുറി കിഴക്കേകരമുറിയിൽ പടിഞ്ഞാറെക്കുറ്റത്തു വീട്ടിൽ കേശവപിള്ള ചെല്ലപ്പൻപിള്ള		൦	൧൧൩	൨൮	൭	തഴവാ	പുരയിടം	൧൨൮൦൩	ഏ		൦൧	ടി
									൧൦൮൯൩	ബി		൦൭	സർക്കാർ പാട്ടവസ്തു
									൧൦൮൮൭			൮൨	ദേവസ്വംപാട്ടം
൭൫	ഓച്ചിറപ്പകുതിയിൽ കടപ്പാമുറിയിൽ മുന്നാമത്തു നിന്നും കിഴക്കേ വടക്കതിൽ ഉമ്മിണിഅമ്മ അമ്മുക്കുട്ടിഅമ്മ		൩൨	൮൯	൨൯	...	ഓച്ചിറ	ടി	൮൮൦൩	ബി		൮൧	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം
								ടി	൮൮൩൩	ഏ		൩	
								നിലം	൦൮൬൩	ഡി		൮	
								പുരയിടം	൯൩൩൧	ഏ/ഏ		൨൦	
								നിലം	൦൩൭൯			൭	
									൦൩൭൦			൧൨	
								പുരയിടം	൮൮൦൮	ഏ		൩൮	
								നിലം	൧൬൨൩	ബി		൭	

പട്ടിക (തുടർച്ച).

ക്രമ നമ്പർ	കക്ഷികളുടെ പേര്	കുടിവായ്പ കേസിലെ ആണ്ട്	കുടിവായ്പ കേസിലെ നമ്പർ	പലിശ ചേർത്തുള്ള വായ്പ തുക രൂ.	ച.	കാ.	ജപ്തിവസ്തു കിടക്കുന്ന പകുതി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവേ നമ്പർ	ഫോറൻ	വിസ്തീർണം ഏ.	സെ.	വസ്തുവിന്റെ ഇനം
൫൩	ചെങ്ങന്നൂർ പ്രവൃത്തി പകുതിയിൽ കടപ്ര മുറിയിൽ മുട്ടമ്പലത്തുവീട്ടിൽ കണ്ടു ... നിന്നു കട്ടിയന്ന	൧൧൦൭	൯	൧൦൨	൧൯	...	ചെങ്ങന്നൂർ പ്രവൃത്തി	പുരയിടം	൪൪൩൧	ന		൭൭	പ. പാട്ടം
								ടി	൦൪൭൦	എ/ന		൧൭	...
								നിലം	൪൯൫൪	...		൧൪	...
								...	൭൨൧൩	...		൧൪	...
								പുരയിടം	൪൩൪൭	൨		൮	...
								ടി	൪൮൯൭	൧		൭൭	...
								നിലം	൪൪൨൩	൨		൦	...
								ടി	൪൩൮൨	എ		൩൨	ടയാവാകയോ സ്വം അനുഭവം
								പുരയിടം	൪൫൩൧	൨		൩൨	പ. പാട്ടം
൫൪	ചെങ്ങന്നൂർ പ്രവൃത്തി പകുതിയിൽ കടപ്ര മുറിയിൽ ചെപ്പിളവീട്ടിൽ ... വിളയിൽ ... കൊച്ചുതൊമ്മൻ കൊച്ചു ... , കൊച്ചുതൊമ്മൻ ചെറിയാൻ	൧൧൦൭	൧൦	൩൮	൧൯	൧൬	...	നിലം	൪൪൨൩	൧		൧൭	പ. പാട്ടം
								ടി	൭൨൯൭	എ/ന		൧൬	പ. കട്ടിമം
									൭൨൬൧	എ/ന		൩	പ. പകരാരി
									൭൧൯൮	ബി		൧൯	പ. പാട്ടം
								പുരയിടം	൭൧൯൭	സി/ന		൭൭	പ. കട്ടിമം
								നിലം	൭൨൨൩	൧		൮	പ. കാരി
								പുരയിടം	൭൨൩൮	...		൮	പ. പാട്ടം
								നിലം	൭൨൬൩	൨		൩൮	പടയാവകയോ സ്വം അനുഭവം
൫൫	... കരയിൽ ... പുലിയൂർ ... തെക്കുമുറിയിൽ ചെട്ടിയത്തുവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ചെല്ലപ്പൻപിള്ള നാരായണിഅമ്മ ... ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ഗോപാലപിള്ള	൧൧൧൧	൪	൧൪൩	൧൩	...	തിരുവല്ല	പുരയിടം	൩൭൨൩	...		൪൮	പ. പാട്ടം
								ടി	൩൭൨൮	എ		...	കരിമ്പനാം
								നിലം	൩൭൨൩	...		൨൭	പ. പാട്ടം
									൩൭൨൯	...		൨൮	ടി
									൨൬൩൩	എ		൨൨	ടി
									൨൦൩൭	...		൨൭	[illegible] തന്മ -

[illegible]	[illegible] പകുതിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ [illegible] കൃഷ്ണൻ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	[illegible]	എ	[illegible]	[illegible]
								...	[illegible]	ബി	[illegible]	ഷി
								പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ഷി
									[illegible]	...	[illegible]	ഷി
[illegible]	[illegible] പകുതിയിൽ കടങ്ങു [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] കല്യാണിപ്പിള്ള [illegible]	D/1108	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ഷി	[illegible]	ബി	[illegible]	
									[illegible]	...	[illegible]	
									[illegible]	...	[illegible]	
									[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
									[illegible]	...	[illegible]	
									[illegible]	...	[illegible]	
[illegible]	[illegible] പകുതിയിൽ [illegible] വടക്കുംമുറി [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ഷി	[illegible] കളിടവും	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] പകുതിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പിള്ള [illegible] മുറിയിൽ [illegible] പിള്ള [illegible] പിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
									[illegible]	എ	[illegible]	ഷി
										ബി	[illegible]	ഷി
										സി	[illegible]	ഷി
									[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] പകുതിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]	കുഴിവാ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ഷി
									[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible] പകുതിയിൽ വടക്കം [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ നാരായണക്കുറുപ്പ് നാരായണക്കുറുപ്പ്	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ഷി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ഷി
									[illegible]	[illegible]	52[illegible]	
									[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible] പകുതിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] കാർത്ത്യായനിഅമ്മ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	ഷി
[illegible]	[illegible] പകുതിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] പകുതിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] കൊച്ചു [illegible]	ഷി		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ഷി	[illegible]	എ	[illegible]	[illegible]
								...	[illegible]	ബി	[illegible]	[illegible]
								...	[illegible]	സി	[illegible]	ഷി
								...	[illegible]	ബി/[illegible]	[illegible]	[illegible]
								...	[illegible]	എ/[illegible]	[illegible]	[illegible]
								...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
								...	[illegible]	ബി	[illegible]	ഷി
								...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
								[illegible]യിടം	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]

പട്ടിക—(തുടർച്ച).

ക്രമ നമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്	കൃഷിവായ്പ കേസിന്റെ		പലിശ ചേർപ്പുള്ള വായ്പ തുക			ജപ്തിവസ്തു കിടക്കുന്ന പകുതി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവെ		വിസ്തീർണ്ണം		വസ്തുവിന്റെ ഇനം
		ആണ്ട്	നമ്പർ	രൂ.	ച.	കാ.			നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	ഏ.	സെ.	
[illegible]	കുലശേഖരപുരം പകുതിയിൽ ചുഴിയാറ്റെ വടക്കുംമുറിയിൽ വരിക്കോലി വീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള	[illegible] ലോൺ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	കുലശേഖരപുരം	പുരയിടം	[illegible]			[illegible]	
									[illegible]	ഏ		[illegible]	
									[illegible]	ബി		[illegible]	
									[illegible]			[illegible]	
									[illegible]			[illegible]	
									[illegible]			[illegible]	
								നിലം	[illegible]			[illegible]	
									[illegible]			[illegible]	
									[illegible]	ബി		[illegible]	
									[illegible]			[illegible]	
								പുരയിടം	[illegible]			[illegible]	
									[illegible]			[illegible]	
								വൃക്ഷം	[illegible]			[illegible]	
								നിലം	[illegible]			[illegible]	
									[illegible]			[illegible]	
									[illegible]	എ/[illegible]		[illegible]	
									[illegible]			[illegible]	
								പുരയിടം	[illegible]	ഏ		[illegible]	
									[illegible]			[illegible]	
								നിലം	[illegible]			[illegible]	
									[illegible]			[illegible]	
									[illegible]			[illegible]	
									[illegible]			[illegible]	
									[illegible]			[illegible]	
									[illegible]	ബി		[illegible]	
									[illegible]	ഏ		[illegible]	
									[illegible]	ബി		[illegible]	

									ൻ ൩ ന്നു വു	ബി		ചന്ന
									൧൧ ൦ ൪ വു	...		ത ൪
								പുരയിടം	൪ ൩ ന്നു വു	ഷ്ഠ		ൻന
									൪ ൩ ന്നു വു	ബ		ചച
									൪ ൬ ൩ ന			൭ ച
								നിലം	൪ ൪ ൻ ൧			ച വു
									൪ ൪ ൻ ച			നൻ
									൪ ൩ ൭ ന			വു ച
									൧ ൦ ൻ വു ൧			ച ൧
									൧ ൦ ൻ ൻ ൦			൧ ൻ
									൧ ൦ ൻ ൻ ന			ൻ
									൧ ൧ ൦ ച ൧			൧ ന്നു
									൧ ൦ ൻ ൻ ൻ			ച ൯
									൧ ൧ ൦ ൦ ൦			൪ ൦
									൧ ൦ ൻ ൻ വു			൧ ൻ
									൧ ൧ ൦ ൧ ൩			൧ ന്നു
									൧ ൦ ച ച ൩			൦ ൧
												൧ ൬
									൧ ൦ ൦ ൧ ൦			൧ ൦
												ന
									ൻ ൪ വു ൦			ച ന്നു
									൧ ൧ ൧ ൦ ന			നച
൭൯	പുളപ്പള്ളി പകുതിയിൽ പുളപ്പള്ളി വടക്കു മുറിയിൽ [illegible] പടിഞ്ഞാറെ [illegible] പുത്തൻ [illegible]	൧ ൦ ൻ	ന	൧ ന്നു ൭	൧ ന്നു	൧ ച	പുളപ്പള്ളി	നിലം	വു ൧ ന			ന ൦	[illegible]
								ൿ	നച ന്നു ൭	ച ന്നു ൦		൮ ൧	
൭൦	[illegible] പകുതിയിൽ പടനായർകുളങ്ങര തെക്കുമുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]	൧ ൦ ന്നു	ച	ച വു ന്നു	൭	൧ ൦	[illegible]	ൿ	൧ ൦ വു ൪ ൪	ൺ/ച		ന ൧	[illegible]
								പുരയിടം	൧ ൦ വു ൦ ച	ൺ/ച		ത ൦	[illegible]
൭൧	ടി യിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]	൧ ൦ ൪	൧	൧ ൧ ൦	ന	൪	ടി	നിലം	൧ ൦ വു ൦ ന്നു			ന്നു	
								ൿ	൧ ൦ വു ൩ ൬			ച ൻ	
൭൨	ടി വടക്കുമുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]	൧ ൦ ൻ	വു	൧ ൦	ച ൪	ന	ടി	ൿ	൧ ന്നു ൪ ൦ ന	ബി		൬	[illegible]
									൧ ന്നു ൪ ൦ ന	ഷ്ഠ		ന്നു	ടി [illegible]
									൧ ന്നു ൭ ൩ ച	...		ച വു	[illegible]
൭൩	ടി തെക്കുമുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]	൧ ൧ ൦	൧ വു	ന ൪ ൨	ച ച	ച	ടി	[illegible]	൧ ന്നു ന്നു ൧	ൺ/ച		...	ടി
								നിലം	൧ ന്നു ന്നു ൧ ൦	ൺ/൧	൧	ൻ ൧	[illegible]
								ൿ	൧ ന്നു ച ൦ ൻ	...		൭ ൧	[illegible]
൭൪	ടി വടക്കുമുറിയിൽ [illegible]	൧ ൧ ൦	ച	൧ ന ൧	൧ ൧	വു	ടി	പുരയിടം	൧ ന്നു ൻ ൩ ച	...		[illegible]	[illegible]
									൧ ന്നു ച ൧	...	൧	൧ ന	[illegible]

പട്ടിക— (തുടർച്ച.)

ക്രമ നമ്പർ	കുടിശിഖക്കാരന്റെ പേര്	കൃഷി വായ്പ കേസിലെ ആണ്ട്	നമ്പർ	പലിശ ഉൾപ്പെടെ വായ്പ തുക രൂ.	ച.	കാ.	ജപ്തിവസ്തു കിടക്കുന്ന പകുതി	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവെ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	വസ്തുവിന്റെ ഉടമ
[illegible]	കരുനാഗപ്പള്ളി പകുതിയിൽ പടനായർകുളങ്ങര പടക്കു മുറിയിൽ പുതുപ്പള്ളി തെക്കതിൽ മത്തായി കാട്ടു	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	കരുനാഗപ്പള്ളി	പുരയിടം	[illegible]	ഏ		[illegible]	പണ്ടാരവക കരമൊഴിവു നാം
[illegible]	ടിയിൽ ടി മുറിയിൽ [illegible] ഏളുകൊണ്ടാരത്തര	ഡിവിഷൻ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	ഏ/[illegible]	[illegible]	[illegible]	പണ്ടാരവക പാട്ടം
									[illegible]	ബി		[illegible]	
[illegible]	ടിയിൽ വടക്കുംതല മുറിയിൽ കാളിയമ്മ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	...		[illegible]	പണ്ടാരവക കരമൊഴിവു നാം
[illegible]	കാർത്തികപ്പള്ളി പകുതിയിൽ പുന്നക്കുളം മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ കണക്ക കുഞ്ഞുപിള്ള നീലകണ്ഠപിള്ള തറിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ കേശവപിള്ള മാധവൻപിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	കാർത്തികപ്പുരം	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പണ്ടാരവക പാട്ടം
									[illegible]	...		[illegible]	
[illegible]	കുന്നത്തൂർ പകുതിയിൽ കുന്നത്തൂർ മുറിയിൽ [illegible] കോവിലകത്തു അംബാലിക [illegible] വക്കീൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	കുന്നത്തൂർ	ടി പുരയിടത്തിൽനിന്നും നാലുകെട്ടു ഉൾപ്പെടെ ഒരു മുറിയിലെ തെക്കേ പുരയിടവും	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി
								നിലം	[illegible]	ബി/[illegible]	[illegible]	[illegible]	
									[illegible]	[illegible]		[illegible]	
									[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	പന്തളം പകുതിയിൽ വടക്കേക്കര മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പന്തളം	പുരയിടം നിലം	[illegible]	...		[illegible]	ജന്മിയവകാശം
									[illegible]	...		[illegible]	
									[illegible]	...		[illegible]	
									[illegible]	...		[illegible]	
									[illegible]	...		[illegible]	കണ്ടെഴുത്ത്
								പുരയിടം	[illegible]	...		[illegible]	
								നിലം	[illegible]	...		[illegible]	
[illegible]	കാർത്തികപ്പുരം പകുതിയിൽ [illegible] തെക്ക [illegible] വടക്കേപ്പുറത്തു [illegible] കൊച്ചുപണിക്കൻ [illegible]	ഡിവിഷൻ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	കാർത്തികപ്പുരം	പുരയിടം	[illegible]	ഏ	[illegible]	38/85	ജന്മിയവകാശം
									[illegible]	ഏ		[illegible]	
									[illegible]	...		[illegible]	
									[illegible]	ഏ/[illegible]		[illegible]	
									[illegible]	ബി		[illegible]	

							൭	൨൧൩	൧൩൭	൨൨	൭	
								൨൧൩	൧൩൭	൧൩		
								൨൧൩	൧൩൮	൧൮		
								൨൧൩	൩൦൧	൩		
								൨൧൩	൩൯൦	൧൨		
								൨൧൩	൩൪൩	൩൦		
								൨൧൩	൩൮൮	൧൦		
								൭൦	൨	൩൦		
൯൨	പന്തനപകുതിയിൽ വടക്കുംതല മേക്കുംമുറിയിൽ ...വീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള ശങ്കരപിള്ള	൧൧൦	൧൩	൯൩	൯	൧൦	പന്തന	നിലം	൭൭൯൨	...	൨൨	൭
								പുരയിടം	൧൨൨൩൦	൩	൩൦	൭
൯൩	പന്തനപകുതിയിൽ വടക്കുംതല മേക്കുംമുറിയിൽ കൊല്ലത്തിന്നു മഠത്തിൽ കേശവൻകുഞ്ഞിട്ടി മുതൽപേർ	൧൧൦	൨൨	൮൨	൩	൧൦	൭	നിലം	൮൧൪൭	൨	൧൧	പണ്ടാരവക കരോഴി
									൮൧൨൦	...	൯	൭
									൮൦൯൭	൧൦	൮	പണ്ടാരവക കർഷക
								പുരയിടം	൮൦൪൩	൧൬	൨	പണ്ടാരവക പാട്ടം
									൮൦൯൮	൪	൩	൭
൯൮	പന്തനപകുതിയിൽ കോയിക്കൽ വടക്കേക്കരമുറിയിൽ ...വീട്ടിൽ കൊച്ചുകാളിയമ്മ കണ്ണിപ്പിള്ള മുതൽപേർ	൧൧൨	൯	൧൩൯	൨൭	൮	കടമ്പനാട്	൭	൪൨൩	൬	൩൮	൭
									൯൩൭൨	...	൩൩	൭
൯൭	പന്തനപകുതിയിൽ മുല്ലക്കരിമുറിയിൽ കടയ്ക്കൂട്ടത്തുവീട്ടിൽ നാരായണൻനായർ കേശവൻനായർ	൧൦൭	൭	൪൩	൧൪	...	പന്തന	നിലം	൧൩൭൧൪	...	൧൮	൭
								പുരയിടം	൧൩൯൩൨	൩	൩൩	പണ്ടാരവക കർഷക
൯൩	പന്തനപകുതിയിൽ മീനാലുമുറിയിൽ കോടമ്പള്ളിവീട്ടിൽ ...കൊച്ചുവീട്ടിൽ ...ൻ നാരായണൻ മുതൽപേർ	൧൧൧	൧൯	൭൩	൪	൯	൭	നിലം	൭൦൪൩	...	൬	പണ്ടാരപാട്ടം
									൭൦൪൭	...	൭	൭
									൪൭൦൮	൧	൨൩	പണ്ടാരവക പാട്ടം
								പുരയിടം	൭൦൪൧	...	൬൨	൭
											൪	പണ്ടാരവക പാട്ടം
൯൭	പന്തനപകുതിയിൽ വടക്കുംതല കിഴക്കേമുറിയിൽ ...ത്തിന്നു കരവയിൽ വീട്ടിൽ, കൊച്ചുകൊച്ചു കാർത്ത്യായനിയമ്മ മുതൽപേർ	൧൧൦	൧൩	൧൦൧	൨൧	...	൭	നിലം	൭൩൧൦	...	൨൦	
								പുരയിടം	൧൩൭൩൦	...	൧൩	
								നിലം	൧൩൭൦൧	...	൦൯	
								പുരയിടം	൧൩൭൩൬	൭൨	൪	
								നിലം	൭൩൧൭	...		
൯൯	പന്തനപകുതിയിൽ മാവടിമുറിയിൽ ...വീട്ടിൽ നീലകണ്ഠൻനായർ കുഞ്ഞൻനായർ	൧൧൦	൨൭	൫൦൩	൧൩	...	൭	൭	൪൩൩൬	...	൮൮	൭
									൪൭൯൩	...	൨൪	
									൪൩൩൩	൧	൪	
									൪൩൪൩	...	൨൨	
									൪൩൨൦	...	൧൮	
									൪൩൨൮	൧൨	൨	
൯൪	പന്തനപകുതിയിൽ ചോലയിൽമുറിയിൽ പാറിയിൽവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള വേലായുധൻപിള്ള	൧൧൦	൩	൮൨	൯	൧	൭	൭	൧൧൦൮൦	൨൦	൧൩	൭

കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

പത്തനാപുരം താലൂക്കിൽചേർന്ന തലവൂർ പകുതിക്കച്ചേരിയിൽ പ്യൂൺ ആയിരുന്ന [illegible] മരിച്ചുപോയ താൻ്റെ ഭർത്താവായ പറഞ്ഞ പകുതിയിൽ തെക്കേ മുറിയിൽ ഉള്ളന്നൂർ വീട്ടിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള നീലകണ്ഠപ്പിള്ളക്കു കിട്ടുവാനുള്ള ഗ്രാറ്റുവിറ്റി മുതലായതു വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റു കിട്ടണമെന്നു പറഞ്ഞ പകുതിയിൽ തെക്കേ മുറിയിൽ മറ്റൊരു വീട്ടിൽ ഉണ്ണിനീലി പാറു തൊട്ടിലിക്ക [illegible] വൃശ്ചികം [illegible] ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ പേരിൽ പാർശ്വക്കാർ മുതലായവരെ വിസ്താരം നടത്തിച്ചതിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള [illegible] തുലാം [illegible] മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതായും ടിയാൻ്റെ അവകാശികളായി മേല്പടി അപേക്ഷക്കാരിയായ ഉണ്ണിനീലി പാറു ഭാര്യയും അപേക്ഷക്കാരിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ളതായി [illegible] വയസ്സുള്ള രാമകൃഷ്ണൻ [illegible] വയസ്സുള്ള മാധവി [illegible] വയസ്സുള്ള രാമചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ മൂന്നു മക്കളും [illegible] മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു ഗർഭശിശുവും ആണെന്നും ഈ കുട്ടികൾ അപേക്ഷക്കാരിയുടെ സംരക്ഷണയിൽ താമസിക്കുന്നതായും ഇവരല്ലാതെ മറ്റു അവകാശികൾ ആരുമില്ലെന്നും വെളിവായിരിക്കുന്നതിനാൽ തലവൂർ പകുതിക്കച്ചേരിയിൽ പ്യൂണായിരുന്ന മരിച്ചുപോയ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയുടെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി മുതലായതു വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശി സ്വന്തനിലയിലും മക്കളും മൈനർമാരുമായ രാമകൃഷ്ണൻ മാധവി രാമചന്ദ്രൻ ഇവരുടെ രക്ഷകർത്താ നിലയിൽ പ്രതിനിധിയായും പരേതൻ്റെ ഭാര്യയായ ഉണ്ണിനീലി പാറു തന്നെ ആണെന്നു തെളിവായിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിന്മണ്ണം സർട്ടിഫിക്കറ്റു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആക്ഷേപം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ [illegible] ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. അവധികഴിഞ്ഞും അന്യഥാമാർഗ്ഗവും വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി സ്വീകരിക്കുന്നതുമല്ല.

[illegible] വൃശ്ചികം [illegible].

കെ. കുഞ്ഞുകൃഷ്ണപിള്ള,
തഹശീൽദാർ.

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

വക്കംപകുതിയിൽ താഴെ പട്ടികയിൽ പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുക്കുന്നു എടുത്തതിൽ തിരിയെ വിട്ടിട്ടുള്ളതും വില്ലാസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ താഴെ പറയുന്ന പുറമ്പോക്കു സ്ഥലങ്ങൾ [illegible] കർക്കടകം [illegible] മുതൽ ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ വച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ വിളിച്ചെടുക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർ ലേലദിവസം സ്ഥലത്തു ഹാജരായി ആദ്യവിലയുടെ [illegible] ഒടുക്കുകയും ഉടൻ തിരിച്ചുകൊടുക്കേണ്ട വിവരം ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ചേർക്കപ്പെടുന്നവരോടുകൂടി ലേലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

ലേലത്തിൽ വിളിച്ചെടുക്കുന്ന ലേലക്കാരുടെ അടയ്ക്കേണ്ടുന്ന നിരതദ്രവ്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക ഉടനെ ബോധിപ്പിക്കാത്ത പക്ഷം ലേലം റദ്ദുചെയ്യപ്പെടുന്നതും മറ്റൊരു ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അതിന്മണ്ണം വീഴ്ചവരുത്തുന്ന പക്ഷം ഒടുക്കിയിരുന്നാൽ കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള ദ്രവ്യം വസ്തു ജപ്തി ചെയ്തു വീണ്ടും ലേലംചെയ്യുന്നതും അതിൽവച്ചു സർക്കാരിലേക്കു വല്ല നഷ്ടവും ഉണ്ടാകുന്നതായാൽ ആയതു ആദ്യലേലക്കാരനിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിനും ഇടവരുന്നതുമാണ്. ഈ വകവസ്തുലേലത്തിൽ മേൽപറഞ്ഞ ആദ്യലേലക്കാരനു അവകാശമില്ലാത്തതും ലേലം സ്വീകരിക്കുന്നതും തിരസ്കരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

[illegible] മിഥുനം [illegible].

ആർ. രാമസുബ്ബയ്യർ,
തഹശീൽദാർ.

പട്ടിക.

(ക) വക്കംപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പർ വില്ലാസിനു വടക്കു [illegible] നമ്പർ പുരയിടത്തിനു കിഴക്കു [illegible] നമ്പരിനു തെക്കു സർവെ [illegible] നമ്പരിൽപ്പെട്ട വില്ലാസിനു മേക്കു സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ വക സെൻ്റു സ്ഥലം [illegible] ക്രമത്തിനു പിടിക്കാവിലയ്ക്കു [illegible] വച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്.

(ഖ) മേപ്പടിയിൽ സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ വില്ലാസുകൾക്കു വടക്കും [illegible] നമ്പരിനു കിഴക്കും സർവെ [illegible] നമ്പർ പുരയിടത്തിനു തെക്കു മേക്കു സർവെ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെൻ്റു സ്ഥലം [illegible] ക്രമത്തിനു പിടിക്കാവിലയ്ക്കു [illegible] വച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതാണ്.

(ഗ) മേപ്പടിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പർ കിഴക്കു സർവെ [illegible] വടക്കു സർവെ [illegible] മേക്കു സർവെ [illegible] സെൻ്റു സ്ഥലം [illegible] ക്രമത്തിനു പിടിക്കാവിലയ്ക്കു [illegible] വച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതാണ്.

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക് കച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൯൬-ലെ ൩-ാം ആക്ടിനാലും ൧൦൯൯-ലെ ൫-ാം ആക്ടിനാലും ൧൧൦൭-ലെ ൧൧-ാം ആക്ടിനാലും
ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൦൯൪-ലെ ൧-ാം ആക്ട് ൩൨-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

ആലപ്പുഴ പകുതിയിൽ [illegible] താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്തു [illegible] ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. [illegible] അവർ [illegible] ദിവസത്തിനകം [illegible] കുടിശ്ശികക്കാരൻ പണം ഒടുക്കാതിരുന്നാൽ [illegible] ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കുന്നതും [illegible] വിൽക്കുന്നതു [illegible] സർവ്വാവകാശത്തോടുകൂടി ആകുന്നു.

൧൧൧൭ മിഥുനം ൨൭-ന്.

തഹശീൽദാർ, (ഒപ്പ്).

പട്ടിക.

ക്രമ നമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേരുവിവരം	സർവെ നമ്പർ	സർവെ ഖരാർ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	കുടിശ്ശിക രൂ.	ചി.	കാ.
൧	൭൩൯൩	ആലപ്പുഴ മുറിയിൽ തട്ടാപറമ്പിൽ പരീതു കാസിംകണ്ണ്	൭൯൧/൭	൧൪/൨൭		൪	പുരയിടം	൧	൨൩	൨
൨	൭൩൯൩	[illegible] ചെറുകര വീട്ടിൽ അയ്യപ്പൻനായർ മകൻ [illegible]	൩൩൭/൨	...		൨൦	ടി	൩	൧൯	൨
൩	൭൬൦൭	[illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]	൧൪/൭	...		൨൦	ടി	൩	൨൪	൧൪
൪	൭൬൧൩	പുന്നപ്ര മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]	൩൨൩/൯	൧൪/൧൦		൬	ടി	൯	൩	൦
൫	൭൮൨൦	[illegible] മുറിയിൽ [illegible]	൧൪/൩	...		൧൦	ടി	൩	൧൦	൪
൬	൭൭൦൨	[illegible] മുറിയിൽ [illegible]	൦൭/൨൧	൧൪		൧൦	ടി	൩	൯	൦
൭	൭൮൨൮	[illegible]	൭൨/൩	...		൧൦	നിലം	൩	൨൦	൧൪
൮	൭൯൦൩	[illegible]	൩൩൩/൪	൫		൧൦	പുരയിടം	൪	൩	൧൨
൯	൭൯൦൯	[illegible]	൪൩൯/൨	....		൨൦	ടി	൪	൧൪	൧൪
൧൦	൭൪൩൩	[illegible]	൩൭൯/൩	...		൧൦	നിലം	൨	൨൦	൯
൧൧	൭൫൫൪	[illegible]	൧൨൪/൧൫	...		൯	പുരയിടം	൩	൨	൨
൧൨	൩൦൨൮	[illegible]	൩൦൩/൮	൫		൧൩	ടി	൪	൩	൭
൧൩	൩൦൬൭	[illegible]	൦൯/൧	൧൩		൧൦	നിലം	൧	൨൩	൩
൧൪	൩൧൫൩	[illegible]	൪൪൦/൩	൧൧/൯		൧൭	പുരയിടം	൧	൨൩	൩
൧൫	൩൧൮൪	[illegible]	൪൪൦/൩	൫/൭		൯	ടി	൧	൧൧	൯
൧൬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	ടി	൩	൯	൧൦

പട്ടിക (തുടർച്ച).

ക്രമ നമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കുടിയിരിപ്പുകാരന്റെ പേരുവിവരം	സർവെ നമ്പർ	സർവെ ബ്ലാക്ക്	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	കരശിസ്തുക രൂ.	കരശിസ്തുക ച.	കരശിസ്തുക കാ.
൧൭	൩൧൩൯	പുന്നപ്രമുറിയിൽ കരക്കാട്ടേത്തിൽ കഞ്ഞുമറിയാമ്മ മുതൽപേർ	൮൯൩/൨	എ/൨൦		൧൬	പുരയിടം	൨	൨൦	൧൮
൧൮	൩൧൯൨	ടിമുറിയിൽ കണ്ടത്തിൽ കുഞ്ഞൻപണിക്കർ	൮൨൭/൩	എ/൧൦		൨൦	ടി	൨	൯	൧൮
൧൯	൩൧൯൬	ടിമുറിയിൽ കണ്ടത്തിൽ തെക്കേപ്പുറമ്പിൽ ചക്കി കല്യാണി മുതൽപേർ	൨൦൭/൨൩	എ/൩൮		൩	ടി	൧	൧൮	...
൨൦	൩൨൦൧	ടിമുറിയിൽ കണ്ടത്തിൽ മുത്ത കണ്ടൻ	൮൧൪/൩	10/15		൧൬	ടി	൨	൧൯	൪
൨൧	൩൨൪൮	ആലപ്പുഴമുറിയിൽ തയ്ക്കലുള്ള പുത്തൻവീട്ടിൽ അബ്ദുൽഖാദർ അബ്ദുല്ലാഹാജി മുതൽപേർ	൮൯/൭	...		൩൦	ടി	൮	...	൧൬
൨൨	൩൨൯൩	ടിമുറിയിൽ കാട്ടുങ്കൽ തോമസ് ലാറൻസ്	൭൮൧/൯	എ/൧൦		൧	ടി	൧	൧൭	൩
൨൩	൩൩൦൨	കളർകോട്ടുമുറിയിൽ ദേവസ്വംപറമ്പുവീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മ ചക്കാളിയമ്മ മുതൽപേർ	൩൯൦/൨	എ/൨൩		൮	ടി	൧	൨൫	൩
൨൪	൩൩൭൮	പറവൂർമുറിയിൽ പെരുമാലിപ്പറമ്പിൽ കുട്ടൻ കേശവൻ	൩൩൪/൮	15/20		൮	ടി	൧	൧൬	൩
൨൫	൩൩൦൩	ടിമുറിയിൽ കിഴക്കേതിൽ കഞ്ഞികാളി മുതൽപേർ	൭൮൪/൧	൨൩		൧൨൦	ടി	൧	൮	൩
൨൬	൩൩൨൩	ടിമുറിയിൽ ചെമ്പകത്തുവീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള നാരായണപിള്ള	൨൭൦/൫	...		൧൮	ടി	൧	൨൩	൮
൨൭	൩൩൨൬	ടിയിൽ പാർവതിയമ്മ ദേവകിയമ്മ മുതൽപേർ	൨൭൭/൧	...		൨൬	നിലം	൨	൨൬	൯
൨൮	൩൩൮൦	വാടയ്ക്കൽമുറിയിൽ പനക്കൽ പെണ്ണു മറിയമ്മ	൮൮൩/൬	എ		൧൫	പുരയിടം	൨	൧൯	൬
൨൯	൩൩൩൨	തിരുവമ്പാടിമുറിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ വേലായുധൻ പത്മനാഭൻ മുതൽപേർ	൩൧൩/൮	എ		൧൦	ടി	൨	൭	൮
൩൦	൩൩൪൭	പറവൂർമുറിയിൽ വേലിക്കകത്തു കണ്ടൻ കുട്ടി	൩൯൮/൪	൨൮		൧൨	ടി	൩	൬	൯
൩൧	൩൩൯൧	കളർകോട്ടുമുറിയിൽ ഭഗവതിനാഴികത്തായ തെക്കേ മാവേലി വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞിയമ്മ പാർവതിയമ്മ	൩൯൩/൨	൧൯		൧൦	ടി	൧	൧൨	൧൨
൩൨	൩൪൮൭	തെക്കനാര്യാട്ടുമുറിയിൽ ചക്കിട്ടേത്തു തൊമ്മൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ ചെട്ടിയാർ (മരിച്ച)	൮൨൮/൧	എ/൭		൨	ടി	൧	൧൮	൧൨
൩൩	൩൪൬൮	ആലപ്പുഴമുറിയിൽ മുല്ലയ്ക്കൽ തെക്കേപ്പറമ്പിൽ നാരായണസ്വാമി നായിഡു ...	൮൨൧/൧൮	എ		൨	ടി	൧	൨൪	൩
൩൪	൩൬൮൩	ടിമുറിയിൽ വടക്കേവീട്ടിൽ നിന്നും കിഴക്കേതിൽ മൊയ്തീൻകുഞ്ഞ് ലിബാർ അബ്ദുല്ലാ മുതലാളി	൩൩൩/൯	സി/൩൭		൨	ടി	...	൨൬	൩
൩൫	൩൬൯൪	പുന്നപ്രമുറിയിൽ കണ്ടത്തിൽ തെക്കേപ്പറമ്പിൽ കുഞ്ഞൻ കേശവൻ	൮൨൧/൫	൮/൧൬		൨൦	ടി	൨	൩	൧൮
൩൬	൩൬൯൭	ടിയിൽ ചിരുത ചക്കി മുതൽപേർ	൭൨൧/൮	൩/൧൩		൧൯	ടി	൧	൨൨	൮
൩൭	൩൩൨൭	ആലപ്പുഴമുറിയിൽ ഇടക്കാട്ടുകരയിൽ മാളിയേക്കൽ ജോസഫ് കൊച്ചുജോസഫ്	൯൭൨/൧൮	൫൧		൮	ടി	൨	൧൩	൧൩
൩൮	൩൩൯൯	പുന്നപ്രമുറിയിൽ വടക്കേവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുരാമൻ പരമേശ്വരമേനോൻ	൧൬൨/൧൧	...		൧൦	നിലം	൨	൧൪	൨
൩൯	൩൭൪൮	ടിമുറിയിൽ കരിങ്ങിലിൽ പാർവതിയമ്മ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മ	൧൯൬/൧	...		൧൦	പുരയിടം	൧	൩	൧൮
൪൦	൩൭൧൯	തെക്കനാര്യാട്ടുമുറിയിൽ വെളിയിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും ആലപ്പുഴമുറിയിൽ പുത്തൻപുരയിൽ താമസം പാപ്പി മേരി	൨൧൮/൧	സി		൧൩	ടി	൮	൧	൧൮
൪൧	൩൭൧൬	ആലപ്പുഴമുറിയിൽ കപ്പൂരത്തിൽ പുത്തൻപുരയിൽ മാണി കത്രീന	൬൦൭/൨൧	ബി/൬൪		൨	ടി	൭	൬	൭

[illegible]	[illegible]	ആലപ്പുഴമുറിയിൽ കാഞ്ഞിരയിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടി യിൽ കാഞ്ഞിരയിൽ ഇട്ടിയവിര	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടി യിൽ കാഞ്ഞിരയിൽ അന്നമ്മ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	വാടയ്ക്കൽമുറിയിൽ കരുവിങ്കൽ [illegible]	[illegible]	...	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ആലപ്പുഴമുറിയിൽ വാലത്തുപറമ്പിൽ [illegible]	[illegible]	...	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടി മുറിയിൽ [illegible] പുരയിടത്തിൽ [illegible]	[illegible]	...	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] മുറിയിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	...	[illegible]		[illegible]	[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	[illegible] മുറിയിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	[illegible]	...	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പുന്നപ്രമുറിയിൽ [illegible] നാരായണക്കുറുപ്പ് [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	ടി യിൽ [illegible]	[illegible]	...	[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടി യിൽ നാരായണക്കുറുപ്പ് രാഘവക്കുറുപ്പ് മുതൽപേർ	[illegible]	...	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടി യിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടി യിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടി യിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	...	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടി യിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	പുന്നപ്രമുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]	[illegible]	...	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	വാടയ്ക്കൽമുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	ടി യിൽ [illegible] സരസമ്മ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	ടി യിൽ [illegible] രാജമ്മ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടി യിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പുന്നപ്രമുറിയിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽനിന്നും [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] മുറിയിൽ [illegible]	[illegible]	...	[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] മുറിയിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	...	[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	വാടയ്ക്കൽമുറിയിൽ [illegible] മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] മുറിയിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടി മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] മുറിയിൽ [illegible] പിള്ള	[illegible]	...	[illegible]	ടി		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ടി യിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പുന്നപ്രമുറിയിൽ [illegible] പുരയിടത്തിൽ [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	...

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

മതിലകം പുനരുദ്ധാരണം ഉൾപ്പെട്ടവകക്ക ൧൧൧൭-ലെ [illegible] പിവവിന (൧൬, ൬൬൬)പതി [illegible] പലതരം ആവശ്യങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണവും അതിനെ ഒക്കെ ഏർപ്പെടുന്നതിന ഈ കച്ചേരിയിൽ വച്ചു ൧൧൨൨-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം [illegible] ലേലം ചെയ്യുന്നതിന തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

(൧) ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മുമ്പായി ആളുകൾ [illegible] ഡിപ്പോസിറ്റ് [illegible] അങ്ങനെ ഡിപ്പോസിറ്റ് കെട്ടിവയ്ക്കാത്തവരെ ലേലത്തിൽ ചേർക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു. ലേലം അവസാനിച്ചതിന്റെശേഷം ലേലത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളിന്റെ ഡിപ്പോസിറ്റ് [illegible] ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വച്ചുകൊള്ളുന്നതും ശേഷംപേരുടെ ഡിപ്പോസിറ്റ് അവരവർക്ക തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

(൨) ലേലം കൊള്ളുന്നവർ [illegible] അവസാനിപ്പിക്കയും [illegible] സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനെസംബന്ധിച്ചുള്ള [illegible] തീരുമാനത്തിന [illegible] പിൻവലിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(൩) [illegible] ഏർപ്പെട്ടവർ ഏറ്റെടുക്കുന്ന [illegible] ഡിപ്പോസിറ്റും [illegible] സംഖ്യ ലേലംസ്ഥിരപ്പെടുത്തി [illegible] ഉടൻതന്നെ [illegible] തുക ഒടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(൪) ലേലംവിളിച്ചെടുത്തതിന്റെശേഷം ലേലംസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള [illegible] തീരുമാനത്തിന മുമ്പു ലേലത്തിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കയോ അനുവദിച്ചതിൽപിന്നീട ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഡിപ്പോസിറ്റും ഉടമ്പടിയും വച്ചൊപ്പിക്കയോ ഉടമ്പടിവച്ച ശേഷം പിന്നീട ശരിയായി [illegible] വീഴ്ച വരുത്തുന്നതായാൽ [illegible] ഡിപ്പോസിറ്റ് [illegible] ലേലം [illegible] ഏർപ്പെട്ടതിനെയോ മറ്റുവിധത്തിലോ നടത്തിക്കുന്നതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന സകലനഷ്ടങ്ങളും വീഴ്ചവരുത്തിയ ആളിൽനിന്നും കുടിശ്ശിക [illegible] അനുസരിച്ചുള്ള നടപടിയിന്മേൽ വസൂലാക്കുന്നതും [illegible] അയാൾക്ക അവകാശം പറയാൻ പാടില്ലാത്തതും [illegible] അനുവദിച്ച [illegible] തഹശീൽദാർ [illegible] ആവശ്യപ്പെടുന്നപക്ഷം [illegible] അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത [illegible] ഉടനടി [illegible] അതിന്റെ വില [illegible] അനുവദിച്ചതിന്മേൽ [illegible] ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

(൫) ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന [illegible] മുമ്പായി [illegible] കാലാവധിയിലും [illegible] ഇരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. [illegible] ഏർപ്പെടുന്ന ആൾ [illegible] ആവശ്യപ്പെടുന്നതുപോലെ [illegible] പുനരുദ്ധാരണം [illegible] ഉടൻ [illegible] മാസംതോറും [illegible] കച്ചേരിയിൽനിന്നും വാങ്ങിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

(൬) [illegible] ആവശ്യപ്പെടുന്നതല്ലാത്ത [illegible] ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ [illegible] ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(൭) [illegible] സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലേക്കുള്ള [illegible] ഇതു [illegible] ചെയ്യുന്നതിന ഏതുസമയത്തും സർക്കാരിലേക്ക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളതാകുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം,
൧൧൨൨ കർക്കടകം ൧൪-ാം

പി. പത്മനാഭൻപിള്ള,
ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർ.

കോട്ടയം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതു എന്തെന്നാൽ,

അടിയിൽ പട്ടികയിൽകാണിച്ചിരിക്കുന്ന [illegible] പട്ടികയിൽ പറയുന്ന തീയതിയിലും സ്ഥലത്തുവച്ചും ലേലംചെയ്തു പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ലേലം വിളിക്കേണ്ടാൻ മനസ്സുള്ള ആളുകൾ അവധിദിവസം [illegible] ഹാജരായി ലേലത്തിൽ ചേരാവുന്നതും [illegible] വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമാകുന്നു. ലേലം വിളിക്കുന്ന ആൾ [illegible] ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉടനേയും ബാക്കിസംഖ്യയും [illegible] ൧൫ ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതിലേക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റോ ബാക്കിസംഖ്യയോ ക്ലിപ്തസമയത്തു ഒടുക്കാതെയിരുന്നാൽ ഭൂമി ആവർത്തിച്ചു ലേലം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതും ആവർത്തനലേലത്തിൽ സർക്കാരിന വല്ല നഷ്ടവും നേരിടുന്നപക്ഷം ആയതു മുൻ ലേലക്കാരനിൽനിന്നും [illegible] ഈടാക്കുന്നതും അയാൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് [illegible] പിഴയായി സർക്കാരിലേക്ക [illegible] ആവർത്തനലേലത്തിൽ സർക്കാരിലേക്ക ലാഭം വരുന്നതായാൽ ആയതിന [illegible] അവകാശപ്പെടാവുന്നതുമല്ല. ലേലം സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിന്റെ [illegible] ആയിരിക്കും.

൧൧൨൨ മേടം ൧൯-ാം

പട്ടിക.

തഹശീൽദാർ, (ഒപ്പ്).

൧. ൧൧൨൨-ാമാണ്ടു [illegible] പുതുവൽകണ്ടത്തിൽ കോട്ടയംപകുതി സർവെ ൧൦൪/൧൦ [illegible] ൧൧൬൭ സെന്റ് വിസ്തീർണ്ണമുള്ള പുരയിടത്തിന [illegible] വസ്തുവിന്റെ എല്ലുക വടക്ക ൧൦൪/൧൯ [illegible] കിഴക്ക ൧൦൪/൧൦ തെക്ക ൧൦൪/൬, ൧൦൪/൮ പടിഞ്ഞാറു ൧൦൪/൧൦. [illegible] ൧൧൨൨ ചി[illegible] ൫-ാം പകൽ [illegible] മണിക്ക ലേലം.

മൂവാററുപുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

അടിയിൽ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പുതുവൽ സ്ഥലങ്ങൾ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന തീയതിയിലും സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ചു ലേലം ചെയ്തു പതിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ലേലം വിളിക്കുവാൻ മനസ്സുള്ള ആളുകൾ [illegible] ലേലസ്ഥലത്തു ഹാജരായി ലേലത്തിൽ [illegible] കൂടുതൽ തുക വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമാകുന്നു. ലേലം വിളിക്കുന്നതു ലേലത്തുകയിൽ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ലേലത്തിൽ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ലേലം സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിന്റെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കും. ലേലത്തിൽ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] കെട്ടിവെയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൦൮൬ മിഥുനം ൩൧-ാം൹.

എൻ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള,
തഹശീൽദാർ.

പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	പുതുവൽ കേസിലെ ഊഴം	പുതുവൽ കേസിലെ നമ്പർ	പകുതി	സർവ്വേ നമ്പർ	സർവ്വേ ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമൊ പുരയിടമൊ	ആണ്ടൊന്നിനുള്ള കരം രൂ.	ച.	കാ.	വസ്തുവിന്റെ എല്ലുക വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക്	പടിഞ്ഞാറ	ലേലത്തിനുള്ള പതിവില രൂ.	ച.	കാ.	ലേലസ്ഥലവും തീയതിയും
൧	൧൦൮൫	൨൩൦	[illegible]	൯൬/൧	൭	൩	൬൬	പുരയിടം	൩	൧൮	൮	൬൯/൧/൮	൬൯/൧/൧൦	ഊരാളർ പകുതി	അയ്യപ്പൻ പകുതി	൪൪	൧൬	൭	൧൦൮൭ കർക്കടകം ൩൧-ാം൹ പകൽ ൧൧ മണിക്ക് താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽ
൨		൨൩൬		൬൯/൧	൧൭	൩	൬൨		൩	൧൮	൪	൬൯/൧/൧൪	൬൯/൧/൧൪	ടി	൬൯/൧/൯	൪൨	൪	൪
൩		൨൩൭		൬൯/൧	൧൬	൪	൨൨		൪	൧൪	൮	൬൯/൧/൧൭	൬൯/൧/൨൪	ടി	൬൯/൧/൧൪	൭൨	൬	൩
൪		൨൩൯		൬൯/൧	൧൯	൧	൯൯		൧	൨൪	൧൧	൬൯/൧/൧൨, ൩൧, ൩൫, ൩൨, ൩൬	൬൯/൧/൧൯	൬൯/൧/൧൬	൬൯/൧/൧൨	൨൮	൧൨	൨
൫		൨൩൮		൬൯/൧	൨൧	൧	...		൧	...	...	൬൯/൧/൧൮, ൬൯/൧/൨൨	൬൯/൧/൨൬	ഊരാളർ പകുതി	൬൯/൧/൨൧	൧൬	൨൧	...
൬		൨൪൧		൬൯/൧	൩൫	൧	൬൪		൧	൨൬	൬	൬൯/൧/൨൬, ൬൯/൧/൯	൬൯/൧/൩൧	ടി	൬൯/൧/൨൫	൨൨	൨൩	൧൦
൭		൨൪൨		൬൯/൧	൩൧	൩	൬൩		൩	൧൭	൧൧	൬൯/൧/൬	൬൯/൧/൩൦	ടി	൬൯/൧/൨൦	൪൧	൧൬	൧൨

പട്ടിക (തുടർച്ച).

ക്രമ നമ്പർ	പുതുവൽ തണ്ടപ്പേർ: അംശം	നമ്പർ	പകുതി	സർവ്വേ: നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം: ഏ.	സെ.	ഹിമപ്പുരയിടം	ആണ്ടോറുതെ കരം: രൂ.	ച.	കാ.	വസ്തുവിന്റെ എല്ലക: വടക്ക	കിഴക്ക	തെക്ക	പടിഞ്ഞാറ	ചേലത്തിനുള്ള ലിവരം: രൂ.	ച.	കാ.	വിവരണം
൭		൨൪൩		൩൯/൧	൩൨	൧	൬൦		൧	൧൭	൪	൯൭/൧	൩൯/൧/൩൩ ൩൯/൧/൩൪	മേലൂർ പകുതി	൩൯/൪/൩൧	൧൭	൪	൪	
൮		൨൮൪		൩൯/൧	൨൯	൧	൪൭		൧	൧൩	൭	൩൯/൧/൩൬ ൩൯/൧/൩൭	൩൯/൧/൪൦	,,	൩൯/൧/൩൪	൧൯	൨൧	൧൦
൧൦		൨൪൨		൩൯/൧	൩൭		൬൪			൧൯	൧൦	൩൯/൧/൩൦	൩൯/൧/൪൧ ൩൯/൧/൩൮	൩൯/൧/൩൫	൩൯/൧/൨൯ ൩൯/൧/൩൬ ൩൯/൪/൩൦	൪൩	൨൨	൯	
൪൧		൨൪൬		൩൯/൧	൩൮		൨൧			൫	൧൦	൩൯/൪/൧൧	...	൩൯/൪/൪൦	൩൯/൧/൩൭	൫	൬	൪൦	
൧൨		൨൪൦		൩൯/൧	൪൦	൩	൩൦		൩	൮	൧൫	൩൯/൧/൩൮ ൧൧, ൪൧ ൯൯/൬	൩൯/൧/൨൭	മേലൂർ പകുതി	൩൯/൧/൩൯	൩൬	൨൫	൪൩	
൧൩	മൂന്ന്	൨൪൭	ഇടമല	൩൯/൧	൪൦		൮൦	പുരയിടം		൨൬	൧൦	൩൯/൧/൪൪	൩൯/൧/൪൭ ൩൯/൧/൪൯	൩൯/൧/൪൬ ൩൯/൧/൪൬	൩൯/൧/൪൩	൧൨	൨൧	...	
൧൪		൨൪൮		൩൯/൧	൪൭		൬൦			൧൪	...	൩൯/൧/൫൦ ൩൯/൧/൪൮ ൩൯/൧/൫൨	൩൯/൧/൫൩	൩൯/൧/൪൯	൩൯/൧/൪൦	൬	...	...	
൧൫		൨൫൦		൩൯/൧	൪൮		൧൯			൪	൧൨	൩൯/൧/൫൦	൩൯/൧/൫൧ ൩൯/൧/൫൨	൩൯/൧/൪൭	൩൯/൧/൪൭	൨	൧൮	൧൦	
൧൬		൨൫൧		൩൯/൧	൫൨	൧	൩൧		൧	൭	൧൧	൩൯/൧/൫൧	൯൯/൪	൩൯/൪/൫൪ ൩൯/൧/൫൩ ൩൯/൧/൪൭	൩൯/൧/൪൮	൧൭	൨൦	൭	
൧൯		൨൫൨		൩൯/൪	൫൩	൨	[illegible]		൨	൧൧	൭	൩൯/൧/൫൨	൩൯/൧/൫൪	മേലൂർ പകുതി	൩൯/൧/൪ ൩൯/൧/൪൭	൨൮	൧൫	൬	
൧൭		൨൫൩		൩൯/൧	൫൪	൧	[illegible]		൨	൧൧	൪	൯൯/൪ ൩൯/൫൫	൩൯/൧/൫൭	൭	൩൯/൧/൫൩	൨൬	൧൧	൪	

ചില ഇഞ്ചകൾക്കു കയ്യേറ്റക്കാർ ... [illegible]

ഫൻ		൨.൫൯		ന്ൻ/ഫ	൫ൻ	...	൫		...	ഫ൯	...	ന്ൻ/ഫ/൯൨	ന്ൻ/ഫ/൯ന	ഉള്ളൂർപകതി	ന്ൻ/ഫ/൨൨	൭	ഫ൯	...
൧൦		൩൩ന്		ന്ൻ/ഫ	൫൧	...	ൻൃ		...	൨൭	൩	൭൫/൭	ന്ൻ/ഫ/ന്൦	ന്ൻ/ഫ/൫൨	ന്ൻ/ഫ/൫ന്	ഫ൨	൨൦	ഫ൪
൨ഫ		൩൩൭		ന്ൻ	ന്൨	ഫ	൫൭		ഫ	ഫന്	...	ന്ൻ/ഫ/ന്൫ ന്ൻ/ഫ/ന്ന്	ന്ൻ/ഫ/ന്൭ ന്ൻ/ഫ൮	ന്ൻ/ഫ/ന്ൻ	ഉള്ളൂർപകതി	ഫ൭	൭	ഫ൦
൨൨		൩൩൨		ന്ൻ/ഫ	ന്൫	ഫ	൨ഫ		ഫ	൫	ഫ൦	ന്ൻ/ഫ/ന്൯	ന്ൻ/ഫ/ന്ന്	ന്ൻ/ഫ/ന്൨	ടി	ഫ൩	൨	ഫ൨
൨൩	ഒരുപ്പൂ	൩൩൫		ന്ൻ/ഫ	ന്൯	൩	൨ന്		൩	൭	൫	ന്ൻ/ഫ/൧൩	ന്ൻ/ഫ/ന്ന് ന്ൻ/ഫ/ന്൫	ഉള്ളൂർപകതി	ന്ൻ/ഫ/ന്ഫ	൩ന്	൨൯	ഫ൦
൨൪		൩൪൦		൧ൻ/ഫ	ന്ഫ	...	൨ഫ		...	൨൦	ഫഫ	൫ഫ/ൻ ന്ൻ/ഫ/ന്൨	ന്ൻ/ഫ/ന്൩	ന്ൻ/ഫ/ന്൯	ന്ൻ/ഫ/ന്൦	൨൦	...	ഫ൦
൨൫		൩൪ഫ		ന്ൻ/ഫ	൫൨	...	ൻ൫		...	൨ന്	ഫ൦	ന്ൻ/ഫ/൫൯	ന്ൻ/ഫ/൫ന് ന്ൻ/ഫ/൫൭	ന്ൻ/ഫ/ന്൦	ഉള്ളൂർപകതി	ഫ൦	ഫ൯	...
൨ന്		൩൯൨		ന്൧/ഫ	൨൨	...	൫൩		...	ഫ൯	ഫ൯	ന്ൻ/ഫ/൧ഫ	ന്ൻ/ഫ/ന്	ഉള്ളൂർപകതി	ടി	൨ന്	൨	൭
൨൭		൫൩	ഇരുപ്പൂ	ന്ൻ/ഫ	ന്ൻ	ഫ	൭൭	പുരയിടം	ഫ	൨ഫ	ൻ	ന്ൻ/ഫ/ന്൨	ന്ൻ/ഫ/൭൦	ന്ൻ/ഫ/൨ ന്ൻ/ഫ/ഫഫ	ടി	ഫൻ	ഫ൩	൩
൨൨		ഫ൨൭ഫ		൨൨൯/൩	...	൩	൨൦		൩	൧൧	൭	൨൨൯/൨, ഫ൯, ഫണ്ടി, ൭.൩	൨൨ഫ/൩	൨൨൯/൯	അരശമന്തർപകതി	൯൨	൨	൭
൨ൻ		ഫ൨൭൪		൨൨ന്/ഫ൨	ഫ	൩	൪ഫ		൩	ഫഫ	൨	൨൨ന്/ഫ൯/൯	൨൨൭/൨	൨൨ന്/ഫ൨ ൨൨ന്/ഫ	൨൨ന്/ൻ	൩൭	ഫ൯	൫
൩൦		ഫ൨൭൫		൨൨ന്/ൻ	...	൨	൯൦		൫	ഫഫ	൯	൨൨ന്/ഫ൯/൯	൨൨ന്/ഫ൯	൨൨ന്/ഫ൯/ഫഫ	൨൨ന്/ഫഫ	൨ന്	ഫഫ	൯
൩ഫ	ഉഭയം	ഫ൨൭ന്		൨൨ന്/൧	...	൨	ഫ൨		൨	൫	ഫ	൨൨ന്/൧ ൨൨ന്/ന്	൨൨ന്/ഫഫ	൨൨ന്/ഫഫ	അരശമന്തർപകതി	൨൩	൨൭	൨
൩൨		ഫ൨൭൭		൨൨ന്/൯	...	...	ന്൭		...	ഫ൨	ഫ൩	അരശമന്തർപകതി	...	൨൨ന്/൨ ൨൨ന്/൩	൨൨ന്/൫	൪	ഫൻ	ഫ൦
൩൩		ഫ൨൭൨		൨൨ന്/ഫ൨	...	ഫ	൭ൻ		ഫ	൧൨	൨	൨൨൭/൨൨ ൨൨ന്/ഫ൯, ൨ഫണ്ടി	൨൨ന്/൨	൨൨൫/ഫ	൨൨ന്/ഫ൯ ഫഫ	ഫൻ	ഫൻ	൩
൩൯		൨൭ൻ		൯൯൦/ഫ൦	ഫ൨	...	൦		...	ഫ	൭	൯൯൦/ന്	൯൯൦/ന്	൯൯൦/ഫ൦	൯൯൦/ഫ൦	൪	൨൪	...

ചേർത്തല താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൯൬-ലെ ൧-ാം ആക്ട് ൧൨-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

അടിയിൽ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന പേരുകാരുടെ കൃഷിവായ്പ കടിശ്ശികവക ഈ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതാകകൊണ്ട് ഈ വസ്തുക്കൾ ൧൧൧൦-ാമാണ്ട് കർക്കടകമാസം ൨൮-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്കുമേൽ ചേർത്തല താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ പതിനെടുക്കുന്ന ആളുകൾ [illegible] വിളിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. [illegible] ലേലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ [illegible] തുക ഉടനെയും ബാക്കിസംഖ്യ [illegible] ദിവസത്തിനകവും കെട്ടേണ്ടതും ആകുന്നു. [illegible] ആവർത്തിച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതും അതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യ ലേലക്കാരനിൽനിന്നും [illegible] ആക്ട്‌പ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആവർത്തനലേലത്തിൽ കൂടുതൽ തുക വന്നാൽ ആയതിനു അവകാശമില്ലാത്തതും ആകുന്നു. [illegible] ആയതു ഇതുമുതൽ [illegible] ദിവസത്തിനകം കടിശ്ശികക്കാരൻ പണം കെട്ടാത്തപക്ഷം ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽനിന്നു മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൧൧൧൦ കർക്കടകം ൯-ാനു. തഹശീൽദാർ (ഒപ്പ്.)

പട്ടിക.

(൧) [illegible] പകുതിയിൽ [illegible]-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] കൃഷിവായ്പ കടിശ്ശികവകയിൽ [illegible] രൂപാ [illegible] ചക്രം തീർക്കേണ്ടതിനു [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വേ [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റുള്ള നിലവും സർവ്വേ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടവും ആകുന്നു. വിലമതിച്ചത് [illegible].

(൨) [illegible] വടക്കുംപകുതിയിൽ [illegible]-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] ഭാഗത്ത് [illegible] വീട്ടിൽ നാരായണൻ ഗോവിന്ദക്കുറുപ്പ് [illegible]-ാം നമ്പർ കൃഷിവായ്പ കടിശ്ശികവകയിൽ [illegible] രൂപാ [illegible] ചക്രവും [illegible] കാശും തീർക്കേണ്ടതിനു [illegible] വടക്കുപകുതിയിൽ സർവ്വേ [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടവും സർവ്വേ [illegible] സെന്റുള്ള നിലവും ആകുന്നു. വിലമതിച്ചത് [illegible].

(൩) [illegible] പകുതിയിൽ [illegible]-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] [illegible]-ാം നമ്പർ കൃഷിവായ്പ കടിശ്ശികവകയിൽ [illegible] രൂപാ [illegible] ചക്രവും [illegible] കാശും തീർക്കേണ്ടതിനു [illegible] തെക്കുപകുതിയിൽ സർവ്വേ [illegible] സെന്റും സർവ്വേ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും ഉള്ള നിലങ്ങളും സർവ്വേ [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടവും ആകുന്നു. വിലമതിച്ചത് [illegible].

(൪) [illegible] പകുതിയിൽ [illegible]-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ വാഴത്തറ അപ്പുസേപ്പ് കത്തൻ [illegible]-ാം നമ്പർ കൃഷിവായ്പ കടിശ്ശികവകയിൽ [illegible] രൂപാ [illegible] ചക്രം തീർക്കേണ്ടതിനു [illegible] പകുതിയിൽ സർവ്വേ [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റുള്ള നിലവും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും ഉള്ള പുരയിടങ്ങളും സർവ്വേ [illegible] സെന്റുള്ള [illegible] ആകുന്നു. വിലമതിച്ചത് [illegible].

[illegible] താലൂക്കകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ

അടിയിൽ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പുതുവൽ സ്ഥലം [illegible] പട്ടികയിൽ പറയുന്ന തീയതിയിൽ സ്ഥലത്തുവച്ചു ലേലം ചെയ്തു പതിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ലേലംവിളിച്ചുകൊള്ളുവാൻ മനസ്സുള്ള ആളുകൾ [illegible] ലേലത്തിൽ [illegible] കൂടുതൽ തുക വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമാകുന്നു. ലേലംവിളിച്ച തുക ലേലത്തുകയിൽ [illegible] ബാക്കിസംഖ്യ [illegible] ആയതു [illegible] ദിവസത്തിനകവും കെട്ടേണ്ടതാകുന്നു. അതിനുള്ളിൽ [illegible] കെട്ടാതെയിരുന്നാൽ [illegible] ആവർത്തിച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതും ആവർത്തനലേലത്തിൽ സർക്കാരിനുവല്ലനഷ്ടവും നേരിടുന്നപക്ഷം ആയതു [illegible] [illegible] ആക്ട്‌പ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും [illegible] കെട്ടിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ [illegible] സർക്കാരിലേക്കു മുതൽക്കൂട്ടുന്നതുമാണ്. ആവർത്തനലേലത്തിൽ സർക്കാരിലേക്കു ലാഭം വരുന്നതായാൽ ആയതിനു [illegible] അവകാശപ്പെടാവുന്നതല്ല. ലേലം സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടംപോലെ ആയിരിക്കും.

൧൧൧൦-ാമാണ്ട് കർക്കടകമാസം ൨൨-ാനു.

ജി. നാണുപിള്ള,
തഹശീൽദാർ.

വസ്തുവിവരം.

[illegible] തെക്കും പകുതിയിൽ ൧൧൯൮-ാമാണ്ടത്തെ [illegible]-ാം നമ്പർ പുതുവൽ [illegible] സർവ്വേ നമ്പർ [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റുള്ള പുരയിടത്തെ [illegible] രൂപക്ക [illegible] ൧൧൧൦-ാമാണ്ട് ചിങ്ങമാസം ൬-ാനു പകൽ ൧൧ മണിക്ക [illegible] ലേലം ചെയ്യപ്പെടും. വസ്തുവിനു [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശും. [illegible] വടക്ക [illegible] തെക്ക [illegible] പടിഞ്ഞാറ [illegible].

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൯൭-ലെ ൧-ാം നമ്പർ റവന്യൂ റിക്കവറി ആക്ട് പ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നത്.

തകഴിപകുതിയിൽ ൧൧൧൫, ൧൧൧൬ ഈ ആണ്ടുകളിലെ കരക്കുടിശ്ശികവരുത്തീട്ടുള്ളവരുടെവക സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തു പാർവത്യകാരൻ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിനെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതലുള്ള തുക വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ ൧൦൦-ന് ൧൫ വീതമുള്ള തുക ഉടനെയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം വീണ്ടും ലേലംചെയ്യുന്നതും അതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും കരക്കുടിശ്ശിക ആക്ടിൻപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വസ്തു ലേലംചെയ്യുന്നതും അവകാശമില്ലാത്തതും ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. ലേലംകഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് കുടിശ്ശികക്കാരൻ പണം ഒടുക്കുന്നതായിരുന്നാൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും ലേലസ്ഥലത്തു ഒടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ലേലത്തിൽ വിളിക്കുന്നതു സർവ്വസാധാരണമാകുന്നു.

൧൧൧൬ മിഥുനം ൨൨-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിമുതൽ ൫ മണിവരെ തകഴി പകുതിക്കച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

തഹശീൽദാർ, (ഒപ്പ്).

അമ്പലപ്പുഴ,
൧൧൧൬ മിഥുനം ൨൭-ാം൹.

പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരുടെ പേര്	കുടിശ്ശികത്തുക രൂ.	ച.	കാ.	വിൽക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ സർവെ നമ്പർ	ബാറർ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	ഇനം	നിലമോ പുരയിടമോ
൧	൧൬൨	ചക്കംപറമ്പിൽ നാരായണി ജാനകി	൪	൧൦	൭	൧൫൮	൧൧		൧൪	കട്ടിയിരുപ്പ്	പുരയിടം
൨	൧൬൬	കരിങ്ങണംചിറയിൽ തയ്യാലിയമ്മ ജാനകിയമ്മ	൫	൦	൮	൩൪൭	൩൪		൨൦	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	നിലം
൩	൨൦൧	...കുഞ്ഞൻ പരമേശ്വരൻ	൨	൩	൯.൪	൪൦	൪൮		൧൦	ടി	പുരയിടം
൪	൨൦൭	തളിപ്പറമ്പിൽ കാർത്യായനിയമ്മ ജാനകിയമ്മ	൪	൨൨	൮	൩൨	൧൬		൧൪	ടി	ടി
൫	൨൬൫	മഠത്തിൽ നാരായണപിള്ള ഭാസ്കരൻപിള്ള	൨	൧൦	൨	൪൧൪	൬		൧൫	ടി	പുരയിടം
൬	൨൬൮	പടനായരുവീട്ടിൽ കേശവപിള്ള രാമപിള്ള	൨	൧൦	൧൨	൬൨൮	൧൨		൧൦	ടി	ടി
൭	൩൧൦	പുതംഗലത്തു നാരായണൻ ശിവരാമൻ	൪	...	൧൧	൨൬൫	൧൪		൧൧	അനുഭോഗജന്മം	നിലം
൮	൩൩൯	ചെറിയമംഗലത്തു ലക്ഷ്മിയമ്മ പങ്കിയമ്മ	൧൦	൧൪	൧൦	൭൨	൧		൩൬	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	ടി
൯	൩൫൫	കോയിക്കൽപ്പറമ്പിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള നാരായണപിള്ള	൧	൧൯	൩	൧൯൩	൧൫/൯		൧൦	ടി	ടി
൧൦	൩൯൩	കാരേക്കാട്ടുവീട്ടിൽ പത്മനാഭപ്പണിക്കർ രാമപ്പണിക്കർ	൧	൧൫	൬	൧൪൩	൧		൪	ടി	ടി
൧൧	൩൯൫	കുന്നേൽ കുഞ്ഞിയമ്മ ഗൗരിയമ്മ	൧	൭	...	൫൦൯	൪/൭		൪	ടി	ടി
൧൨	൪൯൭	കണ്ണാട്ടുശ്ശേരി കുഞ്ഞൻ കുട്ടൻ	൨	...	൪	൧൨൭	൧൨൪		൧൦	ടി	ടി
൧൩	൬൧൨	വടക്കേക്കുന്നത്തു ശങ്കരൻ കണ്ടിയമ്മ	൨	൨൩	൨	൧൭൪	൫		൧൭	ടി	ടി
൧൪	൬൧൫	പുതുപ്പറമ്പിൽ ഇട്ടിപ്പിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള	൦	൫	൧൦	൧൭൫	൬		൨൫	ടി	ടി
൧൫	൬൮൭	കാരേക്കാട്ടിൽ കേശവപ്പണിക്കർ കുഞ്ഞപ്പണിക്കർ	൨	൧൧	൬	൧൦൮	൧൫/൯		൩൦	ടി	ടി

പട്ടിക (തുടർച്ച).

ക്രമനമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരുടെ പേര്	കുടിശ്ശിക രൂ.	ച.	കാ.	വിൽക്കുന്ന വസ്തു വിവരം: സർവെ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	ഇനം	നിലമോ പുരയിടമോ
൧൬	൭൦൬	ദീയിൽ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ പാപ്പിഅമ്മ	൨	൨൬	൫	൧൯൭	൮/൧൫		൧൦	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	പുരയിടം
൧൭	൭൪൨	ഓലേക്കാട്ടിൽ വർഗ്ഗീസ് തോമസ്	൨	൩	൧	൨൭൯	൭		൧൨		ടി
൧൮	൮൧൨	കിഴക്കേപുരയ്ക്കൽ അയ്യപ്പൻ കല്യാണി	൩	൨൩	൭	൩൭൮	൨൫		൨൫		നിലം
൧൯	൮൨൫	മുഴുത്ത ഓമനക്കുട്ടി കുഞ്ഞുകുട്ടി	൩	൧൭	൧൭	൧൯൩	൧൯	……	൧൫		ടി
൨൦	൮൭൬ ൮൭൭	ചിറയിൽ നീലം കണ്ണമ്പിള്ളിൽ പിന്നക്കുട്ടി ഉമ്മർകണ്ണ്	൦	൨൦	൮	൨൭൧	൨൧	……	൨൦		പുരയിടം
൨൧	൮൮൩	അമ്പലപ്പറമ്പിൽ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ ദേവകിഅമ്മ	൭	൧൧	൧൧	൭൦൭	൧൦൫		൨൧		നിലം
൨൨	൮൯൬	മുത്തോലിമഠത്തിൽ മൊയ്തീന്റെ കല്യാണിഅമ്മ	൧൧	൧൫	൨	൭൯൫	൨	൧			ടി
൨൩	൯൨൬	ഒറ്റക്കടവിൽ പോത്തൻ അയ്യപ്പൻ	൩	൨൧	൭	൩൨	൩൧		൧൫		ടി
൨൪	൧൦൦൬	താമല്ലൂർ കല്യാണിഅമ്മ കറുകക്കുട്ടിയമ്മ	൧	൧൮	൧	൧൫൮	൩		൧൫		പുരയിടം
൨൫	൧൧൨൧	വാളമ്പറമ്പിൽ കുഞ്ഞൻപിള്ള നാരായണൻപിള്ള	൨	൨൧	൭	൯൮	൩		൧൭		നിലം
൨൬	൧൧൨൪	പുതുപ്പറമ്പിൽ പത്മനാഭക്കുറുപ്പ് നീലകണ്ഠക്കുറുപ്പ്	൨	൯	൩	൫൦൭	൧		൧൧		ടി
൨൭	൧൨൭൭	ഓലിയിൽ കുഞ്ഞൻ വക്കീ	൬	൨	൦	൩൮൦	൨		൨൦		ടി
൨൮	൧൩൩൧	പനച്ചിപ്പറമ്പിൽ അന്തോനി തോമാ	൬	൧൭	൧൩	൭൦൫	൬		൭൦		ടി
൨൯	൯൪൯	വേലായി ചാത്തൻ ഔസേപ്പ്	൬	൧൭	൯	൭൩൫	൬൫		൧൫		പുരയിടം
൩൦	൧൩൦൦	പാലകൂട്ടിൽ തേവി കുട്ടി	൭	൨൫	൨	൨൫൯	൨൫		൧൭		നിലം
൩൧	൧൨൯൧	കരിച്ചിറയിൽ കുഞ്ഞൻ കണ്ണു	൨	൧൨	൧൩	൧൩൬	൧൫	……	൨൦		ടി
൩൨	൧൪൩൪	പടിഞ്ഞാറേ തെക്കേമഠത്തിൽ തങ്കമ്മ ജാനകിഅമ്മ	൦	൨൫	൫	൧൮൦	൧	……	൧൦		ടി
൩൩	൧൫൬൪	ഇലവുങ്കൽ കളരിക്കൽ ഇട്ടുണ്ണൻ പത്മനാഭൻ	൨	൨൫	൨	൧൫൫	൧		൧൫		ടി
൩൪	൧൬൦൨	തെക്കുംഭാഗത്ത് കാരയിൽ അബ്രഹാം ഔസേപ്പ്	൨	൧൩	൦	൩൨൫	൧/൩൬		൨൦		ടി
൩൫	൧൬൫൩	എളമ്പിളയിൽ തിരുവൻ കൃഷ്ണദാസ്	൧	൧൧	൦	൩൦൫	൧/൩൨		൧൫		ടി
൩൬	൧൬൯൫	ചെട്ടിപ്പറമ്പിൽ പാർവ്വതിയമ്മ ജാനകിയമ്മ	൭	൨	൦	൧൭൧	൧൦		൨൦		ടി
൩൭	൧൭൭൬	നാരികുട്ട അയ്യപ്പൻപിള്ള നാരായണപിള്ള	൧	൨൬	൬	൧൫൬	൫		൨൦		ടി
൩൮	൧൭൭൧	ഓമ്പിപ്പറമ്പിൽ ചക്കപ്പിള്ള തേരിപ്പിള്ള	൩	൧	൧൧	൫൦	൩		൨൭		ടി
൩൯	൧൭൯൧	കിഴക്കേകരിഞ്ചിപ്പറമ്പിൽ കാർത്ത്യായനിയമ്മ ലക്ഷ്മിയമ്മ	൩	൬	൫	൧൫൫	൧		൨൫		ടി
൪൦	൧൮൨൦	പാലക്കളത്തിൽ അയ്യപ്പൻപിള്ള കൃഷ്ണപിള്ള	൧	൧൫	൧൨	൭൫൭	൧൯		൬		ടി

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15 പൈ	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	നിലം
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	അനുഭോഗജന്മം	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12 പൈ	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	പുരയിടം
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	നിലം
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	കരിയിലപ്പാട്ടം	പുരയിടം
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	നിലം
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	പുരയിടം
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	നിലം
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി

കോട്ടയം താലൂക്കകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൮൭-ലെ ൩൦-ാംനമ്പർ ക്ലിപ്തം ൧൦൮൭-ലെ
൪-ാം ആക്ടിനാലും ൧൦൮൭-ലെ ൧൦-ാം ആക്ടിനാലും ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട
൧൦൬൭-ലെ ൧-ാം ആക്ട് ൩൦-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം
പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

കരകംപകുതിയിൽ ൨൧൦ നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ കൈതമറ്റത്തിൽ കണ്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ ഇട്ടൂപ്പൻ ദേവസ്യ ൧൦൮൬-ൽ ഒന്നാംഗഡുവിലെ കുടിശ്ശികവകയിൽ ൨൦൦ രൂപായും നോട്ടീസുപടിവകയിൽ ൧ രൂപയും ജപ്തിപ്പടി മുതൽക്കൂലിവകയിൽ ൨ ചക്രവും ഉൾപ്പെടെ ആകെ ൨൦൧ രൂപ ൨ ചക്രം തീർക്കേണ്ടതിനു താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരസ്വത്തു ജപ്തിചെയ്തു പാർവത്യകാരനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിനെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽതുക വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ ൧൦-ൽ ഒരു വീതമുള്ള തുക ഡെപ്പോസിറ്റായി ഉടനേയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആവർത്തിച്ചു ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽ വരുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും കരക്കുടിശ്ശിക ആക്ടിൻപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആവർത്തനലേലത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ ആയതിനു അയാൾക്കു അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ഇപ്രകാരം ഡെപ്പോസിറ്റുവച്ചിരുന്നാൽ ആയതു ഗവർമ്മെണ്ടിലേക്കു കണ്ടുകെട്ടുന്നതുമാകുന്നു. ലേലംകഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരൻ പണം കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന പക്ഷം ലേലം റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നതും ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും പേരാൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഒടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

൧൦൮൭ കർക്കടകം ൧൭-ാംനു-

തഹശീൽദാർ, (ഒപ്പ്).

വസ്തുവിവരം.

കരകംപകുതിയിൽ ഒന്നാംബ്ലോക്കിൽ ൨൧൦ നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ ചേന്നങ്കരി കൈതമറ്റത്തിൽ കണ്ടത്തിൽ ദേവസ്യ ഇട്ടൂപ്പൻ, ദേവസ്യ ചാക്കോ, ദേവസ്യ വർഗീസ്, ദേവസ്യ ജോസഫ്, ദേവസ്യ ഔസേപ്പ്, ദേവസ്യ അന്ന പേരിൽ സർവെ ൨൨൨/൧-ാംനമ്പർ ചതുരശ്രമാനം ഏക്കർ വക പാട്ടം ൧൯-ൽ ൧ രൂപ ൨൩ ചക്രം ൭ കാശു കരമുള്ള ൨൦൯ ഏക്കർ നിലത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം ൧൦൮൭ ചിങ്ങം ൨൭-ാംനു പകൽ ൨ മണിക്കു താലൂക്കകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

പാർവത്യകാർ:— ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി പതിപ്പിച്ചു സാക്ഷിപ്പെടുത്തിയും റിക്കാർഡുകൾസഹിതം ലേലത്തിൽ മുൻകൂട്ടി ഹാജരായി റിപ്പോർട്ടുചെയ്യണം.

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കകച്ചേരിയിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പാൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടിലെ ൧൩൨൦-ാം നമ്പർ പ്രാസസ്സ് പ്യൂൺ ആയിരുന്ന കുഞ്ഞുണ്ണി നാരായണപ്പിള്ള മരിച്ചു പോകയാൽ ടിയാന്റെ കുടിശ്ശിക ശമ്പളം മുതലായതു വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റിനു അപേക്ഷിച്ചതനുസരിച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ ടി നാരായണപ്പിള്ള ഡെപ്പോസിറ്റു വച്ചിട്ടുള്ളതിനു ആസ്പദമായ പാസബുക്കിന്റെ നമ്പർ മുതലായതു സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കൊല്ലം ഡിവിഷനൽ ട്രഷറിവക എസ്. ഡി. ൩൯൯-ാംനമ്പർ പാസബുക്കുപ്രകാരം കിട്ടാനുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റു തുകയും പലിശയും കൊല്ലം അഞ്ചൽ ആഫീസിൽ ൪൯൨൧-ാംനമ്പർ പാസബുക്കുപ്രകാരം കിട്ടാനുള്ള ൭ ചക്രവും പലിശയും വാങ്ങുന്നതിനു ടിയാന്റെ മൈനർ സന്താനമായ ഗോപാലകൃഷ്ണശർമ്മ വേലി രക്ഷാകർത്താവായ തനിക്കു സർട്ടിഫിക്കറ്റു കിട്ടണമെന്നു തിരുവനന്തപുരം മുട്ടത്തറ പകുതിയിൽ ൨൧-ാംനമ്പർ പുരയിടത്തിൽ ൨൦൦-ാംനമ്പർ ഗൃഹത്തിൽ കുഞ്ഞുണ്ണി സുബ്രഹ്മണ്യപ്പിള്ള ഈ ആഫീസിൽ ബോധിപ്പിച്ച ഹർജി മുതലായ പകർപ്പുകൾ ഹുജൂരിലേക്കു വിചാരണ നടത്തിവന്നിട്ടുള്ള റിക്കാർഡുകളുടെ പ്രകാരം ഉള്ള സംഖ്യ വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശിയായി ടി നാരായണപ്പിള്ളയുടെ പുത്രനും മൈനറുമായ ഗോപാലകൃഷ്ണശർമ്മ മാത്രമേയുള്ളുവെന്നും ടിയാന്റെ രക്ഷാകർത്താവു അപേക്ഷകൻ കുഞ്ഞുണ്ണി സുബ്രഹ്മണ്യപ്പിള്ള ആണെന്നും, വേറെ അവകാശികളായി ആരും ഇല്ലെന്നും അപേക്ഷപ്രകാരം സർട്ടിഫിക്കറ്റു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആക്ഷേപമില്ലെന്നും വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അപേക്ഷപ്രകാരമുള്ള സംഖ്യകൾ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അവകാശി മേൽ വിവരിച്ച മൈനർ ഗോപാലകൃഷ്ണശർമ്മയാണെന്നും, ടിയാന്റെ രക്ഷാകർത്താ അപേക്ഷകൻ കുഞ്ഞുണ്ണി സുബ്രഹ്മണ്യപ്പിള്ളയാണെന്നും കാണിച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റു കൊടുക്കുന്നതിൽ വല്ല ആക്ഷേപവും ഉള്ളവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം രേഖാമൂലമായ തെളിവുസഹിതം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതും, അവധി കഴിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുമാർഗ്ഗമായോ വരുന്ന അപേക്ഷകളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതല്ല.

൧൦൮൭ ആടി ൧൪-ാംനു

വി. കൃഷ്ണസ്വാമിഅയ്യർ,
തഹശീൽദാർ.

പിഴതിരുത്തൽ പരസ്യം.

പത്തനാപുരം താലൂക്കകച്ചേരിയിൽനിന്നും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്.

൧൦൮൭ മിഥുനമാസം ൨൮-ാംതീയതിയിലെ ൨൬-ാംനമ്പർ ഗസറ്റിൽ കണ്ടുകെട്ടൽ സംബന്ധിച്ച ൧൨൭൦-ാംവകുപ്പു അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പരസ്യത്തിൽ താമസംവഴിയിൽ "പത്തനാപുരം പടിഞ്ഞാറ്റേമുറി" എന്നുള്ളതു "പിടവൂർ പടിഞ്ഞാറ്റേമുറി" എന്നു തിരുത്തി വായിക്കേണ്ടതാണ്.

പുനലൂർ,
൧൦൮൭ കർക്കടകം ൧൯-ാംനു-

കെ. ജി. സാമുവൽ,
തഹശീൽദാർ.

തിരുവനന്തപുരം മേൽകങ്ങാണം കച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൧൧൬-ലെ ൧൨-ാം ആക്ട് റവന്യുവകപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

മേൽകങ്ങാണം ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽചേർന്ന നെല്ലമെൻട്മേൽകങ്ങാണംവക കരകുടിശ്ശികയായി താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ജപ്തിചെയ്തു മേൽകങ്ങാണംവകയുടെ റിപ്പോർട്ടുവന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ അവകളെ ഈ വരുന്ന കർക്കടകമാസം ൨൮-ാം തീയതി ൧൧-മണിമുതൽ ഈ കച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനാഗ്രഹമുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളികളാകാം; ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളി വിളിക്കുന്നവർക്ക് ലേലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ ൧൦൦-നു ൧൦ വീതമുള്ള ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റായി ഉടനേയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. ലേലംനടത്തുന്നതും അതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം കുടിശ്ശികക്കാരനിൽനിന്നും കരകുടിശ്ശിക ആക്ടിൻപ്രകാരം നടപടിയെടുത്തു ഈടാക്കുന്നതും ലേലത്തലേദിവസത്തിൽ കുടിശ്ശികവന്നാൽ ലേലത്തിനു യാതൊരു അവകാശമില്ലാത്തതും ആകുന്നു. കൂടാതെ ഡെപ്പോസിറ്റുവച്ചിരുന്നാൽ ആയതു മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു. ലേലംകഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരനോ മറ്റോ ഒടുക്കാമെന്നുണ്ടായിരുന്നാൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും വേറെയുള്ള കടങ്ങൾ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

തിരുവനന്തപുരം,
൧൧൧൬-ാമാണ്ടു മിഥുനമാസം ൨൪-ാം, കെ. പത്മനാഭൻ നായർ,
മേൽകങ്ങാണം തഹസീൽദാർ.

പട്ടിക.

ക്രമനമ്പർ	പകുതി	പഴയ നമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്	കുടിശ്ശിക രൂ.	ച.	കാ.	ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവെ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	ഇനം	നിലമോ പുരയിടമോ	ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള വിസ്തീർണം ഏ.	സെ.	ച.	ന്യായവിലക്കുള്ളകരം ഇട.	രൂ.	ച.	കാ.
൧	[illegible]	൧൪	കിഴക്കതിൽവീട്ടിൽ മാധവൻപിള്ള നാരായണപിള്ള	൪	൪	൧൯	൨൧൭൪	൭	ശ്രീപണ്ടാരപാട്ടം	പുരയിടം		൧൦				൧൧	൪
൨		൧൭൧ ൪൫൬	പുന്നവിളാകത്തുവീട്ടിൽ കേശവപിള്ള കാളിപ്പിള്ള	൭	൪	൭	൩൭൦ ൪൭൧		ടി മറ്റി / ടി നിലംപാട്ടം	ടി / ടി		൧൦ / ൬				൧൩ / ൯	൧൨ / ൭൪
൩		൨൪൬ ൨൮൦	കാഞ്ഞിരത്തിൽവലിയവീട്ടിൽ ഭാസ്കരൻപിള്ള വേലുപ്പിള്ള	൧	൨൩	൧൦	൭൭൨		കണ്ടെഴുത്തുപാട്ടം	ടി		൭				...	൩
൪		൩൮൨	അറക്കൽ കല്ലുവീട്ടിൽ കൊച്ചുപിള്ള ചിന്നമ്മപിള്ള	൧	൬	൪	൧൩൩൩		ടി വക മറ്റിനം	നിലം		൩		൪		...	൧൪
൫		൭൯൨	[illegible] കുന്നുംപുറവീട്ടിൽ ദേവകിപ്പിള്ള	൩	൯	൧൬	൫൩൫		ശ്രീപണ്ടാരപ്പാട്ടം	ടി		൧൨	൨	൯		൭	൧൨
൬		൫൩൪	മണക്കാട്ടു കതിരവിളാകംപുരയിടത്തിൽ മസ്താൻ പിള്ള അബ്ദുൽഖാദർ	൧	൧൭	൧൩	൨൬൧		ടി	പുരയിടം		൨				൪	൩
൭		൫൫൯	പാടശേരിവിളാകത്ത് , പുരയിടത്തിൽ ചന്തൻകാളിപ്പിള്ള	൨	൧	൨	൧൩൩൦		ടി മറ്റി	നിലം		൫		൫		൧	൫
൮		൯൩൦	മണക്കാട്ടുവിളയിൽവിളാകം കിഴക്കേവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ ദേവകിഅമ്മ	൧	൨൩	൪	൨൪൧	ബീ	ടി പാട്ടം	പുരയിടം		൧				൧	൧൪
൯		൧൨൦൯	വടക്കേവീട്ടിൽ അബ്ദുൽഖാദർ മുഹമ്മദുകണ്ണ്	൨	൨൧	൧൬	൭൭൯	൧൫/൨	ടി മറ്റി	ടി		൩				൧	൧൨

പട്ടിക—(തുടർച്ച).

നമ്പർ	പകുതി	പട്ടയനമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്	കുടിശ്ശിക രൂ.	ച.	കാ.	ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവെ നമ്പർ		ഇനം	നിലമൊ പുരയിടമൊ	ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.		സ്ഥലത്തെ അടിസ്ഥാനകരം ഇട.	രൂ.	ച.	കാ.
[illegible]		[illegible]	കന്നിമാരി വടക്കേടത്തുവീട്ടിൽ പത്മനാഭൻകൃഷ്ണൻ ചേരിൽ കിഴക്കേപുത്തൻവീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള പത്മനാഭപിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		ശ്രീ. മാറി	നിലം		[illegible]		[illegible]		[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ചെമ്പകശ്ശേരിവീട്ടിൽ ഭഗവതിജാനകി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		പണ്ടാരമേറി	തിരിക്കിയത്		[illegible]		[illegible]		...	[illegible]
[illegible]		[illegible]	തെക്കെമഠംവീട്ടിൽ നീലകണ്ഠപിള്ള ഗോവിന്ദപിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		ശ്രീ. പാട്ടം	പുരയിടം		[illegible]		...		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	മണലിവിളാകത്തുവീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ ചിദംബരൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		പണ്ടാരപ്പാട്ടം			[illegible]		[illegible]		...	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	പ്ലാവിളാകംപുരയിടത്തിൽ കൃഷ്ണൻമീരാൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]		[illegible]		...	...
[illegible]		[illegible]	ഇടവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ഭഗവതിപ്പിള്ള നാരായണിപ്പിള്ള	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]		പ. മാറി	നിലം		[illegible]		[illegible]		[illegible]	...
[illegible]		[illegible]	കുഞ്ഞുവീട്ടിൽ നാരായണിദേവതി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		പ. പാട്ടം			[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
							[illegible]	[illegible]	ശ്രീ. മാറി		...	[illegible]	...	[illegible]	...	...	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ഉടയാറുകോണത്തുവീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള ഗോപാലപിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	...
[illegible]		[illegible]	മാവത്തലവീട്ടിൽ വേലായുധൻപിള്ള നീലകണ്ഠപിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	മരുതി പനിയത്തലവീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ളകൃഷ്ണപിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	പണ്ടാരപ്പാട്ടം			[illegible]		[illegible]		...	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ഇടയ്ക്കോട്ടുപ്ലാവറത്തലവീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻനാരായണൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	ശ്രീ. മാറി	പുരയിടം		[illegible]		...		[illegible]	[illegible]
[illegible]	ആയിരാണിക്കുളം	[illegible]	വില്ലിവിളാകത്തുവീട്ടിൽ നാരായണൻപരമേശ്വരൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	പണ്ടാരപ്പാട്ടം	[illegible]		[illegible]		...		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	വലിയതോട്ടത്തുപുത്തൻവീട്ടിൽ നീലകണ്ഠപിള്ളമാധവൻപിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പണ്ടാരമേറിവനാം	നിലം		[illegible]		[illegible]		...	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] ടി നീലകണ്ഠപിള്ളമാധവൻപിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	[illegible]		[illegible]		[illegible]		...	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	അയിണിമേടത്തിവീട്ടിൽ ഭഗവതിപ്പിള്ളകേശവപിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	ശ്രീ. മാറി	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ഇളംതോട്ടത്തുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള രാഘവൻപിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	ടി ഇനാം	[illegible]		[illegible]		[illegible]		...	[illegible]

പറയാപെരം സാങ്കേതം കച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൧൧൬-ലെ ൩-ാം ആക്റ്റിനാലും ൧൧൦൪-ലെ ൨-ാം ആക്റ്റിനാലും ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ൧൦൯൨-ലെ ൧-ാം
ആക്റ്റ് ൩൦-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

നെയ്യൂർ പകുതിയത്തിൽ കരക്കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ള പുള്ളികളുടെ സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്തു ലേലംചെയ്തു വില്പാൻ ഉത്തരവായിരിക്കുന്നതിനാൽ ൧൧൧൬ കർക്കടകം ൨൦-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്ക് നെയ്യൂർ പകുതിക്കച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം നടത്തുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ വിവരം താഴെ പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം സമയത്തു ഹാജരായി വിളിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കുടിശ്ശിക വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും കുടിശ്ശിക വിളിക്കുന്നവർ ലേലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമെ ആവർത്തിച്ചു ലേലം നടത്തുന്നതും, ലേലത്തിൽ വച്ചു നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതായാൽ ആയതു കരക്കുടിശ്ശിക ആക്റ്റിൻപ്രകാരം ലേലക്കാരനിൽനിന്നും ഈടാക്കുന്നതും ലേലവസ്തുക്കളിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ ആയതിനു അയാൾക്കു അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ലേലം കഴിഞ്ഞു ൧൫ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികതുക ഒടുക്കാതെവന്നാൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിലെത്തന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും വേറെ സ്ഥലത്തു ഒടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

എസ്‌, രാമകൃഷ്ണയ്യർ,
സാങ്കേതം തഹശീൽദാർ.

തക്കല,
൧൧൧൬ മിഥുനം ൨൫-ാംനു.

പട്ടിക.

ക്രമ നമ്പർ	പട്ടയ നമ്പർ	പേര്	പകുതി	തടപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒപ്പുകളുടെ തുക ത.	ച.	കാ.	സർവെ നമ്പർ	ചന്റർ	ജപ്തി ചെയ്ത ഏരിയ ഏ.	സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	വില്ക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ സ്വഭാവം	വില്ക്കുന്ന ഏരിയ ഏ.	സെ.	ഇനമായ കരം	മൊത്തം കുടിശ്ശിക പ.	ഇ.	നാ.	ര.	ച.	കാ.	അന്യായമായ ചെലവ് രൂ.	ച.	കാ.
൧	൩൧൮	കളപ്പാറവീട്ടിൽ കണക്ക തമ്പി ചെമ്പകരാമൻ മാർത്താണ്ഡൻ കുഞ്ഞാകരൻ	തിടങ്ങ	൩	൧൧	൧൫	൪൧൫൩	...		൨൫			...	൬	തരിക്കണ്ടം	൫	൧	൩	...	...	...	...	൫	൧
൨	൩൧൭	ടി ടിയിൽ കണക്ക തമ്പി ചെമ്പകരാമൻ മാർത്താണ്ഡൻ പ്രഭാകരൻ	തിടങ്ങ	൭	൨൫		൪൪൧൯൭	...		൪൯			...	൭	വടക്കണ്ടം	൨	൩	൩	...	...	...	...	൫	൪
൩	൩൬൯	ടി ടിയിൽ ഈശ്വരപിള്ള കുഞ്ഞി രാമൻകുഞ്ഞി		൬	൧൩	൨	൩൯൧	൨		൧൩			...	൬	വടക്കണ്ടം	൧	൪	൨	...	...	...	...	...	൩
൪	൩൨൩	ടി ടിയിൽ മാധവൻപിള്ള കുഞ്ഞി നാരായണപിള്ള കുഞ്ഞി ഭൂതത്താൻ		൭	൨൨	൧൧	൪൧൯൨	൧/൨		൮൮			ഉഭയപ്പൂവായി ൧/൨ ഭാഗം			൩	൨	൧	...	...	...	...	...	൯
൫	൨൯൯	തിപ്പരം കീഴക്കര ചിറക്കുളക്കരവിളയിൽ കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മ		൨	൫	൬	൧൭			൧൯	നിലം	സർക്കാരായിരം	...	൩	കീഴക്കണ്ടം	൫	൬	൫	...	...	...	൧൨		൩
൬	൭൪൬	തിപ്പരം പീറ്റവാളുവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള കുഞ്ഞി വള്ളിയമ്മപിള്ള കുഞ്ഞി	കിഴക്കേമുറി	൬	൨൫		൧	൧൯൮	൧/൩		൩൮			ഉഭയ ൧/൨	൩൪ ഭാഗം		൧	൪	൫	...	...	...	...	൨	...
൭	൪൩൩	പുത്തൻവീട്ടുകാര് ഇലങ്കുളംവീട്ടിൽ കണക്കൻ തമ്പി ചെമ്പകരാമൻ കുമാരൻ പത്മനാഭപിള്ള	കിഴക്കേമുറി	൯	൭		൧൩	൯൪൧൮	...		൧൯				൮	കീഴക്കണ്ടം	൫	൫	൫	...	൯	14	...	...	൬
൮	൪൪൬	ടിയിൽ ഈശ്വരപിള്ള കുഞ്ഞിരാമൻപിള്ള കുഞ്ഞി		൪	൧൭	൧൫	൯൭൪൬			൩൧				൬	വടക്കണ്ടം	൫	൯	൧	...	൧	൧	...	...	൨
൯	൪൪൩	പുത്തൻവീട്ടുകാര് ഇലങ്കുളംവീട്ടിൽ ഈശ്വരപിള്ള കുഞ്ഞി സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള കുഞ്ഞി		൯	൧൩	൧൧	൯൯൪൮			൬൧				൮	വടക്കണ്ടം	൭	൯	൩	...	൪	...	...	...	൪
൧൦	൮	വടക്കേവീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ, ശങ്കരൻ	കല്ക്കുളം	൩	൧൬		൮൨൬൭൧	...		൧൯	പുരയിടം			൩	വടക്കണ്ടം	൫	൫	൫	...	൭	൧	...	...	...
൧൧	൧൬൮	നെയ്യൂർ ഇലങ്കുളംവീട്ടിൽ കണക്കൻ മാധവൻ കുമാരൻ	കല്ക്കുളം	൭	൨൭		൧൬	൩൬൧൭	൨		൭൮	നിലം			൬	വടക്കണ്ടം	൧	൩	൭	...	...	...	...	...	൪

പട്ടിക.—(തുടർച്ച).

ക്രമ നമ്പർ	പഴയ നമ്പർ	പേര്	നടപ്പിലുള്ള ഒപ്പുകരം രൂ.	ച.	കാ.	സർവേ നമ്പർ	ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	വിൽക്കുന്ന ഓഹരി ഏ.	സെ.	ഇനങ്ങൾ	ഒഴിവുകരം	അറ്റുമാന
[illegible]	[illegible]	...ട്ടിയിൽ കോവിലവിളാകത്തുവീട്ടിൽ കണക്ക രാമൻപിള്ള നാരായണപിള്ള മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	പുരയിടം	...	[illegible]	കിഴക്കേതു	[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	...മതിലുൽപുതിയറത്തല വീട്ടിൽ നാരായണിപിള്ള പാർവതിഅമ്മ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	...	[illegible]	വടക്കേതു	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	...നെയ്യൂർ ധരണിമാണിക്കത്തുവീട്ടിൽ കണ്ണമായിറ്റിപിള്ള നാരായണപിള്ള മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	...	[illegible]	തെക്കേതു	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	...നെയ്യൂർ തെക്കേകര ശരൽവിളപുത്തൻവീട്ടിൽ സുബ്രഹ്മണ്യൻനാടാർ കണ്ണനാടാർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		ഉടമ്പടി 1/12 ഭാഗം			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	...യിൽ പുലിവിളാകത്തുവീട്ടിൽ കണക്ക കേശവൻ നാരായണൻ [രാമൻപിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		...	[illegible]	കിഴക്കേതു	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	...യിൽ വലിയവീട്ടിൽ കണക്ക കാളിപ്പിള്ള പൊന്നു...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		....	[illegible]		[illegible]	25 ...
[illegible]	[illegible]	...യിൽ കോവിലവിളാകത്തുവീട്ടിൽ നീലകണ്ഠപിള്ള ഈശ്വരിപ്പിള്ള മുതൽപേർ [കണക്ക	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		...	[illegible]		...	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കല്ലുകുളിത്തുവാരം ധർമ്മംവകക്ക കൂട്ടത്തോടൻ നില	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		...	[illegible]		[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	നെയ്യൂർ തെക്കേകര തങ്കവിളയിൽ വെളിയിൽ... നിയാനന്ദനാടാർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		...	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	വെള്ളംകെട്ടിവിളയിൽ ഉണ്ണിക്കുടയാൻമാടിയൻ നാടാർ മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	നിലം	ഉടമ്പടി [illegible] ഭാഗത്തിൽ [illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	മണൽവഴി കല്ലുത്തുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ കണക്ക വേലായുധൻ പത്മനാഭൻ [പിള്ള മുതൽപേർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		ഉടമ്പടി [illegible] ഭാഗം			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	...യിൽ കിഴക്കേവീട്ടിൽ ഈശ്വരിപിള്ള വലിയമ്മപ്പി...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			11 [illegible]		[illegible]	11 [illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	...യിൽ കല്ലുത്തുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ഉടയാൻപിള്ള മാധവൻപിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		ഉടമ്പടി [illegible] ഭാഗം			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	...യിൽ കിഴക്കേവീട്ടിൽ ഈശ്വരിപ്പിള്ള കല്യാണിപ്പിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	...യിൽ പുതുവാപ്പുത്തൻവീട്ടിൽ വള്ളിയമ്മപ്പിള്ള ഭാഗവതിപ്പിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		ഉടമ്പടി [illegible] ഭാഗം			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	മിടാലംകോണത്തുവീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ കുമാരൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		...	[illegible]	തെക്കേതു [illegible] സെന്റിനു വടക്കേതു	[illegible] 14	[illegible]

കൊല്ലം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible]

[illegible] പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു്.

ഈ താലൂക്കിൽപ്പെട്ട കിഴക്കേകല്ലട പകുതിയിൽ കുടിശ്ശികവകയിൽ ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ളതും താഴെയിലെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നതുമായ വസ്തുക്കൾ [illegible] ലേലത്തിൽ [illegible] ഇതു സംബന്ധിച്ചു [illegible] ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നതു [illegible].

കൊല്ലം,
൧൧൧൬ മിഥുനം ൨൮-ാം൹.

ആർ. പത്മനാഭയ്യർ,
തഹശീൽദാർ.

പട്ടിക

ക്രമനമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കൈവശക്കാരന്റെ പേര്	സർവെ നമ്പർ	സർവെ ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	നടപ്പുതീർവ രൂ.	ച.	കാ.
൧	[illegible]	തെക്കേക്കുറിയിൽ കുന്നേൽവീട്ടിൽ [illegible]	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨	[illegible]	[illegible]യിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ശങ്കരൻ കുഞ്ഞൻ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]	...		[illegible]	നിലം			
			[illegible]	...		[illegible]	ടി			
൩	[illegible]	[illegible]യിൽ, ഇലഞ്ഞിക്കുഴുവിൽ [illegible]	[illegible]	...		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൪	[illegible]	[illegible]യിൽ ഇടയിലവീട്ടിൽ കിട്ടൻ [illegible]	[illegible]	...		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൫	[illegible]	[illegible]യിൽ മഠത്തിൽ മാധവൻ ഈശ്വരൻ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൬	[illegible]	കൊട്ടവിളമുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽനിന്നും കല്ലിയിൽപുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] (ത്തിക്കമ്മ	[illegible]	...		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൭	[illegible]	[illegible]മുറിയിൽ [illegible] മാധവൻ [illegible]	[illegible]	...	...	[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൮	[illegible]	[illegible]യിൽ കിഴക്കേതോപ്പിൽവീട്ടിൽ [illegible] ദേവകിയമ്മ	[illegible]	...		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൯	[illegible]	[illegible]മുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ നാണിപ്പിള്ള ചെല്ലമ്മപ്പിള്ള	[illegible]	...		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൦	[illegible]	[illegible]യിൽ [illegible]വീട്ടിൽ നാണിപ്പിള്ള [illegible]പ്പിള്ള	[illegible]	..		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൧	[illegible]	[illegible]മുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ ഈശ്വരപ്പിള്ള ജാനകിപ്പിള്ള	[illegible]	...		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൨	[illegible]	[illegible]മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ വേലായുധൻനായർ ശങ്കരൻനായർ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	...		[illegible]	നിലം			
൧൩	[illegible]	[illegible]പുറംമുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ ചെല്ലമ്മ	[illegible]	...		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൪	[illegible]	[illegible]യിൽ [illegible]വീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ സരോജിനിയമ്മ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]

പട്ടിക—(തുടർച്ച)

ക്രമ നമ്പർ	തണ്ടപ്പേർ നമ്പർ	കുടിയാന്റെ പേര്	സർവേ നമ്പർ	സർവേ ഡിവിഷൻ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	നിലമോ പുരയിടമോ	നടപടിക്കുള്ള കുടിശ്ശിക രൂ.	ച.	കാ.
[illegible]	[illegible]	കോട്ടവിളമുറിയിൽ കോട്ടപ്പുറത്തു കാർത്ത്യായനിയമ്മ ഗൗരിയമ്മ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കോട്ടവിളമുറിയിൽ കണ്ടമ്പഴിക്കവീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മ ജാനകിയമ്മ	[illegible]	...		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] അല്ലപ്പൻ [illegible]	[illegible]	...		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	അരിയല്ലൂർ [illegible] വസ്തുപ്പൻ ഡാനിയേൽ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	പഴയാറ്റമുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള രാഘവൻപിള്ള	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കോട്ടവിളമുറിയിൽ [illegible] രാമൻനായർ പത്മനാഭൻനായർ	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കോട്ടവിളമുറിയിൽ [illegible] പത്മനാഭൻനായർ നാരായണൻനായർ	[illegible]	...		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കോയിക്കൽതോട്ടംമുറിയിൽ കൊച്ചുകുളിയിൽവീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ കുഞ്ഞിക്കുട്ടിയമ്മ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കൊല്ലം [illegible] കോട്ടവീട്ടിൽ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള മാധവൻനായർ	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] കുട്ടിയമ്മ	[illegible]	...		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള നാരായണപിള്ള	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കോയിക്കൽമുറിയിൽ കോയിക്കൽ[illegible]വീട്ടിൽ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള ജനാർദ്ദനൻപിള്ള	[illegible]	..		[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]									
	[illegible]									
[illegible]	[illegible]	[illegible]വീട്ടിൽ വസ്തുപ്പൻ പത്രോസ്	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] കടുവാകൽ ലക്ഷ്മിയമ്മ ജാനകിയമ്മ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	...		[illegible]				
[illegible]	[illegible]	കോയിക്കൽമുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള [illegible]പിള്ള	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പഴയാറ്റമുറിയിൽ [illegible]വീട്ടിൽ [illegible] പരമേശ്വരൻ	[illegible]	...		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പഴയാറ്റമുറിയിൽ [illegible] വെള്ളപ്പൻപിള്ള	[illegible]	...		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പറവൂർമുറിയിൽ [illegible] ഉമ്മൻ	[illegible]	...		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കോട്ടവിളമുറിയിൽ [illegible] ഉണ്ണി	[illegible]	...		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] നീലകണ്ഠപ്പിള്ള [illegible]പിള്ള	[illegible]	...		[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]വീട്ടിൽ ഉണ്ണിയമ്മ [illegible]	[illegible]	...		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പറവൂർമുറിയിൽ [illegible]	[illegible]	...		[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	…വീട്ടിൽ കണക്ക താലിപ്പിള്ള ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കൊട്ടുവിളമുറിയിൽ കണ്ടംവിളാകത്തു വീട്ടിൽ കേശവൻനായർ നാരായണൻ നായർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	വില്ലിക്കടവം മുറിയിൽ …വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ വേലായുധൻ	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പഴയാറമുറിയിൽ …വീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള നാരായണപിള്ള	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	…മുറിയിൽ …വീട്ടിൽ … രാമൻ	[illegible]		[illegible]	പുരയി…	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പഴയാറമുറിയിൽ …വീട്ടിൽ നാരായണൻ …	[illegible]		[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	…മുറിയിൽ …വീട്ടിൽ വലിയ ഉമ്മൻ	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പഴയാറമുറിയിൽ …വീട്ടിൽ ചെറിയ …	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	…മുറിയിൽ കാവുങ്കൽവീട്ടിൽ … കുഞ്ഞൻ	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	…മുറിയിൽ പടിഞ്ഞാറേ കാവുങ്കൽവീട്ടിൽ … കുഞ്ഞൻ	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]		[illegible]	നിലം			
[illegible]	[illegible]	ഉപ്പുകുട്ടമുറിയിൽ കാവുങ്ങൂർ വീട്ടിൽ കൊച്ചുമാണി ഗോവിന്ദൻ	[illegible]		[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	...	[illegible]
[illegible]	[illegible]	…മുറിയിൽ …ത്തിൽ … ഗോവിന്ദൻ	[illegible]		[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	…മുറിയിൽ …വീട്ടിൽ പത്മനാഭൻ പരമേശ്വരൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	…മുറിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ കേശവപിള്ള നാരായണപിള്ള	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കൊല്ലം …പകുതിയിൽ …മുറിയിൽ …വീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള … നാരായണൻനായർ	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]
	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	ഉപ്പുകുട്ടമുറിയിൽ …വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞുപിള്ള നാരായണപിള്ള	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	…മുറിയിൽ …വീട്ടിൽ പാർവതിഅമ്മ കാർത്യായനിഅമ്മ	[illegible]	[illegible]		പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കൊട്ടുവിള മുറിയിൽ വടക്കേ…വീട്ടിൽ കേശവി …	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	…മുറിയിൽ …വീട്ടിൽ പത്മനാഭപിള്ള കേശവപിള്ള	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	…മുറിയിൽ …വീട്ടിൽ വേലായുധൻ നീലകണ്ഠൻ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	…മുറിയിൽ …വീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള കൊച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	വടക്കേ…മുറിയിൽ …വീട്ടിൽ ഉമ്മിണിഅമ്മ ലക്ഷ്മിഅമ്മ	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	…മുറിയിൽ …വീട്ടിൽ നാരായണിഅമ്മ പാർവതിഅമ്മ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...
	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	…മുറിയിൽ …വീട്ടിൽ …	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കൊട്ടുവിളമുറിയിൽ …വീട്ടിൽ …അമ്മ …അമ്മ …	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	[illegible]

കൊട്ടാരക്കരത്താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

൧൦൮൨-ലെ ൭-ാം ആക്ട് ആയ ചന്തആക്ട് അനുസരിച്ചു ഈ താലൂക്കിലുൾപ്പെട്ട കൊട്ടാരക്കര പബ്ളിക്ക ചന്തയിൽ കുടിയുകൾക്കും മറ്റും ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം നീക്കി ബാക്കിയുള്ള വെളിതറയിൽവച്ചു ൧൧൧൭ ചിങ്ങമാസം ൧-ാം മുതൽ ആണ്ടവസാനംവരെ സാമാനങ്ങൾ ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീസ് പിരിവു അവകാശം ൧൧൧൬-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം ൨൭-ാംനു പകൽ ൧൧ മണിക്കു ചന്തയിൽവച്ചു ലേലം ചെയ്വാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കുൾപ്പെട്ടും താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചും ലേലം വിളിക്കാവുന്നതാണ്.

(൧) ലേലത്തിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അൻപതു ബ്രിട്ടീഷ്‌രൂപ നിരതദ്രവ്യം വയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(൨) കൂട്ടത്തിൽകൂടി വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ നിരതദ്രവ്യം ഉൾപ്പെടുത്തി ലേലത്തുകയുടെ നാലിലൊന്നു ഡെപ്പോസിറ്റ് വയ്ക്കേണ്ടതും വിളിക്കാത്തവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ഉടൻ തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

(൩) ലേലം അനുവദിച്ചുകിട്ടിയാലുടൻ കക്ഷിയുടെ ചിലവിന്മേൽ രജിസ്റ്റർ ഉടമ്പടി വച്ചു അനന്തരം ചന്തപ്പിരിവു നടത്തിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

(൪) വിളിക്കുന്ന ആൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് കെട്ടാതെയോ അനുവദിച്ച നോട്ടീസ് കിട്ടിയാലുടൻ ഉടമ്പടി എഴുതിവയ്ക്കാതെയോ ലേലക്കാരന്റെ മറ്റുവല്ല വീഴ്ചനിമിത്തമോ പുനർലേലത്തിനു ഇടയാകുന്നപക്ഷം അതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന സകലനഷ്ടങ്ങൾക്കും ആദ്യലേലക്കാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും ലാഭം വന്നാൽ അതിലേക്ക യാതൊരവകാശമില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

(൫) ലേലം അനുവദിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കും.

കൊട്ടാരക്കര, വി. [illegible]
൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൯-ാം. ആ. തഹശീൽദാർ.

ചേർത്തല താലൂക്കകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

൧൦൮൨-ലെ ൭-ാം ആക്ട് ആയ ചന്ത ആക്ട് അനുസരിച്ചു ഈ താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട പൂച്ചാക്കൽ പബ്ളിക്ക് ചന്തയിൽ കുടികൾക്കും മറ്റും ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം നീക്കി ബാക്കിയുള്ള വെളിതറയിൽ വച്ചു ൧൧൧൭-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ൧-ാംനു മുതൽ ആണ്ടവസാനംവരെ സാമാനങ്ങൾ ക്രയവിക്രയം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫീസ് പിരിവു അവകാശം ടി ചന്തസ്ഥലത്തുവച്ചു ൧൧൧൬-ാമാണ്ടു ആടിമാസം ൩൧-ാംനു പകൽ ൧൧ മണിക്കു വീണ്ടും ലേലംചെയ്യാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ചട്ടങ്ങളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കുൾപ്പെട്ടും താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചും ലേലംവിളിക്കാവുന്നതാണ്.

(൧) ലേലത്തിൽചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പത്തു ബ്രിട്ടീഷ്‌രൂപ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(൨) കൂട്ടത്തിൽകൂടി വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ നിരതദ്രവ്യം ഉൾപ്പെടുത്തി ലേലത്തുകയുടെ നാലിലൊന്നു ഡെപ്പോസിറ്റ്‌വയ്ക്കേണ്ടതും വിളിക്കാത്തവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ഉടൻ തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമാണ്.

(൩) ലേലം അനുവദിച്ചുകിട്ടിയാലുടൻ കക്ഷിയുടെ ചിലവിന്മേൽ രജിസ്റ്റർ ഉടമ്പടി വച്ചു അനന്തരം ചന്തപ്പിരിവു നടത്തിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

(൪) ലേലം വിളിക്കുന്ന ആൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് കെട്ടാതെയോ അനുവദിച്ച നോട്ടീസ് കിട്ടിയാലുടൻ ഉടമ്പടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊടുക്കാതെയോ ലേലക്കാരന്റെ മറ്റുവല്ല വീഴ്ചയും നിമിത്തമോ പുനർലേലത്തിനു ഇടയാകുന്നപക്ഷം അതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങൾക്കും ആദ്യലേലക്കാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും ലാഭം വന്നാൽ അതിലേക്ക യാതൊരവകാശമില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

(൫) ലേലം അനുവദിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കും.

ചേർത്തല, [illegible] ബ്രഹ്മം,
൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൬-ാം. തഹശീൽദാർ.

കാർത്തികപ്പള്ളി താലൂക്കകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൯൪-ാമാണ്ടത്തെ ൪-ാം നമ്പരായ
തിരുവിതാംകൂർ സർവ്വേയും അതിർത്തിയും ആക്ട് ൧൧ (൪)-ാം
വകുപ്പിൻപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

അടിയിൽ വിവരിക്കുന്ന പുരയിടങ്ങളുടെ നമ്പരുകളുടെ റീസർവ്വേ പൂർത്തിയായി [illegible] ആയിരിക്കുന്ന എന്നുള്ള വിവരം പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

൧൧൧൬ കർക്കടകം ൨൪-ാം. ഡി. [illegible],
തഹശീൽദാർ.

ചെറുമനപ്പകുതി, [illegible]

[illegible]

തെങ്ങോട്ട് താലൂക്കകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൮൬-ലെ ൩-ാംനമ്പ്ര് വിളംബരം ൧൧൩.ാം
വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ചേർക്കപ്പെട്ടതായ ൧൦൮൬-ലെ ൧-ാംനമ്പ്ര്
൩൮.ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്,

താഴെ വിവരിക്കുന്ന പകുതിയിലെ സ്വാധീനവസ്തുക്കൾ കരക്കുടിശ്ശികയായി ജപ്തിചെയ്തു ലേലം നടത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ താഴെ വിവരിക്കുന്ന തീയതിയിൽ ലേലത്തിനു വെച്ചു കേൾക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ അതാത് തീയതികളിൽ പകൽ ൧൧ മണി മുതൽ വസ്തുക്കൾ ലേലം ചെയ്യുന്നതും ലേലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതുമാകുന്നു. അന്നേ ദിവസം ലേലം അവസാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേദിവസം പതിനൊന്നുമണി മുതൽ തുടർന്നും ലേലം നടത്തുന്നതും ബാക്കി കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അപ്രകാരം കെട്ടിവയ്ക്കാത്ത പക്ഷം ലേലം റദ്ദുചെയ്യുന്നതും നഷ്ടം വരുന്നതിനു ഇടവരുന്ന പക്ഷം അതിൽ വച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ലേലക്കാരനിൽനിന്നും ഈടാക്കപ്പെടുന്നതും ലേലം സ്വീകരിക്കുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിലെ യുക്തംപോലെയായിരിക്കും.

തെങ്ങോട്ട്,
൧൦൮൬ കർക്കടകം ൧൦-ാംനു.

വി. ശങ്കരൻ,
തഹശീൽദാർ.

തെങ്ങോട്ട് താലൂക്കകച്ചേരിയിൽവച്ചു ൧൦൮൬ കർക്കടകം ൩൧-ാംനു പകൽ ൧൧ മണിക്കുമേൽ ലേലം.

(൧) തെങ്ങോട്ട് പകുതിയിൽ ൧൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ തെക്കേക്കരയിൽ വല്ലവട്ടത്ത് ഗോവിന്ദൻ വേലായുധൻ തീർക്കാനുള്ള ൩ രൂപ ൩ ചക്രം ൯ കാശിനു റീസർവ്വേ ൧൧൦-ൽ ൯-ാംനമ്പർ ൧൫ സെന്റ് നിലം.

(൨) ടി പകുതിയിൽ ൭൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ പുതുക്കുളങ്ങര കൊച്ചൻപറമ്പിൽ കേശവപിള്ള ഗോവിന്ദപ്പിള്ള തീർക്കാനുള്ള ൧ രൂപ ൨ ചക്രം ൨ കാശിനു റീസർവ്വേ ൧൧൭-ൽ ൨-ാംനമ്പർ ൧൫ സെന്റ് പുരയിടം.

(൩) ടി പകുതിയിൽ ൨൧൮-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ ചെല്ലാംകോട്ടുകരയിൽ പനങ്ങവീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻ ശങ്കരൻ തീർക്കാനുള്ള ൨ രൂപ ൭ ചക്രം ൧൪ കാശിനു റീസർവ്വേ ൨൩൧-ൽ ൨-ാംനമ്പർ ൩൦ സെന്റ് നിലം.

(൪) ടി പകുതിയിൽ ൨൧൯-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ ചെല്ലാംകോട്ട് പനങ്ങോട്ടുവീട്ടിൽ വേലായുധൻ ഗോപതി തീർക്കാനുള്ള ൩ രൂപ ൨ ചക്രം ൧൪ കാശിനു റീസർവ്വേ ൨൨൯-ൽ ൨-ാംനമ്പർ ൩൫ സെന്റ് നിലം.

(൫) ടി പകുതിയിൽ ൨൫൪-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ തെക്കേക്കര ചാത്തിമാക്കൂട്ടുവീട്ടിൽ കുട്ടിപ്പിള്ള ഗോവിന്ദൻ തീർക്കാനുള്ള ൧ രൂപ ൪ ചക്രം ൧൦ കാശിനു റീസർവ്വേ ൧൨൦-ൽ ൧-ാംനമ്പർ ൭൫ സെന്റ് പുരയിടം.

(൬) ടി പകുതിയിൽ ൨൯൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ തെക്കേക്കര മഠത്തിൽവീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻ കേശവൻ തീർക്കാനുള്ള ൭ രൂപ ൧ ചക്രം ൧ കാശിനു റീസർവ്വേ ൧൪൩-ൽ ൭-ാംനമ്പർ ൧൫ സെന്റ് നിലം.

(൭) ടി പകുതിയിൽ ൨൭൧-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ ചെല്ലാംകോട്ട് മാങ്ങയിൽവീട്ടിൽ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള കേശവപിള്ള തീർക്കാനുള്ള ൨ രൂപ ൨ ചക്രം ൭ കാശിനു റീസർവ്വേ ൩൦൦-ൽ ൩-ാംനമ്പർ ൪൪ സെന്റ് നിലവും ൩൦൦-ൽ ൨-ാംനമ്പർ ൩൩ സെന്റ് പുരയിടവും.

(൮) ടി പകുതിയിൽ ൩൪൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരി നെല്ലമൺ തെക്കേട്ട് ഇളയവീട്ടിൽ കല്യാണി അയ്യപ്പൻ തീർക്കാനുള്ള ൪ രൂപ ൩ ചക്രം ൧൫ കാശിനു റീസർവ്വേ ൫൪൪-ൽ ൩-ാംനമ്പർ ൨൪ സെന്റ് നിലം.

(൯) ടി പകുതിയിൽ ൩൬൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരി തെന്നൂർ കളത്തിൽ കണ്ണൂർവീട്ടിൽ കല്യാണിപ്പിള്ള ദേവകിപ്പിള്ള തീർക്കാനുള്ള ൩ രൂപ ൩ ചക്രം ൪ കാശിനു റീസർവ്വേ ൩൧൫-ൽ ൩-ാംനമ്പർ ൪൭ സെന്റ് പുരയിടം.

(൧൦) ടി പകുതിയിൽ ൩൯൦-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ വടക്കേക്കര പ്ലാക്കാവിള വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള മാധവൻപിള്ള തീർക്കാനുള്ള ൧ രൂപ ൭ ചക്രം ൧൦ കാശിനു റീസർവ്വേ ൧൧൫-ൽ ൪-ാംനമ്പർ ൪൦ സെന്റ് പുരയിടം.

(൧൧) ടി പകുതിയിൽ ൪൭൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ തെന്നൂർ അരയക്കണ്ടിവീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് മാധവൻ ശിവരാമൻ തീർക്കാനുള്ള ൩ രൂപ ൧ ചക്രം ൪ കാശിനു റീസർവ്വേ ൭൦൨-ൽ ൧-ാംനമ്പർ ൧൫ സെന്റ് നിലം.

(൧൨) ടി പകുതിയിൽ ൫൫൯-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ വടക്കേക്കര പൊയ്കയിൽ കോണത്തുവീട്ടിൽ നാരായണൻ രാമൻ തീർക്കാനുള്ള ൩ രൂപ ൧൩ ചക്രം ൧൨ കാശിനു റീസർവ്വേ ൪൦൬-ൽ ൭-ാംനമ്പർ ൬൦ സെന്റ് നിലം.

(൧൩) ടി പകുതിയിൽ ൫൧൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ വടക്കേക്കര തെങ്ങുവിളാകത്തുപുരയിടത്തിൽ തപസി നാരായണൻ തീർക്കാനുള്ള ൩ രൂപ ൩ ചക്രം ൧൬ കാശിനു റീസർവ്വേ ൪൨൪-ൽ ൪-ാംനമ്പർ ൨൨ സെന്റ് നിലം.

(൧൪) ടി പകുതിയിൽ ൭൫൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ ചെല്ലാംകോട്ട് പനങ്ങോട്ടുവീട്ടിൽ വേലായുധൻ ഗോപതി തീർക്കാനുള്ള ൧൫ രൂപ ൧൩ ചക്രം ൧൪ കാശിനു റീസർവ്വേ ൩൫൭-ൽ ൧-ാംനമ്പർ ൨൪ സെന്റും ൩൨൭-ൽ ൨-ാംനമ്പർ ൧൪ സെന്റും ൩൫൭-ൽ ൨-ാംനമ്പർ ൧൪ സെന്റും നിലങ്ങൾ.

(൧൭) ടി പകുതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ അരുമാനൂർ അമ്പലത്തു പുരയിടത്തിൽ അസ്സനാർപിള്ള മൈതീൻബാവ തീർവാനുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസരവ് [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറും [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറും [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറും പുരയിടങ്ങളും.

(൧൮) ടി പകുതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ തെക്കേക്കര നടുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞിപ്പിള്ള ചെല്ലപ്പെരുമാൾ തീർവാനുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസരവ് [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു നിലവും [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു പുരയിടവും.

(൧൯) ടി പകുതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ അരുമാനൂറിൽ കന്നംപുരയ്ക്കൽ പുരയിടത്തിൽ പക്കീരുപ്പിള്ള മീരാസാഹിബ് തീർവാനുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസരവ് [illegible] നമ്പരിൽ [illegible] സെൻറു പുരയിടം.

(൨൦) ടി പകുതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ തെക്കേക്കരയിൽ ചന്തയിൽ പുതുവൽപുരയിടത്തിൽ മമ്മത് മീരാൻപിള്ള അബ്ദുൾഖാദർ തീർവാനുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസരവ് [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു നിലവും [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറും [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറും പുരയിടങ്ങളും.

(൨൧) ടി പകുതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരി അരുമാനൂറിൽ തെക്കേവിളാകത്തുവീട്ടിൽ [illegible] ദേവകി തീർവാനുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസരവ് [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു പുരയിടം.

(൨൨) ടി പകുതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരി തെക്കേക്കര കിഴക്കേബംഗ്ലാവിൽ എന്ന വലിയവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ദേവകി കാർത്ത്യായനി തീർവാനുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രത്തിനു നീസരവ് [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു പുരയിടം.

(൨൩) ടി പകുതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ പുറമ്പോക്കു കേസ്സിലെ തീർപ്പുപ്രകാരം [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ വടക്കേക്കരയിൽ വള്ളവൻകോട്ടു പുത്തൻബംഗ്ലാവിൽ അസ്സനാർപിള്ള മൈതീൻകണ്ണു തീർവാനുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസരവ് [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറും [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറും [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറും [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറും പുരയിടങ്ങളും.

(൨൪) ടി പകുതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരി നെടിയകാരിക്കകത്തിൽ വടക്കേക്കര പുത്തൻവീട്ടിൽ മറിയംബീവി അസ്സൻബീവി തീർവാനുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസരവ് [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു നിലം.

(൨൫) ടി പകുതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരി കരുപ്പൂരുമൂലയിൽ കുഴിവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മി ദേവകി തീർവാനുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസരവ് [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു നിലം.

(൨൬) ടി പകുതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ തെക്കേക്കര ചന്തയിൽ പുതുവൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ സുൽത്താൻപിള്ള മീരാസായ്പ് തീർവാനുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസരവ് [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു പുരയിടം.

(൨൭) ടി പകുതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരി കരുപ്പൂര് [illegible] പുരയിടത്തിൽ ചക്കര തീർവാനുള്ള [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസരവ് [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു പുരയിടം.

(൨൮) ടി പകുതിക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ തെക്കേക്കര [illegible] വീട്ടിൽ ശങ്കരൻ [illegible] തീർവാനുള്ള [illegible] ചക്രത്തിനു നീസരവ് [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു പുരയിടം.

(൨൯) ടി പകുതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരി ചെല്ലാക്കോട്ടു കുഴിവിളാകത്തുവീട്ടിൽ പാർവ്വതി നീലി തീർവാനുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസരവ് [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു നിലം.

(൩൦) ടി പകുതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ ചെല്ലാക്കോട്ടു നെടിയകാരിക്കകത്തിൽ വടക്കേക്കരവീട്ടിൽ [illegible] അബൂബക്കർപിള്ള തീർവാനുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസരവ് [illegible] നമ്പർ [illegible] സെൻറും [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറും [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു പുരയിടങ്ങളും.

(൩൧) ടി പകുതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരി തെക്കേക്കര [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ മറിയംബീവി ആസ്യാബീവി തീർവാനുള്ള [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസരവ് [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു പുരയിടം.

(൩൨) ടി പകുതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ അരുമാനൂർ [illegible] വിളാകത്തുവീട്ടിൽ പീരുമുഹമ്മദ് [illegible] അബ്ദുൾഖാദർ തീർവാനുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസരവ് [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു പുരയിടം.

(൩൩) ടി പകുതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ കരമന വലിയവിളാകത്തുവിളാകത്തു പുരയിടത്തിൽ [illegible] ചെട്ടിയാർ [illegible] ചെട്ടിയാർ തീർവാനുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസരവ് [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] പുരയിടം.

(൩൪) ടി പകുതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ കരുപ്പൂര പുളിക്കകോണത്തു കിഴക്കേ പുരയിടത്തിൽ ചടയൻ അയ്യൻ തീർവാനുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസരവ് [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു പുരയിടം.

(൩൫) ടി പകുതിവകക്ക [illegible]-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരി വടക്കേക്കര കന്നംപുരയ്ക്കലുവീട്ടിൽ ഭഗവതി ലക്ഷ്മി തീർവാനുള്ള [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസരവ് [illegible]-ാംനമ്പർ [illegible] സെൻറു പുരയിടം.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ തെക്കേക്കര [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസർവ്വ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] പുറമ്പോക്ക ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസിലെ തീർപ്പുപ്രകാരം [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ തെക്കേക്കരയിൽ പുളിമ്പിയിൽ [illegible] തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസർവ്വ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ [illegible] പറമ്പിൽ പുളിക്കൂട്ടവിളാകത്തു വീട്ടിൽ [illegible] തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസർവ്വ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റ നിലം.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരി കല്യാണി [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസർവ്വ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ [illegible] പറമ്പിൽ [illegible] വീട്ടിൽ കൃഷ്ണപിള്ള ഗോവിന്ദപ്പിള്ള തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസർവ്വ [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ [illegible] രാമകൃഷ്ണയ്യൻ [illegible] നാരായണയ്യൻ തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസർവ്വ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ [illegible] വടക്കേക്കര പുരയിടത്തിൽ ഉണ്ണിത്തിളത്താം [illegible] തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രത്തിനു നീസർവ്വ [illegible] നമ്പർ ഏക്കർ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] പുറമ്പോക്ക ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസിലെ തീർപ്പുപ്രകാരം [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ തെക്കേക്കര പുളിമ്പിയിൽ വടക്കേക്കര പുത്തൻപുരയിടത്തിൽ [illegible] മാർക്കോസ് തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസർവ്വ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരി തെക്കേക്കര [illegible] വിളാകത്തു പുത്തൻ വീട്ടിൽ [illegible] തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസർവ്വ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റ നിലം.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരി തെക്കേക്കര [illegible] വടക്കേക്കര പുരയിടത്തിൽ [illegible] തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസർവ്വ [illegible] നമ്പർ ഏക്കർ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] പുറമ്പോക്ക ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസിലെ തീർപ്പുപ്രകാരം [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ [illegible] പറമ്പിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസർവ്വ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റും [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റും [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റും പുരയിടങ്ങളും.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ തെക്കേക്കര പുളിമ്പിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രത്തിനു നീസർവ്വ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ ചെല്ലാംകോട്ട [illegible] വടക്കേക്കര പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible] തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസർവ്വ [illegible] നമ്പർ ഏക്കർ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ തെക്കേക്കര [illegible] പുത്തൻവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസർവ്വ [illegible] നമ്പർ ഏക്കർ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ ചെല്ലാംകോട്ട [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പിള്ള [illegible] പിള്ള തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസർവ്വ [illegible] നമ്പർ [illegible] സെന്റ നിലം.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ [illegible] പുത്തൻവിള വീട്ടിൽ [illegible] പിള്ള [illegible] തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസർവ്വ [illegible] നമ്പർ ഏക്കർ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരി കല്യാണി [illegible] വിളാകത്തുവീട്ടിൽ [illegible] തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസർവ്വ [illegible] നമ്പർ ഏക്കർ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരി കല്യാണി [illegible] വിളാകത്തുവീട്ടിൽ [illegible] സരസ്വതിഅമ്മ തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസർവ്വ [illegible] നമ്പർ ഏക്കർ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

([illegible]) മേപ്പടി വകയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരി തെക്കേക്കരചന്തയിൽ [illegible] വിളാകത്തു വീട്ടിൽ [illegible] തീർവ്വാങ്ങുള്ള [illegible] രൂപ [illegible] ചക്രം [illegible] കാശിനു നീസർവ്വ [illegible] നമ്പർ ഏക്കർ പുരയിടം.

(൩൩) ടി പകുതിവകക്ക ൧൯൯൦-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരി പുലിയൂർവീട്ടിൽ കല്യാണിഅമ്മ ഭഗവതിഅമ്മ തീരുവയുള്ള ൪ക്ക ൭ചക്രം ൧൧കാശിന് റീസർവേ ൧൩൭൨-ൽ ൧/൩-ാംനമ്പർ ൩൩സെൻറു പുരയിടം.

(൩൪) ടി പകുതിവകക്ക ൬൪൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ നടക്കര കിഴക്കേക്കര പുത്തൻവീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള തീരുവയുള്ള ൩ക്ക ൩ചക്രം ൧൪കാശിന് റീസർവേ ൨൦൭൨-ൽ ൩.൧൧ നമ്പർ ൩൧സെൻറു പുരയിടം.

(൩൫) ടി പകുതിവകക്ക ൩൬൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ വടക്കേക്കര വള്ളുവൻകോട്ടു പുത്തൻബംഗ്ലാവിൽ മാതേവൻ അയ്യപ്പൻ തീരുവയുള്ള ൩ക്ക ൩ചക്രം ൧൩കാശിന് റീസർവേ ൩൭൩-ൽ ൧.൧ നമ്പർ ൧൩൩സെൻറു നിലം.

വിളവങ്കോട്ടുതഹശീൽകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്ന നോട്ടീസ്.

(൧) താഴെ വിവരിക്കുന്ന ചന്തയിൽ ൧൧൨൯ ചിങ്ങമാസം ൧-ാംതീയതി മുതൽ കർക്കടകമാസം വരെ ഒരുകൊല്ലത്തേക്ക ചുങ്കംപിരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ൧൧൨൮-ലെ ൭-ാംനമ്പർ റെഗുലേഷൻ ൫-ാംവകുപ്പുപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ച് കുത്തകയ്ക്കു കൊടുക്കുന്നതിന് അതാതു സ്ഥലത്തുവച്ച് താഴെ പട്ടികയിൽ സ്ഥലത്തിന് എതിരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതികളിൽ കാലത്തു ൧൧ മണിക്കുമേൽ ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

(൨) ലേലത്തിൽ ചേരാൻ മനസ്സുള്ളവർ ലേലസമയം ആ സ്ഥലത്തു ഹാജരായി ൫൦ രൂപാ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടി ലേലത്തിൽ ചേരേണ്ടതും കൂടുതൽ തുക ലേലം അവസാനമായി വിളിക്കുന്ന ആളൊഴികെ ശേഷം പേരുടെ ലേലം അവസാനിച്ചാലുടൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്.

(൩) കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും; സർക്കാർ ലേലത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ പിടിച്ചുള്ള സംഗതികൾ വെളിപ്പെടുന്നതായാൽ അവരുടെ പേരിൽ ലേലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതല്ലാത്തതും കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു ഏർപ്പെടുന്നവർ ലേലം അവസാനിച്ചാലുടൻ തന്നെ ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനുള്ള നിരതദ്രവ്യം ഉൾപ്പെടെ ലേലത്തുകയിൽ നാലിലൊന്നു ഭാഗം തുക ഉടനെയോ മറ്റും ജാമ്യമായി ട്രഷറിയിൽ കെട്ടേണ്ടതുമാകുന്നു.

(൪) ലേലം മുതലായ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻകച്ചേരിയിൽനിന്നും അനുവദിച്ചുവരുന്ന വിവരം തെളിപ്പെടുത്തിയാൽ മൂന്നുദിവസത്തിനകം ഇവിടെനിന്നും ചട്ടക്കെട്ടുന്ന വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ച് കരാറുപ്രകാരം ഉടമ്പടി എഴുതിവച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും ഉടമ്പടി സ്വീകരിച്ചു പരിശോധിച്ചു സ്വീകരിച്ച അനുവാദം കിട്ടിയതിനുമേൽ മാത്രം ചന്തയിൽ പിരിവുനടത്തിക്കൊള്ളുന്നതുമാകുന്നു.

(൫) തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻകച്ചേരിയിൽനിന്നും ലേലം അനുവദിച്ചുവരുന്ന വിവരം തെളിപ്പെടുത്തിയാൽ ലേലത്തുക മുഴുവനും ൧൧൨൯ കന്നി, വൃശ്ചികം, മകരം, മീനം ഈ മാസങ്ങളിൽ അതാതു മാസം ൧൫-ാംതീയതിക്കകവും നാലു ഗഡുക്കളായും കെട്ടേണ്ടതാണ്. ടി ഗഡുവിനു അനുസരിച്ചുള്ള തുക കെട്ടാതെ വീഴ്ചവരുത്തിയാൽ ജാമ്യതുകയിൽനിന്നു മുതൽകൂട്ടുന്നതിനും വീണ്ടും ലേലംചെയ്യുന്നതിനും ഇടവരുന്നതും ആ പുനർലേലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതായാൽ ആയതു ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും കരകുടിശിക ആക്ടിൻപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതുമാണ്. ലാഭം വരുന്നതായാൽ ആയതു അവകാശപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(൬) ലേലത്തിൽ കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു ഏർപ്പെടുന്നവർ ലേലം അവസാനിച്ചാലുടൻ മുതലായ ജാമ്യതുക ഡെപ്പോസിറ്റുചെയ്യാത്തപക്ഷം ഇവിടത്തെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഉടമ്പടി എഴുതിവച്ചുകൊള്ളാത്തപക്ഷം ഉടമ്പടിപ്രകാരം ശരിയായി നടക്കാത്തപക്ഷം ഇതിനാൽ അയാളുടെ ബന്ധികയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളപ്രകാരം ആവർത്തിച്ചു ലേലംചെയ്യുന്നതിനും അതിൽവച്ചുവരുന്നനഷ്ടം മുതലായ ഈടാക്കുന്നതിനും വച്ചിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റു ജാമ്യമായി മുതൽകൂട്ടുന്നതിനും മറ്റും കാര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥപോലെ നടത്തുന്നതിനും ഇടവരുന്നതാണ്.

(൭) ഇതുപ്രകാരം പണംവരെ ഈടാക്കുവാൻ ചുമ്മടുകൾക്ക തിരുവ ഈടാക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(൮) ചന്തയിൽ മേലാൽ കെട്ടുന്നതായ സ്റ്റാളുകളെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി ലേലംചെയ്യു കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലംസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്. സ്റ്റാൾസ ലേലത്തിൽ വിളിക്കുന്നവർ ലേലത്തിയതിനു മുമ്പായി മുഴുവൻ ലേലത്തുകയും കെട്ടേണ്ടതാണ്.

തഹശീൽദാർ, (ഒപ്പ്.)

ചന്തയുടെ പേര്,	പകുതി,	ലേലസ്ഥലം,	ചന്തകൂടുന്ന ദിവസങ്ങൾ.	ലേല തീയതി,
ഏഴുദേശം ചന്ത	ഏഴുദേശം	ചന്തസ്ഥലം	ചൊവ്വ, വെള്ളി, ഈ ആഴ്ചകൾ,	൨൮-൧൧-൧൧൨൮

[illegible] താലൂക്കകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൧൬-ലെ [illegible] പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

[illegible]

[illegible],
൧൧൧൬ മിഥുനം ൨൮-നു.

എൻ. രാമകൃഷ്ണപിള്ള,
തഹസീൽദാർ.

[illegible] താലൂക്കകച്ചേരിയിൽ വച്ചു [illegible].

വസ്തുവിവരം.

ക്രമനമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ നമ്പർ	കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്	കര	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവെ നമ്പർ	സർവെ [illegible]	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	[illegible]	വിൽക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിൽക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം സെ.	[illegible] രൂ.	[illegible] ച.	[illegible] കാ.	[illegible] രൂ.	[illegible] ച.	[illegible] കാ.
൧	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൨	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം [illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൩	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൪	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	...	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
൫	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലം [illegible]	[illegible]			...	[illegible]			[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...
൬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		...	[illegible]	[illegible]		[illegible]	..	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൭	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			...	[illegible]			[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൮	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			...	[illegible]			[illegible]	..	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൯	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]			...	[illegible]			[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
൧൦	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			...	[illegible]			[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

പട്ടിക.(തുടർച്ച)

ക്രമനമ്പർ	കുടിശികക്കാരൻ നമ്പർ	പേര്	ദേശം	നിലമോ പുരയിടമോ	സർവേ നമ്പർ	ബ്ലോക്ക്	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	ബാക്കിയുള്ള സെ.	വിൽക്കുന്ന വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.	വിൽക്കുന്ന തീരുവ രൂ.	ച.	കാ.	കുടിശികത്തുക രൂ.	ച.	കാ.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുന്നപ്ര	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]	പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം	...	[illegible]		...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	വാക്കാട്	നി	[illegible]	...		..	[illegible]		..	[illegible]	...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	കന്നയ്യാൽ	നിലംകന്നിപ്പൂ	[illegible]	...		...	[illegible]		..	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	[illegible]		...	[illegible]	....	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	...		...	[illegible]		...	[illegible]	...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	നിലംകന്നിപ്പൂ	[illegible]	...		...	[illegible]		...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		...	[illegible]		..	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	വെള്ളക്കിണർ	[illegible]	[illegible]	[illegible]		..	[illegible]		...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	...	...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	...		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1054 21	...		[illegible]	[illegible]		...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	കവളംമാക്കൽ ഫ്രാൻസീസ് [illegible]	മുളവൂർ	നിലം	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] മുതൽ പേർ	ടി	ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] പാർവ്വതി [illegible] മുതൽ പേർ	[illegible] / വാഴപ്പിള്ളി	പുരയിടം / നിലം നിലവ്വ	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			ടി	പുരയിടം	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		...	[illegible]	...	[illegible]	...		
[illegible]	[illegible]	[illegible] നായർ	വാഴപ്പിള്ളി	ടി	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]		...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	[illegible]	...		[illegible]	[illegible]		...	[illegible]	...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	വാഴപ്പിള്ളി	ടി	[illegible]	...		...	[illegible]		...	[illegible]	...	[illegible]	..	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	ടി	[illegible]	...		...	[illegible]	സർക്കാർ [illegible]	...	[illegible]	...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] മത്തായി	[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]		...	[illegible]		...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	വാഴപ്പിള്ളി	ടി	[illegible]			[illegible]	[illegible]		...	[illegible]	...	[illegible]	...	[illegible]	...
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	....	...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	മുളവൂർ	ടി	[illegible]			[illegible]	[illegible]		...	[illegible]	...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	പായിപ്ര	ടി	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	...	[illegible]	...	...	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ടി	[illegible]			...	[illegible]		...	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

തിരുവനന്തപുരം മേൽകോടതിക്കച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൧൨൨-ലെ ൧൫൦-ാം നമ്പർ
നടപടിക്കുറിപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

മേൽകോടതി ഡിക്രിനടത്തിപ്പിൽ ചേർന്ന പട്ടംമേൽകോടതിയിലെ കക്ഷിയായി താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കളെ ജപ്തിചെയ്തു മേൽകോടതിക്കാരുടെ തീർപ്പനുസരിച്ച് അവകളെ ഈ വരുന്ന കർക്കടകമാസം ...-ാം തീയതി മുതൽ ഈ കച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലത്തിൽവിൽപ്പിക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നു പകൽ സമയത്തു ഹാജരായിവിളിച്ചുകൊള്ളുന്നതുമല്ലാതെ കൂടുതൽ തുക വിളിക്കുന്നവരോടുകൂടി ലേലം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതും ആകുന്നു. ലേലക്കാർ ... തുക റൊക്കമായി ഉടനെ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ... ദിവസത്തിനകം ഒടുക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. ... അവകാശമില്ലാത്ത ഒരു സംഗതിയും സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ആകുന്നതല്ല ... ലേലക്കാരൻ കെട്ടിവച്ചിട്ടുള്ള തുക മുതലായവ ... ദിവസത്തിനകം ... ഈ കച്ചേരിയിൽ ... ഒടുക്കേണ്ടതും ... ലേലം നടത്തപ്പെടുന്നതും ... തീരുമാനിക്കുന്നതും സർക്കാരിന്റെ യുക്തംപോലെ ആയിരിക്കുന്നതാണ്.

തിരുവനന്തപുരം,
൧൧൨൨ മിഥുനം ...

കെ. പത്മനാഭൻനായർ,
മേൽകോടതി ശിരസ്തദാർ.

വസ്തുവിവരം.

(൧) ചെട്ടിവിളാകം പകുതിയിൽ ൧൧൦-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ പെട്ട ... വീട്ടിൽ ... തിരിച്ചു ... രൂപ ... ചക്രം ... കാശു തീർവയുള്ള ... സർവെ ... സെന്റു നിലം.

(൨) ടി പകുതിയിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ പെട്ട ... വീട്ടിൽ കല്യാണിയമ്മ ... രൂപ ... ചക്രം ... കാശു തീർവയുള്ള സർവെ ... സെന്റു നിലം.

(൩) ടി പകുതിയിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ പെട്ട ... വീട്ടിൽ ... പിള്ള ... രൂപ ... ചക്രം ... കാശു തീർവയുള്ള സർവെ ... സെന്റു നിലം.

(൪) ടി പകുതിയിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ പെട്ട ... പുരയിടത്തിൽ ... രൂപ ... ചക്രം ... കാശു തീർവയുള്ള സർവെ ... സെന്റു പുരയിടവും ... സെന്റു നിലവും.

(൫) ടി പകുതിയിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ പെട്ട ... വീട്ടിൽ ... പിള്ള ... രൂപ ... ചക്രം ... കാശു തീർവയുള്ള സർവെ ... സെന്റു നിലം.

(൬) ടി പകുതിയിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ പെട്ട ... യുടെ അവകാശി ... വീട്ടിൽ ... പിള്ള ... രൂപ ... ചക്രം ... കാശു തീർവയുള്ള സർവെ ... സെന്റു പുരയിടവും ... സെന്റു നിലവും.

(൭) ടി പകുതിയിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ പെട്ട ... വീട്ടിൽ ... കല്യാണിയുടെ അവകാശി ... രൂപ ... ചക്രം ... കാശു തീർവയുള്ള സർവെ ... സെന്റു നിലം.

(൮) ടി പകുതിയിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ പെട്ട ... വീട്ടിൽ ... പിള്ള ... രൂപ ... ചക്രം ... കാശു തീർവയുള്ള സർവെ ... സെന്റു പുരയിടം.

(൯) ടി പകുതിയിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ പെട്ട ... വീട്ടിൽ ... പിള്ള ... രൂപ ... ചക്രം ... കാശു തീർവയുള്ള സർവെ ... സെന്റു നിലം.

(൧൦) ടി പകുതിയിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ പെട്ട ... വീട്ടിൽ ... പിള്ള ... രൂപ ... ചക്രം ... കാശു തീർവയുള്ള സർവെ ... സെന്റു നിലം.

(൧൧) ... പകുതിയിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ പെട്ട ... അവകാശി ... വീട്ടിൽ ... രൂപ ... ചക്രം ... കാശു തീർവയുള്ള സർവെ ... സെന്റു നിലം.

(൧൨) ടി പകുതിയിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ പെട്ട ... വീട്ടിൽ ... അവകാശി ... പിള്ള ... രൂപ ... ചക്രം ... കാശു തീർവയുള്ള സർവെ ... സെന്റു നിലം.

(൧൩) ടി പകുതിയിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ പെട്ട ... അവകാശി ... വീട്ടിൽ ... പിള്ള ... രൂപ ... ചക്രം ... കാശു തീർവയുള്ള സർവെ ... സെന്റു നിലം.

(൧൪) ടി പകുതിയിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ പെട്ട ... വീട്ടിൽ ... നാരായണന്റെ അവകാശി നാരായണപിള്ള ... പിള്ള ... രൂപ ... ചക്രം ... കാശു തീർവയുള്ള സർവെ ... സെന്റു നിലം.

(൧൫) ടി പകുതിയിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ പെട്ട പുതിയവീട്ടിൽ ... യുടെ അവകാശി ... പിള്ള ... രൂപ ... ചക്രം ... കാശു തീർവയുള്ള ... സെന്റു നിലം.

(൧൬) ടി പകുതിയിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ പെട്ട ... യുടെ വിലക്കേ ... വീട്ടിൽ ... പിള്ള ... രൂപ ... ചക്രം ... കാശു തീർവയുള്ള സർവെ ... സെന്റു നിലം.

(൧൭) [illegible] സെൻറുനിലം.

(൧൮) [illegible] സെൻറുനിലം.

(൧൯) [illegible] പുരയിടം.

(൨൦) [illegible] സെൻറുനിലം.

(൨൧) [illegible] പുരയിടം.

(൨൨) [illegible] പുരയിടം.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻകച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible]
[illegible] വകുപ്പിൻപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിൽ [illegible]

തിരുവനന്തപുരം,
൧൧൧൬ കർക്കടകം [illegible].

പി. പരമേശ്വരൻപിള്ള,
ഡിവിഷൻപേഷ്കാർ.

കൊല്ലം ഡിവിഷൻകച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible]
വകുപ്പിൻപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

കൊല്ലം താലൂക്കിൽ [illegible]

കൊല്ലം,
൧൧൧൬ കർക്കടകം [illegible].

[illegible],
ഡിവിഷൻപേഷ്കാർ.

തിരുവല്ലാ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible]
[illegible]
[illegible] വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

[illegible]

൧൧൧൬ കർക്കടകം [illegible].

തഹശീൽദാർ, (ഒപ്പ്).

൧൧൧൬-ാമാണ്ട് കർക്കടകമാസം [illegible] തിരുവല്ലാ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

പട്ടിക.

ക്രമ നമ്പർ	ഭൂമിയിന്മേൽ താല്പര്യമുള്ളവരുടെ പേരും മേൽവിലാസവും	പകുതി	കര	നിലമോ പുരയിടമോ എന്ന്	സർവേ നമ്പർ	സർവേ ഡിവിഷൻ	ഇനം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	വിസ്തീർണ്ണം സെ.	കരം രൂ.	കരം ച.	കരം കാ.	റിമാർക്ക്
൧	മുളപ്പുറത്ത് മഠത്തിൽ കൃഷ്ണപിള്ള നാരായണപിള്ള ൩൮		ഉളിയക്കോവട്ടം	നിലം	൨൪൦/൩		ഇരുപ്പൂനിലം പണ്ടാരപ്പാട്ടം	...	൩൯			൧൦	൧	൨൨	...	
൨	പാലക്കോട്ടവീട്ടിൽ ഇട്ടിക്കുട്ടി വേലായുധൻ ൧൦൯		ടി	ടി	൩൦൬/൪			...	൪൩			൧൪	൩	[illegible]	൧൨	
൩	[illegible] 2639		ടി	ടി	൨൩൦/൧൮		ടി	...	൪൯			൧൪	൪	൪	൩	
൪	[illegible]		ടി	ടി	൨൦൭/൨൦	എ	ടി	..	൫൬			൨൯	൩	൨൮	൧൪	
൫	ഇരട്ടക്കുളങ്ങര വീട്ടിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള നാരായണപിള്ള ൧൨൭൫		ടി	ടി	൧൬൯/൧		തിരുപ്പൂനിലം	...	൫൪			൨൧	൩	൩	൧	
൬	മുളക്കൽപുത്തൻവീട്ടിൽ ചാന്നി മാതേവി ൩൦൯		ടി	ടി	൮൭൦/൪		ഒരുപ്പൂനിലം	൨	൩൫			൨൮	൪	൧൬	...	
൭	വടക്കേവീട്ടിൽ മാതേവി പാപ്പി വേലൻ കുട്ടി ൩൭൩		ടി	പുരയിടം	൨൦൮/൧൩	എ	ടി	...	൩൨			൧൮	൦	൨	൨	
൯	കൊച്ചുവീട്ടിൽ ശങ്കരൻനായർ ചെല്ലപ്പൻനായർ മുതൽ പേർ ൩൪൩൫, ൩൯൨൩, ൩൯൧൬		ടി	ടി	൨൨൩/൯	൨൩	ടി	...	൫			൨	൪	൧൨	...	
						൧൯	ടി	...	൩			൪				
						19/20	ടി	...	൨			൯				
൧൦	ഇടക്കാത്തറ മഠത്തിൽ കുട്ടിപിള്ള കൊച്ചുനാൻ, ൩൨൫	കൂട്ടി	ടി	ടി	൨൪൭/൧൦		ടി	...	൨൩	സർവേപ്രകാരം		൪	൩	൭	൪	പൊളിച്ചു തടസ്സമൊന്നുമില്ല
					൨൪൭/൧൦	൩൧	ടി	...	൭൩			൨				
൧൧	പൊന്നമ്പള്ളിൽ കേശവൻ അയ്യപ്പൻ വക ഇളങ്കാലിക്ക മുളപ്പുറത്ത് മഠത്തിൽ കൃഷ്ണപിള്ള നാരായണപിള്ള ൧൪൫		ടി	നിലം	൨൩൬/൨൩		മാനിയത്തിൽ വകതരം	൧	൨൭			൨൭	൭	൧൪	൩	
൧൨	കോയിക്കൽ വീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മ മാണിയമ്മ, നാരായണപ്പണിക്കർ, കേശവപ്പണിക്കർ നാരായണപ്പണിക്കർ കുഞ്ഞുപ്പണിക്കർ ൧൦൮൨		പാരൂർ	ടി	൨൨/൧൬		ഇരുപ്പൂനിലം പണ്ടാരപ്പാട്ടം	...	൧൨൩			൧൦	൨	൧൫	൧	
൧൩	കോണുവീട്ടിൽ ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ ശങ്കരപ്പണിക്കർ ൧൧൪		ടി	ടി	൧൦/൩		ടി	...	൩൨			൧൩	൨	൧൫	൧൨	
൧൪	[illegible] നാരായണപ്പണിക്കർ പരമേശ്വരപ്പണിക്കർ ൧൩൯൭		ടി	ടി	൨൪/൧൬	എ	ടി	...	൨൯			൧൭	൧	൨൮	൧൪	
൧൫	[illegible] കോയിക്കൽ തൊപ്പിൽ കൊച്ചുപിള്ള മാത്തൻ വ [illegible] തൊപ്പിൽ ചാക്കോ ജോൺ ൧൬൬൮		ടി	പുരയിടം	൩൨/[illegible]	൩	തരിശുപുരമ്പു മകരം	...	൭൪			൧൬	൨	൩	൩	
൧൬	[illegible] വീട്ടിൽ നാരായണിയമ്മ കൃഷ്ണപിള്ള ൧൩൨൪		ടി	ടി	൧൪/൧൧	എ	ടി	൧	൬			൩൦	൩	൨൩		

൧൩	കോയിക്കാപ്പള്ളുവീട്ടിൽ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണമ്മ ഉണ്ണിത്തിരിയമ്മ, വേലായുധപ്പണിക്കർ നാരായണപ്പണിക്കർ, വേലായുധപ്പണിക്കർ രാഘവപ്പണിക്കർ ൨൮൭		വള്ളക്കാവള്ളം	നിലം	൨൩൮/൧			...	൨൮		...	൨൮	൨	൮	൩
൧൭	ഉളവന വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മ ചിന്നമ്മ ൩൮൨൩		കടപ്ര	ടി	൨൮൦/൩൯			...	൭൦		...	൧൨	൩	൦	൮
൧൮	ഇരട്ടക്കാട്ടിൽ പാലക്കൽ കേശവൻ നാരായണൻ ൮൩൨		വള്ളക്കാവള്ളം	ടി	൩൭/൧൦	ഏ		൧	൩൮		...	൩൮	൧൮	൩	൧൦
൧൯	കിഴക്കേടത്തു താമസം പള്ളിപ്പാട്ടുകാൽ പന്തളത്തു ചെമ്പനാർ കൊച്ചുമ്മൻ മുതലാളി ൧൨൩൦			പുരയിടം	൨൭൯/൯			൧	൩൮		൧	൩൮	൩	൨൩	൩
൨൦	തോട്ടത്തിൽ മത്തായി മത്തായി വല്യപറമ്പിലായ മാലി പറമ്പിൽ ഗീവർഗ്ഗീസ് കത്തനാർ ൨൩൦൭	കടപ്ര		നിലം	൨൯൯/൭		ഇടത്തിപ്പറമ്പുകരക്കാർ	...	൨൬		...	൧൦	൧	൧൮	൦
൨൧	അഞ്ചിക്കാട്ടു പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ വർക്കി ഉമ്മൻ ൪൮൮൨		കടപ്ര	ടി	൩൧൮/൧൦			...	൧൧		...	൧൧	൨	൨൩	൦
൨൨	വല്യപറമ്പിൽ പുത്തൻപറമ്പിൽ കുര്യൻ ഗീവർഗ്ഗീസ് ൧൧൪൭			ടി	൨൯൯/൧൦			...	൨൩		...	൧൦	൨	൨	൮
൨൩	തോട്ടത്തിൽ മത്തായി മത്തായി വല്യപറമ്പിലായ മാലി പറമ്പിൽ ഗീവർഗ്ഗീസ് കത്തനാർ ൨൩൦൭			ടി	൨൯൯/൯		ടി കര	...	൨൦		...	൧൦	൨	൧൨	൦
൨൪	മുക്കുട്ടിൽ ഇട്ടി തൊമ്മായി ൨൭൩൭			ടി	൧൮൩/൧൮		ടി കരക്കാർ	...	൧൬		...	൮	...	൨൭	൦
൨൫	കൊച്ചുകോയിക്കത്തു വീട്ടിൽ കേശവൻ പരമേശ്വരൻ കേശവൻ ൭൧൪൧		വള്ളക്കാവള്ളം	പുരയിടം	൨൦൦/൭	ഏ	ടി	...	൨൮	സർക്കാർ വക	...	൨൦	൩	൩	൨
൨൬	പാലക്കത്തു വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള പരമേശ്വരൻപിള്ള, ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള കാളിപ്പിള്ള, കാളിപ്പിള്ള നാരായണിപ്പിള്ള കാളിപ്പിള്ള ജാനകിപ്പിള്ള, കാളിപ്പിള്ള ശങ്കരിപിള്ള, പരമേശ്വരൻപിള്ള വാസുപിള്ള ൨൮൪൯			നിലം	൧൭൭/൪	ഡി		...	൨൧		...	൨൧	൩	൨൩	൦
൨൭	കന്നിൽ പടിഞ്ഞാറേതിൽ യോഹന്നാൻ ഗീവർഗ്ഗീസ് ൧൧൯൯			പുരയിടം	൧൩൮/൧൧	൨൮		...	൨൧		...	൨൧	൨	൦	൦
൨൮	കോക്കാട്ടു വീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിയമ്മ ജാനകിയമ്മ ൨൯൧൨			നിലം	൧൯൧/൨൩			...	൩൮		...	൩൮	൭	൦	൪
൨൯	പാറയ്ക്കൽ തെക്കേതിലായ പുത്തൻപുരയിൽ ഉമ്മിണി കുഞ്ഞുണ്ണി ൨൨൪൪			ടി	൧൯൮/൧൨	൧൮	ഇടത്തിപ്പറമ്പുകരക്കാർ	...	൮൯		...	൮൯	൯	൧൯	൪
൩൦	മേലേറിപ്പറമ്പിൽ ചാക്കോ തോമാ ൪൪൦൪	പടിഞ്ഞാറ്റം	പടിഞ്ഞാറ്റം	പുരയിടം	൪൯൪/൭	ബി		...	൭൦		...	൭൦	൨	൧൮	൮
൩൧	വടക്കേടത്തു വീട്ടിൽ കുഞ്ഞൻ നാരായണൻ ൩൦൪			നിലം	൧൨൮	൨൧		...	൩൯		...	൩൯	൩	൧൭	൦
൩൨	മാത്തിലേത്തു വീട്ടിൽ നാരായണപിള്ള ശങ്കരപ്പിള്ള ൧൩൧൨			പുരയിടം	൧൧൩/൧൦	ഏ/൨൩		...	൨൫		...	൨൫	൭	൩	൪
൩൩	കണ്ണംവഴിൽ രാമൻപിള്ള കൊച്ചുനാരായണപിള്ള ൨൦൪൧			നിലം	൧൭൩/൬	സി		...	൯൨		...	൯൨	൬	൧൯	൪
൩൪	കളിക്കൽ കുര്യൻ ഗീവർഗ്ഗീസ് ൧൩൧൯			ടി	൧൯൧/൧	ഏ		...	൧൪		...	൧൪	൩	൨	൧൨
						ബി		...	൧൧		...	൧൧			
						സി		...	൧൧		...	൧൧			
						ഡി		...	൧൧		...	൧൧			

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible] ആക്റ്റ് [illegible] വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നത്.

ഈ താലൂക്കിൽ കൃഷിയായ്പ കുടിശിഖവകയിലിട്ടുള്ളവരും അടിയിൽ വിവരംപറയുന്നവരുമായ പേരുകാർ തീർപ്പുനേരെ കുടിശിഖക്കായി പട്ടികയിൽ വിവരംപറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തു പാർവത്യകാരന്മാരുടെ റിപ്പോർട്ടു വന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ അവയെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നവർ [illegible] അവധിദിവസം ഹാജരായിരിക്കയും വിളിക്കുന്നവരിൽ കൂടുതൽ തുക വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ [illegible] വീതമുള്ള തുക ഉടനെയും ബാക്കി [illegible] ദിവസത്തിനകവും അടക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആ വസ്തു ലേലംചെയ്യുന്നതും അതിൽ വരുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും കുടിശിഖ [illegible] പ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും [illegible] കൂടാതെ [illegible] ലേലം കഴിഞ്ഞു [illegible] ദിവസത്തിനകം [illegible] ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ [illegible] ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും നിരാകരിക്കുന്നതും സർക്കാരിന്റെ [illegible] ലേലത്തിൽ [illegible] സർവ്വാധികാരവുമാകുന്നു.

ആലപ്പുഴ, [illegible] മിഥുനം [illegible] തഹശീൽദാർ (ഒപ്പ്).

[illegible] കർക്കടകമാസം [illegible] പകൽ [illegible] മണിക്കു [illegible] മണിക്കകം അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽവച്ചു.

([illegible]) [illegible] കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുംപടി [illegible] ചക്രവും [illegible] പലിശയും തീർക്കാനുള്ള അമ്പലപ്പുഴ പകുതിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ നാരായണ [illegible] വക തകഴി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] ഈ നമ്പരുകളിൽ [illegible] സെന്റ പുരയിടം,

([illegible]) [illegible] ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുംപടി [illegible] ചക്രവും [illegible] പലിശയും തീർക്കാനുള്ള തകഴിപകുതിയിൽ പടഹാരം മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] വക തകഴി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പരിൽ [illegible] സെന്റ നിലം,

([illegible]) [illegible] ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുംപടി [illegible] ചക്രവും പലിശയും തീർക്കാനുള്ള അമ്പലപ്പുഴ പകുതിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വക അമ്പലപ്പുഴ പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] ഈ നമ്പരുകളിൽ [illegible] സെന്റ പുരയിടം,

([illegible]) [illegible] ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുംപടി [illegible] ചക്രവും പലിശയും തീർക്കാനുള്ള ആലപ്പുഴ പകുതിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] വക ആലപ്പുഴ പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] ഈ നമ്പരുകളിൽ [illegible] സെന്റ നിലവും പുരയിടവും,

([illegible]) [illegible] കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുംപടി [illegible] ചക്രവും [illegible] പലിശയും തീർക്കാനുള്ള തകഴിപകുതിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ പുന്നശ്ശേരി [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] വക തകഴി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പരിൽ [illegible] സെന്റ നിലം,

([illegible]) [illegible] ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുംപടി [illegible] ചക്രവും പലിശയും തീർക്കാനുള്ള [illegible] പകുതിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വക [illegible] പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] ഈ നമ്പരുകളിൽ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

([illegible]) [illegible] ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുംപടി [illegible] ചക്രം [illegible] പലിശയും തീർക്കാനുള്ള ചമ്പക്കുളം പകുതിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] വക ചമ്പക്കുളം പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പരിൽ [illegible] സെന്റ പുരയിടം,

([illegible]) [illegible] ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുംപടി [illegible] ചക്രം [illegible] പലിശയും തീർക്കാനുള്ള തകഴിപകുതിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] വക തകഴി പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] ഈ നമ്പരുകളിൽ [illegible] സെന്റ നിലവും പുരയിടവും.

([illegible]) [illegible] ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുംപടി [illegible] ചക്രം [illegible] പലിശയും തീർക്കാനുള്ള തകഴിപകുതിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] വക തകഴിപകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പരിൽ [illegible] സെന്റ പുരയിടം

([illegible]) [illegible] കൃഷിവായ്പ ഫയൽ [illegible] നമ്പർ കേസുംപടി [illegible] ചക്രവും [illegible] പലിശയും തീർക്കാനുള്ള പുളിങ്കുന്നു പകുതിയിൽ [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വക പുളിങ്കുന്നു പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] ഈ നമ്പരുകളിൽ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

(൧൧) [illegible]

(൧൨) [illegible]

(൧൩) [illegible]

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

തിരുവിതാംകൂർ [illegible] ... വസ്തുവിവരപ്പട്ടിക അടിയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ആറ്റിങ്ങൽ,

൧൧൧൬ മിഥുനം [illegible].

തഹശീൽദാർ (ഇൻ ചാർജ്).

പട്ടിക

[illegible] ... വിളംബരത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൊല്ലം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

കൊട്ടാരക്കര [illegible] ... തരുന്നു.

൧൧൧൬ കർക്കടകം [illegible].

[illegible],

തഹശീൽദാർ.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൧൧൬-ാമാണ്ടത്തെ ൧൧-ാം നമ്പ്ര് ൽ-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

മാറനല്ലൂർപകുതിയിൽ കരിങ്ങൽകോട്ടുകുഴി മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്ന താഴെ പറയുന്ന വസ്തു ഒഴിവിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകൾക്കും ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളും ബാദ്ധ്യതയുള്ള ആളുകൾ അവർക്കുണ്ടായ കാര്യസ്ഥന്മാർമുഖാന്തിരമോ സകല തെളിവുകളോടുകൂടി ൧൧൧൬ ചിങ്ങമാസം ൩൧-ാം൹ക്കകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. ഈ പത്രികയിൽ മേൽപ്രകാരം ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്കുവേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൧൧൬-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം ൨൯-ാം൹.

പി. പരമേശ്വരൻപിള്ള,
ഡിവിഷൻപേഷ്കാർ.

വസ്തുവിവരം.

(൧) നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ മാറനല്ലൂർപകുതിയിൽ സർവെ ൧൮൯/൩-ൽ ഉൾപ്പെട്ട നമ്പരിൽ ... മാറനല്ലൂർപകുതിയിൽ ... വീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ നാരായണൻ മുതൽപേർ പേരിൽ പതിഞ്ഞ ... പുരയിടത്തിൽ ... അനുഭവിക്കുന്ന ... സെന്റു ... ചതു. ലിംഗ്സ് സ്ഥലം.

(൨) ടി യിൽ സർവെ ... നമ്പരിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ ... പകുതിയിൽ ... വടക്കേ പുന്നിയറത്തു വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുപിള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള മുതൽപേർ പേരിൽ പതിഞ്ഞു ടിയാർ അനുഭവിക്കുന്ന ... സെന്റു സ്ഥലം.

(൩) ടിയിൽ സർവെ ... നമ്പരിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും മാറനല്ലൂർപകുതിയിൽ ... തെക്കേക്കര ... നാരായണൻ എന്ന ... നാരായണൻ പേരിൽ പതിഞ്ഞു ടിയാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ... സെന്റു സ്ഥലം.

(൪) ടിയിൽ സർവെ ... നമ്പരിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും മാറനല്ലൂർപകുതിയിൽ ... വീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ നാരായണൻ മുതൽപേർ പേരിൽ പതിഞ്ഞു ... വീട്ടിൽ ... അനുഭവിക്കുന്ന ... സെന്റു ... ചതു. ലിംഗ്സ് സ്ഥലം.

(൫) ടിയിൽ സർവെ ... നമ്പരിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും മാറനല്ലൂർ ... പുത്തൻ വീട്ടിൽ ... പേരിൽ പതിഞ്ഞു ടിയാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ... സെന്റു ... ചതു. ലിംഗ്സ് സ്ഥലം.

(൬) ടിയിൽ സർവെ ... നമ്പരിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും ... നാരായണൻ എന്ന ... നാരായണൻ മുതൽപേർ പേരിൽ പതിഞ്ഞു മാറനല്ലൂർ പകുതിയിൽ ... പുത്തൻ വീട്ടിൽ ... അനുഭവിക്കുന്ന ... സെന്റു ... ചതു. ലിംഗ്സ് സ്ഥലം.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൧൧൬-ാമാണ്ടത്തെ ൧൧-ാം നമ്പ്ര് ൽ-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

തിരുവിതാംകോട്ട ... വകയ്ക്കു താഴെ പറയുന്ന വസ്തു ... ഒഴിവാക്കപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകൾക്കും ഉടമസ്ഥന്മാരുടെ പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളും ബാദ്ധ്യതയുള്ള ആളുകൾ അവർക്കുണ്ടായ കാര്യസ്ഥന്മാർമുഖാന്തിരമോ സകല തെളിവുകളോടുകൂടി ൧൧൧൬ ചിങ്ങമാസം ൩൧-ാം൹ ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. ആ പത്രികയിൽ മേൽപ്രകാരം ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്കുവേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൧൧൬-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം ൨൯-ാം൹.

പി. പരമേശ്വരൻപിള്ള,
ഡിവിഷൻപേഷ്കാർ.

വസ്തുവിവരം.

(൧) കൽക്കുളം താലൂക്കിൽ തിരുവിതാംകോട്ട പകുതിയിൽ സർവെ ... നമ്പരിൽ ... ഉൾപ്പെട്ടതും തിരുവിതാംകോട്ട ... പേരിൽ പതിഞ്ഞു തിരുവിതാംകോട്ട ... അനുഭവിക്കുന്ന ... സെന്റു ... ചതു. ലിംഗ്സ് സ്ഥലം.

(൨) ടിയിൽ സർവെ ... നമ്പരിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും തിരുവിതാംകോട്ട ... പേരിൽ പതിഞ്ഞു ... കൈവശത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ... സെന്റു സ്ഥലം.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൯൮-ാമാണ്ടത്തെ ൧൧-ാം റെഗുലേഷൻ ൩-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

അനന്തപുരംപകുതിയിൽ ആയുർവേദസംബന്ധമായ ആവശ്യത്തിനായി ഒരു കിണറു കുഴിക്കുന്ന വകയ്ക്കു താഴെപറയുന്ന വസ്തു ഉടമസ്ഥന്റെ പക്കൽനിന്നും ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതക്കാരും കുടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബാദ്ധ്യതയുള്ള ആളുകളും അവർ തന്നെയോ കാര്യസ്ഥന്മാർ മുഖാന്തിരമോ സകല തെളിവുകളോടുംകൂടി ൧൧൧൪ ചിങ്ങമാസം ൧൫-ാംനു- ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരപത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ആ പത്രികയിൽ മേൽനിർദ്ദേശിച്ച ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്കുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൧൧൩-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം ൨൮-ാംനു-,

പി. പരമേശ്വരൻപിള്ള,
ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർ,

വസ്തുവിവരം.

നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ അനന്തപുരംപകുതിയിൽ സർവേ ൧൦൯൭/എ/ ... നമ്പരിൽ ... കാടിന്മേൽ ഇനംകൊണ്ടുള്ളതും കൂടിയ ലക്ഷ്മിപിള്ള വീരലക്ഷ്മി മകൾ ... വീരലക്ഷ്മി മീനാക്ഷി മുതൽപേർ പേരിൽ പതിഞ്ഞു ടിയാർ അനുഭവിക്കുന്ന ൧ സെന്റു സ്ഥലം.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൯൮-ാമാണ്ടത്തെ ൧൧-ാം ആക്ട് ൩-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

തെങ്കമ്പൂർപകുതിയിൽ ചിന്നഞ്ഞാൻവിള ഉത്രമഠത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിനു ഒരു കിണറു കുഴിക്കുന്ന വകയ്ക്കു താഴെപറയുന്ന വസ്തു ഉടമസ്ഥന്റെ പക്കൽനിന്നും ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതക്കാരും കുടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബാദ്ധ്യതയുള്ള ആളുകളും അവർതന്നെയോ കാര്യസ്ഥന്മാർ മുഖാന്തിരമോ സകല തെളിവുകളോടുംകൂടി ൧൧൧൪ ചിങ്ങമാസം ൧൫-ാംനു- ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരപത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ആ പത്രികയിൽ മേൽനിർദ്ദേശിച്ച ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്കുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൧൧൩-ാമാണ്ടു കർക്കടകമാസം ൨൮-ാംനു.

പി. പരമേശ്വരൻപിള്ള
ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർ.

വസ്തുവിവരം.

അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിൽ തെങ്കമ്പൂർപകുതിയിൽ സർവേ ... നമ്പരിൽ ... ഒറ്റി ഇനംകൊണ്ടുള്ളതും കോവിൽവിളമഠത്തിൽ ... പേരിൽ പതിഞ്ഞു ടിയാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ... സെന്റു സ്ഥലം.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൯൮-ാമാണ്ടത്തെ ൧൧-ാം ആക്ട് ൩-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ.

മലയിൻകീഴ് ദേവസ്വത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള വഴി വീതികൂട്ടുന്നവകയ്ക്കു താഴെപ്പറയുന്ന വസ്തു ഉടമസ്ഥന്റെ പക്കൽനിന്നും ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതക്കാരും കുടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബാദ്ധ്യതയുള്ള ആളുകളും അവർ തന്നെയോ കാര്യസ്ഥന്മാർ മുഖാന്തിരമോ സകല തെളിവുകളോടുംകൂടി ൧൧൧൪ ചിങ്ങം ൧൫-ാംനു- ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരപത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ആ പത്രികയിൽ മേൽനിർദ്ദേശിച്ച ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്കുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൧൧൩ കർക്കടകം ൨൮-ാംനു.

പി. പരമേശ്വരൻപിള്ള,
ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർ.

വസ്തുവിവരം.

(൧) നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ മേക്കിൻ പകുതിയിൽ സർവേ ൧൧൦/൧൨ എ നമ്പരിൽ സർക്കാർ മലയിൻകീഴ് ദേവസ്വം ഒറ്റി ഇനം കൊണ്ടുള്ളതും ... പകുതിയിൽ ... വടക്കേവിളാകത്തു വീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള കുഞ്ഞൻപിള്ള പേരിൽ പതിഞ്ഞു ടിയാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ൧൨൦ ച. ലി. സ്ഥലം.

(൨) ടിയിൽ സർവേ ൧൧൦/൧൨ എ നമ്പരിൽ സർക്കാർ മലയിൻകീഴ് ദേവസ്വം ഒറ്റി ഇനം കൊണ്ടുള്ളതും മേക്കിൻ പകുതിയിൽ മലയിൻകീഴ് ദേശത്തു വടക്കേപുരയിടത്തിൽ കുഞ്ഞൻപിള്ള പത്മനാഭൻപിള്ള പേരിൽ പതിഞ്ഞു ടിയാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ൧ സെന്റ് ൧൭൦ ച. ലി. സ്ഥലം.

(൩) ടിയിൽ സർവേ ൧൧൦/൧൨ എ നമ്പരിൽ സർക്കാർ മലയിൻകീഴ് ദേവസ്വം ഒറ്റി ഇനംകൊണ്ടുള്ളതും മലയിൻകീഴ് ദേശത്തു നെയ്യാറ്റിൻകര മഠത്തിൽ വൈക്കത്തു ... പേരിൽ പതിഞ്ഞു ടിയാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ൧ സെന്റ് ൩൦൦ ച. ലി. സ്ഥലം.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൯-ാംനു-ലെ [illegible]
ൽ-ാം നമ്പ്ര്പ്രകാരം പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

കരകുളം പകുതിയിൽ ബ്രാഹ്മണപുരം [illegible] താഴെ പറയുന്ന വസ്തുവകകൾ സർക്കാരിൽനിന്നും കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേൽ ഏതെങ്കിലും ബാദ്ധ്യതകൾ ഉള്ളവരുടെ പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശത്തെ ബാദ്ധ്യതയുടെ [illegible] അവകാശികൾ [illegible] സകല തെളിവുകളോടുകൂടി ൧൧൧൭ മിഥുനമാസം ൧൫-ാംനു- ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി [illegible] ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആ പത്രികയിൽ [illegible] വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും [illegible] ബാദ്ധ്യതകൾ [illegible] പ്രതിഫലത്തിനുള്ള [illegible] അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൧൧൧൬-ാമാണ്ട കർക്കടകമാസം ൧൯-ാംനു.

പി. പരമേശ്വരൻപിള്ള,
ഡിവിഷൻ പേഷ്കാർ.

വസ്തുവിവരം.

(൧) [illegible] താലൂക്കിൽ കരകുളം പകുതിയിൽ സർവെ [illegible] നമ്പരിൽ [illegible] ബ്രാഹ്മണപുരത്തു [illegible] വീട്ടിൽ കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ [illegible] പേരിൽ [illegible] ഒന്ന സെൻറു സ്ഥലം.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5TH AUGUST 1941. 21ST KARKATAKAM 1116.

Medical and Public Health Departments.

SHORT NOTICE.

Condemned Surgical Instruments and empties will be sold in auction at the General Medical Store,, Trivandrum on Wednesday the 22nd Karkadagom 1116/6th August 1941 and the following days from 8·30 A. M.

Office of the Surgeon-General,
Trivandrum, 18th July 1941

M. POONEN LUKOSE,
Surgeon-General.

NOTICE.

Tenders are invited for the transport of Medical and Surgical Equipment for one-year beginning from 1st Kanni 1117 from the General Medical Stores to the various Hospitals and Dispensaries in the State whenever an intimation is received from the Store-Keeper for the same. The Tender should be in the following form and should be accompanied by an earnest money of Rs. 100.

Place.	Rate per mile per Cwt.
	By Lorry, by Boat, by Cart. (each separately)
Refer to Account Code Part I—Annexure 1.	Low country Intermediate tract and Hilly Tracts.

Tenders should be superscribed "TENDERS FOR THE TRANSPORT OF CASES FROM GENERAL MEDICAL STORES TO VARIOUS MEDICAL INSTITUTIONS DURING 1117 and sent in sealed covers addressed to the Surgeon General, Travancore, so as to reach this office on or before the 9th Chingom 1117.

The Surgeon General is at liberty to accept or reject any tender without assigning any reason therefor. The earnest money of the unsuccessful tenderers will be returned as soon as the contract is settled.

Boat-hire only will be allowed to places which can be reached by Boat and Cart-hire will be allowed only to places inaccessible either by Boat or lorry. Loading and unloading charges will not be allowed. No special rate will be allowed for packages weighing less than one cwt.

On the acceptance of the Tender the successful Tenderer shall furnish a security of Rs. 200 for the due fulfilment of the contract and also execute an agreement in Travancore Eight-anna Stamp Paper in the prescribed form within a week of the acceptance of the Tender. The contractor will be held responsible for undue breakages in transit.

For further information apply to the Store Keeper, General Medical Stores, Trivandrum.

Office of the Surgeon General,
Trivandrum, 17th Karkadagom 1116.

MRS. M. POONEN LUKOSE,
Surgeon General.

No. 51. PUBLIC HEALTH REPORT FOR THE WEEK ENDING SATURDAY THE 2ND AUGUST 1941/18TH KARKADAGAM 1116.

Name of prevailing diseases.	Name of station at which prevalent.			Reported during the week.		Since the commencement of the year 1116.	
	Taluk.	Pakuthy.	Kara.	Attack.	Death.	Attack.	Death.
Plague	...	...	...	...	...	...	...
Cholera	...	...	...	...	...	...	...
Small-pox	...	Rural areas	...	...	...	...	...
	Trivandrum	Pangapara	Alamcode	1	...	56	20
	Total of rural areas. Urban areas Nil.			1	...	56	20
	Total of rural and urban areas.			1	...	56	20
	Brought forward from previous weeks from other taluks and towns.			...	...	1333	550
	Grand Total.			1	...	1389	570
	Total of rural areas till date			...	...	899	373
	Total of urban areas till date.			...	...	490	197

൧൯൪൧ ആഗസ്റ്റ് ൨-ാം൯/൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൮-ാം൯ തിയതിയോടവസാനിക്കുന്ന വാരത്തിലെ ദീനവിവരറിപ്പോർട്ട്.

നടപ്പുദീനങ്ങൾ	ദീനം നടപ്പുള്ള			കഴിഞ്ഞവാരത്തിൽ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തതു		൧൧൧൬ മിഥുനം ൧-ാം൯ ആരംഭം മുതൽക്കുള്ള	
	താലൂക്ക്	പകുതി	കര	സംഭവം	മരണം	സംഭവം	മരണം
പ്ലേഗ്	...	...	...	...	...	...	...
വിഷൂചിക	...	...	...	...	...	...	...
വസൂരി		താലൂക്കുകൾ.					
	തിരുവനന്തപുരം	പട്ടപ്പുറ	ആലംകോട്	൧	...	൩൫	൨൮
		താലൂക്കുകളിൽ	ആകെ	൧	...	൩൫	൨൮
		പട്ടണങ്ങൾ.					
	താലൂക്കുകളിലും	പട്ടണങ്ങളിലുംകൂടി		൧	...	൩൫	൨൮
	ഇൻവരെ	ദീനംപിടി മററു താലൂക്കുകളിലും പട്ടണങ്ങളിലുംകൂടി	ആകെ	...	...	൧൩൩	൭൯൧
		സംസ്ഥാനത്തിൽ	ആകെ	൧	...	൧൩൪	൭൯൦
		നാളിതുവരെ താലൂക്കുകളിൽ	ആകെ	...	...	൪൬൯	൩൭൩
		നാളിതുവരെ പട്ടണങ്ങളിൽ	ആകെ	...	...	൭൬	൧൭൭

Office of the Director of Public Health,
Trivandrum, 2nd August 1941.

M. K. Gopala Pillai,
Director of Public Health.

Extract from Plague Notification published in Fort St. George Gazette dated 29th July 1941/14th Karkadagam 1116.

A. *In the Madras Presidency.*

The Nilgiri District—Taluk—Ootacamund.
Coimbatore District—Taluk—Kollegal.
Bellary District—Taluk—Alor

൧൯൪൧ ജൂലൈ ൨൯-ാം൯/൧൧൧൬ കർക്കടകം ൧൪-ാം൯ ലെ ഫോർട്ട്സെന്റ്ജോർജ്ജ് ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്ലേഗ് പരസ്യത്തിൽനിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട്.

എ. മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിൽ.

നീലഗിരി ഡിസ്ട്രിക്ട്—താലൂക്ക—ഉട്ടക്കമണ്ട്.
കോയമ്പത്തൂർഡിസ്ട്രിക്ട്—താലൂക്ക—കൊല്ലിഗൽ.
ബെല്ലാരിഡിസ്ട്രിക്ട്—താലൂക്ക—ആലൂർ

Office of the Director of Public Health,
Trivandrum, 2nd August 1941.

M. K. Gopala Pillai,
Director of Public Health.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE

[VOL. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5TH AUGUST 1941.
21ST KARKATAKAM 1116.

Municipal Councils.

குளச்சல் நகரசபை.

இந்நகர சபையின் ஓர் சாதாரணக் கூட்டம் 1116-ஆமாண்டு வைகாசி 17-ஆம் தியதி வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் 5 மணிக்கு நகரசபை ஹாலில் கூடிய கூட்டத்தின் நடபடிக்கைகளின் சுருக்கம்.

பிறசிடெண்டு அவர்கள் உட்பட 6 அங்கத்தினர்கள் ஆஜராயிருந்தனர்.

சபை 5-30 மணிக்கு ஆரம்பமானது.

இதற்கு முன்பேயுள்ள கூட்டத்தின் புரஸீடிங்ஸ் பாஸாக்கப்பட்டது.

அட்மினிஸ்றேஷன் ரிப்போர்ட்டு ரிக்கார்டு செய்யப்பட்டது. பண வசூல் அவ்வளவு உற்சாக நிலையிலில்லை யென்று சில தீர்மானங்கள் பாஸாக்கப்பட்டது. வசூல் சம்பந்தமாக பொறுப்பு முழுவதும் எடுப்பது ஸானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கவேண்டும்.

பணம் வசூல் செய்பவர் ஸானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டருடைய வருநியின்கீழ் வேலை செய்யவேண்டும்.

பணப்பிரிவு சம்பந்தமாக சகல சட்ட நடபடிகளும் ஸானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டர் மூலமாக மட்டும் நடத்தவேண்டியது.

இன்று தொட்டு ஆறு மாதகாலத்திற்குள்ள பிரிவுகளை பிரிக்கவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது.

2, 3 வார்டுகளில் கட்டிடம் கட்ட அனுமதி கொடுக்கும்படி தீர்மானிக்கப்பட்டது.

நசுவர பாக்கியம் அவர்களுக்கு குஸ்தி சம்பந்தமாக கொடுத்த லைசென்ஸை அங்கீகரித்தது.

19-10-1116-ல் அலிக்கண்ணு அவர்கள் குஸ்தி நடத்த லைசென்ஸ் அபேக்ஷையை சம்மதித்து லைசென்ஸ் கொடுக்கும்படி தீர்மானிக்கப்பட்டது.

முனிசிப்பல் காம்பவுண்டுக்குள் இரண்டு கடைகள் கட்ட அனுமதிவேண்டி வந்த அர்ஜிகளை நிராகரிக்கப்பட்டது. மேலும் கொடுத்திருக்கும் கடைகள் எந்த ரிக்காடுமூலம் கொடுத்திருக்கிறதென்றும் அடுத்த கவுன்சிலில் அந்த ரிக்காடுகளை சமர்ப்பிக்கும்படி தலைவர் அவர்களை சபை கேட்டுக்கொள்ளுகிறது.

மார்க்கட் ஸ்டாள் சீர்திருத்தத்திற்கு சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டர் ரிப்போர்ட்டை அடுத்த கூட்டத்திற்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

குளச்சல் எம். எம். ஸ்கூளிலிருந்து மேற்கு போகும் இடவழியைக் குறித்து வந்த அர்ஜிக்கு அடுத்த கூட்டத்து ஆலோசனைக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

மண்ணெண்ணெய் லைசென்ஸ் குறைத்துக் கிடைக்கவேண்டுமென்று முகம்மதுக்கண்ணு உண்ணிப்பிள்ளை அவர்கள் அர்ஜி நிராகரிக்கப்பட்டது.

இத்துடன் கூட்டம் 8·30-க்கு இனிது முடிவுற்றது.

(ஒப்பு)
பிறசிடென்று.

குளச்சல் நகரசபை.

இந்நகரசபையின் ஓர் சாதாரண கூட்டம் 1116-ஆமாண்டு சித்திரை மாசம் 6-ஆம் தியதி வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் இந்நகரசபை நடையில் கூடிய கூட்டத்தின் நடபடிக்கைகளின் சுருக்கம்.

பிறசிடென்று அவர்கள் உட்பட 9 அங்கத்தினர்கள் ஆஜராயிருந்தனர்.

15·8-1116-ல் கூடிய கூட்டத்தின் புறஸீடிங்ஸ் வாசித்துப் பாஸாக்கப்பட்டது.

வாசிப்புசாலை சம்பந்தமாக வந்த கவர்ன்மென்று லெட்டருக்கு கவுன்சிலின் வருஷக்கடைசியில் மிஞ்சவரும் தொகையை செலவு செய்யவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது.

மிஸ்டர் பி. கெ. சுப்பய்யாபிள்ளை அவர்களிடமிருந்து வந்த லெட்டர் அனுசரித்து மண்ணெண்ணெய் விலைகூடியதால் இந்த வருஷக் கடைசிவரையில் அப்போதைக்கப்போது உள்ள விலையை நிர்ணயப்படுத்தி வாங்கவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது.

மிஸ்டர் எஸ். வி. ஆண்டிப்பிள்ளை அவர்கள் ஒரு கட்டிடம் கவுன்சில் அனுவாதமில்லாமல் கட்டியதின் சம்பந்தமாக காவணு கம்பவுண்டிங் பீஸ் ஈடாக்கிக்கொண்டு லைசென்ஸ் கொடுக்க தீர்மானிக்கப்பட்டது.

இத்துடன் 1104 கார்த்திகை மாதம் 1-ஆவம் தியதி கூடிய கூட்டத்திலுள்ள 16-ஆவது தீர்மானமும் 1107-10-7-ல் கூடிய 10-ஆவது தீர்மானமும் ரத்து செய்யவும், மேலும் கவுன்சில் அனுமதியோடு கொடுக்கக்கூடிய யாவையும் கவுன்சில் அனுமதியுடனே கொடுக்கவேண்டுமென்று பூரண மனதோடு தீர்மானித்தது.

மிஸ்டர் சொக்கலிங்க நாடார் அவர்கள் அனுப்பிய பிரமேயம் வாசிக்கப்பட்டது. இதை அடுத்த கவுன்சிலுக்கு ஆலோசனைக்காக ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

மாசி மாஸம் கச்சவடக்காரர்கள் லைசென்ஸ் எடுத்து விஸ்தர பூர்த்தியானதும் விஸ்தர ரிக்கார்டு செய்யப்பட்டது.

1116 இரண்டாம் வருடப் பகுதிக்குள்ள வாகன மிருக விஸ்தரங்களை சட்டப்படி நடபடிக்கைகள் நடத்தவேண்டுமென்று தீர்மானப்பட்டது.

1116 இரண்டாம் பகுதி வருடத்திற்குள்ள ஆதாய கர விஸ்தர சட்டப்படி நடபடிக்கை நடத்தி பணம் வசூல்செய்யவேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

பங்குனி மாஸத்தின் வரவு செலவு கணக்கு வாசித்துப் பாஸாக்கப்பட்டது.

இத்துடன் கூட்டம் 8·30 மணிக்கு முடிவுற்றது.

(ஒப்பு)
பிறசிடென்று.

குளச்சல் நகரசபை.

இந்நகரசபையின் ஓர் சாதாரணக் கூட்டம் 1116-ஆமாண்டு சித்திரை மாசம் 20-ஆம் தியதி வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் நகரசபை நடையில் வைத்துக் கூடிய கூட்டத்தின் நடபடிக்கைகளின் சுருக்கம்.

பிறசிடென்று அவர்கள் உட்பட 8 அங்கத்தினர்கள் ஆஜராயிருந்தனர்.

6-9-1116-ல் கூடின கூட்டத்திலுள்ள புறஸீடிங்ஸ் வாசித்துப் பாஸாக்கப்பட்டது.

1116-ஆவது ஆண்டில் திருத்தப்பட்ட பட்ஜட்டும் 1117-ஆவது ஆண்டிலுள்ள புதிய பட்ஜட்டும் பாஸாக்கப்பட்டது.

1115-லுள்ள ஆடிற்று ரிப்போர்ட்டுக்கு தகுதியான பதில் எழுதி கவுன்சிலில் பாஸாக்கி கவர்ன்மென்றுக்கு அனுப்பவேண்டுமென்று பிறசிடென்று அவர்களைக் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டு தீர்மானிக்கப்பட்டது.

மிஸ்டர் சொக்கலிங்க நாடாருடைய பிறமேயக் சம்பந்தமாக கீழே குறிப்பிடும் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது.

வெள்ளியாகுளம் முதல் உடையான் கோவில் பாயிடம் வரையில் உள்ள இடத்தை மார்கழி மாதம் முதல் சித்திரை கடைசிவரை வாரத்திற்கு ஒரு முறை பெருக்கி சுத்தம் செய்யவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

தின் சாமானங்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகளை பிறசிடென்று அவர்களும் அதை அவசியப்படுகிற கவுன்சிலருமாக பரிசோதனை செய்து சட்டப்படி நடபடிக்கைகளை செய்யும்படி கேட்டுக்கொண்டது.

வாசிப்புசாலை அபிவிருத்திக்காக ஏழு பேர்கள் அவசிய மன்றும் நாலு பேர் கவுன்சிலர்களாகவும் மூன்று பேர் வெளியில் பொதுக் கட்டதிலுள்ள கல்விமான்களாகவும் அவர்களை தெரிந்தெடுக்கவேண்டுமென்றும், மேலும் இவர்களுடைய உத்தியோகம் ஒரு வருஷகாலமும், தலைவர் பிறசிடென்று அவர்களாகவும் இருக்கவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது. இவைவெல்லாம் ஒரு மாதத்திற்குள் நடத்தவேண்டுமென்று பிறசிடென்று அவர்களை சபை கேட்டுக்கொண்டது.

பள்ளவிளையிலிருந்து கரிக்கல்லுக்குப் போகும் பாதையை விர்த்திபண்ணிசப்பாத்துக் கட்ட 9 ரூபாய் 27 சக்கரம் செலவு ஆனதை சபை சம்மதித்து மேலும் 2 ரூபாய் சில வேலைகளுக்கு அனுமதித்தது.

இத்துடன் சபை 8·45 மணிக்கு முடிவுற்றது.

(ஒப்பு)
பிறசிடென்று

குளச்சல் நகரசபை.

இந்நகரசபையின் ஓர் சாதாரணக் கூட்டம் 1116-ஆமாண்டு ஆனி 6-ஆம் தியதி வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் 5 மணிக்கு நகரசபை ஹாலில் கூடிய கூட்டத்தின் நடபடிக்கைகளின் சுருக்கம்.

பிறசிடென்று அவர்கள் உட்பட 5 அங்கத்தினர்கள் ஆஜராயிருந்தனர்.

5·20-க்கு கூட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

ஆனி மாசத்து வரவு செலவு கணக்கு வாசித்து பாஸாக்கப்பட்டது.

சானிட்டறி இன்ஸ்பெக்டருடைய றிப்போர்ட்டு வாசிக்கப்பட்டது. கிழக்கு இருக்கும் ஸ்டாண்டை மேற்கு வசம் ஸ்தாபிக்க ஒரு எஸ்றிமேற்று வாங்கவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது.

முனிசிப்பல் ஆப்பீஸ் காம்பவுண்டு கட்டுவதற்குள்ள எஸ்றிமேட் இன்ஸ்பெக்டரால் கொண்டுவரப்பட்டு வாசித்து அதிலுள்ள வேலைகளை செய்யும்படி அங்கீகரித்து, அதில் குறித்திருக்கும் தொகையை டென்டர் வருத்தி ஆலோசிக்கவேண்டுமென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது.

புதுக் கட்டிட விண்ணு வாசிக்கப்பட்டு, பிறசிடென்று அவர்களும் நாலு கவுன்சிலர்களும் அவ்விடங்களைப் பார்த்து அனுமதி செய்ய வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது.

1, 2, 3, 5 இவ்வார்டுகளிலிருந்து வந்த கட்டிட அர்ஜிகளுக்கு கட்டும்படி அனுமதியளிக்கப்பட்டது.

ரஜிஸ்தர் செய்யாத வண்டிகள் சம்பந்தமாக சானிட்டறி இன்ஸ்பெக்டர் றிப்போர்ட்டிற்கு, பிறசிக்யூட் செய்வதற்கு சட்ட அனுமதி இல்லாததால், வாகனங்களை பறிமுதல் அல்லது "ஸீஸ்" செய்யும்படி தீர்மானிக்கப்பட்டது.

சானிட்டறி இன்ஸ்பெக்டர் லைசன்ஸ் சம்பந்தமாக 2-8-1116-ல் திருவனந்தபுரம் போன செலவிற்கு, லைசன்ஸ் கமிஷனருக்கு எழுத வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது.

முனிசிப்பல் காம்பவுண்டில் கிடக்கும் சவறுகளை லேலத்திற்கு பிறசிடென்று அவர்களோடு 2 கவுன்சிலர்களும் சேர்ந்து லேலம் செய்யும்படி தீர்மானிக்கப்பட்டது.

இத்துடன் கூட்டம் 8-க்கு முடிவுற்றது.

(ஒப்பு)
பிறசிடென்று.

முனிசிப்பல் கவுன்சில், நாகர்கோவில்.

நகர சபா மண்டபத்தில் 1116-ஆமாண்டு வைகாசி மாதம் 25-ஆம் தேதி (7-6-1941) சனிக்கிழமை பிற்பகல் மணி 5-30-க்குக் கூடிய சபையின் ஒரு சாதாரணக் கூட்டத்தின் நடபடிச் சுருக்கம்.

வைஸ் பிரசிடெண்டு அவர்கள் உட்பட 10 அங்கத்தினர்கள் ஆஜராயிருந்தனர்.

"காலஞ்சென்ற ஸ்ரீமான் பாசுதேவ் அவர்களது மரணத்திற்காக, இன்றைக் கூட்டத்தை நிறுத்திவைக்க இக்கமிற்றி தீர்மானிக்கிறது." என்றதோர் அவசர பிரேரணை மிஸ்டர் பி. கோலப்பபிள்ளையால் கொண்டுவரப்பட்டு மிஸ்டர் ஹாஜி அப்துல்காதர் ஆசிம் சாகிப்பால் ஆமோதிக்கப்பட்டது. இத்தருவாயில் மிஸ்டர் எ. எஸ். ஜனக் ஆஜரானார். "கமிற்றி" என்பதை "கவுன்சில்" என்று திருத்துமாறும் மிஸ்டர் பி. கோலப்பபிள்ளை வேண்டிக்கொண்டார்.

காலஞ்சென்ற சென்னை மேயரின் மரணத்திற்காக, இரண்டு நிமிஷம் கூட்டத்தை ஒத்திவைக்கவேண்டுமென்ற திருத்தப் பிரேரணை மிஸ்டர் டி. கெ. நாராயணையரால் கொண்டுவரப்பட்டு மிஸ்டர் எ. சுவாமிநாதபிள்ளையால் ஆமோதிக்கப்பட்டது. பிரேரணை கொண்டுவந்தவரால், திருத்தப் பிரேரணை ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. திருத்தப் பிரேரணைக்கு சாதகமாக 9 பேரும், பாதகமாக 2 பேரும் வாக்களித்தனர். திருத்தப் பிரேரணை நிறைவேறியது. அசல் பிரேரணை தோற்றதாக கருதப்பட்டது.

கூட்டத்தை இரண்டு நிமிடம் ஒத்திவைத்து துவக்கப்பட்டது. தலைவரின் அனுமதியோடு மெம்பர்கள் பி. கோலப்பபிள்ளையும், ஹாஜி அப்துல்காதிர் ஆசிம் சாஹிப்பும் வெளியே போனார்கள்.

கவுன்சிலின் அனுதாபச் செய்திக்கு கொச்சி மகாராஜாவின் நன்றியறிதலைத் தெரிவித்து, எர்ணாகுளம், கிருஷ்ணவிலாசம் கொட்டாரம் சர்வாதிகாரியவர்கள் 11-5-1941-ல் எழுதிய கடிதம் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இடலாக்குடி அச்சன் குளத்திலிருந்து, சுசீந்திரம் ஊர் ஜனங்களுக்கு நல்ல குடிதண்ணீர் சப்ளை செய்வதைக் குறித்து, அகஸ்தீஸ்வரம் தாசில்தார் 17-9-1116-ல் எழுதிய 10575-ஆம் நம்பர் கடிதம் ஆலோசிக்கப்பட்டு, வேண்டுகோளுக்கு இசைய இயலாதெனக் குறித்து கவுன்சில் வருந்துகிறது என்று தீர்மானிக்கப்பட்டது.

500 லைசென்ஸ் அபேக்ஷை பாரங்கள் அச்சடித்த வகைக்கு ரூபாய் 2-24-2-ம் மற்றும் 39 செலவினங்கள் பாஸாக்கப்பட்டது. ஓர் அனாதைக்கு உணவும் உடையும் கொடுத்த வகைக்கு ரூபாய் 1-21-8-க்குள்ள செலவினம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

மின்சார விளக்கு ப்ளீச்சிங் பவுடர் வாங்கினது போலில்லாமல், மேலால் நல்ல தரம் வாங்கவேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது. இத்தருவாயில் மிஸ்டர் எஸ். திருச்சிற்றம்பலம் தலைவரின் அனுமதியோடு வெளியே சென்றார்.

1115-ஆமாண்டு ஆனி மாதம் முதல் 1116-ஆமாண்டு தை மாசம் வரையுள்ள வரவு செலவு கணக்குகள் பாஸாக்கப்பட்டது.

1116-ஆமாண்டு 1-ஆவது பாதிக்குள்ள தொழில் வரி லிஸ்ட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

1115-ஆமாண்டு 2-ஆவது பாதிக்கு மிஸ்டர் பி. எம். அப்துல்காதர் பேரில் சேர்க்கப்பட்ட ஒரு வில்வண்டி, ஒரு கட்டைவண்டி, இரண்டு காளைகள் இவைகளுடையவும், 1116-ஆமாண்டு 1-ஆவது பாதிக்கு மிஸ்டர் எஸ். சங்கரநாராயணய்யர் பேரில் சேர்க்கப்பட்ட ஒரு வண்டியினுடையவும் வரி குறைவு செய்யப்பட்டது.

1115-ஆமாண்டு 2-ஆவது பாதிக்கு டி. சி. ஆர். 3846-ஆம் நம்பர் பிளஷர் காருக்குள்ள வரியைப்பற்றி எக்ஸைஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மிஸ்டர் என். வேலாயுதன் நாயர் 6-9-1116-ல் எழுதிய மனு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

1116-ஆமாண்டு 1-ஆவது பாதிக்கு மிஸ்டர் சங்கரய்யர் பேரில் சேர்க்கப்பட்ட ஒரு கட்டை வண்டியை நீக்கம் செய்வது அனுமதிக்கப்பட்டது.

திருவிதாங்கூர் ஆக்ட் ஆண்டு ப்ராக்ளமேஷன் வாசியும் 10 என்ற புஸ்தகமும், "மாடர்ன் திருவிதாங்கூர்" என்ற புஸ்தகமும் வாங்கும்படி தீர்மானிக்கப்பட்டது.

1116-ஆமாண்டு பங்குனி மாதத்து வியாபார லிஸ்ட்டு, ரிப்போர்ட்டு செய்த கேஸ்களின் ஸ்டேட்டுமென்டு, 1116-ஆமாண்டு மாசி, பங்குனி மாதங்களின் ஜனன மரண கேஸ்களின் ஸ்டேட்டுமென்டுகள், ரெவினியு இன்ஸ்பெக்டரின் 1116-ல் 779, 796, 887-ஆம் நம்பர் ரிப்போர்ட்டுகளின்படி ராஜிப்படுத்தி பைசல் செய்த கேஸ்களின் ஸ்டேட்டுமென்டுகள், 1116-ஆமாண்டு பங்குனி மாதத்து வியாபார லைசென்ஸ் எடுக்கத் தவறியவர்களின் லிஸ்ட்டு, 119, 138-ஆவது வகுப்புகளின் பிரகாரம் லைசென்ஸுகளின் ஸ்டேட்டுமென்டுகள் முதலியன அங்கீகரிக்கப்பட்டன.

1116-ஆமாண்டு வைகாசி மாதம் நிலைமாற்றம் நடத்த மிஸ்டர் எஸ். குமாரசாமியின் லைசென்ஸ் அபேக்ஷை அனுமதிக்கப்பட்டது.

வடமிசியின் சோட்டு வளைவை திருத்தி, கோட்டை விசாலப்படுத்த நாகர்கோ
வில் பகுதி சர்வே 1771-ஆம் நம்பர் பூமியில் 264 சதுர அடி கொண்ட பூமி, முனிசிப்பா
லிட்டிக்கு விட்டுக்கொடுக்க முடியாதென தெரிவித்து மிஸ்டர் என். எமகாலன் நாடார்
29-12-1115-ல் எழுதிய மனு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

1116-ஆமாண்டு பங்குனி மாதத்து புது வீட்டு லிஸ்ற்றும், இடிவு வீட்டு லிஸ்த்
தும் அங்கீகரிக்கப்பட்டன.

கட்டடங்களின் பேரின் பதிவைமாற்ற 4 மனுக்கள் அநுமதிக்கப்பட்டது.

கக்கூஸ் வரி நீக்கம்செய்ய 12 மனுக்கள் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

4653, 4654, 4685-ஆம் நம்பர் கட்டடங்களின் வரிக்குள்ள சேர்த்து குறைவுசெ
ய்ய 15-6-1116 ல் எழுதிய மிஸ்டர் எ. வைத்தியநாதய்யரின் மனு அநுமதிக்கப்பட்டது.

96-ஆம் நம்பர் கட்டிடத்தின் வரிக்குள்ள சேர்த்து குறைவுசெய்ய மிஸ்டர் கெ.
எஸ். எம். செகு அப்துல்காதிருல் காதிர் 25-8-1116-ல் எழுதிய மனுவை, வாடகை மதிப்
பைக்குறித்து ரிப்போர்ட்டுசெய்ய மீண்டும் ரெவனியு இன்ஸ்பெக்டருக்கு அனுப்பும்படி
தீர்மானிக்கப்பட்டது.

6007-ஆம் நம்பர் கட்டிடத்துக்குள்ள வரி திரும்பக்கேட்டு 7-1-1116-ல் எழுதி
ய மிஸ்டர் என். எஸ். வெங்கிடேஸ்வரய்யரின் மனு ஆலோசிக்கப்பட்டு 50 சதமானம் திரு
ம்பக் கொடுக்கும்படி தீர்மானிக்கப்பட்டது.

10480, 7055 முதலிய கட்டிடங்களின் வரி குறைவு செய்வது, ரெவனியு இன்ஸ்
பெக்டரின் ரிப்போர்ட்டின் படி அநுமதிக்கப்பட்டது.

நாகர்கோவில் சிபாய் குளம் சமீபமும், வடிவீஸ்வரம் மேட்டுத்தெருவின் வடகி,
முக்கு மூலையிலும், வெள்ளாளர் புதுத்தெருவின் கிழக்கும், வடிவீஸ்வரம் முத்தாரம்மன்
கோவிலின் தென்பக்கம் தெரு ஜங்ஷனிலும, ஒரோ மண்ணெண்ணெய் விளக்கு போடுவது
அநுமதிக்கப்பட்டது.

மிஸ்டர வி. எஸ். சிவராமகிருஷ்ணய்யரும் மற்றும், அங்கத்தினர்களிடமிருந்து
வந்த பிரேரணைகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

18-10-1116—ஆம் தேதி ஒருமா நடந்த மிஸ்டர் ஆர். ராமலிங்கப்பணிக்கரின்
13-10-1116-ஆம் தேதி அபேக்ஷைப்படி இலவச லைசன்ஸ் அநுமதிக்கப்பட்டது.

நடபடிகள் வாசிக்கப்பட்டு பாஸாக்கப்பட்டது.

கூட்டம் பிற்பகல் மணி,7-30-க்கு முடிவுற்றது.

டி. வி. கிருஷ்ணய்யர்,
பிரஸிடென்று.

குளச்சல் நகரசபை.

இந்நகர சபையின் ஓர் சாதாரணக் கூட்டம் 1116-ஆமாண்டு வைகாசி மாதம்
3-ஆம் தியதி வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் 5 மணிக்கு நகரசபை ஹாலில் கூடிய கூட்டத்
தின் நடபடிக்கைகளின் சுருக்கம்.

பிரஸிடென்று அவர்கள் உட்பட 6 அங்கத்தினர்கள் ஆஜராயிருந்தனர்.

20-9-1116 கூடின கூட்டத்தின் புரஸீடிங்ஸ் வாசித்துப் பாஸாக்கப்பட்டது.

சித்திரை மாதத்தின் வரவு செலவு கணக்கு பாஸாக்கப்பட்டது.

1, 3 இவ்வார்டுகளிலிருந்து கட்டிடம் கட்ட அபேக்ஷித்தவர்களுக்கு லைசன்ஸ்
கொடுக்கப்பட்டது.

14 அபேக்ஷகர்களின் அபேக்ஷைக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கவேண்டுமென்று தீர்மானி
க்கப்பட்டது.

உடைந்த லைற்றுகள், சவர தொட்டிகள் சம்பந்தமாக சானிட்டறி இன்ஸ்பெக்
டர் ரிப்போர்ட்டின்படி சரிப்படுத்த ஒரு சப்கமிற்றி ஒன்று பிரஸிடென்று அவர்கள் தலைவ
ர்களாகவும் இரண்டு கவுன்ஸிலர்களுமாக நியமிக்கப்பட்டது.

குலசேகரம் தெய்வசகாயம் நாடார் சஸ்வாபாக்கியம் நாடார் அவர்கள் அனு
ப்பிய அர்ஜிக்கு லைசன்ஸ் கொடுக்கும்படி தீர்மானப்பட்டது.

1116-ல் இரண்டாவது பகுதிக்கு முன் அனலமென்றுபடி வீட்டுக்கரம் பிரிக்க
வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது.

சித்திரை மூன்றும் தியதி லைசன்ஸ் சம்பந்தமாக சுப்பிரமணியன் ராமகிருஷ்ணன்
அவர்கள் கொடுத்த அர்ஜி நிராகரிக்கப்பட்டு அவரை புரசிக்யூட் செய்யும்படி தீர்மானி
க்கப்பட்டது.

இத்துடன் 7-30-க்கு கூட்டம் முடிவுற்றது.

(ஒப்பு)
பிரஸிடென்று.

முனிசிப்பல கவுன்சில், நாகர்கோவில்.

நகரசபை மண்டபத்தில் 1116-ஆமாண்டு வைகாசி மாதம் 4-ஆம் தேதி (17-5-1941) சனிக்கிழமை பிறபகல் மணி 5-30-க்கு கூடிய சபையின் ஒரு விசேஷக் கூட்டத்தின் நடபடிச் சுருக்கம்.

பிரசிடென்று அவர்கள் உட்பட 12 அங்கத்தினர்கள் ஆஜராயிருந்தனர்.

இந்தக் கூட்டம் முறையாக கூட்டப்படவில்லை. ஏனென்றால் கழிந்த மீற்றிங் சப்ஜக்ட்கள், கோரமில்லாது போனதினால், பைலா அனுசரித்து அடுத்த மீற்றிங் ஆகிய மாதத்தின் 2-ஆவது சனிக்கிழமையில் தான் விவாதத்துக்கு வரவேண்டியது. அப்படியிருக்க அந்த சப்ஜக்ட்களைக் கொண்ட விஷயங்களை ஆலோசிப்பதற்காக, இந்த ஸ்பெஷல் மீற்றிங் அதனிடையில் கொண்டுவர முடியாது என்ற ஒழுங்கு பிரச்னை மிஸ்டர் ஹாஜி அப்துல்காதிர் ஆலிம் சாகிப்பால் எழுப்பப்பட்டது. பைலாவுக்கு விரோதமில்லாததால் ஒழுங்கு பிரச்னை நிராகரிக்கப்பட்டது.

முனிசிப்பல் ஆபீஸ் காம்பவுண்டிலிருந்து, பழைய எக்சிக்யூட்டிவ் என்ஜினீயர் பங்களாவுக்கு முனிசிப்பல் வாசிப்பு சாலையை மாற்றுவது ஆலோசிக்கப்பட்டது. சாகிப் பகதூர் ஹாஜி அப்துல்காதிர் ஆலிம் சாகிப் நீங்கலாக வாசிப்பு சாலையை பழைய எக்சிக்யூட்டிவ் என்ஜினீயர் பங்களாவுக்கு மாற்றுவது அனுமதிக்கப்பட்டது. 5-50-க்கு மிஸ்டர் ஜி. ஜீவரத்னம்பிள்ளை ஆஜரானார். மிஸ்டர் ஹாஜி அப்துல்காதிர் ஆலிம் சாகிப் கூட்டத்தை விட்டு வெளியேறினார். மெஸர்ஸ் என். பூதலிங்கம்பிள்ளையும் எம். குலாம் மைதீன் சாகிப்பும் தலைவரின் அனுமதியோடு வெளியேறினார்கள். மிஸ்டர் ஜெ. எ. டேவிட் ஆஜரானார். கோரம் இல்லை. 5-58-க்கு மிஸ்டர் பி. எ. ராஜமய்யர் ஆஜரானார். 6-5-க்கு மிஸ்டர் என். கேசவன்தம்பி ஆஜரானார். கூட்டம் துவக்கப்பட்டது.

கிருஷ்ணன் கோவில் குஷ்டரோக விடுதி சமீபம் தினசரி கன்றுகாலிச் சந்தை திறக்க ஸ்தலம் வாங்குவது ஆலோசிக்கப்பட்டு, ஸ்தலம் வாங்கும்படி ஏகமனதாக பாஸாக்கப்பட்டது.

வலம்புரி விளையிலிருந்து கக்கூஸ் டெப்போவை மாற்ற, பழைய பறக்கை டோள்கேற்று சமீபம் ஸ்தலம் வாங்குவது ஆலோசிக்கப்பட்டு விஷயம் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

கிருஷ்ணன் கோவில் தெப்பக்குளத்தின் வடபக்கமுள்ள கிருஷ்ணன் குளத்தில் பாசிகள் மாற்ற ரூபாய் 13-ம் மற்றும் 3 வேலைகளுக்குள்ள எஸ்டிமேற்றுகள் பாஸாக்கப்பட்டது.

கக்கூஸ் லாறி பிரித்து சாமான் மாற்றி பழுது பார்த்தவகைக்கு ரூபாய் 576-17-4-க்கு பயோனியர் மோட்டார் சர்வீஸ் புரொப்ரைற்றர் மிஸ்டர் எஸ். குமாரசாமியிடமிருந்து 1-4-1941-ல் எழுதிவந்த பில் பாஸாக்கப்பட்டது.

1116-ஆமாண்டு தை மாஸம் பெட்ரோல் சப்ளைக்கு ரூபாய் 299-14-2-ம் மற்றும் 16 செலவினங்கள் பாஸாக்கப்பட்டது.

ஸ்வர்ணகிரி செட்டியார் தெருவுக்கு ரோடு திறந்ததில் தமது கட்டிடங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் சேதத்தைப்பற்றி, டாக்டர் எம். இ. நாயுடு 7-9-1116-ல் எழுதிய கடிதம் ஆலோசிக்கப்பட்டது. காம்பன்சேஷன் செலவுக்கு ரூபாய் 60-ம், பிரமாணம் எழுதிவைக்க ரூபாய் 3-ம் அனுமதிக்கப்பட்டது.

தெருக்கள், சந்துகள் முதலியன செப்பனிட, இரண்டு மாத காலத்துக்கு 60 கூலிகள் நியமிப்பது அனுமதிக்கப்பட்டது.

முனிசிப்பல் பிராசிக்யூஷன் கேஸ்கள் பதிவு செய்யவும் நடத்தவும் ரெஜிஸ்டிரார் வாக்கினேற்றர் எம். சங்கரநாராயணய்யரை தாற்காலிகமாக 1116-ஆமாண்டு ஆடி கடைசிவரை அதிகாரப்படுத்தப்பட்டது.

1116-ஆமாண்டு 1-ஆவது பாதிக்கு நாகர்கோவில் வார்டுல் 4828-ஆம் நம்பர் கட்டிடத்தில் மிஸ்டர் எஸ். தாணு அய்யர் பேரில் ஒரு சைக்கிள் சேர்ந்ததைப்பற்றி ரெவனியு இன்ஸ்பெக்டரின் 101/18-7-1116-ஆம் நம்பர் ரிப்போர்ட்டு ஆலோசிக்கப்பட்டு வார்டு மெம்பருக்கு அனுப்பிக் கொடுக்கும்படி தீர்மானிக்கப்பட்டது.

1116-ஆமாண்டு மாசி மாதத்து புது வீட்டு லிஸ்ட்டும் இடிவு வீட்டு லிஸ்ட்டும் பாஸாக்கப்பட்டது.

கட்டிடங்களின் பேரின் பதிவை மாற்ற 27 மனுக்கள் அனுமதிக்கப்பட்டன.

6855, 6856 முதலிய கட்டிடங்களுக்கு ஒடுக்கிய வரி திரும்பக்கேட்டு டாக்டர் எம். பத்மநாபபிள்ளை 3-7-1116-ல் எழுதிய மனுவை வார்டு மெம்பருக்கு அனுப்பிக் கொடுக்கும்படி தீர்மானிக்கப்பட்டது.

1116-ஆமாண்டு அல்ப்பசி மாதம் முதல் வைகாசி மாதம் வரை ஜனன மரண கேஸ்களின் ஸ்டேட்மென்டுகள், ரெவினியு இன்ஸ்பெக்டரின் 1116-ல் 629, 647, 648, 697, 713, 730, 741-ஆம் நம்பர் ரிப்போர்ட்டுகளின்படி ராஜிப்படுத்தி பைசல் செய்த கேஸ்களின் ஸ்டேட்மென்டுகள், 110, 138-ஆவது வகுப்புகளின் பிரகாரம் லைசன்ஸ்களின் ஸ்டேட்மென்டுகள், முனிசிப்பல் ரெகுலேஷன் பிரகாரம் பிராசிக்யூஷன் கேஸ்களின் லிஸ்ட், 1116-ஆமாண்டு மாசி மாதத்து வியாபார லிஸ்ட், 1116-ஆமாண்டு மாசிமாதம் ரிப்போர்ட்டு செய்த கேஸ்களின் ஸ்டேட்மென்டு, 1116-ஆமாண்டு மாசி மாதத்து வியாபார லைசன்ஸ் எடுக்க தவறியவர்களின் லிஸ்ட் ஆகியவை பாஸாக்கப்பட்டது.

1116-ஆமாண்டு சித்திரை மாதம் சினமா நடத்த மிஸ்டர் எஸ். குமாரசாமியின் 21-8-1116-ஆம்தேதி லைசன்ஸ் அப்பளைஷ அனுமதிக்கப்பட்டது.

12-9-1116-ஆம்தேதி டிராமா நடத்த மிஸ்டர் எம். கிருஷ்ணபிள்ளைக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்ததான பிரசிடென்டின் நடபடி அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

கக்கூஸ் வரி நீக்கஞ்செய்ய 13 மனுக்கள் அனுமதிக்கப்பட்டது.

11955 முதல் 11958 வரையுள்ள கட்டிடங்களின் அஸ்ஸெஸ்மென்டு ரேட்டு குறைவுசெய்யும்படி ஜெ. பார்வதிப்பிள்ளை தங்கச்சி 16-12-1940-ல் எழுதிய மனு ஆலோசிக்கப்பட்டு கட்டிடம் 5 ரூபாய் வாடகை விதம் அஸஸ் செய்யும்படி தீர்மானிக்கப்பட்டது.

கனகமூலம் சந்தை 1116-ஆமாண்டு கண்டிராக்டர் மிஸ்டர் என். சாகுலமீரான் கண்டிராக்ட் தவணைத் தொகைகளை தாம் கொடுத்திருக்கும் பட்டிகை பிரகாரம் அடைக்கலாமென்று தந்த ஸ்டேட்மென்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டது. பீனல் வட்டிவிஷயம் ஆலோசிப்பது ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

"நகரசபை கௌற்றை முன்போல் மீண்டும் ஆரம்பித்து நடத்த இந்த சபை தீர்மானிக்கிறது."

"தற்போதிருக்கும் எலக்ஷன் வார்டுகளினுடைய எல்லைகளையே, கான்ஸர்வேன்ஸி ரெவனியு வார்டு எல்லைகளாகத் திருத்தி அமைக்கப்படவேண்டுமென்று இந்த சபை தீர்மானிக்கிறது" என்ற மிஸ்டர் ஆர். ராமலிங்கம் பணிக்கரின் பிரேரணைகளும்,

"கிருஷ்ணன் கோவில் விக்டர்லேன் தெருவுக்குச் செல்லும் மெயின் ரோட்டில் கல்வர்ட்டு ஒன்று கட்டும்படியும், ஆவசியமுள்ள கல்கள் தெருவில்போட்டு நன்றாக்கவேண்டுமென்றும் இச்சபை தீர்மானிக்கிறது."

"கோர்கிலேர்ன் பார்க்கு கட்டிடத்தின் முன்புள்ள முடுக்கை மண்போட்டு சமமாக்கியும் ஓடையை, மேற்பக்கம் வடக்குவரை உயர்த்தி நன்றாக்கியும் மற்று வேலைகள் செய்தும் செப்பனிடும்படி இச்சபை தீர்மானிக்கிறது" என்ற மிஸ்டர் எ. எஸ். ஐயங்கின் பிரேரணைகளும்,

"நாகர்கோவில் மேற்கு வார்டில் எம். எஸ். ரோடையும், வெட்டூர்ணிமடம் ரோட்டையும் இணைக்கும் புதுக்குடியிருப்பு ரோட்டின் தெற்கற்றத்தில் பேசக்கு வரவுக்கு மிகவும் தடையாயிருக்கும் முடக்குகளை மாற்றி நேராக்குவதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை காலதாமதமின்றி செய்து முடிக்கவேண்டும்" என்ற மிஸ்டர் ஜெ. எ. டேவிட்டின் பிரேரணையும்,

"கோட்டார் கிழக்கு வார்டில் பழக்கைகாலில் பாலம் சமீபம் கவரும், கூடுதல் இரண்டு படிகளும் கட்டவும், கோட்டார் கிழக்கு வார்டில் கல்மடத்தெரு சமீபம், வாளி ஏற்பாடுள்ள பெண்கள் கக்கூஸ் கட்டவும்" மிஸ்டர் எ. சுவாமிநாதபிள்ளையின் பிரேரணைகளும்,

"வடிவீஸ்வரம் சத்தியாமண்டபத்தின் தென்பக்கமுள்ள, ஆற்றங்கரை ரோட்டுக்கு செல்லும் முடுக்கை விசாலப்படுத்தவும் வடிவீஸ்வரம் தலைவர் தெருவில் மேலைத்தம் கல்வர்ட்டிலிருந்து தென் வரிசையில் சாக்கடை கட்டி, மிஸ்டர் கெ. ராமய்யரின் வீட்டு மேல்பக்கத்து முடுக்கில் குளாய் கல்வர்ட்டு கட்டி சாக்கடைத் தண்ணீரை புறமாரி முடுக்கில் திருப்பிவிடவும் மிஸ்டர் வி. எஸ். சிவராமகிருஷ்ணய்யரின் பிரேரணைகளும் நிறைவேற்றப்பட்டன.

மிஸ்டர் எ. சுவாமிநாதபிள்ளையின் பிரேரணை ஆலோசனைக்கு எடுக்கும் சமயம் தலைவர் சற்று விலகவும், மிஸ்டர் பி. எ. ராஜமய்யர் தலைமை வகித்தார். மிஸ்டர் வி. எஸ். சிவராமகிருஷ்ணய்யரின் பிரேரணை ஆலோசனைக்கு எடுத்த சமயம் தலைவர் மீண்டும் ஆஜராகி தலைமை வகித்தார்.

வைற்றங்கரைக் குளத்தை நிரத்தி பார்க்கு ஆக்கவேண்டுமென்ற பிரேரணையும் பாக்கி பிரேரணைகளும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன.

நடபடிகள் வாசிக்கப்பட்டு பாஸாக்கப்பட்டது.

கூட்டம் பிற்பகல் மணி 8-35-க்கு முடிவுற்றது.

டி. வி. கிருஷ்ணய்யர்,
பிரசிடென்டு.

ആററിങ്ങൽ നഗരസഭ.

൧൧൨൫ തുലാം ൨-ാം-/൧൯൪൯ ഒക്ടോബർ ൧൯-ാം- ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ൪ മണിക്കു ആററിങ്ങൽ മുനിസിപ്പൽ ആഫീസിൽ വച്ചുകൂടിയ ഒരു സാധാരണയോഗത്തിലെ നടപടിച്ചുരുക്കം.

പ്രസിഡൻറുൾപ്പെടെ ൭ സാമാജികന്മാർ ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു.

I. ൧൧൨൫ കന്നി ൧൯-ാം-ൽ നടന്ന യോഗനടപടിച്ചുരുക്കം പാസ്സാക്കി.

II. പുതിയ [illegible] ഉടൻ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനെ എഴുതിവന്നിട്ടുള്ള [illegible] ഒരു വിശേഷാൽയോഗത്തിലേക്കു മാററിവച്ചു.

III. പ്രസിഡൻറു അനുവാദംകൊടുത്തിട്ടുള്ള ൨ ലൈസൻസ് അപേക്ഷകൾ വായിച്ചു അംഗീകരിച്ചു.

IV. പ്രസിഡൻറു ഉത്തരവായിട്ടുള്ള [illegible] വായിച്ചു പ്രസിഡൻറിൻെറ തീർച്ചകളെ അംഗീകരിച്ചു.

V. കെട്ടിടം കെട്ടുന്നതിനുള്ള [illegible] അപേക്ഷകളും ആർ [illegible] വായിച്ചു അംഗീകരിച്ചു.

VI. [illegible] സ്വയം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു [illegible] കൺട്രാക്ടർ [illegible] അപേക്ഷ വായിച്ചു. സ്വയം നിർമ്മിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

യോഗം ആറുമണിക്കു പിരിഞ്ഞു.

കെ. പി. രാഘവൻനായർ,
പ്രസിഡൻറ്.

ആററിങ്ങൽ നഗരസഭ.

൧൧൨൫ കന്നി ൧൭-ാം-/൧൯൪൯ ഒക്ടോബർ ൩-ാം- തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ൪. മണിക്കുകൂടിയ ഒരു വിശേഷാൽയോഗത്തിലെ നടപടിച്ചുരുക്കം.

പ്രസിഡൻറുൾപ്പെടെ എട്ടു സാമാജികന്മാർ ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു.

താഴെ കാണുന്ന പ്രമേയങ്ങൾ പ്രസിഡൻറു അവതരിപ്പിച്ചു.

I. "ശ്രീചിത്തിരതിരുനാൾ പൊന്നുതമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ ആട്ടത്തിരുനാൾ മുൻകൊല്ലങ്ങളിലും ഉപരിയായ ആഘോഷങ്ങളോടുകൂടി കൊണ്ടാടേണമെന്നു കൌൺസിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു."

ഐകകണ്ഠ്യേന പാസ്സായി.

II. "ആട്ടത്തിരുനാൾ [illegible] പരിപാടികൾ [illegible] ഒരു സബ് കമ്മററി രൂപീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നും കൌൺസിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു."

ഐകകണ്ഠ്യേന പാസ്സായി.

പ്രസിഡൻറു കൺവീനറായും മെസ്സേഴ്സ് [illegible], സി. കൃഷ്ണപിള്ള, എൻ. ജനാർദ്ദനൻ, ആർ. വി. [illegible]പിള്ള, വി. വേലായുധൻ ആശാരി എം. യൂനസ്, കെ. നാരായണൻ എന്നിവർ അംഗങ്ങളായും ഉള്ള ഒരു കമ്മററി രൂപീകരിച്ചു.

യോഗം ൬ മണിക്കു പിരിഞ്ഞു.

കെ. പി. രാഘവൻനായർ,
പ്രസിഡൻറ്.

ആററിങ്ങൽ നഗരസഭ.

൧൧൨൪-ാമാണ്ടു ചിങ്ങമാസം ൧൧-ാം-/൧൯൪൯ ആഗസ്റ്റ് ൨൫-ാം- വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം ൪ മണിക്കു ആററിങ്ങൽ മുനിസിപ്പൽ ആഫീസിൽ വച്ചുകൂടിയ ഒരു സാധാരണയോഗത്തിലെ നടപടിച്ചുരുക്കം.

പ്രസിഡൻറുൾപ്പെടെ ആറു സാമാജികന്മാർ യോഗാരംഭത്തിൽ ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു.

I. ൧൧൨൪ കർക്കടകം [illegible]-ലെ യോഗനടപടികൾ വായിച്ചു പാസ്സാക്കി.

II. മിസ്റ്റർ എം. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ളയെ കൌൺസിലറായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് അംഗീകരിച്ചുവന്നിട്ടുള്ള [illegible] ഓർഡർ വായിച്ചു റിക്കാർഡുചെയ്തു.

III. പ്രസിഡൻറു തിരഞ്ഞെടുപ്പു സംബന്ധിച്ചു ഗവർമെൻറിൽനിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ലെററർ വായിച്ചു. ചിങ്ങം [illegible] തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തുന്നതാണെന്നും ആയതിലേക്കുള്ള നാമനിർദ്ദേശപത്രങ്ങൾ ചിങ്ങം [illegible] മണിക്കു മുമ്പു ആഫീസിൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണെന്നും നോട്ടീസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസിഡൻറു കൌൺസിലിൽ പ്രസ്താവിച്ചു.

IV. [illegible] കേസുനടത്തിയതിനു സർക്കാർ വക്കീൽഫീസ് അനുവദിക്കേണ്ടതിനെ സംബന്ധിച്ചു [illegible] കെ. നാരായണപിള്ള അയച്ച ലെററർ വായിച്ചു. സർക്കാർ [illegible] തീരുമാനിച്ചു.

ഈ അവസരത്തിൽ ടി. പി. നാരായണനുണ്ണിത്താനും, ടി. പി. എം. വർഗീസും യോഗത്തിൽ ഹാജരായി.

V. [illegible] ഫീസ് പിരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ലേലം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു സബ്കമ്മററിക്കാർ അയച്ച റിപ്പോർട്ടു വായിച്ചു അംഗീകരിച്ചു.

യോഗം ൬ മണിക്കു പിരിഞ്ഞു.

കെ. നാരായണപിള്ള,
പ്രസിഡൻറ്.

കഴിഞ്ഞ നഗരസഭ.

൧൧൮൬-ാമാണ്ട ഇടവമാസം ൧൮-ാം൰ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണിക്കു കൂടിയ സാധാരണയോഗത്തിലെ നടപടികൾ,

പ്രസിഡണ്ടും അഞ്ചു സാമാജികന്മാരും ഹാജരായിരുന്നു.

I. ൧൧൮൬ ഇടവം ൪-ാം൰ലെ യോഗനടപടികൾ വായിച്ചു പാസാക്കി,

II. മാന്യം കൌൺസിൽ [illegible],

(൧) [illegible] പുറമ്പോക്കുകളിൽ [illegible] ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു നഗരസഭകളിൽനിന്നും ലൈസൻസുകൾ [illegible] സംബന്ധിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ൧൯൧൧ മെയ് ൧൭-ാം൰ലെ ഡി. ഡിസ്. [illegible] ജി. ഒ. നമ്പർ വായിച്ചു [illegible] ചെയ്തു.

III. (൧) മാന്യ [illegible] കൌൺസിലർ [illegible] സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ [illegible] ൧൧൮൬ ഇടവം ൧൮-ാം൰ മുതൽ [illegible] ലൈസൻസ് [illegible] സംബന്ധിച്ചുള്ള ആഫീസ് നോട്ട് വായിച്ചു. പ്രസിഡണ്ട് അവർകളെ [illegible] തീരുമാനിച്ചു. (ഈ അവസരത്തിൽ കൌൺസിലർ മ. രാ. രാ. ആർ. കൃഷ്ണൻ നമ്പി (ബി. എ. ബി. എൽ) അവർകൾ കൌൺസിലിൽ ഹാജരായി.)

IV. മാന്യ [illegible] സ്കൂളിൽ എഡ്യുക്കേഷൻ [illegible] ൧൧൮൬ ഇടവം ൧൫-ാം൰ മുതൽ [illegible] സ്കൂളിൽ [illegible] സംബന്ധിച്ചുള്ള ആഫീസ് നോട്ട് വായിച്ചു. പ്രസിഡണ്ട് അവർകളുടെ നടപടികളെ കൌൺസിലിൽ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും [illegible] പ്രസിഡണ്ട് അവർകളെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും [illegible] തീരുമാനിച്ചു.

V. ൧൧൮൭-ാമാണ്ട നടത്തിക്കാനുള്ള മരാമത്തുവേലകളുടെ ലിസ്റ്റും ചെലവിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും വായിച്ചു. താഴെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന മരാമത്തുവേലകൾ ൧൧൮൭-ാമാണ്ട നടത്തിക്കുന്നതിനും [illegible] അധികൃതസ്ഥാനങ്ങളിൽ [illegible] തീരുമാനിച്ചു.

൧൧൮൭-ാമാണ്ട നടത്തിക്കാനുള്ള മരാമത്തുവേലകളുടെ ലിസ്റ്റ്.

ക്രമ നമ്പർ	വേലവിവരം	എസ്റ്റിമേറ്റുതുക രൂ.	ക.	കാ.	റിമാർക്ക്
൧	മാന്യ [illegible] റോഡിൽ [illegible] സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു	൫൩	൧൦	൦	
൨	മാന്യ [illegible] ഒരു [illegible] പണിയിക്കുന്നതിനു	൧൨൧	൨൩	൦	
൩	മാന്യ [illegible] തീർത്തു നന്നാക്കിക്കുന്നതിനു	൧൩൭	൦	൦	
൪	T. B. [illegible] കഴിഞ്ഞ [illegible] റോഡു [illegible] അറ്റകുറ്റം തീർപ്പിക്കുന്നതിനു	൫൨	൦	൦	
൫	കഴിഞ്ഞ ഇടവഴിറോഡു അറ്റകുറ്റം തീർപ്പിക്കുന്നതിനു	൭	൦	൦	
൬	കഴിഞ്ഞ [illegible] റോഡു അറ്റകുറ്റം തീർപ്പിക്കുന്നതിനു	൯	൧൦	൦	
൭	മാന്യ [illegible] ആർ. സിക്ക് [illegible] വെട്ടിമാറ്റിക്കുന്നതിനു	൧൨	൧൪	൦	
൮	M. S. റോഡിൽ [illegible] സമീപമുള്ള കിണറിനു [illegible] ഒരു കയ്യരം കെട്ടിക്കുന്നതിനു	൧൧൧	൦	൦	
൯	മാന്യ [illegible] സ്കൂൾ കാമ്പൗണ്ടിൽ [illegible] കെട്ടിക്കുന്നതിനു	൧൭൫	൦	൦	
൧൦	[illegible] റോഡിൽ [illegible] സമീപത്തെ കിണറ കുഴിപ്പിക്കുന്നതിനു	൭൩൦	൦	൦	
൧൧	മാന്യ [illegible] അറ്റകുറ്റം തീർപ്പിക്കുന്നതിനു	൬൦	൫	൦	
൧൨	M. S. [illegible] ഒരു കയ്യരം കെട്ടിക്കുന്നതിനു	൪൦	൦	൦	
൧൩	[illegible] റോഡിൽ [illegible] റോഡു നന്നാക്കിക്കുന്നതിനു	൫	൮൩	൦	
൧൪	കഴിഞ്ഞ [illegible] റോഡു നന്നാക്കിക്കുന്നതിനു	൭	൮	൦	

ലിസ്റ്റ്—(തുടർച്ച.)

ക്രമ നമ്പർ	വേലവിവരം	എസ്റ്റിമേറ്റുതുക			റിമാർക്ക്
		രൂ.	ച.	കാ.	
൧൩	കഴിഞ്ഞ മുൻസിഫ് കോടതിക്കു മുൻവശം വക്കീൽ മിസ്റ്റർ എം. വെങ്കിട്ടരാമയ്യരുടെ ആഫീസുനടയ്ക്കൽ പുളിയാർക്കോണം വിളനടയിലെയും ഓട കെട്ടിയ്ക്കുന്നതിനു	൧൨൫	൦	൦	
൧൪	മാർത്താണ്ഡം കന്നുകാലിച്ചന്തയിൽ ഒരു കിണറു കുഴിപ്പിക്കുന്നതിനു (Estimate as per item No. 10	൭൩൮	൦	൦	
	ആകെത്തുക	[illegible]	൧൧	൦	

VI. കഴിഞ്ഞ കച്ചേരിപ്പറമ്പിൽ നരിയൻവിളക്കു സമീപം കുഴിപ്പിക്കുന്ന കിണറുമേലല്ലു ഇതുവരെ ഉള്ള പാർട്ടുബില്ല് അനുവദിച്ചുകിട്ടണമെന്നു കാണിച്ചു മിസ്റ്റർ കൺട്രാക്ടർ പി. കെ. ബി. സാമുവൽ നാടാർ ൧൧൧൪ ഇടവം ൧൧-ാംനു ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷയും ടി അപേക്ഷപ്രകാരം ഇതുവരെയുള്ള പാർട്ടുബിൽ അനുവദിക്കുന്നതിനു വിരോധമില്ലെന്നുള്ള സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടരുടെ റിപ്പോർട്ടും വായിച്ചു. ടി അപേക്ഷപ്രകാരം (൧൦൦) രൂപാ പാർട്ടുപേമെന്റു കൊടുക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

VII. ഡിസ്ട്രിക്ട് ഉപയോഗത്തിനു മണ്ണെണ്ണവാങ്ങിച്ചതിലേക്കുള്ള വിലകിട്ടണമെന്നു കാണിച്ചു മാർത്താണ്ഡം കച്ചവടം മിസ്റ്റർ പി. അപ്പാവുപിള്ള ബോധിപ്പിച്ച ൧൧൧൪ മേടം ൧-ാംനു ബിൽ വായിച്ചു ടി ബില്ലുപ്രകാരമുള്ള രൂപാ ചെയർമാൻ ചെലവുചെയ്തിരിക്കുന്നതു (രൂ. ൨ ച. ൧൧) ചെലവുചെയ്തതിനെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി തീരുമാനിച്ചു.

VIII. മാർത്താണ്ഡം മുനിസിപ്പൽ സ്കൂളിലെ ഫീസ്പിരിവു ആഫീസിൽ ഒടുക്കിയതിലേക്കു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെ താഴെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുവായിച്ചു ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി തീരുമാനിച്ചു

൧൧൧൪ ഇടവം ൫-ാം ൧൭-ാം നമ്പർ റിപ്പോർട്ടുപ്രകാരം ഫീസുപിരിവുവകയിൽ ഒടുക്കേണ്ടതു ൧൧ ചക്രം ൧൧ കാശു

IX. ജനനമരണങ്ങളുടെ ചട്ടപ്രകാരം ആഫീസിൽ അറിവുതരാതെ വന്നവരായി പ്രസ്താവിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ മേൽനടപടി നടത്തേണ്ടതാണെന്നു കാണിച്ചു രജിസ്ട്രാർ വാക്സിനേറ്റർ ബോധിപ്പിച്ച ൧൧൧൪ മേടം ൨൫ലെ ൧൫-ം ൧൧൧൪ ഇടവം ൩-ാംനു ലെ ൧൬-ം നമ്പ്ര റിപ്പോർട്ടുകളും കക്ഷികളുടെ ഹർജികളും വായിച്ചു കക്ഷികളുടെ അപേക്ഷകളെ അനുസരിച്ചു ഇവരെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

പേരുവിവരം

(൧) മെയിൻറോഡ് ഡിവിഷൻ ൧൧൬-ാം നമ്പർകെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കുന്ന പൊന്നപ്പിള്ള — തന്റെ ഭാര്യപ്രസവിച്ച വിവരം അറിയിക്കാതെ ഇരുന്നതിനെപ്പറ്റി

(൨) മാർത്താണ്ഡം വാർഡിലെ ൧൧൩-ാം നമ്പർകെട്ടിടത്തിൽ എം. ഏ. ജേക്കബ് — തന്റെ മകൾ മരിച്ചവിവരം അറിയിക്കാതിരുന്നതിനെപ്പറ്റി

X. മാർത്താണ്ഡം ചന്തയിൽ ... കാണിച്ചു, കരുങ്കുളത്തുള്ള ടി. കെ. മാർക്കോസ് മുതൽ പേരു ബോധിപ്പിച്ച ൧൧൧൪ മേടം ൧൧-ാംനു ലെ ഹർജിയും അതിന്മേൽ ഹർജിയിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്ന റോഡുവെട്ടി ... സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടർ ബോധിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടും വായിച്ചു.

ടി അപേക്ഷപ്രകാരം അഞ്ചുരൂപാ ... ചിലവുചെയ്തു ... വെള്ളിനന്നാക്കിയതിനു പ്രസിഡന്റു ... അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായും ടി അപേക്ഷയിൽ പറയുന്ന പണമടച്ചു ... കൊടുക്കേണ്ടതിനെപ്പറ്റി ... ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

XI. മുനിസിപ്പൽ വക ... ൧൧൧൪-ാമാണ്ടത്തെ ... അനുവദിച്ചു കിട്ടണമെന്നു കാണിച്ചു ടി കൺട്രാക്ടർ ബോധിപ്പിച്ച ൧൧൧൪ ... ഹർജി വായിച്ചു. ടി വകയിൽ ൧൧൧൪ ഇടവം ൧൬-ാംനു ... ടി കൺട്രാക്ടർ ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള വിവരവും കൗൺസിലിനെ അറിയിച്ചു ടി ... ഒടുക്കിയിട്ടുള്ളതിനെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി തീരുമാനിച്ചു.

XII. ൧൧൧൪ ഇടവം ൧-ാംനു ... വാഹനങ്ങൾ ... കാണിച്ചു ... സമ്പ്രദായ ... ബോധിപ്പിച്ച ൧൧൧൪ ഇടവം ൧൧-ാംനു ഹർജിയും അതിന്മേൽ ടി കക്ഷി ൧൧൧൪. ... ടിക്കറ്റു ... ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങുക.

ം [illegible] കണ്ടിച്ച സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടർ ബോധിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടും വായിച്ചു [illegible] അവർക്കു [illegible] വാഹനങ്ങൾ [illegible] തീരുമാനിച്ചു.

XIII. [illegible] അനുവദിച്ചു കിട്ടണ [illegible] ബോധിപ്പിച്ച [illegible] പറയുന്ന [illegible] തീരുമാനിച്ചു.

XIV. [illegible] വായിച്ചു [illegible] പാസാക്കി തീരുമാനിച്ചു.

XV. കെട്ടിടം പണിചെയ്യുന്നതിനും പുതുക്കുന്നതിനും മറ്റും അനുവാദം കിട്ടണമെന്നു കാണിച്ചു [illegible] ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷകളും അതിന്മേൽ [illegible] താഴെ പറയുന്ന അപേക്ഷ ഒഴികെ [illegible] അംഗീകരിച്ചു തീരുമാനിച്ചു.

[illegible]

(എ) [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]

(ബി) [illegible] നാടാർ [illegible] നാടാർ

(സി) [illegible] വീട്ടിൽ [illegible]

XVI. [illegible] നമ്പർ കെട്ടിടത്തിനോടു [illegible] വീട്ടുസ്ഥാന [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] നമ്പർ കെട്ടിടമുടമസ്ഥൻ [illegible] ബോധിപ്പിച്ച [illegible] സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടും [illegible] ബോധിപ്പിച്ച [illegible] സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിനും [illegible] ബോധിപ്പിച്ച [illegible] നമ്പർ കെട്ടിടത്തിന്റെ [illegible] സിവിലായി [illegible] അപേക്ഷപ്രകാരം [illegible] തീരുമാനിച്ചു.

യോഗം രാത്രി [illegible] മണിക്കു പിരിഞ്ഞു.

പ്രസിഡണ്ട് (ഒപ്പ്).

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE

VOL. LXXVIII] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5TH AUGUST 1941.
21ST KARKATAKAM 1116.

Police Department.

NOTICE.

It is hereby notified for the information of the public that the following old and unserviceable articles will be sold in public auction on Thursday the 30th Karsadagom 1116 M. E. at 2 P. M. at the Office of the undersigned. The bidders are required to remit the cost of the articles bid at the spot.

തിരുവനന്തപുരം പോലീസ് ഡിസ്ത്രിക്റ്റ് ആഫീസിൽ ഇരിപ്പുള്ള താഴെപറയുന്ന പഴയ സാമാനങ്ങളെ ൧൧൧൬-മാണ്ട കർക്കടകമാസം ൩൦-ാം തീയതി വ്യാഴാഴ്ച പകൽ രണ്ടുമണിക്ക ഡിസ്ത്രിക്റ്റ് പോലീസ് ആഫീസിൽവച്ചു പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്, ലേലം വിളിക്കുന്നവർ സാമാനങ്ങളുടെ വില ഉടൻതന്നെ [illegible] [illegible].

Office of the District Superintendent of Police,
Trivandrum, 31st July 1941.

S. BHAGAVATHY SUBRAMONIA AIYAR,
District Superintendent of Police.

Sl. No.	Articles.	Number.
1	Khaki coat of P. Cs. ...	35
2	Khaki shorts ...	46
3	Putties pair ...	26
4	Haver sack ...	21
5	Leather belt with frog ...	54
6	Whistle with chain ...	22
7	Leather strap with buckles ...	17
8	W. P. Cape black ...	34
9	W. P. Hood (do.) ...	33
10	Khaki coat of H. Cs. ...	13
11	Silk sash alone ...	18
12	Laced turband ...	9
13	Silver chevron single ...	1
14	do. double ...	5
15	do. treble ...	2
16	Silver shell	6
	FURNITURE.	
1	Chair ...	6
2	F. P. Roller ...	1
3	Hurricane lantern ...	3
4	Hanging lantern ...	1
5	Physical drill stick stand pieces ...	3
6	Notice board with glass shutters ...	3
7	Wall peg ...	1
8	Bucket ...	2
9	Broken parts of a cycle light ...	2
10	Manvatty ...	1
11	Hackney carriage Number plate ...	36
12	Table lamp ...	1
	BOOK.	
1	Government Gazette for 1105 ...	12 bks.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5TH AUGUST 1941. / 21ST KARKATAKAM 1116

Public Service Department.

NOTIFICATION.

Applications are invited from qualified candidates for the following appointment in the Intermediate Division of the Public Service.

Schedule No.	Department.	Appointment.	Pay S. Rs.	Qualifications and conditions.	Estimated number of vacancies.	Last date for receipt of application.	Fee S. Rs.
157	Electricity	Supervisor	75-100	1. (*a*) Graduation in Electrical Engineering in a recognised University or (*b*) Diploma in Electrical Engineering after three years' course at a recognised Institute, with two years' subsequent experience in Electrical Engineering.	Two	3-1-1117/ 19-8-1941	5

2. The appointment is subject to the relevant provisions of the Travancore Service Regulations, the Public Service Recruitment Rules, 1111 and other provisions in force when actual recruitment is made.

3. Candidates must comply with the following general conditions, namely, they—

(*a*) should be subjects of His Highness the Maharaja;

(*b*) should not be above the age of 25 years at the time when their applications are received, unless they fall within any exception contained in Rule 16 of the Public Service Recruitment Rules, 1111;

(*c*) should be of good character;

(*d*) should not now be employed in permanent appointment in the Public Service; and if they are in temporary or acting service in the Public Service, they should state this fact on their forms of application in red ink and also the dates when their appointments are expected to terminate. They should also notify this office in writing immediately when their appointments terminate.

4. Candidates may be required to present themselves for an interview at a time and place to be named. They must bear their own travelling expenses.

5. The selected candidates will be required to satisfy the appropriate appointing authority by a recent certificate from a reliable medical practitioner as to their health and freedom from any incapacitating disease or infirmity before recruitment.

6. Applications should be in Public Service Form No. 9. Forms may be obtained for the price of 2 chuckrams or 1 anna 3 pies each at any Divisional Treasury, Sub-Treasury or Anchal office in the State, or at the Government Press, Trivandrum or at this office.

7. Each form must be accompanied by a Treasury receipt or chalan for the fee prescribed in the table in paragraph 1 above. The other documents required in the form must be sent with it. Copies only of all documents (except the Treasury Receipt and service and conduct certificates) are required. Copies must be certified to be true copies by the candidates. No document sent with the form will be returned. In no circumstances will any fee be refunded or chalan be returned by this office.

8. Candidates, who have applied in pursuance of any previous notification in this Departmental sheet of the Gazette for this appointment need not send any fresh application in Form No. 9, but may send (i) a letter stating clearly the appointment required, citing the registered number, as intimated to him from this office of his previous application and (ii) a Treasury receipt or chalan for one rupee only for renewal. This renewal is applicable only for applications for the same appointment previously made to, and considered as valid by this office. Candidates who have sent valid applications to this office in pursuance of the notification published in 1116, but were not advised for recruitment from this office, may also renew their applications as shown above.

9. Applications and letters for renewal should be addressed to the Public Service Commissioner, Trivandrum, Travancore (not to the Commissioner by name) and should be either delivered by hand or sent by registered Anchal or Post so that they reach this office not later than 4 P. M. on the last date prescribed in the table in paragraph 1 above.

10. Applications which do not comply with the above directions and instructions printed on the application forms will be summarily rejected.

11. No recommendation (whether verbal or written) except those required by the said forms will be considered by the Public Service Commissioner, and any attempt by or with the consent of any candidate to canvass his candidature may result in his disqualification.

Office of the Public Service Commissioner,
Trivandrum, 2nd August 1941.

C. S. LAKSHMANAN PILLAI,
Ag. *Public Service Commissioner.*

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE

Vol. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th August 1941. / 21st Karkatakam 1116.

Public Works Department.

STANDING NOTICE.

NAGERCOIL WATER SUPPLY SCHEME.

Laying of town distribution pipes.

The pipe laying work in connection with the above Water Supply Scheme is being put to hand, and trenches varying in depths from 3 to 6 feet are being cut along the roads. The trenches alongside the road will have bamboo fences and caution boards. Danger lights during nights will also be put up. Wooden platforms at road and street crossings will be provided for the convenience of the pedestrians and wheeled traffic. Portions of the road which have to be unavoidably closed for through traffic will be indicated with cross fences, notice boards and danger lights at the nearest junction for diverting traffic. While all possible precautionary measures are being taken by this Department in minimising, if not avoiding, inconvenience and danger to the public, they are requested to use these roads with caution to avoid accidents.

கவர்ன்மெண்டு ஜல ஸப்ளை இலாகா அதிகாரிகள் நாகர்கோவிலில் ரோடுகளில் மூன்று முதல் ஆறடி வரை ஆழமுள்ள பள்ளங்கள் தோண்டி அவ்வழி குழாய்கள் போட்டுவருகிறார்கள். ஜனங்களை எச்சரிப்பதற்காக பள்ளங்களின் இரண்டு பக்கங்களிலும் மூங்கிலினால் வேலி கட்டியிருப்பதும் தவிர பகல் வேளைகளில் அபாய அறிக்கைப் பலகைகளும் இரவு நேரங்களில் சிகப்பு விளக்குகளும் வைத்திருப்பார்கள். ரோடுகளில் ஏதேனும் பாகங்கள் வேறு வழியின்றி அடைக்கவேண்டியதானால் அவ்விடங்களில் அறிக்கைகள் போட்டும் பாதைகள் திருப்பிவிடப்பட்டுமிருக்கும். பள்ளங்களின் ஒரு புறமிருந்து மறுபுறம் போகப் பலகைகள் பரப்பி சௌகரியம் செய்யப்பட்டிருக்கும். இலாகா அதிகாரிகள் இவ்வாறெல்லாம் செய்வாராயினும் பொது ஜனங்களும் ரோடுகளில் அபாயம் ஏற்படாமலிருக்க ஜாக்கிரதையாய் போகவேண்டுமென்று கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம்.

Nagercoil,
27th January 1937.

K. C. Thomas,
Division Officer,
Nagercoil and Shencottah Water Works Division.

NOTICE.

The attention of the public is drawn to the fact that there seems to be at present a mistaken notion regarding the use of the Waste-not-taps that have been fitted up in the street fountains. Most of the people are seen to be constantly working the handle of the tap up and down (*i. e.*, closing and opening it) as it were a pump handle while drawing water from the fountains perhaps believing, that the taps will function only then. As a result of this, there is an abnormal wear of the spindles and their life is very much shortened and they break soon. The object of this notice is to remove that mistaken notion from the minds of the Public.

Waste-not-taps are so constructed that, the water from the taps cannot be wasted by mischief-makers walking away leaving the tap open by some contrivance or other. In such cases, *i. e.*, when the taps are left permanently open the flow will automatically stop after the discharge of a certain quantity of water. It will begin to work again only if the tap is closed and then opened, that is to say, the lever handle is raised and pressed down once. So, all that the users of street fountains have to do is to close the tap by leaving off the handle when the flow stops and open it again immediately when the flow will resume and they are requested to follow the simple instructions given below while drawing water from the street fountains fitted with Waste-not-taps.

(1) Open the tap by pressing down the handle.

(2) Keep the handle in that pressed position till the flow of water from the tap stops.

(3) As soon as the flow stops, leave off the handle and press it again when the flow of water will resume.

പൊതുജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കു വേണ്ടി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

റോഡുകളിലും തെരുവുകളിലും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഫൌണ്ടൻ പോസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം പൊതുജനങ്ങൾക്കു നല്ലതിൻവണ്ണം അറിവാൻ പാടില്ലാത്തതിനാൽ മിക്കവാറും ജനങ്ങൾ ഫൌണ്ടനിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടാപ്പിന്റെ കൈപ്പിടിയെ സാധാരണ പമ്പിന്റെ എന്നപോലെ തുടർച്ചയായി താഴ്ത്തുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ വെള്ളം എടുക്കുന്നതിനു സാധിക്കയുള്ളു എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയോടുകൂടി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയും തന്മൂലം ഫൌണ്ടനിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടാപ്പുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ചീത്തയായി പോകുന്നു എന്നും അനുഭവപ്പെട്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാകുന്നു.

കാര്യജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തവർ സാധാരണയായി ആവശ്യം കഴിഞ്ഞു ടാപ്പുകൾ തുറന്നിട്ടിട്ട് പോയാൽപോലും കുഴൽവെള്ളം അനാവശ്യമായി നഷ്ടപ്പെടരുതെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടിയാണ് തെരുവുകളിലും മറ്റും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഫൌണ്ടൻ പോസ്റ്റുകളിൽ "വേസ്റ്റുനാട്ടു" ടാപ്പുകൾ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതു. അപ്രകാരം ടാപ്പുകൾ തുറന്നിട്ടിട്ടു പോയാൽപോലും ഈ മാതിരി ടാപ്പുകൾ ഒരു നിശ്ചിത അളവുവെള്ളം മാത്രം ഒഴുകിയതിന്റെ ശേഷം സ്വയമേവ അടഞ്ഞുപോകുന്നതും വീണ്ടും ടാപ്പിന്റെ കൈപ്പിടിയെ ഉയർത്തി താഴ്ത്തി ടാപ്പു തുറന്നതിന്റെ ശേഷം മാത്രമേ വെള്ളം എടുക്കുന്നതിനു സാദ്ധ്യമാകയുള്ളു.

അതിനാൽ തെരുവുകളിലുംമറ്റുമുള്ള കുഴൽവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതുജനങ്ങൾ കുഴൽവെള്ളം എടുക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആദ്യമായി ഫൌണ്ടനിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ടാപ്പിൽ ഉള്ള കൈപ്പിടിയെ സാവധാനത്തിൽ കീഴ്പ്പോട്ടമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ടാപ്പു തുറന്നു വെള്ളം പ്രവഹിച്ചു തുടങ്ങുന്നതും പ്രവാഹം നിന്നതിന്റെ ശേഷം

ടാപ്പ് സ്വയമേവ അടഞ്ഞുകൊള്ളുന്നതും കൈവിട്ടാൽ ടാപ്പിന്റെ കൈപ്പിടി യഥാസ്ഥാനത്തെ പ്രാപിച്ചുകൊള്ളുന്നതും വീണ്ടും അതിനെ അമർത്തിയാൽ വെള്ളം പ്രവഹിക്കുന്നതുമാകുന്നു. അതിനാൽ വെള്ളമെടുക്കുമ്പോഴെല്ലാം പൊതുജനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

അതായതു — ൧. കൈപിടിയെ താഴോട്ടു അമർത്തി ടാപ്പു തുറക്കുക.

൨. കൈപിടിയെ തൽസ്ഥാനത്തുതന്നെ ജലപ്രവാഹം അവസാനിക്കുന്നതുവരെ അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക.

൩. ജലപ്രവാഹം നിന്ന ഉടൻതന്നെ കൈപിടി വിടുകയും വീണ്ടും താഴോട്ടു അമർത്തുകയും ചെയ്താൽ ഉടൻതന്നെ വീണ്ടും ജലം പ്രവഹിച്ചുതുടങ്ങുന്നതാണ്.

9th Kumbham 1114.

G. B. E. Truscott,
Chief Engineer.

STANDING NOTICE.

TRIVANDRUM DRAINAGE SCHEME.

Intercepting Sewers and Branches.

The Trivandrum Drainage Scheme is put in hand and the laying of Sewers is in progress. Many of the Sewer lines have either to be taken along public roads or have to cross them in places. For this purpose trenches varying from 4 to 15 ft. in depth have to be cut on such roads to lay Sewer pipes. All possible measures will be taken to minimise the inconvenience to traffic. However, there are portions of roads to be unavoidably closed for through traffic in laying Sewers. Such portions will be indicated with cross fences and notice boards, danger lights, etc., at the nearest junctions for diverting the traffic. Also there are roads where Sewer lines have to be taken along a side and such portions will be fenced and caution boards put up wherever required, indicating that wheeled traffic and pedestrians have to move with great care on such roads. All possible arrangements will also be made for persons who have to cross the trenches. While taking all possible precautionary measures by this Department, the full co-operation of the public is invited.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി ഇതിനാൽ പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

തിരുവനന്തപുരം ഡ്രെയിനേജ് സംബന്ധിച്ചുള്ള ജോലികൾ [illegible]

എൻ. ബി. — കിടങ്ങുകളുടെ അരികിൽ [illegible]

Drainage Engineer's Office,
Trivandrum, 8th July 1936.

S. Ramachandra,
Drainage Engineer.

STANDING NOTICE.

CONSTRUCTING A BUILDING FOR THE OUT-PATIENT DISPENSARY IN THE OPHTHALMIC HOSPITAL, TRIVANDRUM.

The public are hereby informed that due to the construction of buildings in the Ophthalmic Hospital, Trivandrum the portion of the road from the Ophthalmic Hospital to Pattom (*i. e.* the portion between Ophthalmic Hospital and the junction where it meets Vanchiyoor to the Engineering College road) has been closed for traffic. The traffic is diverted through the road from Vanchiyoor to the Engineering College *via* Pattumukku junction till a diversion road is opened.

ഇതിനാൽ പൊതുജനങ്ങളെ തെര്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ഗവർമെൻറ കണ്ണാശുപത്രിയിൽ പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയിച്ചുവരുന്നതുകൊണ്ട് കണ്ണാശുപത്രിയിൽ നിന്നും പട്ടംവരെയുള്ള റോഡിൽ (കണ്ണാശുപത്രിയിൽനിന്നും വഞ്ചിയൂർ മുതൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാളെജുവരെയുള്ള റോഡിൽ ചേരുന്നതുവരെ) ഗതാഗതം തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വേറെ റോഡുണ്ടാകുന്നതുവരെ ഗതാഗതം പാറ്റൂർക്കവല വഞ്ചിയൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാളേജ് റോഡുവഴി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

Trivandrum,

I. C. CHACKO,
Executive Engineer.

STANDING NOTICE.

Constructing a stadium for the University at Trivandrum.

The public are hereby informed that due to the construction of a stadium in front of the Brigade Barracks, the road from School of Arts junction to Mascot Hotel junction (Trivandrum-Quilon road) has been closed for traffic till a diversion road is opened.

പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ, ബ്രിഗെയിഡ് ബാറക്സിന്റെ മുമ്പിൽ പണിയുന്ന സ്റ്റേഡിയം പണി സംബന്ധിച്ച് കരമന ആർട്ട്സ്‌സ്കൂൾ മുക്കിൽനിന്നും മാസ്കട്ട് ഹോട്ടൽ മുക്കിലേക്കു പോകുന്ന റോഡിൽ കൂടിയുള്ള ഗതാഗതം വേറെ ഒരു റോഡ് തുറക്കുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

Executive Engineer's Office
Trivandrum, 20th May 1941.

I. C. CHACKO,
Executive Engineer.

NOTIFICATION.

It is hereby notified for the information of the Public that the Nagampadam bridge in 98/1 M. C. Road is unsafe and all vehicles passing the bridge should unload and proceed with caution over the bridge until further notice.

എം. സി. റോഡ് 98/1-ാമത്തെ മൈലിലുള്ള നാഗമ്പാടം പാലം അപകടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇനി ഒരു പരസ്യം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ വാഹനങ്ങളെല്ലാം ഇറക്കിയിട്ടു സാവധാനത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു പാലം കടക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള വിവരം പൊതുജനങ്ങളെ ഇതിനാൽ തെര്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

Chief Engineer's Office,
Trivandrum, 26th July 1941.

I. C. CHACKO,
Executive Engineer in charge.

NOTICE.

The following unserviceable articles will be sold in Public Auction on Monday 27-12-1116/11-8-1941 in the P. W. D. Division Office yard at 2-30 P. M. A sum of Rs. 10 should be deposited by each intending bidder. The articles will be sold by lots. In the event of a bid being accepted for any lot, the whole amount of the bid less the deposit should be paid and the articles removed then and there. The deposits made by the unsuccessful bidders will be returned to them as soon as the auction is over.

In the event of failure to pay the full bid amount at the spot, the deposit will be forfeited to Government and the articles resold at the risk of the original bidder and the loss if any will be recovered from him, but he will have no claim to any profit accruing from their resale.

The right of accepting or rejecting the bid rests with the undersigned.

Executive Engineer's Office,
Nagercoil, 25th July 1941.

T. K. NEELAKANTA PILLAI,
Executive Engineer.

No.	*Name of articles.*	*Quantity.*
1	Champer Pot	1
2	Saucer	1
3	Dessert Knife	4
4	Iron Kettle	1
5	Bath tub old	3
6	Sherry glass	1
7	Copper Bucket	4
8	Galvanised Bucket	18
9	Brass lock 2"	13
10	Foot rule 2' fourfold	3
11	Levelling staff	1
12	Set square 45° and 60° Volcanise [set	1
13	Measuring rod	1
14	Plotting scale 20 without off set	1
15	Axefelling	3
16	Iron rammer	6
17	Mammatties	286
18	Pickaxes	223
19	Spring balance to weigh up to 50 lbs.	3
20	Hurricane Lantern Dietz and Wizard	38
21	Padlock galvanized	76
22	P. R. & Sons Camp lantern	2
23	Metalic measuring tape 50'	7
24	Do. 100'	1
25	Refill for 100' tape	8
26	Do. 50' tape	12
27	S. N. Mamatties	1
28	Saw for cutting grass	1
29	Watering can	4
30	Mangowood box, 1 cft. measure	1
31	" 2 cft. measure	2
32	Chair armless	3
33	Letter weighing scale	1
34	Iron Pan	1
35	Cutting Plier with insulated handle	1
36	Flat nose cutting Plier 8"	1
37	Saw hand	1
38	Sieve small	1
39	Lantern Dietz	2
40	Wooden posts 20' long each	10
41	Tubular Post 20' long	1

No.	*Name of articles.*	*Quantity.*
42	Flange rail post 17' long	1
43	Galvanized Iron wire (rusty) Cwls	3½
44	Empty Dealwood box	6
45	Bamboo Ladder	3
46	Blow lamp small size	1
47	Hand bellow English small	4
48	Files	2
49	Wire cutting nipper	1
50	Wireman's combination knife	1
51	Whistle	2
52	Basin enamelled	7
53	Mortar and Pestle stone ware	1
54	Scale weighing 0 to 25 lbs	1
55	Zinc washing tray	1
56	Water cart	1
57	Table lamp	1
58	Toilet mirror on stand	1
59	Soap plate	2
60	Egg cap	1
61	Breakfast Cup and sauce	3/9
62	Bread and Butter plates	7
63	Coffee cup and saucer	...
64	Table spoon	1
65	Eggspoon	10
66	Finger Bowl	2
67	Sauce Pan Aluminium	3
68	Kitchen chopper	1
69	Sanitary Commode Box	1
70	Do. (Pan only)	1
71	Waste paper Basket	1
72	Cup and saucer in Break Fast set for 6 persons in 22 pieces	7/2
73	Quarter Plates Do.	3
74	In tea set of 15 pieces Tea Cup and Saucer	/5
75	Coffee Pot China 1 Pint	1
76	Jam spoon silver local make	2
77	Lamp wick	2
78	Water jug glass 2 Pints	3
79	Crystal matter dish	1
80	Soda Tumbler large 1 Pint	6
81	Do. small	11
82	Sugar Bowlglass	1
83	Knife Board.	1

No.	Name of articles.	Quantity.
84	Frying Pan A. c. 12	2
85	Kitchon spoon wooden	2
86	Toasting Fork	1
87	Tincuttor and cork ecrew combi- [nod	3
88	Cocoanut scraper	2
89	Mineing machine	2
90	Bread knife	1
91	Kitchen Bowl	2
99	Kitchen kuife	1
93	Rat trap	3
94	Coffce grindor	1
95	Wire dish cover	3
96	Wall Lamp dome	2
97	Punka Proof Table lamp dome	1
98	Ditmar Table lamp dome	1
99	Tea spoon	2
100	Cotton mattress	7
101	Cotton Pillars	14
102	Vettaokathy or Choppor (local make)	1
103	Hand cart	1
104	Teakwood armed chaire	2
105	Do. long armed easy chairs	2
106	Milk Jug glass,	1
107	Dekebies	2
108	Ash tray	5
109	Matty table	2
110	Tripod stand with basin.	1
111	Commode Box with Pau	1
112	Screw spanner	1
113	2 1/2" Core barrel 2 feet long	1
114	Drill Rod couplinge	6
115	Water ewimmed tubo	1
116	,, Nut	1
117	3" G. 1. couplings	5
118	2 1/2" Drill Rod couplings	3
119	2 1/2" Core barrel plug	1
120	2 1/2" short bits	5
121	Hack saw bladea	8
122	1/2" coir skine	25
123	3/4" coir rope	110
124	Handle for filo	1
125	C. 1. Brackete (broken)	7
126	Bolts and nute of sizos	6
127	Insulated wire	yarde 73
128	Manilla rope 1/2"	lbs. 10
129	Empty Paint tin	2
130	,, coal tar drum	2
131	,, bottlee	2
132	Iron cap for Tube well	1
133	Wator cart	1

TRIVANDRUM DRAINAGE SCHEME.

NOTIFICATION.

It ie hereby uotified that the buildings noted at foot will be sold in publicauction about 9 A. M. on the 27tb Karkadagom 116 M. E. (11th August 1941.)

Intending bidders ehonld deposit Bh. Rs. 10 ae earnest monoy which will be re-funded to the unsuccessful biddere at the close of the anction. The auction will be confirmed on the bighest biddor who should remit the whole amount (including depoeit) before 5 P. M. on the date of auction. The euccessful bidder must remove all the matorials except earth filling, within 7 daye from the date of auction.

In caee the successful bidder faile to deposit the bid amount on the day of auction, fresh auction will be conducted next day and the original bidder will forfeit hie earnest money.

Drainage South Sub-Division,
Trivandrum, 28th July 1941.

V. SADASIVAN,
Sub Division Officer.

1. Tiled building with 1350 cft. laterite in lime 295 cft. brick in lime, 8 docre, 5 windows, 43·98 cft. anjily wood, 2·9 cft. Vengai wood, 6 ashlar eplit etono poets, 125 sq. ft. flat ceiling, 70 eq. ft. woodon partition walls, 3 G. I. eheet valley, 615 sq. ft. M. P. tiled roofing etc., etc., complete in Survey No. 560/152 D of Vanchiyoor Pakuthy near Thevarathu Koikal.

2. Portion of the building and compound wall 262 cft. brick in mud, 236 cft. laterite in lime, 1 door, 2 points electric fittinge, 1 ashlar grinding etone, 13·77 c.ft. anjili wood, 219 sq. ft. M. P. tiled roofing, 56 eq. ft. G. I. sheet roofing, 232 cft. rubble in mud, 83 cft. brick in mud etc., etc., in Survey No. 560/159 of Vanchiyoor Pakuthy near Thevarathu Koikal.

പരസ്യം.

ഇതിനടിയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന സർക്കാർ വസ്തുക്കളിൽ നില്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആദായം ൧൧൧൭ ചിങ്ങം ൧-ാം മുതൽ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സാധാരണ വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ചു കുത്തകപ്പാട്ടമായി ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നവരെല്ലാവരും ഒരു രൂപാ നിരതദ്രവ്യമായി കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ലേലം സ്ഥിരപ്പെട്ടതായി കിട്ടാത്തവരുടെ പണം ലേലാവസാനത്തിൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമായിരിക്കും. കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ പാട്ടസംഖ്യക്കു ഇരട്ടിയായ തുക (നിരതദ്രവ്യമുൾപ്പെടെ) ഡെപ്പോസിറ്റായി കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിനു വീഴ്ചവരുത്തി ആ ഉത്തരവാദത്തിനു ഭംഗമാകുന്ന പക്ഷം നിരതദ്രവ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും പുനർലേലത്തിനു നേരിടുന്ന സകല നഷ്ടങ്ങൾക്കും അയാൾ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു. തിരുവനന്തപുരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയരുടെ അനുവാദപ്രകാരം ലേലം അവസാനമായി സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ വിവരം പാട്ടക്കാരനെ അറിയിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാരത്തിനകം നിയമാനുസരണമുള്ള ഉടമ്പടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതും പാട്ടസംഖ്യ രണ്ടു തവണകളിലായി വൃശ്ചികം മേടം ഈ മാസങ്ങൾക്കകമായി ഒടുക്കു തീർക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരം ഈസ്റ്റ് സബ് ഡിവിഷനാഫീസിലോ അതാതു സെക്ഷൻ ആഫീസുകളിലോ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാകുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം,
൧൬-൧൨-൧൧൧൬.

പി. താണുപിള്ള,
അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ,
ഈസ്റ്റ് സബ് ഡിവിഷനാഫീസ്.

ക്രമ നമ്പർ	വസ്തുവിവരം	പാട്ടത്തിനു കൊടുക്കുന്ന തീയതി	ലേലം തീയതിയും സമയവും	ലേലസ്ഥലം	പാട്ടകാലാവധി	റിമാർക്സ്
	എ. വെള്ളയമ്പലം സെക്ഷൻ					
൧	തിരുവനന്തപുരം പി. ഡബ്ല്യു. ഡി. ഡിവിഷൻ ആഫീസ് കാമ്പൗണ്ടിൽ നില്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ	൧൧൧൭ ചിങ്ങം ൧-ാം തീയതി	൧൧൧൬ കർക്കടകം ൩൧-ാം തീയതി പകൽ മൂന്നു മണിക്കു	തിരുവനന്തപുരം ഈസ്റ്റ് സബ് ഡിവിഷൻ ആഫീസിൽ വച്ചു	൩ വർഷം	
൨	മണേക്വൂർ ബംഗ്ലാവ് ടി	(ടി)	(ടി)	(ടി)	൨ വർഷം	
൩	ചർച്ച് വ്യൂ ബംഗ്ലാവ് ടി	(ടി)	(ടി)	(ടി)	൨ വർഷം	
൪	പേരൂർക്കട വാക്സിൻഡിപ്പോവിലെ എടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു നില്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ	(ടി)	(ടി)	(ടി)	൩ വർഷം	
൫	ഉള്ളൂർ മെഡിക്കൽ ആഫീസറുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നില്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ	(ടി)	(ടി)	(ടി)	൨ വർഷം	
൬	റി. എസ്സ്. റോഡിൽ സാനിട്ടേഷൻ ബ്യൂറോ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിനോടുചേർന്ന് റോഡരികിലും ഗവർണ്മെന്റിൽനിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൽ നില്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ	(ടി)	(ടി)	(ടി)	൩ വർഷം	
൭	മനോരമ ഹൗസ് ബംഗ്ലാവിനും ക്വാർട്ടേഴ്സിനും ഇടയ്ക്കു റോഡിനു കിഴക്കുവശം ഗവർണ്മെന്റിൽനിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു നില്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ	(ടി)	(ടി)	(ടി)	൧ വർഷം	
൮	വെള്ളയമ്പലം മുതൽ മസ്കറ്റ് ഹോട്ടൽ വരെയുള്ള റോഡ് നന്നാക്കുന്നതിനു ഗവർണ്മെന്റിൽനിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു നില്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ	(ടി)	(ടി)	(ടി)	൧ വർഷം	
൯	കവടിയാർ സ്ക്വയറിനടുത്തു ഗവർണ്മെന്റിൽനിന്നു എടുത്തിട്ടുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ കാമ്പൗണ്ടിൽ നില്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ	(ടി)	(ടി)	(ടി)	൩ വർഷം	
	ബി. റെസിഡൻസി സെക്ഷൻ					
൧൦	റസ്റ്റ് ഹൗസ് കാമ്പൗണ്ടിൽ നില്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ	(ടി)	(ടി)	(ടി)	൧ വർഷം	
൧൧	കോട്ടൺ ഹിൽ ടി	(ടി)	(ടി)	(ടി)	൧ വർഷം	
൧൨	സാനഡു ബംഗ്ലാവ് ടി	(ടി)	(ടി)	(ടി)	൧ വർഷം	
൧൩	ഓക്ക്ലണ്ട പരിഹാരപാഠശാല സൂപ്രണ്ടിന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കാമ്പൗണ്ടിൽ നില്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ	(ടി)	(ടി)	(ടി)	൧ വർഷം	
൧൪	തൈക്കാട്ട് റെസ്റ്റ് ഹൗസ് ടി	(ടി)	(ടി)	(ടി)	൩ വർഷം	
൧൫	ടി ഹൗസിനോടു ചേർന്നുള്ള ടി	(ടി)	(ടി)	(ടി)	൩ വർഷം	
൧൬	തൈക്കാട്ട് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായുള്ള ആശുപത്രിയോടുചേർന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കാമ്പൗണ്ടിൽ നില്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ	(ടി)	(ടി)	(ടി)		

പട്ടിക.

ക്രമ നമ്പർ	വസ്തുവിവരം	പാട്ടത്തിന്റെ തീയതി	ലേലം നടത്തുന്ന തീയതിയും സമയവും	ലേലസ്ഥലം	പാട്ടകാലാവധി	റിമാർക്ക്
൪൭	കാട്ടൺ ഹിൽ കാമ്പൗണ്ടിൽ എച്ച്. ജി. ററി. സ്കൂൾവകക്ക എടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു നിൽപുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും	൧൧൧൭ ചിങ്ങം ൧-ാം തീയതി	൧൧൧൬ കർക്കടകമാസം ൩൧-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്ക്	തിരുവനന്തപുരം ഇഞ്ചിനീയർ സബ് ഡിവിഷൻ ആഫീസിൽവച്ച്	൩ വർഷം	
൪൮	വെള്ളയമ്പലം പകുതിയിൽ പുതിയ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന എടുത്തിട്ടുള്ളതും സർവെ ൧൪൧൭, ൧൪൭൭, ൧൪൭൮, ൧൪൭൯, ൧൪൭൩/ഡി & ൧൪൭൪ നമ്പരുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടതുമായ സ്ഥലത്തു നില്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും				൩ വർഷം	
൪൯	വെള്ളയമ്പലം പകുതിയിൽ പഴയ കുടവു ഫ്ളഡ്ബാങ്കിനു വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ള സർവെ ൧൪൪൪, ൧൪൬൯, ൧൪൭൦/എ ബി നമ്പരുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നില്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും				൩ വർഷം	
൫൦	ടി പകുതിയിൽ സർവെ ൭൩൯, ൭൩൭ ഡ, ൫൩ നമ്പരുകളിലുൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നില്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും				ടി	
	൩. നെയ്യാറ്റിൻകര സെക്ഷൻ.					
൫൧	നെയ്യാറ്റിൻകര സെക്ഷനാഫീസരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് കാമ്പൗണ്ടിൽ നില്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും		൧൧൧൭ ചിങ്ങം ൨-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്ക്	നെയ്യാറ്റിൻകര സബ് സെക്ഷൻ ആഫീസിൽവച്ച്	൧ വർഷം	
൫൨	കോവളംറോഡ് പയറ്റുവിള വരെ തിട്ടുന്ന വകക്ക എടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തു നില്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും				൩ വർഷം	
൫൩	നെയ്യാറ്റിൻകര പൂവാർ റോഡിൽ ൨-ാമത്തെ മൈൽ ൪-ാമത്തെ ഫർലാംഗ് മുതൽ ൬-ാമത്തെ മൈൽ വരെയുള്ള റോഡിന്റെ സ്റ്റോപ്പിൽനിന്നും പുല്ലുവെട്ടുന്നതിനുള്ള അവകാശം				ടി	
൫൪	എം. വി. എം. കനാൽ നന്നാക്കുന്നതിനായിട്ടും പകുതിയിൽനിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള സർവെ ൨൯൭/൪; ൨൯൩/൧൫൫/൨൧൪; ൩൦൭/൧; ൩൦൭/൨/൨൦൩/൨; ൧൨ നമ്പരുകളിലുൾപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു നില്പുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും				ടി	
	൪. നെടുമങ്ങാട്ട് സെക്ഷൻ					
൫൫	പനവിള്ളി, പാലോട്ട്, നെടുമങ്ങാട്, ചുള്ളിമാനൂർ ഈ ക്യാമ്പ്ഷെഡ് കാമ്പൗണ്ടുകളിൽ നിൽപുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും		൧൧൧൭ ചിങ്ങം ൭-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്ക്	നെടുമങ്ങാട്ട് സെക്ഷനാഫീസിൽവച്ച്	൩ വർഷം	
	൫. മിലിററി സെക്ഷൻ.					
൫൬	പാങ്ങോട്ട് ഫോറസ്റ്റ് കാമ്പൗണ്ടിൽ നിൽപുള്ള വൃക്ഷങ്ങളും.		൧൧൧൬ കർക്കടകം ൩൧-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്ക്	തിരുവനന്തപുരം ഇഞ്ചിനീയർ സബ് ഡിവിഷൻ ആഫീസിൽവച്ച്	൩ വർഷം	

NOTICE.

It is hereby notified that the lease of produce of trees in the premises of Scorpion Hall Bungalow (Special Campshed) at Courtallam, for a period of three years from 1117 M. E., will be auctioned by the undersigned at the time and place noted in the accompanying Schedule A and as per conditions noted below.

2. The approximate No. and description of trees (bearing and non-bearing) standing in the premises are annexed in Schedule B.

3. Every bidder desirous of taking part in the auction will be required to deposit the sum noted in the schedule in cash as earnest money before the commencement of the auction which will be returned to the unsuccessful bidders immediately the auction is over.

4. The auction will be confirmed in the name of the highest bidder but the confirmation is subject to the approval of the Division Officer, Quilon.

NOTE.—The lessee will be allowed to enjoy the lease only after the Division Officer's sanction to the lease is communicated to him and he executes a lease deed in the form prescribed.

5. The successful bidder should, immediately the auction is over, deposit at the spot one year's lease amount less of course the deposit as security for the due fulfilment of the lease, failing which, not only the earnest money be forfeited, but the lease also re-auctioned at his risk and cost.

NOTE:—The loss if any sustained on account of the reauction will be made good from the defaulted bidder but he will have no right to the profit if any accruing therefrom.

6. Any other information can be obtained from the office of the undersigned or that of the Section Officer, Shencottah.

Sub Division Office,
Shencottah, July 1941.

A. R. SARMA,
Sub Engineer.

SCHEDULE A.

Description.	Place of auction.	Date of auction.	Earnest money to be deposited.	Period of lease.
Trees in the premises of Scorpion Hall Bungalow at Courtallam (Special Campshed).	Scorpion Hall Bungalow premises	4 P. M. 28th Karkatakam 1116	Rs. 25	Three years from 1117 M. E.

SCHEDULE B.

Trees in the premises of Scorpion Hall Bungalow, Courtallam.	No. Bearing.	No. Non-bearing.
மங்குஸ்தான் ...	2	,,
ஜாதிக்காய் ...	1	,,
கொய்யா ...	,,	26
நவ்வல் ...	4	,,
பிலா ...	18	10
செலிசி ...	8	,,
நாரத்தை ...	,,	1
புளி ...	2	,,
செண்பகவல்ல ...	,,	2
தென்னை ...	40	,,
கமுகு ...	40	113
இலுப்பை ...	37	,,
மாமரம் ...	106	46
பனை ...	100	80
கூந்தல்பனை ...	,,	5
அத்தி ...	,,	4
வாதாமரம் ...	,,	1
பூவரசு ...	,,	3
ஆல் ...	,,	1
காஞ்சிரம் ...	,,	2
வில்வ ...	,,	1
செண்பகமரம் ...	,,	1
சாக்கொன்னை ...	,,	9
புன்னை ...	,,	18
பன்றிவாகை ...	,,	3
விரிசு ...	,,	2
வேம்பு ...	,,	1
வெடிபிலா ...	,,	2
திருநெத்துமரம் ...	,,	1
சந்தனம் ...	,,	22
கருதுவாகை ...	,,	9
சித்துவாகை ...	,,	5
இரும்பூரி ...	,,	1
மூங்கில் ...	,,	2
வெள்வாகை ...	,,	4
காட்டு இல் ...	,,	2
வெகுளா ...	,,	2
தவுட்டி ...	,,	1
தோறகத்தி ...	,,	14
புங்கமரம் ...	,,	7
புன்னை ...	,,	4
ஆட்மா ...	,,	6
அரசு ...	,,	1

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th August 1941. 21st Karkatakam 1116.

Stores Purchase Committee.

R.O.C.No. 8320/41/S.P.C. Tender No. 12 of 1117.

NOTICE.

Sealed tenders superscribed "Tender No. 12 of 1117—for Miscellaneous stationery" are invited for the supply of Miscellaneous stationery articles required for the State during the year 1117 M.E. The tenders should be addressed to the Secretary, Stores Purchase Committee, and should reach his office at or before 11 A.M. on 22nd September 1941. No tender received after the time and date specified above will be accepted *on any account.* The tenders should be in the prescribed form, copies of which can be had of the undersigned on payment in cash of B. Rs. two only per copy. Duplicate copies of the form will be issued at 8 annas each. Full details will be found published in the Travancore Government Gazette dated the 22nd July 1941.

Office of the Stores Purchase Committee,
Trivandrum, 17th July 1941.

H. Parameswaran,
Secretary.

GENERAL CONDITIONS.

1. Sealed tenders are invited for the supply of charcoal required for the Departments during 1117 as per schedule attached.

2. The tenders should be addressed to the "Secretary, Stores Purchase Committee, Trivandrum," the cover being sealed and marked "Tender No. XIII of 1117—for the supply of charcoal." The tenders should be in the prescribed form which can be obtained from the Secretary, Stores Purchase Committee, on payment of a sum of B. Rs. three only for each. Forms purchased by a firm are not transferable and any tenderer who has not purchased a form from the Stores Purchase Committee Office and uses one purchased by another will be disqualified. Duplicate copies of tender forms will be issued at eight annas each. The cost of tender forms once paid will not be refunded. Tenders which are not in the prescribed form will be liable to be rejected. The rates quoted, should be for unit specified in the Schedule attached and should be only in British Indian Currency. Quotations in any other currency *will be liable to rejection.*

3. Intending tenderers should send their tenders so as to reach the Secretary, Stores Purchase Committee, Trivandrum, before 11 A.M. on or before 28th August 1941. No tender received after the date and time specified above, will be accepted *on any account.*

4. Every tender should be accompanied by an earnest money of one per cent. of the total cost of articles tendered for subject to a minimum of B. Rs. 25 only. In the case of the tenderers doing business in the State, the earnest money should be remitted into the nearest Sirkar Treasury in chalans in triplicate, duly countersigned by the Secretary, Stores Purchase Committee. One copy of the chalan so obtained should be forwarded along with the tender. In the case of the tenderers outside the State, the earnest money should be in currency notes, or drafts on the Imperial Bank of India drawn in favour of the Secretary, Stores Purchase Committee, Trivandrum, or G. P. Notes drawn in favour of the Accountant General, Trivandrum or endorsed over to him. The earnest money of the unsuccessful tenderers will be returned as soon as possible after the tenders are settled, but that of the successful tenderers will be adjusted towards the security that will have to be deposited for the satisfactory fulfilment of the contract. No interest will be paid for the earnest money deposited.

5. The tenders will be opened at 2 P.M. on 29th August 1941 in the office of the undersigned, in the presence of such of those tenderers or their nominees who may be present at the time. The rates will be considered firm for acceptance till 29th October 1941.

6. If any tenderer withdraws from his tender before the expiry of the period fixed for keeping the rates firm for acceptance, the earnest money deposited by him will be forfeited to Government.

7. Tenderers shall invariably specify, in their tender, the delivery conditions including the time required for the supply of the articles tendered for.

8. The final acceptance of the tenders rests entirely with the Government who do not bind themselves to accept the lowest or any tender. But the tenderers on their part should be prepared to carry out such portion of the supplies included in their tenders as may be allotted to them.

9. The successful tenderer shall also execute an agreement, if required for the due fulfilment of the contract within the period to be specified in the letter to the contractor intimating the acceptance of his tender. The contractor shall have to pay all stamp duty, lawyer's charges, and other expenses incidental to the execution of the agreement. Failure to execute the agreement within the period specified will entail the penalties set out in para 10 below.

10. The successful tenderer shall, before signing the agreement and within a fortnight after the acceptance of his tender has been intimated to him, deposit a sum equivalent to 5% of the value of the contract as security for the satisfactory fulfilment of the contract less the amount of earnest money deposited by him along with his tender. For contracts of Rupees One Hundred and more but less than Rupees Five Hundred, a sum of Rs. 25 will have to be deposited as security while a sum of Rs. 5 will be required as security for

all contracts less than Rupees One Hundred. The amount of security may be deposited in the manner prescribed in clause 4 supra or in Travancore Sirkar Treasury Saving Bank and the Pass Book pledged to the Secretary, Stores Purchase Committee. Simple letters of guarantee for the amount of security from an approved Bank will also be considered enough at the discretion of Government. If the successful tenderer fails to deposit the security and execute the agreement as stated above, the earnest money deposited by him will be forfeited to Government and the contract advertised again at the defaulter's risks and any loss incurred by Government on account of the re-sale will be recovered from the defaulter who will, however, not be entitled to any gain accruing thereby.

11. The security deposit shall, subject to the conditions specified herein, be returned to the contractor within three months after the expiration of the contract, but in the event of any dispute arising between the Department concerned, and the contractor, the Department shall be entitled to deduct out of the deposits or the balance thereof, until such dispute is determined, the amount of such damages, costs, charges and expenses as may be claimed. The same may also be deducted from any other sum which may be due at any time from the Department to the contractor.

12. All payments to contractors will be made by the purchasing officer in due course:—

(a) either by Departmental cheques payable at the Travancore Sirkar Treasuries;

(b) or by cheques or drafts on the Imperial Bank of India; Trivandrum or at any of its principal branches in India;

(c) or in the case of supplies from the United Kingdom, by drafts as may be arranged between the contracting parties.

13. Payments will be made after the supplies are actually verified and taken to stock.

14. The contractor shall not assign or make over the contract or the benefits or burdens thereof or any part thereof to any other person or persons or body corporate. The contractor shall not under-let or sub-let to any person or persons or body corporate the execution of the contract or any part thereof without the consent in writing of the Secretary, Stores Purchase Committee. The Secretary, Stores Purchase Committee shall have absolute power to refuse such consent or to rescind such consent (if given) at any time if he is not satisfied with the manner in which the contract is being executed and no allowance or compensation shall be made to the contractor or the sub-contractor upon such rescission. Provided always that, if such consent be given at any time, the contractor shall not be relieved from any obligation, duty or responsibility under this contract.

15. In case the contractor becomes insolvent or goes into liquidation, or makes or proposes to make any assignment for the benefit of his creditors, or proposes any composition with his creditors for the settlement of his debts, or carries on his business or the contract under inspection on behalf of his creditors, or in case any receiving order or orders for the administration of his estate are made against him, or in case the contractor shall commit any act of insolvency, or in case in which under any clause or clauses of this contract the contractor shall have rendered himself liable to damages amounting to the whole of his security deposits, the contract shall thereupon, after notice given by the Secretary, Stores Purchase Committee, to the contractor, be determined and the Secretary, Stores Purchase Committee, may complete the contract in such time and manner and by such persons as the Government shall think fit. But such determination of the contract shall be without any prejudice to any right or remedy of the Government against the contractor or his sureties in respect of any breach of contract theretofore committed by the contractor. All expenses and damages caused to Government by any breach of contract by the contractor shall be paid by the contractor to Government and may be recovered from him under the provisions of the Revenue Recovery Act in force in Travancore.

16. In case the contractor fails to supply and deliver any of the said articles and things within the time provided for delivery of the same, or in case the contractor commits any breach of any of the covenants, stipulations and agreements herein contained, and on his part to be observed and performed, then and in any such case, it shall be lawful for the Stores Purchase Committee (if they shall think fit to do so) to arrange for the purchase of the said articles and

things from elsewhere or on behalf of the Government by an order in writing under the band of the Secrotary, Stores Purchase Committoe. to put an end to this contract and in case the Government shall bave incurred, sustained or been put to any costs, damages or expense by reason of such purchase or by reason of this contract having been so put an end to or in case any difference in price, compensation, loss, costs, damages, expenses or other moneys shall then or at any time during the continuance of this contract, be payablo by the contractor to the Government under and by virtue of this contract, it shall bo lawful for tho Government from and out of any moneys for the time being payable or owing to the contractor from the Government under or by virtuo of this contract or otherwise, to pay and reimburse to the Government all such costs, damages and expenses they may have sustained, incurred or been put to by reason of the purchase made elsewhere or by reason of this contract having been so put an end to as aforesaid, and also all such difference in price, compensation, loss, costs, damagos, expenses and other moneys as shall for the time being bo payable by the contractor aforesaid.

17. Every notico hereby required or authorised to be given may bo either given to the contractor personally or left at his residence or last known place of abode or business, or may be handed over to his agent personally, or may be addressod to the contractor by Post (or by Anchal in the caso of Travancore residents) at his usual or last known place of abodo or business and if so addressed and posted, shall be deemed to have been served on tho contractor on the dato on which, in the ordinary course of Post or Anchal, a letter so addressed and posted would reach his place of abodo or business.

18. The approximate quantitios to be supplied aro shown herein as nearly as can be foresoen; but thoy are merely estimates of quantities that may be required for general guidance of tendorers, and the State in no case binds itself to purchase any quantity at all during the period of contract if no necessity arises for such purchases; but the tendorers whose tonders aro accepted should agree to supply any quantity of any article at the rate tendered by them for that article up to 25% in excess of the estimated quantity quoted, and in the event of their inability to do so, or to offer a suitable alternative to the satisfaction of the Government, the Stores Purchase Committee is at liberty to purchase the articlo or an article of similar quality from elsewhere and should the price of the articlos so purchased bo in excess of the tendered rato, to deduct the difference of cost from the tenderer's bill or his socurity deposit.

19. The tenderer shall undertake to supply materials according to the standard sample and specifications. In other cases they should sond samplos to conform to the description given in the schedulo when required to do so. Approved samples will not be paid for and shall become the property of tho State, but may at the discretion of the State be returned to the tenderer whose tender is accepted, on the completion of his contract. All samples must bo clearly labelled to show to what particular items tendered for they relate and should be of sufficient size and quantity to enable tho Department to comparo supplies therewith.

20. No represontation for onhancement of rates onco accepted, will bo considered.

21. Any attempt on the part of the tenderers or their Agents to influenco the Committee in their favour by personal canvassing eithor with the members of the Committee or with tho mombers who may be co-optod will disqualify the tenderers.

H. PARAMESWARAN,
Secretary,
Stores Purchase Committee.

Office of the Storea Purchase Committee,
Trivandrum, 2nd August 1941.

Charcoal required for the Departments in Trivandrum during the year 1117 M. E. and to be delivered at the respective office stores as and when required.

No.	Name of Department.	Approximate quantity required.	Unit.	Rate.			Amount			Remarks.
				Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	
1	Transport Department	1,00,000 Madras paras	Madras para of size 20" × 20" × 10"							
2	P. W. D. Stores	9500 ,,	do.							
3	Electrical Department	850 ,,	do.							
4	Government Press	500 ,,	do.							
5	State Guests Department	334 ,,	do.							
6	H. H. The Maharaja's Body Guard	250 ,,	do.							
7	State Forces	100 ,,	do.							
8	Central Prison	150 ,,	do.							

N. B. 1. Charcoal for the Transport Department should be obtained by burning Mango wood and cashew-nut wood. The size of each piece should be 1 inch to 2 inches. Samples should be produced before the Director of Transport direct and the fact of having done so stated in the tender. It is likely that the Department may require much more quantities than what is indicated in the schedule.

2. Charcoal for P. W. D. and other Departments in general should be from hard wood, burnt and embers quenched by earth and screened in 1/2 inch mesh metal screen. Samples should be forwarded to the Superintendent, Workshops and Stores Division direct and the fact of having done so stated in the tender.

Contracts settled during the week ending 26th July 1941.

No.	Name of material.	Quantity.	Name of contractor.	Rate.		
				Rs.	As.	Ps.
1	Type metal, best quality (tin 13 per cent., antimony 23 per cent. and led 64 per cent.)	4 tons	Messrs. Gani and Co. Trivandrum	985	0	0 per ton.
2	Do. best quality (tin 9 per cent., antimony 12 per cent, and lead 79 per cent)	3 tons	Messrs. Vernon and Co, Madras	760	0	0 per ton.
3	Rubber gloves tested to 10,000 volts	20 pairs	Messrs. Rowlandson Brothers, Bombay	9	8	0 per pair.

Office of the Stores Purchase Committee,
Trivandrum, 30th July 1941.

H. PARAMESWARAN,
Secretary.

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th August 1941. / 21st Karkatakam 1116.

Survey Department.

ERRATUM NOTIFICATION.

It is hereby notified for general information that in the Notification published under Section 11(4) of the Survey and Boundaries Act X of 1094 on page 129 of the Survey Departmental sheet of the Gazette dated 7th Karkatagom 1116, the words "Survey No. 730B of Pulimathu Pakuthy" should be *Read as* "Survey No. 730B of Old Pazhayakunnumel Pakuthy in Pulimathu Pakuthy".

തിരുത്തൽപരസ്യം.

ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

൧൧൧൬ കർക്കടകം ൭-ാംനു-യിലെ ഗസററിൽ സർവെ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റഷീററിൽ ൧൨൯-ാംപുറത്ത പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും ൧൦൯൪-ലെ ൧൦-ാമതു ആക്ടായ സർവ്വേയും അതിർത്തിയും ആക്ടിന്റെ ൧൧ (൪)-ാംവകുപ്പുപ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതുമായ പരസ്യത്തിൽ,

പുളിമാത്തുപകുതിയിൽ സർവെ ൭൩൦ ബി നമ്പരിനുപകരം

പഴയകുന്നമ്മേൽപകുതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതായ പുളിമാത്തുപകുതിയിൽ സർവെ ൭൩൦ ബി എന്നു വായിക്കുക.

Survey Office,
Trivandrum, 15th Karkadagom 1116.

S. Sivaramakrishna Aiyar,
Superintendent, Travancore Survey.

NOTIFICATION.

It is hereby notified under Section 11 (4) of Act X of 1094 that the Sub-division survey and preparation of records of following Survey Nos. have been completed.

Taluk.	*Pakuthy.*	*Sy. Nos.*
Thodupuzha	Karimannoor	45 318, 325 and 693
Do.	Kumaramangalam	122.
Pathanamthitta	Elanthur	248.
Kunnatnad	Kazhukkambalam	532.

൧൦൯൪-ലെ ൧൦-ാം ആക്ട് ൧൧-ാം വകുപ്പ് ൪-ാം ഉപവകുപ്പിൻപ്രകാരം ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ വിവരിക്കുന്ന സർവെനമ്പരുകളുടെ സബ്ഡിവിഷൻ സർവെയും റിക്കാർഡ് തയ്യാറാക്കലും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു.

താലൂക്ക	പകുതി	സർവെനമ്പർ
തൊടുപുഴ	കരിമണ്ണൂർ	[illegible]
ടി	കരിങ്കുന്നം	[illegible]
പത്തനംതിട്ട	[illegible]	[illegible]
കുന്നത്തുനാട	കിഴക്കമ്പലം	[illegible]

Survey Office,
Trivandrum 13th Karkadagom 1116.

S. SIVARAMAKRISHNA AIYAR,
Superintendent, Travancore Survey.

NOTICE.

It is hereby notified under Section 11 (4) of the Travancore Survey and Boundaries Act X of 1094 that the sub-division survey and preparation of records of the following survey numbers have been completed.

Taluk.	*Pakuthy.*	*Survey Number.*
Kottarakara.	Chadayamangalam.	143/1.

൧൦൯൪-ലെ ൧൦-ാം ആക്ട് ൧൧-ാം വകുപ്പ്, ൪-ാം ഉപവകുപ്പിൻപ്രകാരം ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ, താഴെ വിവരിക്കുന്ന സർവെ നമ്പരിന്റെ സബ് ഡിവിഷൻ സർവെയും റിക്കാർഡ് തയ്യാറാക്കലും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു.

താലൂക്ക്	പകുതി	സർവെ നമ്പർ
കൊട്ടാരക്കര	ചടയമംഗലം	൧൪൩/൧

Survey office, Trivandrum,
14th Karkadakam 1116.

S. SIVARAMAKRISHNA AIYAR,
Superintendent, Travancore Survey.

നോട്ടീസ്

തിരുവനന്തപുരം സർവെ ആഫീസ് വളപ്പിൽ നില്ക്കുന്ന താഴെ വിവരിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ കാലവൃത്തിക്ക് ... ൧൧൧൬-ാമാണ്ട് കർക്കടകമാസം ... ആഗസ്റ്റ് ... വ്യാഴാഴ്ച പകൽ ... മണിക്ക് ടി ആഫീസിൽ വച്ചു ലേലം വെക്കപ്പെടും.

വൃക്ഷവിവരം.	
പുളി	[illegible]
പ്ലാവ്	[illegible]
മാവ്	൧
നാരകം	൧

ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ ... നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതും ... ഉടനെ തീർത്തുകൊടുക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

കൂടുതൽ ലേലം വിളിക്കുന്നവർക്ക് ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്നതും അപ്രകാരം വിളിക്കുന്ന ... (ലേലതുകയിൽ ...) ഉടൻതന്നെ കെട്ടിവച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും ... പകുതിയും ... ഈ ആഫീസിൽ ഒടുക്കിക്കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

സർവെ ആഫീസ്,
തിരുവനന്തപുരം,
൧൪/൧൨/൧൧൧൬.

എസ്സ്. ശിവരാമകൃഷ്ണയ്യർ,
സർവെ സൂപ്രണ്ട്.

NOTICE.

An Entrance Examination for selection of candidates for admission into Central Survey School, Trivandrum, will be held on 32nd Karkadagom 1116 at the Survey Office buildings.

2. Applicants should possess the minimum qualification laid down in the Public Service Notification.

3. Application for admission should be in form, sample of which is appended below and should be supported by the three certificates (in original) mentioned therein.

4. The covers should be marked as containing "Application for Entrance Examination."

5. The address on the cover should contain the official designation only.

6. Application should reach the undersigned not later than 24th Karkadagom 1116.

7. Applications which are not in the prescribed form and are not supported by the required examination and the certificates (in original) will not be attended to.

8. An entrance examination fee of Sirkar Rupee (1) one only should be remitted by each candidate into any of the Government Treasuries under Budget Head I C. 3—Fees for Survey School—on triplicate chalan and one copy of the chalan receipt should invariably be enclosed with the application for admission to the entrance examination. The fees once remitted into the Treasury will under no circumstances be refunded.

9. Government servants who seek admission for training in the Central Survey School, Trivandrum need not sit for the Entrance Examination.

൧. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സർവെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കേണ്ടവരുടെ പ്രവേശനപരീക്ഷ ൧൧൧൬-ാമാണ്ട കർക്കടകമാസം ൩൨-ാം തീയതി തിരുവനന്തപുരം സർവേ സൂപ്രണ്ട് ആഫീസിൽവെച്ചു നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.

൨. അപേക്ഷകന്മാർ പബ്ലിക് സർവീസ് പരസ്യത്തിൽ പറയുന്ന ചുരുങ്ങിയ യോഗ്യതയുള്ളവരായിരിക്കണം.

൩. പ്രവേശനപ്പരീക്ഷ താഴെ വിവരിക്കുന്ന ഫാറപ്രകാരം ഇതിൽ പറയുന്ന മൂന്ന് അസൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോടുകൂടി അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൪. മേൽവിലാസത്തിൽ "പ്രവേശനപ്പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ" എന്ന കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൫. മേൽവിലാസത്തിൽ ഉദ്യോഗപ്പേർ മാത്രമേ എഴുതുവാൻ പാടുള്ളൂ.

൬. അപേക്ഷകൾ ൧൧൧൬-ാമാണ്ട കർക്കടകമാസം ൨൪-ാംതീയതിക്കകം തിരുവനന്തപുരം സർവേ ആഫീസിൽ കിട്ടേണ്ടതാകുന്നു.

൭. താഴെ വിവരിക്കുന്ന ഫാറത്തിലല്ലാത്തതും ആവശ്യപ്പെടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അസലുകളോടുകൂടാത്തതുമായ അപേക്ഷകളെ ഗൗനിക്കുന്നതല്ല.

൮. പ്രവേശനപ്പരീക്ഷാഫീസ് സർക്കാർ രൂപ ഒന്നു തിരുവിതാംകൂറിൽ ഏതെങ്കിലും ഖജനാവിൽ സർവേസ്കൂൾ ഫീസ് വകയ്ക്കുള്ള ഐ സി (൩) എന്ന ബഡ്ജറ്റ് ഇനത്തിൽ മൂന്ന് പ്രതി ചെല്ലാനിൽ ഒടുക്കുകയും ചെല്ലാൻ രസീതിന്റെ ഒരു പ്രതി അപേക്ഷയോടൊന്നിച്ച് അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒടുക്കിയിട്ടുള്ള ഫീസ് യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ കൊടുക്കുന്നതല്ല.

൯. ട്രെയിനിംഗിന് ചേരുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രവേശനപ്പരീക്ഷയ്ക്ക് ചേരേണ്ട ആവശ്യമില്ല

Survey Office,
Trivandrum, 11th Karkadagam 1116.

S. SIVARAMAKRISHNA AIYAR,
Supt., Travancore Survey.

FORM OF APPLICATION FOR ADMISSION TO THE CENTRAL SURVEY SCHOOL, TRIVANDRUM.

1. Name of applicant (in full)..
2. Father's or uncle's name (in full)..
3. Address of applicant..
   (Name of House, Pakuthy and Taluk)

For Private candidates.	For Government Servants.
4. Date of birth 5. Whether a subject of H. H. the Maharaja. 6. Examinations passed. 7. No. of certificates attached as to (a) Nativity. (b) Character. (c) Educational qualifications. 8. Signature of applicant and Date.	4. (a) Substantive post held and pay of the post. (b) Acting appointment held if any and allowance. 5. Signature of the applicant. 6. Signature of the applicant's Head of Office and date.

LIST OF CANDIDATES WHO PASSED IN THE FINAL EXAMINATION HELD AT THE END OF THE COURSE MEDOM TO MITHUNAM 1116 OF THE SURVEY SCHOOL, KOTTAYAM.

Serial No.	Certificate No.	Name.	Address (in full.)	Merit No.
1	1945	K. K. Abraham	Kuzhiyadithara Kaithayil House Puthupalli, Kottayam.	1
2	1946	P. C. George	Pallipadinjattethil Veedu, Venmony, Thiruvella.	2
3	1947	Velayudhan Pillai Raghavan Pillai	Kaloor Veedu, Thumpamon Thazham Thumpamon A. O.	3
4	1948	P. T. Kuriyan	Pallattil Veedu, Kizhakke Pakuthy, Shertallai.	3
5	1949	G. Raghavan Nair	Thattamkudiyil Veedu, Randamkara, Muvattupuzha.	5
6	1950	N. Kuttappan Nair	Ananthapurathu Veedu, Puthupalli Thekku Pakuthy, Karthigapalli Taluk.	5
7	1951	K. C. Thomas	Karicheril Veedu, Velloor, Kottayam.	5
8	1952	George Abraham	Kizhakkey Moothethil House, Mulakkuzha Chengannur.	8

കോട്ടയം സർവെസ്കൂളിലെ ൧൧൧൬-ാമാണ്ടു മേടമാസംമുതൽ മിഥുനമാസംവരെയുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഫൈനൽപരീക്ഷയിൽ താഴെ വിവരിക്കുന്നവർ പാസ്സായിരിക്കുന്നു.

ക്രമനമ്പർ	സർട്ടിഫിക്കറ്റു നമ്പർ	പേര്	മേൽവിലാസം	മെരിറ്റുനമ്പർ
൧	൧൯൪൫	കെ. കെ. അബ്രഹാം	കുഴിയാടിത്തറ കൈതയിൽവീടു, പുതുപ്പള്ളി, കോട്ടയം	൧
൨	൧൯൪൬	പി. സി. ജോർജ്	പള്ളിപടിഞ്ഞാറ്റേതിൽവീടു, വെണ്മണി, തിരുവല്ല	൨
൩	൧൯൪൭	വേലായുധൻപിള്ള രാഘവൻപിള്ള	കല്ലൂർവീട്, തുമ്പമൺതാഴം, തുമ്പമൺ അംശം	൩
൪	൧൯൪൮	പി. റ്റി. കുര്യൻ	പല്ലാറ്റിൽവീട് കിഴക്കേപകുതി ചേർത്തല	൩
൫	൧൯൪൯	ജി. രാഘവൻനായർ	തട്ടാംകുടിയിൽ വീട് രണ്ടാംകര, മൂവാറ്റുപുഴ	൫
൬	൧൯൫൦	എൻ. കുട്ടപ്പൻനായർ	അനന്തപുരത്തുവീട്, പുതുപ്പള്ളി തെക്കേപകുതി, കാർത്തികപ്പള്ളി	൫
൭	൧൯൫൧	കെ. സി. തോമസ്	കരിച്ചേരിയിൽവീടു, വെല്ലൂർ, കോട്ടയം	൫
൮	൧൯൫൨	ജോർജ് എബ്രഹാം	കിഴക്കേമൂത്തേതിൽവീട്, മുളക്കുഴ, ചെങ്ങന്നൂർ	൮

Survey Office, Trivandrum,
16th Karkadagom 1116/31st July 1941.

S. SIVARAMAKRISHNA AIYAR,
Superintendent, Trav. Survey

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY. [No. 51.

TRIVANDRUM; TUESDAY, 5th August 1941. / 21st Karkatakam 1116.

Travancore University.

		h.	m.	s.	
		5	7	59.	
Trivandrum Observatory	Long.	76°	59′	45″	East
	Lat. ..	8°	30′	32″	North

Magnetic Elements 1940.

Deviation of the Compass ..	3°	57·6′	West increasing annually by 5·7 minutes
Dip (North end of needle dipping). ..	1°	57·4′	increasing annually by 3·3 minutes

Horizontal Force 0·38732 Gauss increasing annually by 32×10^{-6} Gauss.

Vertical Force 0·0083 Gauss

Height above the Sea level .. .. 200 feet

Trivandrum Mean Time is 5 h. 7 m. 59 s. in advance of G. M. T. or 22 m. 1 s. behind the Indian Standard Time.

Ayanamsa on 1st January 1940 A. D. 22° 53′ 58·31″

No. 601/1941. METEOROLOGICAL RESULTS FOR THE WEEK ENDING ON FRIDAY THE 1st AUGUST 1941.

1941	Atmospheric Pressure in inches at 8 A. M. reduced to 32° F. (In inches of Mercury)		Temperature in F°.				Vapour Pressure. (in inches of mercury)		Humidity (per centage).		Wind at 8 A. M.		Wind velocity for past 24 hours in miles per 24 hours		Percentage of cloudy sky	Hours of Bright Sun-shine.	Rainfall.			Weather Remarks.
			Maximum		Minimum															
	Actual.	Departure from Normal	Actual.	Departure from Normal	Actual.	Departure from Normal	Actual.	Departure from Normal.	Actual	Departure from Normal.	Direction.	Velocity in miles per hour.	Actual.	Departure from Normal			Since 8 A. M. previous day	Total from 1st January up to date.	Average from 1st January up to date.	
July	29																			
26th Saturday	·709	+ ·009	84·1	+ 2·0	72·1	−3·1	·822	+ ·018	91	+ 4	N W	2	155·4	−37·0	100	Nil	1·68	45·50	36·38	
27th Sunday	·750	+ ·050	83·3	+ 1 2	75·1	−0·1	·865	+ ·061	87	Nil	NNW	4	137·8	−54·6	77	6·8	0·26	45·76	36·64	Feeble monsoon with occasional showers.
28th Monday	·719	+ ·019	85·5	+ 3 4	74·1	−1·1	·845	+ ·041	90	+ 3	N W	4	154·0	−38·4	73	...	0·27	46·06	36·81	
29th Tuesday	·728	+ ·028	85·7	+ 3·6	74·3	−0·9	·879	+ ·075	91	+ 4	N	4	162·4	−30·0	8[illegible]	...	...	,,	37·00	
30th Wednesday	·693	− ·007	88·3	+ 6·2	73·2	−2·0	·857	+ ·053	93	+ 6	NNW	4	173·4	−19·0	43	9·9	...	,,	37·16	
31st Thursday	·702	+ ·002	87·3	+ 5·2	75·0	−0·2	·909	+ ·105	91	+ 4	N W	6	160·2	−32·2	100	10·0	0·01	46·04	37·31	
August 1st Friday	·750	+ ·048	85·0	+ 2·7	73·6	−1·8	·737	− ·006	84	− 1	NNW	4	144·8	−54·0	70	5·0	0·25	46·29	37·52	
																Total	2·47			

Rainfall Statement according to Malabar Calendar:—
Total from 1st Chingam up to date 82·71 inches.
Average ... ... 64·52 ,,
Annual Average ... ... 67·26 ,,

Weather Forecast—Weak monsoon.

T. T. THOMAS,
Government Meteorologist.

No. 602/1941.

UPPER AIR DATA FOR THE WEEK ENDING ON FRIDAY THE 1st AUGUST 1941.

HEIGHT OF THEODOLITE PILLAR ABOVE SEA-LEVEL=0·07 Kms. (1 Km=5/8 mile)

1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11			12	13	14
Date.	Time of Release of Balloon (Indian Standard time.)		Heights in Kilometers above Sea-Level.																Maximum Ht. reached by Balloon.			Reason for loss of Balloon	Details of clouds with Direction of movement.	Duration of Balloon observation in Minutes.
			0·2		0·5		1·0		1·5		2·0		3·0		4·0		6·0							
	Hr.	Mt.	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	D	V	Ht.	D	V			
26-7-1941	7	50	330	20·0	310	23·0	290	38·0	280	47·0												Due to low clouds coming between	W N W low 5 —Med. 5.	15
27-7-1941	8	0	340	22·0	300	41·0	300	50·0														Due to low clouds coming in front	N W low 7 —Med. 3	11
28-7-1941	7	50	340	11·0	290	27·0	290	42·0	290	43·0	300	37·0	280	36·0	280	46·0						Lost growing dim	—High 6	26½
29-7-1941	7	50	340	18·0	320	29·0																Lost entering low clouds	N W low 4 —High 6	5
30-7-1941	8	0	340	16·0	330	36·0	300	45·0	300	52·0	300	37·0	290	26·0								Lost growing dim	S E High 6	22
31-7-1941	8	5	310	12·0	280	32·0																Lost entering low clouds	W low 10	3
1-8-1941	7	50	320	20·0	300	29·0	290	30·0	290	30·0												Due to low clouds coming in front	W low 5 —Med. 5	13½

Note D—Direction is given in degrees from North. E=90°, S.=180°, W=270°, N=360°. V—Velocity is given in kilometres per hour.
Direction of movement of cloud is given to 16 points of the compass.

T. T. THOMAS,
Government Meteorologist.

R. O. C. No. 339 of 38.

NOTIFICATION.

The following notification issued by the Director of Public Instruction, Madras *re* the award of the Malayalam Publication Honorarium for 1941 is republished for general information.

Office of the University of Travancore,
Trivandrum, 29th July 1941.

P. R. PARAMESWARA PANIKKER,
Registrar.

MALAYALAM PUBLICATION HONORARIUM FUND.

In accordance with rule 8 of the schedule to notification regarding the revised scheme for the administration of the "Malayalam Publication Honorarium Fund" published on pages 487—488 of Part I—B of the Fort St. George Gazette, dated 30th October 1928, the Director is pleased to frame the following bye-laws for the award of the honorarium:

1. The Malayam book that is to be considered for the award should be one published within a period of two years preceding 1st September 1941. It should be an original work or translation on any scientific, technical or literary subject suitable for school use or general instruction.

2. Authors and publishers competing for the honorarium should send three copies of their publications or their manuscripts so as to reach the Director not later than 1st September 1941.

3. Publications received after the prescribed date will not be considered.

4. Each publication should be accompanied by a statement giving the following particulars.

(a) Name of the book.
(b) Date of publication (month and year should be given in the Christian Era).
(c) Name of the author and publisher.
(d) Whether original work or translation.
(e) Whether considered previously by the Text Book Committee or the Director, and, if so, with what result.
(f) If not considered by the Text Book Committee, whether intended for school use or for the general public.

Publications once examined by the Director under the scheme should not be submitted for subsequent competitions except with the previous permission of the Director.

Madras,
13th June 1941.

R. M. STATHAM,
Director of Public Instruction.

പരസ്യം.

൧൧൧൬ ഇടവം ൨൯-ാം [illegible] വേമ്പനാട്ടുകായലിൽ നിന്നും [illegible] കുമരകം ഫിഷറി സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ [illegible] വിവരം പറയുന്നവകകളെ കേസ്സുകളിൽ [illegible] തീയതി [illegible] നിന്നും [illegible] നോട്ടീസ് കൊടുത്തതിന്റെ ശേഷവും ഉടമസ്ഥരില്ലാത്തതിനാൽ [illegible] വക [illegible] വിവരിക്കുന്ന [illegible] സാമാനങ്ങൾ ൧൧൧൬ കർക്കടക മാസം ൨൮-ാം തീയതി പകൽ [illegible] മണിക്ക് കുമരകം ഫിഷറീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആഫീസിൽവച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതും [illegible] കൂടുതൽ [illegible], ലേലത്തിൽ ചേരുന്ന [illegible] നിരതദ്രവ്യം [illegible]. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുകയ്ക്കു വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും നിരതദ്രവ്യമായി വച്ചതുക [illegible] കൊടുക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ നിരതദ്രവ്യം ലേലം അവസാനിച്ചാലുടൻ തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കുമരകം ഫിഷറി ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ്.

[illegible],

എ. നാരായണൻനായർ,
ഫിഷറി സൂപ്രണ്ട്.

പ്രതികൾ.

(൧) അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക [illegible] കരയിൽ [illegible] ചെറിയ കുഞ്ഞൻ.
(൨) ടിയിൽ [illegible] കിട്ടൻ [illegible].
(൩) ടിയിൽ [illegible] കിട്ടൻ പത്മനാഭൻ.
(൪) ടിയിൽ [illegible] കിട്ടൻ ദാമോദരൻ.

തൊണ്ടി വിവരം.

[illegible] മുതലായ പലതരം പലകകൾ കൊണ്ടു കെട്ടിയിട്ടുള്ളതും ഉദ്ദേശം [illegible] നീളം [illegible] വണ്ണം [illegible] പടി, [illegible] ഇവയോടുകൂടിയതുമായ കെട്ടുവള്ളം ഒന്ന്.

നങ്കൂര് ൧, കഴുക്കോൽ ൨, ഇരുമ്പ ൨, പായ ൧, [illegible] ൩, കയറ് ൪, പാള ൧, [illegible] ൨൨.

NOTIFICATION.

THE SAHITYAVISARADA EXAMINATION.

The Sahityavisarada Examination will be held for the first time in March 1943. Candidates will be allowed to appear privately for the examination provided that a period of two years has elapsed after their passing the qualifying examination (the Malayalam or Tamil High School Examination or the Sastri test of the Education Department).

The Ordinances *re:* the examination and the list of text—books prescribed for it are given below :—

ORDINANCES.

1. Candidates for the Sahityavisarada Examination shall offer Malayalam as the Main Language, English as compulsory Second Language and Sanskrit or Tamil as subsidiary language.

2. The duration of the course of study shall be two years and it shall be pursued in an institution or institutions approved by the Syndicate. Candidates may also appear for the examination privately, two years after passing the qualifying examination.

3. Admission to the course shall be open to candidates who are successful in the Malayalam or Tamil High School examinations or the Sastri test of the Education Department.

4. The course of studies for the examination shall be as follows :—

(*a*) Poetry - Prescribed text—books in (i) Early; (ii) Mediaeval and (iii) Modern Poetry.
(*b*) Prose—Prescribed text—books in (i) Early Prose including inscriptions and documents (ii) Mediaeval Prose and (iii) Modern Prose.
(*c*) Grammar—History of Language, Rhetoric, Poetics and Prosody.
(*d*) History of Literature.
(*e*) Composition.
(*f*) Compulsory Second Language—English (standard of Forms four and five of English High Schools).
(g) Subsidiary Language—Tamil or Sanskrit.
(Tamil—VIII class standard)
(Sanskrit—VI Form standard)

5. The scheme of examination shall be as follows :—

	Subject :—	*Duration.*	*Marks.*
1.	Prescribed text-books in Poetry	3 hours	150
	Do. Do. Prose	3 hours	150
3.	History of Language, Grammar etc.	3 hours	150
4.	History of Literature	3 hours	150
5.	Composition	3 hours	100
6.	Tamil or Sanskrit (Subsidiary)	3 hours	100
7.	Compulsory Second Language (English)	3 hours	100
		Total.	900

6. All the papers in the Examination shall be set and answered in the respective languages to which they relate provided that the paper in Sanskrit as the Subsidiary language shall be set in Sanskrit and answered in the main language.

7. A candidate shall be declared to have passed the examination if he obtains not less than 40% in division (1) 30 per cent. in division (2) and 30 per cent in division (3). The divisions shall be—

1. Malayalam (Papers Nos. 1 to 5)
2. Tamil or Sanskrit—Subsidiary (Paper No. 6)
3. Compulsory Second Language—English (Paper No. 7)

8. Successful candidates in the Examination shall be ranked in the order of proficiency as indicated by the total marks obtained by each candidate and shall be arranged in three classes. Candidates who obtain not less than 60 per cent. of the aggregate marks shall be placed in the First Class. Those who obtain less than 60 per cent but not less

than 50 per cent shall be placed in the Second Class and all other successful candidate shall be placed in the Third Class.

The fee for admission to the examination will be B. Rs. 12.

THE LIST OF TEXT—BOOKS PRESCRIBED FOR THE SAHITYAVISARADA EXAMINATION OF 1943.

1. Malayalam—(Main)

Poetry—Early Period

1. Ramacharitam 1 to 12 Patalams.
2. Kannassaramayanam Balakandam.
3. Unnuneelisandesam B. V. Book Depot, Trivandrum.

Middle Period.

1. Krishnagatha – Vatsasteyam.
2. Chellur Nathodayam Champu.

Modern Period.

1. Leela by N. Kumaran Asan, Sarada Book Depot, Trivandrum.
2. Mahathyagi by Vidwan M. O. Avirah, Srivilasom Book Depot, Parur.
3. Karnabhooshanam by Rao Sahib Mahakavi Ullur S. Parameswara Aiyar—B. V. Book Depot, Trivandrum.

Prose.

1. Bhagavatam Bhasha Part I. Government Press, Trivandrum.
2 Vartamanappustakam, First half only by Rev. Fr. Governador.
3. Dharmaraja by C. V. Raman Pillai, Kamalalaya Book Depot, Trivandrum.
4. Sahityamalika by P. N. Kunjan Pillai Author, Arts College, Trivandrum.
5. Thuncat Ezhuthacnan by P. K. Narayana Pillai Sri Rama Vilasom Press, Quilon.

Grammar, History of Language etc.

1. Kerala Panineeyam.
2. Bhasha Bhooshanam,
3. Vrittamanjari.
4. A Critical Survey of Malayalam language and literature by A. K. Pisharody. Publishers to the Madras University.

History of Literature.

1. Kerala Bhasha Sahitya Charitram by R. Narayana Panicker. Parts 1 and 2
2. Bhasha Charithram by P. Govinda Pillai·

2. TAMIL OR SANSKRIT—(SUBSIDIARY).

amil. 1. Ilakkia Thirathu Part II, omitting the following:—
(Poetic Selections) 2, 4, 7v, 7vi, 7vii, and 9
(Prose Selections) 6, 9, 12 and 16.
by Bhavanandam Pillai—Macmillan & Co. Madras.
2. Elementary Grammar in Tamil by A. Karmeka Konar, Lecturer in Tamil, American Mission College, Madura.

Sanskrit. 1. Samskritagadyavali by Panduranga Vaman Kane—Macmillan & co., Ltd.
2. Samskrita Padyavali by Panduranga Vaman Kane—Macmillan & Co., Ltd.

3. ENGLISH—(COMPULSORY SECOND LANGUAGE.)

1. Macmillans' New India Readers V.

SAHITYAVISARADA EXAMINATION—1944.

LIST OF TEXT—BOOKS.

Same as for 1943 with the following changes:—

Poetry. 1. Ramacharitam Patalams 13 to 25 instead of Patalams 1 to 12.
2. Anyapadesa Satakam instead of Leela.
3. Magdalanamariam instead of Mahathyagi.
4. Bhakti Deepika by Rao Sahib Mahakavi Ulloor S. Parameswara Aiyar—B. V. Book Depot, Trivandrum instead of Karnabhooshanam.
5. Thenkallasanathodayam Champu instead of Chelluranathodayam.

Prose: Varthamanappustakam second half instead of first half.

Details regarding the procedure to be adopted in the submission of applications for admission to the Examination will be published later.

University Buildings, Trivandrum,
July 1941.

P. R. PARAMESWARA PANIKKAR,
Registrar.

UNIVERSITY OF TRAVANCORE.

VIDVAN EXAMINATION.

The Vidvan Examination in Tamil will be held for the first time in 1943. Candidates will be allowed to appear privately for the examination provided that a period of two years has elapsed after their passing the qualifying examination. (The Malayalam or Tamil High School Examinations or Sastri test of the Education Department).

The Ordinances re: the examination and the list of Text-books prescribed for it are given below:—

ORDINANCES.

1. Candidates for the Vidvan Examination in Tamil shall offer Tamil as the main language, English as a compulsory Second language and Malayalam or Sanskrit as Subsidiary language.

2. The duration of the course of study shall be two years and it shall be pursued in an institution or institutions approved by the Syndicate. Candidates may also appear for the examination privately, two years after passing the qualifying examination.

3. Admission to the course shall be open to candidates who are successful in the Tamil or Malayalam High School Examination or the Sastri test of the Education Department.

4. The course of studies for the examination shall be as follows:—

I. *Tamil* (*Main*)
- (*a*) *Poetry.* Prescribed text-books in (i) Early, (ii) Medieval and (iii) Modern Poetry.
- (*b*) *Prose.* (i) Early Prose (including inscriptions and documents of the early periods) (ii) Medieval Prose and (iii) Modern Prose. Tamil Drama will be included in this paper.
- (*c*) *Grammar.* History of Language, Rhetoric, Poetics and Prosody.
- (*d*) *History of Literature.*
- (*e*) *Composition.*

II. Compulsory Second Language—English (of the standard of Forms IV and V of English High Schools.)

III. Malayalam or Sanskrit (Subsidiary)
(Malayalam—Class VII Standard)
(Sanskrit—VI Form Standard)

5. The scheme of examination shall be as follows:—

	Subjects.	*Duration.*	*Marks.*
1	Prescribed text-books in Poetry	3 hours	150
2	Do. do. Prose	3 ,,	150
3	History of Language, Grammar etc.	3 ,,	150
4	History of Literature	3 ,,	150
5	Composition	3 ,,	100
6	Malayalam or Sanskrit (Subsidiary	3 ,,	100
7	Compulsory Second Language (English)	3 ,,	100
		Total	900

6. All the papers in the Examination shall be set and answered in the respective languages to which they relate provided that the paper in Sanskrit as the Subsidiary language shall be set in Sanskrit and answered in the main language.

7. A candidate shall be declared to have passed the examination if he obtains not less than 40 per cent. of the marks in division (1) and 30 per cent. each of the marks in divisions (2) and (3) of the examination. The divisions shall be as follows:—

I. Tamil (Papers Nos. 1 to 5.)
II. Malayalam or Sanskrit (Subsidiary) (Paper No. 6.)
III. Compulsory Second Language—English (Paper No 7.)

8. Successful candidates in the examination shall be ranked in the order of proficiency as indicated by the total marks obtained by each candidate and shall be arranged in three classes. Candidates who obtain not less than 60 per cent. of the aggregate marks shall be placed in the First Class. Those who obtain less than 60 per cent. but not less than 50 per cent shall be placed in the Second Class and all other successful candidates shall be placed in the Third Class.

The fee for admission to the Examination will be B. Rs. 12.

LIST OF TEXT-BOOKS PRESCRIBED FOR THE VIDVAN EXAMINATION FOR 1943.

1. *Tamil (Main.)*

Poetry. Early Period.
1. Mullai Pattu.
2. Poems of Paranar contained in Sanga Ilakkiam pp. 871—921 (85 stanzas) published by Saiva Siddhanta Maha Samajam, Mylapore.
3. Purattirattu: Arathupal; First 205 stanzas, published by the University of Madras.

Medieval Period.
1. Silappathikaram; Kolaikkalakkathai
2. Jivaka Cintamony; Kovindayar Ilambakom.
3. Solomony. Thuthu Vidu Padalom.
4. Kamba Ramayanam Kumbakarnan Vathai Padalam.
5. Peria Puranam, Thirukkurippu Thondar Puranam.
6. Villi Bharathom; Krishan Thuthu Charukkam.
7. Pathinoram Thirumoral—Cherman Perumal Nayanar—Athi Ula.
8. Nalayira Thivya Prabandom; Kulasekara Alwar—Perumal Thirumozhi.
9. Kalingathu Parani; From the beginning to Raja Parampariam—3 Chapters.

Modern Period.
1. Mathurai Kalambakom.
2. Tamil Vidu Thuthu published by Dr. V. Swamminatha Iyer, Madras.
3. Sakkiliar Pillai Tamil by Meenakshi Sundaram Pillai.
4. Ramalinga Swamikal Thiru Arulpa; VI Thirumurai; Pillai Chiru Vinnappam and Pillai Peru Vinnappam.
5. Kalaisai Siladai Venba, First 25 stanzas.

Prose.
1. Iralyanar Ahapporul Ural
2. Vinotha Rasa Manjari First 50 pages published by S. M.
3. Navalar IV Balapadam (Jeganatham Nagercoil.
4. Suguna Manjari by Vedanayakom Pillai, Retired District Munsiff, Mayavaram.
5. Introductions of Kalithokai and Ilakkana Vilakkam, edited by Rao Bahadur Damodaram Pillai, B. A., B. L. published S. M. Jeganatham Nagercoil.

Grammar.
1. Tholkappayam Chol Athikarom Senavaraiyam
2. Nannul Mylainathar's Commentary
3. Nambi Ahapporul
4. Purapporul Venba Malai
5. Yapparungala Karikai
6. Thandi Alankaram, Old Commentary.

History of Literature.
1. Tamil Varalaru Parts I and II by K. Srinivasa Pillai, Tanjore.
2. Sanga Tamilom Pir-kala Tamilom by Dr. V. Swaminatha Iyer, Madras.

II. Malayalam or Sanskrit (Subsidiary).

Malayalam.
1. Sri Chitra Tirunal Pathavali published by Government, Book No. VII. Lessons 1, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 19. 21, 22, 23 and 24.
2. Prathamavyakarana by Prof. A. R. Rajaraja Varma Koil Thampuran.

Sanskrit.
1. Samskrtagadyavali by Panduranga Vaman Kane (Macmillan and Co., Ltd.)
5. Samskrtapadyavali by Panduranga Vaman Kane (Macmillan and Co., Ltd.)

III. English (Compulsory Second Language)
Macmillan's New India Readers V.

Details regarding the procedure to be adopted in the submission of applications for admission to the Examination will be published later.

University Buildings.
Trivandrum, 5th July 1941.

P. R. PARAMESWARA PANIKKAR,
Registrar.

LIST OF BOOKS ADDED TO THE TRIVANDRUM PUBLIC LIBRARY, DURING THE MONTHS OF JANUARY TO JUNE 1941.

Author.	*Title.*
PROSE FICTION.	
Mann, Thomas	Lotte in Weimar
Royde-Smith, N.	Jane Fairfax
John, Evan	King's Masque
Walpole. Hugh	The Bright Pavilions
Simenon. Georges. (Sainsbury, Geoffrey, Tr.)	Maigret to the Rescue
Greene, Graham	The Power and the Glory
Roche, Mazo de La	Whiteoak Heritage
Duhamel, Georges. (Holtoir, B. De. Tr.)	Cecile Among the Pasquiers
Fyzee-Rahamin, S.	Gilded India
Sousa, Innocent	Radha: A Hindu Belle
Wells, H. G.	All Aboard for Ararat
do.	Babes in the Darkling Wood
Wodehouse, P. G.	Quick Service
Noyes, Alfred	The Last Man
Yutang, Lin	Moment in Peking
Pertwee, Roland	The Camelion's Dish
Fuller, Iola	The Loon Feather
Reid, Forrest	Peter Waring
Farson, Negley	The Story of a Lake
McFee, William	Watch Below
Lowe, Eric	Framed in Hardwood
Rhode, John	Murder at Lilac Cottage
Blake, Nicholas	Malice in Wonderland
Cole, G. D. H. and Margaret	Double Blackmail
Penny, Rupert	Sweet Poison
Marsh, Ngaio	Death at the Bar
Eberhart, M. G.	The Chiffon Scarf
Seeley, Mabel	The Crying Sisters
Christie Agatha	Sad Cypress
Roberts, Kenneth	Rabble in Arms
Spring, Howard	Fame is the Spur
Birmingham, G. A.	Miss Maitland's Spy
Orczy, Baroness	No Greater Love
Sadoc, Lemuel	Zarina: A Romance of India
Hemingway, Ernest	For Whom the Bell Tolls
Karaka. D. F.	Just Flesh!
Sayers, Dorothy L.	Have His Carcase
Anand, Mulk Raj	Across the Black Waters
Sholokov, Mikhuil	The Don Flows Home to the Sea
Deeping, Warwick	The Man Who Went Back
Mackenzie. Compton	West to North
Raymond, Ernest	A Song of the Tide
Cheyney, Peter	Another Little Drink
POETRY AND DRAMA.	
Cousins, James H.	Collected Poems (1894-1940)
Cecil, Lord David (Edr.)	The Oxford Book of Christian Verse
Borgaonkar, D. M.	Image-Breakers (A Play in three Acts)
Maugham, W. Somerset	Plays Vols. I-III, V and VI
Ardrey, Robert	Thunder Rock: A Play in Three Acts
Sassoon, Siegfried	Poems Newly Selected 1916-1935
Milne, A. A.	Behind the Lines
O'Casey, Sean	Purple Dust: A Wayward Comedy in Three Acts
Auden, W. H.	Another Time (Poems)

Author.	*Title.*
LANGUAGE, LITERARY HISTORY AND CRITICISM.	
Elton, Oliver	Essays and Addresses
Gwynn, Stephen (Edr.)	Scattering Branches
Dataller. Rogar	The Plain Man and the Novel
Achyutha Menon, Dr. Chelnat (Edr.)	Ezhuttaccan and His Age
Legouis, Emile and Cazamain, Louis	A History of English Literaturo
Carnegie, Dale	Public Speaking and Influencing Men in Business
Leon, Derrick	Introduction to Proust: His Life, His Circle and His Work
GENERAL PROSE.	
Maurois, Andre, (Whitall, James, Tr.)	The Art of Living.
Armstrong Anthony (Edr.)	Daughter Parade.
Churchill, Winston S. (Churchill, Randolph, S. (Ed.)	Into Battle: Speeches.
Mencken, H. L.	Selected Prejudices I and II Series.
BIOGRAPHY, MEMOIRS & LETTERS.	
Edman, Irwin	Philosopher's Holiday.
Burney, Fanny	Her Diary (Everyman's Library)
Buchan, John	Memory Hold-the-Door.
Anup Singh	Nehru: The Rising Star of India.
"English Woman in Poland"	My Name is Million.
Masani, R. P.	Dadabhai Naoroji: The Grand Old Man of India.
Wavell, Sir Archibald	Allenby: A Study in Greatness.
Swami Pavitrananda (Publisher)	A Short Life of Swami Vivekananda.
Jesudason, Dr. S.	Reminiscences of a Pilgrim of Life (An Autobiography).
Hoyland John S.	C. F. Andrews: Minister of Reconcillation.
Martin, Hugh	Battle: The Life Story of Winston S. Churchill.
Mackail, Denis	The Story of J. M. B. (Sir James Barrie).
Bax. Clifford	The Life of the White Devil.
HISTORY.	
Allen, Fredrick Lewis	Since Yesterday: The Nineteen-Thirties in America.
Marshall, John and Foucher, Alfred.	Monuments of Sanchi Vols. I-III.
Bryant, Ahur	English Saga (1840-1940).
Leacock, Stephen	Our British Empire: Its Structure, Its History and Its Strength.
Alsop, Joseph and Kintner, Robert	American White Paper: The Story of American Diplomacy and the Second World War.
Herbert, Sydney	Modern Europe 1879-1939.
Grant, A. J. and Temperley, H. W. V.	Europe in the 19th and 20th Centuries 1789-1939.
Priestley, J. B	Home From Dunkirk.
Mahalingam, T. V.	Administration and Social Life under Vijayanagar.
Mazumdar, K. C.	Imperial Agra of the Moghuls.
Chaman Lal	Hindu America.
Hancock, W. K.	Survey of British Commonwealth Affairs Vol. II. 1918-1939 Part I.
Rose, J. Holland; Newton A. P. and Others	The Cambridge History of the British Empire.
Barlett. Capt. B.	My First War.
Maurois, A.	Battle of France.

Author.	*Title.*
	ECONOMICS, POLITICS & SOCIOLOGY.
Masani, Minoo	Our India.
Wing field-Stratford, Esme	The Foundations of British Patriotism.
Vatsyayana, J. H.	Public Service Commissions General Knowledge Questions with Answers.
Channing-Pearce, M.	Federal Union: A Symposium.
Muir, Ramsay	Civilization and Liberty.
Chakotin, Serge. (Dickes, E. W, Tr.)	The Rape of the Masses: The Psychology of Totalitarian Political Propaganda.
Meade, J. E.	The Economic Basis of a Durable Peace.
Lahiri, S. K. and Banerjea, B, N.	New Constitution of India.
"Watchman"	What of the Night?
Durbin, E. F. M.	The Politics of Democratic Socialism.
Walton-Kerr	Gestapo.
Ryburn, W. M.	Suggestions for the Teaching of Mother-tongue in India.
Indra, Prof.	The Status of Women in Ancient India.
National Planning Committee	National Planning Committee: Being Abstract of Proceedings and Other Particulars Nos. 1-3.
Joad, C. E. M.	The Story of Indian Civilization.
O'Sullivan, Donal	The Irish Free State and Its Senate.
Einzig, Paul	Economic Warfare.
	Penguin Hasard No. I. From Chamberlain to Churchill.
	Do. No 2. National Effort.
Horsefield, J. K.	The Real Cost of War.
Morrish, Reginald	The Police and Crime Detection Today.
Mukerjee, Radhakamal	Economic Problems of Modern India Vol. I.
Panandikar, S. G.	Banking India.
Thomas, P. J.	The Growth of Federal Finance in India.
Crowther, Geoffrey	Economics for Democrats
Pattabhi Seetharamiah	The Hindu Home-Rediscovered.
Crowther, Geoffrey	Ways and Means of War.
Bengal Government (Floud, F. L. C. Chairman)	Report of the Land Revenue Commission Vols. I and II.
Krishnamurti, Y. G.	Indian States and the Federal Plan.
Vakil, C. N. and Patel, M. H.	Finance under Provincial Autonomy.
Ahmad, Dr. Siauddin	Indian Railways.
Shiva Ram, V.	The State in Relation to Labour in India.
Laski, Harold, J.	Where Do We Go From Here: An Essay in Interpretation.
Cooper, Gorden	I Searched the World for Death.
"Veritas"	Mrs. Besant and The Alcyone Case.
Hart, Liddell	Dynamic Defence.
Pollard, Robert S. W.	Conscience and Liberty.
Crowther, Geoffrey	An Outline of Money.
Appadorai, A.	Dyarchy in Practice.
	GEOGRAPHY AND TRAVELS.
Mackenzie, Compton	Aegean Memories.
Cobham, Sir Alan, Longland, J. L and Others	Tight Corners.
Sitwell, Sacheverell	Mauretania: Warrior, Man and Woman.
Horrabin, J. F.	The Geography of the War.
Kunjan Pillai, Suranad P. N. (Edr.)	Malabar in the Eyes of Travellers.
Ponder, S. E. G. (Major)	India of the Rajas.
Higginbothams (Publishers)	War Map of Europe (Large Scale)
Do.	War Map of Africa (do).

Author.	*Title.*
PHILOSOPHY AND RELIGION.	
Sri Krishna Prem	The Yoga of the Bhagavat Gita.
Wadia, Sophia	The Brotherhood of Religions.
Caine, William, R. H.	Can We Comprehend God.
Jaod. C. E. M.	Journey through the War Mind.
Sarma, D. S.	Krishna and His Song.
Naga Raja Sarma, R.	Reign of Realism in Indian Philosophy.
Andrews, C. F.	Sandhya Meditations.
Do.	The Good Shepherd.
Santayayana, George	The Realm of Spirit.
Gregory, Sir Richard	Religion in Science and Civilization.
Marques-Riviere	Tantrik Yoga: Hindu and Tibetan.
Ballou, Robert O (Edr.)	The Bible of the World.
Sivananda Saraswati, Swami	Mind: Its Mysteries and Control.
USEFUL AND RECREATIVE ARTS.	
Sharp, Thomas	Town Planning.
Trotter, H.	Manual of Indian Forest Utilization.
Ranganathan, S. R. and Sundaram, C.	Reference Service and Bibleography.
FINE ARTS.	
Tagore, Rabindranath	Chitralipi.
Subrahmanya Ayyar, C.	The Art and Technique of Violin Play.
Michelangelo	The Sculpture of Michelangelo.
	Still: A Photo-Folio.
SCIENCE.	
Chase, Carl T.	Frontiers of Science.
McKay, Herbert	Odd Numbers or Arithmetic Revisited.
Ball, W. W. Rouse	Mathematical Recreations and Essays.
Huxley, Julian	The Uniqueness of Man
Kapp, R. O.	Science Versus Materialism.
Low, A. M.	How We Find Out.
Moller, C and Rasmussen, E.	The World and the Atom.
REFERENCE BOOKS.	
	The Travancore Directory 1941. Part I.
Ball, A. R.	The Nuttal Dictionary of Anagrams.
Allen, Edward F and Meade, M.	The Secretary's Encyclopedia.
TAMIL BOOKS.	
கோதைநாயகி அம்மாள், வை. மு.	சந்தோஷமணி
டிை.	கருணையம்
அருணாசலம், மு.	முக்கூடற்பள்ளு
பஞ்சாப கேசையர், ஏ. எஸ்	கிளியின் செயல் முதலிய கதைகள்
MALAYALAM BOOKS.	
ശ്രീനിവാസയ്യർ, ജി. എസ്. (പരിഭാഷകൻ)	ശ്രീമദ്വാല്മീകി രാമായണം, യുദ്ധകാണ്ഡം, ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങൾ
ചാക്കോ, എം. വി.	രാധികയാഗം, ഗുരുവീക്ഷണവും
ഗോപിനാഥൻ നായർ പി. എൻ.	പൂക്കാരി
ജോസഫ് കെ. എം.	അഭിനവചിത്രാഭ്യാസം
കുഞ്ഞുണ്ണി പി.	ആരോഗ്യരഹസ്യം
മി	[illegible]
വേലുത്തമ്പി മാസ്റ്റർ എം. ആർ.	വ്യായാമം
ബാലകൃഷ്ണൻനായർ എൻ.	വി. കൃഷ്ണൻതമ്പി ജീവചരിത്രം
കണ്ണൻ ജനാർദ്ദനമേനോൻ	ശ്രീമഹാഭാരതം, ഗദ്യവിവർത്തനം
പാറുക്കുട്ടി അമ്മ സി.	കുട്ടികളുടെ മഹാഭാരതം
ഗാന്ധി എം. കെ.	എന്റെ സത്യാന്വേഷണപരീക്ഷകൾ
ജവഹർലാൽ നെഹ്റു	ആത്മകഥ
പി. എൻ. കൃഷ്ണൻ	മനശ്ശാസ്ത്രം
രാമൻനമ്പൂതിരി ശ്രീ. വി.	ജ്യോതിഷം ഒന്നാംപുസ്തകം
വിദ്വാൻ ശാസ്ത്രി കെ. (വ്യാഖ്യാതാ)	ദാനക്രിയയും, കേശാദിപാദസ്തുതിയും
നാലപ്പാട്ടു പടക്കുറുപ്പ്	ശ്രീശങ്കരാചാര്യർ (നാടകം)
ശങ്കരൻകുട്ടി ബി.	ആചാരകാമാഹാത്മ്യം
കുഞ്ഞൻനമ്പൂതിരി വി.	തിരഞ്ഞെടുത്ത കവിതകൾ

SANSKRIT BOOKS.

Author.	*Title.*
Nagaraja Sarma, R.	Sri Nyayamritalahari.

HINDI BOOKS.

Sri Arbiodo	The Yoga and its objects.

11th July 1941.

(Sd.)
Honorary Secretary.

UNIVERSITY OF TRAVANCORE.

Errata to the Notification re: nominations to the Boards of Studies published on Pages 517—519 of the University Sheet of the Government Gazette dated 29th July 1941.

1. For "N. Kunjan Pillai, Esq., M. A., B. L., Superintendent of Studies in Indian Languages, College of Science, Trivandrum" (No. 1. Board of Studies in Malayalam—P. 517) read "N. Kunjuraman Pillai, Esq., M. A., B. L., Superintendent of Studies in Indian Languages, College of Science, Trivandrum."

2. For "V. N. Ittyerah, Esq., M. A., B. Litt. (Oxon), Union Christian College Alwaye" (No. 2. Board of Studies in History and Economics—P. 518) read "V. M. Ittyerah, Esq., M. A. B. Litt. (Oxon), Union Christian College, Alwaye."

University Buildings,
Trivandrum, 4th August 1941

P. R. PARAMESWARA PANIKKAR,
Registrar.

NOTICE.

The period of lease of the usufruct of the trees etc., in the lands comprised in the Arts and Training College compound expires on 32nd Karkadakom 1116 It will be auctioned by the Principal, Training College, Trivandrum, at 3·30 P. M. on Friday the 24th Karkadakom 1116/8th August 1941 for a period of 3 years from the 1st Chingom 1117 in the premises of the Training College.

2. Intending bidders should deposit a sum of B. Rs. (5) five only as earnest money before the commencement of the auction. The earnest money of the unsuccessful bidders will be returned to them at the close of the auction and that of the successful bidder will be credited towards the security referred to in paragraph 3 below.

3. The sale will be confirmed on the highest bidder subject to the following conditions:—

i. The successful bidder should deposit immediately after the auction a security amounting to one year's lease amount.

ii. The successful bidder should execute an agreement in stamp paper in the prescribed form within three days from the date of confirmation of the sale.

iii. The Principal reserves the right to confirm or set aside the sale.

4. If the successful bidder is unable to furnish the deposit referred to in clause 3 (i) above, the earnest money deposited by him will be forfeited to Government and the lease reauctioned at his risk. He will however not be entitled to any profit arising in the reauction.

5. For further particulars apply to the Office of the Training College.

Training College,
Trivandrum, 31st July 1941.

D. JIVANAYAKOM,
Ag. *Principal.*

THE

TRAVANCORE GOVERNMENT GAZETTE.

Vol. LXXVIII.] PUBLISHED BY AUTHORITY [No. 51.

TRIVANDRUM, TUESDAY, 5th August 1941. / 21st Karkatakam 1116.

Village Panchayats.

എളവൂർ വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തു്.

൧൧൧൬-ലെ ൧൭-ാമത്തെ സാധാരണയോഗം.

പ്രസ്തുത വില്ലേജ് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഒരു സാധാരണയോഗം ൧൧൧൬-ാണ്ടു കർക്കടകമാസം ൭-നു- ഉച്ചതിരിഞ്ഞു ൩ മണിക്കു പഞ്ചായത്താഫീസിൽ വച്ചു ചെയർമാൻ ടി. ഇ. കേരളവർമ്മരാജാ ബി. ഏ.-യുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കൂടി.

ഹാജർ,

മെസ്സേഴ്സ് ടി. ഇ. കേരളവർമ്മരാജാ ബി. ഏ. Nat (ചെയർമാൻ).
പി. റി. [illegible] ബി. ഏ.
സി. എം. സെബാസ്ത്യൻ പിള്ളചേൻ,
പി. കെ. വേലുപ്പിള്ള.
പി. എം. ചുക്കോന്.

(൧) ഇന്നത്തെ യോഗനോട്ടീസു വായിച്ചു.
(൨) മുൻ യോഗനടപടിപത്രം വായിച്ചു റിക്കാർഡുചെയ്തു.
(൩) മുൻ യോഗത്തിനുശേഷമുള്ള വരവു ചിലവു കണക്കു വായിച്ചു പാസാക്കി.

വരവു്.

	രൂ.	ച.	കാ.
എസ്സ്. ബി. വരവ്	൨൦	൦	൦
ഡിപ്പാസിറ്റുവരവ്	൧൨	൦	൦
ആകെ	൩൨	൦	൦
മുന്നിരിപ്പ്	൫൭	൧൨	൧൧
ചേരുമ്പോൾ	൮൯	൧൨	൧൧

ചിലവു്.

	രൂ.	ച.	കാ.
കാരുവിലയിൽ ബാക്കി	൭	൯	൮
കട്ടസ്ക്കിപ്പുകാരനശമ്പളം	൧	൨൦	൨
വിളക്കുവയ്പു	൨	൧൧	൯
സ്റ്റേഷനറി	൦	൩	൮
പെട്ടി	൭	൦	൦
ക്ലാർക്ക് അലവൻസ്	൩	൦	൦
പ്യൂൺ ,,	൧	൦	൦
ആകെ	൨൨	൨൦	൧൨
നീക്കിയിരിപ്പു	൨൬	൧൮	൧൦
ചേരുമ്പോൾ	൮൯	൧൨	൧൧

എസ്സ്. ബി.-യിൽ നീക്കിയിരിപ്പ് രൂ. ൨൧൯൩ ൦ ൦

(൪) ചങ്ങനാശ്ശേരി ഇറിഗേഷൻ സെക്ഷനാഫീസിൽനിന്നും വന്നിട്ടുള്ള [illegible] ലെ [illegible] നമ്പർ കത്ത് വായിച്ചു റിക്കാർട്ടാക്കി. "മേൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന, പേരൂർ പുഞ്ചതോട് പഞ്ചായത്തതിർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. പഞ്ചായത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും ടി റോഡിനുവേണ്ടി പണം ചിലവുചെയ്യുന്നതിനു സാദ്ധ്യമല്ലാതിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെയും ഉപയോഗമുള്ള ടി തോട് ഇറിഗേഷൻഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റെ സകല സഹായസഹകരണങ്ങളും അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്" എന്നുള്ള വിവരം ഇറിഗേഷൻ ആഫീസരെ അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൫) കോട്ടയം ഡിവിഷൻകച്ചേരിയിൽനിന്നും വന്നിട്ടുള്ള [illegible] സി. [illegible] നമ്പർ മെമ്മോ വായിച്ചു റിക്കാർട്ടാക്കി.

(൬) കോട്ടയം ഡിവിഷൻകച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible] നമ്പർ വരവുചെലവുകണക്കിന്റെ സംക്ഷിപ്തരൂപം റിക്കാർട്ടാക്കി.

(൭) [illegible] ടെൻഡർനോട്ടീസനുസരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ടെൻഡറുകൾ പൊട്ടിച്ചു. അനുവാദപ്പത്രികയിൽ നമ്പർ [illegible] വള്ളാപ്പള്ളിൽ ടി. ചാണ്ടി അയച്ചിരുന്ന ടെൻഡറും [illegible] രൂപായ്ക്കു [illegible] ടി. ജി. കെ. തമ്പാന് അയച്ച ടെൻഡറും വായിച്ചു. ഇതിൽ [illegible] രൂപാ കാണിച്ചുവന്നിട്ടുള്ള ടി. ജി. കെ. തമ്പാന്റെ ടെൻഡർ സ്വീകരിക്കുകയും ടി. ചാണ്ടിയുടെ ടെൻഡർ നിരാകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ടെൻഡർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം ടി. ജി. കെ. തമ്പാനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

ഈ അവസരത്തിൽ മെമ്പർ ടി. പി. സി. ജോസഫ് ഹാജരായി.

(൮) കാളവളർപ്പുകാരനായി നിയമിതനായ [illegible] [illegible] എന്ന ഡിപ്ലോമാ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ [illegible] മുതൽ [illegible] വിളക്കാളയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഡിപ്ലോമാഹോൾഡർമാർക്കു പരിശീലനം നൽകുന്നതല്ലാ.

(൯) പഞ്ചായത്തു ഏരിയായിൽ [illegible] മെമ്പർ ടി. പി. എം. ലൂക്കോസിന്റെ [illegible] കുളങ്ങരയിൽ [illegible] ഏരിയായിൽ തൽക്കാലം കാളയെ നിർത്തുന്നതിനും, [illegible] പ്രതിമാസം [illegible] വാടക കൊടുക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.

(൧൦) ഒരു തൊട്ടിയും ഒരു പെട്ടിയും ഒരു [illegible] വാങ്ങിച്ചു കാളവളർപ്പുകാരനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നു നിശ്ചയിച്ചു.

(൧൧) മെമ്പർ ടി. [illegible] മാത്തന്റെ [illegible] നമ്പർ കത്തനുസരിച്ചു [illegible] മുതൽ [illegible] കാളവളർപ്പുകാരനായിരുന്ന പേരൂർ കരക്കച്ചേരിൽ [illegible] [illegible] രൂപാ [illegible] ചക്രം [illegible] കാളയുടെ തീറ്റിച്ചിലവുകളിൽ [illegible] രൂപാ [illegible] ചക്രം [illegible] അയാളുടെ വാറുപ്പടി കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൧൨) വിളക്കാളയെ [illegible] കർക്കടകം [illegible] മുതൽ സർവീസിനു വിടേണ്ടതാണെന്നും തൽക്കാലം [illegible] ചക്രം ഫീസ് [illegible] നിശ്ചയിച്ചു.

(൧൩) വിളക്കാളയുടെ പ്രചരണത്തിനുവേണ്ടി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൧൪) പുന്നത്തുറ [illegible] റോഡിലെയും [illegible] റോഡിലെയും വേലകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനു [illegible] ലെ [illegible] നിന്നും നിയുക്തമായ കമ്മറ്റി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടു വായിച്ചു. റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ചു [illegible] തീരുമാനിച്ചു.

(൧൫) [illegible] റോഡിലെ പണികളെ സംബന്ധിച്ചു ഉടമ്പടിക്കാരൻ ബോധിപ്പിച്ച [illegible] വായിച്ചു. പണിയുടെ തീർപ്പിനുശേഷം മാത്രമേ [illegible] [illegible] തീരുമാനിച്ചു.

(൧൬) [illegible] കച്ചേരിയിലുള്ള പഞ്ചായത്തുവക റിക്കാർട്ടുകൾ അവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനു [illegible] പെട്ടി [illegible] [illegible] രൂപായിൽകൂടുതൽ വേണ്ടിവന്നാൽ [illegible] രൂപാകൂടി ചിലവു ചെയ്യാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

(൧൭) [illegible] റോഡിലെയും, [illegible] റോഡിലെയും [illegible] ഉടമ്പടിക്കാർ [illegible] ടി റോഡുകളിലെ വേലകൾ പരിശോധിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നതിനായി മെമ്പർമാർ പി. റ്റി. ചാക്കോ പി. സി. ജോസഫ് സി. എം. സെബാസ്ത്യൻ ഇവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

(൧൮) തിരുവിതാംകൂർ [illegible] ഒരു [illegible] പഞ്ചായത്തിനുവേണ്ടി [illegible] നിശ്ചയിച്ചു.

(൧൯) മിനിട്ടസ് വായിച്ചു പാസാക്കി.

യോഗം ഒന്നര മണിക്കു പിരിഞ്ഞു.

പി. റ്റി. ചാക്കോ ഒപ്പ്.

സി. എം. സെബാസ്ത്യൻ ഒപ്പ്.

പി. കെ. വേലുപ്പിള്ള ഒപ്പ്.

പി. സി. ജോസഫ് ഒപ്പ്.

പി. എം. ലൂക്കോസ് ഒപ്പ്.

ഇ. കേരളവർമ്മരാജാ (ചെയർമാൻ) ഒപ്പ്.

ഇ. കേരളവർമ്മരാജാ,
ചെയർമാൻ.

PRINTED AND PUBLISHED BY THE SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRESS TRIVANDRUM, 1941